



SLAVKO ODIĆ · SLAVKO KOMARICA

PARTIZANSKA  
OBAVJEŠTAJNA  
SLUŽBA  
ŠTA SE STVARNO DOGAĐALO

S. ODIĆ - S. KOMARICA PARTIZANSKA  
OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA 3

S. ODIĆ - S. KOMARICA



CP

## BIBLIOTEKA »TAJNE SILE«

### 1 A

TAJNE života oko nas ne skrivaju se u dalekim, svemirskim prostranstvima, u nepristupa nim prašumama ili morskim dubinama.

TAJNE o kojima, osobito ako ih ne upoznamo, ovisi naša svakodnevna sudbina, ne treba tražiti daleko od nas, one su negdje pokraj nas, ali skrivene. TAJNE su nam esto nepristupa ne, jer nam se ini da se nas ne ti u. TAJNE naših sudbina nisu složene, teške zagonetke, jer iza njih esto stoje - ljudi. TAJNE su ono što mi o tim ljudima ne znamo. TAJNE su ono što moramo proniknuti radi vlastita mira i sigurnosti.

SILE ne upravljaju samo magnetskim poljima. SILE upravljaju svijetom. SILE ne upravljaju samo prostim padom ili kretanjem planeta. SILE upravljaju sudbinama cijelih naroda, dakle i našom osobnom sudbinom. SILE mogu biti pozitivne i negativne, dobronamjerne i zlokobne. SILE mogu biti opasnije, što manje o njima znamo.

TAJNE SILE upravljaju nama, našim precima, našim povijestima. TAJNE SILE su ime straha koji obuzima ovje anstvo iz pokoljenja u pokoljenje. TAJNE SILE mogu se svladati samo znanjem jer više nisu ni tajne, ni sile im o njima sve znamo.

TAJNE SILE naziv su biblioteke zagreba kog Centra za informacije i publicitet koja treba dati odgovore na mnoga pitanja koja zanimaju sastavničenog ovjeka. »TAJNE SILE« su vaša biblioteka, koja e vam pomo i da shvatite kako mnoge TAJNE nisu tajne, a kako su mnoge SILE utoliko slabije ukoliko više o njima znamo. »TAJNE SILE« razotkrivaju ne samo tajne, nego i zablude, jer prije svega nude itatelju istinu, koja mu, iz ovih ili onih razloga, nije bila dostupna.

**SLAVKO ODI**, rođen 1916. u Bihaću, student tehničke, u NOR-u borac, politički komesar voda, sekretar štaba brigade, politički komesar bataljona, pomoćnik komandanta mjesata i područja, komandant područja, pomoćnik šefa obavještajnog centra štaba korpusa, član Odjeljenja zaštite naroda pri Vrhovnom štabu NOVJ. Nositelj »Partizanske spomenice 1941.«, rezervni pukovnik. Poslije rata na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, generalni konzul u Torontu, na elnik odjeljenja u DSIP-u. Objavio knjige »Dosiće bez imena«, »Neostvareni planovi« (prva nagrada »13. maj« — 1966), i »Desant na Drvar« (nagrada »22. decembar« — 1981) i mnoge članke na temu NOR-a u stručnim asopisima i publikacijama, kao i feljtoni u dnevnoj i nedjeljnoj štampi.

**SLAVKO KOMARICA**, rođen 1923. u Banjaluci, učenik trgovke akademije. U NOR-u borac, politički komesar voda, politički komesar ete, pomoćnik komandanta područja, zamjenik komandanta odreda, na elnik štaba brigade, pomoćnik na elnika i na elnika operativnog odsjeka štaba korpusa. Nositelj »Partizanske spomenice 1941.«, rezervni potpukovnik. Poslije rata generalni konzul u Zürichu, zatim radi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, u asopisu »Međunarodna politika«, slobodni novinar. Pod pseudonimom S. Koslav objavio (1954—1957) trilogiju o drugom svjetskom ratu: »Tragom nasilnika«, »Događalo se iza kulisa« i »Generali obavještajne službe«. U mnogim dnevnim i nedjeljnim listovima i periodici nim publikacijama objavio brojne članke i feljtone.

**SLAVKO ODI** i **SLAVKO KOMARICA** zajedno su objavili više feljtona na teme NOR-a u dnevnoj štampi i knjigu »Noć i magla — Gestapo u Jugoslaviji«.



BIBLIOTEKA »TAJNE SILE«

---

Biblioteka »TAJNE SILE«

Redakcija  
Bruno Amerl, Stjepan Cerjan, Boře Lišina,  
Konstantin Miles, Jagoda Želić-Rukavina

Urednik  
**Jagoda Želić-Rukavina**  
Recenzenti  
**Vojislav Nikolić**  
**Vladimir Milanović**  
Likovna oprema  
**Hinko Bohr**

**Slavko Odi  
Slavko Komarica**

# **PARTIZANSKA OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA**

**1 9 4 1 - 1 9 4 2 .**

**Šta se stvarno doga alo**

**knjiga tre a**



**CENTAR ZA INFORMACIJE I PUBLICITET  
Zagreb, 1988.**

Copyright by  
Centar za informacije i publicitet, Zagreb  
ISBN 86-7125-032-6

## **OBAVJEŠTAJNA SARADNJA S MOSKVOM**

»ne stidimo se svojih iluzija« — najve a ast — iznimka specifi na uloga Rade Konara — Tito u SSSR-u i povratak u zemlju 1940 — Sovjeti su znali za »Barbarossu« — i Churchill obavještava Staljina — sve je bilo uzalud — Titov oprez — zbrka oko dislokacije njemačkih operativnih divizija — izvještaji Moskvi preko Zagreba — direktna je veza uspostavljena — razli ite napomene uz istu depešu — neriješena nepoznanica — sporne depeše Moskve — Vlatko Velebit stupa na dužnost — prva obavještajna depeša Moskve — još jedna zagonetka — novi zahtjevi »Djeda« — i detalji su važni — posljednji Titovi obavještajni izvještaji u 1942 — informacije o napadu sila Osovine na Tursku — »Enigma Bor« — prestanak utnje o Mustafi Golubi u — Vladimir Dedić izaziva buru — dvije knjige, feljtoni, polemika i novi detalji — neka pitanja, ipak, bez odgovora — potraga za radiostanicom u Beogradu — Titove depeše »Direktoru« — putešestvije »Pavlodara« — jedan propust — sudbine — Moskva predlaže zanimljivu »obavještajnu igru« — Fjodor Mahin na sceni — ko bi mogao biti »Mars« — Draža Mihailović pronalazi novog vo u partizana — neke teze Vladimira Dedića — »Igra« sa »Marsom« nije izvedena

Dvadesetak godina poslije rata Josip Broz Tito je rekao:

»Ne treba sada skrivati ili se sramiti što smo sve do 1948. otvoreno i iskreno gledali u Sovjetski Savez. Ne stidimo se svojih iluzija; naprotiv, ponsimo se njima. One su bile nešto pozitivno i odražavale su našu duboku vjeru u progres i socijalizam.<sup>1</sup>«<sup>1</sup>

Hotimi no ili ne, Tito je tim riječima parafrazirao poznatu misao velikog francuskog književnika i sociologa osamnaestog vijeka Charlea Montesquiea (Šarla Monteskijea):

»Ono što je istina u jedno vrijeme u drugo vrijeme je zabluda.«

U tokijskom zatvoru, o ekuju i su enje, u *martu 1942.*, jedan od najbližih saradnika sovjetskog obavještajca Richarda Sorgea (Richard Zorge) — proglašenog posmrtno (1964) herojem Sovjetskog Saveza — Jugosloven, dopisnik »Politike«, Branko Vukelić — odlikovan tako er posmrtno (1965) sovjetskim Ordenom otadžbinskog rata I stepena — objasnio je razloge koji su ga naveli da *deset godina prije toga* (1932) u Parizu pristane da radi za sovjetsku vojnoobavještajnu službu (organizaciju). To objašnjenje ostalo je zapisano u *aktima japskog suda* koji mu je izrekao smrtnu presudu:

»ak ako revolucija i ne može da bude ostvarena u naše vrijeme ipak je postojala jedna zemlja koja je uspješno položila ispite socijalizma, i koja će i dalje postojati da bi bila pobornik socijalističke revolucije u budućnosti... Kada bismo mogli da branimo Sovjetski Savez kako bismo ga držali u

zaklonu od rata desetak idu ih godina, ta zemlja bi mogla da izgradi solidan socijalisti ki sistem na polju ekonomije, kulture i odbrane, što više nijedna kapitalisti ka zemlja ne bi mogla da sruši... Uspjeh socijalisti ke izgradnje i o uvanje mira je- su dvije najvatrenije nade i najauntenti nije pobude, koje su zasluživale da se stupi u ovu organizaciju... Prema onom što sam u Parizu, cilj ove organizacije bio je da brani SSSR od inostrane invazije — a to je bio jedan od glavnih zadataka Kominterne — i da prikuplja korisna obavještenja za taj cilj kao i za opere aktivnosti komunisti kog pokreta.«<sup>2</sup>

Mnogi komunisti, pa i pojedinci koji to nisu bili po ubjedenju već su bili samo napredno orijentisani, u predratnom su periodu radili za obavještajnu službu tada jedine socijalisti ke zemlje na svijetu iz istovjetnih ili sličnih pobuda kao i Branko Vukelić.

Pritom treba naglasiti da se u našoj publicistici, koja se ozbiljno ili neozbiljno (što je eš i slučaj) bavi problematikom aktivnosti sovjetske obavještajne službe, brkaaju pojmovi i esto poistovje uje NKVD (Narodni komesarijat unutrašnjih poslova) sa Obavještajnim odjeljenjem Generalštaba Crvene armije. A u emu je riječ?

Stvarajući i u godinama prije drugog svjetskog rata svoju obavještajnu mrežu u zapadnoj Evropi, koja je dobila naziv Crveni orkestar (naime »muzika« je označava radio-stanicu a ta je mreža raspolagala s više »muzika«!), Leopold Trepper govori o dolasku sovjetskog oficira Viktora Sukulova u Belgiju, i to s pasošem urugvajskog državljanina Vincenta Sierre (Vincent Siera) i pod pseudonimom Kent:

»Sierra-Kent, koji je poput Alama nakupio svoje godine službe u Španjolskoj i na nekim povjerljivim zadacima, nije mi se imao tako pouzdanim kao njegov drug: sumnjaо sam da je služio NKVD-u istodobno kada i u vojnoj obavještajnoj službi. To nije bio rijedak slučaj, jer je NKVD imao loš običaj da ubacuje svoje agente u obavještajnu službu Crvene armije. Crveni orkestar nije bio nikakav izuzetak, kao što mi se to dokazalo u više navrata.«<sup>3</sup>

Te Trepperove riječi ukazuju na injenicu da se NKVD u inostranstvu nije bavio obavještajnom (informativnom) nego kontraobavještajnom službom kontrolišući i rad službenika sovjetskih predstavništava i samih sovjetskih obavještajaca, grupa bjelogardejaca koji su željeli da prodru u SSSR radi izvođenja diverzan-

tskih akcija ili špijunaže, trockista, ili »trockista«, stvarnih i izmišljenih protivnika SSSR-a...

U to su vrijeme sve komunisti ke partije svijeta bile *sekcijske* Komunisti ke internacionale (Kominterne) i sto- ga su bile obavezne da provode uputstva i direktive nje- nog Izvršnog komiteta. Postupaju i tako, rukovodstva komunisti kih partija stavljala su na raspolaganje sovjetskoj vojnoj obavještajnoj službi, pa i NKVD-u, i svoje birane kadrove. Prema ustaljenom pravilu ti su poje- dinci od tog trenutka prekidali svaku vezu s mati nom partijom. Govore i o tome, rukovodilac tako er veoma zna ajnog sovjetskog obavještajnog centra u Švajcar- skoj prije i u toku rata, Šandor Rado napisao je:

»...jedan je od najvažnijih principa sovjetske obavještajne službe da ne smije imati nikakve ve- ze s Komunisti kom partijom.«<sup>4</sup>

O tom aspektu odnosa KPJ — sovjetska obavještajna služba govorio je u intervjuu objavljenom u decembru 1984. u sarajevskom »Oslobođenju« i naš istaknuti politički radnik i diplomat Ivo Vejvoda. Godine 1934. on je studirao u Pragu i bio član KPJ. Jednog dana Zora Gavrić, »jedna od glavnih aktivistkinja KPJ u Pragu«, rekla mu je: »Traži te jedan odgovoran drug.«

Ono šta je uslijedilo Vejvoda opisuje ovim riječima:

»Pređa mnom se pojavio ovjek srednjeg rasta, prošao, malo prosijed... Pitao me je što radim, kako živim, imam li djevojku, novaca... (tri tačke u originalnom tekstu — primj. autora). *Tog dana mi je rekao da odmah prekinem sve veze sa Partijom, i da u ubuduće raditi isključivo s njim* (istakli autori). Nisam znao tko je taj ovjek...<sup>5</sup>

Bio je to već tada značajan sovjetski obavještajac Mustafa Golubić o kome smo kasnije više pisati u ovom poglavljiju. No, vrijedi zabilježiti i ove riječi Ive Vejvode iz istog intervjuja:

»Da sam znao ko je, u stvari, Mustafa Golubić, ja bih sebe sigurno smatrao aristokratom komunisti kog pokreta. Jer, raditi za sovjetsku obavještajnu službu, za veliku rusku revoluciju, za Staljinu, bila je to tada najveća posast koja je mogla da zadesi jednog komunistu.«<sup>6</sup>

Princip odvajanja obavještajnog rada za SSSR od aktivnosti legalnih ili ilegalnih komunisti kih partija važio je i u miru i u ratu, premda je ponekad, iznimno, znao biti i zaobiđen.

Situacija s Komunisti kom partijom Jugoslavije, zapravo s njenim generalnim sekretarom Josipom Brozom Titom na tom je planu, naro ito od trenutka njema kog napada na Sovjetski Savez, bila potpuno drukčija. Objasnjenje za to može se na i u ugledu koji je on stekao u rukovodstvu Kominterne uspješno i odlu no izvode i renesansu KPJ u predratnom periodu, kao i u autoritetu koji mu je, nesumnjivo, u sovjetskim vojnim, a samim time i vojnoobavještajnim vrhovima obezbijedio brz i uspješan razvoj partizanskog pokreta i narodnog ustanka na raskomadanom i okupiranom teritoriju Jugoslavije, pod njegovim rukovodstvom.

U takvim uslovima Tito je dozvolio i drugim visokim funkcionerima KPJ da saraduju s predstavnicima sovjetske obavještajne službe i da rade za sovjetsku obavještajnu službu ne prekidaju i vezu sa svojom Partijom. U poruci upu enoj Titu 25. jula 1941. iz Zagreba u Beograd, Josip Kopini je pisao o tome kako se ve 22. juna, na dan njema kog napada na SSSR, sastao s Vladom Popovićem, delegatom CK KPJ pri CK KPH, i Pavlom Papom Šiljom, lanom CK KPJ, prenio im »rije Molotova« — zapravo suštinu govora koji je komesar za inostrane poslove Sovjetskog Saveza Vjačeslav Molotov održao istog dana preko Radio-Moskve — i savjetovao, pored ostalog, i »organizaciju obavještajne službe za Djedu«, tj. za Izvršni komitet Kominterne. Potkraj jula 1941. Kopini je u objašnjenju predanom istražnoj komisiji CK KPJ napisao da je oko mjesec dana prije toga »rekao Br(ki) da treba: da mi sve što je voj(nog) karaktera kažu da javim«.<sup>8</sup>

Br(ko) je bio Rade Končar, tada sekretar CK KP Hrvatske i lan Politbiroa CK KPJ. Međutim, on se po obavještajnoj liniji nije povezao samo s Kopinijem, već i s Ivanom Srebrenjakom Antonovim, rukovodiocem jedne grane sovjetske vojnoobavještajne službe u Jugoslaviji. Kako je i zašto do toga došlo, vidi se iz izjave koju je Andrija Hebrang, lan Operativnog rukovodstva CK KPH, u avgustu 1941. dao Komisiji CK KPJ (Blagoju Neškoviću i Vladi Popoviću):

«... Poslije poruke Tita, da s Antonovim trebamo saradivati, ja sam ga u cilju te saradnje povezao s Brkom, koji ga do sada nije poznavao. Iz razgovora, koji sam poslije Titine poruke imao s Antonovim ja i ostali drugovi, smatrao sam u prvih dana da bi naša saradnja mnogo koristila našoj stvari.»<sup>9</sup>

Titova poruka Hebrangu »da s Antonovim treba(mo) saradivati« nije na ena, ali je najvjerovalnije uslijedila

neposredno nakon njema kog napada na Sovjetski Savez. Uz to, iz tog dokumenta proizlazi da je Hebrang i prije toga održavao vezu s Antonovim.

O specifi noj ulozi Rade Konara Brke, pa i Tita, u radu sovjetske obavještajne službe u okupiranoj Jugoslaviji, koja je djelovala i preko rukovodioca Kominter-nog centra za vezu u Zagrebu Josipa Kopini a te Ivana Srebrenjaka (Antonova) rješito govori pismo koje je Konar (Brko) 11. septembra 1941. godine poslao Kopini u (Vazduhu). Obojica su se tada nalazila u Zagrebu, a pismo je u cijelini *doslovno* glasilo:

»Druže Vazduh,

Traži(o) sam prije 5—6 dana da se sastanemo, nisi ništa odgovorio. Javi ako nemaš vremena, ja u ti napisati sve šta hoćeš. Šaljem ti, evo, ovaj telegram što si ga poslao Antonovu; ja sam mu ga dao ali on ga ne može otvoriti, tj. rašifrovati; kaže ispoetka ide a kasnije se ne slaže. Javi da li je ovaj telegram primljen na njegovu šifru, tj. da li si ga odozgo primio ovako kako si ga dostavio nama, ili si ga, možda, ti sam šifrovaao nekom šifrom s kojom ti raspolažeš. Možda sam ja pogrešio, (možda je) trebalo pismo poslati prije Starom, a on da ga rašifra, pa da ga pošalje Antonovu. Kad sam od tebe primi(o) (pismo), video sam (da) piše Antonovu'; ja sam mu (ga) poslao, me utim, on ga ne može rašifrati; javi u emu je stvar. A tako-e (javi) kad se možemo sastati. Brko.<sup>10</sup>

Ono »odozgo« odnosilo se, jasno, na Moskvu, a Stari je bio Tito.

Kao što vidimo, Rade Konar je u odre enim trenutku imao i ulogu »veznika« između Vazduha i Antonova, odnosno između Vazduha, Staroga (Tita) i Antonova! Interesantno je još nešto: upravo citirano pismo Konar je napisao »drugu Vazduhu« nakon oštrog sukoba što ga je imao s njim u julu iste godine!

I konačno, kada je riječ o Konarevu obavještajnom radu, treba napomenuti i to da su Talijani prilikom njegova hapšenja u Splitu 17. novembra 1941. godine našli kod njega podatke koji su u to vrijeme mogli nešto znati samo za sovjetsku — a ne i partizansku — obavještajnu službu. U pismu iz zatvora o svom saslušanju, govorile su u trećem licu, on je o tome napisao:

»Donijeli su nekakve dvije cedulje, na jednoj su bili nekakvi podaci o brodogradilištu, a na dru-

goj podaci da se blizu Be a nalaze benzinski re-zervoari.«<sup>11</sup>

Logi no, u istragu protiv uhapšenog Konara, iji pravi identitet Talijani još nisu znali, odmah se uklju i-la i talijanska kontraobavještajna služba!

Josip Broz Tito (Valter) je, kao funkcioner KPJ, izme u 1935. i 1940. tri puta boravio u Sovjetskom Savezu, tj. u Moskvi: prvi put od sredine februara 1935. do sredine oktobra 1936, kada je, pored ostalog, u sastavu delegacije KPJ prisustvovao VII kongresu Kominterne; drugi put od kraja avgusta 1938. do kraja januara 1939, kada je, zajedno s Vladimirom opiem i, prema nekim indicijama, s Kamilom Horvatinom, prevodio s ruskoga na hrvatsko-srpski i pripremao za štampu kratki kurs »Historije SKP/b«.

U vezi s tim u *Hronologiji etvrtoog toma Titovih Sabranih djela* nailazimo na grubu nelogi nost koju je lako uo iti. Naime, pod oznakom »Vjerovatno po etak oktobra — kraj decembra« stoji i ovo:

»... Knjiga je izašla iz štampe u septembru 1938.

Kako su ve u toku oktobra uhapšeni opi i tre i lan redakcije, cio prevod, prakti no od druge glave Historije, pada na Tita. Na ovom poslu Tito je angažovan tri mjeseca, prati prelom u štampariji 'Iskra revolucije'...«<sup>12</sup>

Samo od sebe name e se pitanje: ako je »knjiga izašla iz štampe u septembru«, a V. opi i tre i lan redakcije »bili uhapšeni ve u toku oktobra«, kako je mogao da »cio prevod, prakti no od druge glave 'Historije' padne na Tita«?! Uostalom, ni podatak o vremenu u kojem se to doga alo nikako nije u skladu s tekstrom koji slijedi, jer u registru imena istog toma nalazimo tvrdnju da je Vladimir opis uhapšen u novembru 1938, a Kamilo Horvatin još u martu iste godine!<sup>13</sup>

Tre i Titov boravak u Moskvi trajao je od po etka septembra do kraja novembra 1939. On se tada, kao i prilikom ranijih boravaka u SSSR-u, vi ao s Josipom Kopini em i razgovarao s mnogim funkcionerima Kominterne, ali nema podataka da je tom prilikom — a rat je u Evropi ve bio po eo — razgovarao s bilo kime iz Obavještajne ( etvrte) uprave Generalštaba Crvene armije. Me utim, logi no bi bilo da se to dogodilo jer se on u maju 1941. u okupiranom Beogradu sastao sa sovjetskim vojnim atašeom i predao mu važan izvještaj, a funkcioneri te Uprave, koji su se potpisivali sa »Direktor«, »Važnij« ili jednostavno sa »Centar«, obra ali su se li no njemu (Valteru) s molbom da pomogne u rješava-

nju nekih problema u funkcionisanju njihove službe u Jugoslaviji.

Na putu za Jugoslaviju, s kanadskim pasošem na ime Spiridona Mekasa, Tito se zadržao u Istanbulu od kraja novembra 1939. do sredine marta 1940! Iz tog perioda datira nekoliko njegovih dopisnica i pisama upu e-nih Josipu Kopini u u Moskvu, iz kojih se nazire da je predvi en dolazak Kopini a u Zagreb. U februaru 1940. u Istanbul stiže Kopini i o tome se detaljno dogovara s Titom.<sup>14</sup>

Kona no, po etkom marta Spiridon Mekas, tj. Tito, napušta Istanbul, dobija jugoslavensku *tranzitnu vizu* i 13. marta prelazi gr ko-jugoslavensku granicu... Petnaestog marta on bez prtljaga u Zagrebu silazi iz voza i tu ostaje. Prtljag uzima i u garderobi ostavlja Mira Ruži koja je pratila Tita na putu od Istanbula...

Interesantno je da je Tito u svojoj autobiografiji koju je u etiri nastavka u toku aprila i maja 1952. godine objavio američki list »Life« (Lajf), govore i o svom povratku u martu 1940. godine iz SSSR-a u Jugoslaviju preko Istanbula, napisao:

»Sjeo sam u Simplon-Orient Express, a ostalo je bilo lako. Jednostavno sam napustio vlak kada je stao u Beogradu.«<sup>15</sup>

O formiranju zagreba kog centra Kominterne za vezu sa KPJ i partijama susjednih zemalja, koje je po e-lo pod neposrednim Titovim rukovodstvom, centra koji e odigrati zna ajnu ulogu i u obavještajnoj saradnji KPJ s Moskvom, govori Vladimir Velebit:

»Tito se vratio u prolje e 1940. i zatražio da mu se javim (obavljao sam neke specijalne zadatke za njega). Budu i da sam ve u to doba imao vlastitu advokatsku kancelariju, poznavao sam mnoge osobe u višim zagreba kim krugovima, nisam bio kompromitiran, pa sam bio pogoden za obavljanje takvih zadataka. Najprije sam morao nabaviti radio-stanicu. Prisjetio sam se jednog druga koji je, po mom mišljenju bio simpatizer, i zamolio ga da mi napravi radio-stanicu. Zatim sam uzeo u zakup vilu na Milerovu brije u ernomercu, u koju je došao Josip Kopini i njegova supruga Stela. Oni su s nabavljenom stanicom uspostavili radio-vezu s Kominternom. Ta radio-stanica funkcionišala je sve do kraja rata.«<sup>16</sup>

U završnim odredbama Direktive br. 21, kojom se predvi o napad na Sovjetski Savez (»Operacija Barbarossa«), a koju je Adolf Hitler u svojstvu vrhovnog ko-

mandanta Wehrmacha potpisao 18. decembra 1940. godine, stajalo je:

»U svim naredbama koje e biti izdavane od strane glavnih komandanata u cilju izvršavanja ovih uputstava treba izri ito naglasiti da se radi o mjerama predostrožnosti za slu aj da Rusija izmjeni svoj današnji stav prema Njema koj. Broj oficira koji e biti odre en za izvo enje po etnih pripremnih radova treba da bude što je mogu e manji. Pomo no osoblje treba obavijestiti što kasnije i isklju ivo u onoj mjeri koliko je potrebno za rad svakog od njih. Otkrivanje naših priprema iji datum izvršenja još nije ni odre en moglo bi dovesti do najozbiljnijih politi kih i vojnih komplikacija...«<sup>17</sup>

Unato svim tim mjerama, podaci o njema kim pripremama za napad na SSSR ipak su po eli stizati u Moskvu »Direktoru«, tj. Obavještajnoj upravi generalštaba Crvene armije, ve u februaru i martu 1941. godine. Dostavljeni su ih, koliko je do sada poznato, lanovi sovjetske obavještajne mreže Crveni orkestar, koji su djelovali u Njema koj (Harro Schulze-Boysen), Francuskoj, Belgiji i Holandiji (Leopold Trepper), u Švajcarskoj (Aleksandor Rado, Alexander Foot), te sovjetski obavještajci iz Japana (Richard Sorge, Branko Vukeli ).

Ubrzo nakon potpisivanja Direktive br. 21, Richard Sorge (Rihard Zorge) dostavio je Moskvi njenu kopiju. Po etkom 1941. Harro Schulze-Boysen (Haro Šulce Bojzen), zaposlen u Ministarstvu vazduhoplovstva u Berlinu, šalje podatke o planu operacije i broju divizija koje e u estovati u napadu; u februaru Leopold Trepper (Treper) obavještava o broju divizija povu enih iz Francuske i Belgije i upu enih na Istok; po etkom maja, preko sovjetskog vojnog atašea u Vichyju (Viši), Trepper šalje plan i datum napada — 15. maj, a ubrzo zatim javlja da je datum izmijenjen, a na kraju ih obavještava i o ta nom datumu; Sorge 12. maja javlja da je duž sovjetske granice koncentrisano 150 njema kih divizija, a 20. maja da je 22. juna »vjerovatni datum njema kog napada«.<sup>18</sup> I Schulze-Boysen iz Berlina javlja da je za po e-tak operacija odre en 22. juna.<sup>19</sup>

Maršal Golikov, od juna 1940. do jula 1941. na elnik obavještajne službe Crvene armije, napisao je 1975. godine u jednom sovjetskom historijskom asopisu:

»Sovjetske obavještajne službe su *pravodobno* saznale rokove i datume napada na SSSR i dale su znak za uzbunu u pravi as... Obavještajne službe dostavile su to ne podatke o vojnom po-

tencijalu hitlerovske Njema ke, to an broj ljudstva, koli inu naoružanja i strateške planove komande Wehrmacha...«<sup>20</sup>

Po etkom januara 1941. godine Sam E. Woods (Sam J. Vuds), američki trgovinski ataše u Berlinu, poslao je State Departmentu (Stejt departmant — Ministarstvo inostranih poslova) opširan izvještaj o planu Vrhovne komande Wehrmacha za napad na Sovjetski Savez. Woods je do tih podataka došao pomoću svojih veza u njemačkim ministarstvima, u Reichsbancu i Nacional-socijalističkoj radnoj kojici partije Njema ke (NSDAP). Međutim njegovim vezama bio je i ovjek koji ga je redovno obavještavao o svim razgovorima u Hitlerovu Glavnom stanu. Državni sekretar SAD Cordell Hull (Kordel Hal) nakon temeljitog provjeravanja Woodsovih izvještaja uvjero se da su ta ni preko podsekretara Sumner Wellsa (Samner Vels) obavijestio o tome 20. marta 1941. Konstantina Umanskog, sovjetskog poslanika u Washingtonu.<sup>21</sup>

A kada je State Department u prvoj polovini juna od svojih predstavnika u Bukureštu i Stockholmu primio obavještenje da će Nijemci u toku narednih etrnaest dana napasti Sovjetski Savez, kopije tih izvještaja dostavljene su poslaniku Steinhardtu (Štajnhartu) u Moskvu, a on ih je predao Molotovu.<sup>22</sup>

Prvih dana aprila 1941. godine ulogu sovjetskog »obavještajca« odigrao je Winston Churchill (Vinston er il), premijer Velike Britanije, koja je tada, sa svojim dominionima i kolonijama, jedina bila u ratu protiv sila Osovine Rim—Berlin.

Potkraj marta 1941. centar Intelligence Servicea za Jugoistok Evrope, koji se nalazio u Bukureštu, zapravo jedan od njegovih rukovodilaca, Satvi Lutvi Tozan, turski državljanin porijeklom iz Hercegovine, za kojega je Churchill napisao da je jedan »od naših najpouzdanijih izvora«, obavijestio je London o kretanju njemačkih tenkovskih jedinica željezni kom prugom Bukurešt—Krakov.<sup>23</sup>

Na osnovi obavještenja Satvi Lutvi Tozana, Churchill je 3. aprila poslao engleskom ambasadoru u Moskvi Sir Staffordu Crippsu (Sir Stafford Krips) telegram:

»Slijedeće je od mene za gospodina Staljina,  
pod uslovom da mu Vi možete li no predati.

Imam sigurno obavještenje od jednog pouzdanog agenta<sup>24</sup> da su Nijemci, kada su mislili da su uhvatili Jugoslaviju u svojoj mreži — to jest posle

20. marta — po eli da prebacuju tri od pet oklopnih divizija iz Rumunije u južnu Poljsku. im su saznali za srpski prevrat, taj pokret je obustavljen. Vaša ekselencija e lako oceniti zna enje tih injenica.«<sup>25</sup>

Ni Staljin ni Molotov nisu htjeli primiti ambasadora Crippsa pa je on Churchillovu li nu poruku Staljinu ipak morao da preda zamjeniku ministra spoljnih poslova Višinskom. U inio je to 19. aprila, a Višinski ga je tri dana kasnije pismeno obavijestio da je poruka uruena Staljinu.<sup>26</sup>

Pod »srpskim prevratom« Churchill je podrazumijevao doga aje koji su se odigrali u Beogradu 27. marta, tj. obaranje vlade Cvetkovi —Ma ek, koja je dva dana prije toga potpisala dokument o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu.

U drugoj polovini aprila britanski ambasador Cripps obavijestio je Višinskog i o ta nom datumu po etka »Pothvata Barbarossa«. Nije poznato kako, ali za to je saznao njema ki pomorski ataše u Moskvi. To potvr uje njegov kratki telegram poslan u Berlin 24. aprila 1941. godine: »Engleski poslanik kaže da e rat po eti 22. juna.«<sup>27</sup>

Ali sve je bilo uzalud. Staljin je vjerovao da do rata s Njema kom ne e do i prije 1944. godine. Postupaju i u skladu s njegovim shvatanjem situacije, na elnik obaveštajne službe Crvene armije maršal Golikov, upozorio je 20. marta 1941. svoje pot injene:

»Sve dokumente po kojima navodno predstoji rat, treba smatrati krivotvorinama koje potje u iz britanskih ili ak samih njema kih izvora.«

A »na najzna ajnijim depešama koje mu šalje Sorge, Schulze-Boysen ili Trepper, Golikov na margini dodaje: 'dvostruki agent' ili 'britanski izvor'.«<sup>28</sup>

Ovdje se trebamo osvrnuti i na ono što u svojim memoarima o radu sovjetske obaveštajne službe u toku prve polovine 1941. govori maršal Žukov, tada u inu generala armije, zamjenik narodnog komesara odbrane i na elnik Generalštaba Crvene armije. O poruci koju je Winston Churchill poslao Staljinu preko ambasadora Sir Staffordra Crippsa on kaže da ju je Staljin »s nepovjerenjem primio«<sup>29</sup> i dodaje:

»U prole e 1941. godine u zapadnim zemljama je poja ano širenje provokativnih informacija o velikim vojnim pripremama Sovjetskog Saveza

protiv Nema ke. Nema ka štampa je na sve mogu e na ine naduvavala te informacije, žale i se da takva saopštenja bacaju senku na sovjetsko-nema ke odnose.

— Eto vidite — govorio je J. V. Staljin — nas plaše Nemcima, a Nemce plaše Sovjetskim Savezom. Huškaju nas jedne na druge.«<sup>30</sup>

Prema navodima Žukova, na elnik Obavještajne uprave Generalštaba Crvene armije general F. I. Golikov podnio je 20. marta 1941. opširan izvještaj, »koji je sadržavao informacije od vanredne važnosti«.<sup>31</sup> Te su informacije odražavale suštinu plana »Barbarossa«, tj. »plana napada na Sovjetski Savez (koji) treba da po ne, orientaciono uzev, 20. maja«.<sup>32</sup>

Govore i i dalje o izvještaju generala Golikova, Žukov doslovno kaže:

»Najzad, u tom dokumentu se isti e, pozivaju i se na saopštenje našeg vojnog atašea iz Berlina, da 'treba o ekivati po etak rata protiv Sovjetskog Saveza izme u 15. maja i 15. juna 1941. godine'.«<sup>33</sup>

Me utim, zaklju ci iz informacija navedenih u izveštaju u suštini su brisali uzev sav njihov zna- aj, jer je na kraju svoga izveštaja general F. I. Golikov napisao:

»... Glasine i dokumenta u kojima se govori o neizbežnosti rata protiv Sovjetskog Saveza u prole e ove godine treba ocenjivati kao dezinforma- ciju koja poti e od engleske, a možda ak i od ne- ma ke obaveštajne službe.«<sup>34</sup>

ini nam se, ipak, da je poenta Žukovljeva kaziva- nja o Staljinovu stavu prema mogu em njema kom na- padu na SSSR u ovom pasusu:

»Analiziraju i i upore uju i sve razgovore ko- je je J. V. Staljin u mom prisustvu vodio s ljudima iz svoje okoline, došao sam do vrstog ube enja da su sve njegove misli i akcije bile prožete jed- nom željom: izbe i rat! *On je bio i uveren da e mu to po i za rukom* (istakli autori).«<sup>35</sup> •

I tako je to bilo sve do zadnjeg asa.

Volosjuk, sovjetski vazduhoplovni ataše u predstav- ništvu u Vichyju, poletio je iz Moskve nekoliko sati prije nego što je Wehrmacht po eo napad i u Vichy stigao 23. juna. Istog se dana našao s Leopoldom Trepperom »Ot- tom«, šefom sovjetske obavještajne mreže Crvena kape- la i rekao mu:

«... da ga je prije odlaska pozvao na elnik i re- kao mu neka meni poru i ovo:

'Re i ete Ottu da sam Velikome gazdi (Stalji-

nu — primj. autora) prenio informacije o predstoje em njema kom napadu. Veliki gazda udi se, kako ovjek kao Otto, stari aktivist i obavještajac, može nasjeti engleskoj propagandi. Možete mu ponoviti intimno uvjerenje Velikog gazde da rata s Njema kom ne e biti prije 1944'...«<sup>36</sup>

Je li u takvima uslovima i rukovodstvo KPJ, odnosno Tito, dostavljalo u Moskvu obavještenja o predstoje em napadu Njema ke na SSSR?

Vlasnik zagreba ke tvornice »Ventilator« ing. Pavao Koporši održavao je od jeseni 1939. vezu s Pavlom Papom Šiljom, tada rukovodiocem Centralne tehnike KPJ a kasnije i kandidatom za lana CK KPJ, (koji se predstavljao kao Jovanovi ) i pored ostaloga dostavljao mu razne obavještajne podatke. O jednom takvom slu aju Kopor i poslije rata piše:

»U kolovozu ili rujnu 1940. prisustvovao sam ru ku hrvatskih ministara u Beogradu, koji su bili u vlasti Cvetkovi —Ma ek. Na tom je ru ku pomo nik ministra vanjskih poslova strogo povjerljivo iznio kako je na sastanku u Berlinu saznao da predstoji napad Hitlerove Njema ke na Sovjet-ski Savez. Nakon mog povratka u Zagreb, prilikom prvog sastanka sa Papom rekao sam mu što sam uo u Beogradu. Ta ga je vijest veoma zanimala. Nakon nekoliko dana došao je ponovo i tražio da mu doslovno citiram rije i koje je pomo - nik ministra vanjskih poslova rekao na ru ku. Tada nisam razumio zašto mu je to potrebno, a nisam se nikada interesirao za razloge ni za druge slu ajeve. Kasnije sam pretpostavljao da je drug Tito poslao tu vijest u Moskvu, a da mu tamo nisu vjerovali, kao što nisu vjerovali ni Churchillu ni drugima, koji su Staljina upozoravali da e fašisti ka Njema ka napasti SSSR.«<sup>37</sup>

U sje anjima na mjesecu i dane prije njema kog napada na SSSR Tito je napisao:

»Mi smo odmah nakon kapitulacije Jugoslavije po eli sa diverzijama — dizanjem raznih objekata u zrak, paljenjem vojnih automobila, kamiona sa municijom, skretanjem putokaza koje su Nijemci postavljali na raskrsnicama, zbog ega bi obi no negdje zaglavili. To im je smetalo u pokre-

timu prema Istoku. Dakle, takve diverzije smo pravili prije napada na Sovjetski Savez, za koji smo znali da će uslijediti. Jer, njemačke trupe su se neprekidno kretale sa Balkana, preko Rumunije, prema Sovjetskom Savezu.

Mi smo i upozoravali Sovjetski Savez. Ja sam se, na primjer, sastao sa sovjetskim vojnim atašem i rekao mu da se njemačka vojska kreće prema njihovoj granici i da sam siguran da će doći do napada. Imao sam informacije iz Zagreba od nekih 'slobodnih zidara', koji su bili upoznati sa onim što se spremala. Sve sam mu to saopštio i kazao da to treba primiti ozbiljno. Ataše me obavijestio da Nijemci od njega traže da napusti Jugoslaviju, kazao je da ga tjeraju da ide kući. Rekao sam — pa šta Vam treba više! To je bilo uoči samog napada na Sovjetski Savez.<sup>38</sup>

Postoji i druga Titova verzija uslova u kojima je u Moskvu poslao obavještenje o predstojećem njemačkom napadu na SSSR:

«... sovjetski rukovodioci su se opet uvali da išta uine što bi moglo da razdraži Nijemce, jer su još uvijek vjerovali da je nemoguće da ih Nijemci napasti poslije svega što su se s njima dogovorili. Ja to vrlo dobro znam, jer sam se nekoliko dana prije, ne sjeam se datuma, bio sastao u Beogradu s jednim sovjetskim savjetnikom, to jest s vojnim atašem, kome sam rekao da mislim da trupe koje sada kreću u natrag iz Srbije prema ma-

arskoj granici, idu na Sovjetski Savez. On je rekao da mu je to teško vjerovati.<sup>39</sup>

Interesantno je, međutim, da u Titovu izvještaju »O položaju i događajima u Jugoslaviji«, pisanom u Beogradu potkraj maja ili po etkom juna 1941., nema podataka o pokretima njemačkih trupa prema sovjetskoj granici niti bilo kakvih drugih obavještenja koja bi ukazivala na mogunost njemačkog napada na SSSR. Ona inačica na koji je Tito dostavio taj izvještaj u Moskvu, on u pismu posланом Josipu Kopini u u prvoj polovini juna 1941. kaže:

»Ja sam preko braće po njihovo želji poslao opširan izvještaj. Oni kažu za Jožu (Štajnjha) — pa mislim da će ga dobiti i djeda (Kominterna).<sup>40</sup>

»Braće su, nesumnjivo, bili lanovi sovjetskog poslanstva u Beogradu koji su upravo odlazili u Moskvu. Zašto Tito u tom izvještaju »za Jožu«<sup>41</sup> nije uopće spomenuo mogunost da njemačke trupe koje napuštaju teritorij okupirane Jugoslavije idu prema sovjetskoj

granici da bi napali SSSR? Vjerovatno je na osnovi razgovora sa sovjetskim vojnim atašeom u Beogradu ili na neki drugi način zaključio da Staljin takva obavještenja smatra provokacijama britanske (pa i njemačke!) obaveštajne službe i nije želio da učestvuje u toj »igri«. Ili se, možda, radilo o nečemu trećem?!

Vladimir Dedijer i u prvoj i u drugoj knjizi »*Priloga za biografiju Josipa Broza Tita*« piše o Titovim upozorenjima Moskvi da Nijemci pripremaju napad na SSSR. U prvoj knjizi kaže:

»... U to vreme, polovinom maja, počeli su ubrzano da prolaze sve novi i novi nemački vojni transporti kroz Jugoslaviju. Isli su u pravcu Mađarske i Rumunije. Jedan nemački viši oficir pratio je jednoj ruskoj emigrantkinji da Hitler sprema napad na Rusiju. Ovu informaciju dobio je i Tito, pa je još krajem maja poslao radiogram Dimitrovu obavještavajući ga o gornjim vestima.«<sup>42</sup>

U *Ratnom dnevniku* njemačke Vrhovne komande Wehrmacht-a nismo našli podatke o tome kojim su se pravcima i kada njemačke snage počele povlačiti iz Jugoslavije prema sovjetsko-njemačkoj granici. U napadu na Jugoslaviju i Grčku učestvovale su 2. i 12. armija i Oklopna grupa 1, ali u početku rasporedu snaga Wehrmacht-a koje su 22. juna prešle u napad na SSSR nalazila se samo Oklopna grupa 1 pod komandom general-pukovnika von Kleista (von Klajst), u sastavu »Grupe armija Jug«.<sup>43</sup> Neke su njemačke jedinice ubrzo nakon kapitulacije jugoslavenske vojske napustile teritorij Jugoslavije. Tako je divizija »Das Reich« već 21. aprila povukena na područje Temišvara, odakle je i kremljula u napad na Jugoslaviju.<sup>44</sup>

»Polovinom maja« 1941. sa zapada, ako se pod zapadom razumijevaju Hrvatska i Slovenija, nisu isli nikakvi »novi i novi nemački vojni transporti kroz Jugoslaviju ... u pravcu Mađarske i Rumunije«. Transporti o kojima se govori da su isli kroz Jugoslaviju »polovinom maja« mogli su biti samo povlačenje dijela snaga, uglavnom iz Srbije, preko Rumunije i Mađarske, a ne snage koje su sa zapada transportovane »kroz Jugoslaviju«. Bile su to, zapravo, njemačke posadne divizije koje su u Jugoslaviji zamjenjivale operativne divizije.

U KTB OKW 11. maja 1941. pribilježeno je:

»U Jugoslaviji još 8 divizija — OKH (Vrhovna komanda suhozemnih trupa — primj. autora) re-

zerva za 'Barbarossu'; zamijeni e ih 4 posadne divizije (704, 714, 717, 718); 718. u transportovanju.«<sup>45</sup>

Smjena njema kih operativnih divizija posadnim divizijama obavljena je tek u junu 1941. godine. Tako su se jedinice 132. i 183. njema ke divizije, koje su u estvovale u napadu na Jugoslaviju, tek u prvoj dekadi juna po ele prebacivati, ali ne na istok ve na zapad odnosno sjeverozapad — u Austriju, u rejone Klagenfurta (Celovca) i Graza. Istovremeno s povla enjem tih divizija stizali su i prvi ešalonii posadne 718. pješadijske divizije, kako je bilo i predvideno i pribilježeno u *Ratnom dnevniku* Vrhovne komande Wehrmacha.<sup>46</sup>

Vladimir Dedijer je tekst citiran iz prve knjige *Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita* u drugoj knjizi dao malo opširnije, a i datumski podudarnije s podacima iz *Ratnog dnevnika* Vrhovne komande OKW-a o transportu njema kih trupa na Istok:

»Jedanaestog juna 1941. jedna moja poznanica, ruska emigrantkinja, Klavdija Žuhina, ula je od jednog nema kog višeg oficira: 'Radujte se, za dve nedelje smo napasti Rusiju!'

Tito je još pre toga imao informacije o pokretima nema kih trupa prema sovjetskoj granici, pa se tajno sastao krajem maja s vojnim atašeom Sovjetskog Saveza, koji još nije bio napustio Beograd, kao ni ve ina lanova sovjetske ambasade u Jugoslaviji. Tom prilikom ga je Tito obavestio da ima informacije iz nekoliko krajeva naše zemlje da se nema ke jedinice, koje su bile angažovane u napadu na Jugoslaviju, užurbano prebacuju preko Maarske i Rumunije prema sovjetskoj grani ci.

Prema podacima Josipa Kopini a, Tito je poslao više telegrama Staljinu i Kominterni da e, u sluaju napada Nema ke na SSSR, on preduzeti sve mere da se u Jugoslaviji diže ustank protiv okupatora.<sup>47</sup>

No, da vidimo šta je o tome Kopini kazivao Vjenceslavu Cen i u:

»... glavni rad Centra otpo eo je sa priprema za napad Hitlera na SSSR. Tada je Kopini, ve 19. februara 1941, poslao upozorenje Staljinu o postojanju tajnog plana Wehrmacha (Vermah ta) za prodor na Istok. Dogodilo se to samo dva mjeseca pošto je Hitler dao nalog za izradu plana 'Barbarossa' za pohod na SSSR. Tokom tog i slijede ih mjeseci uslijedila su nova Kopini eva obaveštenja 'iz prve ruke' o koncentraciji 165 njema -

kih elitnih divizija uz granice SSSR-a. Staljinu su upu eni i precizan raspored ovih jedinica kao i osnovni podaci o njihovom naoružanju i bojevoj spremnosti.

Prema Kopini evom kazivanju, i Tito je raspolagao sli nim informacijama, mada iz drugih izvora. On je krajem aprila 1941. napisao informaciju o pokretu njema kih trupa iz Jugoslavije na Istok i prema sovjetskim granicama. Informaciju je preko Kopini a uputio Staljinu. Uz tu informaciju on je zamolio Dimitrova da prenese Staljinu njegovu obavezu: da e jugoslavenski komunisti di i ustanak, i to odmah, ukoliko i kada do e do fašisti kog napada na SSSR. Time e oni, pisao je Tito, osvjetlati obraz KPJ i dokazati njenu privrženost prvoj zemlji socijalizma.

Na ovaj telegram Josip Kopini je podsjetio Tita jula 1941. godine u pismu koje mu je uputio iz Zagreba povodom sukoba sa CK KP Hrvatske, a nakon napada Hitlera na SSSR, zbog, kako je on smatrao, oklijevanja u organizovanju ustanka u Hrvatskoj.<sup>48</sup>

Nije jasno kako je Kopini kao šef centra Kominterne upozoravao i obavještavao Staljina a ne Kominternu, i kako je Tito preko njega, potkraj aprila, »informaciju ... uputio Staljinu« te uz tu informaciju »zamolio Dimitrova da prenese Staljinu...«?! No, sve te nelogi nosti možemo pripisati autoru Cen i u, a ne Kopini u, mada je on, vjerovatno, prije objavljivanja pro itao njegov rukopis!

Me utim, neka Kopini eva kazivanja Vjenceslavu Cen i u, odnosno Cen i evi tekstovi napisani na osnovi tih kazivanja, zbog izvjesnih protivurje nosti i neta - nosti moraju se primiti s poprili nom predostrožnoš u i rezervom. Kopini mnogo toga govori Cen i u, a i ina e, ali ništa ne dokazuje. Tako on tvrdi da je u vrhovima Gestapa i Vrhovne komande Wehrmachtta imao saradnike, ali, za razliku od drugih sovjetskih rukovode ih obavještajaca koji su djelovali uo i i u toku drugog svjetskog rata, o tim svojim saradnicima i na inu održavanja veze s njima, nikada nije dao ni jedan jedini najuop eniji podatak. A ono što pripisuje tim svojim »izvorima« informacija »iz prve ruke«, ponekad ne može izdržati temeljitiju historijsku verifikaciju. I podatak da je »ve 19. februara 1941. poslao upozorenje Staljinu o postojanju tajnog plana Wehrmachtta za prodor na Istok... dva mjeseca pošto je Hitler dao nalog za izradu plana 'Barbarossa'...« teško bi se mogao prihvatiti bez

najosnovnijih podataka o izvoru informacija.

Od svega što smo iz Cen i eve knjige citirali mogli smo kroz dokumenta provjeriti samo navode iz posljednjeg pasusa. U Kopini evu pismu Titu od 25. jula 1941, iji je integralni tekst objavljen u prvoj knjizi *Dokumenta centralnih organa...*, stoji re enica:

»4) Ve prve dane rata ja sam njemu (Radi Kon aru Brki — primj. autora) rekao da si Ti ve ranije javio Djedi, da ete u slu aju napada na Savez podi i oružani ustanak.«<sup>49</sup>

Da vidimo, napokon, šta kaže naša *Vojna enciklopedija* o temi o kojoj je rije :

»Informacije o pokretima nema kih trupa prema granici Sovjetskog Saveza dolazile su sa više strana. Izme u ostalih, CK KPJ upozoravao je sovjetsku vladu o znacima predstoje e agresije.«<sup>50</sup>

Osim Titovih sje anja i sje anja Pavla Kopor i a i Vladimira Dedijera nismo pronašli nijedan *dokument* koji bi ilustrovaao tvrdnju *Vojne enciklopedije* ili ostale navode o obavještenjima o predstoje em njema kom napadu na Sovjetski Savez koja su iz Jugoslavije stizala u Moskvu.

Obavještajna saradnja CK KPJ s Moskvom (»Djedom«, »Direktorom«, »Centrom«) nakon njema kog napada na SSSR, u toku 1941. i 1942. godine, prema do sada dostupnim dokumentima, osim u dva slu aja, bila je isklju ivo jednosmjerna, možda i zato što u tom vremenu sovjetska obavještajna služba nije raspolagala podacima koji bi mogli biti korisni štabovima NOP-odreda, odnosno NOV i PO Jugoslavije. Kasnije je uspostavljena saradnja u punom smislu rije i, tj. šira uzajamna razmjena obavještajnih podataka. Uostalom, takva saradnja, na vojnooperativnom planu, uspostavljena je i izme u Vrhovnog štaba NOV i POJ i odgovaraju ih ustanova i štabova zapadnih saveznika.

U svojim depešama, pa i onim isklju ivo vojnoobavještajnog karaktera, slatim u Moskvu preko centra za vezu Kominterne, kojim je u Zagrebu rukovodio Josip Kopini , i preko radio-stanice Vrhovnog štaba, koja je po elu raditi 9. februara 1942. na oslobo enom teritoriju blizu Fo e, Tito je skoro redovno naglašavao da su »za Djeda«, što je bio šifrovani naziv za Izvršni komitet Kominterne, i uviyek ih je potpisivao s »Valter«. (Naziv »Djed« za IK Kominterne prvi put u našoj historiografiji našli smo u zabilješkama Sergeja Krajgera s predavanja Josipa Broza Tita održanog u školi CK KPJ u febru-

aru 1940. godine u Dubravi kod Zagreba.<sup>51</sup>) Ono »za Djeda«, bila je formalnost, jer je logi no da Kominternu u isklju ivo vojnoobavještajnim izvještajima nisu mogli interesovati podaci, recimo, o dislokaciji njema kih, talijanskih, domobranskih i drugih neprijateljskih trupa na teritoriju Jugoslavije i sli no, ve ih je onaj tko ih je primao proslje ivao na odgovaraju u adresu. U malo brojnim slu ajevima Tito je i preko jedne i preko druge radio-stanice slao i radiograme upu ene izravno »za direktora«, tj. za Obavještajnu upravu Generalštaba Crvene armije.

U drugom tomu *Priloga za biografiju Josipa Broza Tita* Vladimir Dedijer piše da je Tito »u letu 1941« slao depeše Kominterni i primao od nje odgovore »preko sovjetskog poslanstva u Beogradu«.<sup>52</sup>

Osim toga, Dedijer napominje da se u Titovim arhivama još uvijek nalazi i izvjestan broj njegovih depeša dostavljenih Moskvi koje nisu dešifrovane.<sup>53</sup>

Sude i prema dosad objavljenim dokumentima, prve isklju ivo vojnoobavještajne podatke Tito je poslao Moskvi 6. jula 1941, nepunih petnaest dana nakon njema kog napada na SSSR. Dostavljuju i iz Beograda Kominterni (»Djedu«) preko Kopini a izvještaj o aktivnosti KPJ za pripreme ustanka, on je u popratnom pismu poru io Kopini u, oslovljavaju i ga, ini se prvi i jedini put, pseudonimom »Aleksandar«:

»Javi još to:

Na aerodromu u Bgd ima stalno oko 200—300 aviona i ovdje je škola za letenje za njema ke pilote.«<sup>54</sup>

Nije poznato od koga je Tito dobio te podatke. Radomir Vujoševi , koji je proveo nau na istraživanja i premio za štampu sedmi tom Titovih *Sabranih djela* (1979), u kojemu je objavljena citirana depeša, dodao je uz nju sljede u napomenu:

»Odnosi se na Zemunski aerodrom. U to vrije me na aerodromu se nalazio mali broj aviona, a vazduhoplovna škola je preseljena iz Zagreba u Zemun tek po etkom avgusta 1941, na zahtjev komandanta Jugoistoka feldmaršala Lista.«<sup>55</sup>

Skoro identi nu napomenu uz citirani tekst Titove depeše nalazimo i u prvom tomu *Dokumenata centralnih organa KPJ NOR i revolucija 1941—1945*, objavljenom 1985.<sup>56</sup>

Nije poznato ni to od koga je Tito dobio podatke dostavljene »Djedu« istim putem 23. avgusta 1941, u sklo

pu opširnijeg izvještaja o borbama u Jugoslaviji:

»U Beograd su došla još tri njema ka puka kao poja anje. Sada se nalazi u Srbiji oko šest divizija Nijemaca.«"

Ni ti podaci nisu bili ta ni...

Uz njih je u sedmom tomu Titovih *Sabranih djela* R. Vujoševi dodao napomenu:

»Njema ka Vrhovna komanda nije udovoljila zahtjevu komandanta Jugoistoka, koji je bio uputen po etkom avgusta 1941, da se u Srbiju upute nove vojne jedinice, ali je stavila u izgled poja anje 562 bataljona u Beogradu u kojem bi se obrazovale još dvije ete.<sup>58</sup>

Skoro identičnu napomenu nalazimo i u prvoj knjizi *Dokumenata centralnih organa KPJ...*

»Po etkom avgusta 1941. komandant Jugoistoka, feldmaršal List, je zahtjevao od Vrhovne komande da uputi u Srbiju nove vojne jedinice. Tom zahtjevu nije bilo udovoljeno, već je stavljen u izgled da se poja a 562. bataljon u Beogradu, u kojem bi se obrazovale još dvije ete.<sup>59</sup>

Međutim, i ni nam se da tako sročene napomene nemaju baš mnogo veze sa citiranim tekstom Titove depeše! Tito ne govori ni o kakvom bataljonu već o »tri njema ka puka« odnosno o »oko šest divizija Nijemaca«! A tada su se u Srbiji nalazile samo tri njema ke posadne pješadijske divizije (704, 714. i 717) petnaestog tablaza i nekoliko landesšicenbataljona. Tek 6. septembra iz Soluna je kao poja anje uputeno u Srbiju 125. pješadijski puk ojačan 220. lakim artiljerijskim divizionom, a desetak dana kasnije počeli su iz Francuske da pristižu, na prostor Sremske Mitrovice i Rume ešalonirajući se ka 342. pješadijske divizije, koja je 24. septembra krenula u ofanzivu na oslobođeni teritorij zapadne Srbije.

etvrtog januara 1942. s Romanijsu, preko Sarajeva u Zagreb otišli Ivo Lola Ribar i Josip Kopinić, koji je, na Titov poziv, desetak dana boravio u Vrhovnom štabu na oslobođenom teritoriju istočne Bosne. Nakon dolaska u Zagreb Lola Ribar je 12. januara 1942. godine poslao Titu pismo u kojemu nalazimo ovo:

»Sa Vazduhom odmah smo otpočeli rad. Uspešli smo do sada da predamo sve najosnovnije stvari, i to o aerodromu, zatim seriju o ofanzivi na Užiće itd. koju je Stari napisao u Rogatici, kao i još neke informacije o podatke o Draži i engleskoj misiji koja je bila kod njega. (Iako se o tome nismo pobliže dogovorili smatrao sam s obzirom na nje-

gove ranije upite korisnim da ovo što hitnije dam, da bi se iskoristili dobri uslovi za rad jer smo i primali i davali prosto *izvanredno*) (...) ekaju i na nove depeše Starog ja u se ograni iti da im dam samo par osnovnih injenica o borbama i akcijama iz pojedinih pokrajina, koje sam izvadio iz izveštaja koje vam šaljem. Kao što je dogovorenno, na sve depeše potpisujem Starog.<sup>60</sup>

»Vazduh« je nadimak Josipa Kopini a, a Stari je poznati nadimak Josipa Broza Tita, a upotrebljavali su ga uglavnom njegovi najbliži saradnici. Interesantno je da u drugoj knjizi drugog toma *Zbornika dokumenata i podataka o NOR Jugoslavenskih naroda* umjesto »sa Vazduhom« stoji »Sa N. N.<sup>61</sup>«, a ostali je tekst identičan sa tekstrom objavljenim u trećoj knjizi *Dokumenata centralnih organa KPJ...* A kad je riječ o Kopini evu pseudonimu »Vazduh«, on nema nikakve veze s onim što su u žaru polemike s njim iznijeli pojedinci tvrde i da ga je dobio zato što se ponašao kao »ovjek koji je pao iz vazduha«. Naime, dobio ga je zato što je bio zadužen za radio-vezu, tj. vazdušnu vezu s Moskvom.

Devetog fabruara 1942. godine, pomoć u šifre koju je Kopini donio Titu u Rogaticu, Vrhovni štab iz Foca napokon je uspio da uspostavi direktnu radio-vezu s »Djedom«. Od tada Titove depeše — pisane na ruskome, a ne na hrvatsko-srpskom kao do tada jer ih je šifrirao Kopini koji je odlično znao ruski — više nisu išle u Moskvu preko Kopinićeve radio-stanice u Zagrebu.

U vezi s tim Tito je 20. februara u opširnijem pismu poslao Svetozaru Vukmanoviću u Sarajevo i sljedeću poruku:

»S Djedom imamo sada vrlo dobre i neposredne veze. Nastojte da dobijete što više podataka i obavještenja od vojnih lica s kojima imate veze.<sup>62</sup>

Pet dana kasnije, 25. februara, uslijedila je opširnija Titova depeša vojnoobavještajnog sadržaja, poslana direktno »Djedu«:

»U Bosnu već dolazi talijanska vojska namjesto njemačke, koja ubrzano odlazi.<sup>155</sup> Hrvatske vojske, zajedno s Talijanima, pripremaju novu ofanzivu protiv nas.<sup>156 276</sup>

Imamo podataka da je izdajnik Nedić obećao Hitleru da na proljeće pošalje 50 000 srpskih vojni-

ka na isto ni front.<sup>157</sup> Boje i se toga, Nedi evi vojnici dezertiraju.<sup>158</sup><sup>277</sup> Paveli je tako e obe ao 300 000 vojnika Hitleru, ali mobilizacija nije uspjela. Preko 50 % odbilo je da ide u Paveli evu vojsku. Mobilizacija je zasad zaustavljena.<sup>278</sup>

Hitler je naredio Paveli u da amnestira sve lidere HSS-a. Tako e je iz zatvora pušten i Ma ek. Po Hitlerovom nare enju, Paveli treba da podijeli vlast s Ma ekom, smatraju i da e tako slomiti otpor hrvatskih seljaka protiv mobilizacije.<sup>159</sup><sup>279</sup><sup>63</sup>

O igledno se podatak o ubrzanom odlasku njema - ke vojske iz Bosne u cijelini ili djelomi no zasnivao na obaveštenjima dobivenim iz Tempovih pisama iz Sarajeva od 2. i 22. februara. U prvom je stajalo:

»Nijemci su se povratili sa Romaniye i brodskom prugom otišli ka Brodu. Više ništa ne znamo o njihovim namjerama. Mislim da se upu uju na isto ni front.«<sup>64</sup>

A u pismu Titu od 22. februara Tempo je javljao i o tome kako su neki njema ki oficiri, koji su popravljali zube kod jednog simpatizera NOP-a, od njega zatražili »da im kako bilo syrsi posao« jer »odmah moraju da putuju za Beograd«.<sup>65</sup>

Nije, me utim, bio posrijedi odlazak svih njema kih trupa iz Bosne ve samo odlazak 697. puka 342. pješadijske divizije. On je, u estvuju i u operacijama na Ozrenu, zaostao za glavninom svoje divizije koja je ve bila krenula za Isto ni front.

Podaci o odlasku njema kih i dolasku talijanskih trupa umjesto njih, te o talijansko-ustaškim priprema za ofanzivu protiv partizana, nisu bili ta ni. Do tih priprema došlo je tek poslije njema ko-talijanskih razgovora u Opatiji 3. marta 1942. godine. Ni podaci o Nedi u nisu bili ta ni. Nedostaju podaci o tome od koga je Vrhovni štab dobio te informacije. Ostale podatke iz te depeše nalazimo u pismu Edvarda Kardelja i Ive Lole Ribara poslatog Titu 15. februara 1942. godine iz Zagreba.

Mišo Lekovi , prire iva devetog toma Titovih *Sabranih djela*, koji je izišao iz štampe 1979, stavio je uz tu depešu pet napomena:

»<sup>155</sup> Podatak o dolasku talijanskih trupa u Bosnu u njema ku okupacionu zonu nije bio ta an. Nakon reokupacije tzv. II i III okupacione zone u toku jeseni 1941, talijanske jedinice su se zadržale u ve em dijelu zapadne i u nekim gradovima ju goisto ne Bosne. Zbog poja ane aktivnosti partizana, Italijani su bili primorani da u toku decem-

bra 1941. povuku svoje posade iz Foče, Goražda, ajni a i Rudog prepustivši ih etnicima, ali su ubrzo u ta mjesta ušli partizani. Nakon odlaska njemačke 342. divizije iz isto ne Bosne, krajem januara i po etkom februara 1942, nijedna italijanska jedinica nije došla u isto nu Bosnu. U toku februara 1942. vršene su pripreme za dogovor njemačkih i italijanskih glavnih štabova na Balkanu (za sastanak u Opatiji) da se u proljeće izvedu zajedničke operacije protiv glavnih partizanskih oblasti u njemačkoj okupacionoj zoni u Jugoslaviji. Vrhovni štab je dobio neka obavještenja o tim dogovorima i o namjerama da se italijanske trupe koje će u estvovati u tim operacijama prebacu u njemačku okupacionu zonu.

<sup>156</sup> Riječ je o njemačko-italijanskoj operaciji u isto noć Bosni (operacija »Trio«), u kojoj je trebalo da u estvaju i oružane snage NDH. Sporazum o toj zajedničkoj njemačko-italijansko-ustaškoj ofanzivi sklopljen je na sastanku u Opatiji 3. marta 1942.

<sup>157</sup> Podaci o slanju kvislinških, nedievskih trupa iz Srbije na istočni front nisu bili tako dani. Njih su donijeli neki nedićevci koji su prebjegli. Pošto nisu bili u stanju da sami, svojim vojnim i policijskim snagama, obezbjeđuju okupacionu upravu u Srbiji, Nijemci su pristupili intenzivnjem formiranju kvislinških jedinica, tzv. nedievaca, ljetnog evaca i bjelogardista. Te jedinice nisu bile namijenjene za upotrebu izvan Srbije.

<sup>158</sup> Obavještenje o navodnom upisu u januaru 300 000 hrvatskih vojnika na istočni front Tito je dobio od Kardelja i Ribara (vidi njihov izvještaj od 15. februara, A-CK SKJ, Fond CK KPJ, br. 1942/70). Na istočnom frontu se već nalazio jedan legionarski puk NDH i nije bilo predviđeno upisivanje novih trupa, jer je situacija u zemlji, gdje je narodnooslobodila borba dobijala velike razmjere, zahtijevala angažovanje svih kvislinških snaga, uključujući one koje su se na poligonima u Štokerauu i Delershajmu obučavale i pripremale za angažovanje na istočnom frontu. Sve kvislinške trupe NDH koje su u toku 1942. i 1943. obučavane u Njemačkoj (legionarske divizije) bježeće su angažovane u Jugoslaviji u borbi protiv narodnooslobodilačke vojske.

<sup>159</sup> Maček i prvac HSS-a nisu bili u zatvorima, već su samo bili odstranjeni iz javnog političkog

života u NDH. Da bi njih i njihove strane ke prisalice pridobila za svoju ustašku politiku, Paveljeva vlada je nastojala da ih uklju i u svoj aparat i iskoristi u borbi protiv narodnooslobodila kog pokreta. Jedan dio strana kih voda je još od prvih dana stvaranja NDH pristupio ustašama. Obaveštenje o navodnom puštanju iz zatvora Ma eka i 'svih HSS-poslanika' Tito je dobio iz Kardeljevog i Ribarevog izvještaja od 15. februara 1942.<sup>88</sup>

Uz taj Titov radiogram *prire iva* tre e knjige *Dokumenata centralnih organa KPJ...*, koja je objavljena sedam godina kasnije (1986), dr Zdravko Antoni dao je uz istu depešu samo *etiri napomene*:

»<sup>27e</sup> Vrhovni štab je, nakon odlaska njema ke 342. divizije iz isto ne Bosne, primio neka obavještenja da se njema ki i italijanski štabovi dogovaraju da oni s kolaboracionistima povedu u proljeće 1942. zajedni ku protivpartizansku ofanzivu. Cijenilo se takođe da e njema ke jedinice u Bosni biti zamijenjene italijanskim. Me utim, o tome se na zajedni kom sastanku njema ke i italijanske komande u Opatiji (po etkom marta 1942) nije pregovaralo.

<sup>277</sup> Vijesti koje su širili bjegunci iz Srbije da e se uputiti ja e kolaboracionisti ke trupe iz Nelineve Srbije na Isto ni front u proljeće 1942. nisu bile potvr ene. Me utim, Nijemci su zaista intenzivirali formiranje kolaboracionisti kih sastava, ali su i te nove jedinice bile namijenjene za protivpartizanske aktivnosti u Srbiji.

<sup>278</sup> Iz izvještaja E. Kardelja i I. L. Ribara od 15. februara Tito je izveo zaklju ak o mobilizaciji i upu ivanju oko 300 000 vojnika za potrebe Hitlera.

<sup>279</sup> Dr Vlatko Ma ek i drugi prvac HSS nisu bili u zatvorima, ve samo eliminisani iz teku ih politi kih zbivanja.<sup>87</sup>

*Razlike, ne baš bezna ajne, izme u Lekovi evih i Antoni evih napomena lako su uo ljive za iole pažljivi jeg itaoca. A kada je, posebno, rije o napomenama uz obavještajne podatke, one, razumljivo, imaju svoju posebnu težinu.*

I još nešto o Titovoj depeši o kojoj je rije . Iza potpisa »Valter«, u njoj nalazimo upozorenje za šifrantu (Pavla Savi a):

»Pisao sam ruskom azbukom a ozgor ozna io latinicom šta koje slovo zna i. Zdravo T.T.<sup>88</sup>

Zna i da je i ovu, kao i sve ostale depeše koje nije slao u Moskvu preko Kopini a (Vazduha), Tito pisao na

ruskome, a da bi šifrantu koji, o igledno, još nije najbolje vladao tim jezikom, olakšao posao, pomagao mu je na na in koji je naveo. O svom tadašnjem znanju ruskog jezika govori sam Pavle Savić u pismu od »16. III. 42«. Ovo po inje riječima »Zdravo Stari«, i u njemu Pavle kaže:

»Posle naše vesti o hapšenju Ant(tonova) dobili smo ovu depešu koju te molim da mi prevedeš doslovno...«<sup>69</sup>

A o Titovu potpisu »T.T.«, kojim se ponekad koristio, treba napomenuti da je, koliko smo mogli utvrditi, potekao od Edvarda Kardelja i da su to prva slova riječi »T(ovariš) T(ito).

U vezi s temom poglavljia interesantan je i pusus u pismu Moše Pijade što ga je 28. marta 1942. godine poslao Titu sa Žabljaka, gdje je o ekivao dolazak sovjetskih aviona s pošiljkom ratnog materijala:

»Cicmil mi je rekao da sa veze sa Djed(om) treba da prede naš V(rhovni) Š(tab) na vezu sa RKKA. Je li ta no? Jesi li im predložio da nam posalju svoje predstavnike i stručnjake za naš V(rhovni) Š(tab)?«<sup>70</sup>

Riječ je o Obradu Cicmilu, predratnom lanu KPJ, tada lanu Štaba Durmitorskog NOP-odreda. Kratica RKKA označava je Radni ko-selja ku Crvenu armiju iz perioda oktobarske revolucije, a M. Pijade ju je, vjerojatno, upotrijebio kao sinonim za Generalstab Crvene armije. Otkud Cicmilu citirani podatak iz pisma M. Pijade Titu, nismo mogli da utvrdimo. Uostalom, Tito je svoje radiograme vojnoobavještajnog sadržaja i dalje adresirao na »Djeda«. Tako je postupao ak i poslije raspuštanja Kominterne (15. maja 1943. godine).

U petoj knjizi *Dokumenata centralnih organa KPJ...* nalazi se depeša Izvršnog komiteta Komunističke internacionale Josipu Brozu Titu:

»21. april 1942.  
(Moskva)

Da bi se tačno utvrdio sastav i dislokacija okupatorskih trupa koje se nalaze na teritoriji Jugoslavije, molimo da se kod zarobljenih neprijateljskih vojnika i oficira, koje je zarobila Narodnooslobodilačka vojska dozna sledeće:

1) Numeracija, brojno stanje, sastav i ratne akcije Nemaca, Italijana, hrvatskih, ustaških i etničkih jedinica *koje vrše ofanzivu na Narodnooslobodila ku vojsku*.

2) Numeracija, sastav i dislokacija okupatorskih trupa (uključujući i bugarske i mađarske jedinice) na okupiranoj teritoriji (istakli autori).<sup>71</sup>

Međutim, na originalu te depeše nije označeno komu je upućena, a na njenom kraju stoji: »Potpis N 19 teleg. N84«. Nema sumnje da je ona upućena iz Moskve. Titu, samo je pitanje ko je »N 19« ili »NI 9« i zašto je Redakcija *Dokumentata centralnih organa KPJ...* jednostavno izostavila taj potpis. Uostalom, i sam prijevod depeše suviše je slobodan, pa i netačan, jer bi trebalo da glasi:

»U cilju preciziranja sastava i dislokacije okupacionih trupa... (stranih?) koje se nalaze na teritoriji Jugoslavije, molim da se izda naređenje *u pogledu zarobljenih vojnika i oficira protivnika koje vode sa sobom jedinice nar. osi. vojske*.

Objasniti:

1) Numeraciju, brojno stanje i sastav i ratna djelstva Nijemaca, Talijana, Hrvata, ustaških i etničkih jedinica, *koje djejstvaju protiv naroda(na)* oslobođenih vojske;

2) numeraciju, sastav i dislokaciju trupa okupatora (uključujući i bugarske i mađarske jedinice), na okupiranu teritoriju (istakli autori).

Potpis Ni9 teleg.N84«

O tome šta se odmah zatim dogodilo, svjedoči dr Vladimir Velebit koji je dvadesetak dana prije, 2. aprila 1942. godine, zajedno s Ivom Lolum Ribarom, stigao iz Zagreba u oslobođenu Fojnu.

Na pitanje »Nakon dolaska u partizane, vi ste se odmah priključili ili Vrhovnom štabu. Kakva ste zaduženja dobili?« — dr Velebit je odgovorio:

»Baš nekako kad sam došao, dobili smo iz Moskve telegram da im posaljemo podatke o rasporedu njemačkih jedinica. *Kako nismo imali službu koja bi prikupljala takve podatke, nismo im mogli poslati podrobnejše informacije*. I tako me drugi odredio da organiziram vojnu obavještajnu službu. Obilazio sam štabove i davao upute kako saslušavati zarobljenike, uzimati od njih vojne knjižice i sve ostale podatke. To sam ra-

dio sve do jeseni 1942. (istakli autori).«<sup>72</sup>

Nažalost, poslije jeseni 1942. godine Velebitova funkcija i radno mjesto ponovno su ostali upražnjeni sve do 1944. godine, kada je dužnost obavještajnog oficira u Vrhovnom štabu preuzeo pukovnik Vjekoslav Klišani.

»Po etkom aprila 1942« Djed je uputio Valteru (Titu) prvu depešu obavještajnog karaktera:

»Doznaли smo да је Михаиловија јавио Јовановић (предсједнику југословенске избјеглике владе — примј. autora) у Лондон sledeće:

'Комунисти нам сметају у нашем раду. Ми имамо позитивне доказе да Немци и Италијани дaju комунистима оружје,jer они жеље да се ове две партије на прољеће супаде. У Босни комунисти су се ујединили са усташама. У ините све што од вас зависи да би(сте) их усмерили на правilan put.'

Ovo saopštenje ne може се текстуално искористити јавно.«<sup>73</sup>

Redakcija je uz taj telegram dodala primjedbu: »Dokument skoro iste sadržine uputio je Draža Mihailović u London 22. marta 1942.«<sup>74</sup>

To je obavještenje bilo potpuno tačno, ali nastao je malo nesporazum u vezi s njim. On se vidi iz Titove depeše Moskvi od 7. aprila iste godine:

»Нисмо разумјели може ли се или не јавно искористити текст депеши коју је Михаиловић упутио Јовановићу.

Nama je veoma potrebno da raskrinkamo toga generala, koji igra tako gnusnu ulogu.«<sup>75</sup>

Odgovor Moskve nije poznat, ali je vjerovatno glasio da se depeša ne smije navoditi kao izvor obavještenja, već da se prihvati njena suština i iskoristi u određivanju pravca vlastite propagande.

O drugom obavještajnom izvještaju »Djeda«, dostavljenom Titu u toku 1942, biće riječ i kada budemo govorili o sovjetskom obavještajcu Fjodoru Mahinu.

U aprilu 1942. godine ustaška je policija uspjela da izvrši veliku provalu među sarajevskim ilegalcima — saradnicima NOP-a. O tome je Tito (Valter) 29. aprila iz Förejavio u Moskvu:

»Ovih dana došlo je do provale medu oficirima-avijatima u Sarajevu koji su bili naši simpatizeri. Jedan avijat je uspio da pobegne i došao je u naš štab. On priča o velikom nezadovoljstvu u redovima hrvatskih jedinica. On je dao

vrlo dragocjene podatke o rasporedu jedinica i njema ke avijacije.«<sup>76</sup>

Ko je bio avijati ar o kome je rije , nismo mogli utvrditi. Uostalom, to nisu uspjeli odgonetnuti ni redakcije devetog toma Titovih *Sabranih djela* i etvrte knjige *Dokumenata centralnih organa KPJ...*, u kojima je ta depeša objavljena.

Vjerovatno je »Djed« urgirao odgovor na svoj radiogram od 21. aprila jer je Tito (Valter) 29. maja, u jeku treće velike neprijateljske ofanzive, iz Plužina, gdje se tada nalazio Vrhovni štab, javio Moskvi:

»O dislokaciji njemačkih i talijanskih jedinica u Jugoslaviji za sada još nemamo tako nih podataka. Trudiemo se da ih dobijemo i ovih dana emosmo izvijestiti. Talijani i Nijemci pokušavaju svim silama da nas unište. U Jugoslaviji je koncentrisano oko 300 000 talijanskih vojnika. U Hercegovini, Crnoj Gori i Sandžaku dejstvuje pet divizija — 'Pusterija', 'Bolcano', 'Venecija', 'Ulija', a jedna divizija je zamjenila 'Mesinu', koju smo mi potpuno razbili u Crnoj Gori. Koje se divizije nalaze u Dalmaciji, Lici, Hrvatskoj i Sloveniji — nije nam poznato. U Tirani se nalazi štab 2. talijanske armije, u Splitu štab armije nepoznate numeracije; štab 3. talijanske armije vjerovatno je u Trstu.«<sup>77</sup>

Mišo Leković, priredivač desetog toma Titovih *Sabranih djela*, koji je izšao iz štampe 1980, uz taj dio Titove depeše Moskvi dodao je napomenu:

»Podaci o italijanskim okupacionim snagama u Jugoslaviji u drugoj polovini maja 1942., kojima je Vrhovni štab raspolagao, nisu bili tačni. U Hercegovini i Boki su se tada nalazile snage 6. armijskog korpusa, koji je štab bio u Dubrovniku. Taj je korpus imao u svom sastavu šest divizija: 'Katastrofe Alpi', 'Marke', 'Taurinenze', 'Mur e', 'Mesina' i 'Emilija'. U Crnoj Gori (bez Boke) i Sandžaku nalazile su se trupe 14. armijskog korpusa (Komanda Trupa Crne Gore), koji je štab nalazio na Cetinju. U sastav tog korpusa ulazile su divizije: 'Pusterija', 'Venecija', 'Ferara', 'Taro' i 'Alpi Graje' i dijelovi divizije 'Pulja'. U Dalmaciji se nalazio 18. armijski korpus (sjedište štaba u Splitu), koji je u svom sastavu imao divizije: 'Bergamo', 'Sasari', 'Peru a' i 'Zara'. U Lici, Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju dejstvovao je 5. armijski korpus (sjedište štaba u Crikvenici) sa svoje tri divizije:

'Re', 'Lombardija' i 'Celere' ('Brza'). U Sloveniji su se nalazile divizije 'Granatieri' i 'Izonco' 11. armijskog korpusa (sjedište štaba u Ljubljani). Šesti, 11. i 18. korpus bili su u sastavu 2. armije (sjedište štaba u Sušaku), a 14. korpus u sastavu 9. armije (sjedište u Tirani).«<sup>78</sup>

Redakcija pete knjige *Dokumenata centralnih organa KPJ...*, objavljene 1986, smatrala je potrebnim da uz citirani pasus Titove depeše Moskvi od 28. maja 1942. doda samo lakonsku napomenu: »Podaci nepouzданi.«<sup>79</sup>

Prepostavljuju i i sam da podaci o dislokaciji talijanskih okupacionih snaga dostavljeni Moskvi, možda, nisu ta ni, a znaju i da su nepotpuni, Tito je ve sutradan, 29. maja ujutro, u opširnijem nare enju Operativnom štabu NOP-odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, zatražio:

»5. Recite nam sve što znate o dislokaciji talijanskih snaga. U tu svrhu tamo šaljemo druga Vladimira Popovi a, i nastojte da mu u svakom pogledu idete na ruku. Naro ito je potrebno da se ispitaju pojedini zarobljenici da bismo mogli što prije pružiti potrebne podatke koje traže naši saveznici.«<sup>80</sup>

Taj dokument ne nalazimo u petoj knjizi *Dokumenata centralnih organa KPJ...*, gdje bi kronološki pripadao!

Redakcija desetog toma Titovih *Sabranih djela* intervenisala je ve na istoj stranici na kojoj je objavljeno Titovo nare enje Operativnom štabu NOP-odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju kratkom napomenom uz ime Vladimira Popovi a: »Rije je o Vladimиру Velebitu-Red«, a Mišo Lekovi je u vezi s tim dodao sljede u napomenu:

»Vrhovni štab nije imao ta ne podatke o numeraciji i dislokaciji italijanskih snaga koje je, na traženje Izvršnog komiteta Kominterne, trebalo da uputi vrhovnoj komandi Crvene armije. Da bi dobio što potpunije podatke, uputio je u Hercegovinu Vladimira Velebita, kome je naložio da putem saslušanja zarobljenih talijanskih vojnika (Velebit je znao nekoliko stranih jezika) i koriš e njem agenturne mreže dobije podatke o rasporedu talijanskih snaga. Zbog specifi nosti njegove misije, odlu eno je da se ne otkrije njegov identitet.«<sup>81</sup>

Po svemu se ini da je M. Lekovi bio u pravu. Vladimir Popovi nalazio se tada daleko od Plužina, negdje

u Lici, sa CK KP Hrvatske i Glavnim štabom NOP-odreda Hrvatske.

Pri kraju marša grupe proleterskih brigada od Zelenjore do Bosanske krajine Tito je 25. jula 1942. iz sela donjeg Malovana u Moskvu poslao depešu iji je prvi pasus glasio:

»Postara emo se da u najблиže vrijeme damo podatke o dislokaciji talijanskih, njemačkih i hrvatskih trupa i da osiguramo redovnu informaciju. Veza s drugim oblastima Jugoslavije je veoma teška, prvo zbog toga što partizani sistematski ruše željezni ke pruge, a drugo zbog toga što se mi stalno nalazimo u pokretu. Vezu držimo skoro isključivo preko kurira pješaka i konjanika.«<sup>82</sup>

Uz prvu rečenicu tog pasusa Mišo Leković, Pero Moračić i dr Slobodan Milošević, priređiva i jedanaestog toma Titovih *Sabranih djela*, stavili su napomenu:

»Tito je 24. ili 25. jula primio od Izvršnog komiteta Kominterne radiogram (koji su šifranti uspješno samo djelimično da dešifruju) u kome su traženi podaci o 'jačini, dislokaciji i numeraciji njemačkih, talijanskih i bugarskih jedinica' i o 'prebacivanju njemačkih i talijanskih jedinica kroz Jugoslaviju, Grčku i Bugarsku' (istakli autori). Traženi su još neki podaci, ali tekst o tome nije mogao biti dešifrovan.«<sup>83</sup>

Međutim, ta je depeša doslovno glasila:

»Molba:

1) Ustanoviti broj, dislokaciju i numeraciju njemačkih, talijanskih, mačarskih i bugarskih jedinica 25. jula

## II

3) Ustanoviti broj i karakter njemačkih i talijanskih vojnih transporta kroz Jugoslaviju i Grčku i Bugarsku (istakli autori). Te podatke hitno nam poslati. Tako ćemo molba

## III

Fišer u Zagrebu. No. 19 i Roza pri glavnom štabu Slovenije. Valdes.«

Odigledna je greška u prijevodu II tako da i ona uopće nije beznačajna. Dvije prve riječi te depeše koje nisu do kraja dešifrovane potpisao je sigurno »Djed« ili, možda, »Direktor«. U trećoj, do kraja dešifrovanoj depeši s potpisom »Valdes« (Josip Kopinić), Kopinić je preko Moskvejavljao Titu da se on (No. 19) i njegova supruga radi-

otelegrafistkinja (Roza, tj. Stela) nalaze pri Glavnom štabu Slovenije. (O tome opširnije vidi u poglavlju ove knjige »Zagreba ki obavještajni centar«.)

Dvadeset dana kasnije, 15. avgusta, nakon oslobo  
enja Livna, Tito sa planine Cincara iz predjela Male Drežnice, u Moskvu šalje opširan radiogram:

»Medu dokumentima koje smo zaplijenili u gradu Livnu nalazi se naredba komandanta Hrvatske pješadije od 28. juna 1941. godine o stvaranju štabova 15 pukova pješadije i o njihovoj dislokaciji. Ovi pukovi su stvoreni od prethodnih bataljona pješadije.

Prvi puk ima dva bataljona: prvi bataljon smješten je u Bjelovaru, a drugi u Varaždinu. Drugi puk ima dva bataljona i oba su smještena u Zagrebu. Treći puk ima tri bataljona: prvi u Karlovcu, drugi u Ogulinu i treći u Delnicama. Četvrti puk ima dva bataljona, oba u Osijeku. Peti puk ima dva bataljona: prvi u Slavonskoj Požegi, a drugi u Novoj Gradiški. Šesti puk ima dva bataljona: prvi u Vinkovcima, a drugi u Petrovaradini. Sedmi puk ima tri bataljona, svi u Sarajevu. Osmi puk ima dva bataljona, oba u Tuzli. Deveti puk ima dva bataljona, oba u Travniku. Deseti puk ima dva bataljona, oba u Banjaluci. Jedanaesti puk ima tri bataljona: prvi u Sisku, drugi u Petrinji, treći u Bihaću. Dvanaesti puk ima dva bataljona, prvi u Otočcu, drugi u Gospiću. Trinesti puk ima tri bataljona: prvi u Mostaru, drugi u Nevesinju i treći u Mostaru. Četrnaesti puk ima tri bataljona: prvi u Trebinju, drugi u Dubrovniku i treći u Bileći. Petnaesti puk ima tri bataljona, prvi i treći u Kninu, a drugi u Sinju.

Ja ina ovih bataljona je do 600 boraca i oficira.<sup>84</sup>

Već je bila započela Staljingradska bitka (23. jula 1942), presudna bitka drugog svjetskog rata, u kojoj je u estvovalo više od dva miliona ljudi, 20 hiljada topova, dvije hiljade tenkova, dvije hiljade aviona... U toj situaciji obavještajnu službu Crvene armije interesovao je svaki detalj o mogućnostima Nijemaca da u borbe na istom frontu ubace nove snage, svoje ili bilo kog svog saveznika. Otuda i njeno pojava anđel interesovanje za stanje u domobranstvu tzv. NDH (koje ona naziva, kao i sam Tito nekoliko puta, hrvatskom vojskom) i za situaciju u svim krajevima Jugoslavije. Zato Moskva (tu

depešu nismo pronašli, ali je ona sigurno postojala) poslije prijema opširnog Titova izvještaja od 15. avgusta traži još neka objašnjenja o domobranstvu, a Tito 18. avgusta, iz oslobo enog Glamo a odgovara:

»Mi smo dali informaciju o dislokaciji hrvatske vojske. Deveti puk ima tri bataljona i svi su u Sarajevu.

Mi smo vrlo dobro organizovali našu obavještajnu službu u Dalmaciji. Informacije slijede.<sup>85</sup>

Detaljne podatke o partizanskoj obavještajnoj službi u Dalmaciji Tito je dobio od Štaba IV operativne zone, s kojim je Vrhovni štab nakon dolaska grupe proleterских brigada na sektor Livna, uspostavio direktnu vezu.

Približno u isto vrijeme — na depeši nema datuma — Tito je iz Moskve dobio depešu:

»Kako stoje stvari s partizanskim pokretom u Srbiji?

Kakvo je stanje u Crnoj Gori? Imate li vezu s fruškogorskim partizanskim odredima? Ded N-94.<sup>86</sup>

Predratni lan KPJ i lan CK SKOJ-a Stefan Mitrović ostao je poslije pada »Uži ke republike« u Srbiji, na podruju a ka, gdje je ubrzo bio zarobljen. Uspio je, me utim, da se domogne slobode i u junu 1942. godine, najprije preko okupiranoga, a zatim preko osloboenog teritorija Hrvatske, stigne u Bosansku krajinu. Saznavši za njegov dolazak, Tito je 12. avgusta 1942. javio Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu:

»Saopštite drugu Štefanu Mitroviću da nam napiše podrobniji izvještaj o Srbiji odnosno o sve-mu onome o emu je razgovarao s Mihajlom (Blagoje Neškovićem, sekretar PK KPJ za Srbiju) i drugim drugovima.<sup>87</sup>

Dobivši Mitrovićev izvještaj, Tito (Valter) je 18. avgusta radiogramom javio Moskvi:

»Drug koji je došao iz Srbije javlja da je od aprila mjeseca njemačka vojska počela da se kreće u pravcu Gradiške i Bugarske. Te njemačke jedinice sastavljenе su od Austrijanaca i takozvanih folksdorfa. Njihov moral je veoma slab. Ima mnogo slučajeva dezertonstva i samoubistva.

Karakteristično je da su Nijemci počeli snažno da utvrđuju gradove Kraljevo i Kragujevac. Stanovništvo iz šest opština okoline Kraljeva Nijemci su iselili, jer se taj kraj utvrđuje.<sup>88</sup>

S druge strane, Ivo Lola Ribar je 20. avgusta 1942. iz Zagreba »za Djedu« dostavio opširnu depešu u kojoj su bili i važni obavještajni podaci:

3. — Došli smo do *autenti nih* podataka o snazi okupatorskih trupa na teritoriji Hrvatske države. Nemci drže danas u Hrvatskoj dve poja ane divizije: 718. peša ku diviziju sa sedištem u Sarajevu i poja anu 704. peša ku diviziju sa sedištem u Banja Luci. Ova druga nosi naziv 'Kampfgruppe Westbosnien', nalazi se pod komandom general-majora Stahla i sastavljena je od: 721, 734, 737, 758 peša kog puka, zatim od 661 i 670 artilerijskog sklopa, te od dva odreda bornih kola, a razmeštena je u trouglu Banja Luka — Kostajnica — Prijedor. Pored toga, 6 bataljona pešadije i tri oklopna voza osiguravaju prugu Zagreb — Beograd, i stacioniraju u Zagrebu, Brodu, Oku anima, Novoj Gradiški, Rumi i Popova i. Italijanske trupe u Hrvatskoj pripadaju II italijanskoj armiji, iji je štab na Sušaku. Sastavljene su od jedne specijalne divizije 'Eugenio di Savoia' sa sedištem u Karlovcu, i od tri armijska korpusa. V Korpus: štab u Crikvenici, u sastavu divizije 'Lombardija' sa sedištem u Ogulinu i 'Re' sa sedištem u Gospi u. XVIII Korpus: Štab u Splitu sastavljen od divizije 'Sassari' sa sedištem u Kninu, 'Bergamo' sa sedištem u Sinju i specijalne grupe 'Zara' sa sedištem u Zadru. VI armijski korpus: Štab u Dubrovniku, sastavljen od divizija 'Marche' sa sedištem u Mostaru, 'Taurinense' sa sedištem u Fo i i 'Pusteria'. Dakle, u svemu, 9 divizija.

5. — Mislim da gornju depešu saopštite i Walteru. —

Fischer.«<sup>89</sup>

I.L. Ribar je tu depešu potpisao svojim pseudonimom »Fischer« uprkos tome što je u pismu od 12. januara 1942. javio Titu iz Zagreba da e na svim depešama upu enim u Moskvu potpisivati njega. Me utim, u meuvremenu, aprila iste godine, I. Lola Ribar je boravio u oslobo enoj Fo i i tada mu je Tito sigurno naredio da nakon povratka u Zagreb vlastite depeše potpisuje i vlastitim pseudonimom koji je »Djedu« bio poznat. Osim toga, Tito je isto savjetovao i E. Kardelju u pismu od 1. avgusta 1942, koje mu je pisao s planine Cincara:

»Saopštio sam Djedi onaj tvoj izvještaj o praktiranju slovena ke reakcije preko Rima s Londonom i obratno. ini mi se da imate direktnu vezu s Djedom, pa bi bilo dobro da ga vi direktno o takvim stvarima uvijek informišete.«<sup>90</sup>

U arhivu CK KPJ nalazi se neadresirana Titova depeša upu ena, sigurno, Moskvi 31. avgusta (?) 1942, a njezin prvi dio glasi:

»U Sarajevu se nalazi Štab 718 njema ke divizije. Jedan puk nalazi se u Sarajevu a drugi na obezbje enju željezni ke pruge.

Nijemci ubrzano rade na opravci i proširenju aerodroma u Zagrebu, Beogradu a tako er prepremaju za upotrebu i onaj u Sarajevu.

U Zagrebu se nalazi njema ka pilotska škola za no no letenje.

U Zemunu, Beogradu i Rakovici sve fabrike aviona rade za njema ko zrakoplovstvo. Posebno je važna fabri(ka) 'Ikarus' u Zemunu i fabrika avionskih motora u Rakovici.

Valter.«<sup>91</sup>

Drugi i tre i dio te depeše odnose se na Fjodora Mihina i ženu Ivana Srebrenjaka. Ta depeša nije objavljena u Titovim *Sabranim djelima*.

U Splitu je još od jeseni 1941. godine djelovao snažan i dobro organizovan partizanski obavještajni centar (vidi poglavlje »Splitski obavještajni centar«). Služe i se podacima dobijenim od tog centra preko CK KP Hrvatske ili Štaba IV operativne zone, Tito (Valter) 19. septembra 1942. godine s Mliništa dostavlja Moskvi radiogram:

»Iz Splita javljaju: Talijani su u avgustu i septembru ponovo postavili mnoga mina u moreuzima Dalmacije. Na obali prave utvr enja i koncentrišu sve više vojsku u srednjoj i južnoj Dalmaciji. U Splitu su istovarili mnogo buradi s otrovnim gasovima. Ženama talijanskih oficira komanda je naredila da napuste Split do 15. septembra. U jednom letku talijanska komanda ponovo poziva partizane da se predaju, produživši rok do 25. septembra.«<sup>92</sup>

Uz taj pasus citirane Titove depeše obra iva i dva naestog toma Titovih *Sabranih djela* Pero Mora a, Mišo Lekovi i dr Slobodan Miloševi dodali su napomenu:

»Vijesti obavještajne službe iz Splita nisu bile sasvim ta ne. U toku septembra 1942. na teritoriji Dalmacije koju je držao 18. armijski korpus nije došlo do brojnog poveanja okupacionih snaga. Ni podaci o dopremanju buradi s otrovnim gasovima nisu bili ta ni.«<sup>93</sup>

U toj se napomeni, ini nam se, potkrala jedna greš-

ka. Naime, Tito nije napisao »da Talijani koncentrišu sve više vojske u srednjoj i južnoj Dalmaciji« nego »sve više vojsku«, što se, logi no, odnosilo na veće postojće e jedinice 18. armijskog korpusa, a ne na neke nove koje su dovele »do brojnog poveanja okupacionih snaga«.

Koliko je poznato, Talijani ni tada ni kasnije, nisu dovozili u Split burad s otrovnim gasovima, mada se u nekim sa uvanim izvještajima Splitskog partizanskog obavještajnog centra spominje mogunost njihove upotrebe protiv partizana. Tako se u izvještaju od 30. juna 1942. kaže:

»4. Jedan talijanski oficir je izjavio da su njegove kolege mišljenja da se moraju upotrebiti plinovi protiv partizana.«<sup>94</sup>

A u izvještaju od 2. septembra 1942. godine, pod ta kom »Vijesti iz fašističkih krugova«, našao se i sljedeći pasus:

»Mallardo je u Rimu predlagao da se upotrebni plin protiv partizana. Predlog nije primljen po njegovim vlastitim riječima.«<sup>95</sup>

Napokon, u izvještaju od 18. septembra 1942, pod ta kom »Obavještenja iz italijanskih izvora«, potvrđuje se već poslani podatak o iseljavanju žena talijanskih oficira:

»Odlazak oficirskih žena iz naših krajeva održen je za 15. oktobar. Oficiri su intervenisali da se ukine ta naredba. Kao razlog toj mjeri navodi se oslabljenje morala oficira zbog prisutnosti porodice.«<sup>96</sup>

Najvjerojatnije odgovarajući na neko pitanje Moskve, Tito depešom od 10. oktobra 1942, petnaest dana poslije prvog oslobođenja Jajca, javlja:

»Fabrika u gradu Jajcu proizvodila je prije svega hlorni kren i fero-silicijum. Hlornog krena nameno je u velikoj količini, a fozgenu i difozgenu na eno je veoma malo, što su vjerovatno bili samo uzorci. Pored toga, na ena je samo jedna tubica iperita. Hlor su dobijali elektrolizom iz kuhinjske soli. Fabriku smo potpuno uništili zajedno s električnom centralom i svim postrojenjima u gradu kao i s mostovima.«<sup>97</sup>

Tito (Valter) 20. oktobra 1942. ponovo prenosi Moskvi obavještenja dobijena od Splitskog obavještajnog centra:

»Naša obavještajna služba iz Dalmacije javlja između ostalog: u Splitu se nalazi jedan korpus

od dvije pješadijske divizije — 'Bergamo' i 'Zara', koje se sastoje od etiri pješadijska puka, 2 bataljona crnokošuljaša, jedne artiljerijske grupe od 24 topa 149 mm i 500 vojnika, 2 grupe tenkova od po 10 tona, 200 milicionera, 300 karabinjera i 500 graničara. Svi su oni naoružani teškim i lakin mitraljezima i puškomitraljezima. Postoji još i jedan bataljon bersaljeraca od 500 vojnika, a naoružani su mitraljezima i puškomitraljezima i poljskom artiljerijom srednjeg kalibra; jedna artiljerijska grupa 37 mm s 300 vojnika i 200 konja, jedna hemijska eta od 300 vojnika naoružanih mitraljezima, puškomitraljezima i 8 baca a plamena, jedna autogrupa (raggruppamento) od 500 vojnika i 200 automobila, naoružani mitraljezima i puškomitraljezima, baca ima plamena i artiljerijom 37 mm, 2 bolnice svaka po 200 vojnika naoružanih teškim mitraljezima i malom automatskom artiljerijom. Jedna inferheria od 100 ljudi, naoružanih teškim mitraljezima i bombama. Fašisti ka federacija od 600 ljudi, 400 agenata policije naoružanih teškim i lakin mitraljezima, 100 vatrogasnica naoružanih teškim i lakin mitraljezima. Jedna sekcija sussistenza (za snabdijevanje) od 150 vojnika, naoružana teškim mitraljezima, puškomitraljezima i s 4 topa 'pito'. Jedna sekcija 'kommissariate' (povjerenika) od 500 vojnika naoružanih teškim mitraljezima i puškomitraljezima.

Pored toga, ima ustaških, etničkih i domobranskih jedinica.

U Solinu se nalazi jedan bataljon tenkista od 500 ljudi i 60 tanketa, jedna eta baca a plamena od 200 ljudi, jedna rezervna eta od 250 ljudi, svi naoružani teškim mitraljezima i puškomitraljezima, pored pušaka. Jedna artiljerijska grupa od 12 topova, 75 mm, 350 vojnika 'cavalleria a piedi' (kojni ka pješadija).

Prije nekoliko dana u gradu Rijeci održana je etničko-talijanska konferencija na kojoj su u estovali Biranin, Jevđević, Ivanišević<sup>98</sup>, Šantić i drugi. Postignuta je puna saglasnost.<sup>99</sup>

Bili su to zaista precizni i uglavnom tačni podaci. Sutradan, 21. oktobra, Tito javlja u Moskvu:

»Po evši od 22. oktobra dava emisija za vas dva put dnevno u emisijama meteorološke podatke riječima po međunarodnom leginom ključem.<sup>99</sup>

Nesumnjivo je bila riječ o podacima potrebnim sovjetskoj meteorološkoj službi radi izrade vremenskih

prognoza neophodnih u prije svega za ocjenu mogu -  
nosti djelovanja vlastite i neprijateljske avijacije, a za-  
tim, razumljivo, i djelovanja na zemlji.

»U Zagreb su došle 4 divizije — 60.000 njema -  
ke vojske. S tom vojskom je tako e došao veliki  
broj tenkova«<sup>100</sup>

— javio je Tito Moskvi sa Oštrelja 30. oktobra 1942.  
godine.

Uz taj su obavještajni podatak, objavljen u dvanaes-  
tom tomu Titovih *Sabranih djela*, Pero Mora a, Mišo  
Lekovi i dr Slobodan Miloševi, koji su priredili taj  
tom za štampu, dodali napomenu:

»Podaci o dolasku u Zagreb 4 njema ke divizi-  
je nisu bili ta ni. U rejon Zagreba stigla je tih da-  
na iz Rajha 187. rezervna divizija, a o ekivao se i  
dolazak SS-divizije 'Princ Eugen' iz Srbije i 369. le-  
gionarske iz Njema ke, gdje je bila na obuci. Do-  
vla enje njema kih divizija u NDH bilo je prouz-  
rokovano pogoršanjem situacije uslijed velikog  
porasta partizanskih snaga kojima se trupe NDH  
i njema ke posadne jedinice (iz 714. 718. i 717. divi-  
zije) nisu mogle suprotstaviti.«<sup>101</sup>

Nije naodmet dodati da su se informacije iz Titove  
depeše o kojoj je rije najvjeroatnije bazirale na raz-  
nim glasovima o slabosti okupacionih snaga (714. 717. i  
718. pješadijska divizija petnaestog talasa, tj. slabijeg  
brojnog stanja i sastavljenje od starijih boraca), njihovo  
nemo i da se uspješno bore protiv partizanskih jedini-  
ca i o poja anju tih snaga dovo enjem novih divizija iz  
Njema ke. Takvi su glasovi kružili u dobro obavješte-  
nim vojnim krugovima u Zagrebu i za njih je mogao  
saznati i Zagreba ki partizanski obavještajni centar.  
Preciznosti radi: jedinice koje su trebale da u u u sas-  
tav njema ke 187. rezervne divizije po ele su se preba-  
civati iz Austrije posljednjih dana oktobra, a Štab divi-  
zije sa 45. rezervnim grenadirskim pukom stigao je u  
Zagreb 31. oktobra. Narednih dana stigli su još neki di-  
jelovi divizije.<sup>102</sup> Transportovanje 369. legionarske divi-  
zije po elo je 20. decembra 1942. godine i njen 370. puk  
stigao je 23. decembra iz Njema ke u Zagreb. I ostale je-  
dinice te divizije prebacile su se do kraja decembra na  
prostoriju Sunja, Dubica, Slabinja.<sup>103</sup> SS-dobrovolja ka  
brdska divizija »Prinz Eugen« prebacila se iz Banata u  
Hrvatsku izme u 7. i 17. januara 1943. godine.<sup>104</sup> Sve te  
dislokacije njema kih jedinica obavljene su u toku pri-  
prema za veliku etvrtu neprijateljsku ofanzivu koja je  
po elo 20. januara 1943. godine.

Tito je 1. novembra 1942. godine javio u Moskvu:

»Dvadesetdevetog uve e i 30. oktobra preletjelo je preko naše teritorije u pravcu Zagreb—Biha—Italija više od stotinu transportnih aviona. Imamo neprovjerene podatke da su avioni nosili njema ku vojsku u Italiju.«<sup>105</sup>

Nijemci su, dakle, znali za njihovu namjeru!

O emu se radilo? Vjerovatno o transportu trupa i materijala preko Italije u sjevernu Afriku, gdje su se nedjelju dana kasnije, 7. novembra iste godine, iskrcali Angloamerikanci.

Posljednji radiogram s vojnoobavještajnim podacima koji je Tito dostavio Moskvi u toku 1942. nosio je datum 11. decembra, a odnosio se tako er na njema ko-talijanska reagovanja na prilike u sjevernoj Africi. Vjerovatno je s tim u vezi u me uvremenu bilo upita iz Moskve, jer je u njemu stajalo:

»Do sada još nije primije en pokret njema kih trupa, ve samo talijanskih, koje evakuišu mnoga mjesta u Lici i Dalmaciji i odlaze za Italiju, a možda i u Gr ku.<sup>147</sup> Mi smo dobili vjerodostojne izvještaje da je do 6. januara 1943. godine gra anskim licima zabranjeno kretanje željezni kim prugama u Hrvatskoj.<sup>148</sup>

Na dalmatinskoj obali za sada nema nikakve njema ke avijacije.«<sup>106</sup>

Obra iva trinaestog toma Titovih *Sabranih djela*, Mehmedalija Boji, uz taj radiogram daje dvije napomene. Prva<sup>147</sup> glasi:

»Obavještenja o pokretima talijanskih trupa u pravcu Italije dostavio je Vrhovnom štabu NOV i POJ 4. i 9. decembra 1942. Štab 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Podaci su bili samo djelimi - no ta ni. Radilo se, u stvari, o pripremama i planovima Komande talijanske 2. armije da (uslijed teško a nastalih u vezi s iskrcavanjem Engleza i Amerikanaca na teritoriju sjeverne Afrike i o ekipiranju njihovog desanta na talijansku obalu) vrati diviziju 'Sasari' u Italiju, a sve druge snage koje su se tada nalazile u tzv. 'drugoj okupacionoj zoni' i u oblasti Karlovca (dio 'tre e zone') povu e, sredinom januara 1943. godine, na uži obalni pojas. Taj plan pripreman je pod šifrom 'Raspored 15. januara' ('Schieramento 15 gennaio'). No do ostvarenja tog plana nije došlo uslijed pritiska njema ke Vrhovne komande oružane sile (OKW) na talijansku Vrhovnu komandu da se protiv jedinica NOV i POJ najprije izvedu zimske operacije 'u cilju njihovog kona nog uništenja'.«<sup>107</sup>

A u drugoj (148) piše:

»Zabrana kretanja gra anskih lica željezni - kim prugama je uslijedila zbog u estalih diverzija jedinica NOV i POJ na svim prugama u Hrvatskoj. Sem toga, prugom Zagreb—Beograd trebalo je da se tokom decembra 1942. i januara 1943. prebaci iz Njema ke u Hrvatsku 369. legionarska 'vražja' divizija, a iz Srbije u rejon Karlovca SS-dobrovolja ka brdska divizija 'Princ Eugen' radi u eš a u operacijama protiv jedinica NOV i POJ na teritoriji 'Titove države' (Banije, Korduna, Like i Bosanske krajine).«<sup>108</sup>

Tako izgleda pregled do sada poznatih depeša vojnoobavještajnog sadržaja izmijenjenih izme u Tita i »Djeda« u toku 1941. i 1942. godine. On je sigurno nepotpun i osta e takav sve dok ne budu otvorene Titove li - ne arhive u kojima se, kako tvrdi V. Dedijer, još uvijek nalazi izvjestan broj nedešifrovanih radiograma — i bar neke od sovjetskih arhiva u kojima se nalaze radiogrami obavještajnog karaktera upu eni iz Moskve u Jugoslaviju.

U proglašu kojim se Pokrajinski komitet KPJ za Bosnu i Hercegovinu u avgustu 1941. obratio »radnicima, seljacima i gra anima Bosne i Hercegovine« našla se i re enica:

»Njema ke plja kaške horde ve se skupljaju na granici Turske da preko nje pokore i oplja ka - ju muslimanske narode na Srednjem istoku.«<sup>108</sup>

Radomir Vujoševi , koji je priredio tu knjigu dokumenta za objavlјivanje, uz taj je tekst dao ovu napomenu:

»O pripremama za napad Njema ke na Tursku u Glavnom štabu NOPOJ se došlo do ocjene da je taj napad mogu . Me utim, Turska je za vrijeme drugog svjetskog rata bila van oružanog sukoba.«<sup>110</sup>

Premda je prva re enica tog objašnjenja prili no nejasna, ipak se iz nje vidi da je Glavni štab NOPOJ, koji se, s Titom na elu, još uvijek nalazio u Beogradu, ve tada smatrao »da je taj napad mogu ». Taj zaklju ak potvr uje i radiogram koji je Tito u ime Glavnog štaba 4. septembra 1941. godine poslao »Djedu«:

»Kod Niša Nijemci spremaju veliki aerodrom. Tu dnevno prolazi vojska i municija za turski front. Poduzete su mjere da se unište sve komunikacije na toj liniji.«<sup>111</sup>

Tri dana prije polaska iz Beograda na oslobo eni te-

ritorij zapadne Srbije, 13. septembra 1941, Tito je javio »Djedu« i ovo:

» etvrtog avgusta letjelo (je) preko Beograda prema Gr koj 300 štuka i 240 talijanskih bombardera. Na Dodekanez je otpremljeno 300 000 vojnika. Nijemci imaju mazivnog ulja svega za dva mjeseca. Potvr uje se stalno nagomilavanje ratnog materijala u Bugarskoj.«<sup>112</sup>

Radomir Vujoševi , koji je pripremio i sedmi tom Titovih *Sabranih djela* za štampu dao je uz tu Titovu depešu napomenu:

»Nije poznat izvor ove informacije, koja nije bila ta na. Vjerovatno je Hitlerova direktiva br. 32, od 11. juna 1941, koja je predvi ala i pripremu njema ke oružane sile za prodor prema Suecu preko Turske *nakon pobjede na isto nom frontu*, prenošena povjerljivim propri avanjima i obavještajnim kanalima, najposlije transponovana kao materijalan podatak, izražen u avionima i kopnenim snagama.«<sup>113</sup>

Interesantni su navodi Seke (Lepe Perovi ), lana KP KPJ za BiH, koje nalazimo u njenom izvještaju do stavljenom 24. septembra 1941. iz Mostara Svetozaru Vukmanovi u Tempu, delegatu CK KPJ u BiH, nakon posjete 3. hercegova kom bataljonu:

»Koliko je u III bat(aljonu) stvar nesolidno postavljena najbolji je dokaz letak koga su oni tamo izdali, a koji je sav osnovan na temelju jedne neprovjerene komordžiske vijesti o tome da je Turska ušla u rat. Evo teksta: 'Proglas svima muslimanima, Srbima i Hrvatima: Narodnooslobodila ka vojska djeluje na cijeloj teritoriji Jugoslavije. Ulaskom Turske u rat i stvaranjem fronta na Balkanu, situacija je takva da će oslobo enje od fašizma, Hitlerovih i Musolinijevih bandi i franskova kih ubojica uslijediti vrlo brzo. Mo na sovjetsko-tursko-engleska armija nastupa i ruši fašizam na svim frontovima...'.«<sup>114</sup>

Budu i da smo o obavještajnim podacima o njenim ko-talijanskim pripremama za napad na Tursku, koje je Tito slao u Moskvu, govoriti i na sljede im stranicama, potrebno je ukazati na neke utvrene historijske injenice.

Uprkos Ugovoru o uzajamnoj pomo i, potpisanim s Velikom Britanijom i Francuskom 19. oktobra 1939, mjesec i po dana nakon po etka drugog svjetskog rata, turska je vlada, neposredno nakon kapitulacije Francuske pred naletom divizija nacisti ke Njema ke 26. ju-

na 1940. izjavila da zauzima stav nezara ene strane. Napori britanske diplomacije da uo i njema kog napada na Jugoslaviju i Grku (u aprilu 1941) nagovori Turšku da se odrekne neutralnosti nisu uspjeli. Napokon, etiri dana uo i njema kog napada na Sovjetski Savez, 18. juna 1941. Turska je s Njema kom potpisala ugovor o prijateljstvu, što je poslije okupacije Jugoslavije i Grke za Hitlerov generalštak zna ilo kona no obezbjedenje desnog krila armija koje su napale Sovjetski Savez.

Istovremeno s brzim napredovanjem njema kog Wehrmacht na teritoriju SSSR-a front u sjevernoj Africi se, nakon izbijanja osovinskih snaga na libijsko-egipatsku granicu, stabilizovao. Pozivaju i se na studije britanskog historiara general-majora Playfaira (Plejfera), autori edicije »Drugi svetski rat« tvrde da su u takvoj situaciji...

... »Nemci predlagali Italijanima da angažuju ja e pomorske i vazdušne snage i zauzmu Maltu, dok je italijanska Vrhovna komanda zahtevala da Nemci prethodno, preko Turske, okupiraju Suez...«<sup>115</sup>

O tome se raspravljalo i na anglo-sovjetskoj strani. O tome je britanski premijer Churchill u pismu Staljinu od 21. septembra 1941. napisao:

»Kad bismo uspjeli navesti Tursku da se usprotivi njema kom zahtjevu o propuštanju armija ili, još bolje rečeno, kad bi Turska stupila u rat na našoj strani, ja držim da bi to bila najbrža i najefektivnija pomoč za Vas. Uvjeren sam da i Vi tome pridajete odgovarajuće značenje.«<sup>116</sup>

Talijanski zahtjevi da njemački Wehrmacht, uz podršku njihovih trupa, milom ili silom prodre preko Turske, Sirije i Palestine do Sueza bili su u drugoj polovini 1941. i prvih mjeseci 1942. tema razgovora i rasprava u talijanskim, njemačkim, domobranskim i ustaškim štabovima.

U tim uslovima partizanskoj obavještajnoj službi nije bilo naročito teško da uo i registruje razgovore o eventualnim njemačko-talijanskim planovima prema Turskoj, vodenim u domobranskim i ustaškim štabovima, pa i one nerealne planove i pretjerivanja koji su iznošeni u toku njih.

Tako su se u izvještaju Vlade Popovića, poslanom iz Zagreba u CK KPJ 21. decembra 1941. našle rečenice:

»Preko naše obavještajne službe saznajemo da se užurbano pripremaju Njemci za napad na Tursku. U tu svrhu pripremaju aerodrome kod Velike

Gorice i na 40 km od Zagreba prema Karlovcu, koji će im služiti kao baza. Kod svih mostova i stаница na pruzi Dobava—Zemun biće izgrađeni bunkeri radi osiguranja iste.<sup>7</sup>

Da je takvo mišljenje vladalo i u Vrhovnom štabu, potvrđuje i pismo koje je Edvard Kardelj 2. januara 1942. u ime Vrhovnog štaba NOP-odreda Jugoslavije, s Bijelih Voda na Romaniji poslao Izvršnom odboru Osvobodilne fronte slovenskog naroda:

»11. Konačno, još nekoliko opštih pitanja. U vezi s pobedama Crvene armije na Istočnom frontu i njemačkim pripremama za napad na Tursku borbu naroda Jugoslavije dobija još i naročiti, međunarodni značaj i povezaće se, bez sumnje, jače nego sada, sa gigantskom oružanom borbotom oba bloka u Evropi.<sup>8</sup>

A u pismu koje je Kardelj 15. januara 1942. godine poslao iz Sarajeva Titu na Romaniju, osim iscrpnih podataka o pripremi velike neprijateljske ofanzive na oslobođeni teritorij isto ne Bosne, stajalo je:

»6. Sprema se negde oko Sarajeva aerodrom za 60 bombardera. Pošto je to za njihove bosanske potrebe i suviše velik broj, o čemu je da se tu radi o aerodromu — protiv Turske.

(...)

14. O samoj svrhi ofanzive govoriti se sledeće: u samoj stvari ove pripreme nisu samo protiv partizana, nego će se tu stvoriti baza za rat protiv Turske. Ali, oni to ne smiju govoriti, zato utoliko već u galamu prave, da bi ubedili svet kako se radi samo o kaznenoj ekspediciji protiv partizana i etničkih.

(...)

16. ... Držim da će ta ofanziva biti ozbiljna stvar baš zbog priprema protiv Turske (novine ovede vodeve u veliku kampanju protiv Turske!). Vidjeti se da stvaraju tu jednu od svojih baz.«<sup>9</sup>

I u pismu koje je CK KPJ, zapravo Tito i A. Ranković, 27. januara 1942. iz oslobođene Fruške poslao »za Mihajla«, tj. za Blagoja Neškovića, sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju, našao se tekst o mogućnosti njemačkog napada na Tursku:

»Najnoviji uspjesi naših oružanih snaga u okolini Niša i Leskovca, kao i u ostalim dijelovima Srbije, predstavljaju veliku opasnost za okupatorske snage, naročito u ovom prvom dijelu Srbije, gdje one žele da stvore svoje vrste baze, kako u cilju gušenja narodnog pokreta tako i u cilju priprema

za eventualni napad na Tursku.«<sup>120</sup>

Udno je da se dio citiranog pisma pojavljuje u dvije verzije: u osmom tomu Titovih *Sabranih djela*, objavljenom 1979. godine, piše: »u cilju gušenja narodnog ustanka«, a u treoj knjizi *Dokumenata centralnih organa KPJ...*, objavljenoj 1986. godine, »u cilju gušenja narodnog pokreta«?

Redakcija *Dokumenata centralnih organa KPJ...* uz taj pasus nije stavlјala nikakvu napomenu, a Mišo Leković, priređiva osmog toma Titovih *Sabranih djela* smatrao je potrebnim da istakne:

»Po etkom 1942. u Vrhovnom štabu se vjerovalo da predstoji neposredan napad Njema ke na TurskuV<sup>21</sup> (Potcrtno u originalu.)

Tu konstataciju indirektno, ali ipak dovoljno jasno, potvrđuje direktiva Vrhovnog štaba NOP i DVJ dostavljena 27. januara 1942. u 16. asova Štabu Kraljeva kog bataljona 1. proleterske brigade:

»Obaveštenja o situaciji: Imamo izveštaj da je oko 15.000 Nemaca prešlo pravcem: Pale—Bogovići—Podromanija—Han Pijesak — ka Zvorniku. Ni mi ne razumemo te njihove manevre. Verovatno se prikupljaju za odlazak na Tursku.«<sup>122</sup>

Komanda sektora Trebinje, Dubrovnik 3. februara 1942. javlja Operativnom štabu NOP-odreda za Hercegovinu:

»4.) Sada vam dostavljam izvještaj od drugova iz Dalmacije:

Znamo da itava ona ekspedicija, koja je prije 10 do 12 dana bila otišla za Mostar, sada se iz Mostara vraća i ukrcava na brodove. Oni pojedinačno govore, a ta se verzija podržava, da navodno idu za Rijeku (Fijumu), ali mi smo vidjeli da konvoji iz Grude idu prema istoku, dakle ili natrag u Italiju ili u Grčku, odnosno Tursku. Oni na brodove krcaju pješadiju, komoru i cijelu ratnu spremu. Juče i danas (29. i 30. januara) nije otišao nijedan konvoj, a poznato nam je da je juče bio obustavljen itav saobraćaj, pa i lokalni.«<sup>123</sup>

Operativni štab za Hercegovinu vjerovatno je to prenio Vrhovnom štabu, a Tito je u nekom dosad nepronađenom radiogramu osnovne podatke o spomenutim njemačko-talijanskim pripremama za napad na Tursku poslao u Moskvu. Zatim je uslijedio njegov radiogram »za Djedu« od 22. februara 1942:

»Vojni izvještaj. (...) Poslije posljednje neuspješne ofanzive Nijemaca i ustaša u Bosni, njemačke jedinice brzo su napustile Bosnu i otišle: jedan dio

prema Maarskoj, a drugi prema Srbiji i turskoj granici. Iz Srbije Nijemci tako e odlaze prema Turskoj i prema sjeveru.<sup>124</sup>

Uz taj tekst Mišo Leković, koji je pripremio za štampu deveti tom Titovih *Sabranih djela*, dao je napomenu:

»Po završetku operacija u zapadnoj Srbiji i u isto noj Bosni dvije njemačke divizije (113. i 342. pješadijska) napustile su Jugoslaviju i otišle na istočni front, dok je 125. pješadijski puk vraven u Grku. Sve ostale njemačke snage ostale su u Jugoslaviji. Obavještenja o odlasku njemačkih trupa prema Maarskoj i Turskoj kojima je Vrhovni štab raspolagao nisu bila ta na.<sup>125</sup>

Reakcija Moskve na Titove izvještaje, ili samo na onaj od 22. februara 1942., brzo je uslijedila: već »krajem februara 1942« Tito je iz Moskve dobio nenaslovjeni, nedatirani i nepotpisani radiogram:

»Ako imate mogućnosti, molimo da date slijedeće podatke:

1) Dislokaciju i brojeve njemačkih i talijanskih divizija u Jugoslaviji.

2) Prebacivanje talijanskih i njemačkih jedinica prema turskoj granici (brojevi jedinica, kolonija i datum prebacivanja).<sup>126</sup>«

U prijevodu te depeše na injena je greška na koju moramo upozoriti. Naime, u 2. tački traži se: »Na in prebacivanja talijanskih i njemačkih jedinica...« (istakli autori).

Dana 10. marta uslijedila je depeša »Djeda« upućena Centralnom komitetu KPJ:

»Vaša informacija o kretanju trupa na istok prema Turskoj i Grčkoj ima vrednosti. Ako izvor te informacije zaslužuje poverenje, to nastavite sa daljim podrobnijim informacijama o tom pitanju.«

Sifrant Pavle Savić (»Paja«) ispod tog teksta dopisao je napomenu:

»P. s.: Ovaj telegram je potpisana sifrom 4 za koju nisam dobio objašnjenje od Valdesa.<sup>127</sup>

Međutim, Vrhovni štab ili nije raspolagao podacima koje je Moskva tražila potkraj februara 1942., ili nije imao dovoljno povjerenja u izvor informacija o pokretima njemačkih i talijanskih trupa prema Turskoj, pa je i telegram od 21. aprila 1942. godine, kojim je »Djed« ponovno tražio podatke o »numeraciji, brojnom stanju, sastavu i ratnim djelostvima«, ovaj put ne samo njemačkih i talijanskih, već i bugarskih i maarskih trupa u Jugoslaviji, ostao bez odgovora!

U me uvremenu su podaci o agresivnim namjerama sila Osovine prema Turskoj i dalje stizali u Vrhovni štab.

Ivo Lola Ribar javio je iz Zagreba 17. marta 1942. godine:

»Ina e, primje uje se kretanje njema kih transportata via Beograd i dalje. Izgleda da Ljubljana, Zagreb, Osijek i Beograd treba da postanu etapni gradovi za rat protiv Turske.«<sup>128</sup>

Tri dana kasnije, 20. marta, I. L. Ribar je u pismu »Mihajlu« (Blagoju Neškovi u) malo druk ije formulirao svoje shva anje zbivanja oko Turske:

»Ina e, što se ti e opšte situacije — miriše sve više, kako mi se ini, na gužvu oko Turske. Kampanja Nemaca oko navodne 'boljševizacije' Irana, gomilanje Crvene vojske na turskoj granici, razni incidenti itd. dovoljno jasno ukazuju na ceo ve poznati mehanizam ratne provokacije.«<sup>129</sup>

Desetak dana kasnije, 29. marta, nešto je sli no i Kardelj javio Titu iz Ljubljane:

»Ina e u Ljublj(anu) je došlo nešto nema ke vojske i stalno prolazi u pravcu Karlovca. Isto tako se ose aju veliki pokreti ital(ijanske) vojske. Tu se otvoreno govori u vojnim krugovima: a) da se sprema napad na Tursku i b) da su rešeni poštoto-poto uništiti partizane u svim zemljama Jugoslavije. Ljubljanski aerodrom užurbano Nemci i Itali-jani proširuju na kapacitet 500 bombardera.«<sup>130</sup>

ak su se i u nedatiranome, ali o ito u aprilu 1942. pisanim i nekom partizanskom štabu upu enom »izvještaju jednog druga iz Sarajeva«, u kojeme on spominje i svoj razgovor s nekim njema kim kapetanom, našli reci:

»Stalno se pronose glasovi o dolasku njema - ke vojske u Sarajevo. U tu svrhu rekvirirane su prostorije svih sarajevskih škola, kao i hoteli na Iliđi. (...) S tim u vezi ovdje vlada mišljenje, da je ta vojska trebala da krene na istok, prema Tur-skoj, jer su tako er zapaženi veliki transporti njema ke i talijanske vojske na pruzi Zagreb—Brod. Ovi transporti išli su, prema izjavi jednog o evid- ca — željezni ara, nekoliko dana svako dva sata u kompozicijama po 30 do 40 vagona. Vojska, koja je trebala da putuje preko Sarajeva, prema izjavi tog istog njema kog kapetana, išla bi djelomi no kroz Bosnu željeznicom, a djelomi no kamionima ili pješke.«<sup>131</sup>

A zamjenik komandanta Kalinova kog NOP-odreda

Vojislav Doki izvjestio je Vrhovni štab 25. aprila 1942. godine, izme u ostalog, i o radu jednog svog obavještajca:

»Ju er je, 22. aprila, imao sastanak drug Savo Toši sa Mirom Bibi em natporu nikom, komandirom Ilijanske stanice. Sastanak je održan pod Igmanom, po želji samog nadporu nika. (...) Izjavljuje da se talijanske snage koncentrišu radi eventualnog sukoba sa Turskom i da se to u oficirskim krugovima na taj na in komentariše.«<sup>132</sup>

Kona no, u radiogramu posланом 28. maja 1942. godine Tito je odgovorio »Djedu« na njegova prijašnja traženja podatka o neprijateljskim snagama u Jugoslaviji:

»O dislokaciji njema kih i talijanskih jedinica u Jugoslaviji za sada još nemamo ta nih podataka. Trudi smo se da ih dobijemo i ovih dana smo izvjestiti.«<sup>133</sup>

U daljem tekstu depeše Tito navodi neke podatke o talijanskim trupama u Hercegovini, Crnoj Gori i Sandžaku, pa, vjerovatno pod utjecajem izvještaja primljenih od I. L. Ribara iz Zagreba, E. Kardelja iz Ljubljane i Vojislava Doki a, depešu završava tekstrom:

»... Talijani mnogo žure da izvedu jedinice na isto ni front ili na tursku granicu. (...) Mi namjeravamo da se probijemo s nekoliko hiljada odabranih partizana u Srbiju, koja je vrlo važna u sluaju rata s Turskom.«<sup>134</sup>

Tito je ipak navrijeme ocijenio da podaci o predstoje em agresivnom pothvatu Nijemaca i Talijana protiv Turske ne moraju biti ta ni i da je proboj »nekoliko hiljada odabranih partizana u Srbiju« u datim uslovima nesvrishodan i veoma riskantan, pa je donio jednu od svojih najzna ajnijih odluka u toku NOR-a: 22. juna 1942. u šumi kod sela Vrbni e potpisao je zapovijest za marš grupe proleterskih brigada s trome e Crne Gore, Bosne i Hercegovine na zapad, u — Bosansku krajinu!

Uslijedila je samo još jedna depeša Moskvi o mogućim njema ko-talijanskim pripremama za napad na Tursku. Me utim, tu depešu — koja je bila povezana i s tokom roške ofanzive (vidi poglavlje »Roška ofanziva« — primj. autora) — direktno je iz Slovenije, kamo je Josip Kopini sa ženom Stelom u julu 1942. došao iz Zagreba, poslao u Moskvu »Birk«, tj. Edvard Kardelj:

»Za Djeda! — 10. 8. 42.

Talijani su trenutno obustavili ofanzivu na os tale sektore oslobo enog podru ja. Dio trupa su

prebacili u Hrvatsku, vjerovatno protiv ofanzive Udarnih brigada pod vodstvom Vrhovnog štaba. Molimo obavijestite o tome Valtera. Mi vršimo koncentraciju i napaš emo. Po izjavama talijanskih vojnika ostali dio trupa je poslan na *Tursku granicu*. U zadnje vrijeme se preko teritorije Slovenije vrše veliki vojni ki transporti u pravcu Hrvatske. I u Sloveniji su po eli smanjivati neke garnizone.

Oko Ljubljane i na liniji Ljubljana—Trst Talijani podižu nova utvr enja. Talijanski oficiri izjavljuju da su sve te pripreme usmjerene protiv Turške. Ljubljani i prugu utvr uju protiv partizana radi zaštite vojni kih transporta. Talijanski vojnici govore da e kroz petnaest dana napasti Turšku. Birk.<sup>136</sup>

Tom depešom kao da je završena serija obavještenja o njema ko-talijanskim pripremama za napad na Turšku koja su Tito i Kardelj dostavljali Moskvi. Staljin gradska bitka, u kojoj je Wehrmacht doživio strahovit poraz, i bitka kod El Alameina (u sjevernom Egiptu, 70 km od Aleksandrije), koja je uslijedila i tako e završila porazom sila Osovine, definitivno e skinuti s dnevnog reda mogu nost takvog njihova pothvata. A Turska je u avgustu 1944. prekinula diplomatske odnose s Nijemcima, a 23. februara 1945. objavila joj je i rat. Samo, bi e to rat bez rata.

U knjizi Vjenceslava Cen i a *Enigma Kopini* nalazimo podatak da je i sam Kopini u toku rata poslao mnogo obavještajnih depeša u Moskvu. U vezi s tim opisan je i slu aj borskih rudnika bakra:

»Po etkom 1942. godine iz Moskve su zatraženi precizni podaci o rudnicima bakra u Boru i Majdanpeku. Kopini je odlu io da ih pribavi od obavještajaca kojima je rukovodio Stevo Kraja i . O tome kako se do njih došlo, pri ao nam je Ljudevit Gerl, tadašnji artiljerijski oficir u domobranskim jedinicama NDH, a sada penzioner koji živi u Opatiji. (U me uvremenu je Ljudevit Gerl umro — primj. autora.)

‘Na sastanak naše grupe obavještajaca došao je i inženjer Kadi . Znali smo da on radi za Moskvu. Zatražio je pod hitno podatke o proizvodnji bakra, zaposlenima i osiguranju Bora, posebno o snagama protivavionske artiljerije.

Stevo je rekao: Lujo, ti eš to prikupiti.'<sup>136</sup>

Kadi je bio Josip Kopini, a Lujo — pseudonim Ljudevita Gerla. Prema Gerlovim navodima koji slijede, on je odlučio da preko »jednog inženjera predstavnika 'Škode' iz Praga, eha«, koji je radio u nekoj zagrebačkoj radionici za popravak topova do e do podataka o Boru. To mu je, poslije izvjesnih peripetija, uspjelo.

Ponovo slijedi en i ev tekst:

»Izvještaj je Kopini proslijedio Moskvi radio-putem. Nije prošlo ni petnaest dana, a stigla je informacija da na tom području partizanske jedinice vrše stalne diverzije, kako bi što manje bakra Njemačka odatle dobivala.«<sup>137</sup>

Kojim putem, kako i od koga je nakon nepunih petnaest dana Kopini u Zagreb »stigla (je) informacija« da na području Bora »partizanske jedinice vrše stalne diverzije«, na to pitanje V. Čen i nije odgovorio. Nadalje, nigdje, baš nigdje nismo naišli ni na jedan podatak o diverzijama partizanskih jedinica na području Bora u toku prve polovine 1942. godine. Naprotiv, sa uvan je izvještaj opunomoćenika Treće legije Rajha za privredu okupirane Srbije Franza Neuhausena (Franca Nojhauzena) za juli 1942. godine, u kome se o Boru kaže:

»Angažovanjem svih snaga i zahvaljujući i krajnje uspješnoj saradnji Akcionarskog društva 'Prosjag' i 'Mansfeld', uspešno je da se potpuno razoren kombinat u srazmerno kratkom vremenu opet pusti u pogon i da se pri tome pove a i njegova proizvodna moć. Najveće poteškoće pri tome bile su da se, prilikom nabavki novih mašinskih uređaja, premoste, usled nemira i nevremena, vrlo otežane mogu nosti transportovanja. Poslednjih dana oktobra 1941. godine moglo se opet započeti sa eksploatacijom rude; u prvoj polovini novembra 1941. topionica je opet puštena u rad, pre svega opet samo za proizvodnju bakrenca. Posle dovršenja novog konverter-uredaja bilo je omogućeno da 8. aprila 1942. godine, dakle posle tačno jednogodišnjeg prekida, započne sa proizvodnjom blister bakra. Kombinat danas dnevno iskopa 1500 t rude i za mesec dana proizvede 3.300 — 3.600 t bakra ...«<sup>138</sup>

Ni u tom izvještaju nema ni riječi o »diverzijama« koje su partizanske jedinice izvodile na području Bora nakon Kopinićeve izvještaja Moskvi o situaciji na tom području!

Vladimir Dedijer je u *Prilozima za biografiju Josipa Broza Tita* zapisao:

»Kako mi je Josip Kopini govorio, Tito je prišao po etkom 1941. godine i šifrovane depeše za Kominternu, koje je pisao hercegovački revolucionar Mustafa Golubović, šef jedne posebne grane obaveštajne službe Kominterne.<sup>139</sup>«

Navodi Josipa Kopini a vjerovatno su ta ni, samo se Mustafa nije preživao Golubović nego Golubi (vjerovatno je riječ o štamparskoj grešci) i nije radio za Kominternu već za obaveštajnu službu Generalštaba Crvene armije.

O susretima Tito-Golubi pisao je i novinar — publicist Milomir Marić na osnovi razgovora s Kopini em:

»Josip Kopini negira da je Golubi a bilo kad u životu video, ali dobro zna da je u inu pukovnika vršio specijalne zadatke za etvrtu upravu sovjetskog general-štaba po celom svetu: 'Tito mi je o njemu dosta govorio. Sretali su se u Beogradu...'«<sup>140</sup>

Da je Tito znao da se Mustafa Golubi nalazi u Beogradu, te da su, možda, nakon Titova dolaska u Beograd, maja 1941, bili i u međusobnoj vezi, indirektno govoriti i posljednji pasus pisma koje je Marko (Aleksandar Ranković) dostavio Titu 16. avgusta te godine preko odgovarajućih veza u njegovo sklonište na Dedinju:

»Mustafa nije streljan već samo neki njegovi saradnici. Skoro svaki dan ga saslušavaju. Možda ga uvaju za zamenu.«<sup>141</sup>

O igledno je Tito usmeno pitao Marka — na sastanku Politbiroa CK KPJ održanom 10. avgusta, kome su, osim njih dvojice, prisustvovali Ivan Milutinović i Blagoje Nešković<sup>142</sup> — ili se pismeno interesovao za sudbinu uhapšenog Golubića, a on mu na to njegovo pitanje pismeno odgovorio.

Uz taj citat iz Markova pisma Titu — koje uopće nije registrovano u *Hronologiji sedmog toma Titovih Sabranih djelatnosti*<sup>143</sup> — priređiva prve iva prve toma edicije *Dokumenti centralnih organa KPJ...* Radomir Vujošević stavio je napomenu:

»Mustafa Golubić, politički radnik, član KPJ od 1920., koji se iz SSSR-a ilegalno vratio u Jugoslaviju, bio je u junu 1941. uhapšen i u zatvoru svršeno mu je. Od Golubića policija nije ništa saznala. Strijeljan je 29. jula 1941.«<sup>144</sup>

Ako je, zapravo, bio Mustafa Golubić?

Sve do sredine šezdesetih godina njegovo se ime u našoj štampi, publicistici i historiografiji nije spominjalo.

lo. Kao da je oko njega vladala neka tajanstvena utnja. Iznimka je, ini nam se, donekle bila knjiga *Znamenja revolucije*, objavljena u Sarajevu 1959, u kojoj je Borivoje Nešković spominjao i Mustafu Golubića.<sup>145</sup>

»Posle 1960« — izjavio je sarajevski književnik Sead Trhulj, autor drame »Mustafa Golubić ovajek bez zavičaja« — »Tito je u više navrata u razgovoru s bosansko-hercegovačkim rukovodstvom, uzgredno pominjao potrebu da se afirmišu stari i ugledni revolucionari kao što su Blagoje Parović, Ivan Krndelj, Mustafa Golubić...«<sup>146</sup>

Sredinom sedamdesetih godina, zapravo 1976. godine, pojavilo se uglavnom u sarajevskoj štampi, niz napisova o Mustafi Golubiću, a istovremeno je i »Borba« objavila vijest:

»(Sarajevo, 17. juna). — Odbor za obeležavanje revolucionarnog lika i dela Mustafe Golubića, koga je formiralo Predsedništvo CK SK BiH, na danasnoj prvoj sednici pod predsedništvom Nike Mihaljevića, prihvatio je program manifestacija kojima će se u svim komunama u republici, odati dužno priznanje ovom istaknutom revolucionaru.«<sup>147</sup>

U većem napisu *Život posve en revoluciji*, objavljenom u sarajevskom »Oslobođenju« 18. juna 1976, autor M. Zorabdi donosi kratku Golubićevu biografiju:

»Mustafa Golubić rođen je u Stocu 1889. godine (U Enciklopediji Jugoslavije navedeno je da je rođen 1891. ali neka novija istraživanja utvrdila su da je rođen 1889). U svom a kom periodu pripadao je nacional-revolucionarnoj omladini Bosne i Hercegovine. Saradivao je sa Bogdanom Žerajićem, Vladimirom Gaćinovim i drugim istaknutim pripadnicima 'Mlade Bosne'.

1908. Nakon aneksije Bosne i Hercegovine emigrirao je u Srbiju.

1912. Kao dobrovoljac učestvuje u balkanskim ratovima.

1914. Dobrovoljac u srpskoj vojski. Učestvovao je u povlačenju preko Albanije i boravio na Krfu.

1916. Predlagao je da izvrši atentat na njemačkog cara Viljema. 1917.

U toku 'Solunskog procesa' odbio je da lažno svjedoči protiv pukovnika Apisa, iako je bio izložen pritiscima, maltretiranju i internaciji.

1918. Nakon završetka prvog svjetskog rata bio je pod nadzorom policije i interniran je u Rakovici i u Stolac.

1920. Emigrirao je u Beograd. Tu postaje član Komunista ke partije Jugoslavije. Shvata da je KPJ jedina prava revolucionarna snaga koja može izboriti nacionalno i socijalno oslobođenje.

1925. Ustvovao je u pokretanju lista 'Srpski'. Ilegalno je u Beogradu napisao i izdao knjigu 'Lenjin o vojnim pitanjima'.

1926. Delegat na Drugom kongresu KPJ.

1927. Odlazi u SSSR. Radio je u Kominterni. Mnogo je putovao, obavljajući različite zadatke, obišao je cijelu Evropu, SAD, bio je u južnoj Americi i Aziji.

1940. Vraća se u zemlju. (Sve istakli autori).

1941. U junu ga hapši Specijalna policija u Beogradu i predaje Gestapou. Ni pod najvećim mučenjem (obje noge su mu bile slomljene) nije ništa rekao.<sup>148</sup>

Zatim »Oslobođenje« od 3., 4. i 5. jula 1976. donosi feljton Nike Mihaljevića i Revolucionarni lik i djelo Mustafe Golubića, u čijem trećem, posljednjem nastavku nalazimo i jednu novu dimenziju, zapravo novi ugao iz kojeg autor posmatra njegov lik i djelo:

»Mujka, Muja, Mujaga, Džadžinka, kako su ga od milja nazivali drugovi ili: Nikola Nenadović, Luka Čerrić, Ismet, Luka Samardžić, Gojko Tominđić, Ivan Ivanović, Popović, Đorđević i mnogi pseudonimi kojih se ni on sam nije sjećao, krili su ime revolucionara Mustafe Golubića, koji je sa uspjehom obavljao brojne i esto vrlo složene partitske zadatke po zemljama Evrope, Amerike i Azije. Iako je njegov rad, narođito posljednjih predratnih godina, manje bio direktno vezan za našu zemlju, on se svugdje, i uvijek, do kraja svog života potvrđivao kao vjerni član Komunista ke partije Jugoslavije.

... obilježavanje lika i djela Mustafe Golubića treba smatrati po etkom jednog vrlo složenog, naučnog i političkog značaja, a ne posla, da od zaborava otmemo i u arsenalu naših svjetlih revolucionarnih tradicija smjestimo ovu izuzetnu i veoma značajnu liost iz našeg predratnog revolucionarnog razdoblja. Ovo tim prije jer smo svjedoci pokušaja raznih informbirovske, rankovičke, dogmatsko-liberalističke i nacionalističke elemenata, da falsifikuju istoriju Komunista ke partije Jugoslavije. Takvim pokušajima, u suštini, oni žele negirati istorijsku ulogu Komunista ke partije Jugoslavije i doprinos njenih najistaknutijim

jih lanova, koji su, daju i i svoje živote, kr ili puteve revoluciji i njenoj pobjedi u našoj zemlji i na me unarodnom planu.«<sup>149</sup>

etiri dana kasnije, 9. jula 1976, »Tanjug« je iz Stoca emitovao saopštenje u kome je stajalo i ovo:

»Završna sve anost posve ena obeležavanju revolucionarnog dela Mustafe Golubića a odrađena se 25. oktobra ove godine u njegovom rodnom mjestu Stocu, u Hercegovini, kada će biti otkrivena bista ovog revolucionara i ustanovljene stalne nagrade za literarne i likovne radove u enika posve ene revoluciji i revolucionarnoj borbi Mustafe Golubića a.«<sup>150</sup>

Istog dana, 9. jula, »Oslobođenje« je objavilo dopis iz Stoca o »zajedničkoj sjednici izvršnih tijela Republike i Opštinskog odbora za obilježavanje revolucionarnog lika Mustafe Golubića a«, u kome se između ostaloga našao i odlomak iz govora Milana Uzelca:

»— Radi se o velikom revolucionaru i zbog toga je potrebno prilaziti osvjetljavanju njegovog lika pažljivo i svesrdno. Taj obiman i odgovoran posao ne bi trebalo vezati isključivo za ovu proslavu i za ovu godinu. Treba nastaviti sa stalnim istraživanjima i zadatke pretvoriti u dugoročnu aktivnost... Sredstva informisanja treba da se posebno angažuju, te da raspoloživim materijalima o Mustafi Golubiću i njegovom revolucionarnom djelu što bolje upoznaju radne ljude i građane naše republike i Jugoslavije.«<sup>151</sup>

Kako je bilo predviđeno, tako se i dogodilo: 25. oktobra »Tanjug« je iz Stoca emitovao opširno saopštenje o proslavi 32. godišnjice oslobođenja grada:

»Otkrivanje spomen-biste Mustafe Golubića i nizom drugih manifestacija njegov rodni grad je danas proslavio 32-godišnjicu oslobođenja. Od danas najlepši trg grada na Bregavi nosi ime ovog istaknutog revolucionara, lana KPJ od 1921. godine, koji je ceo život posvetio borbi za nacionalno i socijalno oslobođenje...«

Sa sve anostima u Stocu upućeno je i pozdravno pismo drugu Titu.«<sup>152</sup>

Godine 1981. izašla je iz štampe druga knjiga Vladimira Dedića *Prilozi za biografiju Josipa Broza Tita*. U njoj je autor u novom svjetlu prikazao odnos najužeg rukovodstva KPJ prema nekim bližim saradnicima

Mustafe Golubi a. Konkretno, rije je o Radivoju Uvali u i edi Kruševcu.

Uostalom, evo šta je V. Dedijer napisao nijednom ri je ju ne spominju i Mustafu Golubi a:

»U jednom pismu Titu 13. avgusta 1941. Aleksandar Rankovi kaže da je dobio izvještaj iz Niša da su zarobljena 'tri poznata trockisti ko-politi - ka agenta. (Štamparska greška: u pismu stoji 'trockisti ko-policjska agenta' — primj. autora.) Pitaju šta e s njima. Mislim da još danas po e tako jedan drug odavde i da ih sasluša o njihovom radu i povezanosti, a naro ito o listu Osvit i tipovima oko njega'. Na kraju pisma Rankovi kaže: 'Šaljem ti Osvit iza koga stoje svakako još i neki otpaci bivše desne i leve frakcije... Utvrđi emo i zasluženo e dobiti.'

Iz dokumenta broj 1944-583 u Arhivu CK KPJ, koji je napisao dr Radivoje Uvali -Bata, vidi se da se gornja pretnja odnosi na njega, zatim na hercegova kog revolucionara edu Kruševca i na španskog borca Ratka Pavlovi a- i ka.

Rankovi evo nare enje delimi no je izvršeno: edomir Kruševac je mu ki ubijen. On je bio još od prvog dana ustanka u partizanskom odredu, a kada je izrazio želju da pre e u rodnu Hercegovinu da se bori, bio je uhva en i streljan.

O smrti Ratka Pavlovi a i ka nisam našao nikakvih podataka.

Nekoliko Partizana protestovalo je zbog strelljanja ovih ljudi, pa su neki od njih platili glavom. To je slu aj sa advokatom Budimirom-Budom Gorunovi em, starim komunistom koji je bio ležao s Edvardom Kardeljem na robiji u Požarevcu.

Dr Radivoje Uvali nije bio tada streljan, a posle je dobio odgovorne funkcije u partizanskim redovima. Posle rata bio je profesor univerziteta u Beogradu, zatim ambasador Jugoslavije u Poljskoj i Indiji i pomo nik sekretara za spoljne poslove SFRJ.

U predstavci CK-u, od 15. oktobra 1944, on je opisao kako se ova velika nepravda dogodila a za edu Kruševca kaže da je bio nevin ovek 'koji je bio vrlo pošten i odan našoj borbi, za iji rad od leta 1938. pa do njegove smrti ja snosim punu odgovornost'.«<sup>153</sup>

Na jednoj od idu ih stranica Dedijer donosi fotografiju ede Kruševca s potpisom » edo Kruševac, hercegova ki revolucionar, streljan po nare enju Aleksan-

dra Ranković a 1941. godine», a zatim i fotografiju Budimira Bude Gorunovića s napomenom: »Streljan jer je protestovao zbog mu kog ubistva Cede Kruševca«.<sup>154</sup>

U istoj knjizi V. Dedijer je objavio i napis Lutve Ahmetovića, starog revolucionara iz Trebinja (odakle je i Kruševac), lana Savjeta federacije, s jednostavnim naslovom »edo Kruševac«. U napisu se kaže i sljedeće:

»Rođeni smo i živjeli u kući do kuće. Djetinjstvo i mladost smo proveli zajedno. Negdje istovremeno smo pristupili naprednom omladinskom pokretu.

(...)

Negdje 1939. godine pojavio se kod mene u Zagrebu. Ispričao mi je da je bio u Parizu i spominjao onda meni nepoznato ime Mustafe Golubića i govorio kako je s njime tamo u Parizu imao neke specijalne zadatke. Govorio mi je kako je u Beogradu nakon povratka iz Pariza bojkotiran od naše organizacije, navodno radi toga što su ga smatrali trockistom. Kleo mi se da nema nikakve veze sa trockizmom i da to mora biti stvar nesporazuma ili da to netko sa zlom namjerom prema njemu i Partiji širi po organizaciji u Beogradu.

(...)

Poslije rata sam doznao da su ga naši drugovi 1941. godine kada je došao u partizane ubili.«<sup>155</sup>

Došlo je do bure u krugovima naših historiara. Između ostaloga, održan je i Okrugli sto »Borbe«, na kom je o drugoj knjizi Dedijerovih »Priloga za biografiju Josipa Broza Tita« Julijana Vrinića rekla i ovo:

»Najzad, dolazim do onoga što je za mene najstrašnije, što je ne asno: a to je zloupotreba dokumentata.

Dedijer prethodno donese sud o oveku a onda doteruje dokumenta da bi mu poslužila kao dokaz.

Donosi, na primer, dva fotosa, jedan Cede Kruševca, drugi Gorunovića, predratnih komunista, koji, uzgred rečeno, nemaju nikakve veze s Titom.«

Slijedi već navedeni tekst ispod spomenutih fotosa, a zatim se J. Vrinić osvrće na pismo Aleksandra Rankovića i Titu od 13. avgusta 1941. i na predstavku Radivoja Uvalića CK-u od 15. oktobra 1944:

»U knjizi, Dedijer daje prilično mesta tekstu Rankovićevog pisma, ali se iz datog teksta ne vidi da se navedeno pismo sastoji iz sedam takava, međusobno povezanih, da je svaka takođe pisma

celina za sebe. Ne kaže ni to da je spojio tekst iz ta ke 2 i ta ke 6 i tako dobio jednu isfabrikovanu celinu.

Evo šta Rankovi piše u navedenom pismu, obaveštavaju i Tita pod ta kom 2: da su kod Niša 'zarobili Peruni i a, Uvali a i Kruševca, poznate trockisti ko-policjske agente. Pitaju šta e s njima. Mislim da još danas pode tamo jedan drug odavde i da ih sasluša o njihovom radu i povezosti, a naro ito o listu 'Osvit' i tipovima oko nje-ga'.

O igledno je za svakog poštenog itaoca da Rankovi a u ovom pismu najviše interesuje što oni znaju o 'Osvitu'.

Dedijer donosi ovu ta ku sa jednom 'sitnom' izmenom: izostavlja imena navedena u ta ki 2 i po inje citat: da su 'prema izveštaju iz Niša zarobljena tri poznata' itd. Izmenjen je samo po etak: u originalu stoje imena zarobljenih, u Dedijerovom tekstu oni su nepoznati.

Rankovi pod ta kom 6 izveštava: 'šaljem ti 'Osvit' iza koga stoje svakako još neki otpaci bivše desne i leve frakcije (Stevan Lili, Cvetin Mihailović i neki isključni tipovi). Utvrđi emo i zasluzeno e dobiti. Mislim da o ovom pamfletu napišeš jednu noticu za ovaj broj 'Biltena'.

Dedijer, koji je sebe proglašio Titovim biografom, utke prelazi preko ove poslednje rečenice Rankovi evog pisma, on je izbacuje iz teksta. Njega, 'biografa', ne interesuje da li je Tito napisao nešto o tome i kada je napisao. Dalje, on iz ovog teksta briše i imena Lili a i Mihailovi a. Zašto? Ako se ovaj tekst ita u originalu onda je jasno da se rečenica 'utvrđi emo i zasluzeno e dobiti' odnosi na ljude oko 'Osvita', a ne na onu trojicu takozvanih trockista! Ako ostanu imena koja Rankovi pominje — onda e svako, ko makar malo zna istoriju Partije, shvatiti da — pošto je Lili poginuo 1937. u Španiji — ova rečenica ne može imati smisao pretnje smrću kako Dedijer želi da protuma i tu rečenicu. Zbog toga on iz teksta i ovde izbacuje imena i spaja obe ta ke pisma jednom rečenicom: da na kraju pisma Rankovi piše:

'Šaljem ti...' itd.

Pošto je na ovaj način dobio trojicu nepoznatih 'trockista', Dedijer sada 'istražuje' ko su oni.

Tu treba da mu posluži predstavka Radivoja Uvali a od 15. oktobra 1944. koju je pisao povo-

dom svog vra anja u Partiju. Pisao ju je onako kako su se takve izjave pisale: prvenstveno o sebi i edи Kruševcu koji je zbog njega 1938. isklju en iz Partije, ostala imena se uzgred pominju. I pored toga, Dedijer se usudio da tvrdi kako se iz predstavke R. Uvali a 'vidi' da se 'gornja pretnja' odnosi na Uvali a, Kruševca i Ratka Pavlovi a i ka!

itava ova manipulacija sa imenima 'zarobljenih trockista' Dedijeru je bila potrebna da bi Rankovi a oklevetao bar za dva ubistva: od imenovanih u Rankovi evom pismu, Uvali je ostao živ, Kruševac je nastradao, a za Peruni i a Dedijer nije znao o kome se radi: o Milu Peruni i u, kasnijem sekretaru Avnoja, ili o nekom ko je preživeo rat. Zato on, na ovakav nedopustiv na in, ubacuje Ratka Pavlovi a i ka za koga zna da je poginuo.

Me utim, ni iz Uvali eve predstavke ne može da se dobije ovakav sastav 'trojice trockista'. Zato ga Dedijer ne citira. Uvali nigde ne govori o zarobljavanju, a o Ratku Pavlovi u kaže: u junu 1941. 'nalazim Ratka Pavlovi a koga sam poznao iz Španije. Pitam ga da li može da nas poveže sa CK Partije, a on mi odgovara potvrđno (kasnije sam tek doznao da u to doba on nije uopšte bio u Partiji)'.

To je sve što Uvali piše o Pavlovi u. Pa, ipak, njihov položaj nije bio isti, što je i Uvali u jasno. On ne kaže: on je trockista, on je zbog toga isklju en iz Partije, on samo kaže da Pavlovi nije u Partiji.

Da je Dedijer htio istinu o Pavlovi u i njegovom položaju, mogao je da nade u pismu Okružnog komiteta za Niš od 1. avgusta 1941, upu enom Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju.

U pismu javljaju: 'U Toplici se nalaze Uvali i Kruševac, Španci. Traže posao, *nismo im dali*. Ne znamo šta da inimo. Pavlovi Ratko iz Toplice pokazuje se aktivran. *Mi smo ga zaposlili*. Sluša direktive, veli da je voljan uvek da sluša. Ho emo li i dalje da ga zapošljavamo?' (Podv. J. B.).

Ovo pismo je re it dokaz o razli item položaju Uvali a i Kruševca, s jedne, i Pavlovi a i ka s druge strane. To dokazuje podatak da je Ratko Pavlovi ve 3. avgusta 1941. u estvovao u formiranju Topli kog partizanskog odreda u kome je od po etka bio u rukovodstvu, najpre kao zamenik, a ubrzo kao politi ki komesar, komandir, komandant odreda.

Pošto je Dedijer na ovakav na in 'utvrdio' ko su trojica kojima Rankovi 'preti' smrtnom kaznom, on prelazi na prikaz pogibije Kruševca: zbog želje da ide u 'svoju rodnu Hercegovinu' on je uhapšen i 'mu ki ubijen'. Uzgred, Uvali o tome govori mnogo opširnije i verodostojnije. Onda sleduje jedna tendenciozna kratka re enica: 'Nisam mogao da utvrdim' kako je poginuo Ratko Pavlovi i ko. Drugim re ima, poruka itaocu da posumnja u herojsku pogibiju narodnog heroja Ratka Pavlovi a i ka: on nije pao kao heroj, on je 'mu ki ubijen'!

Da Dedijer pripisuje oba ubistva onoj 'pretnji' iz Rankovi evog pisma, pokazuje dalji tekst: 'nare enje A. Rankovi a o streljanju 'ovih ljudi' — o igledno Pavlovi a i Kruševca, jer Uvali , tre i koji se spominje u ovom tekstu, ostao je živ — izazvalo je 'proteste partizana', pa su 'mnogi to platili glavom'!

Uz ove udovišne klevete nije mogao da na e ni jedan dokumenat koji bi 'doterao' da bude dokaz, pa ne navodi, prirodno, ni imena nastradalih. Ubacuje samo jedno ime — Bude Gorunovi a — koji je poginuo 1942. i koji *nema nikakve veze* ni sa Kruševcem ni sa Uvali em. Dedijer, samim tim, i ne pokušava da 'objasni' koji su se to partizani 'pobunili', oni iz Topli kog, Jablani kog ili Kopaoni kog odreda, niti kada su se pobunili. Pošto je Kruševac nastradao novembra, ili najkasnije po etkom decembra 1941, onda, ako je 'pobuna' usledila u to vreme, ne može da piše o pogibiji 'ovih ljudi', a ako je to bilo posle pogibije Ratka Pavlovi a 26. aprila 1943, onda su dugo ekali da se bune protiv 'streljanja ovih ljudi'.

'Velikom nau niku', nije pošlo za rukom da na e nikakav dokument koji bi to potvrdio. Uostalom, da je Dedijer htio istinu o pogibiji Cede Kruševca, on je u Uvali evoj predstavci mogao da na e ime i prezime onoga za koga Uvali tvrdi da je kriv. Ali, ime koje se pominje ne predstavlja ni lana Centralnog komiteta ni Politbiroa CK KPJ, ak ni Pokrajinskog komiteta, a Dedijeru treba da to bude Aleksandar Rankovi , lan Politi kog i vojnog rukovodstva revolucije, jer on o igledno želi da ukalja sve Titove saradnike, da ih sve proglasiti naredbodavcima pokolja.«<sup>56</sup>

Provjerili smo: citati Julijane Vr inac iz pisma A. Rankovi a od 13. avgusta 1941. potpuno su korektni,<sup>157</sup>

premda ona s mnogo ironije V. Dedijera naziva samozvanim Titovim biografom i velikim nau nikom u navodnim znacima.

U izjavi Radivoja Uvali a od 15. oktobra 1944. nalazimo i ove redove:

»Po izlasku iz vojske avgusta meseca 1940. godine, edo (Kruševac) i ja se u Beogradu sastajemo sa drugom Golubi em. On nam saopštava da pitanje odnosa KPJ prema nama još nije definitivno rešeno, ali da je na dobrom putu skorog rešenja. (...)<sup>158</sup>

Uvali zatim, uz podršku naprednih ljudi Beogradskog univerziteta postaje docent na Pravnom fakultetu u Subotici, a po etkom 1941, kako tvrdi, Golubi njemu i Kruševcu saopštava da ih »KPJ ne smatra krivim«. Istovremeno obavještava Uvali a da je njega i edu Kruševca predložio »za poha anje specijalnih kurseva«, radi kojih treba da idu u Moskvu...

Izbjegavši zarobljavanje u aprilskom ratu, R. Uvali se vratio u Beograd.

»Ovde se opet sastajem sa edom« — piše on u svojoj izjavi doslovno — »i nastavljamo rad sa drugom Golubi em. On nam saopštava da je stigao poziv meni i edi za odlazak u Moskvu. Kako nam je nemoguće da legalno napustimo zemlju, moramo da ekamo da bi nam stigle potrebne isprave za odlazak. Sedmog juna 1941. godine dolazi do hapšenja prvih komunista u Beogradu, među kojima i druga Golubi a. U toku hapšenja, on uspeva da poruči meni i edi da se odmah sklonimo u provinciju, kako nas ne bi uhapsili. U nezgodnom smo položaju, pošto nemamo nikakvih isprava. Odlazimo u Jagodinu, a odatle u Kruševac. Cilj nam je da se nekako probijemo do sovjetskog poslanstva u Sofiji, koje je imalo podatke o nama, odakle mislimo da bismo se lako mogli prebaciti u SSSR. Zatiče nas rat Nema ke protiv SSSR-a. Smatramo da nam je u takvoj situaciji dužnost da ostanemo u zemlji i odlučujemo da se stavimo na raspoloženje KPJ.«<sup>159</sup>

U maju 1985, u povodu izlaska biografije Mustafe Golubića u privatnom izdanju publicista Borivoja Neškovića, beogradski NIN je donio osvrt na tu knjigu pod naslovom » ovek zagonetka»:

»Borivoje Nešković se nije bavio neistraženom i tajnom delatnošću Golubićevom, onom 'specijal-

nom linijom', kako je zove, poslovima o kojima nema podataka u otvorenim arhivama. Nije razjasnio (nije ni mogao razjasniti) kako je Golubi, ovek okretan i predostrožan, vi an riziku i snalažljiv u opasnostima, pao u ruke Gestapou, 6. juna 1941, u Beogradu. Ali, ipak, dao je nekoliko nepoznatih injenica. Ispri ao je, pored ostalog, i jedno olakovi evo prise anje:

'Krajem 1932. god(ine) kada su se sreli na ulici, Mustafa pozove olakovi a, koji je tada u Moskvi živeo kao emigrant i stanovao u hotelu *Luks*, koji je bio rezervisan za inostrane rukovodioce, da do-e predve e na Crveni trg. Kada su se našli, Mustafa sa olakovi em krene na glavni ulaz u Kremljski dvorac, u koji se ina e nije lako ulazilo. Stražari na ulazu su ih propustili bez legitimisanja. Golubi je Ro ka odveo u prostorije Staljinove žene Alilujeve na ubi ajeni aj, gde se u to vreme sastajalo izabrano društvo sovjetskih rukovodilaca i njihovih porodica. Pred kraj ove ajanke u salon Alilujeve ušao je Staljin, pa posle pozdrava sa prisutnima, prišao je Mustafi, koji mu je predstavio druga Ro ka. Posle kra eg razgovora, u kome se Staljin interesovao za 'jugoslovenske stvari i stanje u KPJ, pozdravili su se i razišli. Drug Ro ko mi je još rekao da je to bio prvi i jedini put da je sa Staljinom bio u etiri oka, a što nije bio slu aj sa Mustafom, što dovoljno pokazuje koliki i kakav ugled je<sup>160</sup> Mustafa uživao kod sovjetskih rukovodilaca.«

U broju od 26. maja iste godine NIN je najavio izlazak iz štampe knjige sarajevskog književnika Seada Trhulja »Mustafa Golubi, ovjek bez zavi aja«:

»Trhulj objašnjava kako je dolazio do saznanja (i pretpostavki) o životu jedne nadasve zagonetne linosti, poverenika Kominterne i pripadnika Staljinove li ne obaveštajne službe.

Trhulj se bavi Golubi evom sudbinom više od deset godina, ... u svojoj knjizi (i) citira Titove re i o Mustafi Golubi u: '*On je nama u inio izvjesne vrlo zna ajne usluge*'. Koje usluge? Na to pitanje se, kaže Trhulj sada može odgovarati samo pretpostavkama.«<sup>161</sup>

Najzad, septembra 1985. NIN je u dva nastavka do-nio i feljton »Mustafa Golubi — ovek zagonetka« iz-pera Seada Trhulja. U nekoj vrsti redakcijskog predgo-vora tom feljtonu itamo:

»Uskoro e beogradski izdava i 'Partizanska

knjiga' i 'Narodna knjiga' objaviti dramu Seada Trhulja 'Mustafa Golubi — ovjek bez zavi aja'. Kako je Trhulj dolazio do podataka i pretpostavki o životu jedne nadasve tajnovite linosti, zaverenika i atentatora, pa posle i generala NKVD-a, visokog poverenika Kominterne, pripadnika Staljinove li ne obaveštajne službe? Uz dramu e biti štampan i jedan opsežan tekst, neka vrsta beležnice koja otkriva piševa istraživanja, ali i njegovu lektiru. Sa dozvolom autora i izdava a iz te beležnice objavi emo izvesne odlomke...«<sup>162</sup>

Zatim, u prvom nastavku, u tekstu autora, piše:

»... najve i dio svoje revolucionarne aktivnosti poslije 1927. godine pa do smrti u Beogradu 1941. Mustafa Golubi je vezao za Komunisti ku internacionalu, odnosno za etvrto (obavještajno) odjeljenje Crvene armije. O tom njegovom radu nemogu e je na i bilo kakve pismene tragove u zatvorenim arhivama Kominterne.«<sup>163</sup>

A na kraju drugog (posljednjeg) nastavka feljtona nalazimo tekst:

»Zna se da se Mustafa Golubi u predustani - kim danima sastajao sa Josipom Brozom Titom, koji je tada boravio u Beogradu, i sa još nekim lanovima Politbiroa. O emu su razgovarali, šta je tada Mustafa inio da pomogne akciju u koju je kretala Komunisti ka partija, sada je teško re i. Da li tu postoji dio objašnjenja za one Titove rije i 'on je nama u inio zna ajne usluge'?«<sup>164</sup>

Evo šta o tim danima pri a Ivo Vej voda:

»Mustafa je, kažu, želio da se vratim u Jugoslaviju i obavljam neke poslove za njega. U Beogradu je uo i rata vrbovao neke ljude za svoju službu. A ilas i Rankovi su rekli Titu da se tu muva neki tip, da vrbuje ljude i da ga treba likvidirati. Tito, oprezan kakav je bio, tražio je da mu donesu njegovu fotografiju. Kada su mu je donijeli rekao je: 'Ostavite ga na miru!'<sup>165</sup>

Imao je Mustafa Golubi mnogo mogu nosti da pomogne borbu koja je po injala: znao je mnogo podataka koje nije znao niko drugi, podataka o neprijatelju, o doma im izdajnicima i saradnicima okupatora, o mogu nostima i snagama za borbu u zemlji, ali i o onome što se stvarno može o ekivati od Sovjetskog Saveza. No o svemu tome mi danas pouzdano ne znamo ništa, možemo samo naga ati, kao što naga aju i neki njegovi prijatelji i saradnici kad se sje aju Mustafe iz tih dana.«<sup>166</sup>

Poslije objavljivanja feljtona Seada Trhulja u NIN-u je uslijedila polemika koja, nažalost, nije dala odgovora na za nas ključno pitanje: koje je to značajne usluge Mustafa Golubić u inicijativi KPJ? Sigurno su to bile usluge obavještajnog karaktera, kako konstatiše i S. Trhulj, ali koje vrste, kada su uslijedile itd., to su i dalje ostala pitanja bez odgovora.

Ta je polemika samo potvrdila da kalvarija bliskih Golubićevih saradnika dozvoljava, najblaže rečeno, pretpostavku da u odnosima između u najvišeg rukovodstva KPJ i, možda, samog Golubića ipak nije bilo sve u redu. U njezinu je toku uz to nedvosmisleno utvrđeno da Golubić nije odao njegov stanodavac Tihomir Višnjevac već neko drugi. Ko? Odgovor na to pitanje, kako je rekao Borivoje Nešković <sup>187</sup> «... ostaje za budućnost».

A o sudbini R. Uvali a i Kruševca u toku pomenu te polemike pojavile su se i dvije izjave koje zaslužuju punu pažnju. Prvu je dao Vladislav Popović:

»S obzirom na to da sam 3. avgusta 1941. godine, kada je odred formiran u Ajdanovcu, bio komesar Topli kog partizanskog odreda i član partizanskog rukovodstva u odredu, dužnost mi je da iznesem stvarnu istinu o tom događaju. Prilikom formiranja odreda, član niškog Okružnog komiteta Slobodan (Konrad Žilnik) saopštio mi je da su u odred došli Radivoje Uvali i eda Kruševac koji su od strane najvišeg partizanskog rukovodstva osuđeni na smrt. (Zašto su osuđeni, o tome verovatno postoje dokumenti u arhivama CK Jugoslavije i CK Srbije). Ja sam odredio dva druga u koje sam imao poverenja da neće zloupotrebiti široko ovlašćenje koje sam imao, tj. da prate Uvali a i Čedu, i da ih, ako primete nešto sumnjivo, likvidiraju. Posle izvesnog vremena pomenuta dva druga, jedan od njih je bio visoki funkcioner o kom je reč, obavestili su me da po njihovom uverenju ne postoji ni jedan razlog da se Bata i eda likvidiraju. Ja sam o tome obavestio druga Žilnika, dodavši da i ja smatram da ne postoji razlozi za njihovo likvidaciju i da bi njihovo streljanje negativno delovalo na odred. Nikakve pucnjave, ni Spreda ni sile a nije bilo.<sup>168</sup>

Drugu je izjavu dala Razumenka Petrović :

»U vreme o kom je reč, ja sam bila član niškog Okružnog komiteta. Dobila sam zadatku od sekretara Okružnog komiteta Mike (Sretena Mladenovića) da otputujem u Beograd i da obavestim

Mihajla (Blagoja Neškovića), sekretara Pokrajinskog komiteta Srbije, da, prema izveštaju lana Okružnog komiteta Konrada Žilnika, partizani neće da streljaju Radivoja Uvalića. Ja sam otputovala u Beograd i o tome obavestila Blagoja Neškovića. Nešković nije imao nikakav komentar, samo je slegnuo ramenima.<sup>169</sup>

Ko je i zašto osudio na smrt Uvalića i Kruševca, bliske saradnike Mustafe Golubića?

Na to pitanje nismo pronašli mjerodavan odgovor.

Napokon, 1987. godine u knjižarskim izlozima širom Jugoslavije pojavila se knjiga koliko upornog toliko i lucidnog novinara publicista mlađe generacije Milomira Marića, s provokativnim naslovom koji ipak sam za sebe nije govorio ništa: »Deca komunizma!« U najopširnijem poglavlju (od 52. do 95. stranice) »Crna ruka crvene Internacionale« autor te knjige najviše redaka posve uje Mustafu Golubiću i, o igledno, na osnovi dugotrajnih istraživanja, donosi niz veoma interesantnih detalja zasnovanih na dokumentima i sopstvenim zaključcima, za koje bi se ipak moglo reći, iini nam se, da su prevashodno plod piševe bogate maštice koja se napajala tim dokumentima!

Pošto je opširno opisao životni put Mustafe Golubića od srpskog nacionalrevolucionara i komite do »do crne ruke internacionale«, Milomir Marić, o njegovim odnosima s KPJ i Kominternom, odnosno sovjetskom obavještajnom službom (kojom — to je do kraja ostati otvoreno pitanje), kaže:

»Pouzdano se ne zna kada i kako je Golubić stupio u sovjetsku službu. Na više enje, proveru, instrukcije i usavršavanje, prvi put je u Moskvu pozvan 1927. godine. Prepostavlja se da je tada prošao kroz naročite škole.

Naivno je o ekivati bliže podatke o njegovim konkretnim akcijama, ovlašćenjima i zadacima, a pogotovo zaslugama, uspesima i napredovanju u službi. Vrednost bilo kog obaveštajca ceni se upravo po tome koliko je uspešno za sobom prebrisao tragove.

A Mustafa Golubić, evo, nije provaljen ni skoro pola veka posle smrti!

Dimitriju Stanislavleviću je u Moskvi prije pojedine, obavezno već zastarele i beznačajne detalje. Ostaju i krajnje zagonetan, u dalekim aluzijama stavljao mu je do znanja da radi uas za Ko-

minternu, as za GPU ili Generalstab Crvene armije i da se za njega — prosto svi otimaju.“<sup>170</sup>

Na jedno je Mari , izgleda, zaboravio: na mogu - nost da je Mustafa Golubi radio prije svega za li nu Staljinovu obavještajnu službu!

U Beograd je Golubi , po ko zna koji put, došao u martu 1940. godine i od tada je tu ostao sve do hapšenja i smrti esto mijenjaju i ilegalne stanove. Me u malobrojnima koji su ga tada posje ivali bio je i njegov sestri Adem Kapetanovi . On je, prema Mari evim navodima, jednom prilikom saopštilo Mustafi;

»Studentski aktivista Mile Šotra mu je zajedlji- vo rekao da je saznao da je Mustafa Golubi u Beograru, ali da je frakcionaš. To Mujku nije mnogo nasekiralo i uzbudilo: 'Znam dobro otkuda to dolazi! Tebi mogu da kažem da ja nisam ni lan KPJ, nego SKP(b). Sva lica koja su upoznata s mojim boravkom, prijavljena su Centrali u Moskvi. I tvoje ime je gore. Ako me uhvate, Rusi e me sigurno zameniti. Moji drugovi u Sovjetskom Savezu kažu da je moj razvoj dijalekti an. Od nacionalnog, postao sam pravi proleterski revolucionar'.«<sup>171</sup>

Možda se u tom pasusu iz Mari eve knjige nalazi ili bar da naslutiti razlog zašto je A. Rankovi u pismu Titu od 16. avgusta 1941. spomenuo mogunost da Nijemci uvaju uhapšenog Golubi a »za zamenu«?<sup>172</sup>

Mustafu Golubi a je 7. juna 1941. uhapsila njema ka policija kao podstanara Luke eri a kod Tihomira i Smilje Višnjevac na Zvezdari, Mirjevski put broj 97. Zajedno s njim uhapšen je i njegov stanodavac. Istragu nad njima vodio je SS-podoficir EG Sipo i SD Adolf Dejerler (Dejerler) koji je, usput re eno, godinu dana kasnije, kao šef ispostave BdS Beograd u Leskovcu, imao najagilnijeg saradnika — Veru Peši , koju je naš publicista Miodrag Jankovi donekle s pravom nazvao »jugoslovenska Mata Hari«!

M. Mari opširno analizira zapisnike saslušanja M. Golubi a i T. Višnjevca i vjerovatno najbližeg Golubi e- va saradnika, najprije u Parizu pa u Beogradu, profesora fizike edomira Popovi a, uhapšenog 9. juna 1941.

Citira emo samo Mari eve zaklju ke:

»Ostalo je nerasvetljeno kako je Mustafa Golubi uhapšen. Za vreme rata to pitanje, bar javno, nije potezano...

Hapšenje Mustafe Golubi a 7. juna 1941. godine u Beogradu i veo tajne oko njega nikome nije bilo u interesu da isteruje na istinu. (...)

Nikad nije saopšten rezultat istrage koju je u

tek oslobo enom Beogradu sprovela grupa sovjetskih obavještajaca, osim vrlo rasprostranjene priče da su oni iskopali kosti Mustafe Golubi i ekspresno ih poslali u Moskvu!?

... Aleksandar Ranković je 1948. zadužio majora Uđbe Boru Neškovića da ispita okolnosti oko Golubićevog hapšenja i držanja pred Gestapoom. U tom izveštaju stoji: 'Mnoga lica koja su u isto vreme bila uhapšena i nalazila se u zatvoru Gestapo-a, govore da je Golubić danima bio maltretiran i prebijan. Iz zatvora on je u sedećem stavu, vezan za stolicu, prenošen u sedište Gestapo-a — bivši Ratni komitet dom. Po povratku sa saslušanja, prebijenog i iskravljjenog, previjali su ga tako da zatvorenicu dr Ljubomir Živkovića, novinar Brana Mesarovića i drugi. Uprkos svim mu enjima, Gestapo od Mustafe Golubića nije izvukao ni reči. Utvrđeno je da ga je Gestapo streljao posle napada Nemačke na Sovjetski Savez, zajedno sa porodicom Višnjevac, kod koje je stanovao, i svojim najbližim saradnikom profesorom edom Popovićem.<sup>173</sup>

Slijedi verzija za koju bi se moglo reći da zvuči priča fantastična:

»Istovremeno je niz Dunav tajnim kanalom preko Rumunije poseban izveštaj o 'slučaju' Golubića u Moskvu poslao nekadašnji pretstavnik KPJ u Kominterni, sovjetski general i posle rata pomornik Hebranga i Kidrića u Planskoj komisiji Mitar Despotović.

Iako je Despotović optužio rukovodstvo KPJ da je 1941. godine provalilo Golubića u strahu za sopstvene pozicije u predstojećoj borbi protiv okupatora, to u propagandnoj kampanji Informbiroa protiv Jugoslavije nije korišteno.

Despotović je ubijen prilikom pokušaja bekstva u Marsku, posle nekoliko godina provedenih na Golom Otkoku.<sup>174</sup>

I, konačno, Marićev zaključak, neka vrsta rezimea svega što je otkrio sigurno godinama radeći na »slučaju Golubića«:

»Najuzbudljiviju životnu priču u našeg doba innilo je, zapravo, mnogo različitih života u jednom. Kao što je Mustafa Golubić za svojih pedeset godina života promenio na desetine imena, ideala, političkih uverenja i službi, izmišljenih i pravih biografija, tako je i stradao kao neko drugi. Jedan od mnogih! Gestapo je poverovao da to zaista

neki sitni prevarant, koji s društvom nešto petlja i dramati nu situaciju prvih dana rata koristi da bi došao do para. Likvidiran je bez mnogo provere, posle krvave i rutinske istrage, kao i toliko drugih sumnjivih. U sklopu odmazde sto Srba za jednog ubijenog Nemca!

Sa uvani Gestapov dosije Mustafe Golubića, o igledno su dobro pro ešljali Rusi, koji su do njega došli u Beograd, i naša UDB-a, koja ga je posle dugo skrivala od očiju javnosti. Iz njega se ne vide okolnosti pod kojima je Golubić uhapšen, da li ga je, ko ga je i zbog čega provalio. Verovatno na osnovu sasvim precizne prijave, Gestapo ga je tretirao samo za šverc pasoša. Nikoga nije odao, s njim krug nije otvoren, nego zatvoren.<sup>175</sup>

U konfliktu s Marićevim zaključkom samo je jedna utvrđena historijska injenica: odmazda od »sto Srba za jednog ubijenog Nemca« zavedena je naredbom feldmaršala Keitela (Kajtla), na elnika OKW, od 16. septembra 1941. pa se, prema tome, Mustafa Golubić, strijeljan dva i po mjeseca prije, nije mogao naći u njenom »sklopu«.

U poglavljima koje uglavnom govori o Mustafiji Golubiću Milomir Marić piše i o životnom putu njegova dobrog druga, prijatelja i povremeno saradnika Pavla Bastajića koji se, razaran u sve i svakoga, prije rata vratilo u Jugoslaviju i po naređenu policije živio u svom rodnom Topuskom. Dirljiva je to priča, argumentovana, uvjerljiva, pisana iskusnim perom, a onda na kraju Marić odjednom kao da je pobjegao (zašto?!?) od stvarnosti. Govore i o Pavlu Bastajiću, koji se i prvih mjeseci okupacije nalazio u Topuskom, on doslovno piše:

»Medu komunistima još nije bilo reči o ustanku, ali ak je CKKPH ukoravao Srbe iz Like i Kordunе, što se juna i nisu lojalni vlastima NDH.«<sup>176</sup>

Zaista bismo voljeli, da ovo Marićev »otkriće« možemo smatrati samo tvrdnjom izniklom iz »modernog« trenda da se rukovodstvu Komunisti ke partije Hrvatske iz prvih dana okupacije prikaleme i grijesi koje ono nije počinilo. Uostalom, netačnost Marićevih tvrdnji nije teško dokazati. Sa uvanjem proglašen CK KPH iz sredine aprila 1941. u kome стојi i ovo:

»Srbici u Hrvatskoj«  
(...)

Ne dajte se zastrašiti krvavim progonom, ne nasedajte šovinisti koji hajci!

Zbijte svoje redove, udružite se u bratsku slugu sa hrvatskim narodom, koji pati kao i vi, pri-

kiju ite se borbenim redovima radnika radi zajedni ke borbe protiv okupatora i njihovih plena - frankova ke gospode. Mi se nalazimo pred teškom i odlu nom borbom, ali zajedni kime snagama Srba i Hrvata u Hrvatskoj, zajedni kom borbom svih porobljenih naroda Jugoslavije, pod vodstvom Komunisti ke partije, srušitemo neprijatelja, izvojevati ne samo nacionalno osloboenje Hrvata nego emosigurati i nacionalnu ravnopravnost Srbima u Hrvatskoj.«<sup>177</sup>

A potkraj jula 1941. godine Centralni komitet Komunisti ke partije Hrvatske u novom proglašu piše:

»Hrvatski narode!

Prošlo je pet tjedana od podmuklog napadaja krvavih fašisti kih razbojnika na slobodne i kulturne narode Sovjetskog Saveza...

Srbi u Hrvatskoj! Ne dajte se terorizirati i ubijati. Ne dajte da vam oduzmu vaše domove, kravovo ste eno imanje, pa i same živote. Oduprite se nasilju i znajte da su simpatije hrvatskog naroda na vašoj strani, te e vam on u toj borbi pomoći.«<sup>178</sup>

Nigdje nijednog ukora upu enog Srbima iz Like i Korduna »što se juna e i nisu lojalni vlastima NDH«!

Možda je u ovom slučaju posrijedi samo brzopleti previd, poput onoga koji je u inio Milomir Mari napisavši u svojoj knjizi:

»Drugi svetski rat po eo je 1. septembra 1939. godine, tako što su nema ke i sovjetske trupe bratski zaposele Poljsku.«<sup>179</sup> (Istakli autori.)

A nepobitna historijska injenica koju baš нико у svijetu do sada, bez obzira na to na kojoj se strani bari-kade nalazio, nije ni pokušao da ospori glasi: drugi svjetski rat po eo je 1. septembra 1939. godine napadom njema kih trupa na Poljsku, što je dovelo do toga da Velika Britanija i Francuska, ispunjavaju i svoje ugovorne obaveze prema Poljskoj, dva dana kasnije (3. septembra) objave rat Njema koj.

Sovjetske su trupe ušle u isto ne dijelove Poljske, odnosno zapadne dijelove Ukrajine i Bjelorusije (do Kerzonove linije) tek 17. septembra 1939. godine!

S obzirom na zagreba ki Gestapo, šef tamošnjeg EK Sipo i SD SS-major Wilhelm Beissner (Vilhelm Bajsner) dostavio je 4. oktobra 1941. godine centrali Gestapa u Berlinu i šefu EG Sipo i SD u Beogradu dopis s dva priloga: prvi je bila kratka pribilješka njegova agenta

»6800-B«, tj. Konrada Klassera (Klasera) alias Kurta Koppela (Kopela), a drugi »Lista komunista me una-rodnog formata evidentiranih kod zagreba ke polici-je«.

Na spomenutoj listi, o ito radenoj na osnovi nekih sa uvanih arhiva kraljevske jugoslavenske policije, našli su se podaci za više od stotinu komunista, a medu njima i:

»Golubi Mustafa, rod. 1891 u Stocu, srez Mos-  
tar, gdje je zavi ajan, Musliman, neoženjen, prav-  
nik i novinar, nalazi se u inostranstvu.

Pseudonim: nepoznat.

Veze: CK KPJ u Be u, gdje je prima poštu na sli-  
jede e adrese: Borian Anna, Hernalser Haupt-  
strasse 83 i Ludmilla Malovac, Be XVI, Talia-  
strasse 14.

Nije osu ivan jer se nalazi u inostranstvu, gdje  
je lan Kominterne.<sup>180</sup>

Podaci su zaista bili šturi, ali, kako je stajalo u Beis-  
snerovu dopisu i pribilješci agenta »6800-B«, u slu aju  
potrebe mogli su biti dopunjeni. Bilo je naglašeno i još  
nešto: neka lica s liste ve su likvidirana, ali njihove ne-  
kadašnje veze još uvijek zaslužuju pažnju.

Tri i po mjeseca kasnije, 15. januara 1942, u beograd-  
skom je Gestapu sa injena zabilješka u kojoj je, izme u  
ostalog, stajalo da je »istraga zaklju ena«.

I nakon dolaska u Beograd, u prvoj polovini maja 1941, Tito je nastavio da održava radio-vezu s Moskvom isklju ivo preko zagreba ke radio-stanice na kojoj su radili bra ni par Josip i Stela Kopini . Me utim, kurir-  
ska veza izme u Beograda i Zagreba bila je spora i ris-  
kantna i on je ubrzo po eo da preduzima mjere da bi  
došao do radio-stanice preko koje e održavati direk-  
tnu vezu s Moskvom i sa Kopini em. To se vidi iz dva  
sa uvana dokumenta koji nisu objavljeni u Titovim  
*Sabranim djelima*. Prvi od njih je radiogram upu en  
»Djedu« po etkom avgusta 1941. preko Kopini a, a ob-  
javljen je u prvoj knjizi edicije *Dokumenti centralnih  
organu KPJ* ....-

»Emis(ionu) stanicu koju je negdje sklonio Ro-  
man (Mato) još nismo našli. Drugu stanicu (Braš)  
smo instalirali, ali se od vas niko ne javlja. Javite  
se!

9. VIII, 16 VIII u 12 1/2 sati srednjeevropsko vri-  
jeme, na 52 met(ru) na stari poziv: Ina e ostaje sve

po starom. Ako se 16. VIII ne javite, onda važi sva-  
ki drugi dan u isto vrijeme.«<sup>181</sup>

Uz taj radiogram bilo je prikluju eno kratko pisamce:

»Valdes! Molim te da od 8. VIII u 12 uvek paziš  
i kontrolišeš da li se dobro uje naš golub na 27  
metara, a zvat emo — B.g.Z., a ti se javi sa D.o.B.  
na 40 metara. Zva emo 10 minuta. Stari.«<sup>182</sup>

Redakcija *Dokumenata centralnih organa KPJ...* u uvodnoj je rije i navela da su uz pseudonime koji se spominju u dokumentima u polukružnim zagradama navedena prava imena kada ih je Redakcija uspjela saznati, a »istraživanjem utvr ena« prava imena i prezimena stavljena su u uglate zagrade. Mi smo se u oba slu aja služili isklju ivo polukružnim zagradama. U ovom slu aju »Roman (Mato) je bio Matija Vidakovi , »Braš« — Braši , »Valdes« — Josip Kopini , a »golub« — radio-stanica!

Matija Vidakovi je tada ve bio mrtav (vidi poglavje »Zagreba ke isprepletene obavještajno-diverzantske mreže«), a kad je rije o Braši u, bio je to Miloš Braši , predratni beogradski novinar i saradnik sovjetske vojnoobavještajne službe ija je radio-stanica bila instalirana u selu Du alovima na Ov ar-planini. No, o njemu e još biti govora.

Postoji i tre i dokument koji govori o Titovim daljim naporima da do e do, najvjerovalnije, Vidakovi eve radio-stanice. To je pismo koje mu je sredinom avgusta 1941. u njegovo beogradsko »sklonište« uputio Marko (Aleksandar Rankovi ) i u kome je stajalo:

»Do beogradskog Goluba još ne može da se  
do e. Jedini ovek koji za njega zna nalazi se u  
Crnoj Gori...«<sup>183</sup>

Ko je bio »jedini ovek« koji je znao za »beogradskog goluba«, nismo mogli utvrditi. Postoje samo neke maglovite indicije koje ukazuju da je to mogao biti Fjodor Mahin. A na mogu e mjesto te stanice ukazuje razgovor koji je beogradski novinar i publicist Vasko Ivanovi poslije oslobo enja vodio s poznatom Beogra ankom Kristom Dor evi , kod koje je prije rata i Tito povremeno odsjedao:

»O' da! U mojoj ku i stanovali su kra e ili duže  
još neki drugovi.

Jedan od tih ilegalaca upitao me je posle rata:  
šta je bilo s njihovom radio-stanicom?

'Nikakve radio-stanice nije bilo u mojoj ku i!'  
rekla sam.

'Bila je, bila! Montirali smo je na tavanu tvoje

ku e, ali ti nismo rekli da ne bi suviše brinula.' Kao što vidite, jedan delikatan ovek ume to i tako da objasni.<sup>184</sup>

Kristina Krista or evi zbog mnogo razloga zasluzila je da navedemo bar osnovne podatke iz njene bogate biografije:

»Krista Dordevi, kao simpatizer Partije« — piše Vasko Ivanović — »spada po svom porijeklu i po ozbiljnosti s kojom je vršila obaveze prema revolucionarnom pokretu me u izuzetne li nosti. Porijeklom je iz Šrema, iz bogate srpske porodice Šumanovića. Kći podbana Hrvatske prije prvog svjetskog rata, visokog vladinog funkcionera u Zagrebu, supruga dr Durice Dorđevića, jednog od osnivača Medicinskog fakulteta Beogradskog univerziteta, s kojim je došla u Beograd 1918. godine. U novoj sredini Krista se posvetila javnoj djelatnosti. Bila je jedan od osnivača društva za njegovanje umjetnosti 'Cvijeta Zuzorić' i njegov najagilniji član. Obrazovana, imuna, veoma komunikativna, Krista je vrlo brzo stekla veliki ugled u beogradskoj intelektualnoj sredini, među onim svijetom koji je prezirao ratne bogataše, skorojeviće, korumpirane političare, svu onu šarenu družinu koja je davala ton službenom Beogradu. U njenoj kući bilo je stjecište profesora i umjetnika...«

I po eli je da pomaže revolucionarni pokret. Spominjem materijalno, a onda i raznim uslugama. U njenoj kući stanovali su ilegalci, održavani ilegalni sastanci, pohranjivani su partijski materijali, a ona same odnosila je u Pariz pisma i izvještaje. Za Kristu nije znala partijsku 'tehniku'; nju je držao, na li noj vezi Lola Ribar, koji ju (je) uvao, samo za najpovjerljivije poslove'.<sup>185</sup>«

Pošto je u razgovoru s Ivanovićem spomenula da je Petar Stamboli bio »neko vreme ... njena partijska veza«, Ivanović se obratio P. Stamboli u s pitanjem:

»Se ate li se vi Kriste iz tih dana, druže Petre Stamboli u?«

— Da li se se am? — odgovorio je P. Stamboli pitanjem. — Ja sam veliki prijatelj... oprostite! Krista je moj veliki prijatelj. Da li se se am? Goveđe! Da u jednom trenutku nije bilo Kriste Dordević, ni eg se više ne bih se ao. Bio bih mrtav da tog asa nije bilo Kriste. (...) Krista mi je nalazila bezbedne stanove. Inila je to hrabro ne misle i na opasnost i maštovito. ... koliko ja znam, nikad

nije postala član Partije.«<sup>186</sup>

Uz sve navedene vrline, Krista je bila i neobično skromna žena, drug i komunist i zato se i danas, poslije njene smrti o njoj govori kao o »simpatizeru Partije«, odnosno, kako to reče P. Stambolić, da »nikad nije postala član Partije.«

Međutim, u lanku *Španija sa trideset godina u dženosti* dr Blagoje Nešković, u pasusu o Marku Oreškovu, partizanskom rukovodiocu bataljona »Daković«, u kojem je pomoćnik komandanta bio Vladičić (Ivan Rukavina), pomoćnik komesara oko Kovačevića, a Nešković je bataljona, spominje i Kristučićević :

»Još prvih dana pokreta brigade, pre ulaska u borbe na sektor Morelje, na jednom poinku posle pešačenja, sedeo sam na zemlji, a Marko nešto iznad mene, tako da sam ga posmatrao koso nagnute. Tada sam zapazio da ima ožiljak s leve strane ispod brade. Setio sam se da sam jednom 1936. godine jula meseca video jednog druga s takvim ožiljkom na sastanku Mesnog komiteta KPJ Beograda. On je bio partijski instruktor i bio je došao na sastanak novoformiranog mesnog komiteta, iji je sekretar bio Nebojša Popović, a članovi, sem mene, Radovanović i Kristina Dordević, Sastanak smo održali na Zvezdari...«<sup>187</sup>

Dakle, prema riječima Neškovića, ratnog sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju, Kristina Dordević ne samo da je bila član Partije, nego je bila i član Mjesnog komiteta KPJ za Beograd!

U sedmom tomu Titovih *Sabranih djela* nalazimo tekst radiograma koji je Tito iz Beograda preko Zagreba, odnosno Josipa Kopinac, 13. septembra 1941. godine poslao u Moskvu:

»za direktora,  
jednu vašu poruku predali, šaljemo odgovor.  
Brašni negdje sakriti, u initiemo sve da izruimo  
vaše poruke njemu i drugome. Valter.«<sup>188</sup>

Tu Titovu depešu, koja je odgovor na nepronadenu depešu dobivenu iz Moskve, nalazimo i u prvoj knjizi *Dokumenata centralnih organa KPJ...*, ali pod datumom 16. septembra 1941. godine.<sup>189</sup> Sudeći po svemu, datum te Titove depeše je 13. septembar jer je tog istog dana Tito poslao i odgovor na jednu poruku »direktora«, a 16. septembra ujutro vozom napustio Beograd i preko Stalaća i Užice Požege oputovao na slobodni teritorij zapadne Srbije.

Prije iva sedmog toma Titovih *Sabranih djela* Radomir Vujošević uz citiranu Titovu depešu »za direktora« nije stavio nikakvu napomenu. U inila je to, me u-tim, Redakcija:

»Nije poznato ko su *Direktor* i *Brašić* i o kak-vim je porukama rije.«<sup>190</sup>

Me utim, poznato je — a to je u posebnoj napomeni naveo i Mišo Leković, ure iva osmog toma Titovih *Sabranih djela* — da je »Direktor« bila šifra Obavještajnog odjeljenja General-štaba Crvene armije nazivanog i »Centar« ili »Centrala«. To se jasno vidi iz mnogih svjedočenja o aktivnosti sovjetske vojnoobavještajne službe u inostranstvu objavljenih poslije rata. Tako Šandor Rado, rukovodilac sovjetskog obavještajnog centra u Švajcarskoj u svojoj knjizi *Dora javlja*, opisujući po etak svog obavještajnog rada još u godinama prije rata, kaže:

»U tom su mi razdoblju mnogo pomagali oni savjeti, što sam ih dobivao od 'Direktora', jednog od rukovodilaca Centrale.«<sup>191</sup>

Blizak saradnik i radist Šandora Radoa Aleksandar Foot (Fut) u svojim sjećanjima objavljenim u švajcarskom dnevniku »Gazzette de Lausanne« (»Gazet de Lausanne«) 1941. godine tvrdi da je u noći između 22. i 23. juna 1941. iz Moskve »od Centra«, odnosno »Centrale«, kako to kaže Rado, primio radiogram:

»Fašisti ke životinje su napale domovinu radni ke klase. Od Vas se traži da ispunite svoj zadatak protiv Njemačke najbolje što možete. Direktor.«<sup>192</sup>

U prvoj knjizi *Dokumenata centralnih organa KPJ...*, pod istim datumom koji nosi i citirani Titov radiogram »za direktora«, pod 13. septembrom 1941., nalazimo dokument koji bi mogao objasniti Titovu rečenicu »jednu vašu poruku predali, šaljemo odgovor«. Riječ je o depeši koja je glasila:

»Za direktora.

Zdravlja dobro(g), Ljubomir u Beogradu u zarobljeništву. Aktivni drugari su daleko. Radi u kako treba. Veliki pozdrav Nikoli. Onaj iz Niša dao odgovor. Radi u kako se poručuje, treba novaca. Važnij.«<sup>193</sup>

Uz taj radiogram Redakcija prve knjige *Dokumenta centralnih organa KPJ...* objašnjava samo potpis »Važnij«, i to na sljedeći način:

»Važnij — lice koje je u Moskvi u to vrijeme primalo telegramu iz Jugoslavije upućene IK Kominterne.«<sup>194</sup>

Takvo objašnjenje, posmatrano iz bilo kog ugla, u najmanju je ruku nelogi no: »Važnij« — prema nekim podacima Isajov!<sup>195</sup> — mogao je biti samo pseudonim nekog od rukovodilaca sovjetske vojnoobavještajne službe u Jugoslaviji, konkretno u Srbiji, jer je njegova poruka, uz pomoč Tita, koji se tada nalazio u Beogradu, upućena u Zagreb, odakle ju je Josip Kopini prenio Moskvi.

Što se tiće »Ljubomira«, »Nikole« i »onog iz Niša«, nemoguće je bilo šta sigurno reći.

Možda je upravo jedan od njih vodio neku vrstu dnevnika koji je pao u ruke Nijemcima. Njemaći prijevod tog dnevnika, nažalost bez prve stranice i bilo kakvog popratnog akta ili podatka o porijeklu tog dokumenta, nalazi se u Arhivu CK SKJ. Taj je dokument interesantan zbog načina na koji je pisan i teško ga je dešifrovati. Naime, »ujak« sigurno nije bio ujak autora pisma u pravom smislu riječi, »bolest sinovca« nije sigurno bila bolest itd.

Uostalom, evo teksta prijevoda tog dokumenta s njemačkog jezika koji pažljivom itaocu omoguće da, uprkos svemu, mnogo toga naslutiti:

18. novembar 1941.

... samo sam želio da se ujak brže odluči, jer moje zdravstveno stanje iz dana u dan postaje sve kritičnije, i pored moje nade koju sam do sada gajio.

Od mog sinovca još uvijek nema ništa novo i teško da će se i ubuduće u tome nešto promijeniti.

22. novembar 1941.

Mjesto gdje treba da stanujem i koje je korisno za moje zdravlje mora se bezuslovno ustupiti ujaku. Stanje moga zdravlja je zabrinjavajuće i ostaje zabrinjavajuće. Radoznao sam kako će dalje ići. Najteže mi je što sam postao nesposoban za rad, mnogo nas je potresla bolest mog voljenog i cijenjenog sinovca. Ja se moram sam boriti sa svojim slabim zdravstvenim stanjem i ne rađati ni s kakvim uspjehom u radu. Izgleda da će tako duže potrajati. *Možda uopće nije uspješno ne u mojem daljem radu i bezuslovno moram tražiti pomoč od Djeda.* Kaži to ujaku, možda će to dovesti do bržeg razumijevanja moga stanja. Iz dana u dan nailazim na teškoće, na nezdrave stambene prilike itd.

26. novembar 1941.

Ipak od ujaka mora jednom stići i o ekivani odgovor. Ako si siguran da mi s nekim možeš pomoći

i za moje putovanje, ja bih, naravno eka. *Ina e se rješavam da i bez te pomo i krenem na put, jer mi teško pada duže ekanje.*

Dva dobra prijatelja su me molila za visoke cipele br. 40 na šnjiranje, a kako sam ja svoje cipele svojevremeno dao svom dragom sinovcu, želio bih da i sebi nabavim par niskih cipela br. 42. Moji roaci ne treba da se zbog toga ljute, sada je za nas došlo takvo vrijeme.

Kod ujaka u se ipak malo odmoriti i oporaviti. Samo me žalosti to što se sa radom tako malo napreduje; rad je nekako usitnjen. Ali e i to pro-i!

Po cio dan moram biti napolju, jer su ovdje moji voljeni roaci zadovoljni samo onda kad me što manje gledaju! Tako ide do dan-danas! Svakog dana sam na drugom mjestu da tetke ne bi postale histeri ne, jer sam ja zaista neljubazan posjetilac. Možda u uskoro sretno sti i.<sup>196</sup>

Interesantan je i radiogram od 15. septembra 1941, koji je tako er preko Tita morao biti poslan u Zagreb, a odatle u Moskvu:

»Za direktora. Primio sve Džin (Miša Braši). Tekst sa grupama isposlat dalje da se hitno dostavi centru. Muzika etiri puta menjala mesto. Šanga (Rodoljub Milovanović) u Turskoj, Dojilo (Mitrović) u Maarskoj, za mene se interesuje GESTAPO, ali ne konkretno već po dostavi ljeti evaca. To će biti, verovatno, likvidirano.

Radi se do maksimuma. Ratko (Mitrović) rukovodi poslom u a ku. Puna opreznost! Dolaze dva korpusa. Braši.<sup>197</sup>

Džin je bio pseudonim Miloša Brašića, »tekst sa grupama« vjerovatno se odnosio na šifrovanu depešu koju je trebalo hitno poslati centru u Moskvi; »muzika« je, jasno, bila radio-stanica; o »Šangi« — Rodoljubu Milovanoviću — nismo našli podataka, a Dojilo Mitrović se tada nalazio blizu Subotice, priključene, kao i cijela Bačka, Maarskoj, na imanju svog roaka Lajca Jaramazovića, budući aktivni saradnik NOP-a, i, posebno, partizanske obavještajne službe. Nije jasno na koga se odnosi upozorenje »Puna oprezost!«. U to vrijeme nije bilo ni traga dolasku bilo ikjih »dvaju korpusa« u Srbiju. Ali možda se radilo o njihovu dolasku na isto ni front!?

I nakon odlaska iz Beograda na oslobođeni teritorij zapadne Srbije (16. septembra 1941) Tito je bio priručen i dalje održava radio-vezu s Moskvom preko Zagreba.

ba, odnosno preko Josipa Kopini a, iako je raspolagao Braši evom radio-stanicom. To se vidi iz depeše koju je tim putem 28. septembra 1941. poslao iz oslobo enog Krupnja u Moskvu:

»Za Djedu

Vrhovni štab poseduje radiofonsku i radio-telegrafsku centralu. Molimo direktnu vezu sa vama. Potrebna nam je vaša šifra i ključ.

Emisija naše stanice daje se u 8,15 ujutro, u 2  
asa po podne i 8,45 asova na večer, na kratkom  
valu 45—46 metara. Za Vrh(ovni) štab Valter.<sup>198</sup>

Iz jednog dokumenta objavljenog, kao i upravo citirana depeša, u drugoj knjizi *Dokumenata centralnih organa KPJ...* vidi se da je radio-veza Tito—Moskva ak  
i u drugoj polovini decembra 1941. išla preko Zagreba:

»Starom (Josipu Brozu Titu)

16—17. decembar 1941.  
(Moskva)

Preko ranij(e)g veziste predajte (adresa, ranije lozinke). 1) Antonov (Ivan Srebrenjak) (ve predano). 2) Stanko Šišmanović. Saopštite vaše i Ljubomirovo stanje (situaciju). Šta radite vi, Sveta, imate li novaca? Centr

Preko ranijeg veziste predajte M(išošu) Brašiću (adresa, lozinke iste). Radite na raciji (treba: relaciji, Redakcija) po podacima: vaši pozivni KFO, talasi 56 metara osnovni, 37 metara rezervni, vreme 22,30 po Grini u, to jest po Moskovskom 01,30. Pozivni centra EHO, talasi 55 osnovni, 38 rezervni, radite sredom i subotom svakog meseca do uspostavljanja dvostrukih veza. Posle radite sredom. A spoljni zid? Bolje podešavajte predajnik, ponovo napravite drugu kaskadu. Na rezervnom talasu radite posle 20 minuta rada na osnovnom. Prijem ovog telegrama potvrdite. Centr<sup>199</sup>

Naslov tog dokumenta dala je Redakcija, a Starom ga je adresirao Kopini, dodavši u zagradi da je ono što je poslano za Antonova »ve predano«. Ko su bili Stanko Šišmanović, Ljubomir i Sveta — odgovore nismo pronašli.

Na kraju tog radiograma nalazi se pribilješka Vlade Popovića, delegata CK KPJ pri Centralnom komitetu KP Hrvatske, koji se nalazio u Zagrebu: »Mi primili (telegram) 20. XII Vl(ado).»<sup>200</sup>

Međutim, ni poslije te depeše »Centra« ništa se nije promijenilo: direktna veza s Moskvom nije mogla da bude uspostavljena. U takvoj je situaciji, prema Titovu

nare enju, uo i nove 1942. godine u Rogaticu, gdje se trenutno nalazio Vrhovni štab, stigao iz Zagreba Josip Kopini -Vazduh...

A ko je bio Miloš Brašić o kojemu je već bilo govora i kojega »Centar« takođe spominje u depozi od 16—17. decembra 1941. godine?

Beogradski novinar, spoljopolitički urednik izrazito režimskog i antikomunističkog dnevnika »Vreme«, dopisnik američke novinske agencije »United Press« (»Junajted pres«), referent za štampu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Varnave Miša Brašić radio je za sovjetsku vojnu obavještajnu službu još od 1932. godine. Ideje komunizma prihvatio je pod uticajem dra Sime Markovića, jednog od osnivača Komunističke partije Jugoslavije, ali se nikada nije eksponirao. Motivi koji su ga ponukali da postane »sovjetski špijun« bili su slični, ako ne i jednakim motivima Branka Vukelića, dopisnika »Politike« iz Tokija, i zato je uvijek odbijao da za svoj obavještajni rad primi bilo kakvu novčanu naknadu.

»Zapravo, ja sam bio dobro situiran« — napisao je Brašić 1980. godine — »pošto su mi moji meseci ni dohodak kao politički urednika lista 'Vreme', dopisništvo 'Junajted presa' i druga honorarna saradnja u novinarstvu, donosili prihod od oko 20.000 dinara mesečno, a toliko su onda približno iznosile dve regularne ministarske plate.«<sup>201</sup>

Do uspostavljanja sovjetsko-jugoslavenskih odnosa M. Brašić je svoje obavještajne izvještaje preko sovjetskog poslanstva u Sofiji, a zatim preko poslanstva u Beogradu dostavljao Moskvi.

Nakon okupacije i komadanja Jugoslavije lanovi sovjetskog poslanstva morali su da napuste Beograd. Odgađali su odlazak uz raznorazne isprike, ali su, ne svih odjedanput, to ipak morali u initi. Tako su sredinom maja 1941. sovjetski vojni ataše general Samohin i njegov pomoćnik pukovnik Maslov, prije polaska u SSSR predali Mišiću Brašiću u radio-stanicu nazvanu »Pavlodar«, šifru i detaljna uputstva za rad. Tada je, prema vlastitom priznanju, on »po prvi put, primio i znatna materijalna sredstva u dolarskoj valuti i zlatu«. Brašić je tada dobio konspirativno ime Džin i zadatku da proširi već postojeće mreže obavještajnih saradnika i o svemu redovno obavještava »Direktora« (»Centar«), tj. Obavještajnu (etvrtku) upravu Generalštaba Crvene armije.

Uslovi rada u Beogradu ubrzali su postali suviše

opasni i zbog toga se Braši preko svog predratnog saradnika, tako er beogradskog novinara Dojila Mitrovića, unato Samohinovu upozorenju da bez prethodnog odobrenja »Direktora« (»Centra«) ne stupa u vezu s KPJ, povezao s njegovim bratom, studentom Ratkom Mitrovićem lanom Okružnog komiteta KPJ za a ak. U sporazumu s Ratkom, Braši je odlučio da radio-stanicu prebací k njemu u a ak, a da on prije e u Vrnjačku Banju. Ratko Mitrović je odredio za svog pomočnika, dao mu nadimak »Lanski« i zadužio ga da pronađe povjerljivog radio-telegrafista da bi mogli što prije uspostaviti redovnu vezu s Moskvom.

Ratko Mitrović je pristao na Braši ev prijedlog da mu bude pomočnik, ali je odmah o svemu obavijestio Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju, a on je obavijestio CK KPJ, tj. Tita. U međuvremenu je Braši zajedno sa svojim saradnikom Batom Bugarskim, prenio »Pavlodar« iz Beograda u Kragujevac, odakle je prebaen u selo Mrakejce, u kuću lana KPJ Radiće Poštice, a dalje u a ak, do Ratka Mitrovića...

Saznavši za postojanje »Pavlodara«, Tito je preuzeo cijeli slučaj i uz Braši evu saglasnost preuzeo mjeru da preko »Pavlodara« uspostavi vezu s Moskvom.

Iako je bio mlađ (32 godine), već tada poznati naučnik fizika i od 1934. do 1939. blizak saradnik dobitnika Nobelove nagrade Frederika i Irene Joliot-Curie (Žolio-Kirić), lan KPJ dr Pavle Savić, uoči rata je po Titovu naređenju napravio radio-stanicu i smjestio je na skrovito mjesto u zgradu beogradskog Medicinskog fakulteta, gdje je radio. Ta je radio-stanica u bombardovanju 6. aprila uništena. Dr Savić je dobio specijalan zadatak. O tome je on izjavio novinaru Darku Stupariću u februaru 1974. godine:

»Tada me je Aleksandar Ranković (uoči 7. srpnja) uputio u Ovcarbanju zajedno s radio-stanicom i telegrafistom edom Makedoncem. Tamo sam živio neko vrijeme sa suprugom, sve dok nije oslobođeno Užice, kada smo se tamo premjesili.«<sup>202</sup>

Međutim, njegova supruga Branka Savić nekoliko godina kasnije opisuje te događaje s mnogo više pojednostavljenosti:

»Prve nedelje jula meseca 1941. godine došao je ponovo kod nas drugi Stari. Sada sam i ja prisustvovala razgovoru. Pavlu je dao zadatak da sa jednim telegrafistom pođe u unutrašnjost Srbije gde će organizovati rad ilegalne radio-stanice. Rekao je da će biti dobro ako pođem i ja s njim, ali

da povedemo i k er jer bi tako delovali kao prava porodica koja odlazi na oporavak u selu. Ana, naša k i, imala je tada etiri i po godine. Bila je vedro, bistro i komunikativno dete... Ispri ala sam drugu Starom da je dan pre toga u komšiluku rekla: 'Tata i mama, kada slušaju radio, mene izbace iz sobe'. Drug Stari je odmah izmenio predlog i tako mala Ana nije otišla u partizane.

Nekoliko dana kasnije, kad sam se vratila ku i, Pavle mi je rekao da te ve eri putujemo...

ekala sam ispred železni ke stanice Beograd kada se pojавio Pavle sa još jednim drugom. Drug koga mi je Pavle predstavio kao edu i koji je u zamišljenoj kamuflaži trebalo da bude moj brat, nije ni malo li io na mene, a još manje na nekoga kome je bio potreban planinski vazduh. Bio je izrazito crn, okruglog lica, srednjeg rasta i snažne konstitucije, dok sam ja bila izrazito plava i mršava. Putovali smo vozom za a ak.<sup>203</sup>

Saputnik bra nog para Savi koga su znali samo kao edu, odnosno edu Makedonca, bio je zapravo predratni lan Partije Sedak Kostovski, prije rata neko vrijeme zaposlen kao radio-tegrafist u Agenciji »Avalak«.<sup>204</sup> Nakon dolaska u a ak, pomo u lozinke koju je Pavle Savi dobio u Beogradu, oni su se povezali s obu arom »majstor Mišom« u njegovojo radnji. On ih je odveo do nekih ku a na periferiji, gdje su zbog prekinutih partijskih veza ostali nekoliko dana, a zatim su preko Ov ar-Banje produžili do sela Du alovci, gdje se ve nalazila radio-stanica »Pavlodar«.

Kako je u izjavama Pavla i Branke Savi , o radio-stanici došlo do »raskoraka« veoma je logi no objasnila sama Branka:

»U našoj izjavi generalu Pajovi u, Pavle i ja smo tvrdili da smo sobom iz Beograda poneli radio-stanicu u jednom malom crnom koferu. Ja sam se se ala ede koji u ruci drži neki omalen kofer i verovala sam da se u njemu nalazi radio-stanica. Ostale su mi u se anju i re i druga Starog da treba sa radio-stanicom da po emu u unutrašnjost Srbije. Pavle se se a kofera iz voza koji nas je vozio za a ak. Ali su to mogli biti koferi sa našim stvarima? Danas, kada o tome razmišljam postaje mi jasno da nismo mi doneli radio-stanicu, jer to bi bilo protiv svih pravila konspiracije.«<sup>205</sup>

A kako je »Pavlodar« dospio u selo Du alovci e? To opisuje saradnik Ratka Mitrovi a, predratni lan

KPJ, pripadnik partijske elije u Du alovima imao je Ratko Šibinac:

»U junu me je pozvao Ratko i saopštio mi da treba da izvršim važan zadatak. Mnogo kasnije sam saznao da je trebalo da ja obezbedim smeštaj radio-stanice Glavnog štaba NOPOJ i Pavla Savina, u selu Du alovima. U stvari, evo kako je to bilo:

— Ratko mi je samo nagovestio da pred nama partijskom elijom predstoji ozbiljan zadatak. Ali, nije rekao kakav. Jednog dana me pozvao da pođem u selo Rtare. Našli smo se u kući Vuja Patrovića. Rekao mi je da treba da idem u a ak, da se javim njegovoj sestri Olgi koja je mi dati znake kako bih stupio u vezu sa ovekom koji je do vozom iz Beograda. Taj ovek bio je kurir Centralnog komiteta KPJ. Sa njim sam ga sa ugovorenim znacima. Ja sam bio kod mlekare i držao u ruci kapu preko koje sam stavio list 'Vreme'. Kurir je stigao, stavio mi ruku na rame, ja sam izvadio crvenu olovku, a on mi je rekao: 'Naši smo'. To je bio ugovoren znak. Tada sam već bio obezbedio fijaker kojim smo se prevezli kod Ratka.

U prvoj polovini jula Ratko mi je poručio da pronađem zaprežna kola, u stvari volovsku zapregu, i da odredem enog dana sa Timotijem (Radojevićem — primj. autora) budem u Pivarskoj ulici u a ku. Rekao mi je da tu treba da primimo neke stvari i da ih prevezemo u Du alovima. Kola i volove sam našao kod sinovca Mijalka Šibinca. U odredu eno vreme, oko jedan sat, Dragan Vranić, lan Mesnog komiteta KPJ u a ku, u rezama je dotorao stvari upakovane u nekoliko ranaca. Natovarili smo ih na kola, pokrili šašom i krenuli.

Timotije i ja smo razmišljali uz put šta bi to moglo biti upakovano u rancima. Ali, tek što smo krenuli, u vrh aršije, iza nas žandarmijski narednik Janković iz Mrakovice. Pitao nas je možemo li da ga povežemo. Timotije i ja se zgleđasmo. Trudili smo se da budemo hladnokrvni, da ne budemo sumnjivi. Ali počeli smo da sumnjamo da nas je žandar dokuđio, da nas je pratilo. Ipak, bili smo naoružani... Sa uvali smo hladnokrvnost. A onda, pred nama su bili Nemci... Žandarm je seo na upakovnu radio-stanicu. [Tri takke (...) u originalu ne označavaju izostavljeni tekst — primj. autora.]

Kad dodosmo do Nemaca, žandarm sko i i pozdravi: 'Hajl, Hitler!' Prošli smo nesmetano, skriju i osmeh. Uz put, penju i se prema Jelici, sretali smo nove kolone Nemaca. Žandarm je svaki as ustajao sa radio-stanice, i pozdravlja. Kad smo skrenuli sa glavnog druma, više nije bilo problema. Na tom mestu, žaca se s nama pozdravio, pa se zahvalio.

Radio-stanicu smo sakrili u Timotijevoj ku i. Sutradan je Ratko Mitrović javio da će doći. Istovremeno, iz Beograda su stigli Pavle Savić, njegova žena Branka i eda zvani Makedonac, sa Mišom Zlatim em.

Sa Ratkom smo preneli radio-stanicu u napuštenu popovu ku u. Tek tada, on nam je rekao ko je Pavle i šta smo Timotije i ja prevezli iz a ka. Saznali smo tada da je to bila radio-stanica Glavnog štaba NOPOJ.<sup>206</sup>

O radu s »Pavlodarom« i o njegovojo daljoj sudbini Branka Savić kaže:

»Šifru smo doneli mi, a Ratko nam je dao pozivne znake, ili smo mi doneli i pozivne znake, toga se ne se am.

Svako drugo veće vadili smo zakopanu radio-stanicu i eda je slao u etar pozivne znake. I niko nije odgovarao na njih. Ratko nas je povremeno obilazio. Posle mesec dana boravka u toj ku i partizanske akcije su bile sve ešće, po ele su da se stvaraju i prve oslobođene i poluoslobođene teritorije. Ispod nas kroz selo Markovicu prolazili su nemački kamioni i motociklisti. Po eo je teror i paljenje ku a uhvaćeni partizani. Došao je Ratko Mitrović i mi smo svi zajedno zaključili da bi trebalo da sa stanicom premeđimo na teritoriju koju kontrolišu partizani.<sup>207</sup>

U tome Branka Savić grieveši jer je i šifru i pozivne znakove za vezu s Moskvom Ratku Mitroviću dao Mišo Brašić. Uostalom, u datim okolnostima to je jedino on i mogao u initi.

Po naređenju Ratka Mitrovića, Branka Savić je kao kurir, noseći partizansku poštu, u drugoj polovini jula otkupovala u Beograd, gdje se poslije niza peripetija sastala s Aleksandrom Rankovićem Markom, koji je nekoliko dana prije, 29. jula, oslobođen iz bolnice, gdje se našao poslije hapšenja i mučenja. On se složio s prebacivanjem »Pavlodara« na oslobođeni teritorij i Branka se ponovo vratila u Duševi. Nakon njenog povratka radio-stanica je prebačena u selo Lisić kod Ivanjice,

mladom seoskom u itelju Vitomiru Vulovi u. Budu i da su etnici po eli upadati u to selo, odlu eno je da se mjesto »Pavlodara« ponovo promijeni i on je preba en u selo Bukovicu.

»Kada je oslobo en a ak« (1. oktobra 1941 — primj. autora) — piše Branka Savi — »otišli smo u grad i tu ostali desetak dana. Polovinom oktobra Ratko Mitrovi nam je preneo direktivu da idemo u Užice. eda i ja išli smo do Požege a odatle vozom u Užice. Pavle je išao preko planine sa našom desetinom iz Virova i sa sobom poneo stanicu i šifru. Nije hteo da rizikuje prolazom kroz Požegu koja je bila u etni kim rukama...«<sup>208</sup>

Ni iz Du alovci, ni iz Lise, ni iz Bukovice, ni iz a - ka, ni iz Užica, uprkos svim naporima radio-telegrafista ede Makedonca da uspostavi vezu s Moskvom, to mu nije uspjelo. Poginuo je prilikom eksplozije u uži - koj fabrici oružja 22. novembra 1941, tužan zbog neuspjeha zbog kojeg nije mogao biti kriv: nešto nije bilo u redu s pozivnim znacima ili sa šifrom. Naime kada se »Pavlodar« ve nalazio u Užicu, Moskva je jedanput odgovorila na pozivni znak, ali je odmah i za utala...

O tome govori i Branka Savi :

»Samo su jednom, se a se Pavle, odgovorili na naše pozivne znake, me utim, dalja veza bila je prekinuta. Mnogo kasnije sam ušla da su naši pozivni znaci u Moskvi bili uhva eni, ali da se radilo o nekoj specijalnoj službi koja je znala da to nije njihova veza. Da li je to ta no ne bih mogla da tvrdim. Možda su bili u pitanju pogrešno dati radio-talasi i plan rada.«<sup>209</sup>

Nakon povla enja glavnine partizanskih snaga iz zapadne Srbije i Užica u Sandžak, a zatim odlaska u isto nu Bosnu, Pavle i Branka Savi i novi radio-telegrafist Veljko Dragičevi nalazili su se stalno uz Vrhovni štab. Veljko je došao u Jugoslaviju kao radio-telegrafist misije koju je uputila britanska obavještajna služba s kapetanom D. D. Hudsonom (Hadson) na elu u drugoj polovini septembra 1941. u Štab Draže Mihailovi a. I dok su Hudson i druga dva lana misije — majori bivše jugoslavenske vojske Ostoji i Lalatovi — otišli na Ravnu Goru, Veljko je izabrao drugi put. Ostao je u partizanima i kao major NOV i POJ, šef radio-telegrafiske službe Vrhovnog štaba, poginuo u njema kom desantu na Drvar 25. maja 1944. godine.

Nerješiv problem veze s Moskvom primorao je Tita da pozove Josipa Kopini a da iz Zagreba do e na oslobo eni teritorij isto ne Bosne i donese svoje rezervne

pozivne znakove i šifru. Odazivaju i se na Titov poziv, Kopini je, zajedno s Ivom Lolom Ribarom, stigao u oslobođenu Rogaticu u posljednjoj dekadi decembra 1941. godine.

Moramo se ponovo pozvati na rije i Branke Savi :

»Pavle mi je ispriao da su posle toliko truda uspeli da uspostave vezu sa Kominternom kada su bili u Rogatici i to tek posle dolaska Josipa Kopini a-Valdesa koji je sa sobom doneo nove pozivne znakove i šifre. Isto tako Pavle mi je ispriao sluaj koji se desio odmah po uspostavljanju veze sa Kominternom i predaji jednog telegrama. Na radio-stanici, onoj istoj koju smo doneli iz Užica, zbog velike premorenosti, Pavle je napravio kratki spoj i lampa je izgorela. Hteo je da se ubije, ali ga je Ivo Lola Ribar u tome spreio, zadržao ga i izveo napolje da bi ga tamo umirio. Nakon izvesnog vremena iz Zagreba su dobili novu lampu.«<sup>210</sup>

Tek uspostavljena veza s Moskvom iz Rogatice (24. decembra 1941) bila je, kako smo vidjeli, smjesta prekinuta. A onda, nakon zamjene pregorjele lampe, dobivene iz Zagreba, preko radio-stanice »Pavlodar«, ovaj put iz Goražda, gdje su postojali uslovi za njen rad, ponovo je uspostavljena veza s Moskvom. To se dogodilo 9. februara 1942. godine! O tom događaju Tito je, osim Tempa koji se nalazio u Sarajevu, pismom od 24. februara obavijestio Edvarda Kardelja i Lolu Ribara u Zagrebu:

«... moram vam javiti vrlo veselu novost da mi ve 14 dana imamo s Djedom direktne veze, tako sjajne da se bolje zamisliti ne može. Više to nije sluajno i na sreću, već svakog dana šaljem dugu ke kobasicu, što bi kod vas prosto bilo nemoguće. Paja i Veljko prosto skaću od radosti. Muški su se, siromasi, mnogo na svim mjestima, ali nikako uspjeli. Tek kada smo ponovo osvojili centralnu načinu su struji o Božiću bili poslali onu jednu opširnu poruku, uspjeli smo opet uspostaviti vezu.«<sup>211</sup>

Od tada do njema kog desanta na Drvar 25. maja 1944. »Pavlodar« je — osim krajih prekida izazvanih tehničkim teškoćama, kvarovima ili marševima koji nisu dozvoljavali njegovo instaliranje — održavao direktnu vezu Tita s Moskvom. Preko te radio-stanice Tito je u toku 1942. godine istim putem, preko Moskve, održavao vezu i s Kopinom u Zagrebu i s E. Kardeljem u Sloveniji.

Zašto nije uspostavljena direktna veza na tim relacijama?

Postoje, istina, dokumenti iz kojih se vidi da se to na-stojalo posti i, pa ak i to da se i Moskva s tim složila. Me utim, na to pitanje — koje prelazi okvire naše teme — odgovor do danas nije dobiven. A možda ga niko nije ni tražio!

Direktna radio-veza Vrhovnog štaba s Moskvom prvi je put uspostavljena tek iz Rogatice 24. decembra 1941, odnosno 9. februara 1942. iz Goražda. To izri ito tvrdi i Branka Savi u svom lanku *Rad šifranata u Vrhovnom štabu — uspostavljanje veza sa Kominternom i naše prve šifre*, objavljenom u drugoj knjizi edicije *Ratna se anja, VEZE U NOB-u 1941—1945*. Me utim, u prvoj knjizi iste edicije, u lanku Miloja Tomi a *Iz slavnih dana 1941*, itamo:

»Oko petnaest dana radio-stanica je bila u Buvkovici. Svake no i tasteri su otkucavali. Slali poruke. Veza sa Sovjetskim Savezom je redovno održavana. Šifrovane poruke su putovale i u Užice, u Vrhovni štab.«<sup>212</sup>

A u drugoj knjizi iste edicije, u lanku Efima Ristovskog, nalazimo i ove retke:

»U Užicu je uspostavljena radio-veza sa Moskvom. Pavle Savi se ne se a da li je veza održavana dva puta dnevno ili svaki drugi dan. Pavle je bio šifrant, a eda radio-telegrafista, sve do njegove pogibije pri eksploziji fabrike oružja, nakon čega je na dužnost radio-telegrafiste došao Veljko Dragičevi.«<sup>213</sup>

Zaista je u najmanju ruku udno da Redakcija jednog takvog izdanja kao što su *Veza u NOB-u 1941—1945* nije smatrala potrebnim da upozori itaoce — ako ve nije upozorila autore — da ti navodi nisu ta ni. Autori su sigurno na osnovi svojih zapažanja da radio-telegrafist edo Makedonac redovno ima »pune ruke posla« vjerovali da on održava vezu s Moskvom. Nažalost, to nije bilo ta no. Ali bez upozorenja na tu injenicu ita-lac zaista ne zna kome da vjeruje!

Ratko Mitrović je kao politički komesar a anskog NOP-odreda poslije povlačenja Vrhovnog štaba i glavnine partizanskih snaga iz »Užičke republike« u Sandžak ostao na terenu svog odreda. Me utim, ubrzo je pao u ruke etnika koji su ga predali Nijemcima. Objesen je 11. decembra 1941. u svom rodnom gradu. Imao

je tada 28 godina; proglašen je narodnim herojem.

Mišo Brašić »Džin« prešao je u rano ljeto 1941. iz Beograda u okolinu Vrnjačke Banje, odakle je uspostavio vezu s Titom u Beogradu i od njega nekoliko puta primio radiograme koji su preko Kopini a u Zagrebu stizali iz Moskve s oznakom »Starom — za Brašića«. Te mu je radiograme donosila Vera Dimitrijević-Herman. I on je poslije pada »Užice republike« ostao ondje gdje se tada nalazio, u okolini Vrnjačke Banje, i nastavio s organizovanjem svoje obavještajne mreže koja je radila za sovjetsku i partizansku obavještajnu službu. Je li tada preko sovjetskog poslanstva u Sofiji ponovo uspostavio vezu s »Direktorom«, nije poznato. Međutim, naš publicist Milomir Marić, koji je detaljno i poštено istraživao »slučaju Brašića«, tvrdi, premda to ni im ne dokazuje:

»Brašić je tokom rata obavio niz specijalnih zadataka za sovjetsku i našu OZN-u. Krcun Penezić je esto govorio da je Brašić evoprinos NO-B-a otprilike ravan doprinosu jedne partizanske divizije.«<sup>214</sup>

Ubrzo poslije oslobođenja Beograda, prema veštajljenoj praksi, Džin je pozvan od sovjetske obavještajne službe u Moskvu na referisanje. U opširnoj izjavi datoj historijskom odjeljenju CK SKJ on kaže da mu je ondje predba eno što je »Pavlodar« ustupio Vrhovnom partizanskom štabu, ali se preko toga prešlo jer je u pitanju bio Tito. Dodao je i to da mu je postavljeno pitanje zašto se nije pridržavao instrukcija, zadatka i naloga sadržanih u depešama koje su mu slane iz Moskve preko Vazduha, odnosno Kopini a, na adresu »Starom — za Brašića«. Odgovorio je da mu te šifrovane depeše nikada nije urušio i da za njih prvi put uže. Kako je i zašto do toga došlo — odgovora nema. Injenica je samo to da se u Arhivu CK SKJ nalazi niz nedešifrovanih depeša upućenih iz Moskve Brašiću!

Došlo je do neminovnog sukoba Tito—Staljin, odnosno KPJ—Informbiro, u kojem je, u plejadi nedužnih i krivih, stradao i Mišo Brašić Džin: jedne je noći potkraj 1948. godine uhapšen i odveden na Goli otok.

Našavši se poslije nekoliko godina na slobodi — u novim uslovima nastalim u jugoslavensko-sovjetskim odnosima poslije Staljinove smrti i priznanja krivice sovjetskih rukovodilaca za izmišljene optužbe protiv KPJ — Mišo Brašić se odazvao na poziv Historijskog odjeljenja CK SKJ i u granicama mogu nositi — jer su godine i bolest, a zatim i saobraćajni udes koji je doživio, u inili svoje — osvijetlio mnoge pojedinosti iz svog

rada za sovjetsku obavještajnu službu. Bio je, o igledno, ozloje en i uvrije en onim što je dotad bilo pisano o prvoj radio-stanici Vrhovnog štaba a da pritom njegovo ime uopće nije spomenuto. Ipak je, bar kad je riječ o kolegama novinarima, pokazao razumijevanje napisavši, bez obzira na duboku starost, još uvijek britkim novinarskim perom:

»Što se ti e dnevne štampe nisam tome pridavao izuzetnu važnost, pošto se i u meunarodnim razmerama esto događa da u ratu, politici i diplomaciji prvo strada istina, bilo zbog taktike, svršishodnosti ili samohvale. Doduše u ovakovim slučajevima novinari su dobromerni skupljali obaveštenja sa raznih strana, nemaju i mogućnost da ih proveravaju, a objavljeni napisi stičali su postepeno snagu dokumentacije. Zato mi je svako pisanje izgledalo kao želja za neskromnim jako zakasnelim afirmiranjem, koje više nema nikakve vrednosti.«<sup>215</sup>

Te je retke Mišo Brašić napisao 25. marta 1980. godine, a nekoliko godina kasnije je umro.

U trećoj knjizi *Dokumenata centralnih organa KPJ NOR i revolucija 1941—1945*, objavljenoj 1986. godine, nalazi se dokument koji doslovno glasi:

»Djeda (izvršni komitet komunisti ke Internacionale)  
(Josipu Brozu Titu)

(28. februar 1942)  
Moskva

U ime Pravdina,<sup>288</sup> razmotrite s Mahinom,<sup>289</sup> kakve mogunosti ima on za rad obavještajne službe na teritoriji okupiranoj od strane Nijemaca i Italijana i kako organizovati taj rad. Pravdin ima namjeru takođe da iskoristi Mahina i Marsa<sup>290</sup> za organizaciju slanja ljudi u susjedne zemlje radi sakupljanja informacija i veza s agentima. Razmotrite sa njim i konkretni plan u tom pogledu. Biće potrebno da Marsu date na rad ljude koje će te vi odrediti. Zasad držite vezu s njim vi. Ako ne naete pogodne ljude, radio-stanicu i radistu predajte mu za vezu sa susjedima.

Pri tome uzmite u obzir da, iako je Mars prouđen na radu kod susjeda, on ipak nije predstavnik njihovih kadrova, i zbog toga je nad njim potrebna kontrola, ali u takvoj formi da se on ne uvrijedi.

Šifra za njega bi e poslata preko vas.

Razmotrite s Marsom cjelishodnost i, u pozitivnom slučaju, plan organizacije sastanka sa Trifunovićem.<sup>291</sup> Od toga sastanka mogu se otkrivati informacije o namjerama (Dragoljuba Draže) Mihailovića, o organizaciji dezorganizatorskog rada među pristalicama Mihailovićevim i (...) hvatanje samog Trifunovića. Molimo da razmotrite konkretnе prijedloge Marsa i javite vaše mišljenje.<sup>292</sup> Djeda.<sup>218</sup>

Oznaku (...) u tekstu Redakcija objašnjava ovako: »Rije i ne itljive.«

Uz taj radiogram koji u originalu, na ruskome, nije adresiran ni na koga, nema oznake datuma ni mesta odakle je poslan, a na kraju, ispod teksta, стоји djelomično ne itak potpis »Ded...ju«, Zdravko Antoni, priprijevala ove knjige *Dokumenata*, daje pet napomena:

»<sup>288</sup>Pravdin je vjerovatno pseudonim jednog od rukovodilaca sovjetske obavještajne službe.

<sup>^</sup>Fjodor Mahin, prevodilac sa ruskog jezika; na radu pri VŠNOV i DVJ. Umro 1945. godine.

<sup>290</sup>Nije se moglo utvrditi o kome je rije.

<sup>291</sup>Ilija Trifunović Biranin, etnički vojvoda. Od septembra 1941. boravio u Splitu, sara uju i sa Italijanima. Umro 1943. u Splitu.

<sup>292</sup>Evidentni broj iz knjige primljenih radiograma radio-stanice VŠNOP i DVJ.<sup>217</sup>

Original tog dokumenta na ruskome nalazi se u Arhivu CK SKJ u fondu CKKPJ-KI i nosi oznaku 1942/20 (stara oznaka br. 15543). Ko je i zašto označio da je »Djed« poruku »Pravdina« poslao Titu iz Moskve baš 28. februara 1942 — nije jasno. A ta je poruka datumski veoma značajna upravo zato što bi bila *prvi dokaz o dvosmjernoj saradnji sovjetske i partizanske obavještajne službe*. Naime, do tada imamo samo radiograme s podacima koje je sakupila partizanska obavještajna služba, a koje je Vrhovni štab, odnosno Tito (Valter) slao u Moskvu. Uz sve to, postoji još jedan veoma značajan momenat: ta bi »Pravdinova« poruka bila dokaz da se obavještajna služba Crvene armije nije kruto pridržavala zvanične linije sovjetske spoljne politike u odnosu prema jugoslavenskoj izbjegličkoj vladu u Londonu i njenom eksponentu u zemlji — ministru vojske i mornarice — Dražu Mihailoviću!

Međutim, ini nam se da 28. februar 1942. nikako nije pravi datum tog dokumenta, a uz to ni njegov prijevod nije potpuno tačan. No, ovo drugo za nas sada nije bitno....

Drugi dio depeše napisane na ruskome, koju je Valter (Tito) poslao u Moskvu »31. VIII. 42«, prema našem mišljenju, datumski je *prvi dokument u Arhivu CKSKJ* u kojemu se spominje Fjodor Mahin:

»Kod nas se od samog po etka partizanskog rata nalazi ruski emigrant, pukovnik Mahin. U po etku on je bio u Crnoj Gori, sada se on nalazi u našem štabu i bavi se publicistikom.

U Crnoj Gori on je pao u etni ko zarobljeništvo zajedno s profesorom Miloševim, ali naše jedinice koje su stigle na vrijeme osloboidle su ih.

On se dobro drži i sada namjerava da piše knjigu o borbama u Jugoslaviji, o Draži Mihailoviću itd. Molim zapitati Naro(dni) kom(esariat) unutrašnjih poslova za mišljenje o njemu i javiti nam.«<sup>218</sup> (Preveli autori)

Sljedeći dokument o Mahinu jest pismo pisano njegovom rukom na ruskome:

»Drugu Pravdinu

Progonjen od strane Nijemaca i bjelogardejaca ja sam se 23. juna prošle godine sklonio u Crnu Goru gdje sam u estvovao u partizanskom pokretu od samog njegovog po etka i tako se prilično kompromitovao u oima etnika Draže Mihailovića. Našao sam se u njihovom zarobljeništvu partizani su me oslobodili i tako spriječili da budem izruen Talijanima. Poslije talijansko- etni ke ofanzive u Crnoj Gori povukao sam se s partizanima u Bosnu i tu se pridružio Vrhovnom štabu. Od Mihailovićevih saradnika dobro poznajem njegovog pomočnika Iliju Trifunovića (Bir anina) bivšeg predsjednika Narodne odbrane, iju sam vam karakteristiku, ini mi se, saopštio. Sada Trifunović uz pomoč Talijana nastupa protiv partizana s pravca Splita. Pokuša u se posredstvom partizanskog Vrhovnog štaba, povezati s njim, i ukoliko mi to pode za rukom ugovoriti s njim sastanak. S tim u vezi poželjne su Vaše direktive. Zbog neprekidne potrage Gestapoza mnom sada mi je nemoguće prebaciti se na okupirana područja. Idućih dana dostavi u iscrpnju informaciju o stanju naše sadašnje borbe. Veoma me je obradovala mogunost naše veze i rada. Srdačno pozdrav Mahin.«<sup>219</sup> (Preveli autori.)

Ispod tog teksta Titovim je rukopisom napisano: »19. IX. 1942. Valter.« To je, o igledno, značilo da je tog dana Valter (Tito) odobrio da se šifruje i preko radio-stanice Vrhovnog štaba »drugu Pravdinu« dostavi citirano Mahinovo pismo.

Tek tada je, logi no, mogla da uslijedi depeša iz Moskve koju je Redakcija treće knjige *Dokumenata centralnih organa KPJ...* datirala dalekim 28. februarom 1942. godine!

Podaci koje o Fjodoru Mahinu daje prije iva treće knjige *Dokumenata centralnih organa KPJ...* Zdravko Antoni u napomeni broj 289 uz datumski spornu depešu najblaže rečeno isuviše su ogoljeni ako ih uporedimo, recimo, s njegovom biografijom u našoj *Vojnoj enciklopediji*:

»MAHIN Fjodor, Nikolajevsk-na-Amuru, Sibir, aprila 1882 — Beograd, 2. VI 1945, generallajtnant JA. Pre I SR završio Vojnu koza kušku i generalstabnu akademiju u Rusiji. U Dobrudži prišao Srpskoj dobrovoljačkoj diviziji s kojom se prebačio na Solunski front i učestvovao u proboru fronta. U Jugoslaviji je od 1923. gde radi kao publicist piše i o Sovjetskom Savezu. Imao je KPJ od 1939, a u NOR od 1941. Radio u Propagandnom odeljenju VŠ NOVJ i bio na elnik Istorijskog odeljenja Generalštaba JA. Napisao je knjigu *L'armee Rouge* (Pariz, 1939), *Kina u plamenu* (Beograd, 1940), brošure *Juriš na Nemačku* (Beograd, 1945) i *Naša regularna vojska* (Beograd, 1945). Odlikovan O(rdenom) P(ariizanske) Z(vijezde) sa zlatnim vencem i dr.<sup>220</sup>«

Mars je zaista linost i nije identitet prije otvaranja sovjetskih, a možda i nekih Titovih arhiva teško, a vjerojatno i nemoguće utvrditi. Ako bismo zašli u domen pretpostavki, onda bismo jednom od njih mogli smatrati mogućnost da je »Mars« bio talijanski kapetan Vincenzo (Vincenzo) Marussi, obavještajni oficir divizije »Sassari«, sa štabom u Kninu, iako je pravo prezime bilo Vice Marušić. Dolazio je u kontakt s mnogim etničkim komandantima u Dalmaciji i Lici, pa i s njihovom perjanicom Ilijom Trifunovićem Biraninom, a održavao je vezu i s partizanima radi razmjene zarobljenika. Tako Vicko Krstulović, komandant IV operativne zone, 4. avgusta 1942. godine javlja Štabu 5. krajiškog odreda:

»Dne 3. VIII. 1942. preko Štaba bataljona 'Starač Vujadin' dobili smo odgovor od Vincenza Marussi, kojega je divizija 'Sassari' ovlastila da izvrši razmjenu. U tom dopisu, iako vam prepis šaljemo, Vincenzo Marussi namjavlja da smo moći i stupiti razmjeni imon od italijanskih vlasti iz Splita primi popis naših rodoljuba.«<sup>221</sup>

Isto je tako mogu a i pretpostavka da je »Mars« bio talijanski poruник Mulini, za kojega se u dodatku *Obavještajnom izvještaju rejonskog komiteta u Splitu od 23. jula 1942. godine* piše:

»Ovdje se nalazi talijanski poruник Mulini (porijeklom Slovenac) premješten iz Šibenika. Mu- lini tvrdi da je on bio branilac optuženih u za- dnjem procesu u Šibeniku. Kaže da je etvoricu spasio od smrti i td. Trebalo bi ga provjeriti, jer on traži nekakav kontakt sa 'svojim Ijudima'. M.«<sup>222</sup>

Napokon, rije »mars« na ruskome oznaava korpu, zapravo kružni koš oko katarke broda. Iz njega je u davna vremena dežurni mornar (marsovoj) osmatrao, pa bi, prema praksi da se agentima daju pseudonimi s po etnim slovom njihova prezimena ili ovisno o njihovim zanimanjima, »Mars« mogao biti oficir talijanske mornarice.

U ovom je sluaju mnogo zna ajnija injenica da Iz- vršni komitet Kominterne (Djed), a zapravo Obavještajna uprava Generalštaba Crvene armije predlaže »de- zorganizatorski rad medu pristalicama Mihailovićevim i ... hvatanje samog Trifunovića«.

Međutim, iz sadržaja depeše može se zaključiti da se Mars nalazi u Jugoslaviji, a pošto je »provjeren ... na radu kod susjeda«, da je, najvjerojatnije, iz Italije.

Sam Pravdin je o igledno, kao što je rečeno u napomeni u trećoj knjizi *Dokumenata centralnih organa KPJ...*, pseudonim nekog rukovodioca sovjetske obavještajne službe.

O predratnoj publicisti koj, a pogotovo obavještajnoj aktivnosti Fjodora Mahina nema mnogo podataka. Bio je urednik biblioteke »Beli medved«, a prije rata radio je u redakciji beogradskog »Trgovinskog glasnika« kao pomoćnik Jovana Donovića, bivšeg kraljevskog poslanika u Tirani i veoma zna ajnog saradnika britanske obavještajne službe (SOE). Prema nekim podacima, zajedno s njim bio je upleten i u pripreme vojnog putovanja od 27. marta 1941. Naime, u tom su se pothvatu podudarali interesi SSSR-a i Velike Britanije: ne dozvoliti Hitleru da ovlađuje Balkanom!

Uostalom, to podudaranje strateških sovjetsko-britanskih interesa na Balkanu, odnosno u Jugoslaviji — jer bi to za Njemačku istovremeno značilo obezbjeđenje desnog krila u eventualnom napadu Wehrmacht-a na SSSR i mogućnost direktnog ugrožavanja Sveučilišta — jasno se vidi iz depeše koju je Dimitrov preko Kopini e-

ve radio-stanice poslao Valteru (Titu) 22. marta 1941, a koja je po injala rije ima:

»Preporu ujemo da se zauzme odlu an stav protiv kapitulacije pred Njema kom. Podržavati pokret za svenarodni otpor politici ratne najezde.«<sup>223</sup>

Kao što smo saznali iz Mahinova pisma »drugu Pravdinu«, on je predratnih mjeseci, a možda i godina, saradivao s Ilijom Trifunovi em Bir aninom, predsjednikom Društva starih etnika, tako er agentom britanske obavještajne službe.

Vidjeli smo kada je i na koji na in Mahin dospio u Vrhovni štab NOV i DVJ i da se prije toga dva puta našao u Crnoj Gori u rukama etnika. Me utim, u radio-gramu koji je Draža Mihailovi 7. maja 1942. godine do stavio izbjegli koj jugoslavenskoj vladu u Londonu našli su se i ovi reci:

»Poseban izvještaj o komunistima... Pobili su mi mnogo hrabrih oficira me u njima najboljeg majora Boška Todorovi a. O ekuju pomo u oružju od Rusije. Vo a im je pukovnik Mahin i neki pod lažnim imenom Tito...«<sup>224</sup>

Tako je Draža Mihailovi proglasio Fjodora Mahina, a da on to nije ni znao, vodom jugoslavenskih komunista, tj. partizana, a tek poslije njega bio je to i »neki pod lažnim imenom Tito«!

Draža Mihailovi je vrlo dobro znao da je Tito partizanski vrhovni komandant, ali svjestan injenice da britanska »cenzura« pomno prati njegovu »prepisku« s jugoslavenskom izbjegli kom vladom u Londonu, nastojao je da i na ovaj na in, prije svega Britancima, servira podatak da na elu NOP-a stoji njima poznati sovjetski obavještajac Fjodor Mahin!

Vladimir Dedijer je, koliko smo mogli utvrditi, prvi put spomenuo Fjodora Mahina u etvrtom nastavku feljtona *Draža Mihailovi u mreži velikih sila*, objavljenom u »Politici ekspres« 13. januara 1972. godine. U inio je to pišu i o beogradskom advokatu i književniku i mogu em saradniku sovjetske obavještajne službe Dragiši Vasi u i njegovu dolasku na Ravnu Goru, u štab Draže Mihailovi a u ljeto 1941. godine.

»Zna ajno je« — piše doslovno V. Dedijer — »da je s Dragišom Vasi em na Ravnu Goru otisao i bivši saradnik beogradske 'Politike' Ratko Sotirovi . On je pripadao grupi naprednih novinara u 'Politici', sve do 1937. godine, ak je bio postao i

lan Komunisti ke partije, ali je odjednom prešao da se bavi političkim radom. Održavao je samo veze sa nekim svojim rođacima, visokim oficirima.

Oni koji su bolje poznivali Ratko Sotirović znali su da on nije postao 'likvidator', to jest da nije napustio svaki politički rad u Partiji po svojoj volji. On je ostao revolucionar i davao je utisak da je po nečijem višem naređenju morao da napusti politički rad. Nema dokumenata da je on takvu direktivu dobio od organa Komunisti ke partije Jugoslavije.

Na zaprepašenje svojih drugova — komunista, Ratko Sotirović se obreo na Ravnoj Gori kao oficir Draže Mihailovića. Kad je pisac ovih redova, kao komesar Kragujeva kog partizanskog odreda, bio ranjen u Gornjem Milanovcu 1. oktobra 1941. godine, Ratko Sotirović mu je poželeo sreće ne rane u duhu naše narodne ratne tradicije.

Ali, Ratko se bio zadržao i dalje na Ravnoj Gori i posle napada Draže Mihailovića na partizane. Jednom prilikom pisac ovih redova osudio je držanje Ratka Sotirovića pred bivšim ruskim pukovnikom Fjodorom Mahinom, a kasnijim generalom, koji, i pored tolikih godina života u emigraciji, nikad nije prestajao da bude dobar ruski patriota. Mahin je stavio ruku na srce i slavjansko-serbskim jezikom rekao:

— Vladjimire, nemoj da ga kudiš. Treba da ga razumeš...

Kada je opao uticaj Dragiša Vasića na Ravnoj Gori, nestalo je i Ratko Sotirović. Ulo se da je 1943. godine ubijen po naređenju etničkog komandanta Srbije Miroslava Trifunovića-Dronje.<sup>225</sup>

Naša traganja za Ratkom Sotirovićem, predratnim komunistom i ratnim oficirom u štabu Draže Mihailovića, nisu dala rezultata. Naišli smo samo na poručnika Dragana Sotirovića »Mihailovićevog saradnika iz prvih dana ravnogorskog etničkog pokreta i pisca knjige 'Ravnogorski narodni pokret'« objavljene u Parizu 1952.<sup>226</sup>

V. Dedijer u upravo citiranom tekstu prilično otvoren daje »naslutiti« da je novinar Ratko Sotirović po naređenju rukovodstva KPJ postao »likvidator« da bi mogao uspešno raditi za sovjetsku obavještajnu službu, što je bilo poznato Fjodoru Mahinu!

U svojoj prvoj knjizi *Priloga za biografiju Josipa Broza Tita* V. Dedijer donosi odlomak iz etni kog letka prona enog prilikom uništenja etni kog štaba »Karakor e« u Gra acu u Lici:

»Partizane ne priznaje ni Rusija. — Oni vodu svih naših nacionalnih snaga u zemlji, generala Dražu, nazivaju izdajnikom. Oni otkazuju svaku poslušnost Staljinu (koga su u jednom letku osudili na smrt, jer je paktirao sa Engleskom i Amerikom), zbog toga što je naredio da se stave pod komandu Dražinu i da se potine njegovoj volji.«<sup>227</sup>

Uz taj pasus etni kog letka V. Dedijer je dao napomenu:

»Ovo optuživanje da su partizani trockisti nije moglo slučajno da padne na pamet seoskom popu i etni kom komandantu uji u. Jedna je tu stvar veoma karakteristična. Glavni savetnik i komandant popa uji a bio je Ilija Trifunović-Biranin, za koga su postojale jake indicije da je bio u kontaktu sa sovjetskom obavještajnom službom. O tome postoje i izvesni dokumenti.«<sup>228</sup>

Kao što smo utvrdili, Biraninov predratni kontakt sa sovjetskom obavještajnom službom postojao je i odvijao se preko Fjodora Mahina.

Na Fjodora Mahina u ratu smo prvi put naišli u sjećanjima Svetе Kova evi a:

»U danima sloma jug(oslavenske) vojske, sredinom aprila 1941., u Gackom se pojavio ovjek nižeg rasta, debeljuškast s bijelom bradicom — tipičan Rus. Pretstavio se omladincima u separeu jednog hotela kao napredan Rus a ne bjelogardejac i poklonio im jednu svoju knjigu o Sovjetskom Savezu s posvetom.«<sup>229</sup>

U napomeni uz Titov dopis Štabu I. proleterske narodnooslobodilačke udarne brigade od 2. juna 1942.<sup>230</sup> Mišo Leković piše:

»U selu Zvijerini, u zgradi osnovne škole, nalazila se bolnica Operativnog štaba za Hercegovinu (dvije bolesničke sobe s oko 30 kreveta), koja je imala vlastitu kuhinju i intendanturu. U toku 29. maja 1942. ljubomirski etnici Save Kova a napali su bolnicu i zarobili sve ranjenike i bolesnike. U kratkom okršaju bio je ranjen ljekar dr Safet Mujić. Me u zarobljenim ranjenicima su se nalazili i neki rukovodioci: Milija Stanišić, politički komesar Sjevernohercegovačkog NOP odreda (koga

etnici nisu prepoznali), Rade Pravica, Jovo Ljubibrati, Risto Milićević, Dušan Grk (koji je iste večeri uspio da pobegne), Husref iši, *Fjodor Mahin* (istakli autori), Bora Prodanović. U toku noći etnici su ubili nekolicinu zarobljenika (Milićević, iši a i još petoricu), a Rada Pravicu i Jovu Ljubibrati a su odveli u Trebinje, gdje su nekoliko dana kasnije ubijeni. U Zvijerini su etnici oslobođeni zarobljeni italijanske vojnike. U cilju spašavanja zarobljenih partizana Štab 1. proleterske brigade je 30. i 31. maja uputio k Zvijerini dva bataljona (4. i 6.). U napadu, u kome je u estvovao i 1. hercegovački udarni bataljon (komandant Ljubo Kovačević, politički komesar Stevo Kovačević), koji je imao 3 poginula i 1 ranjenog, etnici su bili odbrani, a preživjeli ranjenici spaseni. Partizani su 2. juna napustili Zvijerinu, evakuiravši jednu koloniju namirnicu u koju su sljedeći dan etnici ponovo ušli.<sup>230</sup>

A Branka Savić je zapisala:

»Fjodor Mahin, pukovnik ruske carske vojske, došao je u Jugoslaviju kao ruski emigrant. Poznat po svojim naprednim lancima u predratnoj štampi. Iz Beograda došao u Hercegovinu prvih dana okupacije. Pre nego što je došao u partizane, dva puta su ga hapsili etnici, ali im je on oba puteta pobegao. Došao je u Vrhovni štab 8. juna 1942. godine u selo Plužine.<sup>231</sup>

Atilio Duplan i, jedan od radio-telegrafista Vrhovnog štaba, sjeća se:

»Uz Dragićeve i od radio-telegrafista je bio i Jozo Butorac. Jozo je po radio-vezbi bio zadužen za primanje vijesti, koje je koristila Redakcija 'Borbe' u Drini ima, a pomagao mu je i Fjodor Mahin, Rus, prije rata urednik 'Belog Medveda' u Beogradu, koji je ovdje primao vijesti i depeše iz Moskve, na ruskom jeziku i pripremao ih za 'Borbu'.<sup>232</sup> (oktobar 1942 — februar 1943).

»Borba« je ponovo počela da izlazi u selu Drini u kod Bosanskog Petrovca 8. oktobra 1942. godine<sup>233</sup>, kada je, po logi nom slijedu zbivanja, iz Moskve trebala da stigne depeša o zajedničkoj »igrici« sovjetske i partizanske obavještajne službe u kojoj će Mars povezati Fjodora Mahina s njegovim predratnim poznanikom Ilijom Trifunovićem Birinom i, u krajnjoj liniji, organizo-

vati ak i njegovu »otmicu«. »Igra« je, pak, ukoliko je i bila zapoela, morala biti prekinuta Bir aninovom bolešu, a zatim i smr u u Splitu u februaru 1943. godine.

## MISIJE BRITANSKE UPRAVE ZA SPECIJALNE OPERACIJE (SOE)

*prva misija SOE stiže ... me u partizane — SOE ostaje bez veze s Jugoslavijom — dolaze tri nove misije — je li »Henna« bila samo boja za kosu — započinje Ivo Lole Ribara i neshvatljiv izvještaj Glavnog štaba Hrvatske — dr Jovan Marjanović o misiji Stanka Rapoteca — podaci Gestapa i ocjena Draže Mihailovića — partizani prihvataju i »Hydru« — rezime Titova stava — dvadeset i pet dana u Foči — partizanska kontraobavještajna služba je izigrana — događaji koji su slijedili — perfidna igra bez granica — kap koja je prelila ašu nepovjerenja*

Kada je, kako i s kojim ciljem britanska obaveštajna služba, zapravo SOE (Special Operations Executive — Uprava za specijalne operacije), 1941. godine uspostavila prve veze sa štabom Draže Mihailovića — još je uvijek predmet diskusije i medu našim i medu britanskim histori arima. Injenica je da o tim naporima, dok su oni bili u toku, partizanska obaveštajna služba nije znala ništa. Međutim, dolaskom prvih misija SOE na tlo Jugoslavije, sticajem niza okolnosti, ona je upoznata s njihovim namjerama i zadacima prije nego Draže Mihailović!

U dnevniku britanske podmornice »Triumph« (Triumf), koja je 16. septembra 1941. otplovila s Malte za Jadransko more, stajalo je:

»Kapetan Hudson (Hadson) i njegova tri Srbina otplovili su ... u veoma dobrom raspoloženju...«'

Istog dana, dok se u ast osamnaestog rođendana jugoslavenskog kralja Petra II Karađorđevića, u londonskoj katedrali s deset dana zakašnjenja?! održavalo sve ano bogosluženje kojemu je prisustvovao i Winston Churchill, generalni sekretar KPJ i komandant Glavnog štaba NOP-odreda Jugoslavije Josip Broz Tito nalazio se na opasnom putu iz Beograda za oslobođeni teritorij zapadne Srbije, a Adolf Hitler je, osim naredbe »Tajfun«, za osvajanje Moskve, potpisao i naredbu za ugušenje ustaničkog pokreta na jugoistoku Evrope, prije svega u okupiranoj Srbiji...

Pet dana kasnije podmornica »Triumph«, prošavši Otrantski kanal i ušavši u Jadransko more, izronila je no u Izme u 20. i 21. septembra izme u Budve i Petrovca na moru. Iz nje su se gumenim amcem na obalu prebacila četiri ovjeka s najnužnijom opremom i sa dvije radio-stanice — manjom, za rad na baterije, i ve-

om, za rad na struju. Bili su to britanski kapetan Duane Tyrrell Hudson (Duan Tajrel Hadson) zvani »Bil« i »Marko«, majori bivše jugoslavenske vojske Mirko Latalović i Zaharije Ostojić te radio-telegrafist, rezervni narednik bivše jugoslavenske vojske Veljko Dragičević.

Drugog dana nakon iskrcavanja ta je misija SOE naišla na crnogorske partizane koji su je dopratili u selo Radove, u Glavni štab NOP-odreda Crne Gore.

»Bil Hudson je bio ovek sklon lutanju i naviknut na teškoće — napisao je poslije rata F. W. D. Deakin (Dikin), koji je i sam 1943. došao u Jugoslaviju i boravio u njoj kao član odnosno kao šef britanske vojne misije pri VŠ NOV i DVJ. — Ranije je bio rudarski inženjer u Južnoj Africi. Još od školskih dana u Engleskoj razvio se u pravog atletu i bio je bokserski šampion — veštine koje je znao i koje je sa uspehom primenjivao u odgovarajućim prilikama. Bio je to mlad ovek izvanredne hrabrosti i nepokolebljive nezavisnosti duha. Radio je kao savetodavni rudarski inženjer u Beogradu i u nekim drugim mestima u Srbiji nekoliko godina pre izbijanja rata, koji ga je zatekao na radu u rudnicima antimona u zapadnoj Srbiji. Kratko vreme posle toga stupio je u jugoslovenski Odsek D (prvobitno jezgro Ministarstva rata, koje je inicijalo osnovu za buduću organizaciju S. O. E.). Te noći govorio srpskohrvatski i imao je dragocena iskustva iz Srbije.<sup>2</sup>«

Međutim, u nečemu se Dikin »prebacio«: Hudsona rat nije »zatekao na radu u rudnicima antimona u zapadnoj Srbiji« jer je on još potkraj 1940. zbog učešća u sabotažnim antinjemačkim aktivnostima, morao da napusti Jugoslaviju!

Interesantni su podaci koje daje narednik Veljko Dragičević. Prema mnogim indicijama (podaci su pisani 1942. i nalaze se u arhivi Vojnoistorijskog instituta), on se nakon aprilskog rata našao na Bliskom istoku, u Amanu (Jordanu). A onda:

»30. avgusta pozvan sam depešom da hitno dođem u Kairo. Otišao sam istog dana. Javio sam se engleskoj komandi u kojoj sam se upoznao sa radiostanicama, kao i šiframa za rad, dakle uspeo je moj predlog iz logora Aman da idem za Jugoslaviju. Ovde sam ostao do 13. septembra. Toga dana pojavili su se majori Latalović, Mirko i Ostojić Zaharije kao i jedan engleski oficir. Odmah smo uzeli naše najnužnije stvari i krenuli na put sa avionom preko Aleksandrije za Maltu. Pre polas-

ka dobili smo novac i to svi po 100 napoleona i ukupno za sve oko 450.000 dinara i talijanskih lira. Na Malti smo se odmarali dva dana a odatle krenuli smo podmornicom za Jugoslaviju. Za vreme vožnje ova dva oficira nešto su se stalno dogovarala. Ja tome nisam pridavao nikakav zna aj.<sup>3</sup>

Opisavši ukratko iskrcavanje s podmornice i uspostavljanje veze s prvim partizanima, V. Dragi evi kaže:

»Ovde smo se odmorili i nastavili put za Glavni crnogorski štab. Svuda smo imali pratnju od partizana. Posmatrao sam stalno šta se radi. Osetio sam da nerado gledaju partizane. Po dolasku u Glavni crnogorski štab oni su po eli mnogo da obe avaju. Ja sam uspostavio radio vezu sa Matom. Jednog dana re e mi major Ostoji da se ja mnogo družim sa partizanima i da to ne treba i-niti. Dobili smo i jednu depešu u kojoj je stajalo da odmah stupimo u vezu sa nekim pukovnikom Dražom Mihailovi em, koji se nalazi na planini Suvoboru u Srbiji. Na ovu vest je major Ostoji sa engleskim oficirom odmah oputovao, a ja i major Lalatovi ostali smo kod Glavnog crnogorskog štaba još nedelju dana pa smo i mi nastavili put za Srbiju.«<sup>4</sup>

Polaze i u Jugoslaviju, Hudson i njegovi saputnici zaista nisu znali za Dražu Mihailovi a. Nare enje da se upute u njegov štab na Suvoboru (Ravna gora) dobili su od Komande SOE za Balkan, koja se nalazila u Kairu, i to tek kada su se našli me u partizanima u Crnoj Gori. I, logi no, morali su da postupe po njemu. Prvi su na put krenuli Hudson i Ostoji , a u Radov u su, s obje radio-stanice ostali Lalatovi i Dragi evi .

Putuju i zajedno s partizanskim rukovodiocima Arsom Jovanovi em, Milovanom Dilasom i Mitrom Bakinem, kapetan Hudson i major Ostoji stigli su u osloboeno Užice. Bilo je to oko 25. oktobra. Ostoji je odmah produžio za Ravnu goru, a Hudson se kratko zadržao u Užicu.

»Hadson je tada sreo vode u li nost pokreta, koja je bila predstavljena pod konspirativnim imenom Tito« — napisao je F. W. Dikin.

»Nema dokumentovanih zapisnika sa prvog sastanka ova dva oveka, ali ga je mogu no pri-bližno rekonstruisati iz odlomaka njihovih kasnih se anja.«<sup>5</sup>

Dr Jovan Marjanovi o tome kaže:

»U izjavi koju je dao 1974. godine pukovnik D. T. Hadson kaže da je prilikom polaska na zadatku

u Jugoslaviju sredinom septembra 1941. dobio mašinom otkucan list hartije sa sasvim odre enim zadacima koje treba da izvrši. Njegov osnovni zadatak bio je, navodno, 'da koordinira akcije snaga otpora protiv neprijatelja'. On, dalje, tumači 'da je to zna ilo da treba svuda da putuje i da razgovara sa svakim, što bi omoguilo izvršavanje njegovog zadatka koordinacije'. Hadson tvrdi da je ovaj list hartije sa zvani no odre enim njegovim zadacima pokazao prvo Titu u Užicu, a zatim na Ravnoj Gori D. Mihailoviću.

(Možda će se jednog dana iz britanskih arhiva pojaviti i ovaj list hartije ili njegova kopija!)."

Sude i po svemu navedenom, partizansko je rukovodstvo, a prije svega Vrhovni komandant Tito, bilo upoznato o dolasku, zadacima i namjerama prve misije SOE upućene u okupiranu Jugoslaviju mnogo prije nego etnički vojnik Draža Mihailović. A kada se tome dodala ono što je u inicijativi radio-telegrafist te misije Veljko Dragičević, postaje jasno i to zašto je partizanski Vrhovni štab uspio da pripremi svoje jedinice oko Užica da spremno do ekaju i razbiju opštini etnički napad od 1. novembra 1941.

Opisujući svoj dolazak u Užice, Veljko Dragičević je zapisao:

»Došli smo u Užice gde se nalazio Vrhovni partizanski štab, odmah su nam saopštili da se major Ostojić nalazi kod Draže Mihailovića i da se od svog odlaska više nije ni javljao. Na ovo je i major Lalačević zatražio da ga sproveđu kod Draže na što mu je odmah izjavljen u susret. Ja sam ostao da bi naknadno došao pošto se njemu žurilo. Dobro sam video šta se radi, nije prošlo ni tri dana po odlasku majora Lalačevića, a oružane bande etničkih vojnika Draže Mihailovića već su po ele napadati partizane s leda, s kojima su imali sporazum o zajedničkoj borbi protiv okupatora. Ja nisam htio otići i kod etničkih vojnika. Ostao sam kod partizana.

Tako su i ova dva izdajnički oficira poslana od izbeglih u vlade doprinela da se kod nas razvila bratobjedna borba a okupatora zaštititi od narodnooslobodilačke borbe.

Mene je zbog tog prelaska na stranu partizana, izbegli ka vladi lišila ina rezervnog narednika sa motivacijom da sam izdajnik i da služim gestapovcima. Ja jesam izdao one koji se celog svog života bave raznim izdajstvima prema svom

narodu. Ja sam video da mi nije mesto tamo i prešao sam na stranu pravih boraca za slobodu i boraca za narodna prava.«<sup>7</sup>

Nema nikakve sumnje u to da je V. Dragi evi nadležnim drugovima u Vrhovnom partizanskom štabu ispriao mnogo više nego što je zapisao, i na taj način potpuno svjesno odigrao ulogu vrlo značajnog partizanskog obavještajca.

Pogledajmo, napokon, što je o njemu napisala Branka Savić koja je, »ispakovši zanat« kod svog supruga dra Pavla Savića, dugo bila šifrant Vrhovnog štaba:

»... Kapetan Hadson je otišao kod Draže, a Veljko je ostao kod nas. Veljko je bio rodoljub, video je svoj crnogorski narod, video partizansku vojsku u kojoj je našao i svog rođenog brata partizana. Njegov ga je brat dopratio do Užica. Veljko nije htio da napusti partizane, nije htio ni da predala radio-stanicu koju su sa sobom doneli, engleskom kapetanu Hadsonu, ali mu je drug Tito naredio da to mora da učini. Tako je Veljko napustio kapetana Hadsona. Pošto je telegrafista eda Makedonac poginuo, drug Stari je odlučio da Veljko ostane pri Vrhovnom štabu kao radio-telegrafista.«<sup>8</sup>

Kapetan Hudson je stigao na Ravnu goru, gdje su se već nalazili Ostojići i Lalatovići, 25. oktobra 1941. Manja radio-stanica još mu je ostala u Glavnom štabu NOP-odreda Crne Gore u Selu Radovici, a ona već u Užicu, pa je vezu s Kairom ili Maltom mogao da održava samo preko radio-stanice koja je uspostavljena na Ravnoj gori za potrebe Draže Mihailovića. Da bi okončao tu za sebe neugodnu situaciju, on je 28. novembra pošao u Užice po svoju radio-stanicu. Međutim, sutradan su Nijemci ušli u Užice i on se nekoliko idućih dana povlači s partizanskim Vrhovnim štabom, a onda s radio-stanicom krenuo iz Sandžaka natrag u Srbiju da traži štab Draže Mihailovića. Međutim, nije imao radio-telegrafista, a tom vještina nije bio ovlađao, pa mu je radio-stanica bila samo teret. Zbog toga ju je ostavio kod jednog etničkog komandanta, Božić Javorškog, u blizini Ivanjice.

U međuvremenu su, po etkom decembra, dijelovi 342. divizije izvršili napad na Struganik i Ravnu goru, te bez ikakva otpora — kako je Mihailović obećao na sastanku u Divcima 11. novembra — zarobili oko 500 etničkih zaplijenilih, pored ostalog, radio-stanicu njihove glavne komande. Etnički je vrhovni

komandant s nekoliko pratilaca uspio da pobjegne, a ostali su se njegovi odredi legalizovali kao Nedî eve jedinice.

Tako je od 5. decembra 1941. komanda SOE za Balkan ostala bez radio-veze s okupiranom Jugoslavijom! Moralo se nešto poduzeti.

Britanska podmornica »Thorn« zaplovila je 17. januara 1942. iz Aleksandrije u pravcu Otrantskog kanala i Jadranskog mora. Deset dana kasnije, u no i izme u 27. i 28. januara, podmornica je na ostrvo Mljet iskrcala dva ovjeka s radio-stanicom i malo opreme i oružja.<sup>9</sup>

Nastavivši podvodno krstarenje Jadranom, u no i izme u 3. i 4. februara izronila je u blizini Budve odnosno Petrovca na moru i iskrcala još tri ovjeka, tako er s radio-stanicom, malo opreme i oružja.

Idu e no i, izme u 4. i 5. februara, iz britanskog aviona koji je poleteo s Malte padobranima su spuštena na Romaniju etiri ovjeka...

Dvojku (šifrovani naziv »Henna« — u prijevodu: boja za kosu, kna ili bro ) koja se prva iskrcala, na Mljet, sa injavali su tridesetogodišnji rezervni poru nik kraljevske jugoslavenske vojske Stanislav Rapotec i radio-telegrafist narednik Stjepan Šinko, predratni policajac.<sup>10</sup>

U grupi koja se iskrcala kod Budve (šifrovani naziv »Hydra« — u prijevodu: devetoglava zmija, aždaja) nalazili su se britanski major Terence Atherton (Terens Aterton), vazduhoplovni kapetan jugoslavenske vojske Radoje Nedeljkovi i vodnik radio-telegrafist, Irac po nacionalnosti, Patrick O'Donovan (Patrik O'Donovan).

Tre u grupu (šifrovani naziv »Disclaim« — u prijevodu: odricanje, poricanje), koja je »na slijepo« iskoila nad Romanjom, sa injavali su britanski major Cavan Eliot (Keven Eliot), jugoslavenski poru nik Pavle Crnjanski, narednik — vodnik Petar Miljkovi i britanski radio-telegrafist Robert Chapman (Čepmen). Sva su etvorica odmah nakon prizemljenja uhva ena i odvedena u njema ko zarobljeništvo.

Sve tri grupe SOE je uputila u saradnji s izbjegli - kom jugoslavenskom vladom da bi ispitale što se doga - a u Jugoslaviji i da bi uspostavile vezu sa štabom Draže Mihailovi a i britanskim kapetanom D. T. Hudsonom (D. T. Hadson).<sup>11</sup>

Potkraj jula 1941. godine u Istanbulu se obreo, dolazeći i iz okupirane Jugoslavije, tridesetogodišnji inovnik ispostave Hipotekarne banke u Splitu (rođen 1911. u blizini Trsta), rezervni kraljevski jugoslavenski poručnik Stanislav Rapotec. Prema onome što je u svojim uspomenama zapisao Vasilije Trbić, nekadašnji komitski »vojvoda veleški«, između dva rata radikalni poslanik i jedan od organizatora atentata na predsjednika vlade Milana Stojadinovića — zbog čega je 1937. godine bio osuđen na dvije godine robije — i, najzad, nakon okupacije jedan od obaveštajaca SOE i kraljevske jugoslavenske vlade u Turskoj, Rapotec mu je tada ispričao »da revoluciju u Srbiji izvode komunisti«, ali da na elu jednog pokreta stoji »Dragoljub Mihailović, general-stabni pukovnik« s kojim on nije uspio da uspostavi vezu »iako je to tražio«.<sup>12</sup>

I u toku istražnog postupka i u toku su enja Draža Mihailović je naveo Rapotecu kao moguću osobu koja mu je od britanskog Intelidžens servisa, prije njemakog napada na SSSR, donijela »Instrukciju za jugoslavensku ekipu«. Bila je to, međutim, jedna od Mihailovićevih hotimi nih mistifikacija.

Prema navodima Jovana Donovića, delegata izbjegličke jugoslavenske vlade na Bliskom istoku, Rapotec je »iz Dalmacije stigao do Carigrada«, a njemu ki podaci o njemu govore da je bio predratni agent IS-a.<sup>14</sup> Onovi, međutim, ne spominje ono što se dogodilo ubrzo nakon Rapoteve dolaska. Naime, prema navodima britanske historičarke Elizabete Barker, predsjednik jugoslavenske izbjeglice u vladi general Dušan Simović je 14. avgusta 1941. britanskom premijeru Winstonu Churchillu (čiji je ilu) uputio pismo u kojem je...

»... zatražio od časnika da pošalje podmornicu kako bi stupili u dodir s radnim odborom za akciju u Splitu, koji im je izasla kurira. Taj je odbor« — dodaje Barkerova — »bio možda u vezi s Ilijom Trifunovićem, vođom Narodne odbrane, od kojeg se moglo očekivati da će, igrati veliku ulogu u otporu; u Splitu je kasnije bio njegov štab. No nema vrstog dokaza za to, a Simovićev prijedlog nije ostvaren.«<sup>15</sup>

Partizanska obaveštajna služba veoma je brzo saznaala za dolazak Rapoteca i Šinka. Drago Gizić, tada istaknuti aktivist NOP-a u Dalmaciji, već je 1. februara 1942. godine pribilježio sljedeće:

»Nedjelja, 1. februara

Prije tri dana, 29. prošlog mjeseca, navodno su se iskrčali na Mljet — kod sela Prožur — neki ne-

poznati ljudi. Pri a se da su došli iz inozemstva,  
sa sumnjivim zadatkom.<sup>16</sup>

Odmah nakon iskrcavanja Rapotec i Šinko su zakopali dvije radio-stanice, oružje i novac — više od tri milijuna lira i 300 engleskih funti u zlatu — te drugi materijal koji su iznijeli s podmornice. Nakon dvodnevnog skrivanja sklonili su se kod seljaka Nikole Bjeline, rekvaviši mu da su pobegli iz Hercegovine, a zatim su se prijavili talijanskim vlastima kao Slovenci, izbjeglice iz Srbije, gdje su im Nijemci iselili porodice. Ne sumnjujući u kazivanje Rapoteca, Talijani su mu dali propusnicu i on se prebacio u Split, ondje se povezao sa etničkim komandantom Ilijom Trifunovićem Biraninom i njegovim političkim istomišljenicima, jugoslavenskim nacionalistima Nikom Bartulovićem, Dankom Anđelovićem, Jurom Arnerićem i drugima, te s nekim predstavnim funkcionerima Hrvatske seljačke stranke (HSS-a) i Samostalne demokratske stranke (SDS-a).

O pojavi i aktivnosti Rapoteca u Splitu partizanski obavještajci s pseudonimima Duško i Ka i odmah su počeli detaljno da obavještavaju Pokrajinski komitet KPH za Dalmaciju.

Duškov »Izvještaj br. 4« bez datuma ali, o ito, pisan prvih dana februara 1942. godine, u pasusima o Rapotetu *doslovno* je glasio:

»1.) U Splitu se nalazi generalstabni kapetan Rapotec, tada generalstaba u Kairu. Došao je ovamo preko Carigrada po specijalnoj misiji. Njegovi su zadatci:

- a) Ispitati mogunost desanta na Jadran.
- b) Stupiti u vezu sa Dražom Mihajlovićem i etnicima u Bosni.

c) Dati direktive etnicima i Draži Mihajloviću da sara uže sa partizanima. Svakako izbjegavati borbu etnika i partizana, te gledati kroz saradnju etnika i partizana, vodstvo da bude stalno u rukama etnika Draže Mihajlovića, zatim cijelu borbu i rad bazirati na nacionalnim elementima.

d) U samom Splitu ima (i već poima) da stupi u vezu s ljudima koji rade na terenu i s vojnim licima. Svrača kod Slovence Špana (koji ima trgovinu pored Hip(otekarne) Banke). Dalje sa Radošem inov(nikom) Hip(otekarne) Banke.

ovjek je isao na Korčulu da se poveže sa dr. Arnerićem i preko njega s Dr. Ivkovićem bivšim podbanom — da sazna ako je izvršen neki zadatak (vjerojatno u vezi s oružjem, neki transport).

(Zna i u Korčuli treba na i ovjeka, koji će pa-

ziti i javljati o radu Dr Ivkovi a i Dr Arneri a i me-  
ne redovito obaveštavati, stvar je važna i tu mi  
treba pomo P. K.)

Nastavak i nadopuna ranijeg.

1.) Rapotec je kurir istovremeno lan eneral-  
štaba u Kairu i njega je kao kurira poslao ene-  
ralstab u Kairu, da uspostavi vezu s Dražom Mi-  
hajlovi em, koja je prekinuta od sadanjeg napa-  
daja Njemaca na partizane i etnike u Srbiji. Sad  
je Rapotec poslao kurira preko Splita i eka da se  
veza kona no uspostavi. Kurir je sobom poneo i  
direktive u gore navedenom smislu. Kroz par da-  
na e i i drugi kurir Draži Mihajlovi u koga ša-  
lje Rapotec iz Splita.

2). U Mljetu se krije kurir Draže Mihajlovi a sa  
važnim materijalima i sa tri revolvera, mora se  
kriti jer nema ispravne dokumente.

3). Danas je otišao kurir Rapoteca u Kor ulu k  
Dr. Ivkovi u i Dr Arneri u (naš ovjek) sa slede-  
im zadatkom:

a) Mora pomo i Dr. Ivkovi a i Dr Arneri a da  
dozna od Dr Arneri a da li su ona dva predmeta  
(?) preba ena i smještena (vjerovatno sa Pelješca  
na Kor ulu), ako još nisu, treba da pri ekaju dok  
on (R-ec) ne dode sam na Kor uli.

b) Treba re i dr Arneri u da onog pravoslavca  
(kurir na Mljetu od D. M.) svakako prebace na  
Kor uli i da mu se pribave potrebni dokumenti,  
da se može legalno kretati po mogu nosti treba  
ga poslati u Splitu. Dokumente i materijal koje  
ima kod sebe neka doneše u Kor uli a zatim pre-  
bace u Split, a 3 kom(ada) revolvera neka se zako-  
paju na Mljetu.

4) Rapotec veli da se Jugosl(aveni) ovde sada  
organizuju i da imaju me u talj(anskim) oficirima  
ljude koje potkupljaju isto tako i na policiji. U  
stan(j)u su svakog jugosl(avena) iz policije izbaviti  
samo da doti ni nije imao oružje. Propusnice i os-  
talo dobivaju potkupljivanjem.

5) Raduje se (Ra-ec) tome, da je naš pokret  
mnogo okrnjen našim akcijama, a ovo zatišje da  
je za njih Jugoslavene dobro došlo te da bi se mir-  
no organizovali.

7) Rapotec prima 40 funti mjese ne plate — pa-  
re ovdje ne štedi.

(..)

Ova imena u izvještaju ili uništite ili spremite  
izvještaj na sasvim sigurno mesto. Ništa se za sa-

da ne sme pisati u Izv(ještaju) o ovim stvarima, jer  
bi mi ina e onemogu ili rad.

Pozdrav Duško.<sup>17</sup>

Ko su bili partizanski obavještajci Duško i Ka i , o tome e biti rije i u ovoj knjizi, u poglavlju »Splitski obavještajni centar«.

O ito je da je sadržaj citiranog Duškova izvještaja pisan na osnovi podataka dobivenih s nekoliko strana, da su podaci prikupljeni u li nom kontaktu s Rapotecom ili njegovim pra enjem! Ako ostavimo po strani nesumnjivo Rapote evo samohvalisanje kao » lana e-neralštaba u Kairu«, ostali su podaci manje-više ta ni. »Pravoslavac« je Stjepan Šinko, a kratica »Izv.« u posljednjoj re enici ozna avala je list »Naš izvještaj«, koji je 1941/1942. izlazio u Splitu kao ilegalno glasilo PK KPH za Dalmaciju.

U »Izvještaju Br. 5«, tako er nedatiranome, ali s potpisom Ka i , opširno se govori o prebacivanju S. Šinka i materijala koji je ostao s njim s Mljetu na Kor ulu (spominju se »obavještajni materijali i 3 revolvera«!). Kurir koji je trebalo da iz Splita bude tamo upu en o igledno je saradivao s partizanskim obavještajnom službom jer se spominje njegov razgovor sa drom Arneri em, a u »Izvještaju« je i re enica:

»...Rapotec se žali kuriru da su Jugosl(aveni) u Splitu slabo organizovani i šta više preplašeni, jer traže i od njih da mu izvrše neki zadatak svak se skanjivao i izvla io.<sup>18</sup>«

U Ka i evu idu em »Izvještaju br. 8« ponovo se, ovaj put mnogo opširnije, govori o samom Rapotetu i njegovim planovima, a s druge strane taj izvještaj upu uje i na direktive koje je on morao dobiti prilikom polaska iz Kaira u Split. Možda je u svemu tome ponovo bilo hotimi nogu ili samohvalisavog pretjerivanja. Ne treba pri tome nikako zaboravljati naziv njegove misije »Henna«, tj. boja za farbanje kose. Da li je u njemu bilo i drug ije simbolike? Ipak — možda upravo zbog toga taj izvještaj treba pažljivo pro itati:

»1) Ra-ec odlazi u Ljubljani a od tuda u Zagreb, u Zagreb odlazi i onaj kurir 'naš ovjek' ali par dana docnije, tako po svoj prilici u ponedjeljak. Iz razgovora sa R-com izvu ena su ova njegova razlaganja, koja su u vezi sa njegovim dolaskom u Split

a) Ako u prolje e (1942. godine — primj. autora) Sovjeti budu uspeli tu i Njemce, do i e neminovno do desanta na Balkanu, desant e se izvršiti u Dalmaciji ili u Gr koj. Glavna dužnost (t. j. Ra-eca)

da ispita mogu nost desanta u Dalmaciji. U tu svrhu dobiva iz raznih strana u Dalmaciji informacije potrebne za to, sre uje ih, a kao glavni pomaga i stru njak služi qiu zet suca Marovi a (to je neki Glavini ) za ovog ovjeka veli R-ec, da je najpovjerljivije lice u vezi s tom stvari. Preko Jugoslavije pre i e kao desantne trupe eška i Poljska legija a tako er i engleske trupe. esi bi krenuli prema eškoj, a Poljaci prema Poljskoj, Engleske trupe jedan deo e krenuti u pomo esima i Poljacima, a ve i deo bi ostao na Balkanu. Što se ti e transporta eta i oružja za desant R-ec smatra da ne pretstavlja za Engleze nikakovu zapreku talj. mornarica i vojska. Draža Mihajlovi koji se sada nalazi u Isto noj Bosni imao bi da za ovo vreme sredi i okupi etnike, da bi sa svojima ljudima, kako se R-ec izrazio 'prihvati' taj desant tj. D. Mihajlovi bi trebao da digne ustanak u pozadini i da o isti onaj deo teritorije kojim e prolaziti desantna vojska i na taj na in olakša prve operacije. Draža Mihajlovi ih dužan da okupi i sjedini sve snage ( etnika) i da ih ne izloži borbi sa Talijanima tj. treba da izbjegava ve e borbe sa Talijanima, da bi mogao u zgodan momenat na prolje e pomo i desant vojske iz Engl. Na primjedbu da etnici i onako šuruju s Talijanima on je prosto odbio i veli da su neosnovane takove tvrdnje, to je bio samo takti ki potez. Do tzv. šurovanja došlo je samo tamo, gdje su etnici morali da se bore protiv više neprijatelja, kao na primer ustaša i nekih plja kaških banda, prosto razbojnika, na pitanje da ne misli sa time da su partizani »plja kaške bande« on odbija (ali izgleda da oni nazivaju razbojni kim odredima sve one part, odrede koji su se suprotstavili etnicima a drugo, oni na taj na in pripremaju javno mnjenje za slu aj desanta da opravdaju postavljanje svojih ljudi na rukovode a upravna mesta).

On veli dalje: 'time što su se privremeno i prividno priklonili Taljanima oslobođili su se tre eg neprijatelja tj. Talijana. Sa ovakovim taktiziranjem etnici štede svoje ljude do desanta, koji su jako potrebni i koji u prvo vreme moraju osigurati prelaz desanta. Na pitanje jeli možda bila zgodna za jedan deo desanta Crna Gora, on veli da je nezgodna i to zato što u Crnoj Gori nema ni jednog etni kog odreda, tamo su — veli — samo partizani. O samom mjestu desanta ne e da govori, ali

nešto mnogo se susre e Makarska Pelješac, po svoj priliki on ima materijal za nekoliko položaja, a tamo Engl, e morati izabratи mesto. Na pitanje pa kako mu ide taj posao veli da ide vrlo dobro.

Zatim on kaže da je istovremeno došao i za to da bi video kako su Jug. organizovani i da bi im pomogao u radu. Me utim, kad govori o Jugosl. izražava se vrlo negativno, naziva ih da su kukavice i kafanski ljudi, koji se boje da ma što poduzmu i najglavnija im je zada a o uvati svoju kožu. Veli da se ipak na tom polju radi i da su ve organizovane neke grupe, koje e se širiti i priklju iti etama Draže Mihajlovi a kad uslijedi desant. Za Danu An elinovi a veli da je strahoviti kukavica i da se boji poduzimati bilo šta.

R-ec dalje kaže da osim priprema za desant na Balkanu istovremeno se vrši priprema za velike desante u Francuskoj, Norveškoj, svi bi ovi desanti morali uslediti u isto vreme.

Jugosloveni imaju stalnu vezu sa jugoslovenskom emigracijom preko radio stanice u isto noj Bosni, osim toga postoji veza i preko kurira koji stalno odlaze i dolaze. Sam R-ec je vezan preko kurira koji dolaze iz Sofije. (Ja smatram da bi o ovom kao i prošlom trebalo opširno izjestiti naš S. K. /treba CK, tj. Centralni komitet — primj. autora/ da nas ne bi iznenadio ovaj desant).

2) U ponedjeljak je otputovao za Kor ulu novinar Bariši , po kakovom poslu za sada ne znam, ali je poslat preko R-eca. Ako neko ima vezu sa Bariši em javite mi, ako nema gledati u ja sam nekako uspostaviti. Kao aktivni macher u ovom radu Jugosl. treba ubrojiti i dr. Mimicu.<sup>19</sup>

Nekakvi britanski planovi o »desantu na Balkan« u prolje e 1942. godine »ako... Sovjeti budu uspeli tu i Njemce« nisu postojali. Isto tako u januaru te godine, kada je Rapotec polazio iz Kaira za Dalmaciju, nisu postojale ni »desantne trupe eška i Poljska legija«. Njegove pri e o mogu nosti nekog savezni kog desanta u Dalmaciji u to vrijeme mogle su biti namijenjene samo podizanju moralu probritanski raspoloženih grupa i pojedinaca. Ali, i to je nešto zna ilo.

Podatak da se Draža Mihailovi »sada nalazi u Isto noj Bosni« nije bio ta an. Interesantno je da su njema ke komande u Srbiji i partizanski Vrhovni štab raspolagali istim podacima.

Druga strana medalje Rapote eve pri e o mogu em savezni kom desantu u Dalmaciji — mnogo važnija od

prve — jest njegovo tuma enje potrebe šurovanja etnika s Talijanima da bi »ovakvim taktiziranjem etnici štede(li) svoje ljude do desanta«!

Pri a o tome da »Jugoslaveni imaju stalnu vezu sa jugoslovenskom emigracijom preko radio stanice u isto noj Bosni«, gdje se navodno nalazio i Draža Mihailović, bila je obi na Rapote eva izmišljotina... Vidjeli smo da su misije i Rapoteca, i Aterton, i Eliota potkraj januara i po etkom februara 1942. upuene u Jugoslaviju upravo zato što je Komanda SOE za Balkan bila izgubila svaku vezu i s kapetanom Hudsonom i s Dražom Mihailovićem!

I dio Ka i eva izvještaja br. 9 tako će se odnosi na Rapoteca:

»2) R-ec je angažovao još jednog ovjeka kao kurira, a to je neki Bariši novinar, on je ve bio na Koruli kako sam Ti i ranije javio. Na pitanje zadano R-ecu, zašto ne ide u Zagreb, odgovorio je da mu se ne žuri, da on ima 2 mjeseca vremena, ali da e uskoro i i on, onaj 'naš ovjek' i ovaj Bariši bi imao da u Zagrebu stupi u vezu sa H.S.S.-cima (lanovima Hrvatske selja ke stranke — primj. autora) a onaj naš ovjek sa Jugoslavenskim) nacionalistima, a instrukcije bi im davao R-ec. Zna i ve se ujedinjuju H.S.S.-ci i Jugosl(aveni) nacionalisti. Simptomati no je da je Jugoslavenski nacionalista Grisogono u Splitu (sin bivšeg ministra Grisogona) dolazio kod Ante H.S.S. bivšeg i predlagao mu zajednički rad, koji on treba da u Splitu provede. Do nedavna su Jugoslavenski nac(ionalisti) znali samo da grde H.S.S.-ce. Trebati će paziti na ovaj novi momenat — izgleda da je došla direktiva iz Londona za zajednički rad Jug(oslavena) i H.S.S.«<sup>20</sup>

Komentar nije potreban: jedan od Rapotecovih zadataka bio je i taj da pomiri i poveže jugoslavenske nacionaliste i HSS-ovce!

Sa uvan je i Ka i ev »Izvještaj br. 10«, bez datuma, ali pisan po etkom aprila 1942, u kojem je pored ostalog pisalo:

»3). Onaj kurir kojega je iskrcala podmornica je otišao u Zagreb i Ljubljani još se nije povratio.«<sup>21</sup>

To je zna ilo da je Rapotec radio s mogu noš u svog povratka u Split. A možda se radilo i o njegovoj hotimi noj dezinformaciji jer do toga nije došlo.

A u »Izvještaju br. 13«, koji je Ka i pisao tako da je u aprilu, itamo:

»5). Rapotec je nestao jer izgleda da je na Koruli pronaen neki materijal. Bariši se skriva a Arandelinovi je uhapšen. Izgleda da su uhapsili nekog mladi a i pronašli kod njega 200.000— lira, a izgleda da su pronašli i još neku veliku koli inu novca koja je došla iz Engleske. Evo ti priložena slika Rapoteca, on se nalazi u sredini.«<sup>22</sup>

Kona no, u »Izvještaju br. 14«, koji je takođe potpisao Karić, a koji je pisan potkraj aprila, jedna se rečenica odnosi na Rapotecu:

»8). Talijanski su na Koruli zahvatili neka 3.000.000.— lit. koja su bili prebaeni podmornicom iz Engleske.«<sup>23</sup>

To je bilo sve što je partizanski obavještajni centar u Splitu registrovao o Stanislavu Rapotetu, odnosno sve što je napisano i sauvano o njegovu dolasku i radu u Splitu. Svakako — ne malo!

Za razliku od Rapoteca, Talijani su posumnjali u Šinka i zadržali ga. Bio je u nekoj vrsti ku nog zatvora u hotelu »Porta Sabra«, odakle je, uz pomoć vlasnika hotela, pobegao i prebacio se u Split. Odatle je, uz pomoć dra Jure Arnerija s Korulu, bezuspješno pokušavao da s Mljetom prebaci zakopane radio-stanice i drugi materijal u Split, odnosno na Korulu, a odatle u Split. Kasnije ga je Biranin prebacio na sektor Knina, poput Duži u, ujedno je štabu radio pod imenom poručnika Steve Jakovljevića.<sup>24</sup>

U Titovu pismu posланом из Фоме Бевцу и Лоли (Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru) у Zagreb 6. marta 1942. našli su se i podaci o dolasku misije majora Athertona u Crnu Goru, a zatim je slijedilo upozorenje:

»Oni su izjavili da se jedna njihova misija iskrčala negdje u Dalmaciji. Bilo bi dobro da skrenećete na to pažnju dalmatinskim i primorskim drugovima da pronađu u tu misiju.«<sup>25</sup>

To Titovo upozorenje bilo je nepotrebno jer je, kao što smo vidjeli, partizanska obavještajna služba odmah saznala za dolazak Rapoteca i Šinka i budno pratila njihov rad i kretanje.

Izvještaji Duška, odnosno Karića, dostavljeni su Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju, koji je, besumnje, obavještavao CK KPH Hrvatske o njihovu sadržaju. Ta su obavještenja zatim stizala do Ive Lole Ribara, koji se od početka januara 1942. godine jedno vrijeme, zajedno s Edvardom Kardeljem, nalazio u Zagrebu. Vrlo

su interesantna i lucidna zapažanja koja je Ivo Lola Ribar, u vezi s Rapote evom misijom, 17. marta 1942. poslao Titu u Fo u a 20. marta 1942. i Mihajlu (Blagoju Neškoviću) u Beograd.

U prvom pismu on javlja Titu:

»Prema obavještenjima dalmatinskih drugova i tamo je stigla neka misija iz Kaira koja je navodno nosila Draži direktivu da se 'pomiri s nama', i studirala mogu nosti za desant trupa. O ovome smo mogli preciznije podatke koje u vam javiti, a izgleda da je neka ozbiljnija petljavina.«<sup>26</sup>

A u pismu Mihajlu Ivo Lola Ribar piše o »gužvi oko Turske«, pa nastavlja:

»... U vezi sa svim tim, nije bez značaja spomenuti ni to — za obaveštenje samo tebi — da je jedna nova anglo-jugoslavenska misija stigla u Dalmaciju, gde navodno ispituje teren za 'desant' trupa. Draži su doneli neke direktive za 'izmirenje' s nama, koje ustvari samo kriju njihov plan da osvoje rukovodstvo nad partizanskim pokretom (vidi se da su daleko prevaziđeni razvojem u zemlji).«<sup>27</sup>

Kad se uzme u obzir sve do sada rečeno o misiji Stanislava Rapoteca, onda zaista i sadržajno i datumski za učeđe dopis koji je Glavni štab NOP-odreda Hrvatske 24. juna 1942. godine poslao Vrhovnom štabu partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije:

»Me u anglofilima se u Splitu negdje u martu pojavio neki kapetan Repetec, koji je navodno došao iz Kaira. Prije alo se da je došao s misijom da ispita mogunost iskrcavanja desanta. Prije alo se da bi u tu svrhu dolazio u obzir sektor od Splita put Kotora. Repetec je navodno imao neku radiostanicu na Korčuli, koja da je vrlo skupocjena. Njega je nestalo iz Splita i tek je po njegovom nestanku nastala velika potraga za njim. Ža svog se boravka sastao s Biraninom, kojega uvaju Talijani. Po tome drugovi Dalmatinci sude da su talijanske vlasti znale za njegovu misiju. (Uzgred budi rečeno, Biranin je 2. VI. oputovao iz Splita u Strmicu na trome i da preuzme komandu nad tamšnjim etnicima.)«<sup>28</sup>

U svojoj studiji *Draža Mihailović između Britanaca i Nemaca*, objavljenoj 1979, dr Jovan Marjanović prilično namreč pokušavajući i da objasni smisao i namjere misije »Henna«, tj. misije Stanislava Rapoteca i Stjepana Šinka. Evo što je, između ostalog, napisao:

»O radu misije 'Henna' nisam našao mnogo

podataka. Izgleda da je Rapotec ostavio na Mljetu Šinka sa radio-stanicom, a on otišao u Split. Tu se svakako povezao s Ilijom Trifunovićem Biranim i Srpskim komitetom, obrazovanim još ranije (...). Možda je upravo S. Rapotec bio taj ovjek koji je Trifunović u preneo gledišta nekih britanskih službi o tome da etnici mogu i treba da sara uju sa Italijanima i da na taj način od njih 'nabavljuju oružje'? Međutim, o tome nema izvornih podataka. Uopšte, misija S. Rapoteca nije još sasvim razjašnjena. Prema jednim izvorima, on je došao u vezu sa etničkim vodama u Splitu, Mostaru i Beogradu, kao i sa D. Mihailovićem i nadbiskupom A. Stepincom. Pošto se sretao sa nadbiskupom Stepincom, zna i da je bio i u Zagrebu. Rapotec je došao i u vezu sa Mihailovićevim opunomočnikom za Sloveniju majorom Karloom Novakom. O tome ima podataka u nekim izvorima. Vraćaju se iz Zagreba i Beograda za Istanbul, Rapotec se u Beogradu povezao sa Mihailovićevim obaveštajcem majorom Ž. Todorovićem. Preko njega je 25. juna 1942. javio radio-vezom Mihailoviću u da je na putu za Kairo. Tražio je za Kairo i London poruke DM 'bez posredovanja Engleza.' Mihailović je junca 1942. već bio otišao za Crnu Goru (...) pa Rapotec iz Beograda nije išao da ga poseti, a da li je Mihailović po Rapotetu poslao neke poruke za Kairo i London — to se ne zna. U pismu jugoslovenskog Generalnog konzulata u Istanbulu od 10. jula govori se da je Rapotec stigao u Istanbul i da moli da dođe u London. Poslednji pomen o Rapotetu u raspoloživim izvorima našli smo u pismu britanskog poslanika Rendela Sir Jovanovića u 27. jula. Rendel u tom pismu kaže da Rapotec 'nije bio u dodiru sa Dražom Mihailovićem'.

Iz ovih oskudnih podataka vidi se da je Rapotec ovom prilikom proveo u okupiranoj Jugoslaviji vreme od kraja januara do poetak jula 1942. Kretao se od Dalmacije do Hercegovine, pa preko Zagreba i Beograda do Istambula. Što je sve on za to vreme radio? Ako se uzme u obzir da je isti S. Rapotec dolazio u okupiranu Jugoslaviju i u letu 1941. (...) onda samo može da se kaže da je nesumnjivo bio obaveštajac velikog stila. Da li je i koliko on koristio etničkom pokretu DM, moraće još da se istražuje.«<sup>29</sup>

J. Marjanović nije raspolažao citiranim izveštajima Duška i Kačice, a pogrešio je samo u jednome: Rapotec

nije »dolazio u okupiranu Jugoslaviju i u leto 1941«, ve je tada prvi put otišao iz okupirane Jugoslavije u Istanbul.

Gestapo je saznao za boravak Rapoteca u Jugoslaviji tek poslije njegova povratka u Carigrad, pošto su dešifrovani radiogrami koje je jugoslavenski generalni konzulat u Carigradu i u njega ugra eni obavještajni centar s majorom Vladimirom Peri em na elu slao izbjegli koj jugoslavenskoj vlasti i od nje ih primao. Porenuvši na osnovi toga istragu, Nijemci su ustanovili da se Rapotec na jugoslavenskom teritoriju zadržao oko pet mjeseci, do juna 1942. godine, i tom prilikom, izme u ostalih, posjetio i nadbiskupa Stepinca i Dražu Mihailovi a. Me utim, prema podacima iz drugih izvora, koji tako er potvr uju Rapotevu posjetu Stepincu, on nije uspio da se sastane s Dražom Mihailovi em.<sup>30</sup>

Šef etni koga obavještajnog centra u Beogradu major Žarko Todorovi u radiogramu posланом štabu Draže Mihailovi a 16. septembra 1942. godine postavio je i ovo pitanje: »Da li funkcioniše Rapotecova direktna veza ili ne?«

Sude i po tome, Rapotec se prilikom prolaska kroz Beograd sastao s Todorovi em i predao mu neke šifre. Me utim, Todorovi u je 15. oktobra stigla sljede a radio-depeša od Draže Mihailovi a: »... Za Rapoteca znajte ubudu e da je on bio isto engleski agent.«

To je Draža Mihailovi ponovio i u toku su enja rekavši za Rapoteca:

»To je rezervni oficir koji je bio u službi Intelijens servisa, ali je iskoriš avao veze katoli ke crkve.«<sup>31</sup>

Trojku (»Hydra«) s britanskim majorom Terenceom Athertonom (Terens Aterton) na elu — koji je od 1931. do 1941. živio u Jugoslaviji (Beograd, Zagreb, Novi Sad, Dubrovnik), oženio se Muslimankom iz Sarajeva, obavljao dužnosti dopisnika britanskog dnevnika »Daily Mail« (Deili meil) i glavnog urednika »South Slav Herald-a«, a uz to bio britanski obavještajac — odmah nakon iskravanja (5. februara 1942) prihvatali su crnogorski partizani, a zatim je preko Štaba bataljona »Jovan Tomaševi « i Štaba Lovenskog NOP-odreda sprove-

den do Glavnog štaba NOP-odreda za Crnu Goru.

Primivši od Glavnog štaba za Crnu Goru i Boku obavještenje o dolasku Athertonove misije, Tito je 25. februara iz Foca uputio pismo Moši Pijadi, koji je na Žabljaku o ekivao dolazak sovjetskih aviona:

»Iz Glavnog crnogorskog štaba nam pišu da je tamo stigla kod njih opet jedna englesko-jugoslavenska misija na isti način kao i prva, samo što su sada došla dva Engleza, a samo jedan Jugosloven. Oni traže da dođe u naš Vrhovni štab da razgovaraju sa mnom, a osim toga da vide što se dogodilo s njihovim prethodnikom Markom (Hudson — primj. autora). Oni pričaju da se jedna ista takva misija iskricala negdje u Dalmaciji. Osim toga, kažu da će se ovih dana njihov avion spustiti na Žabljak, pa bih te upozorio da mu ne padaš u zagrljav misle i da je to onaj na koji mi ekamo. Ako se tako nešto dogodi, ti ga primi i onda javi nama. Ja sam po itavom tom pitanju javio Djedi i tražio od njega upute što da radim. Ovu misiju koja dolazi k nama treba sigurnim putem i bez smetnji dovesti ovamo.«<sup>32</sup>

Pismo Glavnog crnogorskog štaba nismo pronašli, ali zna se da je pisano 13. februara;<sup>33</sup> misija koja se »iskrcala negdje u Dalmaciji« bila je »Henna«, a avion koji je se, kako je pisao Tito, »ovih dana ... spustiti na Žabljak« najvjerojatnije je bio onaj koji je prebacio nesretnu misiju »Disclaim« do iznad Romanijske.

Titova poruka Moskvi, »za Djedu«, »po itavom tom pitanju« bila je poslata takođe 25. februara, istog dana kad i pismo Moši Pijadi, i glasila je:

»Ovih dana došla je podmornicom u Crnu Goru jedna engleska vojna misija — jedan jugoslavenski putnik, jedan engleski oficir i radista sa radiostanicom. Sada se nalaze u Crnogorskom partizanskom štabu. Oni kažu da je jedna njihova misija stigla u Dalmaciju i da će još neke stići i avionima. Oni traže sastanak s Titom u Vrhovnom štabu. Ne znam kako da postupimo. Molimo javite odmah što da radimo. Može li se u njih imati povjerenja.«<sup>34</sup>

Već nakon tri dana, 28. februara, uslijedio je odgovor iz Moskve:

»Ovdje se ništa ne zna o engleskoj vojnoj misiji. Susret sa Titom u Vrhovnom štabu je cijelishodan. Treba, međutim, prilikom razgovora sa uvaćiti dvostruku opreznost. Ne odavati nikakve svoje tajne. Truditi se da se objasne pravi ciljevi i zadaci

misije. Molimo da nas držite u kursu ovog posla.<sup>35</sup>

Taj odgovor Moskve Tito je u pismu Moši Pijadi od 5. marta prokomentarisao riječima:

»Djeda mi je odgovorio da je cijelishodno da engleska misija do e do mene i da razgovaram s njome, ali da moram biti oprezan i izmamiti što oni zapravo ho e. Dalje, traži da ga stalno držim u kursu stvari.

Osim ostaloga Djeda mi odgovara da njemu nije ništa poznato o odlasku te misije u Jugoslaviju. Iz toga se po prilici vidi i vjera u toga saveznika. im do u, pošalji ih.<sup>36</sup>

A u pismu dostavljenom sutradan, 6. marta, Bevcu i Loli (Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru) u Zagreb Tito piše:

»Dalje nam javlja Štab crnogorskih partizanskih odreda da je tamo kod njih stigla, na isti način kao i prošli put, jedna engleska misija od dva engleska oficira i jednog jugoslovenskog poručnika. (...) Na moje pitanje kod Djede da li je ta misija došla s njihovim znanjem, odgovorio je da njima to nije poznato i da budemo na oprezu. Ali je preporučio da ja razgovaram s njom, jer je ta misija, im je stigla, izjavila da želi razgovarati sa T(itom), odnosno sa mnom. Sada o ekujemo te goste da vidimo šta ho e. Ali ja se ni emu dobrom ne nadam od njihove strane, i bi emo ovog puta na oprezu.<sup>37</sup>

Na Titovo naređenje da se Atherton, Nedeljković i O'Donovan upute u Vrhovni štab, Jan Vrhovnog štaba i CK KPJ Ivan Milutinović, koji se nalazio u Glavnom štabu za Crnu Goru i Boku, poslao je Titu 7. marta sledeću poruku:

»Engleze upu ujemo vama, ali želimo da vam naglasimo da za cijelo vrijeme koliko su bili kod nas nijesu uspjeli da uspostave vezu. Iako su nekoliko puta predavalci depeše, nama nijesu rekli da li su ma kakav odgovor dobijali na njih. Nama je sumnjivo, a oni sami ne mogu da objasne zašto ne mogu da uspostave vezu. Mi ne smo ponavljati naše ranije gledište, ali smatramo da treba biti vrlo obazriv prema njima, tj. major Englez, koji vrlo dobro poznaje prilike u zemljama Jugoslavije, ak i ljude — jeste ovjek vrlo prepreden. Srbinjanac izgleda vrlo sumnjiv i uplašen. Mi smo vam u ranijem jednom pismu tražili jedno opšte uputstvo daljeg držanja prema ovakvim gostima.<sup>38</sup>

U međuvremenu, Tito je 12. marta još jedanput pisao Moši Pijadi:

»... hitno mi poradi na tome da ta engleska misija ve jednom do e ovamo. Poru i drugovima da mi jam e svojom glavom da mi ta misija stigne ovamo itava, jer ho u da jedanput ve tu stvar istjeram na istac, a i sam Djeda to traži.«<sup>39</sup>

Kada je Athertonova grupa stigla do Mose Pijade, on je 15. marta poslao Titu još jedno pismo:

»Jutros sam malo razgovarao sa poru nikom Nedeljkovi em. On mi veli da cela misija dolazi od engl(eske) vlade a ne od jugoslovenske, pa i on sam. I engleski kapetan govori dobro srpski — živeo je u Beogradu i se a se da me je vi ao kod 'Milanovi a' (poznata beogradska kafana — primj. autora), a pošto mi je pomenuo neke Jevreje novinare, svoje prijatelje, dobio sam utisak da zna s kim ima posla.

(...)

Vuku prili an prtljag. Akumulatori idu za njima, i Milutin (Ivan Milutinovi — primj. autora) im (je) rekao da e ih dobiti na Žabljaku za etiri dana, te da tu ekaju. Ja sam opet pritisnuo na njih da odu što pre tebi, jer da ih ti o ekuješ i nema smisla da su oni u zemlji ve mesec i po a da još nisu tamo kod tebe. Doista, ti slabo izdržavaju putovanje peške po ovim strašnim prtinama, koje su doista ubistvene, ali sam ih nagovorio da sutra, 16-og krenu tebi. Bi e važno da im se pokažu jasni dokazi o 'gospodinu ministru vojske'. Nadu se u vrlo neugodnom položaju kad ih pitaš: zar tamo u Londonu tako slabo poznaju situaciju da su baš njega odredili za ministra. U svakom slu aju treba na misiju ostaviti najja i utisak, dokazati im da je naš partizanski pokret jedina patriotska vojska. Ja sam kapetana pitao: što nas ništa dosad nisu pomagali oružjem i municijom. Veli da bi to moglo biti. Ti eš ve biti u lakšem položaju da isteraš na isto zbog ega su došli i šta ho e. Pitali su me nisu li možda kakve njihove kolege stigle u Žabljak.

Vladamo se prema njima korektno i po vorkovoj (Ivana Milutinovi a — primj. autora) preporuci ne pravimo s njima glupe viceve.«<sup>40</sup>

Sutradan, 16. marta, M. Pijade ponovo piše Titu, izme u ostaloga:

»Misija polazi odavde 17. III u 6 sati izjutra. (...) Sigurno mogu biti kod tebe tek 19-og po podne.

Oni vele da im je (radio-)stanica jaka 6 volti i da je dovoljno jaka za Maltu. Ali imaju kratku an-

tenu, pa da oni nisu primali ništa, niti im je potvrđen prijem njihovih depeša, ali veruju da su njihovi izveštaji primljeni. Izrazio sam im u enje kako to da sami nisu tražili od Milutina (Ivana Milutinovića) da ih pošalje tebi; oni vele da jesu, ali da je Milutin odlagao, nekiput zbog snega, nekiput zbog kurira, a možda zato što se koristio njihovim radio-aparatom, dok je Milutinov bio pokvaren.

Iako znam da znaš šta eš s njima i kako, mislim ovo: Dolaze od engleske vlade i imaju jasno da kažu zašto su došli i da pokažu mandat. Ako su došli da sara uju i budu neka kontrola, onda im treba reći da mi rado primamo predstavnike saveznika, ali ne jednostrano, nego neka svi saveznici — Engleska, USA i SSSR pošalju predstavnike vojne i političke k nama kao zajedničko predstavništvo. Drugi zahtev: bez obzira jesu li došli da sara uju ili da nas nagovaraju na saradnju sa Dražom (Mihailovićem — primj. autora), postaviti zahtev: da se Draža ima izbaciti iz jugoslavenske vlade kao izdajnik i prizna naša partizanska vojska i naš Vrhovni štab kao jedina patriotska vojska i jedino rukovodstvo ustanka; da prestane Londonski radio da populariše Dražu.

Kapetan (treba: major Atherton — primj. autora) mi kaže da je londonska vlada slabo obaveštena o situaciji u Jugoslaviji i da je jugoslavenska vlada imenovanjem Draže htela da pokaže pred engleskom vladom da ona nije isto izbegli ka vlada, nego da ima i jednog ministra i neku snagu na terenu. Rekao sam mu da e se dovoljno uveriti da taj ministar radi sa okupatorima.<sup>41</sup>«  
Dan nakon dolaska misije »Hydra« u Foču, 20. marta 1942, Tito je poslao (neadresiranu) depešu u Moskvu:

»Devetnaestog marta u Štab je došla engleska misija — major Terens Aterton, jedan vojnik rafabista i jugoslovenski avijatičar poručnik Nedeljković.

Aterton je prije rata bio u Jugoslaviji kao dopisnik 'Dejli Mela' i kao organizator Intelidžens-servisa. Na moje pitanje zašto su došli, odgovaraju: 'Da se informišu o situaciji u Jugoslaviji i da pomognu da se dođe do sporazuma s Dražom Mihailovićem'. Mi smo pokazali originalne dokumente o tome da Draža Mihailović sara uje s okupatorima zaklonjen Nedićem kao paravanom,

i da se osim nas niko više ne bori protiv okupatora. Oni kažu da u jugoslovenskoj vladi u Londonu nije sve u redu i da su oni bili pogrešno informisani o onome što se kod nas događa. Kažu da smo mi sami krivi što ne obraćamo više pažnje propagiranju naše borbe u inostranstvu.<sup>42</sup>

Dana 24. marta uslijedila je nova Titova depeša »za Djedu«:

»Engleska misija se uvjerila iz dokumenata da svi etnici neposredno i posredno sarađuju s okupatorima. Misija još nema veze sa svojom vladom i traže našu pomoć da bi je obavijestila o pravoj situaciji kod nas.

Zbog izdaje Draže Mihailovića jugoslovenska vlada u Londonu potpuno se kompromitovala pred narodima Jugoslavije. Ako ona bude nastavila da podržava Dražu Mihailovića, mi smo morati otvoreno da istupimo protiv vlade u Londonu.

Smatramo za potrebno da se obrazuje nova vlada od demokratskih elemenata u zemlji i inostranstvu, koja bi izdala proglašenje s pozivom narodima Jugoslavije da se odlučno bore protiv okupatora i javno žigosađala izdajnike — saradnike okupatora.

O ovome smo obavijestili misiju i ona se složila da o tome javi u London. Molimo za vaše mišljenje.<sup>43</sup>

Sa uvana je i nepotpuna Titova depeša dostavljena u Moskvu »oko 6. aprila 1942.«

»... (jer Englezi gledaju samo svoje interese, a me usobni građanski rat odgovara ciljevima Engleza). (Radoje) Nedeljković smatra da Englezi pripremaju teren za iskrcavanje svojih grupa u Dalmaciji im Italija ostavi Hitlera i potom se sporazum s Englezima.

Pošto mi smatramo da je nemoguće sporazumeti se sa Dražom Mihailovićem zato što se on sasvim kompromitovao pred narodom time što sarađuje s okupatorom i bori se protiv nas, Nedeljković smatra da je potrebno da Mihailović da ostavku i javnu deklaraciju o svojoj grešci. Potrebno je, kaže Nedeljković, da se nađe takva forma da se jugoslovenska i engleska vlada ne nađe u nezgodnoj situaciji.

(...)«"

Redakcija *Dokumenata centralnih organa KPJ, NOR i revolucija 1941—1945.* tvrdi da u toj depeši nedostaju prva i druga stranica te kraj. Međutim, iz nje se

ipak jasno nazire da je Ian Athertonove misije poru - nik Nedeljković, bar u jednom trenutku počeo da igra ulogu partizanskog obavještajca. Iini se da je to ipak samo privid. Naime, Ian Vrhovnog štaba Sreten Živođić Crni, koji ga je dobro upoznao, napisao je o Nedeljkoviću u da je bio » udan ovek, nervozan i, iini mi se, bolestan, koji je za vreme razgovora sa mnom plakao.«<sup>45</sup>

Dvadesetak dana nakon dolaska Athertona i Nedeljkovića u Fojniču, nakon niza razgovora s njima, a sigurno i na osnovi iskustva s Hudsonom, Ostojićem i Lalatovićem te nakon nekih naknadno dobivenih obavještenja, Tito je u pismu posланом 8. aprila »drugovima iz hrvatskog doma«, tj. CK-u KP Hrvatske, napisao i retke u kojima je rezimirao svoj stav prema tadašnjoj politici u Jugoslaviji:

»Radi vašega ravnjanja, ali ne za širu publikaciju, mi smo dužni da vas obavijestimo o vrlo interesantnim stvarima koje smo nepobitno utvrdili. Naime, mi znamo pozitivno da Engleska u Jugoslaviji preko svojih agenata ne podržava nas, nego, naprotiv, raspiruje sukobe između nas i nekih grupa kao što su vojni etnici itd. Ona podržava razne etničke bande isto tako kao i Nijemci, s tim da nas napadaju. Engleskoj politici je stalo, i mi za to imamo dokaza, da u Jugoslaviji što više zamenuti, da kompromituje narodnooslobodilačku borbu i da u momentu kada za to bude zgodna situacija, tj. kada se Italija presaldumi u njeno naruču i ostavi Hitlera, iskrca svoje trupe u Dalmaciju i druga mjesta, da se pojavi ovdje kao spasilač i da izvede zemlju iz haosa. U tu svrhu već je došlo u Jugoslaviju oko 10 njenih tzv. 'vojnih misija', koje sada po raznim mjestima Jugoslavije vrše svoju prljavu rabotu. Jedna od takvih misija stigla je u naš štab, jedna se iskricala u Dalmaciju, a druge se nalaze na drugim teritorijama, tako da mi za njih ne znamo, ali po onome što se dogodilo na nekim mjestima, kao u Kolašinu itd., gdje su se odjednom stvorile jake etničke bande, dobro naoružane i uglavnom vođene od londonskih pristalica, jasno se vidi da je to njihovo djelo zajedno s talijanskim okupatorom, koji ovo isto pomaže iz svojih interesa. Te etničke bande napale su naše crnogorske partizane kod Kolašina, zauzele Kola-

šin i prolile mnogo krvi naših najboljih boraca. Vi sami znate da u Crnoj Gori nije bilo druge vojske osim partizana. Ali odjednom po itavoj Crnoj Gori po ele su se pojavljivati etni ke bande, koje su vodili petokolonaši i pristalice Londona. Dakle, ovdje je jasno, bez obzira na to što talijanski okupator vrlo vješto radi, da nije mogu e da su svi oni koji su pristalice Londona i koji su do ju e išli s nama, preko no i ustali protiv nas po nalogu talijanskog okupatora, ve je sigurno da su dobili mig iz Londona.

U vezi sa svim tim, vi u Hrvatskoj morate biti vrlo oprezni. Ako se pojave takve misije, pazite da vam ne napakoste. Na neki na in gledajte da ih izolirate od masa i da ih držite pod kontrolom. Svaka takva misija ima sa sobom i radio-stanicu. One neposredno stoje (u vezi) sa svojom glavnom organizacijom — Intelidžens servisom. Svaki pokušaj etni kog napada na vašoj teritoriji morate odmah u klici ugušiti. U vojnim uputama imate ta no kazano šta trebate preduzeti s vojni ke strane za u vrš enje naše vojne mo i. Ove engleske misije u Hrvatskoj vjerovatno e se povezati s HSS-ovcima, SDS-ovcima i jugoslovenskim nacionalistima, pomo u kojih e nastojati da razbiju našu narodnooslobodila ku borbu i naš uticaj. Naglašavamo da sve ovo nije za objavljanje, ali izvjesne stvari moraju znati naši rukovode i partijski i vojni kadrovi.<sup>46</sup>

Mišo Lekovi , koji je pripremio za štampu ovu knjigu Titovih *Sabranih djela*, uz citirani je tekst stavio dve bitne napomene. U prvoj je re eno:

»Tito nije bio obaviješten o ta nom broju 'vojnih misija' koje su britanske obavještajne službe upu ivale u Jugoslaviju.<sup>47</sup>

Kao što smo vidjeli, SOE je do aprila 1942. u Jugoslaviju uputio ukupno etiri svoje misije.

Druga Lekovi eva napomena glasi:

»U Vrhovnom štabu se na temelju aktivnosti jugoslovenske emigrantske vlade i podrške koju je ona uživala u Engleskoj s nepovjerenjem i zaziranjem gledalo na dolazak britanskih vojnih misija u Jugoslaviju koje su upu ivane da uhvate vezu s Dražom Mihailovi em. Njihov dolazak i aktivnost su dovo eni u vezu s poja anom aktivnoš u etnici u borbi protiv narodnooslobodila kog pokreta, s mu kim napadima i pu evima koje su etnici izazivali u partizanskim jedinicama i s pove-

zivanjem etni kih štabova s okupatorima.«<sup>48</sup> (Istakli autori.)

ini nam se da druga Lekovi eva napomena na izvjestan na in, sigurno ne hotimi no, ublažava Titove postavke iznijete u pismu »drugovima iz hrvatskog a-e«. To se odnosi prije svega na re enice:

»...mi znamo da Engleska u Jugoslaviji ne podržava nas, nego, naprotiv, raspiruje sukobe između nas i nekih grupa kao što su vojni etnici itd. (...) Engleskoj politici je stalo i mi za to imamo do-kaze, da u Jugoslaviji što više zamuti...« (Istakli autori.)

Istina, kapetan Hudson nije bio osoba koja je Draži Mihailovi u donijela uputstva da napadne partizane, ali u inili su to njegovi saputnici, lanovi njegove misije SOE, majori Ostojić i Lalatović! A taj isti Hudson, uprkos svemu što je vidio, saznao i doživio u toku osam mjeseci boravka u Jugoslaviji, napisao je 11. juna 1942. Draži Mihailovi u pokajni ko pismo u kojem je dao punu podršku njegovoju politici. U tom pismu našle su se i re enice:

»Stalo mi je do toga da Vas još jednom izvestim da Vam se stavljaju potpuno na Vaše raspoloženje, ako smatrati da mogu koristiti Vašoj organizaciji.« — Hudson zatim traži da se sastane sa crnogorskim etničkim komandantima Šurišem i Stanišićem i »ostalim vodama koji su se tako uspešno borili protiv komunista i oslobođili svoje krajeve od njih.«

»Ja mislim« — nastavlja on — »da bi možda pomoglo kad bih njima li no saopštio, da je Velika Britanija rešena da stoprocentno pomaže Vas za ujedinjenje svih nacionalnih snaga u zemlji...«!<sup>49</sup>

Stanislav Rapotec sa svojim istupima i potezima, onako kako ih je registrovala partizanska obaveštajna služba, nikako nije ostavljao mjesta postavkama koje bi dovodile u pitanje Titove zaključke.

Athertonova misija provela je u Fo i punih 25 dana, od 20. marta do 15. aprila 1942. godine. Iz tog vremenskog perioda sa uvano je još nekoliko dokumenata koji direktno ili indirektno govore o njezinoj aktivnosti. Jedan od njih vrijedan je da bude registrovan. To je Tito depeša Moskvi od 1. aprila 1942. godine:

»Hitno

Engleska vojna misija do sad nije uspjela da

uspostavi vezu s komandom na Malti. Ona moli za našu pomoć da bi poslala depešu o stvarnoj situaciji kod nas. Molimo da javite može li se dati takva pomoć.

Payle, ovo je hitno i molim te da otpremiš im prije.<sup>50</sup>

Posljednja rečenica, napisana na hrvatsko-srpskom jeziku bila je namijenjena šifrantu Vrhovnog štaba Pavlu Saviću.

Medu važne dokumente pripada i pasus iz Titova pisma posланог 7. aprila Moši Pijadi. U njemu je stajalo i OVO:

»S Englezima nešto nije u redu. Oni se svaaju me usobno, ali još nismo uspjeli prokljuviti očemu se radi. Sva a je došla tako daleko da onaj naš poručnik dolazi posebno za ručak i uopće više ne idu zajedno. Englez nam prati da oni nemaju baš povjerenja u jugoslovensku vladu, a ja guram da se ta vlast skine, jer je to u interesu saveznika u današnjoj borbi. Javio sam i Djedi da smatram potrebnim stvoriti jednu novu, narodnu vladu, iji će lanovi biti većim dijelom u zemlji i koja će izdati jedan proglašenje u kome bi pozvala narod na energiju oružanu borbu protiv okupatora. To sam kazao i Englezima. Djeda mi još ništa nije na to odgovorio.«<sup>51</sup>

Boravak Athertonove misije i generala Novakovića u Foči kao da je najupe atljivije ostao u sjeveru Luka Božović, koji je o tome zapisao:

»Pored razgovora sa Atertonom, drugi Tito ga je vodio i na frontove da se uvjeri o akcijama partizana i izdaji etnika Draže Mihailovića. Vjerovalo se da je misija pomoći da se raskrinka Draža i prodre u svijet istina o tome ko vodi narodnooslobodilačku borbu u Jugoslaviji.

U to doba u Foči se nalazio i general bivši, jugoslovenske vojske Ljubo Novaković. U januaru 1942. on je bio u okolini Sarajeva i počeo da okuplja etnike oko sebe i pored prisustva naših jedinica na tom terenu. Zbog toga ga je 4. (kraljevski) bataljon 1. proleterske brigade sproveo do Vrhovnog štaba u Foči. Ovdje je imao punu slobodu kretanja. General Novaković se u Srbiji izjašnjavao protiv okupatora i napustio je Kostanjevici. Ali kad je došao u istočnu Bosnu uspostavio je vezu sa etnicima Draže Mihailovića. U Foči je izražavao svoju lojalnost partizanskom pokretu i predao Vrhovnom štabu neke svoje napise za izbjeg-

li ku vladu u Londonu, koji su govorili o stanju oslobođila ke borbe u zemlji. Cesto je razgovarao sa seljacima koji su dolazili u Fo u. Iz Jahorinskog dobrovolja kog odreda dolazili su mu u posjetu komandant bataljona Mile Radović i komandir ete Vlado Blagojević, koje je Novaković poznavao, dok je bio na terenu Jahorine. On se esto sastajao sa članovima engleske misije, a najčešće sa majorom Athertonom. Na sve to nije se obraćala velika pažnja.«<sup>52</sup>

Ovo enju majora Athertona »i na frontove«, Valter (Tito) je u jednom opširnijem izvještaju obavijestio i Moskvu:

»Ja se nalazim s engleskom misijom na prednjim položajima da bi se ona uvjerila u to ko se bori.«<sup>53</sup>

Sve je na prvi pogled izgledalo normalno. Odnosi sa Athertonom i Nedeljkovićem bili su uglavnom korektni. A onda je 16. aprila 1942. Valter (Tito) bio prinuđen da u Moskvu, »za Djedu«, pošalje depešu:

»No u 14. aprila bez traga je nestala Engleska misija sa svojom stanicom i generalom Novakovićem, koji je živeo kod nas i kome smo tri puta spašavali život jer je bio osuđen na smrt od Mihailovića, Peanca i Javoranskog. General Novaković je ostavio jedno veoma bezobrazno pismo za naš štab.

Smatramo da je ta podlost delo Intelidžens-servisa i to nam razotkriva mračnu rabotu i ciljeve ovih agenata. Uini smo sve da uhvatimo te hulje, koji su se koristili našim gostoprivredom, jer smo ih mi smatrali za saveznike.«<sup>54</sup>

Uz tekst te depeše, napisane na ruskome, Tito je zašifranta Vrhovnog štaba Pavla Savića na hrvatsko-srpskome dopisao rečenicu:

»Kako vidiš, druže Pajo, gosti odleteli i malo je verovatnosti da smo ih dobiti.«<sup>55</sup>

Tako je i bilo.

Svi drugi izvori osim te Titove depeše govore da su britanska vojna misija »Hydra« i general Novaković nestali iz Foca u noći između 15. i 16. aprila, a ne »noć u 14. aprila«. Tito je tada na inio datumsku grešku. Uostalom, to se vidi i iz pisma koje je 16. aprila iz Foca poslao »drugu Didi« (Milovanu Iliću):

»Engleski gosti pripremili su nam veliko iznenadu enje. Ove noći (istakli autori) nestali su bez

traga sva trojica, zajedno sa starom lopužom generalom Novakovićem i s još par civilnih lica. Ja sve mislim da su oni krenuli ili prema Sandžaku ili prema Crnoj Gori, iako je ona stara generalska lopuža ostavila u svom stanu pismo u kome nam prijeti s nekih 5000 bosanskih Srba. Preduzmite sve i sa svoje strane da ih se zadrži ako se pojave na vašoj teritoriji.«<sup>58</sup>

To isto — samo ponovo s pogrešnom naznakom datum — javio je Tito sutradan, 17. aprila, i »drugu Šikiju« (Moši Pijadi):

»Ju e nave e su nam engleski gosti priredili veliko iznena enje. Tokom no i su nestali u neizvjesnom pravcu, ostavivši sve svoje stvari, pa i radio-stanicu. Zajedno s njima je nestao i ona stara lopuža general Novaković i još neka civilna lica. Mi smo preduzeli sve mjere da se pronađu i, kako izgleda, krenuli su prema Srbiji.«<sup>57</sup>

No, vratimo se ponovo tekstu Luke Božovića:

»16. aprila 1942, Engleska misija je otišla iz Foče, a sa njom i general Novaković. S njima su otišli i Radovan Blagojević i njegova kćerka Jela, kod kojih je Engleska misija stanovala. Pretpostavlja se da su pobegli ili prema Jahorini ili prema elebi u Sumnjalo se da su generalu Novakoviću poslužili kao veza sa etnicima, M. Radović ili V. Blagojević iz Jahorinskog dobrovolja kog odredila. Prvih dana maja dobijena su obaveštenja da se kriju u Pećini kod sela Grđevića, odakle su etnički povremeno napadali transporte žita za Pištu. Jedna eta 3. (kragujeva kog) bataljona 1. proleterske brigade pretresla je taj teren ali ih nije pronašla.«<sup>58</sup>

Vladimir Dedijer je u *Dnevniku*, koji je tada redovno vodio, pod datumom »Ponedeljak, 20. april«, zapisao i ovu rečenicu:

»Krcun i Jurica se vratili bez begunaca.«<sup>59</sup>

Krcun — Slobodan Penezić — prema nekim podacima, bio je i u Foči, kao i u Užicu, od Vrhovnog štaba zadužen za kontraobavještajni rad. (To donekle potvrđuje i ono što je V. Dedijer zapisao u svom *Dnevniku* pod datumom »28. mart, subota... Svratio sam kod Krcuna u kancelariju da mi da 'Novo vreme' koje su donela tri Hercegovaca koji putuju još iz Beograda. Krcun mi je ponudio da razgovaram sa njima.«<sup>60</sup>)

Jurica je bio mladi brat Ivo Lole Ribara i radio je u agitpropu pri Vrhovnom štabu.

Moša Pijade (Šiki) na sebi svojstven način proko-

mentarisao je ono što se dogodilo s majorom Athertonom i generalom Novakovićem u pismu Titu od 25. aprila:

» udim se da se moglo dogoditi da vam gosti i onaj matori lopov klisnu. Trebalо je da Komfanda mesta bude budnija, a i V(rhovni) štab je morao imati za njih posebnu kontrolu. Treba pro - kati sve kuće koje je Novaković pose ivoao (i knjižara, jer tamo je od po etka zalažio; onda ima i nekih crnogorskih petokolonaških porodica). Slaba je verovatno a za njihovo hvatanje, jer su sigurno imali dobre kanale, ali ove treba otkriti. Upozoriti hrvatski Gl(avni) štab na one njihove. Kako sad u svetlosti tog zajedničkog bekstva izgleda raskid između poruka Nikana Nedeljkovića i engleskog majora i cela njegova prijatelja?«<sup>61</sup>

Zapažanja Moše Pijade bila su potpuno ispravna. Samo, poslije boja... Pod »matorim lopovom« Pijade je razumijevao generala Ljubu Novakovića, a »raskid između poruka Nikana Nedeljkovića i engleskog majora i cela njegova prijatelja« — o kojoj smo već govorili kao o sumnjivoj prividnoj ulozi Nedeljkovića kao partizanskog obavještajca — pokazao se zaista kao uspješna obmana. Sve u svemu, konačno zaključak koji treba izvući iz »službi Atherton« glasi: bio je to klasni primjer poraza partizanske kontraobavještajne službe!

Međutim, nije to bila samo obmana partizanske kontraobavještajne službe ni nesmetano prikupljanje niza vojnih tajni do kojih su Atherton, Nedeljković i Novaković nesumnjivo došli ne birajući i metode djelovanja. Atherton je još u Crnoj Gori dao Ivanu Milutinoviću »kao neku vrstu pomoći za borbu protiv okupatora«, kako piše Jovan Marjanović, iznos od 250 000 lira,<sup>62</sup> a zatim dodaje:

»Izgleda kao da se ovoj misiji nije mnogo žurilo ili je bila toliko zabavljena svim onim što je videla, da nije mogla da se snače i radi prema zadatacima koje je u Kairu dobila. Izvori govore da ova misija 'iz tehničkih razloga' nije mogla uspostaviti radio-vezu sa svojom komandom. Tito nije dozvolio da se koristi njegova radio-stanica. Oigledno da je Tito bio prema ovoj misiji vrlo nepoverljiv, a i s pravom. Ona nije ni bila upravljena njenom, već Mihailovićem.<sup>63</sup>

F.W.D. Deakin, koji se kao britanski vojni misija podobranom spustio u Crnu Goru u jeku pete neprijateljske ofanzive (27. maja 1943), a zatim, poslije pogibije kapetana Stuarta (Stuart), preuzeo dužnost šefa te

misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ, posvetio je, u svojoj knjizi *Bojovna planina* (The Embattled Mountain), objavljenoj u Londonu 1971, prilično mnogo prostora misiji »Hydra«, odnosno slučaju majora Athertona. Govoreći o prvom susretu s Titom, on kaže:

»Prvim rečima koje nam je uputio otkrio je osnovu svojih sumnji. Smatrao je da Britanci neće više dolaziti u njegovu komandu posle nestanka majora Atertona (*Atherton*) iz privremenog glavnog partizanskog sedišta u bosanskoj varoši Foča i prethodne godine. Pretpostavljao je da Britanci smatraju da je on odgovoran za iznenadni nestanak ovog oficira i za njegovo ubistvo. Aterton je napustio Foču u noći, ne davši nikakvo objašnjenje za svoj nagli odlazak. Tito je mogao samo doći do zaključka da je to bilo po naređenju pretpostavljenih i da je Aterton izveštavao nepovoljno o partizanskom pokretu.«<sup>64</sup>

Deakin zatim spominje i slučaj kapetana Hudsona, koji je takođe napustio — istina, javno — partizanski Vrhovni štab i vratio se u štab Draže Mihailovića, te dodaje:

»Međutim, od odlaska Hadsona i nestanka Atertona Britanci nisu davali nikakvog znaka o slanju emisara u područje koja su držali partizani. Štaviše, odali smo javno priznanje i dali podršku, i u pogledu vojnog snabdevanja i u propagandi preko B.B.C.-a, Mihailović u jednom predstavniku jugoslovenskog pokreta otpora. Da li je naša Misija samo ponavljanje ovih ranijih događaja, ili smo možda odredili da vršimo slabo prikrivenu špijunažu da bismo upoznali ciljeve i vojni snagu partizanskog pokreta, koji nismo nikad niti priznali, da bismo napravili upore enje sa onim što je Tito pretpostavljao da smo morali znati, sa stanjem kod etnika, i možda u onim područjima u kojima operišu partizanske snage i gde su obim etničkih prisustva i priroda njihovih aktivnosti bili nepoznati?«<sup>65</sup>

Kapetan Hudson, koji se ponovo nalazio u štabu Draže Mihailovića, dobio je od centrale SOE za Balkan naređenje da ispita što se dogodilo s misijom »Hydra«. Istovremeno je po naređenju iz Londona i Draža Mihailovića poduzeo korake u tom pravcu. Sve to F.W. Deakin rezimira ovako:

»Kratak pregled rezultata ovog istraživanja je da Hudson je poslao Kairu. Prema ovoj poruci, Aterton i njegova grupa pobegli su iz Fočice u 15. aprila

rila 'u pravnji etni kog vo e Spasoja Daki a'...

Grupa se sedam dana krila u pe ini blizu sela elebi a, na reci Drini. Dvadeset drugog aprila, prema Hadsonovim telegramima, Aterton, 'iji stav prema bekstvu nije bio poznat', odlu io je da se prebaci dalje u Srbiju posle sva e s Nedeljkoviem i Novakovi em...-

Aterton i njegov radio-telegrafista O'Donovan napustili su elebi 22. aprila i pošli ka selu Tatarovini. Deo puta pratio ih je Deki . Posle toga niko ih više nije video. Daki , koji se docnije pojавio u Mihailovi evom štabu sa Atertonovim dvogledom i nose i njegove izme, verovatno je obojicu ubio, uzevši veliku koli inu zlatnih funti koje je Aterton nosio sa sobom.<sup>66</sup>

Uz taj tekst Deakin daje napomenu:

»Aterton je nosio milion lira i blizu 2000 zlatnih funti. Njegova sudbina poslužila je kao pouka za budu e misije, koje nikad nisu bile snabdevene tolikim novcem.«<sup>67</sup>

Sa uvano je i pismo koje je Atherton 21. aprila, šest dana nakon bjekstva iz Fo e, poslao Spasoju Daki u:

»Želim uo i moga odlaska za Srbiju radi sastanka sa Vašim vo om eneralom Draža Mihailovi , da Vam ovde izrazim, u ime moje i moje misije, našu iskrenu zahvalnost, za pomo koju ste Vi ukazali nam u našoj neugodnoj prilici nedavno u Fo i.«<sup>68</sup>

Odgovaraju i na pismo komandanta Kalinovi kog NOP-odreda Rade Hamovi a od 20. aprila 1942, Tito mu je dva dana kasnije napisao i ovo:

»Opasnog špijuna i razbijanja narodne borbe Mila Radovi a moraš nam živog, svezanog sprovesti što hitnije u Fo u. On je organizovao bjekstvo generala Novakovi a i njegove pravnje zajedno s onom engleskom misijom. Moraš razviti izvinu i obavještajnu službu da se slu ajno ne nalaze na tom terenu.«<sup>69</sup>

Me utim, Mile Radovi se tada nije nalazio u rukama partizana. On je uskoro postao komandant bataljona u etni koj brigadi i poginuo je tek u julu 1945. godine kao odmetnik.

Interesantno je i donekle neshvatljivo zašto je »Djed« 3. maja 1942. poslao Titu depešu:

»Mi nemamo nikakve izveštaje o odašiljanju u Jugoslaviju Engleske misije, a imena o kojima Vi javljate, postara emo se da proverimo. U svakom

sluaju itava ta istorija je dosta sumnjiva. Zbog toga vam preporučujemo najveću opreznost i savesno proveravanje na licu mesta. Ne dajte tim ljudima nikakve podatke o vašim planovima i uopšte o vašim unutrašnjim stvarima. Molimo da nas redovno držite u kursu te stvari.«<sup>70</sup>

Mjesec dana kasnije, 6. juna, iz Moskve je CK-u KPJ upućena depeša — nepotpuno dešifrirana — u kojoj se kaže da »londonski izvorjavlja« (istakli autori) da unutar Osvobodilne fronte Slovenije nema jedinstva, da »njome diktira komunisti ka grupa, zagađena trockistima i agentima Gestapoa«, da »u Srbiji partizanski pokret skoro ne postoji« itd. Posljednja rečenica depeše glasi:

»Javljamo vam sve ovo radi vašeg upravljanja. Po pojedinim takođe kama dajte vaše objašnjenje. Javite tako ešta se desilo sa tom Engleskom misijom koja je bila u partizanskom štabu i koja je isezla bez traga.«<sup>71</sup>

Tito je sutradan, 7. juna, reagirao na tu depešu uputivši iz sela Plužine u Moskvu, Izvršnom komitetu Komunisti ke internacionale, ovaj odgovor:

»Molimo da ponovo pregledate šifru vaše posljednje depeše od ... Može se samo naslutiti da se tu radi o jugoslovenskoj vlasti i klevetanju našeg partizanskog pokreta u Jugoslaviji. Mi smo razumjeli samo nekoliko posljednjih riječi, na koje odgovaramo.

Naša istraga u vezi s Engleskom misijom otkrila je sljedeće: Engleska misija; Aterton, Patrik, Nedeljković, jugoslovenski poručnik u službi Intelidžens servisa, i general Novaković otišli su zajedno s 3 lana porodice kod koje je general Novaković bio nastanjen. To su priznali žena i sin Blagojević, sopstvenika stana generačnog Novakovića.

Mi smo u vezi s tim uhapsili nekoliko etničkih elemenata iz Jahorinskog dobrovoljaca kog odreda, koji su pomagali da se organizuje bjekstvo generala i misije. Istraga je takođe otkrila da je general pomoći u tih elemenata pripremao pobunu u Jahorinskom dobrovoljaca kom odredu. Oni su htjeli da ubiju sve rukovodeće drugove tog odreda, koji je držao najvažnije položaje kod Sarajeva. Jedan od zavjerenika napustio je svoju jedinicu bez odobrenja komande i došao u Foču kod generala Novakovića. To je bilo 2 dana prije bjekstva misije. Taj ovjek je pri povratku bio uhapšen

zato što nije imao dokumenta. General je to doznao, uplašio se da ova zavjera ne bude otkrivena i zato je prije vremena pobjegao zajedno sa misijom. General i misija bili su dugo vreme sakriveni u rejonu elebi a. Mi smo otkrili ku u u kojoj je on živio, ali nismo uspjeli da ga uhvatimo. O sve му tome imamo dokumente i svjedočke. Ne znamo zašto je pobjegla misija, koja je uživala svu našu pomo koja je mogla slobodno da ode kuda ho e. Smatramo da je podmuklo djelo Intelidžens servisa sra unato na kompromitovanje našeg Vrhovnog štaba. A možda je to bilo i djelo generala, koji se uplašio za sebe i nešto izmislio da bi misiju povukao sa sobom. U svakom slu aju, nama takve misije nisu više potrebne, jer one imaju namjeru da nas kompromituju. Ovdje je svakome jasno da je engleska misija igrala mra nu ulogu.

Pri a se da se sin generala Novakovi a od samog po etka ustanka nalazi u službi talijanskih okupatora u Danilovgradu, u Crnoj Gori, a mi smo otkrili prepisku generalovu sa sinom.<sup>72</sup>

Uz posljednju re enicu te depeše Mladen Stefano vi , koji je za štampu priredio petu knjigu *Dokumenata centralnih organa...* dopisao je napomenu:

»Odnosi se na Jakšu Novakovi a, kapetana vojske Kraljevine Jugoslavije, sinu generala Ljube Novakovi a. Kao etni ki oficir u jedinicama pukovnika Baja Staniši a, bio je u službi italijanskog okupatora u Danilovgradu.<sup>73</sup>

Citirana Titova depeša, i u onom dijelu u kojemu govori o zavjeri što ju je organizovao general Novakovi u Jahorinskoj dobrovolja kom odredu, i u posljednjoj re enici iz koje se, istina ne vidi kada je otkrivena njegova prepiska sa sinom, još više isti e opravdanost zaklju aka koji smo ve dali: cijeli slu aj Atherton — Novakovi dokazuje krajnje nemaran odnos partizanske kontraobavještajne službe prema svojim zadacima. A takav je odnos imao i teške posljedice na me unarodnome propagandnom polju.

Uprkos tome što je vrlo dobro znao kakvu su sudbine doživjeli Atherton i O'Donovan, Draža Mihailovi je u svojoj perfidnoj igri bez granica, kada je bilo u pitanju uništavanje ili kompromitovanje partizana, lansirao u svijet vijest da su ih partizani pobili. Ponovo daje mo rije F.W. Deakinu:

»Mihailovi evo prvo reagovanje na ove doga-

daje bilo je da, kao pronicljiv propagandni potez, natukne Londonu da su tamo britanske grupe ubili partizani. On je ovo izjavio u jednoj poruci, datiranoj 27. maja, u trenutku kada su on i britanske vojne vlasti u Kairu imale razloga da veruju da je Aterton bio živ. Na kraju ove poruke Mihailović je obznanio da je on zbog ovih ubistava, 'objavio otvoren rat svim partizanima'.<sup>74</sup>

Deakin se zatim uđi kako to da je »sli an izvještaj stigao i od vode grupe 'Henna', poručnika Rapoteca, koji je »stigao (je) po etkom jula 1942, s lažnim italijanskim pasošem, u Carigrad, gde su ga saslušali britanski službenici«.<sup>75</sup>

Premda posljednji tekst o saslušanju Rapoteca od britanskih službenika u Carigradu zvu i ne samo potvrdili no naivno veće u potpunom neskladu s onim što je sam Deakin u istom pasusu svoje knjige rekao o njemu (kako su »britanski službenici« u Carigradu mogli da saslušavaju voće u jedne misije SOE?!). Pogledajmo, ipak, što Deakin o tome kaže:

»Rapotecova izjava bila je prva od nekoliko sli nih, iz etničkih izvora, koje su optuživale partizane za Atertonov nestanak. Ova kampanja dosegla je vrhunac u jednom pismu jugoslovenskog predsednika vlade u Londonu, profesora Jovanovića, britanskom Ministarstvu inostranih poslova, s datumom od 31. jula 1942, u kome se tvrdi da su, prema jednom izveštaju iz Madrija, 'Atertona, brata jednog laburističkog pera, ubili partizani, koji su se dokopali njegovog novca namenjenog Mihailoviću u' ...«<sup>76</sup>

Zatim:

»U jednom lanku u *Njujork tajmsu* (New York Times) u februaru 1943, koji pominje Dedijer u svom dnevniku, od dopisnika iz Londona Sulzbergera (C. L. Sulzberger), tvrdilo se da su, partizani prošle godine streljali nekoliko engleskih oficira, među njima i engleskog korespondenta u Beogradu Atertona'.<sup>77</sup>

I, konačno, zaključak:

»Elemenat tajanstvenosti još okružuje pojediničnosti o išezavanju Atertona i O'Donovana. Međutim, postoje jaki dokazi da ih je ubio Dakić, koji je poginuo 1946. godine prilikom 'specijalnih operacija' koje su Titove snage bezbednosti preduzele protiv ostatka Mihailovićevih jedinica.«<sup>78</sup>

Poručnik Nedeljković je napustio Mihailovićev štab i obreo se, iz nepoznatih razloga, u Beogradu. Tu su ga

slu ajno, u jednoj raciji, 1. januara 1943. uhapsili Nijemci, saslušavali ga i otpremili u logor, gdje mu se izgubio trag. General Novaković je u toku druge polovine 1942. i 1943. godine esto boravio u svome rodnom selu i aktivno saradivao s etnicima u Crnoj Gori sve dok ponovo, ko zna koji put, nije pao partizanima u ruke. Tada je osu en na smrt i strijeljan.

Tito je 4. februara 1943, u jeku etvrte velike neprijateljske ofanzive, iz sela Tušnice kod Livna poslao u Moskvu depešu:

»U 'Njujork Tajmsu' londonski dopisnik Salsberger objavio je saopštenje da su partizani prošle godine tobože strijeljali nekoliko engleskih oficira koji su htjeli da se priključi Draži Mihailoviću, me u kojima i engleskog dopisnika u Beogradu Atertona. Mi odgovaramo da je to jedna od mnogih kleveta i izmišljotina jugoslovenske gospode iz Londona, sklepana zajedno s Dražom Mihailovićem, i koja ima za cilj da kompromituje jugoslovenske partizane pred svjetskom javnošću, a prije svega pred engleskim narodom. Ponavljam: Salsbergerovo saopštenje je obična izmišljotina i kleveta. Što se tiči Atertona koji je stvarno došao u naš Štab zajedno s jugoslovenskim generalom Nedeljkovićem i narednikom Patrikom, oni su isto tako slobodno otišli kako su i došli: tom prilikom njihova uloga bila je veoma mračna, i samo naše obaveze prema Saveznicima primoravaju nas da utimo o Atertonovoj ulozi. Njihov sluaj je potpuno razjašnjen i tek po svršetku rata moći će o tome da se govori.«<sup>7</sup>

»Sluaj Atherton« kao da je bio kap koja je prelila ašu opravdanoga Titova nepovjerenja u namjere, zadatake i težnje britanskih vojnih misija koje su stizale u Jugoslaviju. Te su se misije, uprkos svemu što su vidjele i saznale, priključile etnicima, pre utno ili otvoreno odobravale njihovu »taktiku« saradnju sa okupatorima — i Talijanima i Nijemcima — nedjeljivo i ustašama. Iako i više od toga: kao da je sve više izbjijalo na vidjelo da su one inicijatori te i takve politike, zapravo politike u kojoj je sve dozvoljeno samo ako vodi uništenu partizana i NOP-a. Pri svemu tome treba imati na umu i injenicu da se poslije bjekstva misije »Hydra« iz Foca u etničku Vrhovnu komandu i niže njihove komande (Sandžak, Suvobor, Majevica, Hercegovina, Kopaonik...) samo u toku 1942. godine — od kraja aprila do

kraja septembra-sputilo još devet britanskih vojnih misija! Istovremeno su znatno pove ane britanske isporuke oružja, municije, sanitetskog materijala i novca etnicima Draže Mihailovi a. Partizanska je obavještajna služba za neke od tih britanskih »pothvata« saznavala, a za neke nije... Me utim, i ono što je uspijevala da registruje — uz perspektivu iskrcavanja britanskih trupa na tlo Jugoslavije — bilo je dovoljno za donošenje ocjene da etnici Draže Mihailovi a predstavlјaju potencijalno glavnu opasnost za ciljeve i tekovine narodnooslobodila ke borbe, te da je, ako se ti ciljevi i tekovine žele odbraniti i sa uvati, potrebno prije svega njima nanijeti smrtonosan udarac. I ni nam se da ponajprije kroz tu prizmu treba gledati na neke privremene kombinacije do kojih je došlo u sklopu pregovora s Nijemcima oko »livanjske razmjene« (septembar — novembar 1942), a zatim i »martovske razmjene« 1943. godine.

## **RAZMJENE - MA SA DVije OŠTRICE**

*1941. godina — dva specifi na slu aja — neuspjeli pokušaji i izvršene razmjene — opravdani strah, ali... — telegram poslanika Kaschea i izjava SS-majora Herbsta*

*1942. godina — pregovori i razmjene se nastavljuju — neuspjeli pokušaji razmjene Rade Konara — moralo se razmjenjivati i civilno stanovništvo — prva razmjena na Kordunu — posljednje razmjene 1942. godine*

*livanjska razmjena (avgust-septembar 1942) — prva partizanska lista za razmjenu — ko se nalazio na ustaško-njema koj listi — inž. Ott i Marijan Stilinovi odlaze u Zagreb — Titova depeša Moskvi — general Horstenuau insistirao na nastavljanju pregovora — zbrka oko nove liste i zagoneće depeše — dvije izjave — Tito o razgovoru sa inž. Ottom — nekoliko verzija razmjene kod Studenih Vrela — Titovo pismo Centralnom komitetu KP Hrvatske i jedna ispuštena re enica — obavještajna komponenta »livanjske razmjene« — Titov obavještajni izvještaj Moskvi — ko su bili gestapovci s radiostanicama u Jajcu*

*slavonska razmjena (23 septembra 1942) — zarobljavanje Vutuca i Wagnera — zašto se ustašama žurilo — partizani traže Hebranga i etrnaest drugih aktivista NOP-a — jedna interna ustaška depeša — ko je sve razmijenjen za Vutuca i Wagnera — potjernica za zamijenjenim uhapšenicima i logorašima*

*ponovo u Bosanskoj krajini — oslobo enje Jajca i nestanak rukovodilaca 3. ((sandža ke) proleterske brigade — na sceni su ponovo Kasche i general Horste-*

*nau — komplikacije oko razmjene — pripreme sastanka od 17. novembra 1942 — poseban zna aj pregovora od 17. novembra 1942 — nije se radilo o pismu Vrhovnog štaba — jedina etiri dokumenta — još jedna razmjena i prekid pregovora*

Tragaju i za obavještajnim aspektima problema razmjene zarobljenih partizana i uhapšenih aktivista NOP-a na okupiranom teritoriju u toku NOR-a za zarobljene pripadnike njemačkih, talijanskih i kvislinških oružanih snaga, morali smo, prije svega, da kronološkim redom registrujemo sve razmjene na koje smo u obilju dokumenata, studija, monografija, svjedočenja i lanaka nailazili u bilo kojem kraju naše zemlje. Slučajevima koji su u cjelini ili nekim karakterističnim pojedinostima upućivali na njihovo uklapanje u obavještajni rad neprijatelja ili u partizansku obavještajnu službu, logično, pridavali smo već u pažnju.

Radeći i ovo poglavlje, naišli smo na niz neprijateljskih dokumenata, uglavnom njemačke provenijencije, koji osvjetjavaju metode i domete neprijateljskog obavještajnog rada u sklopu razmjena, a istovremeno pokazuju i slabosti partizanske kontraobavještajne službe, posebno u uvanju vojnih tajni. Stoga smo pojedine od njih citirali u širim izvodima, imajući i pri tome na umu i ulogu razmjena u nekim aspektima razvoja NOR-a, posebno na planu borbe za priznavanje NOV i POJ — bar de facto — za zaraenu stranu.

#### *1941. godina*

Razmjena ratnih zarobljenika između zaraenih strana poznata je još iz srednjeg vijeka.<sup>1</sup> Do specifičnog oblika prve razmjene zarobljenika u drugom svjetskom ratu, koja je bila povezana s jugoslavenskim teritorijem, došlo je, odmah nakon završetka aprilskog rata 1941. godine. Zbila se između sila Osovine i Kraljevine Jugoslavije. Prema navodima britanskog obavještajca Basila Davidsona (Bevil Devidson), lanovi britanskog

poslanstva u Beogradu, među kojima se našao i on, na elu s poslanikom Sir Ronaldom Campbelлом (ser Ronald Kembel), pali su u Herceg-Novom u ruke Talijana. Odvedeni su zatim u Albaniju, pa preko Italije, francuske rivijere i Španije preba eni u Lisabon, gdje su razmjenjeni za talijanskog vojvodu Amadea od Aoste, koga su Britanci zarobili u Etiopiji.<sup>2</sup>

U vezi s tim interesantni su i podaci koji se nalaze u nedatiranom pismu Prvislava Grizogona, posланом, najvjeroyatnije, u drugoj polovini maja 1941. iz Beograda Ilijii Šumenkovi u, kraljevskom jugoslavenskom ambasadoru u Ankari:

»Vreme je vra eno bratu Stojadinovi a. Ne izlazi još. Govori se da e za koji dan do i Stojadinovi, koji da e biti zamjenjen za Kembela.«<sup>3</sup>

Rije je o beogradskom dnevniku »Vreme« i o Miljanu Stojadinovi u, bivšem predsjedniku kraljevske jugoslavenske vlade (1935—1939), koji je tada kao britanski zato enik bio interniran na Seyshelskim (Sejšeljskim) ostrvima u Indijskom oceanu.

Kakve je podatke o svemu što su doživjeli i zapazili britanska obavještajna služba dobila od Campbella i njegovih saradnika, a talijanska obavještajna služba od vojvode od Aoste — nije poznato. Može se, me utim, prepostaviti da ti podaci u datim uslovima nisu bili bezna ajni.

Suprotno me unarodnim obavezama Nijemci nakon izbijanja aprilskog rata nisu dozvolili jugoslavenskom diplomatsko-konzularnom osoblju da napusti teritorij Tretega Reicha niti zemlje koje su oni okupirali. To je osoblje, s kraljevskim jugoslavenskim poslanikom u Berlinu Ivom Andrićem na elu, sprovedeno u Beograd, gdje je odmah nakon dolaska znatnim dijelom počinjeno i vra eno u Njemačku. Protiv njih je povedena istraga pod optužbom da su se bavili špijunažom protiv Tretega Reicha. Saznavši preko poslanstava u Vatikanu, Bernu, Madridu i Ankari za sudbinu svojih diplomatsko-konzularnih službenika, pa i onih koji su ostali u Beogradu pod policijskom kontrolom, kraljevska jugoslavenska vlada u izbjeglištvu preduzela je akciju za njihovu razmjenu. Predviđajući i brz ulazak Sjedinjenih Američkih Država u rat protiv Njemačke, vojni izaslanik pri poslanstvu u Ankari, potpukovnik Milan Prošen, pisao je 23. jula 1941. »gospodinu ministru vojske i mornarice«, koji se nalazio u Kairu:

»Mišljenja sam da bi bila potrebna energija na intervenciju (možda preko Vatikana?) da se naši predstavnici oslobole. Sjedinjene države moguće bi

u tom pogledu da nam pomognu, ako bi uspele da neke nema ke pretstavnike zadrže kao taoce, naravno pod uslovom da se pretstavnici Sjedinjenih država prethodno, tj. pre prekida odnosa, izvuku. Kona no bi se nema ki pretstavnici mogli zarobiti i posle napuštanja teritorije Sjedinjenih država.

Svakako smatram da bi trebalo preduzeti nešto i to što pre.<sup>4</sup>

I sama je jugoslavenska vlada ubrzo preduzela diplomatske korake da se njeno spomenuto diplomatsko-konzularno osoblje zamijeni za njema ke diplomatsko-konzularne službenike koji su pri ulasku britanskih i sovjetskih trupa u Iran<sup>5</sup> potkraj avgusta 1941. godine pali Britancima u ruke.

Me utim, od svega toga nije bilo ništa.

Nakon izbijanja ustanka u Jugoslaviji prva razmjena zarobljenika izme u partizana i Nijemaca pokušana je potkraj jula i po etkom avgusta 1941. godine. Dijelovi Valjevskog NOP-odreda napali su 27. jula, na cesti Užice-Valjevo, dva njema ka vojna policajca (fildžandara); jedan je ubijen, a drugi zarobljen. Stab odreda poslao je pismo njema koj komandanturi u Valjevo s prijedlogom da se zarobljeni narednik Schmidt (Šmit) razmijeni za svršenog pravnika Staniša, koji je bio u tamošnjem zatvoru. Me utim, Nijemci na taj prijedlog nisu odgovorili, a zarobljeni je narednik 18. avgusta uspio da pobegne.<sup>6</sup>

U me uvremenu, u avgustu 1941, ipak je obavljena prva razmjena. O tome je u ediciji *a anski kraj u NOB* zapisano:

»8. avgust... — NEVADE. Na putu izme u G(or-njeg) Milanovca i Nevada, kod Divljake, grupa boraca Takovske partizanske ete napala je nema - ku patrolu, ubila dvojicu vojnika i zarobila jednog podoficira, koga su partizani zamenili za šest uhapšenih pripadnika NOP-a.<sup>7</sup>

U *Hronologiji* nalazimo podatak da su jedinice aanskog NOP-odreda 16. avgusta zarobile jednog nje-ma kog vojnika kod Gornjeg Milanovca i kasnije ga zamijenile za šest zarobljenih partizana." Nismo pronašli detaljnije podatke o toj razmjeni: ni kada je, ni gdje je izvršena, niti koji su zarobljeni partizani tada dobijeni u zamjenu za zarobljenog Nijemca. Najvjeroatnije je rije o istom doga aju koji je u ediciji *a anski kraj u NOB* registrovan pod datumom 8. avgusta 1941.

Na podruju Kozare kao pregovara za razmjenu pojavljuje se ustanički organ vlasti, a ne partizanska komanda. Grupa folksdoj era, koja je prvi dana ustanka pobjegla iz sela Vranovca u Bosansku Dubicu, uspostavila je vezu sa svojim dotadašnjim komšijama i pokušala da se vrati u selo da bi pokupila svoju imovinu i porodice. Oemu se radilo, vidimo iz pisma koje je »Odbor« sela Mlje anice 10. avgusta 1941. godine poslao »gospodinu S.S. Okružnom vojniku (44) u Bosansku Dubicu:

»Poštovani gospodine!

Primili smo pismo, koje ste Vi i Vaši sunarodnjaci iz Vranovca uputili gospodinu Peroviću u dne 8/VIII s tim da pustimo Vašu djecu, a i marvu u Bosansku Dubicu.

Mi smo u našu elu za to, ali tražimo u zamjenu da nam oslobodite sve naše ljudi koji se nalaze tamo u zatvoru, pa bilo to građani ili seljaci, bilo da su ih odavle otjerali Ustaše ili koji su sami otišli u grad i zadržani od strane ustaške vlasti.

Naš prijedlog glede izmjene je ovako:

Neka gospodin Johan Helfinger sa još 3 ovjeka Vranovca (Njemaca) dođe po dijelu i blago sutra u 8 sati na Mlje anicu gdje će ih naši ljudi dobiti i sprovesti do kuće, omaće pokupiti svoje blago u vrijednosti od 500 Din. i 50 kg stvari po osobi.

Naše ljudi, koji su uhapšeni, dovedite sa sobom a i građane koji žele da dođe u ovamu.

To su naši uslovi od kojih ne mogući odstupiti, upozorujemo Vas da vojne pratnje ne vodite, jer nije oportuno — t.j. Okružni vojnik može sa pratiocima da dođe, ali samo do Mlje anice.

Odgovor posaljite još danas.«

Nismo našli dokumente iz kojih bismo saznali kako su ti pregovori završeni, ali je interesantno da »Odbor Mlje anice« stavljaju »Švabama« do znanja da mogu kupiti svoje blago u vrijednosti od 500 Din. i 50 kg stvari po osobi, jer su i ustaše Srbinima, prisilno iseljavanim s njihovih ognjišta, dozvoljavale ponijeti samo 500 dinara i 30 kg stvari po osobi!<sup>10</sup>

oko Jovanića, jedan od organizatora ustanka u Lici i član Štaba gerilskih odreda u Lapcu, pribilježio je u svojim *Ratnim sjećanjima* i ovo:

»... ujem da su, 14. avgusta, na Drenovači, zatrobljena dva Nijemca, inženjera, koji su tamo išli automobilom iz Bihaća. Pošli su da izvide željezničku prugu Gospić - Knin i da predvide daljnje razine

dove na njoj. Dovedeni su u Lapac. Otišao sam da ih vidim. Bili su tridesetih godina, više zbumjeni nego uplašeni. Znatiželjno su promatrali sve što se oko njih događa. Smjestili su ih u jednu sobu, u kamenoj kući nedaleko od Štaba, ispred koje su postavili stražu.<sup>11</sup>

Zarobljenici su iz Lapca sprovedeni u Drvar, gdje je istragom ustanovljeno da je, navodno, riječ o »njemačkim obavještajcima, a ne inženjerima«.<sup>12</sup>

Njemačko poslanstvo u Zagrebu preduzelo je u septembru 1941. godine mjeru da dvojicu zarobljenih pripadnika Organizacije »Todt« (Tot), jer se radilo o njima, osloboди uz pomoć Talijana. Premda su Talijani obe ali da će posredovati, njihovi pokušaji u tome nisu uspjeli.

Organizacija »Todt« ili, kako su je krasele nazivali OT bila je zapravo njemačka tehnička služba koja je tako nazvana po svom osnivaču i organizatoru Fritzu Todtu (Fritz Todt), a izvodila je razne građevinske rade za potrebe njemačke države i, narođeno, za potrebe njemačkih oružanih snaga u Reichu i okupiranim zemljama Evrope. Neposredno potjerena Ministarstvu naoružanja i ratne proizvodnje, bila je to poluvrijedna ka nacističkoj organizaciji iji su pripadnici po etniku drugog svjetskog rata dobili i jednoobrazne uniforme, kao i nazive (inove) koji su odgovarali njihovim funkcijama (nadzornik, palir, upravnik gradnje, viši upravnik gradnje itd.).

Na akciju Njemačko poslanstva za spasavanje zarobljenih pripadnika Organizacije »Todt« nadovezala se, kako je to i kasnije praktikovano, aktivnost same organizacije »Todt«. O tome svjedoči i naš poznati književnik Ervin Šinko u svom *Drvarskom dnevniku*, opisujući događaje koji su se tih dana odigravali u Kninu, kamo je on pobjegao iz Drvara, pod kakvu-takvu zaštitu Talijana, plašeći se ustaških represalija protiv Židova:

»... ispred 'Hotela Grand' pojavila su se elegančna kola iz kojih je izašao jedan gojazan, koliko mlađ — toliko i debole nemački oficir. (...) Još istog dana mi je kapetan Pušić ukazao na ovu upadljivu pojавu — 'sad je se, kroz dva-tri dana, već sigurno odlučiti o sudbini Drvara' — rekao mi je, jer je zbog toga došao i ovaj nemački oficir iz jedinice 'Todt'. Još na samom početku ustanka, ustanci su uhvatili dva nemačka oficira iz ove jedinice — i zbog njih sada ovaj debeli Nemac požuruje Italijane, o čemu je njihovo oslobođenje. Debeli se posle, svaki drugi-treći dan, pojavljuje sa svojim kolima u Kninu.«<sup>13</sup>

U vezi s tim službenim interesantan je detalj iz pisma

jednog aktivista i obavještajca NOP-a iz Knina, potpisanoj pseudonimom Bili. Bili 1. septembra, piše nekom komandiru (»Druže komandire«) u Dalmaciju i izvješta va ga o broju Talijana u Kninu te dodaje:

»Re e mi jedan komesar iz blizine ovdje, da su uhva ena 2 njema ka oficira GPU, mislim da e ih strijeljati u Drvaru.«<sup>14</sup>

Bili je, o igledno, pod terminom »GPU« razumijevao Gestapo, odnosno njema ke špijune, a u stvari se radilo o pripadnicima organizacije »Todt« koji su, i to nerijetko, radili i za njema ku obavještajnu službu.

Grupa banatskih boraca zarobili je 22. avgusta 1941. godine njema kog komesara vršidbe u Mokrinu i zamjenila ga za jednog uhapšenog simpatizera NOP-a.<sup>15</sup>

Zbog »zaoštravanja situacije« Kika Damjanovi i Dorde Doka Jovanovi Jarac, španski borac, otišli su u ime Kosmajskog NOP-odreda, potkraj avgusta ili po etkom septembra 1941. u selo Junkovac na pregovore s predratnim jugoslavenskim generalom Ljubom Novakovi em i Pe an evim etni kim »vojvodom« Nik evi em.

»Primili su nas, ali rezervisano i formalno nisu odbili saradnju« — bilježi Kika Damjanovi kazivanje Draže Markovi a. — »Ali su govorili o proglasu Peanca, koji i njih obavezuje. To je bio poslednji susret posle prethodno održanih sastanaka i zajedni kih zborova. Me utim, sutradan su ve zarobili dva naša partizana, me u njima i Janka Sekuli a. Sre om, odmah posle toga mi zrobismo grupu etnika i medu njima sina vojvode Nik evi a. Izvršili smo razmenu i uskoro prekinuli svaku saradnju.«<sup>16</sup>

Ozrenski su ustanici 24. avgusta 1941. godine sa ekali u zasjedi kod Lipca kamion i zarobili devet tuzlanskih ustaša, medu kojima i bra u Zvonka i Tomu Pipala 1 sutradan, 25. avgusta, sproveli ih u ustani ki štab u selo Brezike, gdje ih je Luka Lazarevi , komandir kurira, zatvorio u školski podrum.

»Toga dana« — napisao je tadašnji komandant Ozrenskog partizanskog odreda Todor Vujasinovi — »doprla je do njega (do Lazarevi a — primj. autora) panika koju su pronele neke izbeglice. On je na brzinu odredio da se streljaju onih devet ustaša, me u kojima i Pipale.«<sup>17</sup>

Da bi saznali za sudbinu bra e Pipal i eventualno ih spasili iz ustani kog zarobljeništva, tuzlanski su ustaše 2. septembra po sekretaru op ine Bosansko Petrovo Selo poslali ustanicima sljede i dopis:

»Pobunjeni kom taboru

Ozren

Gra an i grada Tuzle potražuju tri civila, to jest Zvonko Pipal kao i brat mu Tomo Pipal kao i njihov šofer. Imenovani su zarobljeni u automobilu 4 km pred Dobojem na glavnoj državnoj cesti a sa njima i šest ustaša. Sprovedeni su preko sela Osije ane i mi po svemu sude i smatramo, da nisu ubijeni nego zadržani kod vas kao taoci, te vam ovim putem dajemo prilike da se izjasnite potpuno jasno kako u pogledu doti nih devetero zarobljenih tako isto za uopšte smirenje.

Smatraju i ovo za astan pregovor, želimo da se nam pošalje odgovor ujedno poštivaju i me u narodne odredbe to molimo da se s našim dostavlja em ovog pregovora najfinije postupa.«

Ispod tog teksta stajalo je samo: »Gra anin grada Tuzle«, bez ikakva potpisa, i žig »Nezavisna država Hrvatska, opštinsko poglavarstvo Bosansko Petrovo Selo Kotar Gra anica<sup>18</sup>.«

Budu i da na taj dopis nisu dobili nikakav odgovor, ustaše su ustanicima poslale svoje parlamentare.

»Istih dana — da ponovno citiramo T. Vujasnovi a — »tuzlanske ustaše uputile su nam trgovca Peru Jokanovi a i kazandžiju edu Popovi a da nam preko njih ponude zamenu zarobljenika traže i da im pustimo Pipale. Naravno da su se vratili neobavljen posla.<sup>19</sup>«

Premda taj prvi pokušaj razmjene zarobljenika nije uspio — bra a Pipal su, kao što smo rekli, ve bili strijeđani — na podruju Ozrena ipak je malo kasnije došlo do razmjene zarobljenih Nijemaca za zarobljene partizane i uhapšene pripadnike NOP-a. Ustaški su, pak, misionerji nekoliko puta zamjenjivani za — yre u soli.<sup>20</sup>

Prema pisanju Grge Milašin i a, lana Štaba partizanskog odreda »Debelo Kosa«, na Kordunu je u Svinjarici, selu nedaleko od Krnjaka, 12. septembra 1941. zarobljen talijanski porunik, obavještajac, Giuseppe Blasi (Duzepe Blaži), rodom iz Rijeke, u esnik u ratovima protiv Abesinije (danas Etiopija), Albanije i Grke. Blasi je, zahvaljuju i znanju hrvatsko-srpskog jezika, širio po kordunaškim selima propagandu protiv ustanika.

Stanko Opa i anica poslao je istog dana u ime »komande odreda« talijanskoj komandi u Karlovcu dopis:

»Komandi okupatorske talijanske vojske Karlovac. Dana 12. IX u 18 sati, upao je na teren pod kontrolom odreda 'Debelo Kosa' oficir iz vaše ko-

mande, poru nik Duzepe Blaži. Obavještavamo vas da smo zbog nedopuštene propagande i vojne djelatnosti zadržati vašeg oficira u zarobljenistvu. Za njegovo oslobo enje tražimo da nam u roku od 24 sata uputite na isto mjesto 2 puškomitrailjeza, 10 vojnih pušaka i 10.000 puš ano-mitraljесkih metaka. U o ekivanju vašeg odgovora Smrt fašizmu — sloboda narodu!«<sup>21</sup>

Talijanska je komanda odmah odgovorila »komandiru neredovite ete koja operiše u zoni Krnjaka«, nude i za Blazija novac, talijanske lire ili njema ke marke, i završila pismo prijetnjom:

»Ukoliko vaša komanda ne oslobodi poru nika uezepa Blazija, naše oružane snage e svom silom poduzeti odgovaraju e mjere za oslobo e-<sup>22</sup> nje našeg oficira.«

Primivši takav odgovor, komanda odreda prebacila je Blasija u logor Crna lokva u Petrovoj gori. Dan-dva kasnije Talijani su prodrli u Petrovu goru. U blizini logora odreda »Debela Kosa« došlo je do borbe u kojoj je poginuo i talijanski poru nik Blasi!<sup>23</sup>

Instruktor Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju pri jagodinskom Okružnom komitetu Bošnjak (Petar Stamboli — primj. autora) 12. septembra 1941. obavještava Pokrajinski komitet o stanju partiske organizacije, pa dodaje i ovo:

»Beli kana putu Krag(ujevac)—Jag(odina) na dužini od 1 km, zajedno sa seljacima dva sela, posle eni su tel(efonski) stubovi i spaljeni. Na istom putu zarobljeno je 7 Nemaca, zarobljen izvanredan sanitetski materijal, 1 luksuzni automobil, mnogo aleve paprike, salame i slanine. Zapaljena tri kamiona, jedan sa hranom, jer nisu mogli poteti, iako su im seljaci pomagali. Nudili smo zamenu za zarobljene Nemce. Medu njima ima jedan lekar, koji nam je operisao jednog ranjenog druga. Ako ne do e do zamene, Nemce smo streljati.«<sup>24</sup>

Jesu li Nijemci pristali na razmjenu ili na ponudu nisu uop e odgovorili? O tome, kao ni o sudbini zarobljenika, nismo našli podatke.

U izvještaju Pokrajinskog komitetu od 21. septembra 1941. godine »OK i ora«, tj. Okružni komitet KPJ za požareva ki okrug i instruktor Pokrajinskog komite-ta za taj okrug Moma Markovi , izvještavaju i o aktivnosti Požareva kog NOP-odreda:

»20. septembra u 6 sati ujutro naš odred udario je na Vel(iko) Gradište i posle jake borbe koja je

trajala 3 i po sata savladan je otpor. (...) Zarobili smo 7 nem(a kih) oficira, komandanta mesta, dva kulturbundovca... Posle toga održan je veliki zbor i naši su se povukli iz Gradišta. (...) ostavljena je vrlo mala patrola na mostu... Kad su Nemci naišli, patrola je pucala, ali slabo, — povukla se. (...) Nemci ... došli su u Gradište ... tražili da gra ani intervenišu kod partizana i najzad oni poslali pregovara e. Naši su odbili da pregovaraju i Nemci su se povukli iz Gradišta u Rumuniju. (...) Ranom zorom oni su opet poslali pregovara a sa kojim su naši pristali da pregovaraju...«

I što se dalje dogodilo?

»Da naglasimo samo — stoji u izvještaju — »da su pregovori sa Nemcima vo eni bez konsulstovanja nas, rukovodstva, i da smo ih zbog toga oštro kritikovali...«<sup>25</sup>

U sje anjima objavljenim 1987. godine Moma Markovi kaže:

»Štab Odreda je prihvatio pregovore, ali sam se ja tome usprotivio... Kad sam kasnije slušao o tajnim pregovorima vo enim marta-aprila 1943. izme u predstavnika nema ke vrhovne komande na teritoriji NDH i predstavnika Vrhovnog štaba NOVJ, setio sam se svog uskog gledanja na pregovore sa neprijateljem i propuštene prilike da na taj na in bar spasemo neke uhapšene druge...«<sup>26</sup>

No u izme u 9. i 10. oktobra Jastreba ka i Pasja ka eta Topli kog i Jablani ka eta Kukavi kog NOP-odreda zauzele su Prokuplje — tvr avu Koste Pe anca, razoružale etnike i povukle se s bogatim plijenom. Bio je to težak udarac na koji je Pe anac brzo reagirao: mobilise je oko 3000 ljudi i ve 12. oktobra s nekoliko kolona krenuo u napad na partizane u širem rejonu planine Pasja e.

Istog dana krenuli su iz Niša u Topli ki partizanski odred beogradski ilegalci Raki Mirko, Srba Andrejevi i Živa iklovan. U selu Žitora u upali su u etni ku zasjedu i zarobljeni su.

Poslije trodnevnih borbi partizani su potpuno razbili etnike: poginulo ih je oko 50, a zarobljeno više od 400, uglavnom prisilno mobilisanih seljaka. Neke zarobljene etnike partizani su 15. oktobra zamijenili za uhapšene beogradske ilegalce.<sup>25</sup>

U borbi na Jelinu dubu 19. oktobra 1941. jedinice Zetskog partizanskog odreda zarobile su 44 talijanska vojnika i 20 oficira i podoficira. Glavni štab NOP-odre-

da za Crnu Goru i Boku, prema ve ustanjenom obi aju, pustio je 20. oktobra na slobodu zarobljene vojnike poslavši po njima talijanskoj komandi u Nikšiću u pismenu ponudu da se zarobljeni oficiri i podoficiri zamijene za »20 Crnogoraca koji su najmanje tri mjeseca u zatvoru«.<sup>28</sup> Neke su uhapšenike i poimenice tražili, a me u njima i doktoricu Sašu Božović. Dva viša talijanska oficira došla su 26. oktobra u Martiniće na pregovore s Blažom Jovanovićem i Pekom Đapovićem. Ubrzo затim, 6. novembra, obavljena je i razmjena. Me u zamjenjenima bila je i dr Saša Božović, koja se dotada nalazila u Albaniji, u koncentracionom logoru u Kavaji. Na oslobođenju je teritorij stigla sa svojom, tih dana u logoru rođenom djevojicom — Dolores!<sup>29</sup>

Komandant Romanijskog partizanskog odreda Slavisa Vajner Ćirić je pismeno je predložio domobranskoj komandi u Sarajevu, u oktobru 1941. godine, zamjenu zarobljenih domobranciških oficira za pohapštene priпадnike NOP-a: Živka Jošila, Mladena Kneževića, Lulu Frkovića, Ibranog enga, Veru Kušec... Domobrantska je komanda prihvatiла ponudu i potpukovnik Rajnman je 3. novembra krenuo limuzinom u kojoj su se, osim njega i dve utante, nalazili i uhapšeni priпадnici NOP-a Vera Kušec, studentica medicine, koja je do hapšenja obavještajno radila za NOP u Visokom, i Ibro enga, koji je trebao da obavi razmjenu. Radi sigurnosti, uključili su se u duga ku kolonu kamiona s domobranima, oružjem i municijom, koja je krenula u selo Mokro da smjeni tamošnju posadu.

Na drugom kilometru od Sarajeva, kod Kozje uprije, kolonu je sa ekala partizanska zasjeda. Pošto su domobranima u pomoći stigla dva njemačka tenka, zasjeda je probijena i kolona je produžila, ali su je nedaleko od sela Bulozi sa svih strana ponovo napali partizani tako da je tek u sumrak stigla na odredište — u Mokro.

Do uspostave veze sa Štabom Romanijskog NOP-odreda prošla su tri dana i razmjena je najzad ugovorenata i tek 6. novembra obavljena. Tog dana oko 17 sati došlo je do sastanka na Crvenim stijenama, gdje su u sumrak stigli partizani i u fijakeru dovezli zarobljene domobrane.

»Vi ste nama doveli na razmjenu samo dvoje — rekao je partizanski parlamentar Moric Mita Fliker — a ugovorili smo desetoro!

Ostali su u logoru — odgovorio je potpukovnik Rajnman. — Ovo dvoje je bilo u Sarajevu. I druge smo vam dovesti, im ih pronašemo.«<sup>30</sup>  
Da bi izvršio obe dane njemački komandi, a hvalio

se da može »u svako doba skupiti dovoljan broj etnika da o isti Jablanicu (u Srbiji) od partizana«, bivši ministar Miloš Dragović 1. novembra 1941. godine krenuo je u uniformi pukovnika na teren. Međutim, prije nego što je uspio da okupi etnike našao se u rukama boraca Leskova kog partizanskog odreda. Osam dana kasnije, 9. novembra, Nijemci su, pod komandom zloglasnog majora Königa (Kenig), organizatora jednog od najstravljivijih zločina iz drugog svjetskog rata, pokolja u Kragujevcu (20. oktobra 1941. godine), zajedno s nedi evcima i etnicima, poduzeli ofanzivu protiv Leskova kog i Jablani kog partizanskog odreda. Uđuružene neprijateljske snage pretrpjele su osjetne gubitke, a poginuo je i major König. Podoficir iz njegove pratičnje je zarobljen.

»Nedi evska komanda iz Leskovca i Niša je zbog toga poslala delegaciju kod partizana u Jablanicu da pregovara o puštanju na slobodu senatora Miloša Dragovića, zarobljenog nema kog narednika i 11 nedi evaca« — svjedoči Vujadin Bleić, borac Leskova kog partizanskog odreda.  
— »Na elu naše delegacije bio je Vojin Bajović Vuk (komandir Pasjače iz Topličkog odreda). — Nema ka komanda nije htela da oslobođe tri zarobljena partizana, pa su ovi pregovori i završili bez uspeha.«<sup>31</sup>

Poslije neuspjelog napada na Pljevlja (1. decembra 1941.), u toku kojeg su Talijani zarobili pedesetak uglavnom ranjenih partizana, Štab Durmitorskog NOP-odreda, u istom su se zarobljeništву nalazila 73 Talijana, predložio je generalu Giovanniju Esspositu (ovani Esposito), komandantu divizije »Pusteria«, razmjenu zarobljenika na principu jedan za jednoga. Primivši 14. decembra 1941. partizansku ponudu, Talijani su odgovorili da oni nemaju partizanskih zarobljenika. U stvari, oni su već desetak dana prije toga zarobljene partizane, a među njima i ranjenike, strijeljali!

Prepiska između štaba Durmitorskog NOP-odreda i generala Essposita oko zarobljenih Talijana nastavljena je, ali bez rezultata...<sup>32</sup>

Upoznavši se s Titovim pismom od 2. decembra 1941., u kojem se nalazila i poruka:

»O ekujemo da će vaši naporci oko oslobođenja Brke (Rade Končara) uspjeti. Poradite sve, ne žalite te truda, on se mora oslobođiti...«<sup>33</sup>

Centralni komitet KP Hrvatske odmah je preuzeo odgovarajuće postupke. Istoga je dana Titovu poruku doslovno prenio Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju.<sup>34</sup> Rezultat tih mjeri sigurno je bio i izvještaj

Glavnog štaba Hrvatske Vrhovnom štabu od 15. decembra, u kome se kaže da je na savjetovanju s »predstavnicima Like i Korduna«, održanom dva dana prije toga — 13. decembra — osim ostalog zaključno:

»Hvatati oficire kao taoce za izmjenu sa našim  
hapšenim drugovima.«<sup>35</sup>

Dana 24. decembra 1941. godine izdana je »Naredba Br. 3 Komandanta Narodno-oslobodilačkih Partizanskih Odreda Hrvatske«, koju su potpisali »polit(i)ki komesar V. Katić« (Vladimir Bakarić) i »komandant Ivo Vladic« (Ivo Rukavina) i dostavili »na znanje Vrhovnom štabu Jugoslavije«, a »na znanje i postupak« Li koji grupi partizanskih odreda, Kordunaškom partizanskom odredu i Primorsko-goranskom partizanskom odredu. U toj je naredbi pod ta kom II pisalo:

»U posljednje vrijeme je uspjelo protivniku da uhvati nekoliko naših istaknutih boraca. Postoje mogu nosti da te drugove oslobođimo vrše i zamjenju za zarobljene visoke li nosti talijanske, usstaške ili domobranske vojske. Zbog toga je potrebno da se organizuju specijalne zasjede ili upadi u mjesta za hvatanje i zarobljavanje pogodnih neprijateljskih li nosti. Prema tome, ako ubuduće koja jedinica zarobi višeg oficira, neće ga odmah strijeljati nego će ga držati u zarobljeništvu i obavijestiti o tomu ovaj štab, koji će već prema potrebi dati naređenje za daljnji postupak.«<sup>36</sup>

Premda se u citiranim dokumentima ne spominje Rade Konar, o igledno je da su najavljenе mјere prije svega bile povezane s planovima za njegovu razmjenu.

Potkraj decembra 1941. Ivan (Srećko) Manola, komandant partizanskih odreda Korduna i Banije, poslao je komandantu domobranske posade u Karlovcu sljedeće e pismo:

»U mom logoru zarobljenika nalaze se: Krizmanić Josip, domobranički prijatelj poručnik... i Devošić Frane, stožerni narednik:

Voljan sam izvršiti razmjenu ove dvojice zarobljenika za slijedeće lica, naše drugove, koje smatram ratnim zarobljenicima, zarobljenim na neprijateljskom teritoriju, a što je u potpunoj suglasnosti s me unarodnim ratnim pravom i me u narodnim ratnim uzusima. Ta lica jesu slijedeće: Zvonko Držić, zarobljen 16. X. o. g. u Karlovcu od Karlovačke policije, po agentu Saletu, a sada se nalazi zatočen u Zagrebu;

Vera Novak, zarobljena 16. X. o. g. u Karlovcu

na kolodvoru od inovnika policije Ivaniša, sada zato ena u Zagrebu.«<sup>37</sup>

Istoga je dana Sre ko Manola pismeno obavijestio i porodicu zarobljenog Krizmani a:

»Poštovanoj obitelji Krizmani , Zagreb.

Šaljem Vam pismo Vašeg sina Josipa Krizmani a, domobranskog pri uvnog poru nika, koji se nalazi u mom logoru zarobljenika i bit e zadržan sve dok današnje vlasti ne pristanu na izmjenu koju tražim. (...)

Sigurnost života Vašeg sina je potpuna, jer nije naš obi aj'i savršeno je daleko od naših shva a nja i odnosa medu ljudima r av postupak prema ratnim zarobljenicima. Borba koju vodimo i cilj te borbe jeste bolji život i više prava za sve Hrvate i Srbe, jasno ne za one koji su svoje ruke uprljali krvlju nevine djece, žena i staraca srpskog naroda, a Vaš sin nije u tome u estvovao niti se upr ljaо nedužnom krvlju...«<sup>38</sup>

Glavni štab narodnooslobodila kih partizanskih odreda Hrvatske javio je 16. januara 1942. godine »komandantru Kordunaškog partizanskog odreda«:

»Pismo vašeg zarobljenika Krizmani a uputili smo njegovoj porodici. Popratno pismo komandantru Kordunaškog partizanskog odreda smo za ustavili. (...)

Odobravamo prijedlog za izmjenu zarobljenika, a koji je komandant Kordunaškog partizanskog odreda uputio domobranskom zapovjedniku u Karlovac.«<sup>39</sup>

Me utim, zamjena Marijana avi a Grge, sekretara Mjesnog komiteta KPH u Karlovcu i lana Operativnog partijskog rukovodstva Okružnog komiteta KPH — jer to je bilo pravo ime Zvonka Drži a — i Marice Pataki, zagreba ke studentice, kurira Okružnog komiteta KPH Karlovac — koja je imala isprave na ime Vera Novak — nije obavljena. Ustaše su ih oboje ubili.

Tako su izgledali prvi neuspjeli pokušaji i prve uspjele razmjene zarobljenika, odnosno uhapšenih pri padnika NOP-a u gradovima, izme u Nijemaca, Talijana, Pe an evih etnika i domobrana tzv. NDH, s jedne, te partizana, s druge strane, preduzimane u toku 1941. godine. Pri tome je, jasno, svaka strana imala svoju r unicu.

Od prvih dana ustanka postavljalo se pitanje postupanja sa zarobljenim okupatorskim i kvislinškim vojnicima, podoficirima i oficirima. S tim u vezi interesantno je svjedo enje dvojice li ko-krajiških prvoboraca — Milana Majstorovića i Mire Mediće. Pišu i o borbi protiv domobranske kolone 19. avgusta 1941. na cesti Gračac—Gornji Lapac—Kulen Vakuf, u kojoj je zarobljeno 90 neprijateljskih vojnika, oni kažu i ovo:

»...U vrijeme zarobljenici su za nas predstavljali izvjestan problem. Nismo znali što bi s njima. Bojali smo se da ih pustimo. *Ra unali smo da bi neprijatelj pomo u njih mogao štošta da dozna o nama i to onoga što mi nismo željeli da on zna* (istakli autori). Ubiti zarobljene neprijateljske vojnike bilo je u suprotnosti s našim nastojanjima da se osujeti plan neprijatelja u izazivanju bratoubila kog rata.

U našim redovima tada je još bilo i onih koji nisu krili da najbolje rješenje vide u tome da zarobljenici ostanu tu gdje su i zarobljeni, a da se štabu pošalje izvještaj da zarobljenih uopće nema. Ali, što smo se više odmicali od po etka ustanka, takva gledanja sve više su pripadala prošlosti. Jala je uloga i utjecaj Partije. (...)

Tako je 23. dan ustanka u ovom kraju bio obilježen velikom pobjedom... Ona nije bila samo u broju ubijenih neprijateljskih vojnika, u koli ini otetog oružja, nego posebno u tome što su zarobljeni neprijateljski vojnici po svim zakonima rata bili predati višem štabu. (...) Nakon desetaka dana zarobljenici su pušteni svojim kućama.<sup>40</sup>

Strah ustanika da će oslobođeni zarobljenici biti izvor obavještenja za neprijatelja bio je opravдан, ali to je bilo neizbjegljivo. To se pokazalo i prilikom razmjena zarobljenika. Međutim, znao je obavještenja što su ih zamijenjeni zarobljenici prenijeli uvelike je zavisio o razvijenosti i umješnosti kontraobavještajne službe one strane u kojima su se rukama nalazili.

Podaci dobiveni od razmijenjenih ratnih zarobljenika ni za okupatora ni za kvislinge nisu imali primarno značenje, osim ako neki od njih već otprije nije bio iskusni obavještajac. Mnogo važnija, narođeno ito za Nijemce, bila su zapažanja njihovih pregovara a i mogućnost da se putem razmjena u partizanske redove ubaci neprijateljski agent. Citira se dva dokumenta koji, bez

obzira na datume, objašnjavaju o emu se radilo od prvih do posljednjih dana rata.

Kada je potkraj marta 1943. godine ministar spoljnih poslova Tretega Reicha von Ribbentrop (fon Ribbentrop) doveo u pitanje svrshodnost njemačko-partizanskih pregovora o razmjeni zarobljenika, koji su upravo bili u toku, njemački poslanik u »Nezavisnoj Državi Hrvatskoj« Siegfried Kasche (Zigfrid Kaše) odgovorio je (30. marta) depešom, u kojoj je pisalo:

»Li no poznavanje prilika kod partizana, što ga je Ott (Ot) tom prilikom stekao, stvorilo nam je spomenute mogu nosti razmjene zarobljenika i obezbijedilo *uvid u unutrašnje i u vojne prilike kod partizana što do sada nije bilo mogu e nikojim drugim putem. Ve radi toga molim da se ne zabrani održavanje ove veze koja nas ni na šta ne obavezuje*(Istakli autori.)

Inž. Hans Ott bio je njemački pregovarač u pregovorima o razmjeni zarobljenika, odnosno uhapšenika, u avgustu 1942. godine u Livnu i Glamo u.

Odgovarajući na pitanje islijednika Uprave državne bezbjednosti — UDB-e, šef Odjeljenja IV (Gestapo) Djelatne grupe »E« Policije sigurnosti i službe sigurnosti (Einsatzgruppe »E« Sipo und des SD) za tzv. NDH SS-major Fridrich Herbst (Fridrich Herbst) na saslušanju od 14. decembra 1948. godine, objašnjavajući i mjesto i ulogu svog prepostavljenog SS-pukovnika Günthera Herrmanna (Ginter Herman) u razmjeni zarobljenika između Nijemaca i partizana, doslovno je rekao i ovo:

»Nisu mi poznate pojedinosti koje su rukovodile Herrmannu da se toliko naglašeno angažuje u razmjenama koje su, po svom vanjskom izgledu, predstavljale prvenstveno vojničku stvar, a politički bile obojene samo utoliko što su ljudi za razmjenu pretežno smatrani političkim zatvorenicima. Nisam upoznat dogовором Herrmanna s generalom Glaiseom Horstenuom (Glez Horstenu). Me utim, vjerujem da on nije htio propustiti priliku da razmjeni iskoristi u obavještajne svrhe. Na in na koji su se razmjeni praktično odvijale omogu avao je da se vrlo lako ubace agenti. Partizani su, doduše, poimeni no tražili lica, ali te njihove želje nisu potpuno ispunjavane, i umjesto nekih traženih nu ena su druga lica i partizani su ih prihvatali.«<sup>42</sup> (Istakli autori.)

U posmatranju obavještajnog aspekta razmjene zarobljenika uvijek treba imati na umu i ono što je Kas-

che napisao Ribbentropu, kao i ono što je Herbst izjavio isljedniku.

Nije sporno da su i Nijemci, i Talijani, i ustaše od svojih pregovara a, a zatim i od razmijenjenih zarobljenika, tražili i dobivali detaljne izvještaje o svemu što su doživjeli, uli i vidjeli za vrijeme boravka me u partizanima, i na taj na in ponekad dolazili i do dragocjenih podataka. Nasuprot, tome i partizani su, saslušavaju i neprijateljske zarobljenike, nastojali, pa ponekad i uspijevali, da od njih dobiju podatke koji su im mogli koristiti, dok su njihovi pregovara i usmeno podnosili svojim štabovima izvještaje o svojim zapažanjima.

Me utim, Herbstove navode treba shvatiti kao potvrdu o postojanju zaista velikog raskoraka izme u Herrmannovih želja i stvarnih mogu nosti. U sa uvanim ratnim arhivima nismo naišli na dokumente ni svjedo enja o tome da je bilo koja neprijateljska obavještajna služba u sklopu razmjena zarobljenika u toku 1941. godine pokušala, da u partizanske redove ubaci svog agenta. Isti je slu aj i s partizanskom obavještajnom službom. Uostalom, u toku cijelog rata njene mogu nosti na tom planu bile su minimalne, osim u slu aju pripadnika domobranstva tzv. NDH i etnika Draže Mihailovi a, a oni su uglavnom puštani na slobodu bez razmjena. Me u njima je partizanska obavještajna služba tražila i nalazila svoje budu e saradnike, ali to nije tema ovog poglavlja (vidi poglavlje »Partizanska ofanzivna obavještajna služba«),

A kada su u toku idu ih godina — 1942, a pogotovo 1943, 1944. i 1945. — razmjene zarobljenika na tlu Jugoslavije doble neusporedivo širi zamah, i Nijemci i Talijani, i ustaše pokušali su da tim putem u partizanske redove ubace i svoje agente. Bilo je to novo iskušenje za partizansku kontraobavještajnu službu!

#### *1942. godina*

Stab Drugog krajiškog (kozarskog) NOP-odreda namjeravao je da mijenja zarobljene oficire za pohapšene pripadnike NOP-a u gradovima. To se vidi iz njegova »Izvještaja o vojno-politi kim akcijama... od 10. XII. 1941. do 20. XII. 1941. godine«, u kojem se navodi da su jedinice odreda u izvještajnom periodu zarobile 126 domobrana i tri oficira, te da su »svi (su) hr(vatski) vojnici pušteni ku ama. Oficiri zadržani za zamjenu«.<sup>43</sup>

U prvom broju biltena »Partizan iz Kozare«, izdanom 1. januara 1942. godine, navodi se da je u akcijama...

»... na Drakseni , Svodnu, Podgradce, Grbavce, Mrakovicu, Turjak, Donju Dragotinu, Jeli ku, Umetaljku i dr(ugdje), zarobljeno (je) ukupno 430 vojnika i podoficira, 6 oficira, 23 žandara i 1 lje-kar. Osim tri oficira i jednog podoficira koji su za-držani za razmjenu sa našim pohapšenim drugo-vima i taocima po gradovima, svi ostali su pušteni svojim ku ama...«<sup>44</sup>

Nismo našli dokumente koji bi potvrdili da su Ko-zar ani bilo gdje izvršili razmjenu zarobljenih domob-ranskih oficira.

Grupa hercegova kih i crnogorskih partizana napa-la je 6. januara 1942. godine na cesti Trebinje—Bile e, kod sela Panika, talijansku motorizovanu kolonu: za-robljen je jedan oficir i stotinu talijanskih vojnika, me-u kojima je bilo i ranjenika. Sutradan, 7. januara, Pri-vremeni operativni štab NOP-odreda za Hercegovinu poslao je talijanskoj komandi zahtjev da preuzme svoje ranjenike i nadoknadi za njih utrošeni sanitetski mate-rijal, ponudivši istovremeno i razmjenu ostalih zarob-ljenika za internirane lanove partizanskih porodica i aktivista NOP-a.

Prvom zahtjevu Talijani su odmah udovoljili, a raz-govori o razmjeni obavljeni su 12. januara izme u Las-tve, gdje se nalazilo sjedište Operativnog štaba, i Arsla-nagi -Mosta. Partizanski pregovara i (Šava Kova evi , Petar Ili Drapšin, Savo Orovi , Vlado Šegrt i još neki) predali su jednom kapetanu i dvojici poru nika iz Šta-ba 32. pješadijske divizije »Marche« (»Marke«) spisak osoba koje su tražili u razmjeni. Me utim, na tome je sve i završilo: Talijani nisu pristali na razmjenu svojih vojnika u Hercegovini, iji se broj u me uvremenu po-peo na oko 250. O tome stevo G. Kova evi kaže:

»Uzalud se pokušavalо više puta uspostaviti kontakt sa italijanskim vojnim vlastima, da bi se olakšala ishra-na oko 250 talijanskih zarobljenika. Oni su radije žrtvo-vali svoje vojниke i oficire nego što bi priznali partizane kao ravnopravnu zara enu stranu.«<sup>45</sup>

U blizini Stoca (Hercegovina) na vrelu Bregave nala-zila se talijanska posada od dvadesetak vojnika, koja je uvala vodovodne instalacije. Borci jedne ete Stola -kog partizanskog bataljona napali su 13. februara 1942. tu posadu i razoružali je. Ukrzo je iz Stoca naišlo neko-liko kamiona s talijanskim vojnicima pa su i oni napad-nuti i ve ina ih je zarobljena. Tako se u rukama boraca Stola kog partizanskog bataljona našlo više od 70 tali-

janskih vojnika. O onome što se zatim događalo pri aju Vojvođeg i Lazo Galija:

»Sutradan smo jednog zarobljenika uputili u Stolac, sa zahtjevom da odmah iz njihovog garnizona šalju hranu zarobljenim Italijanima. Preko ovog 'emisara' Italijani su od nas tražili pregovore. Nakon 5—6 dana pregovori su i održani u kući Tripka Brki a u Dolu. Našu stranu su predstavljali šestorica drugova me u kojima su bili Dušan Grk, Miro Popara, Gojko Mihić, Todor Škrba i Lazo Galija. Ugovoren je da na mjesto pregovora dođe šest Italijana, ali bez oružja. Niže od zakazanog mjesta prezidali smo cestu da nas ne bi iznenadili prudrom motorizacije.

Kad su počeli pregovori, italijanski major nam je predložio da mi ne napadamo Italijane, pa nismo oni nas neće napadati. Na to im je Miro odlučno rekao:

'O tome nema ni razgovora! Možda ćemo vas noć napasti u Stocu i goniti dok vas ne istjeramo iz naše zemlje!'

Tražili smo da šalju sljedovanje zarobljenicima. Major je rekao da oni to neće i da svako treba da hrani svoje zarobljenike. Miro im je odgovorio:

'Mi ih nemamo ime hranići, jer su nam Italijani sve opljačkali.'

Bilo je onako kako smo zahtjevali. Tako je osam dana jedan Italijan, svaki dan na mazgi, dobio hranu za njihove ljude u našem zarobljeništvu, što je imalo jakog političkog odraza na mase. Kako nismo imali hrane za zarobljene Italijane, dodijelili smo ih, po jednog ili dvojicu, imu njihovim seljacima — da ih hrane a da im oni rade. Tako su Musolinijevi vojnici ovdje ostali sve do tzv. treće neprijateljske ofanzive.<sup>46</sup>«

O igledno je major koji je istupao u ime talijanske komande pokušao da pregovore o razmjeni, vojne uku i Tripe Brki a u Dolu, iskoristi za druge ciljeve, ali to mu nije uspjelo.

U zapisniku sa prve oblasne konferencije KPJ za Bosansku krajinu, održane 21, 22. i 23. februara 1942. godine u Skender-Vakufu (srednja Bosna), nalazimo i nekoliko rečenica o jednom neuspjelom pokušaju razmjene zarobljenika na sektoru Jajca:

»Drug Kasim (Hadžić) greška je što se zarobljenici dovode u školu kod Pljevlja (treba Pljeve — primj. autora) gdje je najcrnje. Kada se uputilo pismo za razmjenu Hrvatskim vlastima obavijes-

tili smo i drugove u Jajcu da organizuju uticaj na vojne vlasti.

Drug Nemanja, milicioneri iz Janja upu eni su u svoje jedinice. Potvr uje da je komisija za hrvatske vojнике stvorena od najgorih boraca, da je rok od 8 dana za razmjenu a poslije je produžena još dva dana, Šolaja je potpao pod uticaj harangera i vojnici su streljani. Razmjena svakako ne bi upali la jer Paveli je nije dozvolio.<sup>47</sup>

Drug Kasim (Hadži ) bio je tada sekretar Okružnog komiteta Jajce, drug Nemanja (Vlatkovi ) bio je zamjenik politi kog komesara 3. krajiškog NOP-odreda a Šolaja (Simela) komandant 2. bataljona 3. KNOP-odreda. Kada i gdje su »hrvatski vojnici« o kojima je rije zarobljeni, koliko ih je bilo i za koje je osobe tražena njihova razmjena, nismo uspjeli utvrditi.

Sedmog marta 1942. godine Ivan Milutinovi je u ime Glavnog štaba NOP-odreda za Crnu Goru i Boku javio Vrhovnom štabu:

»Kao što smo vas ranije obavijestili, Lovenski odred imao je u toku januara 48 zarobljenika — Talijana, pa je odmah ponudio pregovore za razmjenu okupatoru na Cetinju, pa je ovaj odmah to usvojio. Mi smo u tim razmjenama oslobodili 48 naših interniranih drugova, a medu njima i 35 lanova Partije. Mi smo pokušati da tražimo razmjenu i za ostale zarobljenike koji se nalaze na teritorijama raznih odreda.«<sup>48</sup>

Mada je na terenu Lovenskog NOP-odreda bilo prili no mnogo zarobljenih pripadnika talijanskih oružanih snaga — jedno se vrijeme u Crmnici nalazio i svojevrsni sabirni logor za njih — u ovom se slučaju, najvjerovalnije, radilo o 46 talijanskih vojnika koje su dijelovali Lovenskog NOP-odreda i Orjenski bataljon Nikšić kog NOP-odreda 4. decembra 1941. godine zarobili u selu Dragalju kod Grahova.<sup>49</sup> Prepiska izme u Štaba Lovenskog NOP-odreda i talijanske komande u Cetinju voena je dulje vremena i razmjena je obavljena tek 1. marta 1942. godine, ali tada nisu zamijenjene 48, ve samo 32 osobe sa svake strane. To potvr uju i završni dokumenti iz prepiske o toj razmjeni. Štab Lovenskog NOP-odreda uputio je grupu zarobljenih Talijana u Cetinje s dopisom:

»Na osnovu vašeg pisma od 28. februara 1942. godine upu ujemo vam 32 zarobljena vojnika, za koje tražimo da nam danas, posle podne uputite naše sugrađane.«

Talijanska komanda u Cetinju odgovorila je istog dana:

»Danas 1. marta 1942. godine u 15 asova stigla su u Cetinje 32 naša vojnika, stoga vam se u zamenu upu uju 32 vaša gra anina.«<sup>50</sup>

U »Izvještaju obavještajne službe« Štaba NOP-odreda za Liku, upu enom 2. marta 1942. godine komandantu Glavnog štaba Hrvatske i potpisanim od »politi kog obavještajnog oficira« Pere (Grubora) pod ta kom 4. nalazimo ove retke:

»Izvještavamo vas o toku i rezultatu razgovora s neprijateljem po pitanju razmjene zarobljenika... Razgovori su se vodili na Ljubovu. Predstavnici Talijanske komande otpoeli su razgovore o miru, umjesto o razmjeni zarobljenika. Pitali su nas: 1) Pod kojim bi uslovima pristali da obustavimo neprijateljstva; 2. da li bi možda htjeli promjenu vlade i 3) da li bi komanda njihove II armije mogla doći u kontakt s našom Vrhovnom komandom. Mi smo im odgovorili da nismo došli da razgovaramo s njima o miru nego o razmjeni zarobljenika. Rekli smo da smo mi neprijatelji, između kojih ne može biti mira dok ne napuste našu zemlju. Što se ti e promjene vlade, odgovorili smo im da mi ne priznajemo ni njihovu okupatorsku vlast ni Paveli evu vladu. Na treće pitanje odgovorili smo im da ako hoće dodir s našom Vrhovnom komandom po pitanju mira, da je besmisleno, jer da o miru ne može biti ni riječ. Zatim su nam postavili pitanje pod kojim uvjetom bi Štab grupe dozvolio da se njihova vojska evakuiše iz Korenice i Udbine. Mi smo im odgovorili: jedino pod uvjetom da nam predaju svoje oružje i municiju u potpuno ispravnom stanju.

Po pitanju razmjene zarobljenika mi smo ostali pri našem ranijem stanovištu. Razgovori su se završili tim da će talijanski delegati saopštiti svojoj komandi naše mišljenje i naše uvjete.«<sup>51</sup>

Postavljaju i partizanskim parlamentarima prva dva pitanja, Talijani su, o igledno, željeli da steknu sliku o stepenu njihove odlučnosti da istraju u oružanoj borbi i protiv njih kao okupatora, i protiv ustaške NDH. S obzirom na treće pitanje, njihova je namjera vjerovatno bila da utvrde postoje li i kako funkcionišu veze između Štaba NOP-odreda za Liku i najvišeg partizanskog štaba.

Odgovori na prva dva pitanja bili su onakvi kakvi su morali biti, jer ih nije bilo moguće no izbjegi; na osno-

vi njih Talijana je, kona no, postalo jasno da u li kim partizanima imaju beskompromisnog protivnika s kojim o nekom modus vivendi ne može biti ni rije i. A odgovor na tre e pitanje? Pa i on je bio onakav kakav je morao biti: iz njega Talijani nisu, zapravo, mogli ništa da zaklju e!

I partizanska je strana na temelju pitanja koja su postavili talijanski parlamentari mogla da izvu e odgovaraju e zaklju ke o daljim namjerama Talijana u odnosu prema ustanicima, kao i o stavu prema Paveli e-voj vladu!

Pošto je prva faza pregovora završena, uslijedila je druga. O tome Pero Grubor u istoj ta ki navedenog izvještaja piše:

»Desetak dana posle toga obavijestila nas je talijanska komanda da pristaje na naše uvjete razmjene zarobljenika, tj. na paritet, i da e pri stupiti razmjeni im se vrijeme poboljša i im naprave spisak naših ljudi koji se nalaze u njihovim rukama.«<sup>52</sup>

U Splitu je 17. novembra 1941. uhapšen sekretar CK KPH i lan Politbiroa CK KPJ Rade Kon ar Brko i o tome je Pokrajinski komitet KPH za Dalmaciju izvjestio a u:

»Drug Brko nalazi se u bolnici. Koristimo svaku priliku, da do smo do njega, ali bilo nam je nemogu e. Odredi u Lici i Dalmaciji smatruj da treba zarobiti nekoliko talijanskih oficira i u zamjenu za njih tražiti Brku. Mišljenja smo, da ga ne možemo oslobođiti pomo u oružane akcije.«<sup>53</sup>

Usvajaju i mišljenje i sugestiju Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju i primivši »Izvještaj obavještajne službe« Štaba NOP-odreda za Liku od 2. marta, o kome je upravo bila rije , Glavni štab Hrvatske je 13. marta naredio komandantu i politi kom komesaru Li ke grupe partizanskih odreda:

»Budu i da ste stupili u vezu s talijanskom vojskom zbog izmjene zarobljenika, ispitajte pod kojim bi uslovima oni pristali na izmjenu druga Rade Kon ar. Prihvativate ponudu makar i za sve zarobljene talijanske oficire, a mogli bi se s njima naga ati i oko toga da im za druga Radu Kon ar propustite opsjednutu posadu Korenice.«<sup>54</sup>

Me utim, sva nastojanja da se Rade Kon ar razmjeni ostala su bezuspješna: Talijani su ga osudili na smrt i 20. maja 1942. godine strijeljali u Šibeniku.

Primivši Titovu sugestiju da pohapšene drugove po-kušaju spasiti razmjenom za zarobljene talijanske ofi- re, Glavni štab NOP-odreda Slovenije uputio je 21. mar- ta 1942. »Dnevnu zapovest br. 1 svim komandantima partizanskih bataljona i eta«:

»Za zamenu nekih zatvorenih drugova, Gl(av- nom) štabu je potreban ve i broj viših oficira za taoce. Nare uje se etama da brzo pohvataju ne- koliko oficira i odmah jave. Oficire treba da uva jaka straža, postupati s njima dostoјno. Predložiti im da i sami pišu svojim komandama za izmenu. Pisma ta no pregledati i na drugom mestu preda- ti na poštu.«<sup>55</sup>

Nije poznato da je u toku 1942. na teritoriju Slovenije došlo do pregovora ili do razmjene zarobljenika.

U akciji izvedenoj 11. marta 1942. godine 4. bataljon »Budu nost« Tre eg krajškog NOP-odreda razoružao je ustašku stražu koja je obezbje ivala pilanu i mlin u okolini Glamo a, uništio postrojenja, a znatan dio žita i brašna što ga je zatekao u mlinu evakuisao uz pomo mobilisanih seljaka i njihovih zaprega. Kada je ujutro iz Glamo a prema pilani krenulo talijansko skijaško odjeljenje, eta koja je obezbje ivala taj pravac sa eka- la ga je, nanijela mu gubitke i zarobila nekoliko vojnika i jednog potporu nika.

»Za svoje zarobljene vojnike i oficire« — piše Simo Lon ar, jedan od u esnika te akcije — »Tali- jani su intervenisali preko nekih gra ana kod partizana, zahtijevaju i da ih partizani odmah os- lobode. Za svaki slu aj pokupili su nekoliko selja- ka u selima oko grada kao taoce i prijetili da e ih pobiti ako partizani odmah ne oslobođe njihove zarobljene vojnike. Partizani su prihvatali zamje- nu za seljake taoce, pod uslovom da im Talijani dozna e izvjesne koli ine sanitetskog materijala. Tako je, nakon izvjesnog natezanja, najzad postig- nut sporazum. Talijani su pristali na partizanski uslov i razmjena je bila izvršena.«<sup>56</sup>

Posljednjih dana decembra 1941. godine bataljon »Marko Oreškovi « iz sastava Li ke grupe NOP-odreda držao je pod opsadom talijanski garnizon u Korenici. U njemu je bilo i ustaša i domobrana. Prvog januara 1942. godine u pomo im je krenulo oko 250 Talijana, ali su ih Li ani sa ekali na serpentinama ceste Vrhovine—Ko- renica, razbili ih i 125 njih zarobili. Nakon toga se broj

zarobljenih Talijana popeo na nekoliko stotina. Budu i da su zbog problema prehrane bili veliko optere enje i za narod i za partizanske jedinice, jednoga su ih dana sve sproveli do Poivala i odatile uputili u Korenicu. U zarobljeništvu je radi razmjene zadržano samo osam viših i nižih oficira.

O njihovoj zamjeni govori Jovan Kokotovi :

»Dobio sam zadatak da preko kurira-civila vodim pregovore s italijanskim komandom u Gospu u, gdje su bili naši zarobljeni drugovi.

Za 8 zarobljenih oficira pristali smo da zame- ne 13 naših terenskih radnika. Bili su medu njima Joco Levnai, Stevo Dugandžija, otac Perice Kleuta, nekoliko žena iz AFŽ i još neki drugi.

Trajalo je to neko vreme dok smo se sporazumeli.

Zakazali smo sastanak za 15. mart u Podovima kraj Široke Kule... Dobio sam detaljne instrukcije od druga Jakova Blaževi a...

Oko 8 sati ujutro stigli su u Podove i italijanski pregovara i. Bila su dva kapetana i jedan poru - nik. Uz njih je bio i jedan ustaša kao tuma s tra - kom Crvenog križa oko rukava.<sup>57</sup>

Žele i da razgovaraju i o drugim pitanjima, talijanski su parlamentari predložili da odu na pregovore u Široku Kulu, što je Kokotovi prihvatio. Naravno, svi pokušaji Talijana da se razgovara o primirju, nenapadanju i sličnim temama, nisu u Kokotovi u našli za - hvalnog sagovornika i on se nakon izvršene razmjene iz Široke Kule vratio na partizanski teritorij.

U izvještaju Ko e Popovi a, komandanta Proleter - ske operativne grupe (1. i 2. proleterska brigada), formirane po etkom marta, Vrhovnom štabu, nalazimo i sljedeći pasus o akcijama grupe u isto noj Bosni od 21. marta 1942. godine:

»U toku poslednjih dana zarobljena su 55 et - nika. Oni etnici u Vlasenici i u Mili ima sami su se predali, a medu ovim zarobljenim je i Ra i ev eskadron sa konjima. Osu eno 15 na smrt, ali kazna nije izvršena nego smo uspeli da ih zame - nimo za šest drugova iz Uži kog bataljona, koje su etnici zarobili kod Han Pijeska.<sup>58</sup>

Dragoslav Rađić, koji se spominje u izvještaju, bio je komandant Cerskog etničkog odreda i još prije prve neprijateljske ofanzive na Mačvu i Počerinu sabotirao je borbu protiv okupatora (napad na Šabac i dr.)

Ismet Dilberović, borac 1. ete Konjic kog (Mostarskog) partizanskog odreda (bataljona), koja je u prvoj

polovini 1942. godine držala položaje iznad Konjica, pri-a:

»... 21. marta izvršena je razmjena trojice zabiljjenih italijanskih oficira za Franca Novaka i porodicu Pere Bilića, koji su se do tada nalazili u zatvoru. Tih dana, prije nego što se obavila razmjena, u isti je vladala posebna atmosfera. Odabran je desetina koja će izvršiti razmjenu, na elu sa komandirom Radom Špancem. S obzirom na to da je u isti vladalo šarenilo i raznolikost u pogledu odjeće i obuće, on je naredio da borci desetine budu jednoobrazno i, što je moguće više vojnički obućeni. Dio iste koji je ostao na položajima, trebalo je da bude spreman za slučaj da se nešto neočekivano dogodi. Prilikom susreta, na fašistički pozdrav italijanskog oficira i njegovih vojnika, Rade Španac i naši borci odgovorili su našim partizanskim pozdravom stisnutim pesnicama.«<sup>58</sup>

U borbi protiv njemačke motorizovane kolone, vodenoj 10. marta 1942. godine na Badrljaču, na cesti Ljubinje—Stolac (opširnije o tome u drugoj knjizi, u poglavljiju »Ofanzivna/informativna/ obavještajna služba u akciji«) partizanske jedinice Komande sektora Ljubinje—Stolac zarobile su 46 njemačkih vojnika i preko talijanskog komandanta garnizona u Stocu ponudile njihovu razmjenu. Više o tome saznajemo iz izvještaja Velike župe Dubrava, sa sjedištem u Dubrovniku, poslanog 18. aprila 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova tzv. NDH u Zagrebu:

»Kotarski predstojnik u Stocu dostavio je prijepis pisma koje su partizani uputili talijanskom zapovjedniku Stoca majoru Barteleu. Iz ovog pisma se vidi da partizani, prema sporazumu zaključenom između majora Bartelea i političkog komesara Branka Šotre, 25. III tek u godine predlažu razmjenu talijanskih i njemačkih vojnika sa grkoistočnjacima-komunistima koji se nalaze u našim, talijanskim i njemačkim logorima i zatvorima. Uz ovo pismo poslali su tri iskaza svojih ljudi, od kojih jedan sadrži imena 58 muškaraca, drugi imena 63 žene i djevojke, a treći imena 10 komunista koje je uhapsila talijanska vojna komanda u Stocu 11. III 1942. godine i odvela u Metković.

Italijansko zapovjedništvo u Stocu poslalo je ovo pismo svojoj pretpostavljenoj vlasti, a o tome je bila obaviještena i njemačka vojna komanda u

Mostaru. Njema kih zarobljenika kod partizana ima 43. U pomenutom pismu navodi se da su partizani strijeljali 11 italijanskih zarobljenika (10 vojnika i jedan asnik), a kao razlog navode to što su bile paljene ku e njihovog mirnog i nedužnog stanovništva.«<sup>60</sup>

O samom toku partizansko-talijanskih pregovora i postignutom sporazumu svjedo i Simo Radić, jedan od učesnika tih događaja:

»Major Barteleo pristao je na pregovore i na ugovorenje mjesto došao sa tumačem — profesorom iz Stoca. Pregovore su ispred naših jedinica vodili Mirko Sikimić i Branko Šotra. Major je sedam dana zadržan u Komandi sektora, gdje su se utvrdili svi uslovi pregovora o razmjeni zarobljenika, preuzimanju poginulih njemačkih vojnika i druge pojedinosti. Jedan od uslova istaknut na pregovorima bio je da se ne smije vršiti nikakva odmazda nad stanovništvom, jer će, u protivnom, svi zarobljeni biti strijeljani. Tok pregovora i utvrđene uslove neprestano je prenosio njemački vojnik u ulozi kurira, krećući se na motociklu i sa bijelom zastavom. Major Barteleo prihvatio je (po odobrenju njemačke komande iz Mostara) postavljene zahtjeve o isporuci hrane, sanitetskog materijala i druge pomoći, jedino nije htio priхватiti traženu isporuku municije partizanima, jer su mu to zabranili Nijemci.

Kada su pregovori okončani, izvršena je razmjena u kojoj je izvedeno 18 zatvorenih naših granata. Po uhapšenike u Stocu dobrovoljno je posao komandir Vlahovićete Milan Domazet. Time je ta razmjena završena.«<sup>61</sup>

Prilikom napada na ustašku posadu u selu Turiji kod Pura i ranije u između 12. i 13. januara 1942. godine zarobljena su tri borca Ozrenskog partizanskog odreda: Cvetko Arsenić, Aleksa Češović i Petar Stepanović. Saznavši sredinom marta da se oni nalaze u Tuzli i da im se spremaju javno su enje, a znajući da ih ustaše neće htjeti zamijeniti za zarobljene domobrane, čak ni za domobranske oficire ili ustaške milicionere, Štab Odreda naredio je jedinicama koje su djelovale na željezni koj pruzi Sarajevo—Bosanski Brod da zarobe nekoliko Nijemaca. To je i učinjeno.

»Već 29. marta« — piše komandant Ozrenskog NOP-odreda Tošo Vučasinović — »zarobili smo jednog nemačkog podoficira i tri vojnika. (...) Izvršili smo još nekoliko napada na vozove, a 4 ap-

rila, na sam katoli ki Uskrs ... (zarobili smo) jednog nema kog vojnika... i nekoliko maglajskih milicionera.«<sup>62</sup>

(Katoli ki Uskrs je 1942. bio 5. aprila — primj. autora.)

Tako su se ve prvih dana aprila 1942. u rukama boraca Ozrenskog NOP-odreda našla etiri njema ka vojnika i jedan podoficir. Tada je Štab Odreda ponudio njema koj komandi u Tuzli njihovu razmjenu za trojicu svojih boraca zarobljenih kod Turije i dva uhapšenika koja su bila u tuzlanskem zatvoru. Nekoliko dana kasnije na Ozren je stigao edo Popović, kazandžija iz Tuzle, kojega su ustaše još u avgustu 1941. slali da posreduje u razmjeni zarobljenih ustaša. Pomoć u njega je uticala eno da se razmjena obavi 9. aprila, što je i u injeno.

Tom je prilikom njema ki major, o igledno pripadnik Abwehra, koji je odlično govorio naš jezik, pokušao da pridobije za saradnju »šefa« partizanskih parlamentara Todora Panica, zamjenika komandanta Ozrenskog NOP-odreda. Pozivao se pritom na majora Jezdimira Dangića, pokazivao mu njegovu sliku s posvetom, tražio ponovni sastanak — ali uzalud.

Međutim, u toku pregovora za tu razmjenu dogodilo se nešto potpuno drugo: edo Popović, kojega su i ustaše i Nijemci smatrali svojim ovjekom i agentom, uspješno je odigrao ulogu partizanskog obavještajca! O tome govori tadašnji komandant Ozrenskog NOP-odreda Todor Tošo Vučasinović :

»Dok se edo kod mene bavio, uspeo sam da saznam dosta interesantnih novosti. Tako sam, između ostalog, saznao da u Tuzli borave tri tajanstvene linosti. edo je smatrao da su to gestapovci, među kojima i neki dr Ivo Kolić. Taj Kolić ga je i poslao da dođe do nas. On se negde, pred nekim domobranskim oficirima, hvalio da njih trojica pripremaju kraj Ustanka u Bosni. edo mi je pričao da su ta trojica pre nekoliko dana išla sa trojama nema ka borna kola na Majevicu i da su tamo sa majevičkim etnicima i njihovim vojvodom Kerovićem utvrdili primirje. Kolić je tvrdio da će to postati i na ostalim područjima, jer da on svagde ima svoje ljude preko kojih radi. Uveravao je da će se ustanci uskoro po eti da kolju sami između sebe. edo me je upozoravao da treba da budemo vrlo oprezni, jer da je gestapo sigurno već uhvatio neke veze i kod nas.«<sup>63</sup>

Podaci koje je edo Popović dao Todoru Vučasinoviću bili su tačni i dragocjeni.

»Tri tajanstvene li nosti... medu kojima i neki dr Ivo Koli « nisu bili gestapovci. »Dr Ivo Koli « bio je pripadnik njema ke vojnoobavještajne službe (Abwehra), odnosno njenog centra u Beogradu. Služio se pseudonimom Ivan Koli , pa se tako i potpisivao, ak i u službenoj prepisci. Ina e se zvao Hans Kohl i kao zastupnik neke njema ke firme prije rata je živio u Srbiji i dobro je znao naš jezik. Neposredno je bio podre en kapetanu dru Matlu, šefu odsjeka beogradskog Asta (Abwehrstelle), koji je li no dolazio i u štab Draže Mihailovi a na Ravnoj gori da bi pripremio njegove pregovore s njema kom komandom, do kojih je i došlo 11. novembra 1941. godine u selu Divcima. Nakon povla enja partizanskih snaga iz Užica u Sandžak, dr Mati je u Užicu formirao, ispostavu beogradskog Asta — Meldekopf Užice — a za šefa postavio Hansa Kohla, alias Ivana Koli a.

Vidjeli smo da je u akciji izvedenoj 4. aprila osim njema kog vojnika bilo zarobljeno i »nekoliko maglajskih milicionera«. U vezi s njima Štab 1. bataljona Ozrenskog NOP-odreda (komandant Jovo Bajkanovi , politi ki komesar Fikret Dedi ) obratio se 5. aprila »komandantu hrvatske vojske Maglaj«:

»Na dan 4. ovog meseca zarobljeni su od strane naše vojske: jedan domobran, etiri stražara željezni ke straže i tri vojnika iz Maglaja, milicije pomenute vojske. Vrati emo toj komandi pod uslovom da za svakog zarobljenog pošaljete po 50 kg soli. So uputite jablani kim putem civilnim lica.«<sup>64</sup>

I ta je razmjena obavljena po ve ustaljenoj praksi! U pismu dostavljenom sa Žabljaka Titu u Fo u 14. aprila 1942. Šiki (Moša Pijade) izme u ostalog piše i sljede e:

»Za Fatija (Andriju Hebranga) mi je jako teško. Ne bi li se moglo preko Hercegova kog štaba razmeniti za zarobljene Nemce? Imaju ih pedesetak. Ovi naši pametnjaci postreljali su sve zarobljene talijanske oficire, pa sad ne možemo da vršimo zamenu i drugove nam ubijaju na iju su zamenu ve pristali.«<sup>65</sup>

O razmjeni Andrije Hebranga opširnije se govori u poglavljju »Slavonska razmjena«, ali o zamjeni na koju su Talijani »ve pristali«, a koja nije mogla biti izvršena jer su svi talijanski oficiri postrijeljani, nismo mogli ništa pobliže da utvrdimo.

1 na Baniji je pripremana razmjena zarobljenog domobranskog poru nika za zarobljenog pozadinskog

politi kog radnika NOP-a Janka Šušnjara. Me utim, razloge zbog kojih ta razmjena nije obavljena objašnjava Ranko Miti, politi ki komesar Odreda:

»Tada smo kod sebe držali zarobljenog domobranskog porunika iz Mrakove jedinice. Namjeravali smo ga mijenjati za Janka Šušnjara, koji je bio uhvaen kao terenski radnik. Kada smo uli za pogibiju Ga ešinu, izdali smo narene da se odmah likvidira porunik, jer je na nas pucao do posljednjeg metka. Sada su O(kružni) K(omitet) KPH za Baniju i Stab Partizanskog odreda donijeli odluku: mjesec dana osvete za našega prvog komandanta Vasilja Ga ešu.«<sup>66</sup>

Vasilj Ga eša bio je jedan od najpopularnijih organizatora ustanka na Baniji. Kada je formiran Stab Korduna i Banije, postao je njegov lan, a u oktobru 1941. i lan Glavnog štaba NOP-odreda Hrvatske. U decembru je postavljen za komandanta Banije. Poginuo je 29. aprila 1942. godine u selu Brubnom probijajući se s vodom boraca iz ustaškog obrana. Proglašen je narodnim herojem.

Komande 1. južnodalmatinske i Neretvanske ete poslale su 9. maja 1942. godine Štabu Dinarsko-dalmatinskih NOP-odreda zajednički izvještaj o borbi voenoj 6. maja na sektoru uša a Neretve, u kojoj su zarobili jednog porunaika i 17 vojnika.

»Dana 7 t.m. — stajalo je u izvještaju o ovoj borbi — »zarobljenike smo saslušali i uputili jednog podoficira zarobljenika kao kurira sa pismom italijanskoj 6. Compagnia Chimica Posta Militare 4 — Metković.«

Prilažemo tekst pomenutog pisma.«

Uz citirani dio izvještaja Redakcija druge knjige *Narodnooslobodila ka borba u Dalmaciji 1941—1945, Zbornik dokumenata* dala je dvije napomene. U prvoj je riječ o prijevodu naziva talijanske jedinice: »Šesta kemijjska eta, vojna pošta 39«, a u drugoj Redakcija napominje da su u pismu data imena, prezimena i ostali podaci o zarobljenicima, pa zatim doslovno citira dio pisma:

»Za porunaika Flavio Setin i cap(orale = kaplar — primj. autora) Parma Enzo (Enco) koji su teže ranjeni, a koji trebaju hitnu bolničku njegu, tražimo u zamjeni naša dva partizana: Cvitan Antu i Lovrića, koji su uhapšeni 5. maja t. g. izjutra na ušu u rijeke Neretve, skupa sa njihovim oružjem. Osim toga za istu razmjenu dostavite nam sanitetski materijal, koji je utrošen sa naše

strane za vaše ranjenike i to kako slijedi: 2 komada 'kaliko' zavoja, 12 mull-zavoja, 3 kutije jodoform gaze, 50 grama jedne tincture, 3 komada burovih obloga, 50 grama hydrogena, deset grama lyzola, 20 dec. gr. vate, jednu kutiju od 3 metra flastera, jednu tubu streptazol tablete, 1 kutiju bor vazelina, 1 kutiju alb vazelina...'.

Za zamjenu za ostala tri ranjena vojnika tražena je obu a ili hrana i sanitetski materijal.

Dalje, za zarobljene zdrave vojnike piše: 'Kako je naprijed izneseno ostali su zdravi, te ih zadržavamo uz zahtjev, da im dostavite hranu za jedan mjesec dana, kako im pripada. Ove zdrave Vaše vojnike zadržavamo kao taoce, pa se nadamo, da e na ra un života vaših vojnika prestati zlo ina - ka plja ka imovine i paljenje ku a poštenih i slobodoljubivih seljaka ovog kraja'.<sup>67</sup>

Šta se dalje doga alo, je li obavljena predložena razmjena — nismo mogli utvrditi.

Prva južnodalmatinska eta napala je 13. maja 1942. poslije podne dijelove talijanske divizije »Messina« (»Mesina«) — kolonu od 300 vojnika i jednim tenkom — na cesti Rogotin—Gradac kod Striževa, tj. kod zaseoka Ba ine. Ubijeno je pet vojnika i dva oficira, a zarobljeno 15 vojnika i pet oficira.

Kada su se Talijani povukli u selo Rogotin, Komanda ete predložila je da im ranjene zarobljenike predala u zamjenu za sanitetski materijal. Talijanska je komanda prihvatala prijedlog i sutradan su u osloboeni Gradac uplovila tri talijanska broda. Me utim, kada su ranjenici ukrcani, brodovi su otvorili artiljerijsku vatru po selu: razrušena je 21 ku a i više ošte eno, poginule su tri žene, a tri su ranjene.<sup>68</sup>

Štab Grupe NOP-odreda za Liku postigao je prvih dana jula 1942. sporazum s predstavnikom generala Raffaella Peligrea (Rafaelo Peligre), komandanta divizije »Re«, ije je sjedište bilo u Gospi u, o razmjeni njihovih zarobljenih oficira za osmoricu pripadnika narodnooslobodila kog pokreta koji su se nalazili u njihovim zatvorima: Juru Blaževi a iz Gospi a (oca Jakova Blaževi a), Katu Rub i -Brklja i i Ružu Brklja i iz Leš a, Josipa Hadelana, Franju Šuka i Franju Vadlja iz Zagreba, Janju Kuprešanin i Mirka Oklobdžiju iz Metka.

Dogovoren je da se razmjena obavi blizu sela Vukave kod Široke Kule, 9. jula 1942. godine u 11 sati. I sve je po elo kako je dogovoren, ali, nažalost, završilo se kako nitko nije o ekivao.

O tome što se dogodilo, piše dr Nikola Rub i :

»... Osobito me je obradovalo pismo sekretara Oto a kog komiteta... u kojem mi javlja Brico da su moja majka i sestra puštene iz zatvora u Vrhopinama i da su preba ene u Gospu radi zamjene. (...) 9. srpnja 1942. (...) bila je ugovorena zamjena. (...) Talijani je trebalo da dovedu i predaju Štabu Grupe osmorice interniraca: ...Oni su dovedeni u Široku Kulu velikim talijanskim autom Crvenog križa. Pred tim autom vozio se kao prethodnica motociklist, a iza njega u osobnom automobilu talijanski oficir, sve enik — tuma — i voza pod bijelom zastavom i zastavom Crvenog križa. Automobili su ekali nedaleko od žandarmerijske stanice u Širokoj Kuli dok se izme u parlamentara ne odredi mjesto zamjene i druge formalnosti. Ustaše su, me utim, odlu ile da te ljude pobiju prije nego se izvrši zamjena. Poznati ustaški krvnik bojnik Ivan Dev i Pivac, zapovjednik V li ke bojne, odmah je organizirao dobrovoljce... i uputio ih na mjesto nedaleko od Kule. A kad je auto s pratnjom krenuo, sa ekali su ga i zatražili od talijanske posade da iza e iz automobila. Talijani su to u inili bez ikakva protesta i otpora. Na to su ustaše otvorile vrata automobila i naložile zarobljenicima da iza u i da se postave na desnoj ivici ceste. Sedam ih je izišlo iz kola, dok se Oklobdžija skrio iza vrata i tamo ostao. Ustaše su otvorile vatru iz strojnica i ubile Juru Blaževi a, Ružu Brklja i , Franju Šuk i Franju Vndlja, dok je Kata Brklja i pala teško ranjena. Samo dvoje je uspjelo pobje i: Josip Hadelan i Janja Kuprešanin.«<sup>69</sup>

Jedna od metoda talijanskih okupatora u borbi protiv partizana bila je odvo enje manjih ili veih grupa civila u zatvore i logore. To se doga alo i na sektoru Bosanskog Grahova. Tako se polovinom 1942. godine u talijanskom zatvoru u Kninskoj fortici nalazilo više od stotinu zatvorenika.

»Sa mnjom je bilo« — piše David Mandi — »oko 100 zatvorenika u jednoj tjesnoj i mra noj prostoriji. Hranili su nas sa 50 grama hljeba i pola litre vode dnevno.«<sup>70</sup>

Kako se u partizanskom zarobljeništvu nalazilo više talijanskih vojnika, partizanska je komanda odlu ila da ih zamjeni za one iz kninskog zatvora i u vezi s tim

polovinom avgusta 1942. godine s talijanskim komandom u Bosanskom Grahovu ugovorila sastanak u selu Borova i, nekoliko kilometara sjeverozapadno od Bosanskog Grahova. Talijansku je komandu zastupao major (?) Marušić, obavještajni oficir divizije »Sassari«, a partizanski su parlamentari bili Nikola Kotle, pomoćnik političkog komesara Petog krajiškog NOP-odreda i Niko Duri.

Dok je D. Mandić u ostalo u sjećanju da su avgusta 1942. godine »zamjenili (su nas) 75 zatvorenika za 35 Talijana«, Niko Duri, jedan od partizanskih parlamentara, daje malo drugačije brojke zamjenjenih:

»...Dogovorili (smo se) da za svaka 3 naša zatvorenika damo jednog njihovog vojnika« — kaže Niko Duri. — »Sjećam se da smo tada razmjenili 36 talijanskih vojnika za naših 108 interniraca, među kojima je bilo i žena, djece i staraca.

(...)

Utana ili smo ... da se zamjena izvrši na mostu kod kuće Jovandića u Borova i. I zaista poslije nekoliko dana javili su dan zamjene, koja je zaista izvršena na ugovorenom mjestu, uz obostrano obezbjedenje.

Naši internirci su bili veoma iscrpljeni, tako da mnogi nisu mogli si i sa kamiona nego su ih po dvojica pridržavali i jedva su hodali. Italijani su, međutim, bili debeli kao praški i, samo što nisu bili u uniformi nego u našim civilnim seljakim odjelima; bili su veseli kao i obično.<sup>71</sup>

U Arhivu Vojnoistorijskog instituta u Beogradu nalazi se vrlo interesantan dokument o pregovorima pri razmjenama. To je dopis koji je »Štab XIV (naredno) o(slobodila) udarne brigade« 2. septembra 1942. godine poslao »komandi pešadijske divizije — Mostar za kapetana g(ospodina) Berlingeri Giulio« (Berlin eri u-ljio). Dajemo ga u cijelini:

»Kao što vam je poznato nalazi se u našem zarobljeništvu veći broj talijanskih vojnika, podoficira i lekara. Na osnovu vašeg dopisa upućenog ovoj komandi na inicijativu gospodina Otta, dali smo raspis svim našim vojnim komandama u Jugoslaviji za prikupljanje podataka o zarobljenim Talijanima. Pošto je tu stvar uzela u svoje ruke naša vrhovna komanda, nadamo se u najskorije vreme dobiti sve potrebne podatke. Ali smatramo da se razmena može vršiti i po grupama, ne eakciju i podatke o celokupnom broju zarobljenika. To bi olakšalo i tehničku stranu razmene.

Budu i da ste voljni vršiti razmenu predlaže-  
mo prvu grupu od etrdeset i jednog zarobljenika.  
U prilogu dostavljamo spisak zarobljenih talijan-  
skih vojnika.

Istovremeno šaljemo vam spisak onih 109 ro-  
doljuba koje želimo dobiti u razmenu za gornju  
grupu vaših vojnika. Rodoljube, koje isklju ivo  
tražimo, navodimo onim redom kojim želimo da  
budu uzimani u obzir.

Predlažemo da se zamena zarobljenih izvrši  
8-X-1942 negde u blizini Grahova.

Po našem parlamentarcu dostavite vašu ko-  
na nu odluku i predloge u pogledu tehnike stra-  
ne razmene. Pored toga dostavite nam i spisak  
naših rodoljuba koji se nalaze kod vaših vojnih,  
civilnih i sudske vlasti. Taj spisak smo iskoristiti  
za odabiranje naših ljudi u razmenu za sledeće  
grupe.<sup>72</sup>

Po svemu sude i, citirano je pismo mogao poslati  
samo Štab 10. hercegova ke brigade, jer u to vrijeme u  
sastavu NOV i DVJ uopće nije postojala brigada s red-  
nim brojem XIV. (U toku 1942. jedina brigada s tim bro-  
jem bila je 14. primorsko-goranska, ali ona je formirana  
tek 26. novembra 1942. godine!) Prema tome, moglo  
se raditi samo o namjernoj upotrebi neta nog naziva  
zbog »uvanja vojne tajne« i dezinformisanja talijanske  
vojno-obavještajne službe.

Popis koji je talijanska komanda poslala iz Mostara  
»na inicijativu gospodina Otta«, najvjerovalnije je inž.  
Hans Ott donio i li no predao Štabu Brigade. Naime,  
on je u avgustu — poslije zarobljavanja u Livnu — u ve-  
zi s pregovorima o svojoj razmjeni i razmjeni svojih sa-  
radnika, u prvo vrijeme postao parlamentar, i to parti-  
zanski i njemački. O toj njegovoj ulozi više smo govorili  
u poglavljju »Livanjska razmjena«. U sklopu prego-  
vora o razmjeni livanjskih zarobljenika njega je put do  
Zagreba i natrag uvek vodio preko Mostara, a s komandom  
talijanskih trupa u Mostaru morao je da uspostavi i održava tjesnu vezu i saradnju već i zato što  
se u talijanskim logorima i zatvorima nalazila većina  
osoba koje su partizani u po etku pregovora tražili u  
zamjenu. Put ga je vodio preko teritorija koji je kontrolisala  
10. hercegova ka brigada, a i veza s Vrhovnim  
štabom uspostavljana je preko Štaba te brigade.

Interesantno je, međutim, da je inž. Ott, o igledno iz  
vlastitih pobuda i radi vlastitih obavještajnih kombinacija,  
ne samo pokušao već i napravio prve korake da se  
u razmijene zarobljenika između talijanskih i partizan-

skih komandi unese više »reda« i postigne na elan sporazum na višem nivou.

Možda je druga rečenica dopisa Štaba 10. alias 14. hercegovačke brigade — »dali smo raspis svim našim vojnim komandama u Jugoslaviji« — samo nespretno formulisana. Takvo tumačenje sugerira i sljedeća rečenica da je »tu stvar uzela u svoje ruke naša Vrhovna komanda«. Ipak, postoje mogućnosti da je takva formulacija na neki način sugerirala da će se i daljnji tok razgovora i pregovora o razmjenama, bar privremeno, voditi preko štaba brigade.

Da su poslije prvog koraka nastavljeni pregovori o talijansko-partizanskim razmjenama u okvirima koje je Štab Brigade sugerirao citiranim dopisom, potvrđuju se uvani, mada nepotpuni, dokumenti: spisak 109 osoba koje su se nalazile po talijanskim logorima i zatvorma što ga je štab talijanskih trupa poslao iz Mostara Štabu 10. hercegovačke, odnosno »XIV. n. o. udarne brigade« i »spisak italijanskih zarobljenika koje vam šaljemo za razmjenu«, koji je Štab Brigade poslao talijanskoj komandi. Ti spiskovi nemaju popratnih dopisa, bez pečata su, bez potpisa i bez datuma!

Spisak od 109 osoba<sup>73</sup> ima rubrike: prezime i ime, ime oca, ime i djevojačko prezime majke, mjesto i datum rođenja. Bilo je tu osoba iz raznih dalmatinskih i bosanskih naselja: Žrnovice, Bosanskog Grahova, Bitelići, Tiškovca, Sinja, Otoka, Zabrišića, Livna, Drvara, Korita, Kninskog Polja, Kazanaca...

Od spiska zarobljenih Talijana sa uvana su samo dva lista: jedan s rednim brojevima 1 — 7, a drugi s rednim brojevima 36 — 41, a zarobljenici su pripadali 3. bataljonu 152. puka divizije »Sassari«.<sup>74</sup>

Nismo našli dokumente o izvršenoj razmjeni. Međutim, svjedočenja Davida Mandića i Nika Đurića o razmjeni izvršenoj u selu Borova i kod Bosanskog Grahova dozvoljavaju pretpostavku da je ta razmjena bila rezultat opisanih pregovora, jer je obavljena »u blizini Grahova«, kako je Štab Brigade predložio, a prema navodima N. Đurića, tom je prilikom zamijenjeno »naših 108 interniraca«. U brigadnom dopisu govori se o »109 rodoljuba«, ali je jedan od razmijenjenih ostao u Kninu. Dakle, razlika je samo u datumu: Štab Brigade dopisom od 2. septembra 1942. predlaže da se razmjena »izvrši 8-X. 1942«, a D. Mandić u i N. Đurić u ostalo je u sjećanju da je razmjena izvršena polovinom avgusta. Vjerojatno ih varala sjećanja.

Po etkom novembra 1942. po nare enju Štaba 4. operativne zone NOP-odreda Hrvatske Bra ka se partizanska eta od oko 80 boraca prebacila, ponajprije zbog teško a u prehrani, na planinu Biokovo. Na ostrvu je ostao samo jedan njen vod. A onda...

„ »Po odlasku ete Talijani su uspjeli da uhapse uo i godišnjice Oktobarske revolucije dva druga — Jozu Bodlovi a i Andriju Jugovi a... Partizanski vod i naši aktivisti brzo su reagirali i odmah postavili zasjedu na moru i na kopnu. U zasjedu je upao talijanski kamion, u kom se nalazio nitko drugi ve komandant talijanske vojske na Bra u sa svojom pratinjom od 13 vojnika. Svi su oni zarobljeni. Da bi oslobodili uhapšene druge, naši su Talijanima ponudili zamjenu. Talijani su je odmah prihvatali, a zatim je i izvršena kod Pražnice.«<sup>75</sup>

Uz taj pasus autor knjige *Dalmacija 1942* Drago Gizić dao je napomenu:

»1) J. Bodlovi bio je tada lan O(kružnog) K(omiteta) za Bra —Hvar. Poginuo u avgustu 1943. prilikom oslobo enja Bola.

2) A. Jugovi nalazio se na dužnosti predsjednika NOO-a Bol.

3) Talijani su kasnije iz zatvora pustili sve (oko 20) drugova Bra ana, koji su se nalazili u zatvorima na Bra u, kao i one u Splitu i Šibeniku, koje su partizani tražili.«<sup>78</sup>

Bila je to uspješna razmjena. Samo je pitanje jesu li bra ki partizani postupili po direktivi nekog višeg štaba ili samoinicativno.

Prilikom akcije na Sitnicu, južno od Banjaluke, koju su uspješno izvela etiri bataljona 1. proleterske NOU brigade jedna je eta 3. bataljona 4. krajiške brigade no u izme u 19. i 20. novembra 1942. godine sa ekala dijelove neprijateljske posade (jednu satniju domobrana) koji su se povla ili i zarobila 65 domobrana. Tri Nijemca i tri domobrana uspjela su pobje i, ali ih je kasnije, uz pomo seljaka iz sela Sokolova, uhvatio obavještajni oficir 7. krajiške polubrigade.<sup>77</sup>

O tome je Štab 4. krajiške brigade 21. novembra izvjestio Štab 1. udarnog NOU korpusa i Štab 5. NOU divizije:

»Zarobljene domobrane smo uputili u Bos. Petrovac Komandi podru ja da ih uputi njihovim kuma. Dva oficira i tri Nijemca uputili smo isto Komandi podru ja da ih stavi Vrhovnom štabu

na raspolaganje, ukoliko bi bili potrebni za razmjenu.<sup>78</sup>

Zarobljenici su priklu eni ve postoje oj grupi zarobljenih Nijemaca o ijoj je razmjeni Vrhovni štab pregovarao. Me utim, njihova je razmjena obavljena tek u martu 1943- godine, u toku etvrte neprijateljske ofanze.

U izvještaju Štaba 3. operativne zone Glavnog štabu NOP-odreda Hrvatske od 20. novembra 1942. godine našao se i podatak da je jedan bataljon I. slavonske narodnooslobodila ke partizanske udarne brigade...

... »postavio zasjedu 200 metara od ulaza u Novu Gradišku«, na koju je »naišao jedan civilni auto ... U automobilu se je nalazila jedna šumarska komisija koja (je) zarobljena i dopremljena u štab Zone ... Zarobljenici su 4 inžinjera, od njih dva su inovnici Ministarstva šuma i ruda, a druga dvojica namještenici šumske uprave u Novoj Gradiški (Sada vodimo pregovore o razmjeni), o emu e biti rije i u politi kom i informativnom izvještaju.<sup>79</sup>

Mada nismo našli dokumente Štaba 3. operativne zone koji se odnose na pregovore o razmjeni etvorice inženjera, sude i po svemu, Štab zone poslao je lugara Jovana Bakarca u Novu Gradišku s ponudom za razmjenu. To indirektno potvr uje telegram Drage Jileka, tadašnjeg zapovjednika UNS-a, poslan u Novu Gradišku »Župskoj redarstvenoj oblasti na ruke upravitelja g. Wagnera« 2. novembra 1942. godine. Dajemo ga doslovno:

»Lugaru Jovanu Bakarcu dozvoliti i omogu iti pregovore sa partizanskim odredima u pogledu puštanja na slobodu zarobljenih inžinjera Kfnoti Loger Knez i Škopac. Rezultat pregovora lugar e obavješ avati Redarstvenu oblast u Novoj Gradiški a ova e o svemu najžurnije dostavljati istim putem izvješ a potpisom. Bez prethodnog odobrenja neka redarstvena oblast ništa ne preduzima.«<sup>80</sup>

Deset dana kasnije, 12. novembra 1942, »pro elnik« protukomunisti kog »Odjela III Ureda I UNS-a« dr Aleksandar Benak obra a se, u vezi sa zarobljenim inženjerima, po Jilekovu nare enju, Župskoj redarstvenoj oblasti u Novoj Gradiški s pitanjem:

»... da li se vode pregovori sa partizanima o njihovom izru enju bilo sa kojom oblasti. Broj: 80148.<sup>81</sup>

U me uvremenu je uspostavljena veza izme u Šta-

ba 3. operativne zone i Župske redarstvene oblasti u Novoj Gradiški. Štab Zone je za zarobljene inženjere, o igledno, u zamjenu tražio više uhapšenih pripadnika NOP-a, dok je zapovjednik UNS-a Jilek insistirao na broj anom reciprocitetu poslavši Župskoj redarstvenoj oblasti u Novoj Gradiški 25. novembra sljede a uputstva i nare enja:

»U predmetu ing. Škopca i drugova jedino je naslov ovlašten za vo enje pregovora. Partizani ma odgovoriti da pristajemo na izmjenu jedino na osnovici 4:4. Partizani neka dostave popis dvadesetrice od kojih emo mi izabrati etvoricu. Potrebno je istima diktirati da se sa uva autoritet vlasti. Broj 88813.«<sup>82</sup>

Zapovjednik UNS-a Drago Jilek, o igledno, nije bio naro ito zainteresovan za razmjenu etvorice inženjera: znao je da oni nemaju pojma o radu ustaške obavještajne službe i njenih agenata u partizanskim redovima ili u redovima ilegalnog NOP-a, njihova radna mjesta nije bilo teško popuniti, a njihovo »radno podru je« — šume i rude — ionako je bilo pod partizanskom kontrolom.

Ponudu Štaba 3. operativne zone za njihovu razmjenu Jilek je ipak prihvatio ne žele i da prekine uspostavljenu vezu — zlu ne trebalo! Upozorenje o lišavanju Župskog redarstva u Novoj Gradiški bilo kakvih kompetencija u pregovorima, uz izri ito nare enje da »bez prethodnog odobrenja... ništa ne preduzima«, bilo je posljedica ve izdane »okružnice o zabrani bilo kakvih pregovora sa partizanima«.<sup>83</sup>

Štab Zone nije pristao na ustašku ucjenu o dostavljanju »popisa dvadesetrice od kojih e... (ustaše) izabratati etvoricu« i pregovori su prolongirani. Budu i da su ustaše insistirale na reciprocitetu 4 :4, naglašavaju i da »to nije priedlog nego zahtjev«,<sup>84</sup> Štab Zone je prihvatio taj reciprocitet i dopisom od 17. decembra 1942, koji je potpisao politi ki komesar zone Marijan Stilinović, u zamjenu za zarobljene inženjere tražio Zlatu Šegvi Noru, Anu Paveli Hanu, Maru Šećatovi i Svetozara Bosjer i a. Župska redarstvena oblast je 6. januara 1943. odgovorila da je »Ana Paveli umrla 2. 9. 1942«, »Zlata Šegvi 14. 9. 1942«.<sup>85</sup>

Pregovori su nastavljeni i završeni tek 8. februara 1943. kada su razmjenom zarobljenih inženjera dobiveni Ljubica Buba Janić, Ljudevit Belošević, Marija Smiljanic i Anka Lićina.<sup>86</sup>

Druga li ka i 4. kordunaška brigada 24. oktobra 1942. godine napale su i likvidirale jako neprijateljsko uporište Tušilovi — Brezova Glava, zarobivši 427 neprijateljskih vojnika. Među zarobljenima su se nalazila i dva ustaška potporuника iz 1. klase ustaške vojne akademije u Zagrebu: Tomislav Stilinović i Božidar Matić. Uplašeni za život, pokušali su, na zaista naivan način, da prevare partizanske rukovodioce i prikažu se pristalicama i aktivistima narodnooslobodilačkog pokreta. Prema navodima Ignjatija Gnjace Perica, tadašnjeg načelnika Komande Kordunaškog područja, Stilinović je tvrdio da je »u estvovao u građanskom ratu u Španiji«, a Matić »da je u estvovao u akciji kojom je oštete ena glavna pošta i transformator u Zagrebu«!

Providni pokušaji dvojice ustaških oficira da se lažno predstave brzo su i lako razoblijeni i utvrđeno je njihov pravi identitet. Poslije istrage obojica su prebašteni u zatvor Kordunaškog vojnog područja.

Glavni štab Hrvatske odlučio je da zarobljene ustaške oficire zamijeni za komuniste Jerka Bakovića i Jožu Horvata, koji su bili u ustaškim logorima. Baković je svojevremeno bio s Radom Konarom i Stipom Ugarčevićem u partijskoj eliji koja je rukovodila tehnikom Centralnog komiteta KP Hrvatske. Kada je zagrebačka ustaška policija uhapsila Milana Hupertu, on je, pored ostalih, provalio i Bakovića, koji je zato završio u logoru Jasenovac. Joža Horvat, pekarski radnik, pao je u ruke ustaške policije po etkom 1942. godine, poslije jedne diverzantske akcije i završio je u logoru Stara Gradiška.

Prepiska o toj razmjenci trajala je cijeli novembar i na kraju je dogovorena za 1. decembra 1942. godine. Tog su dana u 10 sati prije podne na most preko rijeke Korane kod sela Barilovići stigli ustaški parlamentari s ustaškim šefom policije u Karlovcu Prohaskom na čelu, a preko Kosjerskog sela došao je partizanski parlamentar Ignjatije Gnjaco Perić. Pošto su jedan drugome pokazali svoja punomoć, obavljena je razmjena. Bila je to prva razmjena ratnih zarobljenika na Kordunu.<sup>87</sup>

Misleći da su Ignjatije Perić, kako je pisalo u njegovu punomoću, i Gnjaco Perić dva ovjeka, Prohaska je »izrazio želju da bi htio da se sastane sa Gnjacom«, na što je on pristao i o svemu tome napisao:

»U 12 asova zvani ni deo zadatka bio je završen, pa smo svi zajedno... krenuli u Kosjersko

Selo. Partizani i narod su i dalje pred licem itave neprijateljske posade i ustaških rukovodilaca iz Karlovca manifestovali i slavili.

Odmakli smo se od mosta jedno stotinjak metara. Nalazili smo se na slobodnoj teritoriji Kordun, a Prohaska je i dalje pitao da li e stvarno imati sre u da se sastane sa Gnjacom Peri em. To njegovo esto ponavljanje jednog te istog bilo mi je dosadilo. I — ako još nismo bili stupili na sigurnije tlo, okrenuo sam se Prohaski i ostalima i iznenadno im saopštio da sam ja Gnjaco Peri . Ovo saznanje iznenadilo je prisutne a posebno Prohasku. On mi je kasnije priznao da je o ekivao susret s jednim starijim, snažnjim i oštrijim ovekom, ovekom koji je od po etka ustanka 1941. krstario svojom jedinicom po Kordunu i eš e dołazio u blizinu njihovih garnizona u Karlovcu, Skakavcu, Vukmanovi u i Barilovi u. 'Pa na koncu na ovom terenu Vi ste imali i zapaženih uspjeha', cini no je izjavio Prohaska, 'Eto zbog ega sam želio da se sastanem s Vama'. (...)

Dolaskom u Kosijersko Selo borci i narod ostali su na svojim mestima. Samo mi je komandir e-te prišao i raportirao da je stanje redovno, mada nije bio obavezan na taj raport. Za vreme raporta iznenadno se pojавio na belom konju Mili Dejanovi , komesar odreda, što je za ustaše bio još jedan veliki doga aj, jer su želete da se susretnu i s jednim politi kim komesaram. *Prohaska je, onako policijskim oima, sve to posebno, dobro pratit i nastojao da što više živih slika i doga aja dobro zapamti kako bi po povratku u Karlovac mogao što bolje i vernije ispri ati svojim prepostavljenim starešinama šta je sve video* (istakli autori). Pre nego što se vratio u Barilovi , zamolio me je za dozvolu da se sa mnom i Dejanovi em fotografiše kako bismo mi i on imali trajnu uspomenu na dan našeg prvog sastanka. (...) Nakon dva meseca Prohaska je po jednoj ženi, koja se vra ala iz Karlovca na Kordun, poslao obe ane fotografije.«<sup>88</sup>

Bilo je, eto, i takvih situacija kada se smatralo um jesnim ak i jednom funkcioneru ustaške policije do zvoliti da osmotri što se doga a na slobodnom partizanskom teritoriju, i da se »za uspomenu na taj doga daj« fotografiše s partizanskim obavještajcem i politi kim komesaram!

Poslije oslobo enja Biha a 4. novembra 1942. godine, 4. divizija 1. bosanskog udarnog korpusa orijentisa

la je svoje snage prema utvr enoj neprijateljskoj liniji Bosanski Novi — Ljubija, tzv. odbrambenom pojasu Jugozapad, i u borbama koje su po ele 18. novembra naijela neprijatelju teške gubitke: 6. ustaška bojna i dvije domobranske satnije bile su razbijene, a jedna bojna 1. domobranske pukovnije — oko 600 ljudi — zarobljena. Jedinice 4. divizije po ele su nakon proboga utvr ene linije i razbijanja neprijateljskih snaga pro ešljavati teren, hvatati i zarobljavati manje grupice raspršenih neprijateljskih jedinica.<sup>89</sup> Pritom su naišle na grob svoga druga Ilije Maleša, komandira voda u 3. bataljonu 6. krajiske brigade. Njegova je jedinica napadala uporište na trigonometru »Pošta« na Novskoj planini, ali ga nije uspjela zauzeti. Izgubivši, me utim, susjedni položaj na Veliki a-brdu, neprijatelj je ipak bio prisiljen da se povu e. Došavši sutradan na taj položaj, borci su »zatekli (smo) na brisanom prostoru ispred mitraljeskog gnijezda svježu humku sa krstom od dasaka, na kojem je neko od neprijateljskih vojnika napisao 'Slava palom jukanu *Iliji Malešu* i dvojici nepoznatih drugova«.<sup>90</sup>

O tom pro ešljavanju terena politi ki komesar 4. divizije Dimitrije Bajalica Baja izvjestio je 19. novembra Štab 1. bosanskog korpusa »da su o iš eni Dolovljani prema Eki ima (Bosanski Novi — primj. autora), zarobljeno desetak domobrana, jedan pukovnik i jedan natporu nik«.<sup>91</sup>

Bili su to u stvari potpukovnik Ivan Severovi , komandant neprijateljske odbrambene linije Javorak-Braji a Tavan, i natporu nik Teufik Pleteli .

Durica Labovi i Milan Basta u knjizi *Partizani za pregovara kim stolom 1941—1945.* pišu da je...

... »Desetak dana poslije njihova zarobljavanja, kad su pomno ispitani svi zarobljenici, 2. decem-bra 1942. godine, štab 4. divizije, kojom su koman-dirali Josip Mažar Šoša i Milinko Kuši , predložio (je) ustaško-domobranskoj komandi da se izvrši razmjena domobranksih oficira za zatvorene pri-padnike narodnooslobodila kog pokreta.«

Autori dalje navode da su ustaše »vrlo brzo« odgo-vorile na prijedlog Štaba 4. divizije, a zatim citiraju taj odgovor:

»U spoju vašeg pisma od 2. decembra 1942. go-dine (istakli autori) pod brojem 6199, saop ava vam se da su za zamjenu zarobljenog potpukovni-ka Ivana Severovi a i natporu nika Teufika Plete-li a zatražene osobe, tj. Mubera Karabegovi i Je-lica Herceg. Zatražene su od zapovjedništva ba-njalu kog zdruga u Banjaluci, i tamo su na raspo-

laganju. Tre a zatražena ženska Zaga Umi evi nije još mogla biti prona ena kod odnosnog etni kog zapovjedništva, te e vam se tako er saopiti im bude na ena. Kako se ova zamjena ne bi otegla, predlažemo da zamjenu izvršimo odmah, a navedena Umi evi uputit e vam se naknadno, a ukoliko ne bude prona ena imenujte vi jednu odgovaraju u osobu koja e vam se uputiti...«<sup>82</sup>

Citirani dokument u verziji D. Labovi a i M. Baste zbog neshvatljivih se razloga poprili no razlikuje od originala. To e italac lako uo iti upore uju i njihov tekst s tekstrom originala:

»U spoju *našeg pisma od 2. om.* pod O (evid-  
nik) br(oj) 6199, poslatogpreko *naših kurira* (istak-  
li autori) pravcem Glina—Maja—Klasni , koje ste  
valjda primili saop ava Vam se, da Vam za za-  
mjenu za zarobljenog potpukovnika Ivana Seve-  
rovi a i natporu nika Teufika Pleteli a zatražene  
osobe t.j. Mubera Karabegovi i Jelica Herceg sto-  
je kod Zapoviedni tva Banjalu kog Zdruga u Ba-  
nja Luci na raspolaganju. Tre a zatražena ženska  
Zaga Umi evi nije još mogla biti prona ena kod  
odnosnog etni kog zapovjedni tva, te e Vam se  
tako er ustupiti im bude mogu e.

Kako se ova zamjena nebi otegla predlažem  
da zamjenu izvršimo odmah a navedena Umi e-  
vi uputiti e Vam se naknadno a u koliko ne bu-  
de prona ena imenujte Vi jednu odgovaraju u  
osobu koja e Vam se uputiti.

O tome je obaviješteno Zapovjedni two Banja-  
lu kog Zdruga kao i Vaše Vrhovno zapovjedni -  
two preko zrakoplova u Lušci Palanci.«<sup>95</sup>

Zbog sintagme *vašeg pisma* umjesto *našeg pisma*,  
koju su sami napravili, autori su i datum dopisa »Minis-  
tarstva hrvatskog domobranstva« (2. decembra) naveli  
kao datum dopisa Štaba 4. krajiške divizije.

No, nije sve u tome. Vratimo se na po etak doga a-  
ja. Potpukovnik Severovi i natporu nik Pleteli zarob-  
ljeni su 18. novembra 1942. godine kod Suha e. Tri dana  
kasnije, 21. novembra (a ne 2. decembra!) Štab 1. bosans-  
kog NOU korpusa (a ne Štab 4. divizije!) šalje dopis pod  
brojem 597 »gospodinu pukovniku Slavku Petruharu —  
Bosanski Novi«, nude i zamjenu zarobljenih domob-  
ranskih oficira...

... »za Zag Umi evi , koja je zarobljena izme-  
u 16. i 17. oktobra t.g. u Srbcu od strane etnika  
Velimira Banjca, a bila je na saslušanju u štabu  
etni kog bataljona 'Knez Arsen' u Ilovi, a zatim

vjerovatno poslata na saslušanje u Jošavku, i Berku Karabegovi koja se danas po obavještenjima sa kojima mi raspolažemo nalazi u logoru Bos. Gradiška, Jasenovac ili banjalu ki zatvor, i Jelicu Erceg rodom iz Bos. Novog, koja se nalazi u zagreba kom zatvoru.<sup>94</sup>

Dopis je potpisao komandant 1. bosanskog NOU korpusa Košta Nad, i to svojim imenom, kao što se uvek potpisivao.

Iz Bosanskog Novog pismo je stiglo u Zagreb, u kancelariju »Glavnog stožera Ministarstva Hrvatskog Domobranstva«, koji je prihvatio ponudu razmjene zarobljenika i svoj odgovor od 2. decembra poslao »Posadnom zapovjedni tvu« u Glini, s popratnim dopisom:

»Priloženo žurno pismo sa uputama za zamjenu kod partizana zarobljenih astnika a koje je upu eno zapoviedniku I. Bosanskog NO Udarnog Korpusa *Kosti* imade se preko jednog povjerljivog seljaka iz sela Maje predati u selu Klasni odgovaraju oj osobi u svrhu da se odnese najbližem partizanskom zapovjedni tvu posredstvom seljaka iz sela Klasni , kojima je poznato gdje se nalaze partizanski postavi.

Doti no partizansko zapovjedni tvo umoliti, da pismo bude žurno predano njihovu zapovjedni tvu podru ja u s(elu) Žirovac odnosno da dode u ruke zapoviednika *Koste*.<sup>95</sup>«

Gornji dopis nije datiran, ali se iz ve citiranog dokumenta vidi da je pisan 2. decembra 1942. godine, a na njemu se nalazi i potvrda »Zapovjedni tva Petrinjskog zdruga«, da je »po prednjem postupljeno«, uz naznaku »Br. 1605/Taj., Gлина, 5. XII. 1942. god.«.

Iz dopisa od 2. decembra vidi se da je Glavni stožer domobranstva obavijestio Štab 1. bosanskog NOU korpusa, odnosno partizansko »Vrhovno zapovjedni tvo preko zrakoplova u Lučci Palanci« da prihva a ponu e nu razmjenu. U arhivi Vojnoistorijskog instituta u Beogradu o pismu ba enom iz aviona nismo našli pisme ne tragove. Vjerovatno je to bilo 1. decembra jer Glavni stožer domobranstva navodi taj datum i kao dan obaveštenja Štaba Korpusa i kao dan kada je izdao nare enje »Zapovjedni tvu Banjalu kog zdruga« da od »odnosnog etni kog zapovjedni tva« traži puštanje Zage Umi evi na slobodu.<sup>96</sup> »Zapovjedni tvo« je 16. decembra 1942. izvjestilo »Glavni stožer domobranstva« da je 15. decembra »zamjenik etni kog vo e Luka Radi bio (je) osobno u Banja Luci« i da je tom prilikom od njega

zatraženo puštanje Zage Umi evi na slobodu, ali da je on izjavio da...

...« ne može sigurno obe ati, jer se imenovana sada nalazi kod svoje tetke u banji Vru ici kod Tesli a a Tesli je sada odsje en od etni kih sna- ga pošto su ovim krajem ovladali partizani.»<sup>97</sup>

U me uvremenu Berka Karabegovi i Jelica Herceg su, po nare enju Ustaške nadzorne službe od 4. decem- bra 1942. godine, preba ene iz ustaškog logora preko Zagreba, Banjaluke i Prijedora u Sanski Most i 9. janua- ra u okolini Starog Majdana izvršena je razmjena.

Nakon povratka iz zaroobljeništva potpukovnik Ivan Severovi je u svojoj pismenoj izjavi datoj na zahtjev Glavnog stožera domobranstva pri opisu razmjene dao i sljede i pasus:

»Prešavši preko Grme a još istu ve er stigli smo do štaba Korpusa, gdje su nas zadržali sve do 9. sije nja, koga smo dana krenuli radi razmjene prema Starom Majdanu. Kad smo došli na mjesto razmjene ustanovljeno je da su na zamjenu sa na- še strane stigle samo dvije osobe, dok su trebale sti i tri. Partizani zbog toga nisu htjeli pustiti nat- poru nika Pleteli a i vratili su ga natrag s tim da e ga pustiti im se prona e osoba, koju su oni tražili, odnosno jedna druga ije su ime dali...«<sup>98</sup>

Zaga Umi evi , sekretar Okružnog komiteta KPJ za srednju Bosnu tom prilikom nije, a nije ni mogla biti za- mijenjena. Ona je ve bila na slobodi: kada su se jedini- ce 1. proleterske i 3. krajiške brigade pojatile na pod- ru ju Tesli a i 28. decembra zauzele Gusti Tesli , Zaga Umi evi im se pridružila. Pridružila im se i etni ka- eta s tog terena, iji je komandir Nedo Nedi štitio Za- gu i u kojoj su uto ište i zaštitu u najtežim danima našli još neki komunisti.

Uskoro je otpo ela i etvrta neprijateljska ofanziva na slobodni teritorij pa zamjena natporu nika Pleteli a nije obavljena. Sticajem okolnosti našao se me u parti- zanima kao zaroobljenik, a zatim je vlastitom odlukom ostao s njima kao saborac. Zalaganjem na radu i hrab- roš u u borbi brzo se je snašao u novoj sredini. Kasnije je postao na elnik Štaba 8. krajiške brigade.

U prvoj polovini decembra 1942. nekoliko su puta obavljene razmjene s Talijanima u selu Raki ima, šest i po kilometara sjeveroisto no od široke Kule. Za razliku od li kih partizanskih jedinica, koje nikada nisu osku-

dijevale zarobljenim talijanskim vojnicima, talijanske su jedinice malokad uspijevale da zarobe nekog partizana. Interesantno je kakvim su se sredstvima služile talijanske komande da bi obezbijedile »zarobljenike« za razmjenu. O tome nalazimo podatke u izvještaju Oružni ke postaje Gospo od 12. decembra 1942. godine, u kojem doslovno piše:

»Dne 8 prosinca u no u Kraljevski Italijanski Karabinjer u Gospo u, postaje 93, u saradnji sa oružnikom ove postaje Stjepanom Crnogorcom i ovdašnjim redarstvenim organima iz Gospo a uhitili su niže navedene osobe pod sumnjom da su komunisti i stavili ih u ovdašnji talijanski zatvor i tO...«

Pošto je poimenice naveo imena i prezimena 19 muškaraca i 15 žena, »zapovjednik narednik Petar Sabljak« nastavlja svoj izvještaj:

»Sve napred navedene osobe uhi ene su i stavljene u talijanski zatvor, a za koje se ima podataka da će sve biti zamjenjene za zarobljenike talijanske kod partizana.<sup>99</sup>«

A Oružni ka postaja Široka Kula dopisom broj 484/taj. od 14. decembra 1942. godine izvještava »Zapovjedni tvo 2. oružni kog krila« u Gospo u:

»Dne 9, 10 i 11 prosinca 1942. došla su 2 talijanska vojni ka samovoza teretna i jedan luksuzni, iz Gospo a u Široku Kulu, u kojim samovozima su Talijani 9. o. mj. dovezli 24 osobe navodno zarobljene partizane što muških što ženskih i iste odvezli u selo Raki i... i tamo ih zamijenili za svoje zarobljene astnike i vojnike kod partizana.

(...)

11. o. mj. opetovano su Talijani dovezli iz Gospo a više gra anskih osoba i odvezli ih u selo Raki i, gdje su dobili 6 talijanskih vojnika, a u zamjenu dali 6 gra anskih osoba.<sup>100</sup>

ini se da Talijani taj put nisu uspjeli baš sve pohapsene Gospo ane da zamijene, jer u citiranom izvještaju gospo ke »oružni ke postaje« nalazimo i ovaj pasus:

»Dne 11. ov. mjeseca Talijanske vlasti zaista su nekuda prema Širokoj Kuli odvezli na samovozu nekoliko navedeni pritvorenika navodno u zamjenu ali su iste povratili nazad, navodno da ih partizani nisu htjeli primiti jer da nisu njihovi pripadnici.

(...)

Istina je »— završava zapovjednik gospo ke žan-

darmerijske stanice —« ima i takovi koji uop e ne-maju pojma za ništa.<sup>101</sup>

U borbi u selu Trijebovu kod Mrkonji —Grada decembra 1942. godine etnici su zarobili Krstu Šegrta i dvije partizanke, borce 10. hercegova ke brigade. Me-utim, njih troje ubrzo su, vjerovatno još u decembru, zamijenjeni, jer u izvještaju Štaba Operativnog sektora Jajce—Mrkonji -Grad Vrhovnom Štabu od 4. januara 1943. godine nalazimo i ove retke:

»Zarobljene drugove dobili smo od etnika. Za-mjenu smo izvršili za njihove taoce. Jednu su nam drugaricu ubili koja je bila poela bježati. Tukli su ih i maltretirali.«<sup>102</sup>

Tako bi, u najkra im crtama, izgledao pregled po-kušanih i obavljenih razmjena aktivista NOP-a i zarobljenih partizana iz kvislinških i talijanskih zatvora ili logora te onih koji su se našli u etni kim rukama za zarobljene pripadnike neprijateljskih formacija u *toku 1942. godine*.

Ono što je re eno za 1941. vrijedi i za 1942. godinu: obje su strane u toku pregovora i razmjene dolazile do više ili manje vrijednih obavještajnih podataka o protivniku, ali koliko smo mogli da utvrdimo, pritom još nije bilo ubacivanja vrbovanih agenata u protivni ke redove.

Iz ovog pregleda razmjena u 1942. godini izdvojili smo samo dvije: tzv. slavonsku razmjenu (avgust-septembar 1942), u kojoj je razmijenjen i Andrija Hebrang, te »livanjsku razmjenu«, koja se vremenski približno podudarala s prvom i kojom je *de facto* rukovodio Vrhovni štab NOV i DVJ. Pregovori oko tih razmjena is-prepleli su se. »Slavonska« je izvršena, ali je vjerodos-tojnost nekih dokumenata, objavljenih u literaturi o toj razmjeni, posljednjih godina dovedena u sumnju. »Livanjska« je, pak, oznaila uvod u napore partizanskog Vrhovnog štaba da za svoje jedinice izbori status zara-ene strane, a istovremeno i po etak dalekosežne vojno-diplomatske »igre« koja e se nastaviti u martu 1943. godine. Ako italac prona e još neki razlog zašto smo »slavonsku« i »livanjsku« razmjenu izdvojili iz konteksta ostalih razmjena izvršenih u 1942. godini, onda e to biti samo dokaz njegove pronicljivosti ili sklonosti kom-binacijama koje nisu zasnovane na baš vrstima temeljima.

*Livanjska razmjena (avgust—septembar 1942)*

U maršu prema Bosanskoj krajini grupa udarnih brigada pod neposrednom komandom Vrhovnog štaba oslobođila je 7. avgusta 1942. godine Livno. Tom je prilikom u partizansko zarobljeništvo pala i grupa Nijemaca: direktor livanjskog biroa berlinske firme »Hansa Leichtmetall A. G.« (Hanza Lajhtmetal A. G.) Anton Jorgo i ekipa za geološko istraživanje — pet buša kih majstora s inž. Hansom Ottom (Ot) na elu. Bila je tu i Jorgova supruga. Svi su oni, premda civili, zajedno s grupom ustaša i domobrana, pružali otpor iz utvrne zgrade biroa »Hansa Leichtmetall« (ku a dra Mitrovića) do posljednje mogu nosti. Tek kada su partizani otvorili artiljerijsku vatru na zgradu, istakli su bijelu zastavu jer se u zgradi nalazio etiri hiljade kilograma eksploziva.

»Iz zgrade je izašla jedna žena koja je poslata kao parlamentarac, da uje naše uslove. Mi smo zatražili bezuslovnu predaju svih i sveg oružja i druge opreme — pribilježio je Paško Romac, politički komesar Omladinske ete 1. proleterske brigade u svojim sjeanjima. — »... Komanda odbrane u Mitroviću ku i pristala je na naše uslove. U dogovoren vreme po eli su izlaziti iz ku e dignutih ruku iznad glave.<sup>103</sup>«

Prema njemačkim dokumentima, partizanska je komanda garantovala Nijemcima da ih tretirati po međunarodnom zakonu — kao zarobljene oficire, a ostalima, domobranima i ustašama, garantovano je vojni kod zarobljeništvo. I jednima i drugima je, prema jednom njemačkom dokumentu, najavljeni mogući nastojanja za zarobljene partizane. Opkoljeni su se tada predali i nakon toga su odvedeni u manastir Gorici, u blizini Livna, gdje se nalazio Štab 1. proleterske brigade i gdje su podvrgnuti istrazi<sup>104</sup> koju je vodio dr Vladimir Velebit, šef vojno-sudskog odsjeka Vrhovnog štaba.

»U jesen 1942. ispitivao sam skupinu njemačkih zarobljenika — izjavio je dr V. Velebit u jednom poslijeratnom intervjuu. — »Jedan zarobljeni njemački inženjer predložio mi je da pokušamo razmjeru zarobljenika s Nijemcima. Ponudio je da sâm ode do njemačkih jedinica, uvjeravajući ih kako će organizovati razmjeru. Savjetovao sam se s drugom Titom i on je pristao na taj eksperiment, premda je postojala opasnost da se taj inženjer više ne vrati.«<sup>105</sup>

Inicijativa za razmjenu zarobljenika došla je i od zarobljenog livanjskog kotarskog predstojnika Marka Šakića, koji je predložio da se on i »nekoliko građana, manjih pripadnika ustaške pripremne bojne«, zamijene »za 22 lica iz Livna, koji su sprovedeni u Mostar dana 26. VIII. 1942., a me u kojima su bili aktivisti NOP-a Anto Krezo, Dragutin Morović i dr.<sup>106</sup>

I njegov je prijedlog prihvaten.

Tako su po eli »livanjski pregovori« koji e dovesti do prve razmjene zarobljenika u neposrednoj »režiji« Vrhovnog štaba NOV i DV Jugoslavije.

»Danas smo, u sporazumu sa drugom Markom« — javio je komandant 1. proleterske brigade Kola Popović 12. avgusta Titu — »uputili u Mostar jednog ovdašnjeg građanina i jednog Nemača da posreduje u razmeni zarobljenika.«<sup>107</sup>

Drug Marko bio je Aleksandar Ranković, »jedan ovdašnji građanin« — livanjski trgovac Jakov Kaić, a »jedan Nemanac« — inž. Hans Ott.

Inž. Hans Ott nosio je spisak jedanaestorice partizana koje je Vrhovni štab tražio u zamjenu za njega i grupu Nijemača, a Jakov Kaić je nosio pismo »Marka Šakića, bivšeg kotarskog predstojnika u Livnu«, pisano 11. avgusta i upućeno »zapovjedniku 6 pješačke divizije na ime glavara Stožera (na elnika štaba) podpukovnika Klišanića (Vjekoslava)«. (Kasnije se V. Klišanić našao u redovima partizana i u prvoj polovini 1944. godine postao šef vojno-obavještajnog odsjeka Vrhovnog štaba NOV i POJ!)

Pismo Marka Šakića po inje re enicom:

»Jao što vam je poznato Livno se nalazi u rukama partizana od noći 4/5 o. m.«

italac ne mora znati psihanalizu da bi shvatio grešku: u pismu zaista stoji »Jao« umjesto »Kao«! No, za to je mnogo interesantniji onaj dio pisma Marka Šakića koji se odnosi na sam prijedlog razmjene:

»Ja se nalazim u zarobljeništvu, kao i nekoliko naših građana, kod partizanskih vlasti, a pored toga sam i ranjen. Partizanske vlasti su prihvatile moj predlog da se izvrši zamjena moja i tih nekoliko građana za 22 lica iz Livna...«

Molim vas da se odmah, najažurnije stavite u sporazum sa Župskom redarstvenom oblasti u Mostaru, te da ustanovite da li se ti ljudi tamo nalaze. Ukoliko se nalaze tamo, da odmah telefonom izvjestite generala g. Lukića da on traži telefonom od ministra g. Artukovića da istim putem odobri da se razmjena izvrši.«

General Mihajlo Lukić bio je zapovjednik III domobranskog zbora, u čijem su sastavu bile 5. i 6. pješačka divizija, a Andrija Artuković — ministar unutrašnjih poslova tzv. NDH.

S Markom Šakićem vodenim detaljnimi razgovorima o tehničkoj strani realizacije razmjene. To potvrđuje dalji tekst njegova pisma Klišani u:

»Po ishodu enju odobrene, molim vas javiti po kuriru koga dana i u koliko sati će biti kamion sa tim licima kod oružničke postaje Studena Vrela. Tu neka se iskrca Dragutin Morović, a ostali neka produži naprijed dok ne sretnu grupu sa našim ljudima. Ja u toj grupi ne ubiti, jer u ostat kao jamstvo da će se razmjena poštano izvršiti. Kada se ove dvije grupe razmjene, onda ćemo se razmijeniti i Dragutin Morović i ja.

Ukoliko navedena lica ne budu u Mostaru, nego su otpremljena za Sarajevo ili Jajce, onda molim ustanovite gdje su, pa ih potom, kad g. ministar odobri razmjenu, dopremite hitno u Mostar i dalje postupite kao naprijed.

Najnužnije je, naročito obzirom na moju ranu, pa vas molim da stvar svršite po mogućnosti u toku jednog dana.

Prilažem osobnu ispravu radi identifikacije potpisa.«<sup>108</sup>

Inž. Hans Ott i Jakov Kaić krenuli su iz Livna automobilom do Podhumu, odakle su pješice produžili do Aržana, gdje su prenošeni ili u nekoj gostionici. Sutradan, 13. avgusta, stigli su preko Imotskoga u Mostar s ovlaštenjem partizanskog »komandanta Livno«, zapravo komandanta 1. proleterske brigade Kole Popovića, da razgovaraju o razmjeni zarobljenih Nijemaca i ustашkih funkcionera za zarobljene partizane i u Livnu po-uhapšene pripadnike ilegalnog NOP-a.

Je li inž. Ott u sporazumu s partizanima prije polaska iz Livna poslao kurira do prvog neprijateljskog uporišta s molbom da ono obavijesti zainteresovane u Mostaru o mogućnosti njihove zamjene za zarobljene partizane, ili je to obavio telefonski — nije nam poznato. Međutim da je to na neki način u injeno, potvrđuje dopis mostarske filijale »Organizacije Todt« (»Organizacija Tot«, skraćeno OT) prepostavljenoj komandi u Zagreb od 12. avgusta u 10,55 sati, kojim je ta komanda obaviještena da je »u izgledu (je) zamjena Nijemaca zarobljenih u Livnu za zarobljene partizane«. Tu prvu informa-

ciju o mogu nosti razmjene njema ki poslanik u Zagrebu Siegfried Kasche (Zigfrid Kaše) prenjo je istog dana svom ministarstvu inostranih poslova.<sup>109</sup>

»Gospodin Kai Jakov... donio je danas u 8,45 sati pismo ustaškog predstojnika u Livnu Šaki Marka« — izvijestio je 13. avgusta 'velikog župana Velike župe Hüm' Petra Zlatara zapovjednik 6. pješa ke divizije pukovnik Franjo Pacak. Istovremeno mu je uputio i Kai a »radi daljeg uredovanja ... pošto se radi o gra anskim osobama«.<sup>110</sup>

Istog je dana veliki župan telegrafske obavijestio »gospodina ministra Benaka u Sarajevu« o Šaki evu pismu. Sutradan, 14. avgusta, stigao je Benakov odgovor:

»Prihva a se predlog o zamjeni i biti e izru e ni 22 prtvorenika koji se sada nalaze u Sarajevu uz uvjet, da se nijednoj prtvorennoj osobi u Livnu ništa ne dogodi« — te da e se razmjena obaviti za nekoliko dana, »kad stigne pismeni odgovor iz Ministarstva u Zagrebu«.<sup>111</sup>

I pukovnik Pacak je »kod domobranksih mjerodavnih vlasti pokrenuo pitanje zamjene zarobljenih astnika u Livnu« zatraživši 15. avgusta šifrovanim telegramom od »Glavnog stana Poglavnika« obavještenje »da li se mogu i smiju povesti pregovori o zamjeni zarobljenih astnika«.<sup>112</sup>

Odgovor je stigao tek 19. avgusta i bio je vrlo kratak: »Vojskovo a (Slavko Kvaternik — primj. autora) nije usvojio predlog za pregovore sa partizanima.«<sup>113</sup>

Trinaestog avgusta nave e inž. Ott doletio je avionom u Zagreb i sutradan, 14. avgusta, prijepodne razgovarao s njema kim generalom u Zagrebu Edmundo Glaise von Horstenauom (Glez fon Horstenau) i njema kim poslanikom Kascheom. Poslije razgovora s Ottom, Kasche je razgovarao s »hrvatskom vladom«, a preko generala Glaisea obratio se i komandantu talijanske 2. armije generalu Mariu Roatti (Mario Roata) sljede om depešom:

»Ekselencijo! Prilikom pada Livna palo je partizanima u ruke osam njema kih državljana. Na asnu rije gospodina Otta, oni su ga danas poslali kao pregovara a. Partizani nude oslobo enje državljana Reicha (Rajha) ako im predamo zarobljene partizane: Dragicu Pravicu, studenticu, skupa s njenim bratom, edomira Ple evi a, Miru

Popović, Latifi Šefika, Bari Jozu, Alku i mlađa, Spahu Grgić, Ivicu Vučanovića, Arifa Čefu i Niku Mihajlovića (pravilno: Mihaljevića — primj. autora).

Najveći broj ovih partizana navodno su uhapšili vaše trupe i otpremile u Zadar. Ja u ove ljudi izruiti kada budu u njemačkim rukama, a o tome u razgovarati i s hrvatskom vladom. Molim Vas da oslobođete za razmjenu zarobljenike koji se nalaze kod Vaših trupa. Predlažem da se oslobođeni zarobljenici upute Vašoj diviziji u Mostar...<sup>4</sup>"

Pismo identično tekstu Kasche je poslao i talijanskom poslaniku u Zagrebu Raffaelu Casertanu (Rafael Kazertano) zamolivši ga da »u interesu spasavanja njemačkih državljanina u Livnu, pruži sa svoje strane podršku mjerama za njihovo oslobođenje«. U 17,05 sati istog dana o tome je obavijestio i Ministarstvo vanjskih poslova Reicha, s molbom da najkraće im putem s time upozna talijansku vladu da bi ona mogla dati uputstva da se razmjena što brže provede.

U toku 14. avgusta Kasche je razgovarao s predstavnikom ustaške vlade o razmjeni zarobljenih njemačkih državljanina u Livnu za »zarobljene partizane«. O svemu tome njemački je vojnoprivredni oficir u Zagrebu, potpukovnik Schardt (Šart), 14. avgusta u 20,30 sati radio-gramom obavijestio potinjenog oficira u Mostaru, kapetana Heyssa (Hejs), i naredio mu da »poslove oko razmjene pripremi i sproveđe u dogovoru s Ottom koji će se vratiti avionom, vjerovatno, u nedjelju 16. avgusta«, te da se radi toga poveže s tamošnjim ustaškim velikim županom župe Hum i talijanskim divizijom u Mostaru.<sup>5</sup>

Iz citiranih njemačkih dokumenata proizlazi da se u toku boravka Hansa Otta u Zagrebu, od 13. do 16. avgusta 1942., razgovaralo samo o razmjeni jedanaest aktivista NOP-a i njihova imena poslanik Kasche navodi u svojim depešama! Poslanik Kasche je i s predstavnicima tzv. NDH razgovarao samo o njima, što se vidi i iz depeše potpukovnika Schardta od 21. avgusta:

»Hrvatska vlada nedvojbeno izjavljuje da se jedanaest partizana, koje je komandant brigade Livno poimenice naveo i koje traži, ne nalaze u hrvatskom zatvoru.«<sup>6</sup>

O osobama koje je »komandant brigade Livno« tražio za razmjenu pri Ottovu odlasku u Zagreb nema niti še dokumenta, kao ni podataka o tome zašto su tražene baš te, a ne neke druge osobe. Prema V. Velebitu, ci-

jela je akcija smatrana »eksperimentom«, pa je i sam izbor ljudi, vjerovatno, bio uslovjen neizvjesnoš u ishoda razmjene.

A tko su bile osobe sa spiska za razmjenu?

Dragica Pravica (1919), studentica filozofije, i njen brat Rade, rodom iz Trebinja, bili su predratni lanovi Partije. Dragica je obavljala razne partiskske funkcije — od dužnosti sekretara SKOJ-a u Trebinju do lana Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, a Rade je bio politički komesar Štaba sektora Trebinje—Dubrovnik i lan Sreskog komiteta KPJ Trebinje. Oboje su zarobili etnici 27. juna 1942. godine. Rade je jedno vrijeme bio i u talijanskom zatvoru u Trebinju. Za edu Ple evi a general Roatta je javio Kascheu da se ne nalazi kod njega. Interesantno je, me utim, da su mu Talijani znali i zanimanje i mjesto odakle je: pravnik iz Aran elovca!<sup>7</sup> Za njegovu sudbinu saznajemo iz Titove depeše Moskvi, poslane iz Glamo a 12. septembra 1942. godine:

»Javiti preko 'Slobodne Jugoslavije': u junu uputili smo u Srbiju poznatog političkog radnika Demokratske stranke *edu Ple evi a i Žiku Kostić a* zajedno s nekoliko izbjeglica iz Srbije. Kod Karlovika etnici Draže Mihailović a su ih uhvatili i odveli u Gacko, gdje su ih strijeljali.<sup>118</sup>

Pero Morača, Mišo Leković i dr Slobodan Milosević u napomeni broj 50 uz dyvanaesti tom Titovih *Sabranih djela* za Cedu Ple evi a i Žiku Kostić a kažu da su iz Fere krenuli u Srbiju, da su ih na tom putu uhvatili etnici i predali Talijanima, koji su ih 24. juna 1942. godine strijeljali u Nevesinju.<sup>119</sup>

Ostale osobe sa spiska, me u kojima je bilo i predratnih lanova Partije, ustaše su pohapsile u Livnu po etkom marta 1942. godine. Kasnije su preko Sinja, Splita i Zadra, prebačeni u talijanski koncentracioni logor »Lazaret« na otoku Ošljaku kod Zadra. Šefik Latifi bio je sekretar Okružnog komiteta KPJ u Livnu, a Mirko Miro Popović i Niko Mihaljević lanovi OK KPJ. Jozo Barić je bio predratni lan KPJ.<sup>120</sup>

Postigavši na elnu saglasnost njemačkih organa i osoba mjerodavnih za razmjenu (mada Nijemci do njegova odlaska od Talijana još nisu bili obaviješteni o rezultatima traganja za osobama koje su partizani tražili) inž. Ott je, s obzirom na ugovoren i rok povratka, vjerovatno odletio 16. avgusta dopodne u Mostar, odakle je produžio preko Ljubuškog, Imotskog i itluka u Livno, da bi izvijestio predstavnike Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda i DVJ o rezultatima zagrebačkih razgovora.<sup>121</sup>

Njema ki je poslanik iz Zagreba 17. avgusta, preko zagreba ke Organizacije Todt, posao kapetanu Heys-su u Mostar radiogram:

»Hrvatska vlada je spremna da za razmjenu u Livnu stavi na raspolaganje jedanaest partizana iz zarobljeni kog logora u Sarajevu, koji su iz iste partizanske akcije (zapravo su uhapšeni u istoj akciji kao i oni koje su partizani tražili — primj. autora). Poimeni ni spisak bi e poslan neposredno Direkciji policije Velike župe u Mostaru. Molim vas, ako je to još mogu e, da o tome obavijestite Otta i da se angažuje veliki župan.«<sup>122</sup>

Posljednja re enica potvr uje da je inž. Ott napustio Zagreb najkasnije 16. avgusta!

Šef politi kog odsjeka Njema kog poslanstva u Zagrebu dr Kreiner pribilježio je 20. avgusta da ga je Miroslav Fulanovi , »glavni pobo nik« Ustaške nadzorne službe, obavijestio da je 19. avgusta sarajevskoj policiji nare eno da »jedanaest partizana koji se nalaze u Sarajevu u zatvoru odmah sproveđe u Mostar radi zamjene za njema ke državljanе u Livnu« i da je, prema izvještaju iz Sarajeva, to ve u injeno.<sup>123</sup> Dr Kreiner je u svojoj zabilješci naveo neta an datum. Ko je pogriješio — M. Fulanovi ili dr Kreiner — ne znamo, ali nare enje o kojem je rije Zaštitno redarstvo za grad Sarajevo i Župu Vrhbosnu primilo je dan ranije, 18. avgusta i istog dana poslalo u Mostar »Velikoj župi Hum, na ruke g. Velikog župana Petra Zlatara osobno« (istaknuto u originalu) sljede i dopis:

»Savezno sa brzoglasnim nalogom *od danas* (istakli autori) Upravitelja Ureda I Ustaške nadzorne službe u Zagrebu g. Vjekoslava Paveru, prepra uju Vam se 22 partizana kojih popis imena prileži, zarobljenih po našim vlastima u Livnu, time, da 11 partizana od pomenutog broja izvolite zamijeniti *prvenstveno* (istaknuto u originalu) za 8 Njemaca iz Livna, koji se nalaze u partizanskom robstvu, a ostalih 11 partizana izvolite zamieniti za što ve i broj partizanskih zarobljenika, Hrvata iz Livna u prvom redu svakako za kotarskog predstojnika iz Livna, g. Marka Šaki a, gvardijana samostana i dalje redom za ostale Hrvate.

Ukoliko e partizani za spomenetu osmoricu Njemaca tražiti za zamjenu druge partizane zarobljenike, izvolite im saob iti, da Hrvatske vlasti osim spomenute 22-jice ne raspolažu drugim partizanima zarobljenicima.

Ujedno se umoljavate, da prema gore spome-

nutom nalogu, izvolite nastojati, da se izmiena izvrši ako ve ne u samom gradu Mostaru, a ono svakako na podruju, koje je u potpunom domaćaju Hrvatskih vlasti.«<sup>124</sup>

U ustaškim dokumentima koji se odnose na livanjske pregovore o razmjeni susreemo se s neuobičajenim formulacijama: »22 partizana... zarobljena po našim vlastima u Livnu«. Rije je, međutim, o Livnjacima, lanovima Partije i SKOJ-a, pohapšenim 21. jula 1942. godine, koji su poslije hapšenja otjerani u Mostar, u zatvor elovinu, a zatim u Sarajevo, u Belediju.<sup>125</sup> Bili su to Luka Milanović, radnik; Ibrahim Hodžić, inovnik; Muhamed Šeremet (Meho, Mehmed), tehničar; Jufo Krezo (Jure, Juko) i Ante Krezo, tkalci; Drago Sučić (Darko), stolar; Nurić Halapić, novinar; Dane Miočević, penzioner; Nazif Brkić (Zivo), brijar; Ibrahim Sefer Čehajić (Ibrica), slastičar; Tomislav Džalto i Perica Džalto, krojači; Kasim Borić, automehaničar; Ante Vidović, edeničar; Ljuba Propadalo (Propadalo), krojačica; Mehmed Čebo (Čebo), električar; Muhamed Huskić (Muhamrem), posjednik; Marko Jazvo, obuvar; Stipo Tustović, kožar; Isak Zirko (Iskan Dirlo), obuvar — svi iz Livna, te Bosiljk Miočević, stolar iz Cazina i Dragutin Morović (Šime), agronom iz Filip-Jakova kod Biograda na Moru.<sup>126</sup>

Rafael Brčić i Mile Bogovac u knjizi *Livanjski kraj u revolucionarnom radničkom pokretu i NOB* medju pohapšenima ne navode Luku Milanovića, a imena i prezimena koja oni donose, verovatno tajna, na odgovaraju im su mjestima navedena u zagradama.

Na spisku pohapšenih Livnjaka što ga je Velika župa Hum pripremila za potrebe razmjene nalazi se i ime Luke Milanovića, a dati su i detaljniji podaci o svakom pojedincu (mjesto i godina rođenja, ime oca, zanimanje). Razlike su minimalne: za braću Juku i Antu Krezo navodi se da su mutabđije — zanatlije koji od kostrijeti izrađuju konjske pokrove, vreže i slične predmete — a to, ipak, nije tkala ki posao! Za Nurić Halapića navodi se da je opinski inovnik; za Ljubu da se zvala Ljubica Propadalo, ime se potvrđuje da je posljednji oblik njezina prezimena tajanstven za Isak, Iskan — pravilan je oblik Ishan, a upotrebljava se i oblik Isak. Tačno prezime glasi Dirlo.<sup>127</sup>

Stavljujući 22 pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta uhapšena u Livnu na raspolaganje za razmjenu, ustaše nisu mislile na razmjenu svih njih za zarobljene Nijemce, već, kako se iz citiranog dopisa vidi, i na razmjenu za »našeg«, to jest njihove funkcionere Livnjačke koji su bili u rukama partizana i za koje su bili zain-

teresovani. O tome je Vjekoslav Paver, »upravitelj Ureda I Ustaške nadzorne službe«, još 13. avgusta u 19,24 sata, dakle prije nego što se inž. Ott s Butmira kod Sarajeva avionom prebacio u Zagreb, Zaštitnom redarstvu u Sarajevu poslao telegram:

»U vezi Vašeg današnjeg brzojava Taj. 97/42 odmah javiti koji su to ugledniji taoci iz Livna zarobljeni po partizanima. Javiti Vaše mišljenje u gornjem predmetu o zahtjevima partizana.«<sup>128</sup>

Unato intervencijama na najvišim nivoima i spremnosti generala Roatte da izide Nijemcima u susret, traganje za »partizanima« koji su bili u talijanskom zarobljeništvu odvijalo se prili no sporu:

»2. talijanska armija« — javio je potpukovnik Schardt kapetanu Heyssu 21. avgusta — »izjavila je da je na elno spremna da sproveđe i stavi na raspolaganje talijanskoj komandi u Mostaru partizane koje su zarobili Talijani, a koji bi poimeni - no bili traženi, im ih prona e«, s tim da je obavijesti »koje su od 11 partizana, koje brigadir Livna poimeni no navodi Talijani zarobili kada i gdje, i gdje se sada nalaze.«<sup>129</sup>

O igledno, ti zahtjevi Talijana nisu obe ali da e se traganje za »partizanima« s popisa brzo okon ati i poslanik Kasche se dogovorio s ustašama da partizane nedvosmisleno obavijeste da Nijemci prihvataju pregovore o razmjeni i da su spremni ispuniti partizanske zahtjeve u granicama stvarnih mogu nosti. A da bi se do bilo na vremenu — jer Ott se morao vratiti u Livno — Nijemci su bili spremni da umjesto traženih ponude »erzac-partizane«. Bilo je ak i prijedloga da Eugen Dido Kvaternik naredi hapšenje izvjesnog broja »sumnji vih lica« i da ih zadrži za razmjenu, a da se u Mostaru pohapsi 150 »komunista« i partizanima zaprijeti da e pohapšeni biti strijeljani ako se ne obavi razmjena.<sup>130</sup>

Nakon povratka inž. Otta na oslobo eni teritorij stavljeni su razgovori i pripreme za razmjenu, u toku kojih je postepeno razjašnjavano i reducirano mnoštvo problema i nejasno a. Poslovi oko razmjene Nijemaca potpuno su odvojeni od poslova oko razmjene osoba za koje su bile zainteresovane tzv. vlasti NDH i za svaku od te dvije grupe bio je zadužen poseban parlamentar: za prvu inž. Ott, a za drugu Jakov Kai . Poslanik Kas-

che stalno je insistirao na tome da se zamjena jednih i drugih obavi istovremeno, te da i 22 »partizana« iz sarajevskog zatvora prvenstveno budu iskorištena za zamjenu njema kih državljanina, ako bude potrebno.<sup>131</sup>

U Mostar su preba ena 22 »partizana« iz sarajevskog zatvora, a i Talijani su s otoka Ošlja prebacili šestoricu svojih »partizana«.<sup>132</sup> Premda je kapetan Heyss javio pukovniku Schardtu da je »preostalih pet navodno stradalo u talijanskom zarobljeništvu«, to ipak nije bilo ta no. Naime, pošto su Jozo Bari, Arif efo, Šefik Latifi, Niko Mihaljević, Miro Popović i Ivica Vujanović preba eni u Mostar, general Roatta je javio poslaniku Kascheu da su prona ena još dvojica: »Cismic Alia pokojnog Bodira, rođen u Livnu 1900, u itelj, musliman« i »Gagi Jafet pokojnog Mahmura, rođen u Livnu 1922, student, musliman«, zamolivši ga za obavještenje jesu li Cicmic Alko i Gagi Spaho, koje je on tražio, identi ni s osobama koje su kod njega registrovane kao Alia Cismic (Alija izmi) i Gagi Jafet (Safet).<sup>133</sup>

Kasche je dokumentaciju koja se odnosila na to pitanje predao potpukovniku Schardtu da on to sve rašisti i sredi sa Štabom talijanske divizije »Murge« (»Mur e«) u Mostaru, ali nedostaju podaci jesu li Alija izmi i Safet Gagi priključeni grupi za razmjenu i jesu li tada razmijenjeni.<sup>134</sup>

S obzirom na to da su inž. Ott i Kai bili na partizanskom teritoriju, a u Mostaru je sve bilo spremno za razmjenu, kapetan Heyss je 21. avgusta, sporazumno s velikim županom i komandantom divizije »Murge«, poslao u Livno neidentificiranog parlamentara da obavi potrebne formalnosti i dobije saglasnost partizanske komande da se razmjena izvrši, ili, ukoliko u tome ne uspije, da pozove inž. Ottu i Kaju da bi se o svemu mogao informisati iz prve ruke i obavijestiti poslanika Kaschea, koji je sve to forsirao.<sup>135</sup>

Budući da su razgovori u Glamo u bili uglavnom već završeni, primivši Heyssovu poruku, inž. Ott i Klai otputovali su u Mostar.

U međuvremenu su partizanske jedinice zauzele Posušje (17. avgusta) i Studena Vrela (19. avgusta). Kako su se njemački partizanski pregovarači i kretali tim pravcem, neke su pojedinosti o tome sa uvane u pribilježenim sjećanjima mještanki Posušja Ande Durišić, Ivule Jukić i Drage Jukić : «

»Dok su vojne borbe oko Posušja, došlo je u Studenim Vrilićima (ikavski oblik — primj. autora) i do razmjene zarobljenih njemačkih oficira za prapadnike partizanskih jedinica i komunista, koji su

se nalazili po zatvorima. Budu i da je most na Rini bio porušen, prevoz pregovara a oko zamjene vršen je u dvije etape: pregovara iz Livna, po imenu Kaji, dovezao se do mosta na Rini, a tu je prešao u kola Šimenka Bakule, koji ga je odatle prevozio do Mostara i natrag. Prevoz je izvršen u potpunom redu i na zadovoljstvo pregovara kih strana.«<sup>136</sup>

Što se u me uvremenu doga alo u Glamo u?

U Vrhovnom štabu sastavljen je spisak od 15 lanova KPJ koji su se nalazili u ustaškim zatvorima i logorima. Odlučeno je da se oni traže u zamjenu za zarobljene Nijemce i da inž. Ott, u pravnji partizanskog parlamentara, ponovo otpušte u Zagreb i da nastavi pregovore. Za partizanskog parlamentara određen je predratni komunist i robijaš Marijan Stilinović, koji je za tu priliku uzeo pseudonim Srećko Šušnjarević.<sup>137</sup> Taj je se njegov pseudonim u njemačkim dokumentima najčešće pojavljivati u raznim izvitoperenim oblicima: Šunjvari, Žunarević, Šunjevarević i slično.

U svom ratnom dnevniku Marijan Stilinović je pod datumom 22. augusta, subota, zapisao:

»Glamo — Uvečer su me pozvali drugovi Stari, Marko, Crni, Dido i Milutin (Josip Broz Tito, Aleksandar Ranković, Sreten Žujović, Milovan Dilas, Ivan Milutinović — primjerice autora) i pitali da li sam voljan da poem u Zagreb na pregovore s Nijemcima radi razmjene zarobljenika. Mi smo u Livnu zarobili 8 Nijemaca, dva inženjera i šest radnika, i predložili njemačkoj komandi da ih razmijeni. Nijemci su pristali i sada je valjalo ugovoriti s njima o licima koja mi tražimo i o samoj proceduri. Po red togu *Nijemci bi željeli da razgovaraju o još nekim drugim pitanjima* (istakli autori). Pristao sam odmah da poem u Zagreb koji nisam vidio već skoro devet godina.

23. august, nedjelja

Studena Vrela — Ujutro u 6 sati krenuo sam autom s Nijemcem Ottom iz Glamoča. Došli smo u Livno i dogovorili se s komandantom I brigade Komorne o svim pitanjima razmjene. Kod naših nastalo je veliko interesiranje za tu razmjenu i svi se uđe kako u da putujem u Zagreb, mnogi kimaju glavom i kažu da se oni ne bi usudili da poem u takav put. Oko 10 sati krenuli smo za Duvno i on-

da preko Duvanjskog polja do Studenih vrela gdje je bio štab naše Hercegova ke brigade. S nama je putovao i trgovac i hotelijer iz Livna Kai kojeg smo uzeli kao taoca za onih 22 Livnjana koje su ustaše pohapsili i odveli sa sobom u Mostar. Sada on putuje s nama da uredi s velikim županom to pitanje njihove razmjene.<sup>138</sup>

Da na putu do Mostara i prilikom ulaska u grad ne bi imao neprilika s ustaškim i talijanskim stražarima, Stilinovi je, na prijedlog Vlade Šegrta, komandanta 10. hercegova ke brigade, poslao inž. Otta i Kai a po kapetana Heyssa, da ga on uvede u Mostar.

Što se dalje doga alo, opisuje Milinko Okiljevi , komandir 1. ete 1. bataljona 10. hercegova ke brigade:

»Dušan (Grk, zamjenik komandanta 1. bataljona — primj. autora) je 24. avgusta odvezao Vlada Šegrta i Vasa Miškina (zamjenika politi kog komesara brigade — primj. autora) u Duvno na zakazani sastanak. Ubrzo su se vratili u Studena Vrela.

Toga dana je nagoviješteno da e jedan nje-ma ki oficir posjetiti štab brigade. On dolazi iz Mostara radi pregovora oko zamjene njema kih vojnika zarobljenih prilikom borbi za oslobo enje Livna.

Parlamentarci su došli do kafane Pila Petri a. Cesta je bila prekopana, pa se automobilom dalje nije moglo. Njema kog oficira je pratio jedan mještanin iz Mostara. Patrola druge ete dovela ih je u selo Doci.

Oficir je stigao u štab 1. bataljona. (...)

Predstavio se: doktor Ot. Dobro je govorio srpskohrvatski. Drugovi su ga po astili hercego-va kim duhanom i crnom kafom. O ito je bio zadovoljan takvim gostoprimstvom.

Pri a da je prije rata esto dolazio u Mostar i da se dugo u njemu zadržavao. Sklapao je ugovo-re o eksploataciji boksita. Dobro poznaje hercego-va ki narod.

Produžio je za štab brigade. Pratio ga je Dušan. Na putu ih je do eka Vlado Šegrt. Ubrzo su krenuli za Studena Vrela. Vozio ih je Dušan. (...)

U štabu brigade je odlu eno da se zamjena iz-vrši 5. septembra kod kafane Pila Petri a.<sup>139</sup>

Nakon toga su M. Stilinovi , inž. Ott i kapetan Heyss krenuli automobilom preko Posuđa, Ko erina i Širo-kog Brijega (danas *Listi a* — primj. autora) i oko devet sati nave e stigli u Mostar. Odsjeli su u njema koj ko-

mandi za eksplotaciju boksita i sutradan, 25. avgusta, oko 14 sati produžili automobilom prema Sarajevu. Oko 18 sati stigli su na aerodrom Butmir, odakle su se za sat i 15 minuta prebacili u Zagreb. Inž. Ott odsjeo je u luksuznom zagreba kom hotelu »Esplanade«, a Marijan Stilinović, koji je na put krenuo u partizanskoj uniformi s crvenom petokrakom na kapi i pištoljem o pojasu, bio je za vrijeme boravka na okupiranom teritoriju pod njema kom zaštitom i stoga je odsjeo u njema koj Feldkommandi. »Redarstveni poručnik-izvidnik na službi kod nadzora hotela« obavijestio je sutradan, 26. avgusta u devet sati prije podne Redarstvo o dolasku i razlozima dolaska inž. Ott-a i partizanskog parlamentara u Zagreb, ali ime posljednjeg nikad ne e saznati.<sup>140</sup>

Što se događalo sutradan, 26. avgusta, zapisao je Stilinović u svom dnevniku:

»... U Tuškancu stanuju samo njemački oficiri, ustaše i gestapovci. Stadosmo pred jednom vilom. Kasnije sam saznao da je to bio stan potpukovnika Schardta.

Kod pregovora su bili prisutni: oberst (pukovnik — primj. autora) von Funk, Oberstleutnant (potpukovnik — primj. autora) Schäfer, Oberstleutnant Schardt, major von Pott, dr Kreiner iz njemačkog poslanstva, kapetan Heiss i inž. Ott. Uz tursku kavu i rakiju razgovara se o svemu i sva emu, pri čemu se otrcani vicevi — krava travu pase i tome slično. Stari austrijski oficir Schäfer, koji govori pomalo naški, gurka dr Kreinera da povede razgovor sa mnjom o pitanjima koja njih najviše interesiraju. Kreiner ne zna kako da počne. Konačno zapominju razgovori o razmjeni i brzo se završavaju. Oni su sporazumni sa našim prijedlozima, ali nisu sigurni da će dobiti one ljudi koje mi tražimo, jer ipak to je 'nezavisna država' i oni ne mogu njoj da diktiraju i da se miješaju u njezine unutrašnje stvari.«<sup>141</sup>

Ko su bili Stilinovićevi partneri u zagrebačkim razgovorima i koga su predstavljali?

Erwin dr Kreiner (Ervin Krajner), šef političke sekcije poslanstva bio je predstavnik njemačkog poslanika Siegfrieda Kaschea, glavnog organizatora razmjene. Pukovnik baron von Funck (fon Funk) i major baron Eugen von Pott (fon Pot) predstavljali su štab njemačkog generala u Zagrebu Glaisea von Horstenaua. Prvi je bio na članiku štaba i u toku rada oko razmjene poduzimao je sve što je bilo potrebno preko njemačkog oficira za vezu u Štabu talijanske 2. armije, zatim preko

Eugena Dide Kvaternika i potpukovnika Schardta. Drugi, Austrijanac von Pott, bivši bankovni inovnik, obavljao je dužnost obavještajnog oficira. Potpukovnik Erich Schäfer (Erich Šefer), Austrijanac i dobar poznavac prilika u Jugoslaviji, bio je šef teritorijalne organizacije vojne obavještajne službe (Abwehra) u tzv. NDH, tzv. Ratne organizacije (Kriegsorganisation — KO), kako su Nijemci nazivali Abwehrstelle (Abverštelle — Ast) u neutralnim i savezniim državama.

Kapetan Heyss, s njim se imenom ponajviše sreemo u vezi s razmjenama, bio je u ispostavi ustanove »njema kog vojnoprivrednog oficira« potpukovnika Schardta u Mostaru obavještajni oficir. S njim je Stilinović putovao od Studenih Vrela do Mostara i u Mostaru razgovarao do »3 sata ujutro«, pribilježivši o njemu u svoj dnevnik:

»Ovaj kapetan dobro govori naš jezik. On je Austrijanac, sudjelovao je u prošlom ratu, živio dugo u našim krajevima i školovao se u Ljubljani. Na svršetku 1918. protjerali su ga u Austriju iz Ljubljane kao Nijemca. Zanimanje mu je geometrija.<sup>142</sup>«

Neposredni povod za njemačko-partizanske razgovore s njemačkim stranicima stvarno je bila želja da se spase životi i iz zarobljeništva oslobođene stručnjaci važni za njemačku ratnu industriju. Međutim, kada je veza već bila uspostavljena i kad je došlo do pregovora, njemački se partneri nisu ograničeni samo na tu, trenutno aktuelnu temu, već su željeli da vezu uspostavljenu s Vrhovnim štabom stave u širi okvir njemačkih interesa i u razgovorima u tom smislu »ispitaju« teren. Društvo u navedenom sastavu sigurno se nije moralno sastojati radi same razmjene. To je i bio razlog što se »razgovori o razmjeni (se) brzo završavaju« i što se prelazi na druge teme, za Nijemce mnogo interesantnije. O tome je Stilinović u svoj dnevnik pribilježio:

»Po završetku tog dijela razgovora započinje dr Kreiner okolišnim putem govoriti kako nema smisla da se uništavaju ljudi među usobno, kako bi trebalo uspostaviti red u NDH i kako smo uskoro vidjeti uspostavljen red u Italiji i Evropi. Postavio sam mu pitanje s kime bi se mi to trebalo sporazumjeti, zar u NDH ima nekoga s kime bismo mogli razgovarati. Kreiner i ostali odmah potvrđuju da takvih ljudi ima i da su oni spremni da razgovaraju s nama. Nakon izvjesnog natezanja, da bih saznao što oni zapravo hoće u takvim razgovorima, ispostavilo se da Nijemci žele da u Bosni ek-

sploatiraju naše rudnike, naro ito boksit, i ako bismo im mi omogu ili tu eksplataciju i transport, tada mi možemo sa svoje strane postaviti prijedloge kako da se uredi NDH, i kako da se riješi srpsko pitanje. 'Mi, zaboga, nismo okupatori' — kaže potpukovnik Schäffer — 'i nemamo na Balkanu, a specijalno u Jugoslaviji, nikakvih vojnih ni politi kih interesa, nego samo nešto malo privrednih'. Rekao sam im da nemam nikakvog mandata da pregovaram o tim stvarima nego mi je jedino dat nalog da se informiram o emu se tu zapravo radi.

Tako su se i završili naši razgovori.<sup>143</sup>

Stilinovi se u objavljenom dijelu dnevnika nije upuštao u pojedinosti o predmetu razgovora. Tako je on pribilježio da su mu u Vrhovnom štabu rekli da bi Nijemci, osim o razmjeni, »željeli da razgovaraju o još nekim drugim pitanjimaAli koja su ta »druga pitanja«, o tome samo ponešto saznajemo iz pribilješke o izlaganjima dra Kreinera (Krajner) i potpukovnika Schäffera (Šefer), mada je logi no prepostaviti da je inž. Ott nakon povratka iz Zagreba morao prenijeti Vrhovnom štabu mnogo više pojedinosti o onome o emu Nijemci žele da razgovaraju s partizanskim parlamentarom, pa prema tome i Vrhovni štab njega o tome detaljnije informisati.

Marijan Stilinovi o zagreba kim razgovorima u svom dnevniku više nije pribilježio ni jedne jedine riječi, i s posljednjom rečnicom: »Tako su se završili naši razgovori« završio je i dnevnik. Mada je teško povjerovati da je on nakon te rečnice prestao da bilježi svoje ratne doživljaje i uspomene, Stilinovi nikada više o toj temi nije objavio ni jednu jedinu riječ.

A da su u razgovorima vodenim u vili u Tuškancu razmatrana i razna druga pitanja i da su bar neka od njih nailazila na »razumijevanje« njema kih sagovornika, potvr uje i pasus iz pisma što ga je dr Gojko Nikolić, šef saniteta Vrhovnoga štaba 14. septembra 1942. godine poslao Titu iz Bosanskog Petrovca.

»Druže Tito,

U inili smo znatan propust što nismo dali nikakva uputstva drugu Marijanu (Stilinovi u — primj. autora), povodom njegove misije u Zagreb, u pogledu nabavke nekojih vanredno važnih stvari za sanitet. On pri a da je imao *neograničene mogunosti za to* (istakli autori).

Pošto sam saznao da je u planu još jedna izmena, i to zarobljenika-avijatičara, molim Te da se

ovaj priloženi spisak preda našem eventualnom 'parlamentarcu' s nalogom da ove stvari pod svaku cenu nabavi.<sup>144</sup>

O razgovorima u Zagrebu Tito je 25 dana poslijе obavlјene livanjske razmjene, 30. septembra 1942. godine, s Mliništa javio Moskvi:

»Jedan naš drug, koji je putovao u Mostar i Zagreb po molbi zarobljenih njema kih gra ana radi njihovog zamjenjivanja za naše drugove koji se nalaze u kandžama Gestapoa, ustaša i Talijana, donio je važna obavještenja. (Istakli autori.) Njema ke vojne vlasti htjeli su da iskoriste ovaj sluaj za...«<sup>145</sup>

Nažalost, tu je depeša prekinuta, a Redakcija Titovih *Sabranih djela* u napomeni konstatuje:

»Kraj depeše nije sa uvan. U tekstu koji slijedi vjerovatno je rije o želji njema kih vlasti da održavaju kontakte s Vrhovnim štabom u cilju nastavljanja pregovora o razmjeni zarobljenika.«<sup>146</sup>

Me utim, to je objašnjenje, ini se, samo djelomi no ta no jer se nije radilo *samo* o »održavanju kontakata« i *samo* o »pregovorima o razmjeni zarobljenika«!

O emu se, zapravo, moglo raditi u nesa uvanom dijelu depeše?

Djelomi an odgovor na to pitanje nalazimo u Titovoj depeši Moskvi posланој sa Oštrelja 14. oktobra 1942. godine. Prenose i u njoj svoj dijalog sa inž. Ottom, on ga završava pasusom:

»Ovaj Nijemac je donio iz Zagreba prijedloge za pregovore predstavnika našeg štaba i jednog njema kog opunomo enog generala (Glaisea von Horstenaua — primj. autora). Oni su to ponavljali nekoliko puta, ali smo mi odbacili svake pregovore.«<sup>147</sup>

Mada je potpukovnik Schäfer poentu svog dijela razgovora u Tuškancu stavljao na »samo nešto malo privrednih interesa«, garniraju i ih i njema kom zainteresovanoš u »da se riješi srpsko pitanje« (!), želje i planovi Nijemaca bili su neusporedivo dalekosežniji! Potvrdu za to nalazimo u ta ki 11. pribilješke — podsjetnika generala Glaisea von Horstenaua za »razgovor s vrhovnim komandantom (njema kih oružanih snaga na Balkanu — primj. autora) gospodinom Löhrom (Ler) U Sofiji 17. 9. 1942«:

»Partizanski parlamentari su u posljednje vrijeme, u toku uspješnih pregovora o razmjeni njemačkih državljanima koji su pali u njihovo zarobljeništvo, prenijeli njemačkom generalu (Glaiseu — primj. autora) želju da dođe do razgovora njegovog opunomoćenika s partizanskim komandantom u Bosni, poznatim pod pseudonimom Tito. Takav razgovor, doduše, u nikom sluaju ne bi mogao dovesti do sporazuma, ali bi uvijek pružao uvid u buduće namjere partizana i razjasnio pretpostavke pod kojima bi moglo doći do obustavljanja njihovog otpora. Molim uputstva za dalji postupak na ovom području.«<sup>148</sup>

Glaise piše i o »želji« partizana da »dođe do razgovora njegovog opunomoćenika s ... Titom«. Mada se u svakom pojedinom sluaju ne može sigurno ustanoviti o kojoj se inicijativi i prijedlogu radilo, partizanskome ili njemačkome, što najviše je nije imalo osobitu specifičnu težinu, u nizu slučajeva, kada je neosporno bila riječ o njemačkim inicijativama i prijedlozima, general Glaise von Horstenau i poslanik Kasche u svojim su ih izvještajima uvijek pripisivali partizanima. Bila je to, s njihove strane, mjeru predostrožnosti i »samozaštite« pred višim instancama i komandama zbog poznatog Hitlerova stava da se s pobunjenicima ne smije pregovarati, da njih treba strijeljati. Na to smo se pitanje oštrije osvrnuti malo kasnije.

Ni u našim ni u njemačkim dosad pronađenim dokumentima nema podataka o tome je Tito želio da razgovara s opunomoćenikom njemačkog generala Glaisea, kako je Glaise Horstenau naveo u pribilježci od 17. septembra o temama za razgovor s Löhrom, odnosno, kakve je inž. Ott »prijedloge za pregovore predstavnika našeg štaba (Vrhovnog štaba — primj. autora) i jednog njemačkog opunomoćenika generala« — »donio iz Zagreba«, kako Tito javlja Moskvi s Oštrelja 14. oktobra 1942. godine.

Interesantno je, međutim, da se medju partizanima otvoreno prijavilo ne samo o odlasku inž. Ott-a i Marijana Stilinovića u Zagreb, nego i o sadržini ondje vodenih razgovora. O tome svjedoči »Izvješće kotarskog upravitelja Marka Šakića o pregovorima između Njemaca i partizana«, koje je on poslije septembarske razmjene samoinicijativno podnio u Zagreb 14. oktobra »Glavnom stanu Ministarstva Hrvatskog Domobranstva«:

»Kako je poznato bio sam prilikom napada partizana na Livno od istih zarobljen, te sam se u robstvu nalazio od 7 kolovoza do 5 rujna o. g. ... Kao kurir Nijemaca iz Livna ... g. Ott ... je tri puta iz Livna išao u Mostar, a dapa e i u Zagreb. Kada je g. Ott tre i put došao na pregovore o zamjeni, pošao je sa njime i partizan Marijan Šunjevari u partizanskoj uniformi sa crvenom petokrakom zvezdom na kapi i pod oružjem. (...) Šunjevari je navodno imao od partizana odriještene ruke u svrhu priegovora sa Njemicima, i nakon šest do sedam dana se je povratio u Livno sa utvr enim datumom razmjene i sa iskazom lica koja e se za zarobljene Nijemce zamjeniti.

Kako je moja rana u posliednje dane robstva se bila pogoršala, jer je bila nastupila flegmona (trovanje), to su me partizani prebacili iz zatvora, u Glamo u, gdje sam se do tada nalazio u bolnici u Livno i tu sam se nalazio zadnjih šest dana pred razmienu. U bolnici sam ležao zajedno sa ostalim ranjenim partizanima te sam i pored toga što je kod mene bila neprekidno straža, imao prilike, da razgovaram sa mnogim ranjenim partizanima, pa i njihovim vode im li nostima, koje su dolazile, da ranjenike obilaze. Po povratku g. Otta i Marijana Šunjevari a iz Zagreba, Partizani jednoglasno svi su govorili o tome, kako je njihov 'drug' išao u uniformi i pod njihovim znacima u Zagreb i da je u Njema kom poslanstvu u Zagrebu pregovarao sa jednim Njema kim generalom, koji je u svrhu tih pregovora doletio krilašem iz Njema - ke. Pregovori o zamjeni zarobljenih Nijemaca da su poslužili samo kao maska drugim pregovorima. U tim pregovorima koje je Šunjevari vodio navodno sa Njema kim generalom, Nijemci su partizanima nudili jednu teritoriju, da se oni kao 'najja a' vojna snaga Balkana primire, da e ih Nijemci tolerirati i na datoj teritoriji, da e partizani biti suvereni, Nijemci su navodno jedino tražili, da im partizani dozvole, da izvoze za Njema - ku rude i ostale zemaljske proizvode. Šunjevari navodno je ovaj njema ki pričlog donio u Livno i tamo ga predao Vrhovnom Stabu koji se nalazi negdje oko Glamo a i Livna...)

Na ove verzije koje su kolale medu partizanima, izjavljivali su mi skoro svi partizani jednodušno, da oni ne mogu pristati na predloge Nijemaca jer je njihov cilj, da sa cijelog podru ja bivše Ju-

goslavije protjeraju okupatora, a oni ne e, da se stave u položaj vazala Njema ke, kao što su to u inili Nedi i Draža Mihajlovi , za koga tvrde, da se nalazi u Beogradu i da saraduje sa Nedi em odnosno sa Njemcima.«<sup>149</sup>

»Izvješ e\* Marka Šaki a upu uje na zaklju ak da je u stvari inž. Ott nakon svog prvog povratka iz Zagreba Vrhovnom štabu prenio želju i prijedlog njema kih ustanova da razgovaraju s predstavnikom Vrhovnog štaba i o »drugim pitanjima«, a ne samo o konkretnoj razmjeni, kao i to u emu je suština tih »drugih pitanja«, te da je to i bio osnovni razlog odlaska Marijana Stilinovi a u Zagreb. Nadalje, što je za našu temu, s obzirom na razne poslijeratne verzije o tim pregovorima, naro ito važno, iz Šaki eva »Izvješ a« se nedvojbeno vidi da ti pregovori nisu bili nikakva tajna za najširi bora ki sastav oko Vrhovnog štaba, kao i to da uop e nisu dovodili u pitanje osnovni cilj i zadatak NOV i POJ »da sa cijelog podru ja bivše Jugoslavije protjeraju okupatora«!

Me utim, u vezi s »Izvješ em« Marka Šaki a ipak moramo istaknuti poraznu injenicu za partizansku kontraobaveštajnu službu: više od godinu dana od po etka ustanka partizanski borci pa i njihovi rukovodio ci još uvijek nisu bili shvatili zna enje uvanja vojne tajne! Bi e, nažalost, pogotovo u vezi s razmjenama, još primjera koji e to ilustrovati.

U svakom slu aju, bez obzira na pripisivanje partizanima nekih vlastitih inicijativa, Glaise Horstenau na stojao je da dobije saglasnost za prolongiranje kontakata s partizanima ne samo od komandanta njema kih oružanih snaga na Jugoistoku, general-pukovnika Aleksandera Lohra, ve i u Vrhovnoj komandi Wehrmacha. Spremaju i se za odlazak s Kascheom i Pavelli em u Hitlerov Glavni stan u Vinici (Ukrajina), on je u pribilješci — podsjetniku o kojim pitanjima treba da razgovara pod 3. ta kom pribilježio: »Tito-Popovi -Liveno«. Nismo naišli na dokumentarne podatke o razgovoru na tu temu, ali ve i sama injenica da su partizansko-njema ki razgovori o razmjenama nastavljeni i poslije sastanka kod Hitlera (23. septembra 1942) sama za sebe govori dovoljno. O tome je inž. Hans Ott poslije rata izjavio jugoslavenskim istražnim organima:

»S Glaiseom Horstenauom sam imao važan dogovor u njegovom stanu (u Zagrebu — prim. autora)... General mi je pri ao o svojoj posjeti Fire-

rovom Glavnom stanu i o svom razgovoru s generalom Keitelom (Kajtel) na osnovi izvještaja koje sam mu ja dao. (...) General je kod Keitela tako daleko došao da više nije morao da prekine zapoete pregovore o razmjenama...«<sup>150</sup>

U pismu posланом godinu dana kasnije, 9. novembra 1943. godine, inž. Hermannu Neubacheru (Hermannu Nojbaheru), opunomo enom ministru i specijalnom opunomo eniku Ministarstva spoljnih poslova Treće reiche za Jugoistok, general Glaise svoj stav prema razmjenama precizno obrazlaže:

»Dragi prijatelju!

... Mi ve dulje vremena pregovaramo s Tito-vim ljudima o razmjeni zarobljenika. (...) ovi pregovori nisu samo u interesu razmjene ranjenika i zarobljenika i stoga ih treba i dalje voditi. Kontakti s prominentnim ljudima protivnika omoguavaju interesantan uvid u odnose u neprijateljskom taboru, a esto mogu pružiti i koristan materijal o shvataju njihovih sljedbenika koji su nacionalno orientisani i nisu inficirani komunizmom i njihovom pridobijanju.«<sup>161</sup>

Događaji pokazati da se kasniji razgovori odnositi i na ta pitanja. Njemački policijski ataše u Zagrebu SS-major Hans Helm o tome je poslije rata izjavio isljedniku Ozne:

»... Poslanik je eš e vodio dulje razgovore s ing. Ottom, te zastupao mišljenje da se veze s partizanskim pokretom preko njega ne smiju prekinuti, jer bi u dalnjem slučaju mogli biti korisne. Osim toga poslanik je zadržao isključivo pravo da razgovara s ing. Ottom, odnosno da mu daje naloge. Isto vojni dio pregovora obavljao je ing. Ott po direktivama njemačkog generala (Glaise von Horstenaua — primj. autora). Sje am se još da je Ott bio u vezi i s Abwehrstelle. I mene je obavještavao o svojim razgovorima s partizanskim komandantima...«<sup>152</sup>

O svemu tome još emo govoriti.

Ni u dnevniku Marijana Stilinovića, niti u dokumentima njemačke provenijencije, pa ak ni u objavljenom sjećaju bilo kojeg direktnog učesnika događaja o kojima je riječ *ne spominje se poimeni ni sastav druge liste osoba koje su partizani tražili za zamjenu, već samo brojke uhapšenih aktivista NOP-a* koji se traže ili nude u zamjenu za zarobljene Nijemce.

Te brojke nalazimo u »Zabilješci za policijskog ata-

šea« Hansa Helma koju je 27. avgusta 1942. godine napisao dr Anderssen (Andersen):

»Pošto su partizani postavili nove zahtjeve za 15 poimenice navedenih partizana, za njihovu zamjenu mogu do i u obzir šestorica partizana koje su prvi put tražili, a koji se nalaze u Mostaru, i 8 partizana s drugog spiska imena, dok se, prema ve navedenom objašnjenju, spomenuta grupa od 22 partizana u Mostaru ne može koristiti za njema ku akciju razmjene.

Jutros mi je, poslije poziva dra Vidalija (Dan-ko, »glavni pobo nik«, tj. pomo nik Eugena Dide Kvaternika — primj. autora), predana priložena lista od 22 ovjeka, u ijem hrvatskom uvodnom tekstu u stvari stoji da su ovi partizani na raspolaganju za razmjenu za 'naše' /tj. Hrvate/. (Iznad liste imena stajao je tekst: »Popis zarobljenih partizana koji su prepre eni od strane ovog Zaštитnog redarstva Velikoj župi Hum u Mostar, radi zamjene sa našim koji se nalaze zarobljeni u Livnu« — primj. autora.

Izgleda da je potrebno razjasnisti kako stvari stoje, pri emu bi, po mom mišljenju, pored bezuvjetno potrebne istovremenosti akcija razmjene, odnosno prvenstva njema ke akcije razmjene, trebalo nastojati da za njema ku akciju stoji na raspolaganju što ve i broj imena partizana, pošto se zasad još ne može predvidjeti da li e se 15 ljudi s nove liste i daljih 8 ljudi mo i prona i. — U vezi s ovim, po mom mišljenju, bilo bi naro ito poželjno ako bi i 22 partizana s priložene liste u datom slu aju, mogli biti, kao 'erzacpartizani' stavljeni na raspolaganje za njema ku akciju razmjene.<sup>153</sup>«

Kako vidimo, s prve poimeni no navedene liste osoba koje su partizani tražili Talijani su pronašli šestoricu i oni su se 27. avgusta ve nalazili u Mostaru radi razmjene. Rafael Br i i Mile Bogovac u svojoj ve spominjanoj knjizi navode da su svi pohapšeni Livnjaci »bili zamijenjeni za zarobljene Nijemce firme 'Hansa Leichtmetall' i nekoliko ustaških oficira (zarobljenih — primj. autora) prilikom borbi u samom gradu«.<sup>154</sup> Iako se u njema kim dokumentima govori o šestorici, *njih sedmorici* — sve osim Dragice i Rade Pravice, ede Ple evi a i Alije izmi a — sre emo kasnije ili kao borce partizanskih jedinica, ili kao partijske funkcionere!

Druga je lista (spisak) obuhva ala 11 tako er u Livnu uhapšenih pristalica NOP-a koje su ustaše predložili kao »erzacpartizane«. Dok se za onima s prve liste još

tragalo, i oni su uključeni u treće u listu od 22 uhapšenika i svi su poimeni no poznati. O tome zašto je 11 »serzacpartizana« sa spiska reducirano na osam, nedostaje objašnjenje.

Imena osoba s nove, etvrte liste od 15 ljudi koje su partizani tražili u zamjenu za zarobljene Nijemce nakon povratka Otto iz Zagreba nalazimo samo u knjizi Mile Milatovića *Slučaj Andrije Hebranga*, ali ne u tekstu, već u priloženom faksimilu depeše koju je »glavni pobočnik zapovjednika Ustaške nadzorne službe« dr Višnjić 27. avgusta u 10 sati i 10 minuta poslao »Poslanstvu Nezavisne Države Hrvatske, Povjereniku Ustaške nadzorne službe« u Berlinu:

»U Livnu se od partizana nalazi uhi eno osam njemaca od toga dva ingeniera to ka Dvadeset-šestog na većer njemačko poslanstvo zatražilo da se za te Niemce predaju partizanima petnaest ljudi nova kompartije većina centrom i to Andrija Hebrang, Mladen Ivezović, Zlata Šegvić, Vlado Lončarić, Heinrich Žnidaršić, Olga Nakić, Hanna Pavelić, Vanda Mates, Beba Ević, Dr. Bocak, Dr. Gasparini, Hanna Osmo i Ružica Marković to ka Bez obzira da su već većina strieljani napomenjani da u koliko bi se izručili partizanima rezultat cijele protukom borbe u Hrvatskoj bio bi iluzoran to ka Posjetite Gruppenführera Müllera (gruppenführer, šef IV uprave RSHA, tj. Gestapa — primjerice autora) i izjavite mu da je sav redarstveni rad nemoguć to ka«.<sup>155</sup>

Analizirajući faksimil te ustaške depeše (jezik, nazive ustaških funkcionera i njihove nadležnosti, uobičajene administrativne naznake na aktima Ustaške nadzorne službe itd.), Zvonko Ivanković Vonta osporava autentičnost tog dokumenta,<sup>159</sup> ali se ne zadržava na pitanju je li parlamentar Vrhovnog štaba Marijan Stilinović prilikom pregovora i razgovora vodenih 26. avgusta 1942. godine u Tuškancu za razmjenu zaista tražio osovine navedene u toj depeši.

Mile Milatović se, osim na Hebrangu, ne zadržava ni na jednoj drugoj osobi navedenoj u faksimilu Vidalićeve depeše, niti se poziva na neke druge dokumente ili izvore. Ipak su se na spisku od 15 osoba koje je Marijan Stilinović tražio nakon dolaska u Zagreb vjerovatno nalažeš ako ne sve, a ono bar neke iz tog faksimila.

Pada u oči brojana nepodudarnost na koju upozorava Zvonko Ivanković Vonta, između partizanskog spiska osoba traženih u zamjenu za zarobljene Nijemce

(15) i spiska koji daje »glavni pobo  
nik zapovjednika Ustaške nadzorne službe« dr Vi ali (13).

Mada ustaški predstavnik nije u estvovao u razgovorima u vili u Tuškancu, Vi ali je možda mogao i saznati da partizani traže 15 osoba. Koje osobe poimeni - no traže, sigurno je saznao jer su ih Nijemci od organa tzv. NDH poimeni no i tražili. U tome je udnovata samo njegova formulacija u depeši dostavljenoj 27. avgusta u Berlin da je »*dvadesetšestog na ve er njema ko poslanstvo zatražilo da se za te Niemce preda partizanima petnaest lanova kompartije*« (istakli autori), jer Njema ko poslanstvo od njega niti je moglo niti je tražilo *petnaest* uhapšenih komunista!

O emu se radilo?

Samo za dvije osobe sigurno znamo da su bile na partizanskom spisku od 15 osoba, jer su o tome sa uvađeni podaci u njema koj arhivi. Bile su to Vanda Novosel-Mates i dr Olga Dedijer. Budu i da se dr Olga Dedijer, prema podacima što su ih partizani dostavili Nijemcima, nalazila u Beogradu, ili u zatvoru ili u logoru, ona nije mogla biti tražena, a nije ju tražila ni ustaška policija.

Ni predstavnik njema ke policije, tj. njema kog policijskog atašea u Zagrebu, nije prisustvovao sastanku u Tuškancu. A budu i da je u neposrednoj saradnji s ustaškom policijom trebalo obaviti sve poslove oko prikupljanja osoba koje su partizani tražili i koje su se nalazile po ustaškim zatvorima ili logorima, poslanik Kasche je taj dio poslova oko razmjene sutradan, 27. avgusta, prenio na policijskog cltciSBä SS-majora Hansa Helma. Helm je pak taj zadatak povjerio svom pot injenom, kriminalisti kom sekretaru, SS-potporu niku Heinzu Stüweu (Hajnc Stive), koji je, u vezi s intervencijom dra Svetislava Popovi a, ministra u penziji, kod BdS-a Beograd da mu se kerka dr Olga Dedijer osloboodi, i prepiske u vezi s tim, 21. novembra 1942. godine napisao »zabilješku za gospodina dr Kreinera iz Politi kog odsjeka Poslanstva« u Zagrebu, u kojoj je pisalo:

»Ustanova policijskog atašea je 27. 8. 42. dobila nalog (istakli autori) od gospodina poslanika da se u saradnji s hrvatskom policijom pobrine da se prikupe i budu na raspolaganju 15 uhapšenih komunista, koje su ustanici poimeni no naveli. Prema listi ustanika treba da se svi nalaze u zatvoru.

Olga Dedijer, na listi pod rednim brojem 15, prema podacima ustanika trebalo je da se nalazi

u Beogradu, ili u zatvoru ili u koncentracionom logoru. Telegram kojeg je poslanik potpisao, poslan je 27. 8. 42. Njema kom poslanstvu u Beogradu, s molbom da se D. u cilju razmjene zarobljenika odmah sproveđe.

Nakon toga je BdS u Beogradu 31. 8. 42. Olgu Dedijer prebacio u Zagreb, odakle ju je Wehrmacht, u cilju daljeg transporta, sproveo, navodno, u Sarajevo.

Ustanova policijskog atašea je iz telegrama Njema kog poslanstva u Beogradu, upu enog 2. 9. 42. Njema kom poslanstvu u Zagrebu, saznačala da je otac D. nadležnim ustanovama u Beogradu pisao da njegova kćerka vodi brakorazvodnu parnicu i da ne e više da zna za svoje komunisti ko opredjeljenje i uvjerenje. Nadalje, prenesena je o eva želja da mu se njegova kćerka što je moguće prije oslobodi.

Prije prijema ove depeše nije bilo poznato da se D. u Beogradu nije nalazila u zatvoru nego na slobodi i da je zbog ovdašnje razmjene zarobljenika morala biti ponovno uhapšena.<sup>157</sup>

U svjetlu zabilješke SS-potporu nika Stüwea udnovljata je i Vidalijeva konstatacija u citiranoj depeši da je »dvadesetšestog na većer njema kom poslanstvo zatražilo da se... pred partizanima petnaest lana komparatije«. Iako nedostaju precizniji podaci u koliko je sati po eo i završio sastanak u Schardtovoj vili u Tuškancu, malo je vjerovatno da je Njema kom poslanstvo 26. avgusta bilo što poduzimalo poslije onoga »na većer«, iz jednostavnog razloga što taj zadatak poslanstvo nije ni obavljalo direktno već ustanova policijskog atašea. A prema zabilješci SS-potporu nika Stüwea, njima je taj zadatak povjeren sutradan, 27. avgusta! No, kao što smo već rekli, ne može se isključiti ni mogunost da su ustaše na neki način bile obavještene, a budući da taj detalj za našu temu nema poseban značaj, na njemu se neemo ni zadržavati.

O ostalim osobama s partizanske liste od 15 ljudi za razmjenu u njemačkim dokumentima nismo naišli na bilo kakav trag, a ni Marijan Stilinović, kako smo napomenuli, nije nigdje ništa objavio ni o njima ni o daljem toku i rezultatima pregovora i razgovora vodenih u Zagrebu poslije sastanka u tuškana koj je vili 26. avgusta naveče. Isto se tako tačno ne zna koliko se on zadržavao u Zagrebu, kada ga je i kako napustio i kada je stigao natrag u Vrhovni štab.

Sude i po svemu, inž. Hans Ott i Marijan Stilinović

napustili su Zagreb 31. avgusta ili 1. septembra prije podne jer su za put Zagreb—Sarajevo—Mostar—Livno bila potrebna dva dana, a Ott je neposredno poslije rata na saslušanju isljedniku Ozne izjavio:

»Prvog ili 2. septembra došli smo u Livno kod Popovića (Kočić) i odvezli se odmah dalje u Glamou, gdje sam bio, od drugih ljudi, da je došao komandant partizana Tito. Treći eg septembra uvečer pozvan sam na razgovor. U jednoj nusprostорiji nalazilo se 4 do 5 osoba, a među njima i Petrović (Velebit), Dedijer i Lola Ribar. Razgovor je vodio plemić, snažan ovjek od nekih 45 godina, visok 175 cm. Kada mi je ponudio cigaretu primijetio sam trag povrede na kažiprstu desne ruke. Petrović mi je kasnije rekao da je to bio Tito. On je odobravao razmjenu i tom prilikom se, uopće, zadržao sa mnom u razgovoru. Pokazivao je vrlo dobar uvid u njemačke odnose, naročito u unutrašnju strukturu stare austrijske vojske.«<sup>158</sup>

U svom vrlo opširnom »Izvještaju o 28-dnevnom partizanskom raju«, u kojem je kronološki opisala događaje na putu od Jablanice — gdje su njen muž i ona imali pilanu i gdje su ih partizani uhapsili — do Glamoua, gdje su oboje bili priključeni grupi u Livnu zarobljenih Nijemaca, Emma Szedressy (Erna Sedresi) registrivala je i ovaj Titov razgovor s inž. Ottom:

»Sljedeći dan, 1. septembra, povezli smo se dalje do komande u Glamou, gdje smo stigli u 8 sati ujutro... Drugog septembra premješteni smo u drugu, već u sobu gdje se nalazilo sedam Nijemaca iz Hans Leichtmetallwerke. (...) Nakon što smo legli došlo je 6 ili 8 visokih partizanskih funkcionera, među njima, kako smo kasnije saznali, i vrhovni komandant partizana s imenom ili nadimkom Tito. On se upustio u dulji politički razgovor s gospodinom Jorgom na njemačkom jeziku. Razgovor je završio izjavom: 'Najzad, mi ćemo ipak morati gledati da se vi svi uskoro vratite kući.' Ukrzo poslije toga pozvan je gospodin Ott i vratio se vrlo kasno. Sutradan, 3. septembra, gospodin Ott je cijelo prijepodne razgovarao s partizanima o predstojećoj razmjeni 4. septembra.«<sup>159</sup>

Pošto je inž. Ott o tim događajima saslušavan poslije rata, a Emma Szedressy je o njima pisala *10. septembra 1942. godine*, s obzirom na datum, prednost treba dati njenom *izvještaju*, prema kojemu je inž. Ott 2. septembra već bio u Glamou.

I Tito je poslije rata, 15. decembra 1947. godine, evo-cirao svoja sje anja na te dane. Pribilježio ih je Vladimir Dedijer i objavio u drugoj knjizi *Novih priloga za biografiju Josipa Broza Tita* pod naslovom »Prvi Titov razgovor s Hansom Otom«:

»U Glamo u, gdje sam došao no u, ]& sam li - no saslušao jednog u Livnu zarobljenog njema - kog pukovnika. Zvao se Oto, bio je Nijemac iz Vest-falije, inženjer-geolog. Na mene je ostavio utisak vrlo pametnog ovjeka. Pozvao sam ga i upitao šta je radio ovdje. Odgovorio je da je istraživao teren, u namjeri da otkrije rude. Pitao sam ga šta je i on je odgovorio da je inženjer. Odgovarao je odmah i ta no. Na pitanje zašto je toliko krvi proli-veno u Livnu, rekao je: 'Ja sam Nijemac.' 'A zašto se niste predali?' — upitao sam ga ja i objasnio mu da mi ne ubijamo zarobljenike i ne radimo ono što oni rade. (Tada sam ja ponovo bio naredio da se ne ubijaju zarobljeni Nijemci, a u to vrijeme još nismo znali šta su oni uradili sa našima na Zlatiboru). Zatim sam ga upitao, zar misli da e oni dobiti rat. Odgovorio je: 'Dobi emo'. 'A na osnovu ega dolazite do tog zaklju ka?' — pitao sam ja dalje. 'Pa evo, u Rusiji idemo naprijed'. 'Da, ali zapelo je kod Staljingrada i to e biti kraj' — rekao sam mu ja, iako mi nismo znali šta se tamo doga a, iako je i nama bilo tada vrlo teško baš za-to, što nismo znali kako je tamo. Zatim sam mu rekao da on, iako inženjer, nije ništa više vrijedan nego obi an naš ovjek koji je u njema kim kan-džama. 'Zato emo vas mijenjati' — rekao sam mu. Dotle je bilo 10 naših za jednog njihovog, ali sam mu ja rekao ipak da emo mi za njega tražiti više. 'Kako to više?' — pitao je on. 'Tako, ako ho e-te da spasite glavu i da odete ku i, napišite pis-mo!' On je to uradio i mi smo za njega dobili pri-li no veliku grupu naših ljudi iz logora.

No, interesantno je da su tada svi zarobljeni Nijemci na elu s njim, kada sam ja došao, stali mirno. 'Pazi, boga mu, on je odmah znao da sam ja Tito'.<sup>160</sup>

Interesantan je još jedan detalj iz Titova razgovora s inž. Ottom, koji je pribilježio SS-major dr Heinrich, šef sarajevskog Gestapa, na osnovi razgovora s Ottom po-slije njegove razmjene:

»Na rastanku Tito je Nijemca upitao šta misli da radi poslije razmjene i kamo misli da krene. Na njegov odgovor da to zavisi od nare enja fir-

me, Tito mu je dobranjeno savjetovao da se ne zadržava južno od Save i Kupe, jer bi, ina e, možda, mogao uskoro proslaviti ponovno video-nje.«<sup>16</sup>

Doga aji su ipak krenuli tim tokom i poslovi su inž. Otta ponovno doveli »južno od Save i Kupe«, na slobodni partizanski teritorij, ali kao parlamentara u njema - ko-partizanskim pregovorima, a tu je ulogu on obavljao do kraja rata. A o tome ponešto govori i Tito u produžetku citiranog sje anja:

»Taj Nijemac htio je poslije da igra neku posredni ku ulogu, osje ao se nekako obavezan prema nama. I kad se na Neretvi dogodilo ono opkoljavanje, poru io nam je: Ako je Tito tamo, neka se uva! Može da nastrada, jer se ovdje spremi strašan napad i opkoljavanje'. Javio nam je onda kad sam ja ve bio doneo rješenje o prelazu, a uz to nas je obavijestio da e još biti velikih i stalnih napada avijacije, kojih treba da se uvamo. Nesumnjivo, bila je potrebna velika odvažnost da se tako nešto uradi. Tada su se, dakle, oni ve malo kolebali u uvjerenju da e pobijediti.«<sup>162</sup>

S obzirom na to da je razmjena zarobljenika bila dogovorena za 5. septembar, grupa zarobljenih Nijemaca i domobrana krenula je dan prije iz Glamo a na mjesto dogovorenog za razmjenu. Pojedinosti o tome, do sada neobjavljuvane, sa uvane su u ve spomenutom »Izvještaju o 28-dnevnom partizanskom raju«, nekoj vrsti dnevnika Emme Szedressy, što ga je ona, nakon izvršene razmjene, pedantno rekonstruirala od dana do dana i predala dru Heinrichu, šefu Gestapa u Sarajevo:

»U petak 4. septembra put za Livno, odakle smo oko jedan sat poslije podne pošli s dva omnibusa za Duvnu. Osim nas 10 Nijemaca (s gospodom Jorgo) bilo je još 12 hrvatskih oficira, koji su pridošli iz Livna, i oko 12 doma ih ljudi iz Glamo-a i Livna. Etiri hrvatska avijati ara su u glamo kom zatvoru. U Duvnu je itavo društvo preno ilo u dvije velike sobe. S jelom smo bili obilno opskrblijeni. (Istakli autori.)

Petog septembra ujutro produžili smo k mjesetu razmjene (Studena Vrela). Vozili smo se oko dva sata autom i zaustavili kod neke gostonice uz cestu. Gospodin Ott je otisao još ranije u isturenu partizansku komandu. (...) Nakon dvosatnog eka-

nja kod gostonice, gospodin Ott se vratio s bijelom zastavom, jašu i na konju. Dogovorenno mjesto razmjene je otpalo jer su ga u me uvremenu zaposjeli ustaše. (...) Gospodin Ott je zatim odjehao dalje kao parlementar. U jedan sat poslije podne pošli smo i mi pješice. Nakon što smo pješa ili pet kilometara ponovno smo stali. Poslije dvosatnog ekanja, s brda na kojem su bile postavljene straže, dat je znak da dolazi protivna grupa. Mi smo tada produžili, pješa ili oko jedan kilometar i stigli na veliku livadu, gdje je došla i protivna grupa. Komandanti obadviju grupa sastali su se u sredini. S njema ke strane je to bio kapetan Heyss. Tada su bila pro itana imena i razmjena je zapoela. Nijemci su bili zamjenjivani po klju u 1 : 2, a ostali 1:1. Zatim je uslijedio rastanak i odlazak u oba pravca.«<sup>183</sup>

Dr Vladimir Velebit, jedan od aktera te razmjene, napisao je o njoj poslije rata ove retke:

»... Kad su pregovori uspješno okončani, dogovoren je ta no mjesto i vrijeme gdje će se razmjena obaviti.

Bilo je to na jednom kamenitom uviku, pokraj same ceste Duvno—Studena Vrela—Posušje. Dotle se pružala naša, partizanska teritorija. Jednice Desete hercegovačke brigade nalazile su se na toj grani noj liniji prema neprijatelju. Naši borci bđeli su na svom tvrdom, stjenovitom položaju, a ja sam sa komesarom brigade edom Kaporom i još nekim drugovima iz štaba, u ugovorenno vrijeme izišao na odre eno mjesto. Vodili smo Nijemce zarobljene u Livnu. U isto vrijeme, s druge strane, pojavila su se dva njemačka oficira (kapetan u uniformi organizacije 'Tot' i poručnik, zapovjednik tog sektora), u pratnji nekolicine vojnika koji su sprovodili grupu ljudi i žena u civilnim odijelima. I mi i neprijateljski vojnici bili smo pod oružjem. Jedan njemački vojnik nosio je podignutu bijelu zastavu.

Vrlo kratko je trajala formalnost. Njemački oficir je pročitao spisak lica koje su doveli, pozivajući ih redom, a mi smo zatim predali njihove. Sve strogo zvani no. Nijemac je saopštio da se me u dvadeset tri dovedena lica ne nalazi Vanda Novosel. (Istakli autori.)

— Bolesna je od tifusa i kasnije emocije dati — objasnio je. (Tada sam mislio da je posredi neka

obmana, ali moram re i da sam se kasnije obradovao kada sam uo da su i nju pustili).

Naši drugovi, iscrpeni i izgladnjeli u njema -kim i ustaškim mu ionicama i logorima, smjestili su se u dva autobusa i odmah smo krenuli cestom, nazad, da bismo se malo kasnije zaustavili kod štaba brigade, na Studenim Vrelima, gdje im je pripremljeno nešto za jelo.<sup>164</sup>

Koliko je aktivista narodnooslobodila kog pokreta stvarno dobiveno za zarobljene Nijemce, hrvatske oficire i »doma e ljude« iz Glamo a i Livna?

Ako su ta ni navodi Emme Szedressy o klju u razmijene, a ini se da jesu, onda su tom prilikom zamijenjena (oko) 42 pripadnika narodnooslobodila kog pokreta koji su se nalazili u ustaškim i talijanskim zatvorima i koncentracionim logorima.

Naime, dr Š. Bali , podžupan, dao je 3. septembra punomo kapetanu Heyssu »da preuzme(te) iz kaznione sudbenog stola u Mostaru« 22 poimenice navedena uhapšenika:

»Sva ova lica« — stajalo je u punomo ju — »ova lašteni ste izmieniti za isto toliko lica koja se nalaze u zarobljeništvu partizanskih odreda i to u subotu 5. rujna (septembra) 1942. u 16 sati na mjestu kod razrušenog mosta 3 km. sjeverno od Posušja na glavnoj cesti koja vodi u Tomislav-grad (Duvno — primj. autora).«<sup>165</sup>

A u izvještaju Ministarstvu unutarnjih poslova od 7. septembra podžupan dr Š. Bali javlja da su »6. septembra izmjenjena (su) sliede a lica sa isto tolikim brojem partizanskih zarobljenika«, navode i zatim poimenice devet'osoba iz Livna i etiri osobe iz Glamo a.<sup>166</sup>

S obzirom na te podatke, u partizanskom zarobljeništvu nije bilo »12 hrvatskih oficira« i »oko 12 doma ih iz Glamo a i Livna«, kako je ostalo u sje anju Emmi Szedressy, ve *trinaest* Livnjaka i Glamo ana te *devet* »hrvatskih oficira«!

U *Prilozima za biografiju Josipa Broza Tita* Vladimir Dedijer o toj razmjeni piše:

»Kada je 1942. godine izvršena prva razmena zarobljenih nema kih oficira i naših drugova u tamnicama, u grupi od 38 partizana i partizanki koji su tada došli na osnovu razmene na oslobo- enu teritoriju, nalazila se i moja supruga Olga Dedijer. Kasnije sam bio obavešten da su ideju da se Olgino ime stavi na spisak osoba koje smo mi tražili za razmenu, dali Tito i Aleksandar Rankovi .«<sup>167</sup> (Istakli autori.)

U svojim sje anjima *Ivica Kranželi* opisuje kako je, kao sekretar Mjesnog komiteta SKOJ-a u Zagrebu, uhapšen po etkom jula 1942. godine, a zatim kaže:

»... Agenti su me odveli na Trg N (sadašnji Trg žrtava fašizma) i ispitivali. Poslije svih tortura preba en sam u zatvor na Savsku cestu.

Nakon nekog vremena grupu drugarica i drugova, u koju je bila uklju ena i dr Olga Dedijer iz beogradskog zatvora, doveli su u njema ku komandu u Gajevoj ulici. Odatle su nas odveli na vlak. Nismo znali što smjeraju s nama i, naravno, pomisljali smo na najgore. Kada smo došli u Sarajevo, doznali smo da idemo na razmjenu za njema ke zarobljenike. Grupu su inili: Olga Kovaci , dr Olga Dedijer, Marica Zastavnikovi , Krunka Zastavnikovi (Mari ina k i), Ana Vu eti , Nada Novosel, (sestra dra Ozrena Novosela), Marijana Novosel (Ozrenova supruga), Beba Krajači , Vlado Radoševi , Nikola Cvitaš, Pavao Daskijevi , ja i drugi ijjih se imena ne sje am. Ubrzo je izvršena zamjena kod Duvna u prisutnosti predstavnika Vrhovnog štaba...«<sup>168</sup>

Pet dana poslije razmjene kod Studenih Vrela, 10. septembra 1942, Tito je iz Glamo a poslao Centralnom komitetu Komunisti ke partije Hrvatske sljede e pismo:

»Dragi drugovi,

Ovih dana izvršena je razmjena njema ke grupe zarobljenika za dvadeset naših drugova (*od kojih 6 Livnjaka*) iz logora i policijskih zatvora. Kako su skoro svi ovi drugovi s vaše teritorije, to vas obavještavamo o njihovom držanju na policiji i u logorima kao i o njihovom rasporedu. (Istakli autori.)

Pavao Daskijevi , svršio srednju poljoprivredni školu, star 22 godine, stupio u Partiju marta mjeseca o. g. i bio lan jedne terenske elije u Zagrebu. Na policiji se držao izdajni ki. Priznavao tere enja, teretio i provalio Ferdu Mandi a i Stjepana Bubani a, koji se sada nalaze negdje u partizanima, zatim provalio Vjekoslava Dolin i a, sada u policiji. Odlukom CK KPJ od 8. o. m. isklju en iz KP zbog izdajni kog držanja i raspore en u I proletersku n(arodnooslobodila ku) u(darnu) brigadu.

2. Nikola Cvitaš, radnik iz Garešnice, star 30 godina, u Partiju stupio maja 1940. u Zagrebu. Prijem mu saopštio Ivan Burija koji se sad nalazi u logoru. Uhapšen 7. VII 1942 u ku i svoga brata gdje je bila smještena štamparija na kojoj su rađeni partijski materijali Mjesnog i Centralnog komiteta. Na taj posao došao je kao rejonski tehničar. Teretila ga Cincipinka, a prije toga je priznao lanstvo i provalio Daskijevića, Dolin i a i isključenog iz Partije Antona Rihtnera, koji se sada nalazi u logoru. Odlukom CK KPJ isključen je iz Partije zbog izdajni kog držanja na policiji. Upu uye se vama radi rasporeda.

3. Vladimir Radošević, auto-mehanik iz Zagreba, star 17 godina, nije bio član Partije niti SKOJ-a. Nešto je radio u omladini. U estvovao u paljenju njemačkog slagališta benzina i prilikom polaska u partizane bio uhapšen. U vezi s izvršenom akcijom teretio je Ivana Kranželića i još jednog другог. Šalje se vama na dalji raspored.

4. Anton Alaber student agronomije iz Slavonskog Broda, star 21 godinu. U Partiju stupio 8. juna na Braču u a 9. juna uhapšen u istom mjestu zbog održavanja veze s partizanima i s poznatim komunistima. Kako na Braču, tako i na ustaškom redarstvu u Zagrebu nije ništa priznavao. Upu en u PK KP za Dalmaciju radi daljeg rasporeda.

5. Ivan Kranželić, običarski radnik iz Donje Stubice, star 22 godine. Stupio u Partiju marta 1940. Prijem mu je saopštio Jovo Stričević, koji je sada vjerovatno u partizanima. Prije i poslije stupanja u Partiju radio aktivno u sindikatima i među omladinom. Uhapšen je kao sekretar Mjesnog komiteta SKOJ-a u Zagrebu naletivši na policijsku zasjedu u radionici Martina Pribanića. Teretio je od više njih, ali nije ništa priznavao, nikoga teretio ni provaljivao. Odlukom CK KPJ određen je za Politodjel, tj. po skojevskoj liniji.

6. Mira Paut, srednjoškolka iz Zagreba, stara 16 godina. Od osnivanja NDH počela aktivno raditi u SKOJ-u. Prvog jula o. g. uhapšena zbog veza s partizanima, odašiljanja sanitetskog materijala i drugih potreba. Po svoj prilici bila je i kurir između nekih drugova u Zagrebu. Bila je tu ena, ali nije nikog teretila niti provaljivala. Upu uye se vama na raspored.

7. Marica Zastavniković, inovnica u Državnom tajništvu za promidžbu, iz Rume, stara 45 godina.

dina. Nije član Partije. Prije nego što je uspostavila veze s našim drugovima bila je tajnica Kotarske organizacije HSS-a u Zagrebu, tj. prije kapitulacije Jugoslavije. Provaljena i tere ena od Marine Gregorić. Nije ništa priznavala. Zadržana pri Vrhovnom štabu.

8. Krunka Zastavniković, inovnica iz Zagreba, stara 22 godine. U Partiju stupila marta mjeseca o. g. Prijem joj saopštili drugovi Milovan Urbanović i Ivan Karlić, koji se sada nalaze u logoru, prvi teško bolestan. Uhapšena 14. jula. Tere ena od Marine Gregorić, Cincipinke, partizana Dasovića i Vladimira Lončarića. Nije ništa priznavala niti koga teretila.

9. Marijana Novosel, profesor iz Zagreba, stara 30 godina. U Partiju bila primljena 1937. u Zagrebu, a isključena 1939. odlukom CK KPJ kao nepartijni elemenat. Od tada neaktivna, slučajno uhapšena. Upu uye se vama na dalji raspored.

10. Nada Brnabić, student iz Zagreba, stara 24 godine. U Partiju bila primljena 1940. godine i odmah se pasivizirala. Nije član Partije. Upu uye se vama na dalji raspored. Uhapšena slučajno.

11. Anka Vučetić, učiteljica iz Brinja, stara 47 godina. Nije član Partije. Uhapšena 15. marta o. g. i sprovedena u logor u Bakru kod Talijana, odakle je puštena i ponovno uhapšena 24. juna. Upu uye se vama radi određivanja nekog posla.

12. Bosiljka Krajačić-Ević, privatna namještница iz Zagreba, stara 29 godina, stupila u Partiju 1935. u Zagreba koj organizaciji. Uhapšena slučajno na ulici i ispitivana o poslovanju knjižare 'Svjetlost'. Dobro se držala. Odlukom CK KPJ određena za Politodjel.

13. Olga Kovačić, privatna inovnica iz Zagreba, stara 29 godina. Stupila u Partiju 1935. Uhapšena 28. juna pod sumnjom da održava veze s Bećom (Bosiljkom Krajačićem — primj. autora) i Bakarjem i da je član Partije. Nije ništa priznavala. Odlukom CK KPJ određena u Politodjel.

Po obavljenju mnogih drugova Vlado Lončarić se drži izdajnički, tereti i provaljuje drugove, osim toga dao je policiji i nacrt o strukturi Partije. (U Titovim *Sabranim djelima* taj je pasus izostavljen i umjesto njega stavljene tri tabake — primj. autora.)

*Danas smo uputili predstavku Ministarstvu domobranstva za razmjenu zarobljene grupe avi-*

*jati ara za drugove Hebranga Andriju, Zlatu Šegovi , Lav evi -Luci Ivana, Paveli Anu i Novosel Ozrena, koji se prema naknadnim obavještenjima nalaze na policiji i u logoru.* (Istakli autori.)

Drugaricu Vandu Mates dobiemo za koji dan za vjerenicu jednog razmijenjenog Nijemca koja se nalazi u Livnu.

S drugarskim pozdravom  
SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU!  
10. IX. 1942. M. P. Tito, s.r.

P.S. Šaljite nam redovno podatke o drugovima koji se nalaze u logorima i u policijskim zatvorima.«<sup>189</sup>

Pero Mora a i dr Slobodan Milošević, koji su radili napomene za dvanaesti tom Titovih *Sabranih djela*, u napomeni 39 uz citirano Titovo pismo CK-u KPH pišu »pušteno je iz zatvora 49 pripadnika NOP-a, me u kojima 21 (a ne 6) iz Livna«,<sup>170</sup> priemu, o igledno, greše. Iz dokumenata se vidi da je zamijenjenih Livnjaka bilo dvadeset osam: 22 koje su ustaše dovele iz sarajevskog zatvora i priložili njihov poimeni ni spisak, te šest koje su Talijani doveli sa Ošljaka. Tito spominje samo njih šest jer su oni mijenjani za »njema ku grupu zarobljenika«, a ne spominje grupu zamijenjenu za neke mještane i funkcionere ustaške vlasti, zarobljene u Livnu i Glamo u.

Pero Mora a i dr Slobodan Milošević vjerovatno su se koristili podacima Rafaela Brčića i Mile Bogovca, koji na 236. stranici svoje knjige pišu da je »pet Nijemaca — službenika firme 'Hansa Leichtmetall' bilo zamijenjeno za 49 pripadnika NOP-a, koji su se nalazili u raznim ustaškim i okupatorskim zatvorima i logorima«, a na stranicama 39—40 da je »49 pripadnika NOP-a... zamijenjeno za pet Nijemaca... i etiri-pet oficira NDH (ustaše emigranti Vodopija i Perajica, i domobranci bojnik Križanec i još neki«, uz objašnjenje da je riječ o pristalicama NOP-a u logoru Ošljak (a odатle ih je bilo — 6) i u sarajevskom zatvoru (gdje su bila — 22!).<sup>171</sup>

U prvom slučaju Brčić i Bogovac se za navedenu brojku (49) pozivaju na Arhiv Vojnoistorijskog instituta, Njemačka arhiva, mikroteka, London, rolna 19, snimci 308811 — 308830, a u drugom u napomeni samo poimeni no navode 21 (a ne 49) pohapšenih pa zamijenjenih Livnjaka, pozivaju i se pritom na sjećanja nekih preživjelih iz te grupe.

Kada je rije o brojkama, greške ponekad nastaju prilikom prekucavanja teksta ili njegova slaganja u štampariji, i može se shvatiti da se umjesto ta ne rolna (16) pojavila neta na, (19). Me utim, ni im se ne može opravdati injenica da se navedena brojka (49) ne može prona i ni na jednoj od trideset u napomeni navedenih stranica mikrofilma, pa ak ni u cijeloj rolni od 286 snimaka, kao ni u drugim rolnama (16, 17, 18. i 20), u kojima se nalaze neki dokumenti o tim dogaajima!

Osim ustaškog dokumenta faksimil kojega je objavljen u knjizi Mile Milatovića, ne postoji, ili bar dosad nije poznato da postoji, originalan spisak 15 osoba koje je Vrhovni štab tražio za razmjenu, niti dokument bilo ije provenijencije u kojem bi se te osobe poimeni no spominjale. Mile Milatović — kao što smo već napomenuli — tom spisku uopće nije pridao nikakvu pažnju, pa ak ni dvanaestorici iz ustaške depeše, niti je naveo neke druge izvore. Svu je pažnju koncentrisao isključivo na Hebranga. Ipak se izvjesni zaključci mogu indirektno izvući.

Da rezimiramo: razmjeni 5. septembra zamijenjeni su sljedeći pripadnici NOP-a koji su se nalazili po ustaškim zatvorima i logorima: Anton Alaber, Nikola Cvitaš, Pavao Daskijević, dr Olga Dedijer, Olga Kovačić, Bosiljka Beba Krajačić-Ević, Ivica Ivan Kranželić, Marijana Novosel, Nada Novosel-Brnabić, Vanda Novosel-Mates (ostala u Zagrebu u bolnici i naknadno izvana), Mira Paut, Vladimir Vlado Radošević, Anka Ana Vučetić, Krunka Zastavniković i Marica Zastavniković. U ustaškoj depeši spominju se: dr Bocak, dr Gasparini, Andrija Hebrang, Mladen Ivezović, Ević Beba (Krajačić i Bosiljka), Vlado Lončarić, Ružica Marković, Vanda Mates, Olga Nakić, Hanna Osmo, Zlata Šegvić i Heinrich Znidaršić.

Kako vidimo, na oba se spiska pojavljuju samo dvije iste osobe: Bosiljka Beba Krajačić i Vanda Mates (Novosel). Na osnovi svjedočenja i Titova pisma CK-u KPH od 10. septembra 1942. godine, može se smatrati da su na partizanskoj listi od 15 osoba bili i dr Jurica Bocak, Andrija Hebrang, Mladen Ivezović, Hanna Ana Pavelić i Zlata Šegvić.

Mladen Ivezović u knjizi *Nepokorena zemlja*, objavljenoj 1945. godine, piše i o »livanjskoj razmjeni« i o postupku ustaša prema uhapšenicima koje su Nijemci tražili radi zamjene. On kaže da su oni znali ponekad jednostavno izvijestiti Nijemce da neke osobe koje su partizani tražili za razmjenu nisu više žive ili da se nalaze na slobodi, ali ih je nemoguce pronaći. Uz to, dr

Ivekovi tvrdi da su ustaše i ubijale neke aktiviste NOP-a im bi saznali da ih partizani traže, a dodaje i ovo:

»To je npr. utvr eno za *Zlatu Šegvi*, koja je iz logora nestala nekako u isto doba, kad ju je Vrhovni štab tražio. Nije isklju eno, da je i dr *Ju nca Bocak* ubijen tada, kad je zatražen za izmjenu. Nekoliko dana prije, nego što su mene za izmjenu tražili slavonski partizani, tražio me je, u ime Vrhovnog štaba, Marijan Stilinovi (koji je kao izaslanik V Š došao u Zagreb). Ustaše su Nijemcima poru ili, da me ne mogu prona i. A u stvari su me isti dan, t.j. 27. avgusta 1942., potajno iz zagreba kog zatvora po drugi put prebacili u Jasenova ki logor, gdje su me držali tri tjedna potpuno izolirano od sviju, u jednoj od šest logorskih samica ili tzv. elija smrti.

Sigurno su postojali neki razlozi, što nisam bio odmah ubijen. Ali kad su me ve u to vrijeme os tavili na životu, onda je to vjerovatno bilo zato, što su me istodobno tražili za izmjenu slavonski partizani. Ustaše su me tako ja mislim — lakše dali našim Slavoncima, jer su oni imali u šakama Vu tuca i Wagnera, dakle dvojicu ustaških glavešina, do kojih im je bilo zaista mnogo stalo. A pošto sam i ja, kao Andrija (Hebrang — primj. autora), bio jedan od rijetkih logoraša, koji smo ostali na životu, dok su drugi, koje su partizani tražili, svi odreda bili pobijeni, ustaše su odmah pristali da me predaju, samo da bi bar koliko-toliko udovoljili zahtjevima partizana. I ja mislim, da je samo ta okolnost, što su me nekako u isto vrijeme tražili i Vrhovni štab i Štab III. op(erativne) zone (Slavonci), u inila, da sam ostao na životu i da sam zamjenjen.«<sup>172</sup>

Ivekovi evi su podaci o postupku ustaša s traženim komunistima ta ni. Ustaše nisu mogle odbiti zahtjev svojih saveznika Nijemaca da im za zamjenu daju potreban broj komunista, ali su na razli ite na ine izbjegavale da im izru e zna ajnije partijske funkcionere i aktiviste NOP-a. Pritom se mora imati na umu i injenica da oni nisu bili neposredno zainteresovani za »njema ke razmjene«. O njihovim makinacijama u tom smislu još emo govoriti u vezi s Ozrenom Novoselom, Vandom Novosel-Mates i drugim uhapšenim komunistima i zarobljenim partizanima koji su kasnije traženi za razmjenu.

Iz citiranog teksta Mladena Ivekovi a vidimo da se i

dr Jurica Bocak mogao nalaziti na partizanskoj »livanjskoj listi« od 15 osoba traženih za razmjenu.

A kada je razmjena izvršena 5. septembra kod Studenih Vrela i zamijenjeni drugovi i drugarice preba eni u Glamo , gdje se nalazio Vrhovni štab, oni su dali podatke o komunistima za koje su znali da su još uvijek živi u zatvoru ili logoru. Tako je Marica Zastavnikovi ispri ala kako je saznala da je Andrija Hebrang živ i da je iz zatvora u Zagrebu preba en u koncentracioni logor u Staroj Gradiški, a i ostali su dali podatke o drugima.<sup>173</sup>

Na osnovi tih podataka, Vrhovni štab, odnosno Štab 1. proleterske NOU brigade tražio je od Ministarstva domobranstva razmjenu zarobljenih avijatiara za Andriju Hebranga, Ivana Lavevi a-Luci a, Anu Paveli , Zlatu Šegvi i Ozrena Novosela, »koji se prema naknadnim obavještenjima nalaze na policiji i u logoru kako je Tito 10. septembra 1942. godine pisao CK-u KPH.<sup>174</sup>

Prema tome, na »livanjskoj listi« vjerovatno su se mogli nalaziti i dr Jurica Bocak, Andrija Hebrang, Mladen Ivezovi , Beba Kraja i , Ivan Lavevi -Luci , Ozren Novosel, Vanda Novosel-Mates, Hanna Ana Paveli , Zlata Šegvi i dr Olga Dedijer.

Podaci o trinaest aktivista NOP-a navedeni u Titovu pismu CK-u KP Hrvatske nesumnjivo su bili rezultat partijske istrage provedene poslije njihove razmjene. A ta je istraga, pored ostalog, trebala da sprije i eventualni pokušaj protivni ke strane da tom prilikom u partijske i partizanske redove ubaci svoje agente.

Me utim, ini nam se da drugovi koji su vodili tu istragu nisu imali na umu, ili bar nisu u konkretnom sluaju dovoljno dobro ocijenili injenicu da je ustaška policija sra unato širila glasine po zatvorima i logorima, a i izvan njih, o »lošem držanju« pojedinih uhapšenih aktivista NOP-a, o tome kako odaju sve što znaju, kako terete ovoga ili onoga, da bi privolili i neke druge uhapšenike da po u »njihovim putem«, a me u aktivistima NOP-a na slobodi unijeli nemir, nesigurnost, demoralizaciju i me usobna sumnji enja.

Pasus iz Titova pisma CK-u KP Hrvatske koji se odnosi na Vladu Lonari a u Titovim *Sabranim djelima*, kao što smo napomenuli izostavljen je i naznaen takama. Ne bez razloga, mada ga je, prema našem shvatanju trebalo ostaviti i dati potrebno objašnjenje! Lonari je zamijenjen istoga mjeseca u tzv. slavonskoj razmjeni i pokazalo se da su prvotni podaci o njemu bili

neta ni, a on je iz rata izašao kao general Jugoslavenske armije!

Kontakti oko razmjena omogučili su i jednoj i drugoj strani da »opipava puls« protivnika, utvrđuju stepen njegove odlučnosti i borbenosti, sazna ili naslutiti, osmatranjem koje je esto bilo nemoguće spriječiti ili u razgovorima, mnogo toga o namjerama u neprijateljskom taboru. Dogodilo se to i u slučaju »livanjskih zarobljenika«.

Već pri prvom dolasku iz zarobljeništva u Zagreb, pošto je iznijeo svoja zapažanja i sadržaj razgovora vođenih s partizanskim rukovodiocima, inž. Ott je naišao na puno razumijevanje i podršku najviših njemačkih vojnih i političkih predstavnika — poslanika Trećeve Reicha u tzv. NDH Siegfrieda Kaschea i njemačkog generala u Zagrebu Edmunda Glaise von Horstenaua.

Veoma inteligentan i vispren, general Glaise von Horstenau je od prvog trenutka nastojao da, pored ostalog, uz pomoći Ottu, dovede i do obavještajnih podataka o partizanskom vrhovnom komandantu, o njegovim najbližim saradnicima, njihovim pogledima na zbivanja u svijetu i na području okupirane i raskomadane Jugoslavije. Smatrajući i ustaški režim osnovnim uzročnikom situacije nastale na teritoriji tzv. NDH, smatrao je da se ta situacija ne može izmijeniti primjenom samo vojne sile protiv narodnooslobodilačkog pokreta, već kombinacijom te sile s određenim političkim mjerama. A za takve mu je poteze bio neophodan mnogo bolji uvid u odnose i zbivanja u partizanskom taboru nego što ga je dotada imao.

A upravo je inž. Ott bio obavještajac takvog profila i formata kakav je generalu Glaiseu von Horstenauu odgovarao i on je ubrzo postao njegov najbolji i najsigurniji informator o partizanima uopće, a posebno o partizanskom rukovodstvu, uključujući i članove Vrhovnog štaba. Inž. Ott bio je ovjek, znatiželjan i zainteresovan za sve što se oko njega događalo, vrlo obrazovan i inteligentan, komunikativan i nenametljiv, izvanredno izoštrenog zapažanja, sposoban da iz mnoštva sitnih podataka napravi selekciju sporednoga od bitnoga te analizom dovede do zaključaka o situaciji i vjerovatnom pravcu razvoja događaja u doglednoj ili daljoj budućnosti. Nije se gubio u trudu karanju za izvorima informacija, ali je uvijek znao da se postavi i na neće ondje gdje nai na njega!

Hans Ott je potekao iz radničke porodice. U Brohlu

(Brolu) na Rajni proveo je djetinjstvo, a gimnaziju je počeo i završio u Koblenzu (Koblenc). Poslije prvog svjetskog rata, koji je proveo na zapadnom frontu, zaposlao se u Erkelenzu (Erkelenc), u koncernu za izradu mašina i bušačkih garnitura, počeo ažu i istovremeno tehničku školu u obližnjem Aachenu (Ahen). Školovanje je zaokružio 1928. godine diplomom rudarske akademije i tehničkog fakulteta, kao specijalist za rudarska istraživanja. S takvim zadacima firma ga šalje na Javu, a zatim u Brazil. Nakon povratka angažovan je na »ruskim poslovima«, tj. na njemačkim liferacijama SSSR-ua. Nakon dolaska nacista na vlast postao je član NSDAP-a. Po etkom 1938. odlazi u Egipt radi istraživanja rudišta bakra, a zatim ga Wehrmacht angažuje na istraživanju nalazišta vode u njemačkom zapadnom odbrambenom bedemu, tzv. Siegfriedovoj liniji (Zigfrid). Potkraj juna 1941. firma ga šalje da za potrebe njemačke ratne privrede istraži područje Livna.

Rajnlan anin Ott uvijek je znao spretno i okretno prilaziti i najtežim problemima pred koje ga je život stavljaо. Znao se prilagoditi svakoj situaciji i s nevjerojatnom se upornošću boriti za ostvarenje postavljenog cilja, što ubjedljivo potvrđuje cijela njegova biografija. Od zanatlije je postao inženjer i stručnjak koji je i za visokorazvijenu i industrijalizovanu Njemačku znao i cijenjenu i poželjnu linost. Upornost i vedrinu, osnovne crte svoga temperamenta, znao je unijeti u svaki posao koji bi ga zainteresovao.

Stigavši u Jugoslaviju s određenim zadacima, Ott je nakon dolaska u Zagreb uspostavio vezu s direktorom zagrebačke filijale »Hansa Leichtmetall« i s vojnoprivrednim oficirom potpukovnikom Schardtom. Upoznavši se kod njih detaljnije sa zadatom i prilikama na terenu na kojem je trebao da istražuje, Ott je otpotovao u Livno, gdje se upoznao s mjesnim rukovodiocem kancelarije »Hansa Leichtmetall«, direktorom Jorgom, i opunomoćnikom vojnoprivrednog oficira za Hrvatsku u Mostaru, kapetanom Heyssom te 17. oktobra 1941. počeo istraživanje opremljen sa šest bušilica.

Ott je prije snježnih međunarodnih vojnih igara, kada je prekinuo radeve, postigao dobre rezultate u području Tušnice, ali ispitivanja u Polju nisu ispunila očekivanja. Proljetne i rane ljetne radove onemoguio je mu je prodor proleterijskih jedinica u to područje, a završio je oslobođenjem Livna i Ottovim zarobljavanjem od partizana, s kojima je otpočeo njegova sjajna obavještajna karijera ije su rezultate visoko cijenile i najviše i najkompetentnije njemačke liosti i ustanova. Postao je stručnjak za

partizanska pitanja, zbog ega su ga u Štabu Zapovjednika Wehrmacht-a na Jugoistoku zvali »partizanskom štukom« (Partisanenhecht).

O Ottovu uspješnom obavještajnom radu svjedo i i pribilješka koju je dr Kreiner napisao o svom razgovoru s njim u njema kom poslanstvu 15. avgusta 1942, prilikom njegova prvog dolaska u Zagreb kao parlamentara. Zabilješka s naslovom »Situacija u Livnu« u cijelini opisuje držanje Talijana i njihovo povla enje iz Livna (29. juna <sup>175</sup> 1942), koje je doprinijelo padu tog grada u ruke partizana.<sup>175</sup> Poslije zamjene inž. Ott je tu kratku informaciju 26. septembra 1942. dopunio opširnim izvještajem o odnosu talijanskih trupa prema njema kim istraživanjima koja je on obavljao u podru ju Livna, o njihovu odnosu prema etnicima i o drugim pitanjima.<sup>176</sup>

Nakon povratka s prvog boravka u Zagrebu u svojstvu parlamentara, inž. Ott je svoja zapažanja saop io Heyssu. Sa uvana je depeša koju je kapetan Heyss 18. avgusta 1942. u 18,30 sati poslao »njema kom vojnoprivrednom oficiru« u Zagrebu, potpukovniku Schardtu, a on ju je 20. avgusta prosljedio Glaiseu. Ona svjedo i o Ottovoj obavještajnoj aktivnosti tih dana:

»Direktor Ott iz Hansa Leichtmetall A. G., koji je ovdje bio kao posrednik u Livnu zarobljenih, ve izvještava da partizani namjeravaju da nadiru prema Mostaru, da se to vidi i iz pravca njihovog nastupanja prema Širokom Brijegu, i da oni nastoje da tu namjeru prili no brzo ostvare — pa predlaže vojnoprivrednom oficiru u Zagrebu da obezbijedi, ne samo preko Njema kog štaba za vezu kod 2. talijanske armije, ve i preko Zapovjednika oružanih snaga na Jugoistoku, i talijanskog Operativnog štaba, da Talijani *bezuslovno drže liniju zapadno od Ko erina*. Uspiju li partizani da ipak prodru preko Ko erina i zauzmu boksitne rudnike zapadno od Širokog Brijega, tada e propasti izvoz boksita iz itavog mostarskog baze na. Pošto se prema postoje em programu 25% proizvodnje aluminijuma u Reichu treba da pokriva hrvatskim boksim, teško se može i procijeniti zna aj mostarskog boksinog podru ja za nje ma ke ratnoprivredne interese.«<sup>177</sup>

Nakon dolaska grupe razmijenjenih Nijemaca u Sarajevo, s inž. Ottom i Antonom Jorgom razgovarao je, zapravo ih je saslušavao, zapovjednik tamošnje Djelat-

ne komande Sipo i SD SS-major dr Alfred Heinrich (Hajnrih). Na osnovi tih razgovora — saslušanja, Heinrich je napisao opširan izvještaj »Partizani na podruju Prozor—Glamo—Ključ, izgradnja, organizacija, naoružanje i ja ina«, koji je 10. septembra poslao Obavještajnom odjeljenju (Ic) Štaba njemačke 718. pješadijske divizije u Sarajevu, i svojim neposredno prepostavljenim: zapovjedniku policije bezbjednosti i SD (BdS) u Beogradu SS-pukovniku dru Emmanuelu Schafemu (Emmanuel Šefer) i policijskom atašeu pri njemačkom poslanstvu u Zagrebu SS-majoru Hansu Helmu. Između ostalog, SS-major Heinrichjavljao je da dva njemačka državljanina, koja su prilikom napada partizana na Livno zajedno s ostalim namještenicima »Hansa Leichtmetallwerke« pali u njihovo zarobljeništvo, iznose sljedeća svoja zapažanja:

»Pojedine brigade nose imena mesta iz kojih je ljudstvo regrutovano, odnosno mesta gdje su bile formirane. Ratna je ina brigada je oko 2500 dobro naoružanih vojnika, s tim da svaka desetina ima po jedan jaki mitraljez... Naoružanje je gotovo isključivo talijanskog i jugoslavenskog porekla. Njemački mašinske pištolje šmajsere — (automate — primj. autora) imaju samo pojedinci i to komandanti; nije se moglo ustanoviti da imaju njemačke mitraljeze. Može se prepostaviti da je ukupna ja ina oko 25.000 dobro naoružanih partizana, od kojih se, razumljivo, samo dio njih može smatrati pravim komunistima.«

Istakavši da su poslije zauzimanja Livna i Vracač-Vakufa (Mrkonjić-Grada — primj. autora) partizani objavili podatke o plijenu koji je ukupno iznosio više od 1000 pušaka, 30 lakih mitraljeza itd., »dva njemačka državljanina« primjeđuju:

»Naravno da će se poslije ovog bogatog plijena u oružju i municiji borbeni snagi partizana znatno pojačati na štetu hrvatskih vojnih jedinica.

Nadalje se moglo ustanoviti da su brigade u posljednje vrijeme raspolagale većim brojem transportnih vozila. Videna su slijedeće vozila: 2 velika i 2 mala Mercedes omnibus, 2 Mercedesa teretnjaka i 2 Magirus teretnjaka, 1 Deutz traktor s prikolicom, 1 mali Chevrolet transporter, 1 Horch-cisterna, 1 osobni automobil komandanta Tita, 1 osobni auto DKW i 1 stari Ford kao sanitetska kola. Osim toga partizani s ovog područja raspolažu kompletom talijanskim divizijskim bolnicama, uključujući i potrebna vojna vozila.

O borbenoj snazi partizanskih jedinica treba reći da njihovu borbenu vrijednost treba znatno više cijeniti nego domobranskih i ustaških jedinica. Događaji prilikom napada na Livno to su nedvojbeno dokazali...

Vrhovni štab partizana nalazi se sada u Glamoču, gdje je i sjedište vrhovnog komandanta Titova. Sve pripreme ukazuju na namjeru partizana da se tamo na dulje vrijeme doma inski smjeste. Na itavom području uspostavljene su telefonske linije s centralom u Glamoču, a u Glamoču se uspostavlja i pravi magazin materijala i zaliha. Komandant jedne brigade je jednom prilikom saopštilo, odnosno primijetio, da će drugi front, ukoliko ne uspije na zapadu, tada biti stvoren na ovom području. (...)

Jedan od dvojice njemačkih državljanina imao je priliku da duže razgovora s komandantom Titom, kojeg je opisao riječima: star oko 42–45 godina, energičnih crta lica s isturenom bradom, na kažiprstu desne ruke nema pola nokta. Tito je s Nijemcima opširno razgovarao o organizaciji bivše austrijske vojske i o svjetskom ratu. Pritom je pokazao dobro stručno znanje i bespriječorno vladanje njemačkim jezikom, tako da se može pretpostaviti da je Tito bio austrijski oficir. Međutim Tito je rekao da je partizanima lako da se uspješno bore protiv domobrana, ustaša i Talijana. A ako bi Nijemci htjeli da se uspješno bore protiv partizana morali bi angažovati deset brigadskih divizija, koje oni u sadašnjem trenutku teško da će imati na raspolaganju. (...)

Podnosioci izvještaja s naročitim naglašavanjem isti su da se s njima za vrijeme zarobljeništva, u svakom pogledu korektno postupalo i da su se udili kako im se *esto puštala upravo velika sloboda*. Samoj toj okolnosti može se zahvaliti da su se sprljajateljili s dijelom pridodate im straže, te da su imali mogućnost da u sjedištu štaba mnogo promatraju, što je od većevi vojnike vrijednosti (istakli autori). Imao se utisak da se ovaj velikodusni postupak svodio na to da i dio partizana koji odlučuju, po svom uvjerenju nije komunisti - ki orientisan, nego je samo protiv sadašnjeg hrvatskog režima. Oni dapaće djelomično traže oslonac na Nijemce, a dolazilo je do izražaja i njihovo neprijateljstvo prema Engleskoj i Draži Mihailoviću.

Lojalan postupak u štabu išao je dapa e tako daleko da su Nijemci u nedjelju bili pozvani na ru ak. Stol je bio prekriven bijelim stolnjakom, a posluženje je bilo kao u prvorazrednom hotelu. Tako er je i redoslijed jela tome odgovarao.<sup>178</sup>

Iz sadržaja tog izvještaja jasno proizlazi zaklju ak da su Heinrichovi sagovornici, Hans Ott i Anton Jorgo, bili iskusni obavještajci. Jedan od njih — onaj koji je imao priliku da »duže razgovara« s Titom — bio je Hans Ott.

SS-major Heinrich citiranim je izvještaju istoga dana, 10. septembra 1942, priklu io nadopunu u kojoj su se našli podaci dobiveni od ostalih razmijenjenih Nijemaca, a iz koje vrijedi navesti:

*»O postupku za vrijeme zarobljeništva, Nijemci izjavljuju da njihova li na sloboda gotovo nije bila ograni ena. Bili su internirani u Glamo u uku u u glavnoj ulici, mogli su se sami snabdijevati i kupovati. U zarobljeništvu su imali mogu nost da razgovaraju sa stražarskim osobljem i priliku da razgovaraju i s pojedinim partizanskim funkcionerima...« (Istakli autori.)*

Dr Heinrich zatim ponovo govorи o nekim navodnim izjavama »partizanskog vrhovnog komandanta« datim »prilikom razgovora s jednim Nijemcem« (navje rovatnije inž. Ottom) o tome kako se saznalo »da je on nakon raspuštanja Komunisti ke partije Jugoslavije, bio ilegalni opunomo enik te partije u Jugoslaviji«, a zatim u jednome od idu ih pasusa dodaje:

»Tito radi svoje stroge discipline uživa veliki ugled u jedinicama.

U razgovoru s drugim licima saznalo se dalje da partizani žele da uspostave vezu s dalmatin skom obalom i da se, po mogu nosti, do epaju podru ja južno od Save i Kupe, te da se u cilju sprovodenja aktivnog uznemiravanja i vršenja sabotaža prije nekog vremena ve uputili u Reich 1200 Slovenaca kao udarnu grupu. Ove udarne jedinice su se, navodno, pod komandom jednog biv šeg talijanskog tenkovskog oficira (Istranina, Slo venca) probile preko talijanskog podru ja u Reich i ve aktivno djeluju.<sup>178</sup>

Navodi da je u Reich ve uba eno 1200 Slovenaca kao udarna jedinica bili su prili no ta ni. U našoj *Vojnoj enciklopediji*, u odrednici »Pohodi na Štajersku«, stoji:

»Polovinom juna 1942. Glavni štab Slovenije naredio je da se 2. grupa odreda iz Dolenjskog prebaci preko Notranjskog prvo u Gorenjsko, a zatim u Štajersku. Grupa je 20. juna krenula iz rejona Muljava, Sti na (Dolenjsko) sa etiri bataljona (... 541 borac)...«<sup>180</sup>

Gorenjsko i Štajerska tada su bili u sastavu Treće egzpedicije. I dalje u *Vojnoj enciklopediji* stoji:

»Posle dolaska u Gorenjsko štab 2. grupe je planirao da zajedno s jedinicama 1. grupe odreda oslobođi Poljansku dolinu. Međutim, u to vreme u Gorenjskom je pošta nema ka ofanziva. (Nemci su tada imali u Gorenjskom preko 20 000 vojnika). Posle teških borbi u rejonu sela Lučine, Gabrška gora, Pasja ravan od 13. do 17. jula, jedinice 2. grupe odreda po delovima probile su se na područje Blegoške (k. 1562) i Mladog vrha, i zatim prešle u napad na nema ka uporišta u Poljanskoj i Selškoj dolini.«<sup>181</sup>

Komandant 2. grupe odreda bio je Franz Rozman (Stane Mlinar), rođen u Ljubljani 1911, njegov zamjenik Petar Skante (Ivan Skalar), rođen 1914. u Celju, a politički komesar Dušan Kveder (Tomaž Poljanec), rođen u Šentjurukod Celja 1915. godine, tako dajeneta an podatak da je »bijeli talijanski oficir Istranin, Slovenac« komandovao partizanskim jedinicama koje su prodrije u Reich. Međutim, sve drugo u Heinrichovim navodima o prodoru slovenskih partizana u Reich bilo je uglavnom tačno. Postavlja se pitanje bez odgovora: kako su podaci o zbivanjima u Sloveniji došli do Nijemaca zarobljenih u Livnu?

Supruga vlasnika parne pilane u Doljanima kod Jablanice Emma Szedressy, koja se s mužem Fritzom našla u partizanskom zarobljeništvu i bila razmijenjena zajedno s Nijemcima zarobljenim u Livnu, već od ranije Heinrichova poznanica i informator, napisala mu je u Jablanici 10. septembra pomalo lirske naslovline i napisan »Izvještaj o 28-dnevnom partizanskom raju«.

Prije nego što prije emisiju na citiranje veoma interesantnih ih, kao što smo već rekli, do sada, koliko nam je poznato, neobjavljenih dijelova njezina izvještaja, potrebno je napomenuti da su se ona i njezin muž Fritz uspješno angažovali u spasavanju Srba koje su ustaše pohapsile 3. avgusta 1941. u Jablanici s namjerom da ih poubijaju. O tom događaju predratni aktivist radničkog pokreta u Jablanici Ibro ili napisao je i ove retke:

»U Jablanici su živjeli od prije rata vlasnici parne pilane 'Prenj' Fric i Emma Sedreski (pravilno: Sedreši — primj. autora), ina e porijeklom Austrijanci. Preko njih, a uz pomo najuglednijih Jablani ana, zatraženo je od njema ke komande u Sarajevu da se sprije i likvidacija zatvorenika. I zaista, ve u toku ve eri stigao je njema ki automobil sa dva oficira koji su, pošto su se smjestili u kafanu Muhe Tahirovi a obišli logor i u kasarni popisali i fotografisali sve zatvorenike. Pošto su stavili do znanja ustašama da se likvidacija ne smije izvršiti, sutradan su njema ki oficiri napustili Jablanicu.

Iz logora je puštena jedna grupa za Srbiju, dok su jednu pove u grupu u žicu vezane, ustaše strpale u voz i otpremile u pravcu Sarajeva. Nakon nekoliko dana, iz logora su vezani, na željezni ku stanicu dotjerani ostali zatvorenici i transportom upu eni u pravcu Sarajeva, gdje im se zametio dalji trag.<sup>182</sup>

Jedan od dvojice njema kih oficira bio je dr Heinrich, šef sarajevskog Gestapa.

Emma Szedressy možda i nije bila Heinrichov agent u ubi ajenom smislu te rije i. Ali kao Njemica odnosno Austrijanka, smatrala je svojom dužnoš u da ga »priateljski« obavještava o svemu što sazna naslovljavaju i ak i svoj »partizanski dnevnik« *izvještajem* za dra Heinricha. Vjerovatno joj to i nije bio prvi, ali jest jedan od posljednjih. Ona je nakon povratka iz partizanskog zarobljeništva u Jablanicu 8. septembra 1942. godine sestri ili rodaki Idi Hefer u Graz (Mein liebstes Iderl!) napisala: »Naš gestapomajor (dr Heinrich — primj. autora) u inio je za nas sve što je mogao.«

S obzirom na njene bliske odnose s Heinrichom, sumnje u njenu saradnju s Gestapoom imale su realnu podlogu i bile povod njezinu saslušavanju o tome od strane partizanskih kontraobavještajaca. Me utim, zbog njezina angažovanja na spasavanju Srba u Jablanici 3. avgusta 1941. te zbog namjere da se zamijeni za neke zarobljene partizane, prema njoj je primijenjen jednak postupak kao i prema ostalim njema kim zarobljenicima, što joj je, s obzirom na njeno poznavanje prilika i velikog broja ljudi s tog terena, u Mostaru i djelomi no u Sarajevu omogu avalo da prikupi bitne podatke korisne njema koj obavještajnoj službi.

Opisuju i kako je zajedno s mužem dospjela u partizansko zarobljeništvo, ona u osnovnim crtama kaže:

»Jedne lijepe sun ane nedjelje, 9. avgusta 1942.

oko 18 sati, iznenada se kod pilane pojavila banda partizana... Moj muž i ja smo bili kod ku e... 5 ili 6 ih je ušlo unutra, sjeli su i tražili vode. Vjerovatnog komandira grupe oslovljavali su sa 'doktor'. U inio mi se jako poznat i na moje pitanje rekao da smo se vidjeli u Mostaru. Možda se zove Pintol ili sli no (Ahmet Pintul, ro en u Mostaru 1923, lan SKOJ-a od 1940. Poginuo u decembru 1943. kod Bradine. Narodni heroj — primj. autora.) ... Tražio je naše puške. (...) Predala sam im obje puške, nakon ega mi je re eno da se vratim u raniju prostoriju, naravno pod stražom. Vra aju i se vidjela sam ing. Josefa Kiltza (Jožef Kile), iz Šumske direkcije u Mostaru, koji je upravo došao da bi označio drvo za rudnik. Sjedio je na panju s Husom Kurtom, jednim od naših radnika, i jednim partizanom (Šafet Alagić, prošle godine ustaša i kao takav bio je aktiv u Jablanici u poznatoj akciji 3. avgusta 1941. Od tada on i poznaje SS-majora dra Heinricha). (...) Tada se pojavio, vjerovatno, komandant bande (kako sam kasnije saznao politički komesar Aziz Koluder iz Mostara) i do mene su doprle njegove rije i da on više ne eka ni minutu. Zatim sam ušla povik 'komora', nakon ega su sve poslovne knjige bile odnesene u pilanu i završene pripreme za njeno paljenje (polivanje petrolejem). Nas troje smo tada svezani i odvedeni. Nakon kraja pješa enja put nam je osvjetljavao plamen zapaljene pilane. Kasnije sam saznao da je stvarni komandant ove bande bio *Leo Bruck* (Bruk) iz Mostara, bivši inovnik Rudnika u Mostaru. Njegov otac je bio uitelj u Dubrovniku, po vlastitom prijanju njema kog porijekla... Dio plijena, narođito ilime i jorgane, komandant bataljona *Salko Fejić* iz Mostara (njegov otac je u Mostaru, svojevremeno je bio gradonačelnik ovog grada) podijelio je kao nagradu vlasnicima tovarnih konja... U selu Pidrišu pozdravilo nas je nekoliko ranijih poznanika, među njima i *Ejub Omeragić*, bivši frizer iz Jablanice, *Salko Zeba* iz Jablanice (njegov otac je mesar u Jablanici), *Mustafa Čebić*, bravari na željeznici u Jablanici, *Branko Andrijić* (braća u Jablanici), *Hasan Begović* — radnik u kamenolomu u Jablanici, *Salko Beribak* — bivši brijač u Jablanici, i još neki poznanici, ija sam imena, nažalost, zaboravila. (...) U etvrtak ujutro inžinjer Kiltz je odveden na saslušanje i nakon toga pušten. Poslije njega bio je saslušan moj

muž Fritz, a onda sam ja došla na red. Prisutni su bili inžinjer *Faslo Alikalpi* (Fazlija Alikalpi — primj. autora), bivši šumarski inžinjer u Šumskoj direkciji u Mostaru, kao poručnik bio mobilisan u hrvatsku vojsku iz koje je prešao k partizanima; još i sada nosi hrvatsku uniformu. Njegova porodica se nalazi u Mostaru. Kod partizana on vjerovatno fungira u neku ruku kao generalštabac —, *Salko Feji* (već ranije spomenut), pravnik, komandant Konji kog bataljona, i *Smajo Grci* politički komesar (bivši advokatski pripravnik kod advokata dra Spuževi u Mostaru)... Prije odlaska iz Pidriša sreli smo se još s brigadirom Pete brigade (*Savo Kovačević*, Crnogorac) i morali da izdržimo dulje političko predavanje, a osim toga i njegova pitanja: kakvo je raspoloženje u Zagrebu, gdje su Nijemci, koliko je Talijana bilo u Jablanici...

Onda smo napustili Pidriš u pratnji jednog partizana (*Sabita Delalić* iz Ostrošca, u enik gra anske škole, prošle godine je bio ustaša)... Saslušavao je komandant mjeseta u Prozoru (Joco) s dvojicom pomoćnika. Svi su bili izraziti zlo inaki tipovi. Nakon kraće vremena mi je bila jasna glavna tema tog saslušavanja — 'Gestapo' — kada, gdje i kako sam se upoznala s drom Heinrichom, koliko je on puta bio u Jablanici i kod nas, u kakvom sam ja odnosu s njim. Pokušavano je na svaki način da mi se dokaže tajna pripadnost Gestapou. Nakon što u tome uopće nisu uspjeli, proglašili su me izvanrednom glumicom. (...) 14. avgusta vidjela sam kroz prozor poznata lica iz Jablanice i Doljana, me u njima i mladog šumskog uvara (*Asima Zečić*, iji su rođaci u Jablanici). Htio mi je kroz prozor dati kutiju cigareta, što sam ja odbila. Kako sam kasnije ušla radi toga je bio sumnjičen da mi je htio prenijeti tajnu poruku Gestapoa. Sljedeća dva dana proučavali smo partizanski život u Prozoru, koliko se to moglo iz našeg malog vidokruga... Mala soba, u crnoj tapiceriranoj fotelji sjedio je komesar ije ime, nažalost, nisam mogla saznati (primjedba Štefana Zonsa: mogao bi biti R. Babić, koji se na pismu, koje sam dobio od partizana, potpisao kao politički komesar). (...) Predsjedavajući mi se obratio riječima: 'Vi se nalazite pred partizanskim ratnim sudom' ... moralu sam da opišem itav život od rođenja do dana kad sam došla u partizanski raj. Sva ostala

pitanja ponovo su se kretala isklju ivo oko Gestapoa... Glavna tema itavog unakrsnog saslušavanja bio je opet dr Heinrich i bila sam za udenu kako imaju ta ne podatke o njemu. Osim ta nog imena i njegov stan u Sarajevu, njegova putovanja, a i ime Elle Bart (Ela Bart) im je dobro poznato...

Slijede eg dana (18. 8.) oko 10 sati dopodne ja i moj muž smo ponovo pozvani u štab. (...) Vrativši se u našu sobu bili smo mirni do 6 sati popodne, kada sam ja bila opet odvedena gospodi. Prisutna su bila ista dvojica kao i prijepodne. Saslušavao me mlađi, mislim da se on zove *Branko Jovanovi*. U svakom slu aju on je bio jedan od rijetkih koji je inteligentno i mirno saslušavao... Naravno, opet je glavna tema bio Gestapo. (...) On je htio moje isto, duboko prijateljstvo s drom Heinrichom da povla i po blatu i svede na intimne odnose.<sup>183</sup>

Saznavši da se Emma i Fritz Szedressy nalaze u partizanskom zatvoru u Prozoru, Nijemci su poduzeli mјere za njihovo oslobo enje iz zarobljeništva i radi toga su u Prozor slali tri deputacije.

»Posljednja — radni ka deputacija otišla je u Prozor 19. 8.« — piše Stephan Sonns, službenik Szedressijeve pilane. — »Osim dvojice svi ostali su se sutradan vratili. S njima je došao i inžinjer Kiltz (Kile). Od njega sam saznao da je oslobo enje zarobljenika — Emme i Fritza Szedressy jako neizvjesno. I dvojica zadržanih ljudi iz radni ke deputacije došla su 21. 8. Donijeli su od partizana dva pisma: jedno je bilo upu eno talijanskoj okupacionoj komandi u Jablanici a drugo meni. Me ne su obavijestili o sadržaju pisma poslatog talijanskoj komandi, prema kojem je partizanski ratni sud osudio zarobljenog Fritza i Emmu na smrt strijeljanjem kao agente Gestapoa. Ali partizani su bili spremni da ih oboje zamijene za etvoricu poimeni no navedenih partizana koji se nalaze u talijanskom zarobljeništvu. Odmah sam im odgovorio da su Talijani spremni da navedene partizane izru e, ukoliko ih budu mogli na i. Ali to nije bio slu aj. Sve je ovo ra eno u punom sporazumu s talijanskim okupacionom komandom u Jablanici. O svemu sam obavijestio SS-majora Heinricha, koji je tako er došao 21. 8. u Jablanicu i u Mostar, gdje je kod talijanske komande interveni-

sao radi pronalaženja i izru enja tražene etvorice partizana.«<sup>184</sup>

Do zamjene bra nog para Szedressy za etvoricu partizana nije došlo jer su trojica od njih ve bila »umrla u talijanskom zarobljeništvu« i stoga se SS-major Heinrich...

...»dogovorio s gospodinom kapetanom Heissom, koji je radio na zamjeni njema kih državljava iz firme Hansa-Leichtmetall u Livnu, da vlasnika pilane i njegovu suprugu Emmu uklju i u ovu razmjenu...«<sup>185</sup>

Poslije te intervencije kapetan Heyss je predložio partizanima da se i bra ni par Szedressy priklju i grupi Hansa Otta, nakon ega je i Emmi Szedressy saop e no da e biti preba ena u Livno radi razmjene. O dajem toku doga aja ona je u svom »Izvještaju« pribilježila:

»...31. 8. kamion je kona no bio sposobljen za vožnju i mi smo se s našim pratiocima *Muhamedom i Rabijom Ljubin* i em odvezli u Livno. Pratioci su bili vrlo ljubazni i pri ali su mi da imaju na re enje da nas odvezu u Livno radi razmjene. (...) oko 11 sati stigli smo u Duvno... nakon dvosatnog zadržavanja produžili smo za Livno, gdje smo saznali da moramo dalje u Glamo . U Livnu smo preno ili i o nama je u svakom pogledu vodena bri ga. Sutradan, 1. 9. rano, povezli smo se dalje do komande u Glamo u, gdje smo stigli u 8 sati ujutro. (...) Tu su se nalazila i 4 hrvatska avijati ara oficira, medu njima jedan major iji je avion prije kra eg vremena (10 dana) bio srušen kod Kupresa puš anim mećima.

2. 9. poslijepodne došao je u našu sobu, navodno, komandant Glamo a... Poslije toga bili smo premješteni u drugu, prostranu sobu, gdje se nalazilo 7 Nijemaca iz Hansa Leichtmetallwerke... pojavilo se 6 ili 8 visokih partizanskih funkciona ra, medu njima, kako smo kasnije saznali, i vrhovni komandant partizana, po imenu, ili nadimku, 'Tito'. On se upustio u dulji politi ki razgovor s gospodinom Jorgom na njema kom jeziku. Razgovor je završio izjavom vrhovnog komandanta: 'Mi emo ipak morati gledati da se vi svi uskoro vratite ku i.' Ubrzo zatim bio je pozvan gospodin Ott. Vratio se vrlo kasno. Sljede eg dana, 3. 9, gospodin Ott je razgovarao itavo prijepodne s partizanima i vratio se s veselom viješ u o predstoje oj razmjeni na 5. 9. (...) Sljede eg jutra u 8 sati odvez-

la nas je OT u Mostar. Tamo smo morali da od talijanske komande pribavimo putnice i tom prilikom talijanski komandant grada je pozvao mog muža i on mu je kratko opisao postupak partizana, njihov broj, ja inu, naoružanje itd.

U Jablanicu smo stigli oko 5 sati poslijepodne...<sup>186</sup>

Sutradan, 11. septembra, na izvještaj Emme Szedressy svoje je primjedbe, zapravo dopunu, dao službenik pilane u Doljanima, o igledno stari Heinrichov agent Stephan Sonns (Stefan Žons). Ta je dopuna po injala pasusom:

»Na dan napada na pilanu slu ajno sam bio odsutan i za napad sam saznao tek narednog dana. Kad sam se vratio u Jablanicu opisali su mi i-tav tok napada. Ponavljanje je suvišno jer je taj opis sadržan u prethodnom izvještaju. Mogao bih samo dodati da je Muho Tahirović, naš obavještajac (Vertrauensmann) u Jablanici dobio od partizana koji su izvršili napad jednu cedulju kojom mu je bilo naređeno da odmah podijeli radnicima pilane u Jablanici postojeće životne namirnice, koje su oni krvavo zaradili. U protivnom slučaju da će ga zadesiti ista sudbina kao i vlasnika pilane. Na cedulji je bio potpisani Leon. Kako sam kasnije mogao utvrditi to je Leon Bruck,«<sup>187</sup>

O svom angažovanju u razmjeni Emme i Fritza Szedressy SS-major Heinrich je 15. septembra 1942. obavijestio SS-pukovnika dra Schäfera, šefa BdS-a u Beogradu, i policijskog atašea Hansa Helma u Zagrebu:

»Skupa s njemačkim državljanima iz Livna zamijenjeni su i vlasnik pilane u Doljanima i njegova supruga Emma, njemački državljan iz Graza... Do zamjene je došlo nakon što sam se dogovorio s Talijanima da oslobođe etiri partizana. Do ove, prvobitno predviđene zamjene, naravno, nije došlo jer su trojica partizana koje je trebalo zamijeniti umrla u talijanskom zarobljeništvu. Stoga sam se dogovorio s gospodinom kapetanom Heysom, koji je radio na razmjeni njemačkih državljana iz firme Leichtmetall u Livnu, da vlasnika pilane i njegovu suprugu Emmu uključi i u ovu razmjenu

nu, tim prije što je kapetan Heyss, zbog predostrožnosti ve raspolagao s nekoliko partizana više za razmjenu.«<sup>188</sup>

Emma Szedressy je smatrala da treba da nadopuni svoj izvještaj dru Heinrichu, pa je 12. 9. napisala kratak tekst s naslovom »Utisci o partizanstvu«:

»U toku 28-dnevnog putešestvija i promjena mesta, studirala sam život partizana iako je taj studij esto bio vrlo ograni en malim prostorijama u kojima sam bila prisiljena da boravim. Po mom mišljenju pripadnost partizanstvu je trojaka. Inteligencija je pritom, uglavnom, zadojena fanatizmom, osje ajem bezrezervne pripadnosti Rusiji i Engleskoj, duboko uvjerena da ove sile moraju da pob jede, i ispunjena mržnjom slavenstva prema Njema koj. Oni s oduševljenjem pjevaju svoje pjesme 'dole Hitler, Musolini', svi zidovi ku a i soba ispisani su parolama smrt fašizmu, itd. — Drugi dio partizana je sastavljen od ljudi željnih osveta, ljudi koji su prije godinu dana u grozotama ustaških akcija izgubili svoje roake i morali da gledaju kako im kolju muža, brata, ženu i djecu i kojima je jedino preostalo da prihvate pušku da bi živjeli za osvetu. — Treći dio je sastavljen od poluodraslih mladi a, koji svrhu života prije svega gledaju u tome da ne moraju ništa raditi, koji su ponosni što nose pušku, i da dobiju dovoljno za jelo. Ovi posljednji su najgori za zarobljenike jer nemaju nikakvog ljudskog osjeanja. Ova tri dijela uzeta zajedno na svaki na in daju skupinu iji se porast ne može sagledati i koja predstavlja veliku opasnost. Disciplina im se ne može pore i, njihovi zakoni su vrlo strogi. Ko se o njih ogriješi kažnjava se vrlo strogo. Imala sam dvaput priliku da se u to uvjerim. Drugarstvo je vrlo veliko, naro ito što se ti e žena, kojima se moral ne može pore i. Uve e sjede svi zajedno, predavanja i pjesma ih sjedinjuju — tako da se mora re i da postoji neki stanovit smisao u toj stvari. Na svaki na in smatraju se pozvanima da spasavaju narod i uvjereni su u to da nije daleko dan kada e mir, rad i blagostanje sve bratski sjediniti, kada e oni ono što danas uništavaju ponovno izgraditi i kada e plug zamijeniti pušku.

Jadni zasljepljeni ljud! — to su moji li ni utisci.«<sup>189</sup>

Ko je bio »jadan« i »zasljepljen«, pokazao je Razvoj

doga aja, a Emma Szedressy je u Grazu imala dosta vremena da o svemu tome ponovo razmišlja.

Iako je SS-majoru dru Heinrichu, došavši poslije razmjene u Studenim Vrelima (5. 9. 1942) u Sarajevo, dao iscrpne podatke o partizanskim jedinicama, inž. Ott je o toj temi vodio razgovore i nakon dolaska u Zagreb, ne zaboravljuju i pritom ni na ljudi na koje se oslanjao u svom radu u Livnu. Interesantna je u tom smislu »Zabilješka« dra Kreinera od 12. septembra 1942. godine:

»Gospodin Ott mi je saop io da je Petar Ženik, upravnik pošte u Livnu, bio vrlo revnosten na svojoj dužnosti za vrijeme partizanskog napada na grad i da je na radnom mjestu izdržao do kraja. Kada je mjesto ve bilo neposredno ugroženo od partizana, odnosno djelomi no ve zauzeto, on je još uvijek održavao vezu za telefonske razgovore biroa 'Hansa Leichtmetall-Werke' u Livnu. Tek pošto su partizani zauzeli grad on je pobjegao i sad se nalazi u Zagrebu kod ing. Borovskog u Gunduli evoj 56. Sada je na raspoloženju i nije dobio novo radno mjesto.«<sup>190</sup>

Bila je to nemametljivo podnesena molba inž. Otta njema kom poslanstvu da se pobrine za njegova ovjeka u novoj sredini, a o rezultatu govori pribilješka na istom dokumentu od 17. septembra da se s predmetom upozna ustaški ministar dr Vjekoslav Vran i .

ak i najpovršnija analiza citiranih, ina e vrlo opširnih i detaljnih izvještaja, kako parlamentara inž. Ota, tako i zamijenjenih njema kih državljana, pokazuje da su oni sadržavali dragocjene podatke za njema ku obavještajnu službu. Osim toga — i to moramo ponovo naglasiti — ta analiza nedvosmisleno pokazuje nedostatke, pa ak dovodi u pitanje i samo postojanje organizovane partizanske kontraobavještajne službe koja je u granicama svojih mogu nosti moralna, i direktno i indirektno, da spre ava dospijevanje vojnih tajni i drugih obavještenja u ruke neprijatelja, koje on, sigurno, nije propustio da itekako dobro iskoristi.

Tako dr Heinrich u ve citiranom izvještaju od 15. septembra 1942. javlja SS-pukovniku Schäfern i SS-majoru Helmu:

»Preduze emo mjere da se osobe, koje se u iz-

vještaju (Emme Szedressy — primj. autora) poimeni no spominju, i njihovi roaci, prona u i da se da podsticaj (Talijanima i ustašama — primj. autora) za njihovo hapšenje.<sup>191</sup>«

Talijanima i ustašama trebalo je dati »podsticaj« zato što je većina ljudi o kojima su Emma Szedressy i ostali dali podatke živjela na talijanskom okupacionom području tzv. NDH, gdje njemačka egzekutiva nije mogla djelovati!

Što se tiče partizanske obavještajne (ofanzivne) službe, i ona je, više-manje sticajem okolnosti, putem razmjerne livanjskih zarobljenika došla do niza podataka, narođeno ito onih koji su bolje i više osvjetljivali odnose između Nijemaca, ustaša i Talijana!

Nema sumnje da je Marijan Stilinović svoje utiske i zapažanja nakon povratka na oslobođeni teritorij opširno prenio prije svega Titu. Osim njega sigurno su i Ko a Popović i Vladimir Velebit, kao i drugi koji su bili službeno zaduženi za razgovore s inž. Ottom i ostalim njemačkim zarobljenicima i njemačkim parlamentarima, u tim razgovorima dolazili do dragocjenih obavještenja. Međutim, oni nisu ostavili pisani trag o svojim zapažanjima, ili ih bar dosad nisu objavili. Ali Tito je na osnovi vlastitog razgovora s inž. Ottom i obavještenja koja je dobio od Stilinovića, Velebita, Popovića i ostalih, napisao detaljan, veoma značajan obavještajni izvještaj koji je 14. oktobra 1942. godine poslao u Moskvu:

»Za vrijeme razmjene zarobljenih njemačkih službenika iz Gering-verke (Herman Göring Werke) u gradu Livnu saznali smo od njih neke detalje o odnosu s Talijanima i drugo. Jedan od njih, Ot, koji je putovao u Zagreb u vezi s razmjenom, odgovorio je sljedeće na naše pitanje:

1) Kakvi su odnosi između Njemačke i Italije?

Odgovor: *Talijani su naši saveznici kao što su Englezi vaši.*

2) Zašto?

*Zato što mi znamo da nam Talijani u Jugoslaviji stalno inačice smetnje i nastoje da pod svoj uticaj stave što već u teritoriju i s tim ciljem sada koriste*

• *etnike Draže Mihailovića i u Dalmaciji, Hercegovini i Bosni. Znamo da u Italiji stručja princa Umberta imaju snažan uticaj u vojsci i u pozadini i da su povezani s Engleskom i s raznim krugovima okupiranih zemalja Evrope.*

3) Šta Njemačka preduzima protiv toga?

*Mi pažljivo pratimo tok dogadaja i u slučaju potrebe postupiemo energično u Italiji. Treba da*

*zname — dodaje taj Nijemac — da bi u Njema koj bio veoma popularan rat protiv Italije.*

4) Vjerujete li vi u Njema koj u pobjedu nad Rusijom?

*Vjerujemo da e se rat protiv Rusije uskoro završiti kompromisom, jer Njema ka treba da obrauna s Engleskom.*

5) Da li u Njema koj ima politi kih i vojnih krugova koji su nezadovoljni Hitlerovom politikom?

*Ima. To su katoli ki centar Bjuninga, koji sarauje s engleskim krugovima i predstavlja opasnost. Osim toga, postoje krugovi u oficirskom koru, vjerovatno s Rundštetom na elu, koji ne e dozvoliti da Hitler sasvim pokopa Njema ku. Dalje, postoje komunisti, koji takode mogu u kriti nom momentu spasti Njema ku.*

6) Kakvo je raspoloženje narodnih masa u Njema koj?

*Veoma loše. Naro ito je pogoršano u posljednje vrijeme. Narod u Njema koj kaže: zašto na front ne idu mladi nacisti i gestapovci koji šetaju stotinama hiljada siti u njema kim gradovima i terorišu narod?*

7) Kakav je odnos Njema ke prema Hrvatskoj ustaškoj vladi Paveli a?

*Mi bismo ih poslali do avola sve i objesili kad bismo mogli u Hrvatskoj da na emo druge adekvatne li nosti zbog toga što su sve budale svojom krvozednom politikom podigle na ustanak ve inu naroda i izazvale nezadovoljstvo.*

8) Kakve su vaše namjere u Jugoslaviji?

*Nemamo nikakvih teritorijalnih pretenzija, nama su potrebne samo odre ene komunikacije i sirovine.*

Ovaj Nijemac je donio iz Zagreba prijedloge za pregovore predstavnika našeg štaba i jednog nje ma kog opunomo enog generala. Oni su to ponavljali nekoliko puta, ali mi smo odbacili svake pregovore.

Napomena. — Ovaj Nijemac nas je pitao zašto naše jedinice nisu zauzele Imotski od Talijana kad su ve došle do samog grada. Nama se ini da vi nemate nekakav sporazum s Talijanima — dodao je taj Nijemac. Iz ovoga se vidi da su saveznici veoma nepovjerljivi jedan prema drugome. U Jajcu smo otkrili dva njema ka gestapovca s ra

dio-stanicama, koji su nam priznali da su imali zadatak da kontrolišu Talijane i njihove agente u Bosni itd. Oni su prikupljene podatke slali direktno u Njemačku.

Molimo vas da nam javite svoje mišljenje o ovome i da ne objavljujete izvor.<sup>192</sup> (Sve istaknuto u originalu.)

Je li Moskva javila Titu svoje mišljenje o podacima koje je dao Ott — to nismo mogli utvrditi.

Što se ti e »dva njema ka gestapovca s radio-stanicama« otkrivena u Jajcu, za jednog od njih podatke da je Milovan okanović, tada vojnik u 4. bataljonu 2. proleterske NOU brigade, koja je u estvovala u oslobođenju grada, a iji je vod nakon toga dobio zadatak da obezbije uje zatvor:

»U zatvoru se — piše Milovan okanović — pored deset-petnaest ustaša, nalazio i neki Lazi. Prilikom blokade grada na en je sa radio-stanicom u jednoj kafani. Bio je rodom iz Slavonije, po zanimanju berberin, Srbin po narodnosti. Njega su gestapovci zavrbovali, a zatim školovali za obavještajni rad i borbu protiv partizana. Njegov je zadatak bio da se ubaci u svako oslobođeno mesto u Bosni i odatile radio-vezom da dostavlja potrebna obaveštenja Gestapou. Izvršavaju i revnosno svoj izdajni ki zadatak, on se našao u oslobođenom Jajcu gotovo istog dana kada je u grad stigao i Vrhovni štab sa drugom Titom. Brzo je uhvaen.<sup>193</sup>«

To je bio Branko Lazić, agent Abwehra a ne Gestapa. Bio je brat Boška Lazića, kojega je istureni centar be kog Asta njemačke vojnoobavještajne službe (Abwehr) u Celovcu (Klagenfurtu) vrbovao prije rata, kada je kao žandarmerijski narednik bio na dužnosti u Celju.

Celova ki centar be kog Asta, zakamufliran pod firmom »Arhiv Wehrmachtka« (Wehrmachtsarchiv), pod neposrednim rukovodstvom Andreasa Zitzelsbergera (Andreas Cicelsberger), alias dra Webera (Veber), nakon okupacije Jugoslavije preselio je u Celje i nastavio s obavještajnim radom na području tzv. NDH, nezavisno od svih ostalih organa i organizacija njemačke obavještajne službe. Među najaktivnije saradnike dra Webera u tzv. NDH za vrijeme rata pripadao je Boško Lazić, koji je za Weberovu obavještajnu mrežu, osim mnogih drugih ljudi i žena, vrbovao i vlastitu ženu, ses-

tru, brata, kuma... Pripadnici te njema ke obavještajne mreže bili su snabdjeveni radio-stanicama velikog dometa smještenim u putni ke kofere (Kofergerät), pomoću kojih su održavali radio-vezu sa stanicom be kog Asta.

Premda je Hitler zabranio obavještajni rad protiv Italije, dr Weber je preko svoje agenture, pod izlikom obrade ustaša, etnika i, naravno partizana, u talijanskoj okupacionoj zoni tzv. NDH intenzivno prikupljao i podatke o talijansko-ustaškim i talijansko- etni kim odnosima i saradnji, odnosno trivenjima i sukobima.

Podatke o drugom gestapovcu nalazimo u post-skriptumu dopisa komandanta 1. proleterske brigade Ko e Popovi a upu enog »komandi njema kih vojnih snaga« u Banjaluci 25. oktobra 1942. u vezi s razmjenom etvorice Nijemaca zarobljenih u Jajcu, o emu emo govoriti malo kasnije:

»Napominjemo da je Otto Bayer (Oto Bajer) bio agent dra Webera iz Slovenije i da je posjedovao radiostanicu tajne obavještajne službe.«<sup>114</sup>

#### *Slavonska razmjena (29. septembra 1942)*

Dvadeset i sedmog avgusta 1942. godine prije podne, drugog dana nakon dolaska partizanskog parlamentara Sre ka Šunjevari a (Marijana Stilinovi a) i inženjera Hansa Otta iz Livna u Zagreb (25. avgusta nave e), zbio se u Slavoniji doga aj koji je doveo do novih, ovaj put neposrednih partizansko-ustaških pregovora o razmjeni. O tom je doga aju politi ki komesar 3. operativne zone NOP-odreda Hrvatske Karlo Mrazovi Gašpar 29. avgusta popodne napisao komandantu zone Grgi Jankesu, koji se tih dana nije nalazio u Štabu:

»... jedna naša jedinica koja je sastavni dio II. bataljona I. odreda, 27. o.mj. postavila je zasjedu na cesti Oku ani—Lipik. Zasjeda je apsolutno uspjela. Ubijeno je 5 bandita a 2 su uhva ena živa. Uništena su dva luksuzna automobila, zapljenjen 1 puškomitraljez sa 6 pištolja i 2 karabina te 8.292,— Kune.

Poginuli banditi su slijede i: Holšuk Fric, vo a njema ke narodne skupine iz Vinkovaca, Hofman N., okružni vo a njema ke narodne skupine, Cvizak Franjo, zloglasni agent i dvojica šofera. Jedan od šofera je Josip Budisavljevi .

Živi su uhva eni Vutuc Mirko, natporu nik us taške nadzorne službe i Wagner Karlo, upravitelj

župskog redarstva u Novoj Gradiški. Zapljenjeni su neki spisi koji se nalaze pri ovom štabu.«<sup>195</sup>

Ustaške vlasti u Novoj Gradiški reagirale su i brzo, i neuobičajeno. Već sutradan, 28. avgusta, poslale su Štabu 3. operativne zone NOP-odreda Hrvatske ponudu za razmjenu Vutuca i Wagnera.

Ko su bili zarobljeni ustaški funkcionići i zbog ega je njihovo zarobljavanje izazvalo takvu reakciju u ustaškim vrhovima?

Sigurno je njihove biografije malo bolje osvjetliti te događaje.

*Mirko Vutuc* rođen je u Koprivnici (1913), u siromašnoj zemljoradni koj porodici s osmero djece: etiri sina i etiri kćerke. U rodnome mjestu pohađao je i završio osnovnu školu i gimnaziju, a zatim se 1934. godine upisao na Pravni fakultet Zagreba koga sveučilišta. Još dok je pohađao šesti razred gimnazije u Koprivnici su bili protjerani frankovići omladinci Mijo Bzik i Vlado Singer, s kojima se Vutuc, već pronosirani frankovac, sprijateljio i preko njih se upoznao i povezao s mnogim članovima ilegalnog ustaškog pokreta: Zlatkom Fraissmannom (Frajsman), Nikolom Jasinskim, Ivom Herenjem, Antonom Moškovom, Erikom Lisakom, Ivanom Grgićem i drugima, koji su za vrijeme okupacije većinom bili na rukovode im položajima u tzv. NDH.<sup>196</sup>

Mijo Bzik je emigrirao i postao »izvršni tajnik Glavnog ustaškog stana (GUS)«. Ustvovao je, zajedno s Eugenom Didom Kvaternikom i Antonom Godinom, 1934. godine u izboru atentatora na kralja Aleksandra Karađorđevića. A kada je Ante Pavelić 1940. obnovio GUS, u njega su, osim Eugena Dida Kvaternika, Godine, Herenjem i drugim provjerjenim i starih ustaša, ušli i Mijo Bzik i Vladimir Singer sa zadatkom: »uspostaviti kanale sa zemljom, uhvatiti vezu sa istomišljenicima i izvršiti pripreme za upad u Hrvatsku radi prekidanja veze između Zagreba i Beograda«.<sup>197</sup> Martin Nemec, koji je Vutucu, skupa s Mijom Bzikom, s Janka Puste donosio ustaške listove »Ustašu« i »Gri«, postao je u tzv. NDH zapovjednik prvog koncentracionog logora, osnovanog potkraj aprila 1941. godine u Koprivnici, koji se zvao »Danica«, po tvornici kemijskih proizvoda u kojim je prostorijama bio smješten.

Govore i u svojoj autobiografiji, o svojim predratnim vezama i poznanstvima u ustaškom ilegalnom pokretu, Mirko Vutuc, želi i, oigledno, da im ne prida

ve i zna aj, za Heren i a, Moškova, Lisaka i Grgi a kaže da je s njima bio »samo upoznat i to s Moškovom kad se skriva pred redarstvom u stanu moje sestre a s Lisakom u njegovom stanu dan prije ili isti dan, kad je odlazio u emigraciju«. A zatim nastavlja:

»Preko mene (istakli autori) bila je s imenovanim i s pok(ojnim) Begovi em upoznata i moja sestra Marija, a Singer, Kostelac i Jasinsky (Jasinski) su i stanovali kod brata ure u Marti evoj ul(ici) 8., gdje je opet sestra bila paziku a odnosno njen muž podvornik 'Dunava' ija je bila ujedno i zgrada. Kostelac i Jasinsky otišli su u zatvor i robitu, Singeru je uspjelo pobje i u emigraciju, a kasnije je u vezi s Orebom i Begovi em i to 17. prosinca otišla u zatvor i sestra Marija i šogor (Stjepan Puši — primj. autora), a trebao sam navodno i ja, ali sam ipak ostao. Šogor je bio ini mi se nakon 3 mjeseca pušten, a sestra je nakon zagreba kog redarstvenog tavana (policijsko mu iliste — primj. autora) bila predana sudu i 1934 osu ena na 10 god(ina) robije.<sup>198</sup>«

Petar Oreb i Joso Begovi uhapšeni su u decembru 1933. zbog pripremanja atentata na kralja Aleksandra Karador evi a u Zagrebu, 1934. osu eni na smrt i objeseni, a tre i je lan te atentatorske grupe, Ivo Heren i , uspio da pobegne u inostranstvo.

Nakon proglašenja tzv. NDH, ve u maju 1941. Singer je zaposlil Vutuca u Ravnateljstvu za javni red i sigurnost (Ravsigur), odakle je, nakon osnivanja »Ustaške nadzorne službe« (UNS) povu en i postavljen za vršioca dužnosti šefa »Ureda I UNS-a«. U februaru ga je na toj dužnosti zamijenio dr Vukosav, a on je otišao k majci u Koprivnicu, odakle se potkraj marta vratio u Zagreb i ostao, kako je sam doslovno napisao...

...»mjesec dva bez ikakve udjelbe (zaduženja — primj. autora)... Onda je Kvaternik htio osnovati glavno nadzorništvo s ulogom disciplinskog nadzora nad osobljem. Postavio je za glavnog nadzornika Heren i a, a mene dodijelio kao zamjenika. Kad je to na inio, došlo je do imenovanja Heren i a zapovjednikom Željezni ke ustaške vojnica i ja sam ostao sam u tako nero enom Glavnom nadzorništву i to do danas bez odre enog posla. Kako ne postoji ured Glavnog nadzorništva ni osoblje, ja sam radio do danas na istragama stegovnim (disciplinskim — primj. autora) kad (je) tko na inio kakav prekršaj.

To je moja služba.«<sup>199</sup>

Bili bi to kratki biografski podaci uzeti iz »zapisnika sastavljenog dne 30. kolovoza 1942. god(ine) u predmetu saslušanja Mirka Vutuca zamjenika Glavnog nadzornika Ustaške službe u Zagrebu«, tj. dan nakon njegova dovo enja u Štab 3. operativne zone.

Bez obzira na citirano zaglavje zapisnika, o igledno to nije bilo saslušanje veće je Mirku Vutucu dato da sam napiše svoju biografiju. Budući da je to uradio obavještajni oficir Štaba 3. operativne zone NOV Hrvatske, Vladimir Majder Kurt je za neka pitanja, koja je najvjerojatnije pismeno formulisao, tražio nadopune jer su odgovori na ta pitanja označeni sa »Ad 1)«, »Ad 2)«, »Ad 3)« i »*Dodatak na Ad 2)*«.

Zašto je bilo tako, vidje emo kasnije.

Na ovom je mjestu potrebno navesti i podatak da su u vrijeme zarobljavanja Mirka Vutuca njegove sestre Marija i Anica radile u kartoteci Ustaške nadzorne službe!

*Franjo Wagner*, rođen u Travniku, imao je s Mostarom Marijom, rođenom Fischer, dvoje djece. U Sarajevu, gdje je bio knjigovođa u pivovari, rodio mu se sin Karlo. Tu je završio osnovnu školu i dva razreda gimnazije. U Brodu, kamo mu je premješten otac, nastavio je i završio gimnaziju. Za vrijeme školovanja Wagner u svojoj biografiji, pisanoj u istim uslovima kao i Vutuc, kaže:

»Politikom se nisam bavio niti sam imao bilo kakovo političko uvjerenje, vjerovatno zato što su me kod kuće uvijek odvraćali od političkih tema...«<sup>200</sup>

Nakon završetka gimnazije 1933. godine K. Wagner se upisao na Pravni fakultet Zagreba koga sveučilišta.

Prema svemu sudeći, Karlo Wagner je i kao tako i kao student bio aktivan u redovima desničarskoga, frankovačkoga omladinskog i studentskog pokreta, mada mu se može vjerovati da se nakon završetka studija politički pasivizirao, imajući na umu ponajprije sebe i svoju karijeru.

Završivši 1938. pravo, otišao je na odsluženje vojnog roka, a zatim se u decembru 1939. zaposlio u gradskom redarstvu u »Brodu n/S«. U ljeto 1940. premješten je »za vještočića« (dužnosti) predstojnika kotarske ispostave B. Brod. Na toj je dužnosti ostao i poslije aprilskog rata i stvaranja tzv. NDH, sve do 21. juna 1941, kada je dobio rješenje o premještaju u Sisak.<sup>201</sup>

»Istog dana je došao nalog« — piše K. Wagner — »iz Zagreba da se imadu pohapsiti svi evidentirani komunisti što su organi redarstva Sisak, po-

kušali izvesti ali im to nije podpuno uspjelo jer su se neki pod vodstvom Jani Vlade sakrili i odmetnuli.<sup>202</sup>

Iz Siska je Wagner u maju 1942. godine premješten u Novu Gradišku za upravitelja Župske redarstvene oblasti. Svoj »zapisnik spisan dne 30. VIII. 1942« završio je rije ima:

»Na put sam krenuo po nalogu g. Mirka Vutuca radi istrage u Sira u, a na tom putu sam zarobljen.<sup>203</sup> (Istakli autori.)

Dvadeset i etvrtog septembra 1942, dan nakon povratka iz partizanskog zarobljeništva, Mirko Vutuc je dao opširnu izjavu o svome i Wagnerovu zarobljavanju i o svemu što je doživio i zapazio za vrijeme svoga, sticajem okolnosti, kao i u sluaju Emme Šzedressy, također 28-dnevnog boravka u partizanskom zarobljeništvu. Izjava je data nekoj njemačkoj ustanovi uz pomoć tumača i pribilježena je na njemačkom jeziku. Na sauvanom primjerku, objavljenom u trećoj knjizi *Gra e za historiju narodnooslobodila kog pokreta u Slavoniji*, kojim smo se koristili (do originala nismo uspjeli da doemo), nema potpisa ni osobe kojoj je Vutuc dao izjavu, ni Vutucova vlastitog potpisa, ni potpisa tumača, niti zaglavljiva akta, pa samim time ni oznake u kojoj je ustanovi izjava data!<sup>204</sup> Logično bi bilo pretpostaviti, s obzirom na Vutucovu funkciju zamjenika glavnog nadzornika »Glavnog nadzorništva Ustaške nadzorne službe — UNS-a«, i njemačko-ustaške odnose, da je Vutuc bio zamoljen li no ili preko svog pretpostavljenog, Eugena Dide Kvaternika, kojem je »Glavno nadzorni tvoři UNS-a« bilo neposredno potrebito, da posjeti Njemačko poslanstvo u Ijem je sastavu bio i policijski ataše Hans Helm. Mada u literaturi susrećemo podatak da je riječ o »zapisniku sastavljenom kod Gestapo-a 24. 9. 1942«,<sup>205</sup> gotovo je nevjerojatno da bi iz Helmove kancelarije mogao izaći takav dokument bez ikakvih oznaka. Osim toga, na tim je pitanjima kod Helma radio SS-potporu nik Stüwe, iza kojega je ostalo mnogo zabilježaka, ali nijedna nije na ovoj ni po nizu pravljjenja, ni po jeziku, ni po rečenici nim konstrukcijama! Sama zabilježka po riječima ima: »Pozvan pojavi se Mirko Vutuc...« (Bestellt erscheint Mirko Vutuc...), a njen sadržaj po nizu elemenata podsjeća na izjave uzimane u Ic odjeljenjima njemačkih operativnih jedinica!

M. Vutuc je detaljno opisao svoje i Wagnerovo zarobljavanje:

»Kad smo 27. 8. prolazili kroz Oku ane, policijski agent (Franjo Cvizek — primj. autora) je upitao tamošnju oružni ku stražu da li je slobodan put prema Lipiku. Odgovorili su mu da je put slobodan i da je baš maloprije jedan ustaša došao iz Lipika na motorkota u... Producili smo vožnju. Iza Caga morali smo usporiti pošto se iznenada pred autom pojavila krava, a i put se dalje vijugao u serpentinama. Potpuno neo ekivano otvorena je na nas vatra sa svih strana. Viknuo sam: 'Gas!' Ve smo skoro prošli zasjedu kada je na nas otvorena puškomitralska vatra s leđa. Meni je metak okrznuo krvni sud na lijevoj podlaktici. Šofer (Josip Budisavljević — primj. autora) i policijski agent su bili teško ranjeni. Auto je odletio u jarak. (...) Partizani su nas već opkolili na cesti s bajonetama na puškama. Morali smo se predati. U tom trenutku pristizao je i drugi auto. Imali smo utisak da je htio da se okreće. (...) Partizani su sad otvorili vatru na drugi auto. Već smo uli naredbu da se oba automobila zapale. Partizani su se jako žurili pošto su se bojali da će ih napasti ustaše iz Oku ana ili Bijele Stijene. Ukupno je bilo preko 40—50 partizana s 2 puškomitraljeza...«<sup>206</sup>

Prema Vutucovu opisu događaja, u prvom su se automobilu nalazili on i Karlo Wagner sa šoferom Josipom Budisavljevićem i policijskim agentom Franjom Cvizekom, a u drugom Ludwig Ritz (Ludvik Ric), okružni vođa njemačke narodne skupine, koji je vozio, SS-oficir Hofmann (Hofman) i Fritz Holzschuh (Fric Holcšu), vođa Njemačke narodne skupine okruga Sava—Dunav. Osim Wagnera i Vutuca, ostali su poginuli ili su teško ranjeni.

Istog dana kada su Vutuc i Wagner zarobljeni, 27. avgusta, njemački komandant poslaniku i njemački komandant opunomoćnom generalu u Zagrebu, Siegfriedu Kascheu i Edmundu von Glaise-Horstenau, dostavljena je zabilješka:

»Gospodin Stüwe, SS-potporunik kod policijskog štaba ISG I, telefonirao mi je da je automobil predsjednika policije Karla Wagnera jutros između 10 i 11 sati bio napadnut pred naseljem Kernačkovo (treba: Trnakovac — primj. autora). Predsjednik policije je mrtav, tako da je zamjenik Eugenija Kvaternika, poimenice Mirko Butez, i jedan detektiv iz Nove Gradiške.«<sup>207</sup>

Pored ostalih, ni podaci o sudbini Wagnera i Vutuca

u ovoj zabilješci nisu bili ta ni, ali je ta greška brzo ispravljena.

Vutuc u svojoj izjavi datoј u nepoznatoj njema koј ustanovi ili štabu dalje navodi da su ih partizani s mjes- ta zasjede odmah odveli u šumu i pošto su se udaljili 300—400 metara od ceste, svezali.

»Jedno dva sata smo išli stalno kroz šumu« — kaže on — »ne nailaze i nigdje na selo. (...) Prvi put su nas kod jednog potoka saslušavali posve primitivni partizani. Dalje su nas sprovodila etiri stražara u pratinji trojice kurira. Kod jedne uzvisine, ve se bilo smrklo, jedan kurir je otišao naprijed. Nakon sat vremena došao je komandant s dva širita i jednom zvijezdom. I on nas je kratko saslušao. Pitao nas je samo za ime i položaj, ne ulaze i u pojedinosti. Tada smo krenuli nazad u pravcu Bobare. Ve je bilo 11 sati uve e. Preno ili smo na poljani, u blizini sela, pod vedrim nebom. Seljaci su donijeli mlijeka. Bili smo zajedno vezani. Tu smo ostali do sutradan u 10 sati prije podne. Tada je došao neki drugi komandant s jednim širitom i jednom zvijezdom. On nam je uzeo prstene i nalivpera. Marširali smo nakon toga itav dan i itavu no .<sup>208</sup>«

U to vrijeme u NOP i DVJ nisu postojali inovi ve samo oznake zvanja i funkcija. »Komandant s dva širita i jednom zvijezdom« koji je »kratko saslušao« Vutuca i Wagnera mogao je biti komandir ete (ako su širiti na rukavu bili uspravnii) ili zamjenik komandanta bataljona (ako su širiti bili vodoravnii). »Drugi komandant s jednim širitom i jednom zvijezdom« bio je zamjenik komandira ete.<sup>209</sup>

»Slijede eg jutra« (29. avgusta — primj. autra) — nastavlja Vutuc — »došli smo u Cicvare (12 km isto no-sjevero-isto no od Lipika). Tu je jedan kurir otišao i doveo komandanta Groma (Uroš Popara, zamjenik komandanta 1. odreda — primj. autora). I on nas je kratko saslušao. Odavde smo produžili šumskom prugom preko Bu ja i Budi a (24 i 26 km sjeverno od Nove Gradiške) i dalje do štaba u blizini Zajle (32 km sjeverno od Nove Gradiške) i Zve eva (34 km sjeverno od Nove Gradiške).

Tu smo stigli 29. avgusta. Ta no mjesto ne mogu re i. Tu je velika livada kroz koju proti e potok. Uz livadu je bila šuma u kojoj su se nalazile dvije barake. U njima je bio Glavni štab (Štab 3.

operativne zone — primj. autora). Osim baraka tu se nalazio i šator. U blizini nije bilo ku a.«<sup>210</sup>

Vidjeli smo da su se u toku 1941. i sve do avgusta 1942. godine, s više ili manje uspjeha, vodili pregovori o razmjeni zarobljenika i s njema kim, a naro ito s talijanskim vojnim komandama. Me utim, naišli smo samo na dva slu aja pregovora s ustaškim vlastima. Bio je to pokušaj tuzlanskih ustaških vlasti da razmijene bra u Pipale i šarajevsko-romanjska razmjena zarobljenih domobranskih oficira. U prvoj se kao pokreta pregovora nisu pojavile ustaške vlasti ve »gra ani Tuzle«, a u drugom slu aju pokreta je bio štab Romanijskog NOP-odreda, a pregovore je prihvatile domobrana komanda u Sarajevu. Nismo našli dokumente iz kojih bismo saznali da li je u posljednjem slu aju to bila razmjena sa znanjem i odobrenjem Ministarstva domobranstva tzv. NDH. Me utim, koliko nam je poznato, bila je to prva i jedina razmjena s organima ustaške tzv. NDH, ne ra unaju i lokalne razmjene zarobljenih milicionera u Bosni za vre u soli.

ini se da su se ustaške vlasti odlu ile na razmjene u vlastitoj režiji tek kada su od njih, u sklopu livanjske razmjene, pomo zatražili najviši predstavnici Tre ega Reicha u tzv. NDH: njema ki poslanik Kasche i njema ki general u Zagrebu Glaise-Horstenau.

Za razliku od partizanskih jedinica u mnogim drugim krajevima Jugoslavije, slavonski partizani nisu ni pokušavali razmjenjivati zarobljenike za pohapšene aktiviste NOP-a u gradovima ili za zarobljene partizane. Na njihovu sektoru u tom smislu nije bilo inicijative ni od strane njema kih ni od strane ustaških vlasti. To potvr uju i dva dokumenta. Prvi je izvještaj Velike župe Baranja, poslan ustaškom Ministarstvu unutarnjih poslova:

»Dana 14. kolovoza o. g. (1942 — primj. autora) u 4,35 sati jedna grupa od oko 100—150 naoružanih partizana napala je osobni vlak broj 1346 na pruzi Zagreb—Osiek na želj(ezni koj) postaji Vukosavljevi i, 10 km zapadno od Virovitice i to kada je vlak na postaji stao. — Partizanski napada i su sve putnike istjerali iz vlaka, a me u putnicima bilo je lanova ustaša, ustaških asnika i ar-kara i jedan viši njema ki dužnostnik te 20 domobrana. — Domobrane su partizani razoružali i skinuli im odore te ih potom pustili, dok su sve ustaše i njema kog politi kog dužnostnika razoružali, povezali i otjerali sa sobom u šumu. — Medu ustašama nalazio se i zamjenik stožernika Veli-

ke župe Baranja a prijašnji stožernik g. Anton Hamš, koji je po partizanima tako er povezan i otjeran u šumu. Za sudbinu odvedenih još se do sada ne zna, a potjeru za napada ima i potragu za odvedenim ustašama vodi na terenu stožernik ove Velike župe g. iril Kralj sa ustašama.<sup>211</sup>

Stigavši u Zagreb istoga dana, 13. avgusta nave e, kao partizanski parlamentar inž. Ott je vodio razgovore s njema kim poslanikom Kascheom i njema kim generalom Glaise-Horstenauom o razmjeni Nijemaca zatruljenih u Livnu!

Zašto ni ustaške vlasti ni Nijemci nisu tražili niti izrazili spremnost da razmijene svoje poprili no visoke funkcionere zarobljene u Slavoniji za aktiviste NOP-a koji su se nalazili u njihovim zatvorima i logorima? Na to pitanje nema odgovora.

A u izvještaju Glavnog štaba NOP-odreda Hrvatske Vrhovnom štabu NOP i DVJ od 7. oktobra 1942. godine nalazimo i sljede u re enicu:

»Slavonski su drugovi, prilikom svojih akcija, pohvatili znatan broj istaknutijih ustaških funkcionera, koji su najve im dijelom likvidirani.«

Tek poslije te konstatacije Glavni štab Hrvatske obavijestio je Vrhovni štab o prvoj ponudi ustaških vlasti za razmjenu njihovih zarobljenika u Slavoniji:

»Nedavno su pak zarobili (»slavonski drugovi« — primj. autora) dvojicu viših ustaških funkcionera, Karla Wagnera, upravitelja župske redarstvene oblasti i Mirka Vutuca, nadporu nika ustaške nadzorne službe i glavnog zamjenika nadzornika U.N.S. za koje je *sa strane župske redarstvene oblasti u Novoj Gradiški* zatražena zamjena.<sup>212</sup> (Istakli autori.)

*Ve na po etku ovog poglavlja citirani izvještaj dostavljen Grgi Jankesu, komandantu 3. operativne zone, o zarobljavanju Vutuca i Wagnera, politi ki komesar zone Karlo Mrazovi Gašpar završio je rije ima-*

»Dana 29. VIII. o.g. to no u 12 sati primili smo dopis iz Nove Gradiške pisan 28. kolovoza u kome nam ustaške vlasti predlažu pregovore po predmetu zamjene za neke naše drugove. U listu *oni ne navode imena* ve nam pružaju mogu nost da stavimo svoje predloge. Akt potpisani od strane stožernika velike župe Livac—Zapolje, zamjenika velikog podžupana X. (tj. nepoznatog imena i prezimena — primj. autora) kotarskog predstojnika i upravitelja u zamjeni župskog redarstva. (Sve istakli autori.)

Mi smo u tom smislu poduzeli neke korake, t.j. napisali smo im jedan dopis u kome ne spominjemo njihov dopis.

Tvoj dolazak kao i dolazak druga Kurta o eku-jemo im prije.<sup>213</sup>

Predratni komunist i španski borac Vladimir Majder Kurt bio je obavještajni oficir Štaba 3. operativne zone.

Dopis predstavnika ustaških vlasti iz Nove Gradiške, o kojemu je riječ, donio je u Štab zone aktivist NOP-a Milan Krnjajić, koji je radi toga pušten iz novogradiškog zatovra. On je krenuo iz Nove Gradiške 28. avgusta oko 10 sati prije podne i stigao u Štab zone sutradan »to no u 12 satu. Tog istog dana u Štab zone stigli su i Wagner i Vutuc, ali se ni iz pisma Karla Mrazovića ni iz kazivanja Vutuca ne vidi je li se to dogodilo prije ili poslije dolaska Milana Krnjajića. Međutim, spisi zaplijenjeni prilikom njihova zarobljavanja već su bili tu!

Dopis ustaških vlasti koji je donio M. Krnjajić bio je adresiran i upućen Štabu partizanskog odreda u Psunjiju i nosio je etiri pečata i etiri potpisa: ustaškog stozernika inž. Milivoja Sažunija, zamjenika velikog župana Velike župe Livac—Zapolje podžupana Zlatara, kotarskog predstojnika Ivana Bertolovića i zamjenika upravitelja Župskog redarstva Dragutina Draženovića! Konstatujući da je dan prije toga, 27. avgusta oko 11 sati, partizanski odred kod sela Trnakovca sa ekakom dva automobila i »tom prilikom putnike poubijao, a dvojicu sobom odveo«, oni su, ne spominjući ni imena ni funkcije Vutuca i Wagnera, pisali:

»Mi želimo da Vi ovu dvojicu zarobljenika pustite na slobodu u koju svrhu Vam nudimo puštanje na slobodu stanovitog broja Vaših drugova, koji se nalaze u zatvoru. Radi toga Vam šaljemo iz zatvora ovog Vašeg druga donosioca pisma da Vam isto predajete da nam od Vas donese pismeni protuprijedlog i uslove za eventualno pregovaranje narođito u pogledu vremena i mjesta pregovaranja *u koliko su odvedeni još u životu*. (Istakli autori.) U koliko mi odmah prihvatićemo Vaš pismeni protuprijedlog saobratimo Vam to po ovom istom donosiocu pisma i staviti prijedloge u pogledu vremena i mjesta izmjene zarobljenika, a za slučaju da Vaš pismeni prijedlog ne bismo mogli odmah prihvatićemo predvidite u Vašem pismenom protuprijedlogu mogunost pregovaranja kako smo gore naveli.

Slobodno predvidite sve mjeru opreza u Vašim

protuprijedlozima za pregovaranje u pogledu sigurnosti Vaših izaslanika kao što smo i mi preduzeti potrebne mjere opreza iako Vam možemo reći da nas pri tome ne vodi nikakova zakulisna misao nego poštena namjera da izvršimo ponuđen Vam posao.

Kako bi se izbjeglo nepotrebno odugovla enje pregovora predlažemo, da izaberete vrijeme i mjesto pregovaranja koje bi bilo jednako pogodno za sigurnost pregovara a obiju strana.<sup>214</sup>«

Što je navelo Sažunić, Zlatara, Bertolovića i Draženovića da tako brzo i tako širokogrudo ponude »puštanje na slobodu stanovitog broja« pohapšenih komunista u zamjenu za puštanje na slobodu »dvojice zarobljenika«?

Oni su, nesumnjivo, postupili po naređenju dobivenom s najvišeg mjeseta iz Zagreba, a tom najvišem mjestu, odnosno lično zapovjedniku UNS-a i ravnatelju Ravnateljstva za javni red i sigurnost Eugenu Didi Kvaterniku bilo je dobro poznato da su slavonski partizani do tada strijeljali sve zarobljene ustaše. A Vutuc i njegova porodica, otac, braća i sestre, pripadali su među najuži krug najzaslužnijih pripadnika ustaškog pokreta još iz prvih godina nakon Paveljeva odlaska u emigraciju. Osim toga, logično je pretpostaviti da je Kvaternik ranao i s tim da bi partizani primjenom »oštrog saslušavanja« mogli dobiti, prije svega od Vutuca, a zatim i od Wagnera, podatke koji im nikako nisu smjeli dospjeti u ruke. *Radilo se, vjerovatno, o ustaškim agentima uba enim u partizanske redove ili me u ilegalce, aktiviste NOP-a u okupiranim gradovima!*

Ovo posljednje samo je logična pretpostavka za koju u raspoloživim ustaškim dokumentima nismo našli izravne dokaze, premda je u tom smislu prilično indikativna i »dešifrirana brzojavka iz Nove Gradiške, predana 5.—VIII u 10,10 sati«, koju je »upravitelj redarstva Wagner« poslao Ustaškoj nadzornoj službi, Uredu I, u Zagrebu, tri nedjelje prije nego što je pao u partizansko zarobljeništvo:

»S tajnim poslovima potrebit mi je dolazak u Zagreb. Tajni broj 1855.<sup>215</sup>«

Uostalom, Vutuc je nakon povratka iz zarobljeništva izjavio:

»Naročito su se interesovali (partizani) — pri-

mj. autora) da li mi imamo špijuna u njihovim redovima, o emu ja ipak nisam ništa znao.<sup>216</sup>

To da Vutuc o tome nije »ništa znao«, ne zvu i nimalo ubjedljivo! Bila je to informacija namijenjena, o igledno, Nijemcima, kojima je davao tu izjavu.

I strijeljanje zarobljenog Vutuca i Wagnera te njihove nepoželjne izjave na saslušanju mogli su se sprijeiti samo brzim uspostavljanjem veze s partizanskim štabom i ponudom zamjene zarobljenika za komuniste i partijske funkcionere iz ustaških zatvora i logora.

Ne spominju i, iz nama nepoznatih razloga, prijem dopisa predstavnika ustaških vlasti iz Nove Gradiške, politi ki komesar 3. opertivne zone Karlo Mrazovi Gašpar poslao je po svom kuriru Veljku Markovi u Grgi iz sela Crevara istoga dana, 29. avgusta popodne, pismo ustaškim vlastima u Novoj Gradiški. U njemu je zahtijevao da se ne provode represalije nad civilnim stanovništvom zbog akcije u kojoj su zarobljeni Vutuc i Wagner — navode i i njihove funkcije — te izrazio spremnost za zamjenu »spomenute zarobljene gospode za one rukovode e borce Narodnooslobodila ke fronte koji se nalaze u rukama ustaških vlasti«.<sup>217</sup>

Pismu posланом устаšким властима у Нову Градишку K. Mrazović je priložio i privatna pisma Mirka Vutuca i Karla Wagnera njihovim suprugama, najvjerovalnije napisana na sugestiju Štaba zone, s naglaskom da se izbjegavaju represalije zbog njihova zarobljavanja. Oba pisma nose datum 29. kolovoza 1942. godine.

Mirko Vutuc se kratko obratio supruzi Jagodi rije imenom:

»Javljam Ti toliko, da sam potpuno zdrav i molim Te da o tome obavijestiš Đidu (Kvaternika — primj. autora) i da ga molim, da u vezi s našim zarobljivanjem sprije i svaku represaliju, jer bi se na taj način položaj samo pogoršao. Kako postoje preduvjeti da se vratim, a oemu je i on dobiti prijedlog najbolje (je) pustiti (da) stvar ide svojim (tokom) i (da se) završi korisnim posljedkom.<sup>218</sup> (Tekst u zagradama dodali su autori.)

Karlo Wagner je bio malo opširniji. Jedno je pismo napisao »dragoj i ljubljenoj mojoj ženici«, a drugo »Župskoj redarstvenoj oblasti — Nova Gradiška«.

Supruzi piše:

»Nalazim se živ, zdrav i neranjen u robstvu kod partizana. Postupak je zaista u svakom pogledu ispravan, a hrana veoma dobra.

Javio sam danas na Žup(sku) red(arstvenu) oblast u Novu Gradišku, da obaviesti sve potrebne

faktore, da se ne poduzimaju nikakove protuakcije, jer e se za mene i za g(ospodina) Mirka Vutuca biti stavljen priedlog za izmjenu, t.j. tražiti e za zamjenu neki partizani.

(...)

Odmah nazovi Ivu na telefon 7352 Zgb i obavjesti ga o tome, a on neka obavjesti g.g. Ravnatelja Kvaternika i Ministra Artukovi a, time da ovaj zadnji obavjesti Poglavnika.«

U pismu svojoj ustanovi, koje je i potpisao kao njen upravitelj, stajalo je:

»Kako je naslovu ve poznato potpisani je zapao u robstvo partizana. Postupak prema potpisanoime je lijep u svakom pogledu. Budu i e biti postavljen prijedlog za zamjenu potписанoga sa kojem uhi enikom koga partizani žele dobiti, molim, da se ne poduzimlja nikakova sredstva odmazde za u injeno djelo, jer bi to moglo samo pogoršati mogu nost povratka potписанog.

Sa potpisanim se nalazi ovdje g. Mirko Vutuc zamjenik glavnog nadzornika U.N.S. za kojeg e tako er biti stavljen ovakav priedlog. Obojica smo potpuno zdravi bez rana.«

Poslije ovog dijela pisma, koje je potpisao uz naznačku svoje funkcije, Karlo Wagner je u produžetku, u svojevrsnom postskriptumu što ga je potpisao samo sa »Karlu«, nastavio:

»Ovo dostaviti odmah putem tekli a (kurira — primj. autora) na prijepisu 1.) Eugenu Kvaterniku zapovjedniku UNS i R Z J (Ravnateljstvo za javni red i sigurnost primj. autora) 2.) g. Mirko Luburiću Ust(aškom) bojniku. 3.) Mili Oreškovi u ustaškom) Nadporu niku. (4.) Ustaškom zdrugu Lipik 5.) Zapovjedniku mjesta Nova Gradiška, Koparskim) oblast(ima) 1—8, time da o tome obavjesti sve podru ne oružane jedinice.<sup>219</sup>«

Nismo raspolagali originalom citiranih dokumenta ve ovjerovljenim prijepisom, a u njemu su posebna pisma — porodici i Župskoj redarstvenoj oblasti — najvjerovatnije data jedno u produžetku drugoga.

Na kraju obaju dokumenata, na lijevoj strani nalazi se tekst: »F. d. R. Buämmer«, što zna i da je doti ni »Buämmer« te dokumente prepisao te za potrebe neke nema ke komande ili ustanove, ili ih je, eventualno, prepisao netko drugi, a on samo ovjerio ta nost prijepisa (Für die Richtigkeit). Ne može se sigurno znati ni tko je napravio greške pri prijepisu — naši prepisiva i ili Bu-

ämer, jer je malo udnovat oblik tog njema kog prezimena i vjerojatnije mu je pravi oblik Bäumer.

No, sve je to u granicama pretpostavki, a nije ni bitno. Uglavnom, pisma su data ta no onako kako glase ovjerovljeni prijepisi što se nalaze u arhivi CK SK Hrvatske. Za naše je razmatranje zapravo zna ajan podatak da su Vutuc i Wagner taj pisma slali istog dana kada su kao zarobljenici stigli u Štab zone. Drugim riječima, odluka o njihovoj zamjeni uslovljavala je i odnos i postupak prema njima od prvog susreta u Štabu zone. A posljedica uspostavljanja takvih odnosa bila je da su oni sutradan dobili pisaće mašine ili daktilografkinje kojima su diktirali tekstove svojih zapisnika o saslušanju, zapravo autobiografije koje smo već citirali.

Odgovor ustaških vlasti iz Nove Gradiške — koji je ovaj put potpisao samo zamjenik upravitelja Župske redarstvene oblasti Dragutin Draženović — uslijedio je već sutradan, 30. avgusta a u njemu je stajalo:

»... Pismo koje je naslov uputio ovoj oblasti dan 29. VIII 1942. pod Str. pov. brojem 167—1942 primljeno je po donosiocu.

Savezno sa tim Vašim pismom odgovaramo naslovu u pogledu zarobljenika Vutuc Mirka nadporučnika U.N.S. i glavnog zamjenika nadzornika U.N.S. i Wagner Karla upravitelja Župske redarstvene oblasti, da do danas nismo upotrebljavali nikakve represalije na cijelom području ove županske redarstvene oblasti, u tom smislu upozorili sve područne Ustaške i redarstvene oblasti da se nebi dogodile nikakve represalije protiv partizanskih zarobljenika.

Pripravni smo da stupimo u pregovore sa izaslanicima naslova po pitanju zamjene zarobljenika. U tom smo smislu uputili naslovu još u petak dne 28. VIII. 1942. pismo kojega u prijepisu prilazemo po jednom od Vaših suboraca. Prema tome može se vidjeti, da imamo najozbiljnije i najpoštencije namjere, jer smo to pismo uputili po jednom od uglednih članova partizana.

Pregovori koji će se voditi između Vaših i naših izaslanika odobreni su od Zapovjedništva Ustaške nadzorne službe te se mogu smatrati službenim. (..)»<sup>220</sup>

Slijedilo je zakazivanje mesta i vremena sastanka izaslanika (2. septembra u 10 sati prije podne), a da pri-

tom ponovno nisu bili spomenuti ni broj ni imena oso-  
ba koje bi došle u obzir za razmjenu.

Kada je citirano Draženovi evo pismo od 30. avgus-  
ta stiglo u Štab 3. operativne zone, tu se ve nalazio i  
komandant zone Grga Jankes, pa su on i Karlo Mrazo-  
vi *1. septembra* odgovorili »Župskoj redarstvenoj ob-  
lasti u Novoj Gradiški«:

»U vezi sa Vašim dopisom broj V. T. 35/1942 od  
30. kolovoza 1942 g. koji je upu en nama istog da-  
na u 13 sati, odgovaramo slijede e,

Štab III. Operativne zone N.O.P.O. Hrvatske  
spreman je da stupi u službene pregovore sa  
predloženom od Vaše strane delegacijom o pred-  
metu izmjene zarobljenika i zatvorenika.

U pogledu izmjene predlažemo da nam se za  
g. Mirka Vutuca natporu nika U.N.S. i zamjenika  
glavnog nadzornika U.N.S. i Karla Wagnera up-  
ravitelja župske redarstvene oblasati izru e slje-  
de i narodni borci:

1). Andrija Hebrang, privatni namještenik,  
roden u Ba evcu mjeseca velja e ili po etkom  
ožujka, to nije uhapšen u Stenjevcu.

2) Henrik Žnidari (možda Žnidar i ili Žni-  
darši ) mjernik ro en u Splitu, uhapšen u Zagre-  
bu u ožujku mjesecu o.g.

3). Mirko Bukovac, tvorni ki radnik u I.Hrv.  
tvornici ulja ro en u Nedeliš u, Me umurju,  
uhapšen u ljeto 1940. g. u Zagrebu i otjeran u  
konc. logor u Lepoglavu, gdje ga je zatekla okupa-  
cija naše Domovine. Sada se navodno nalazi u  
konc. logoru u Staroj Gradiški.

4). Marijan Kraje i , student arhitekture, na-  
stanjen u Zagrebu, uhapšen i otpremljen u Lepog-  
lavu u konc. logor zajedno sa Mirkom Bukovcem.  
Sada se navodno nalazi u konc. logoru u Staroj  
Gradiški.

5). Dr. Mladen Ivezovi , nastanjen u Zagre-  
bu, uhapšen mjeseca velja e o. g. u Zagrebu.

6) Ivana Komar, student agronomije na za-  
greba kom sveu ilištu, uhapšena mjeseca svibnja  
o. g. u Vrbovcu i sprovedena u Zagreb.

7). Dana Popovi , u iteljica u Ljeskovici, gdje  
je uhapšena mjeseca svibnja o. g. Nalazi se u  
konc. logoru navodno u Staroj Gradiški.

8). Julius Eker, obu ar iz Bjelovara, uhapšen  
ljeti 1941. g. poznati pristalica HSS.

9). Pero Prodanovi , u itelj iz Bujavice, srez

Pakrac, uhapšen u proljeće o. g. u Bujavici i sproven u Pakrac.

10). Vlado Lonar ing. šumarstva iz Pakraca, uhapšen mjeseca prosinca 1941. god. Navodno se nalazi u konc. logoru u St(aroj) Gradiški.

11). Bogdanka Podunavac iz Pakraca, student prava, uhapšena mjeseca prosinca 1941. g. u Tomaju kraj Bjelovara i sprovedena u Pakrac. Nalazi se u konc. logoru navodno u Staroj Gradiški.

12). Prof Sarajdžić iz Osijeka, tamo uhapšen mjeseca prosinca 1941. Nalazi se navodno u konc. logoru u Staroj Gradiški ili Jasenovcu.

13). Stevo Šabić, umirovljeni asnik nastanjen u Daruvaru uhapšen u Bjelovaru ljeti 1941. g.

14). Olga Kohn iz Pakraca, supruga trgovca iz Pakraca, uhapšena mjeseca prosinca u Pakracu.

15). Milan Torbica, uitelj u Kukunjevcu, tamo uhapšen mjeseca travnja o.g.

Vaš prijedlog o mjestu pregovora ne možemo prihvatići jer nam isti ne pruža dovoljno garancije da pregovori neće biti smetani sa Vaše strane i zato Vam predlažemo kao mjesto pregovora mjesto na cesti Bučko—Kamensko—Voćin kod mlina Joce Šejatovića kod porušenog mosta na cesti. Mi Vam predlažemo da pregovori otpočnu 5. rujna o. g. u 10 sati prije podne.

Na mjesto pregovora obje strane dolaze sa bijelom zastavom veličine 1 :0,50 m. Pregovarajuće strane moraju biti u sastavu od po dva lica. Od mjesta pregovora 3 km u poluprečniku ne smije biti nikakovih oružanih snaga ni sa jedne strane.

Uvjeravamo Vas da su naši prijedlozi najiskreniji i jamimo Vam da sa naše strane neće biti nikakovih ispada ili provokacija.

Izvolite nam odgovoriti i obavijestiti nas o Vašem stavu naprama gore navedenim prijedlozima što hitnije na adresu, koju smo Vam dostavili u našem prvom dopisu od 29. VIII. o. g. Str. pov. broj 167/1942. Na pregovore dolazimo samo u slučaju, ako dobijemo od Vas pismeni odgovor.<sup>221</sup>

U prezimenima Marijana Kraja i a, Ivo Saraj i a i Vlade Lonarića vjerovatno je riječ o greškama daktiolografa.

Izuvezši prijedlog Moše Pijade Titu od 14. aprila 1942. godine o tome da se Hebranga pokuša zamijeniti za pedesetak Nijemaca zarobljenih u Hercegovini, citirano pismo Štaba 3. operativne zone, koje je Grga Jančić potpisao samo svojim imenom, koliko nam je po-

znato, *datumski je prvi dokument* u kome se spominje ime Andrije Hebranga u vezi s njegovom razmjenom.

Uslijedili su dalji pregovori izme u Štaba 3. operativne zone i Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška, odnosno zastupnika »Ustaške nadzorne službe« dra Aleksandra Benaka, pro elnika protukomunisti kog »Odjela III Ureda I UNS-a«. Ustaška je nadzorna služba 15. septembra 1942. godine šifriranom depešom obavijestila Župsku redarstvenu oblast Nova Gradiška da

»... za izmjenu gg Vutuca i Wagnera stoje na raspolaganju dolje navedena lica koja se nalaze u zatvoru Zaštitnog redarstva: Šoštari Vilma, stud(ent), agron(omije), Komar Ivanka stud(ent) agronom(ije), Tuhtan Aleksandra drž(avni) inovnik, Dejanovi Dušan, Poljak Pavao, Poslek Viktor, kroja (ki) pomo nik, Vinovrški Dragutin upravlja samovoza, Dasovi Stjepan in(ovnik) min(istarstva) zdravstva, Lon ari Vlado, zvan »Nos«, posebni ki in(ovnik), Pribani Martin, sekretar III. raj(onskog) komiteta u Zagrebu, Arvaj Lili, Gerovac Ana, Husenik Josip, kroj(a ki) pomo nik), Bahun Tomislav, trg(ova ki) pomo (nik), Vaks Paula, ku anica, Gabrieli Miloje, posebnik, Ljubi Ivan, veterinar, Maglajli Ekrem, veterinar, Šoli Stjepan, Zderi Mihajlo, posebnik, Labevi Stojan, posebnik, Bakar in Eugen, trgovac - ki) pomo (nik), Matker Mirko, posebnik, Franceti Nikola, posebnik, Weis Pana, ku anica, Gottlich Miroslav, Špoljari Josip, posebnik, Tucakovi Stanko, posebnik, Dosti i Petar, trg(ova ki) pomo nik), Presi Ivan, elektriar, Mesari Ivan, trg(ova ki) pomo (nik), anak Jovan, Simovi Ni-kola, željezni ar, Moguš Franjo, posebnik, Grbni Vilko, posebnik i Kajin Adolfin, ku anica i Slari Josip, trg(ova ki) pomo (nik).«<sup>222</sup>

Depešu je za »Ured I UNS-a« potpisao Ivan Šaban, upravitelj »Ureda II UNS-a« (ustaška obavještajna služba).

U citiranoj depeši — rije je o kopiji — oblici nekih imena i prezimena nisu sigurno ta ni, jer njenu desnu ivicu nije pokriva indigo-papir, pa u veini redaka nedostaje po jedno ili dva slova. To su sljedeća prezimena, odnosno imena:

G..ni . Nije jasno je li drugo slovo »e« ili »r« ili je to »er« odnosno »re«, jer su slova »e« i »r« otkucana jedno

preko drugoga. Od trećeg slova u kopiji vidi se samo vertikala (vjerovatno) slova »b«, tako da prezime može biti Gebni, Grbni ili Grebni. U drugom spisku od 21. septembra, o kom je emo još govoriti, pojavljuje se »Krbeni Vinko«. Vjerovatno je u pitanju ista osoba. Među aktivistima NOP-a u Zagrebu i široj okolini susrećemo se osobe s prezimenima Grbeni, Grbini i Grdeni, te i »Vinko«, odnosno »Vilko« najvjerovalnije ima jedno od tih prezimena. Slijan je slučaj i sa Franjom Mogušem. Takvo prezime ne susrećemo, ali postoji oblik »Mogus« i vjerovatno je i Franjino prezime takvo. Slijan je slučaj i s osobom prezimena »Weis«. Na kraju retka vide se samo slova »Pa« i po etak, vjerovatno slova »u«, a u sljedećem retku nastavak »na«. U istoj se depeši pojavljuje i »Vaks Paula«. I za jednu i za drugu navodi se da su »ku anice«, tj. domaćice. Vjerovatno je riječ o istoj osobi. U drugom se spisku ne pojavljuje ni »Vaks Paula« ni »Weis Pa.na« (možda Paulina?). Poslije »Maglajli Ekrema, veterinara«, nalazio se »Kovačević Stjepan«, ali je znakom »» precrtan.

Pri popisu zanimanja termin »posebnik« ima značenje privatnik. To se vidi i iz zanimanja Vlade Lončarića, za koga je navedeno da je »posebni kabinet(inovnik)«, to jest privatni inovnik. Za ostale osobe »posebnički« mogao bi se upotrijebiti izraz »privatnik«, ali ni s tim zanimanje nije ništa određeno.

Na tom se ustaškom dokumentu našlo, dakle, 37 odnosno, ako su Weis Pa.na i Vaks Paula ista osoba, 36 ljudi. Međutim, među njima su bili samo dvoje: Ivan(k)a Komar i Lončarić Vlado s liste od 15 aktivista NOP-a koje je tražio Štab 3. operativne zone pismom od 1. septembra!

Na stranicama teksta »Iz koncentracionog logora k partizanima«, što ga je »napisao (sam) 1942. godine u Bihaću u dnevnik Vladimira Dedića« dr Mladen Iveković, koji se u septembru 1942. godine nalazio u eliji smrti logora Jasenovac, piše i ovo:

»17. septembra 1942., poslije podne, dolazi Civilni: 'Uzmite sve stvari, brzo, brzo!' Pokupio sam stvari i izišao. Napolju su ekali najgori ustaški krvnici: Matković, zamjenik Luburić, Majstorović, zapovjednik logora, i Ljubo Miloš, natporučnik-krvnik. Ova su trojica svojim rukama poklali hiljadu ljudi.

Sada je na meni red.

Ljubo Miloš veže mi ruke lancima. Želim, da sve to što brže svrši. Ali napolju eka auto. Strpanju me unutra. Kraj mene sjeda dželat Matijević,

naprijed Matkovi . Putujemo, nepoznato kuda; dakle zasada me ne namjeravaju ubiti...

Svi šute. Putem me Matijevi pokriva nekom ponjavom preko glave. Ne smijem, dakle, znati, kojim putem se vozimo.

Kad smo ušli na vrata logora *Stara Gradiška*, bio sam uvjeren, da su me ovamo doveli radi preslušanja. Kad je Matkovi u kancelariji naredio, da se pozove *Andrija Hebrang*, bio sam siguran, da sam upleten u neku novu provalu zajedno s Andrijom.

Padala su, me utim, nare enja: '*Pripravi dvadeset najboljih ustaša i teretni auto!*' Zaklju ujem, da se ima još nešto izvanredno dogoditi. Doveli su Andriju i Olgu Kohn, koju nisam poznavao. Andrija se bio nekako usitnio, mnogo je oslabio, pustio je brkove.

Odveli su nas i strpali u veliki kamion. Sjeli smo na pod vezani lancima. Oko nas do zubi naooružani ustaše, naprijed puškomitrailjez. Kad smo krenuli, zapitao sam špatatom Andriju, da li su ga zbog mene preslušali. Nisu! On ništa ne zna. Sumnjivo nam je bilo i to, što su nas posadili zajedno i što možemo razgovarati. Spremaju nam neke veće stvari, ubiti nas odmah ne e. Tako kombiniramo.

Stigosmo u Novu Gradišku pred Župsko redarstvo. Skidaju nas i vode u kancelariju, gdje nam jasenova ki krvnici skidaju lance. Predani smo na uvanje dvojici agenata, koji su preko svakog o ekivanja ljubazni. — Nude nas cigaretama, oslovjavaju nas sa 'gospodo'. Snebivali smo se, što treba da zna i takav nagli preokret. Sprema se, o ito neka zamka!

Gladan sam. Andrija vadi jedan itav kruh, koji sam s velikim apetitom po eo uništavati. Ali agent mi kaže, da ne jedem puno, jer da e sti i iz gostione ve era. Kakve to on nama burgije pri a! Ve era iz gostione, tko da mu to vjeruje?

Ali ve era je zaista došla. I to kakva ve era! Zagonetka postaje sve zamršenija. Na pitanja, šta sve to ima da zna i i šta e biti s nama, agenti tajanstveno odgovaraju, da e 'sve biti dobro', bolje, nego što se možemo i nadati.

Tko da još agentu vjeruje!

Sjedili smo tako do kasno uve e. Onda su Andriju i mene strpali u jednu eliju, Olgu u drugu. Na rastanku nam još agent kaže, da smo bliže slo-

bodi, nego što se i nadamo. Ne vjerujemo, razume je se, ni u jednu njegovu rije . Ali zagonetka je postala to ve a, što su Andriju zatvorili zajedno sa mnom. Zna i, ne e nas preslušavati po zajedni - koj stvari, jer imamo priliku, da se o svemu dogovorimo. Bit e nešto drugo.

Baš smo se te no i od srca narazgovarali Andrija i ja. Te kako je bilo ovo, te kako je bilo ono, šta je bilo poslije našeg rastanka u Zagrebu, šta je s ovim drugom, šta je s onim... Nikad kraja. Stotinu smo kombinacija prodiskutirali o tome, šta e biti s nama. Ho e li biti prijeku sud ili predaja Gestapou ili prosto ubistvo, kojem treba zamesti svaki trag, ili nešto deseto.

U razgovoru smo tako do ekali jutro ne riješivi ši zagonetku.

Ni slutili, dakle, nismo, kakvo nam iznena enje ustaše spremaju...

Kad se Andrija — nakon što su nas odveli u kancelariju — vratio iz sobe Draženovi a, zamjenika ravnatelja Župskog redarstva, i kad nam je rekao, da 'stvari ne stoje tako loše', jer da smo ovamo dovedeni zato, da budemo *zamijenjeni Ža dvojicu ustaških glavešina, koje su zarobili slavonski partizani*, našem iznena enju nije bilo kraja.<sup>223</sup> (Tri to kice na dva mjesta citiranog teksta nalaze se u originalu i ne ozna avaju izostavljeni tekst — primj. autora.)

Istog dana, 18. septembra, kada je Hebrang saop io Mladenu Ivezkovi u da e njih dvojica i Olga Kohn biti zamijenjeni za dvojicu zarobljenih ustaških funkciona ra, Župska redarstvena oblast Nova Gradiška poslala je »Štabu III. Operativne zone nar(odno) oslobođila - kih) partizanskih odreda Hrvatske« sljede i dopis:

»Savezno sa dopisom ove oblasti od 17. rujna 1942. broj gornji kao i savezno dopisom Naslova od 16. o. mj. Str. Pov. bb. izvješ ujemo da su nastupile promjene, prema kojima smo prinu eni stavit novi piedlog glede izmjene zarobljenika.

Prema nalogu predpostavljenih nam oblasti moramo izmjenu izvršiti tako, da se u isti as predaju naši uhi enici odnosno zato enici za zarobljenike gg. Vutuca i Wagnera, a ne da se izmjenu vrši po skupinama.

Prema tome voljni smo odmah predati sljede e osobe:

1.— Andriju Hebranga,  
2.— Dr. Mladena Ivezovića,  
3.— Bogdanka Podunavac,  
4.— Olgu Kohn,  
5.— Lonari Vladimira,  
6.— Komar Ivanku, t.j. one osobe koje je Naslov sa svoje strane predložio i za koje ne postoji tehnička zaprieka da ih se izruči.—

Za ostale osobe koje su navedene u dopisu Naslova od 1. rujna 1942 broj Str. Pov. 206/42 nismo u stanju izmjeniti jer se ne nalaze na životu.—

Prema tome u savezu sa našim ranijim ponudama voljni smo predati osobe koje su kvalitativno donekle isto tako vrijedne kao i po Vama potrebne, a povrh toga dajemo dalnjih 15 osoba koje prema svojem dosadašnjem radu u partiji odnosno za partiju mogu Naslovu poslužiti možda i bolje nego oni kojih nema.—

Navodimo popis tih osoba:

- 7.— Šoštari Vilma, studentica agronomije, veza sa rednim brojem 6.
- 8.— Tuhtan Aleksander, inovnik simpatizer komunizma,
- 9.— Deanovi Dušan, inovnik, simpatizer komunizma
- 10.— Ljubeti Juraj, Jan M(jesnog) Komiteta Daruvar
- 11.— Pavlovi Dušanka, uhi ena zajedno sa rednim brojem 4
- 12.— Wagner Ana, uhi ena zajedno sa jednim brojem 4 i 3.
- 13.— Poslek Viktor, krojački pomočnik Zagreb, glavna veza Komunističke Partije Hrvatske i partizanskih odreda.
- 14.— Dasovi Stjepan, inovnik ministarstva zdravstva, kandidat za Centralni Komitet Jan K.P.H. komunista iz vremena Jugoslavije.
- 15.— Pribani Martin iz Zagreba, sekretar III rajonskog komiteta.—
- 16.— Gerovac Anka, glavna veza između Zagreba i Štaba I Zone, sestra poginule partizanke Dušanke, nije ime nosi III. batalljon I. operativne zone
- 17.— Baka i Eugen, trgovacići pomočnik Jan K.P.H.
- 18.— Schrempf Franjo, osuđivan za vrijeme Jugoslavije radi komunizma, iz Osjeka.

19.— Mileti Stjepan, glavni lan rukovodstva S.K.O.J.

20.— Salihodži Safet iz Br kog, komunista iz vremena Jugoslavije, osu ivan 1932 god(ine)

21.— Maži Stjepan, komunista još iz vremena Jugoslavije.

22.— Šimi Rudolf, Španjolski dobrovoljac, glavni org(anizator) URS-a

23.— Jarec Stjepan, Španjolski dobrovoljac,

24.— Špoljari Josip iz Zagreba lan K.P.H.

25.— Mesari Ivan, trg(ova ki) pomo nik iz Zagreba lan udarne grupe

26.— anak Jovan, trg(ova ki) pomo nik iz Zagreba, lan udarne grupe

27.— Šimovi Nikola, željezni ar, lan rukovodstva na želj(eznici) u Zagrebu.

28.— Mokus Stjepan, privatnik, simpatizer komunizma,

29.— Grbeni Vinko, privatnik, simpatizer komunizma, i

30.— Slari Josip, privatnik, simpatizer komunizma.—<sup>4</sup>

Dakle, ustaše su u me uvremenu »pronašle« šest osoba koje je Štab 3. operativne zone tražio svojim dopisom od 1. septembra 1942, a osim njih u zamjenu za Wagnera i Vutuca ponudili su još 24 osobe.

Tu je, najzad, i depeša UNS-a (ponovo s potpisom »Ured I Upravitelj u.z. Šaban«) poslata 21. septembra 1942. Župskoj redarstvenoj oblasti Nova Gradiška:

»Danas je izdat nalog zapovjedni tvu sabirnih Logora Jasenovcu i Zaštitnom redarstvu u Zagrebu da naslovu radi izmjene Vutuca i Wagnera preprati sliede e uhi enike: Lon ari Vladimira Komar Ivanku Šoštari Vilima Tuhtan Aleksandra Deanovi Dušan Ljubeti Juraj Pavlovi Dušanka Vagner Ana Poslek Viktor Dasovi Stjepan Pribani Martin Gerovac Anka Bakar i Eugen Schrenpf Franjo Mileti Stjepan Salihodži Safet Maži Stjepan Šimi Rudolf Jarec Stjepan Špoljari Ivan Mesari Ivan anak Jovan Šimovi Nikola Mokus Stjepan Krbeni Vinko Slari Josip. Gornje se dostavlja na znanje i postupak.<sup>225</sup>

Dakle, iz logora Jasenovac i zagreba kih zatvora preba eno je (na depeši stoji napomena »Provedeno«, uz ne itak potpis), najvjerovalnije 22. septembra, Župskoj redarstvenoj oblasti u Novoj Gradiški 26 osoba.

Uz prepostavku da su osobe u jednoj listi navedene kao Dejanovi , Grbeni Vinko, Moguš Franjo i Špolja-

ri Josip identi ne osobama navedenim u drugoj listi kao Deanovi, Krbeni Vinko, Mokus Stjepan (u ovom sluaju je slovo »g« ispravljeno u »k«!) i Špoljari Ivan, onda je s liste od 37, odnosno 36 osoba iz depeše od 15. septembra nedostajalo sljede ih dvadeset osoba: Arvaj Lili, Bahun Tomislav, Dosti i Petar, Franceti Nikola, Fresl Ivan, Gabrieli Miloje, Gottlich Miroslav, Husenik Josip, Kajin Adolfina, Lab evi Stojan, Ljubi Ivan, Maglajli Ekrem, Matkar Mirko, Poljak Pavao, Šoli Stjepan, Tucakovi Stanko, Vaks Paula, Vinovrški Dragutin, Weis Paulina (Pauna?) i Zderi Mihailo.

Me utim, na listi od 28 osoba pojavljuje se devet onih koje se nisu nalazile na listi od 37, odnosno 36, i to: Jarec Stjepan, Ljubeti Juraj, Maži Stjepan, Mileti Stjepan, Pavlovi Dušanka, Salihodži Safet, Schrempf Franjo, Šimi Rudolf i Vagner Ana.

O toku pregovora izme u Štaba 3. operativne zone i ustaških vlasti dr Pavle Gregori Brzi, tada lan Povjerenstva KPH za Slavoniju, napisao je u jednom nedatiranom pismu Dragutinu Sailiju, tako er lanu Povjerenstva CK KPJ koji se nalazio na radu u Zagrebu:

»Dragi Korla!

Stvari su sa izmjenom tekle ovako:

(...)

... Pregovori su zapo eli preko Nove Gradiške. Najprije su ustaše nudili u zamjenu za svoje zatrudnjene funkcionere desetak seljaka za koje su rekli da su partizani. Štab III Operativne zone tražio je da mu se isporu e 15 drugova i drugarica iz zatvora i koncentracijskih logora. Popis ovih drugova i drugarica dajem na kraju ovog dopisa. Ustaše su, me utim, odgovorili da iz tehni kih razloga ne mogu izru iti sve zatražene, nego samo etvoricu, jer da se ostali ne nalaze više u životu. Bili su spremni izru iti slijede u etvoricu sa kojima su još raspolagali.

Andriju Hebranga, Mladena Ivezovi a, Olgu Kohn i Bogdanku Podunavac, a za ostale koje su poubijali ponudili su novu 26-toricu, tako da je broj za izmjenu odre enih drugova i drugarica narastao na 30. Nakon poduzih pregovora o izmjeni i mjestu izmjene i nakon toga što su ustaše zaprijetili da e primijeniti represalije protiv drugova koji su bili odre eni za izmjenu, Štab je prihvatio ponudu pa je dne 23. IX 1942. kod mjesta Cage došlo do izmjene zarobljenika sa našim drugovima.

Dokumente o izmjeni, prepisku i ostalo u vezi

s time šalje Štab III Operativne zone Glavnom štabu. Ovo toliko da si informiran Ti i drugovi u Zagrebu. Znaš i sam kako je to veliki uspjeh za slavonske partizane i kako se oni tim svojim podvигom ponose.«<sup>226</sup>

U jednom drugom pismu Dragutinu Sailiju, poslanoj u Zagreb tako er poslije zamjene Vutuca i Wagnera, 21. oktobra 1942. godine, dr Pavle Gregori Brzi kaže:

»10) Ovo je bio spisak narodnih boraca koje smo mi predlagali za izmjenu: 1. Franjo Šrempf, 2. dr Stjepan Policer, 3. Rudolf Hroznić, 4. Elizabeta Pelzl, 5. dr. Pavletić, 6. Mila Herzog, 7. Veljko Maletić, 8. Stanislav Piljo, 9. Marko Pauković, 10. Lida Zlatić, 11. Mirko Sukić, 12. Milutin Mićo Podunavac, 13. Stjepan Funarić, 14. Rudolf Domanjić, 15. Nikola Basić, 16. Erih Druker. Zatim smo tražili posebnim dopisom Andriju Hebranga, Henrika Znidarića, Mirka Bukovca, Marijana Krajačića, Mladena Ivezovića, Ivanu Komar, Danu Popović, Julija Eckera, Peru Prodanovića, Vladu Lončaru, Bogdanku Podunavac, procesora), Sarajevu, Stevu Šabiću, Olgu Kohn, Milana Torbicu. Dobili smo one koje smo Vam ve spomenuli, za ostale su nam javili da nisu na životu iako to ne odgovara stvarnosti bar za jedan dio spomenutih.«<sup>227</sup>

Iz dopisa Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška Štabu 3. operativne zone od 18. septembra vidi se da je u prethodnim pregovorima bilo govora o razmjeni po grupama, jer ustaše u zahtijevanom roku nisu mogle da »pronađu« sve tražene uhapšenike. Međutim, Župska je redarstvena oblast, »po nalogu predpostavljenih«, morala izvršiti razmjenu »u isti as... a ne da se izmjena vrši po skupinama«. Zato dr Pavle Gregorić piše o dvije grupe osoba traženih za razmjenu: o prvoj, koja je tražena »posebnim dopisom« (riječ je o već citiranom dopisu Štaba 3. operativne zone od 1. septembra), a zatim o drugoj, u kojoj se nalazilo 16 osoba i koje je dr Pavle Gregorić u citiranom dopisu poimenio naveo.

Kojim je dopisom i kada Štab 3. operativne zone ustvaškim vlastima poslao spisak od 16 »narodnih boraca koje smo mi predlagali za izmjenu«, nismo mogli utvrditi.

Postoji i verzija toka pregovora oko razmjene zarobljenog Vutuca i Wagnera, koju je 13. novembra 1972. godine beogradskim publicistima Dragomu Markoviću i Savi Kržavcu dao sam Grga Jankes, nekadašnji komandant 3. operativne zone Hrvatske:

»U zasedi uhvatili smo dvojicu ustaških oficira u automobilima. Jedan je bio Pavelić savetnik dr Vutuc, a drugi funkcioner okružnog redarstva dr Wagner. Naši su ih do ekali u zasedi i ostale lanove komisije i njihovu pratnju pobili. Vutuc i Wagner su digli ruke i predali se. Vutuc je bio lakše ranjen u šaku, kuršum ga je samo ogrebao.

Nekoliko dana posle toga, kod mene je došao jedan domobranski oficir sa ponudom za razmenu zarobljenih ustaša za naše ljudе koji su amili u ustaškim logorima i zatvorima. Poslali su ga iz ustaške komande. Rekao sam mu da smo spremni na razmenu, ali je trebalo utvrditi uslove, pa sam ugovorio i drugi susret. To je bila naša prva razmena, dotle nismo imali nekih iskustava u tom pogledu. Sve se to dogodilo po etkom avgusta 1942. godine.

U me uvremenu smo napravili spisak drugova koje smo tražili. U spisku je bilo nekoliko lanova CK KP Hrvatske, me u ostalima i imena Mirka Bukovca, Antuna ešnjaka, Rika Znidaršića, pa i samoga Andrije Hebranga.

(...)

Kad smo ustašama dali prvi spisak za razmenu, odgovorili su nam da neki koje tražimo — Bukovac, ešnjak, Znidaršić — nisu živi. Tada smo mislili da ubacimo imena drugih naših poznatih komunista, ali nismo znali pod kojim su imenima uhapšeni, pa smo se plašili da ih ne gurnemo još u već u nevolju.

Tri puta je spisak menjан i dopunjavan. Konačno sam poslao svoga kurira u Staru Gradišku sa spiskom. Tražili smo petnaestoricu drugova. Oni su nam dali trideset troje, jer su nam umesto nekih drugova koje smo tražili, a nije ih bilo, dali po dvojicu-trojicu više. Razmena je izvršena 23. septembra 1942. godine.<sup>228</sup>

Dokumenti koji bi potvrdili navode Grge Jankesa u nizu detalja koji nisu u skladu s onim što je rečeno o toku pregovora o razmjeni Vutuca i Wagnera — nismo pronašli. Isto tako nigdje nismo naišli na podatak da je Stab 3. operativne zone tražio i Antuna ešnjaka. Govo-

re i o predratnom partijskom komitetu za etvrti zareba ki rajon, Antun Biber Tehek kaže:

»Za sekretara je izabran Antun ešnjak, a za lanove Nada Heiligstein (Hajligštajn), Mihajlo Martinović, Jelka Simenić (Suknai) i Antun Biber. Antun ešnjak je ujedno bio i član MK. Poginuo je poslije napada na SSSR. Na ulici ga je prepoznao jedan ustaški agent, koji je na njega pucao kod Švarcova doma i ranio ga, a kasnije su ga na policiji ubili.«<sup>229</sup>

Dogodilo se to 1941. godine.

Međutim, podatak Grge Jankesa o 33 (a ne 30) aktivista NOP-a dobivena za Wagnera i Vutuca potvrđuje i »Politički izvještaj za period od 14. septembra do zaključka no 8. oktobra 1942. godine«, što ga je Štab 3. operativne zone NOP-odreda Hrvatske 8. oktobra 1942. godine dostavio Glavnom štabu Hrvatske:

»Nazad dvije nedjelje izvršili smo razmjenu poohapšenih ustaških bandita za naše drugove koji su se nalazili u ustaškim zatvorima i koncentratorima. Za dva zarobljena ustaška dužnostnika dobili smo 33 druga i drugarice. (Istakli autori.) Ovo smatramo za veliki uspjeh pošto smo našeg kručnog neprijatelja primorali da pregovara s nama kao sa jednim moćnim faktorom, kao i da popusti i kapitulira pred našim zahtjevima. Ujedno vam prilažemo prepise cjelokupne prepiske sa ustaškim vlastima prilikom ove razmjene, iz koje će te vidjeti razvoj rada oko razmjene.«<sup>230</sup>

Postoji jedan interesantan detalj o razmjeni izvršenoj 23. septembra. Naime, još 1. jula 1941. godine »Ravnateljstvo za javni red i sigurnost za Nezavisnu Državu Hrvatsku« dostavilo je svim župskim redarstvenim ravnateljstvima akt kojim se »raspisuje potraga za slijedećim komunistima u bjegu«:

- »1.) Dr Pavao Wertheim (Verthajm)...
- 2.) Zdenko Štambuk...
- 3.) Petar Grubor...
- 4.) Andrija Hebrang, rođen 21. X 1899. u Baćevcu, opština Gradina, kotar Virovitica, sin Andrije i Cecilije (oče) Strasser, neoženjen, rimočnik, trgovac putnik.«<sup>231</sup>

Slijedeći podaci o Radi Konaru, drugu Pavlu Gregoru, a onda tekstu:

»U slučaju pronađenja imadu se navedeni pod sigurnom stražom uputiti redarstvenom ravnateljstvu, a onda tekstu:

jstvu u Zagrebu pozivom na broj 7396/41. Za dom spremni. Predstojnik politi kog odsjeka *Vutuc*.<sup>232</sup>

Tu potjernicu, na kojoj se nalazi i ime Andrije Hebranga, potpisao je onaj isti Mirko Vutuc, kojega su partizani etrnaest mjeseci kasnije zarobili i zatim zamijenili, medu ostalima i za tog istog Andriju Hebranga!

Kada je rije o razmjeni Vutuca i Wagnera, pažnju zaslužuju još neki reci dra Mladena Ivezkovića, zapisani u Bihaću u 1942. godine, dva mjeseca poslije zamjene:

»Šest dana ostali smo u Novoj Gradiški. Šest dana postupali su s nama dželati kao sa svojim dragocjenim gostima. Hrana je i dalje dolazila iz gostione, svaka nam je želja bila odmah ispunjena. Neki ustaški poručnik bio nam je dodijeljen na službu.

Ali noge su nam ipak vezali lancima. Bili smo sada zajedno u jednoj dvorišnoj eliji: Andrija, Olga, Seka Podunavac i ja.

Međutim su trajali pregovori između slavonskih partizana i ustaša. Partizani su zarobili *Vutuca*, zamjenika ravnatelja Ustaške nadzorne službe, i *Wagnera*, šefa Župskog redarstva iz Gradiške. Partizani su tražili 15 drugova u zamjenu. Od tražene petnaestorice samo nas trijekor bili smo na životu. Drugi su bili poubijani u logorima i zatvorima. Ustaše su u zamjenu ponudili tridesetoricu logoraša, i nakon pregovora od nekoliko dana partizani pristaju na ponuenu listu. Bilo je tu nekoliko potpuno nepoznatih lica.

Iz Zagreba i logora stigli su u Gradišku oni, koji treba da se zamijene. Bio je tu i Vlado Lonarić, Ehrem Maglajlić, Puba Schrempf, Maja Komar, Dasović... (to kice su i u originalu — primjera autora)

23. septembra, vezani po dvojica, preba eni smo najprije željeznicom do Okuana, a poslije kamionom do Caga, mjesto zamjene.

Na brdašcu je, prema utanju, lepršala bijela zastava. Uz cestu bile su postrojene njemačke vojske. Gore, na brdašcu, sigurno osiguravaju naši partizani sve puteve.

Polazimo u koloni prema bijeloj zastavi. Tamo su se već pojavili zarobljenici Vutuc i Wagner s jednim partizanom pregovaračem. Stoji nas trideset prema dvojici. Kod bijele zastave! Zarobljenici

se smješkaju. Prvi partizan, kojega smo vidjeli, Slobodan, politkom. II. bataljona I. slavonskog odreda, vodi s agentom, koji nas je doveo na brdašce, posljednje pregovore o na inu izmjene.

Sada nam tek odvezuj u ruke.

Slobodni! Kre emo brzim koracima dalje uzbrdo. Kad sam se osvrnuo, video sam Vutuca i Wagnera, kako su iz svih sila potr ali nizbrdo, prema cesti, gdje su ih ekali ustaše i Švabe.

(...)

Ustaški su banditi poslali za nama drugog dana avione u potjeru. Sva sela, kojima smo prolazili, bila su bombardirana, ali sa zakašnjnjem...«<sup>233</sup>

O povratku iz partizanskog zarobljeništva M. Vutuc je u izjavi datoj Nijemcima rekao i ovo:

»Grga (Jankes — primj. autora) nam je 20. septembra održao na rastanku govor. Napomenuo je da ne emo mo i re i, kada se vratimo svojima, da su partizani s nama loše postupali, te da se u svaku dobu možemo vratiti partizanima. (...) Krenuli smo nazad. Ponovo smo išli preko Bu ja i Cicvara. Na Papuku smo prošli kroz još dva sela. Da li su to bili Zajle i Zve evo — ne mogu re i. Nakon toga smo prošli kraj sela Bjeljavci, Budi i, Bobare i Rogolji. Kretali smo se uglavnom no u i no u prolazili kraj naselja. U Budi ima smo bili danju. Mogle su se primijetiti seoske straže. Prema Čagama, gdje je trebalo da budemo zamijenjeni, pratilo nas je 20 ljudi. Osim njih, lijevo i desno, kretale su se razne grupe kao osiguranje, koje sam ja samo povremeno mogao da vidim. Moglo se raditi o 2—300 ljudi.«<sup>234</sup>

Kasnije, u partizanima, kao lan Izvršnog odbora AVNOJ-a, dr Mladen Ivezovi vodio je dnevnik, pa je pod datumom 31. marta 1943. komentarišu i pregovore koji su tada vodeni s Nijemcima o razmjeni, zapisao i OVO:

»Oni dakako pristaju na sve naše zahtjeve, ali je neprilika u tome, što u Hrvatskoj nemaju oni zatvore i logore u rukama, nego ih imaju ustaše. Ustaše pak sabotiraju predaju zatvorenika ili logoraša, i to na vrlo jednostavan na in. Prosto izvijeste Nijemce, da taj ili taj (koji je od naše strane zatražen) nije više na životu, da je umro, ili ak da je na slobodi, ali da se ne može prona i. I ne samo to, nego je utvr eno, da su oni odmah ubili neke naše drugove, koje su partizani tražili za izmjenu.

To je na pr. utvr eno za *Zlatu Šegvi*, koja je iz logora nestala nekako u isto doba, kad ju je Vrhovni štab tražio. Nije isklju eno, da je i dr *Jurica Bocak* ubijen tada, kad je zatražen za izmjenu. Nekoliko dana prije, nego što su mene za izmjenu tražili slavonski partizani, tražio me je, u ime Vrhovnog štaba, Marijan Stilinovi (koji je kao izaslanik VŠ došao u Zagreb). Ustaše su Nijemcima poruili, da me ne mogu prona i. A u stvari su me isti dan, t.j. 27. augusta 1942., potajno iz zagreba kog zatvora po drugi put prebacili u Jasenova kilogor, gdje su me držali tri tjedna potpuno izolirano od sviju, u jednoj od šest logorskih samica ili tzv. elija smrti. Sigurno su postojali neki razlozi, što nisam bio odmah ubijen. Ali kad su me ve u to vrijeme ostavili na životu, onda je to vjerovatno bilo zato, što su me istodobno tražili za izmjenu slavonski partizani. Ustaše su me — tako ja mislim — lakše dali našim Slavoncima, jer su oni imali u šakama Vutuca i Wagnera, dakle dvojicu ustaških glavešina, do kojih im je bilo zaista mnogo stalo. A pošto sam i ja, kao i Andrija, bio jedan od rijetkih logoraša, koji smo ostali na životu, dok su drugi, koje su partizani tražili, svi odreda bili pobijeni, ustaše su odmah pristali da me predaju, samo da bi bar koliko-toliko udovoljili zahtjevima partizana. I ja mislim, da je samo ta okolnost, što su me nekako u isto vrijeme tražili i Vrhovni štab i Štab III. op(erativne) zone (Slavonci), u inila, da sam ostao na životu i da sam zamijenjen.<sup>235</sup>

Podnošenje zahtjeva za razmjenu Zlate Šegvi, o kojoj govori dr Mladen Ivezovi, spominje i Tito u svom pismu Centralnom komitetu KP Hrvatske od 10. septembra 1942. O dru Juriju Bocaku, predratnom laganu zagreba ke sveu ilišne elije KPH poznato je samo to da je uhapšen u prvoj polovini 1942. i ubijen u logoru Jasenovac.<sup>236</sup>

Ko se sve nalazio medu zatvorenicima i logorašima dobivenim 23. septembra 1942. godine u zamjenu za Vučuca i Wagnera? O tome u sje anjima (pa i u dokumentima!) nalazimo razli ite podatke.

Dr Pavle Gregori u svojim sje anjima piše:

»Zamjena je izvršena 23. septembra. Ustaške vlasti nisu nam predale dobar dio drugova i drugarica koje smo tražili, jer su ve bili ubijeni (Mirko Bukovac, Marijan Kraja i , Julius Eker, Pero

Prodanovi , Vlado Lon ar, Stevo Šabi , Milan Torbica, Dana Popovi ). Prof(esor) Ivo Saraj i i Rudi Šimi bili su otpremljeni u logor u Austriji (Wiener-Neustadt), odakle su pobegli i stigli u Slavoniju gdje su se odmah povezali s oslobođala kim pokretom.

(...)

Za zamjenu ustaške su nam vlasti uputile 35 logoraša od kojih smo samo Andriju Hebranga, Mladena Ivezkovi a, Bogdanku Podunavac, Olgu Kohn i Ivanku Komar mi tražili. Ostale su nam uputili kao 'naknadu' za one koje smo tražili, a bili su ve ubijeni.<sup>237</sup>«

S obzirom na Vladu Lon ari, zapravo Lon ari a, dr Pavle Gregori grijesi: on nije bio ubijen, ve se nalazio me u logorašima i zatvorenicima zamijenjenim za Vučića i Wagnera. Pri formiranju 1. slavonske NOU brigade i reorganizacije postoje ih partizanskih odreda 11. oktobra 1942. Vlado Lon ari , kao iskusni španski borac, postavljen je za operativnog oficira Štaba I odreda 3. operativne zone, a kraj r<sup>Q</sup>ta do eka je kao politički komesar 28. slavonske divizije.<sup>238</sup>

I Grga Jankes i ostali autori brojku 33 objašnjavaju navodom da su ustaše umjesto nekih ljudi koje nisu mogli prona i za svakog od njih dali po dvojicu drugih. S obzirom na izvještaj Štaba 3. operativne zone Glavnog štabu Hrvatske od 8. oktobra, iako se u njemu ne obrazlaže brojka 33, ni ta se cifra ne može isklju iti kao konstanan broj pristalica NOP-a oslobo enih iz ustaških zatvora i logora.

Ured I Ustaške nadzorne službe poslao je 23. septembra 1942. godine pod »Taj. BROJ: 68360-III/1942.« svim župskim redarstvenim oblastima ovakav dopis:

»Dana 23. rujna 1942. izvršena je od strane naših vlasti predaja sliede ih zato enika-partizanima — i to: 1) *Vladimir Lon ari*, ro (en) 12. VI. 1908. u Selcima, kotar Crikvenica, rkt. (rimokatalik — primj. autora), sin Nikole i Katarine, trg(ova)ki pomo nik; 2) *Ivana Komar*, ro (ena) 14. VI. 1920. u Gospi u, rkt. k i Alojza i Marije, sluša ica agronomije; 3) *Aleksandar Tuhtan*, ro (en) 27. II. 1907. u Koparu, Istra, sin Josipa i Marije, inovnik državne riznice; 4) *Stjepan Dasovi*, ro (en) 28. VIII. 1919. u Podlapcu, kotar Udbina, sin Petra i Kate, rkt. inovnik higijenskog zavoda u Zagrebu; 5) *Martin Pribani*, ro (en) 29. IX. 1909. u Bukovlju, kotar Garešnica, sin Ivana i Mandi, rkt. krova ; 6) *Ana Gerovac*, ro (ena) 25. II. 1915. u

Jezeranama, kotar Brinje, k i Mile i Anke, rkt., kroja ka pomo nica; 7) *Eugen Bakar i*, rod(en) 21. II. 1916. u Sušaku, sin Eugena i Katice, rkt., sluša medicine; 8) *Stjepan Miletic*, rod 26. XII. 1922. u Županji, sin Ivana i Jane, rkt., ak; 9) *Franjo Mokus*, rod., 2. VI. 1905. u Škarevici, kotar Jastrebarsko, sin Dure i Kate, rkt.; 10) *Vilko Grbeni*, rod. 26. VII. 1909. u Brestovcu, kotar Daruvar, sin Stjepana i Ane, rkt., postolar; 11) *Josip Solari*, rod. 5. III. 1917. u Potoku, kotar Kutina sin Mije i Marije, rkt., stolarski pomo nik; 12) *Dušan Dejanović*, rod. 29. XII. 1922. u Karlovcu, sin Rade i Bare, vjere pravoslavne; 13) *Viktor Poslek*, rod. 13. III. 1920. u Desini u, kotar Pregrada, sin Antuna i Vere, rkt., kroj(a ki) pomo nik; 14) *Schrempf Franjić*, rod. 1917. u Fiumi, sin Franje i Magde, rkt. mehani ar; 15) *Salihodžić Safet*, rod. 1906. u Br kom, sin pok(ojnog) Fehima i Hamife, islamske vjere, stolar; 16) *Stjepan Jarec*, rod. 21. III. 1912. u Sv. Ivan Zelina, rkt., mesarski pomo nik; 17) *Jovan anak*, rod. 1922. u Medarima, pravoslavac; 18) *Mladen dr. Ivezović*, rod. 1903. sin Bogdana i Zdenke, inovnik obrtne komore u Zagrebu- 19) *Olga Kohn*, rod. 1913. u Pakracu, žena Markova, doma ica, Židovka; 20) *Bogdanka Podunavac*, rod. 1922. u Pakracu, k i pok(ojnog) Danila, doma ica, vjere pravoslavne; 21) *Ana Wagner*, rod. 1918. u Pakracu, žena Alojzijeva, doma ica, vjere grko-isto ne; 22) *Vilma Šoštarić*; 23) *Juraj Ljubetić*; 24) *Dušanka Pavlović*; 25) *Andrija Hebrang*; 26) *Stjepan Mažić*; 27) *Nikola Simović*; 28) *Rudolf Šimić*; 29) *Josip Špoljarić* i 30) *Ivan Mesarić*.

Predaja je izvršena kod Oku ana u zamjenu za gg. Vutuc Mirka, Zamjenika glavnog nadzornika redarstva u Hrvatskoj i Wagner Karla, upravitelja Župske redarstvene oblasti u Novoj Gradiški, koji su po partizanima bili zarobljeni.

Kako postoji mogunost da gore navedeni komunisti, medu kojima imade vrlo opasnih, napustite partizansko područje i nastave svojim ilegalnim radom, to se naslov upozorava, da svojim područjem vlastima izda potrebna uputstva, kako bi se navedeni komunisti, prilikom možebitnog pripelaza na područje te oblasti, uhitili i prepratili Zaštitnom redarstvu za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje.<sup>239</sup>

Po nalogu upravitelja Ureda I UNS-a taj je raspis potpisao dr Aleksandar Benak, pročelnik protukomu-

nisti kog Odjela III, neposredno pot injenog Ureda I UNS-a.

Jesu li s gornjeg spiska tri osobe »otpale« pa zamijenjene sa šest drugih i ako jesu, koji su to poimenice »otpali« a koji umjesto njih uneseni u novu listu zamijenjenih — nismo mogli utvrditi.

Mirko Vutuc je u dopuni svoje biografije, pisane u partizanskom zarobljeništvu, naveo da su ustaški agenci u ilegalnom NOP-u Cincipinka, Hupert i bivši španski borac Bobi (to je bio Štetner) jer je znao da su njihove izdaje i služenje ustašama bili partizanima ve pojavno poznati. Me utim, s njim su sigurno vo eni razgovori o raznim temama, naravno s težištem na podruju njegove djelatnosti. Vjerovatno su o tim razgovorima napravljene i zabilješke jer Glavni štab NOP-odreda Hrvatske, izvještavaju i 7. oktobra 1942. godine Vrhovni štab o »slavonskoj razmjeni«, piše: »... šaljemo i zapisnike saslušanja Wagnera i Vutuca koji pretstavljaju interesantne dokumente«. Saslušanja koja su Vutuc i Wagner sami pisali nisu naro ito »interesantna dokumenta«,<sup>240</sup> me utim, druga saslušanja nismo uspjeli da protina emo!

Za vrijeme boravka u partizanskom zarobljeništvu Vutuc je imao priliku da upozna ne samo lanove Štaba 3. operativne zone, ve i niz ljudi koji su u prištapskim službama obavljali razne dužnosti, te neke lanove komandnog kadra odreda koji su dolazili u Štab zone ili su nailazili s drugih podruja. On je u svom saslušanju u neidentifikovanoj njema koj ustanovi, odnosno komandi, za dvadesetak rukovodilaca razli itog nivoa naveo kratke podatke, uglavnom njihove nadimke i funkcije. Pod pravim imenom spomenuo je samo Žarković, »ranije liječnika u Novoj Gradiški« (dr Grujica, šef saniteta 3. operativne zone), Zmaj, »studenta agronomije« (Josip, sekretar Povjerenstva PK SKOJ-a za Slavoniju), Gezu Bogdanović, »bivšeg žandarmerijskog vodnika u vrijeme Jugoslavije« (Gedeon, operativni oficir 3. bataljona 1. odreda 3. operativne zone), i Mazalicu, »nazvanog Killer, koji se prema nama (Vutucu i Wagneru — primj. autora) naro ito pristojno ponašao, a osjeao se više velikosrbinom nego komunistom«. Tanost te Vutucove ocjene Nikole Mazalice Killera, komandira voda, potvr uje i napomena Redakcije treće knjige zbornika *Građe za historiju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji* da je Mazalica »potajno sa-

radivao s etnicima na Motajici radi ega su ga partizani strijeljali«.

»S nama je postupano vrlo dobro« — izjavio je Vutuc. — »Bezuvjetno su nas htjeli pridobiti i ak su nam nudili visok položaj. Šta više, bilo nam je ponu eno da budemo ljudi za vezu s drugim partizanskim grupama u Njemačkoj i dalje u Francuskoj. Gašpar (Karlo Mrazović — primj. autora) vrlo dobro je ocijenio moju biografiju i smatrao da je šteta što nismo u njihovim redovima. Hranu smo dobivali tri puta dnevno. I inače je hrana u Glavnom štabu bila dobra. Svakog dana je bilo mesa. Na ishranu se ne može požaliti. Na nas se izrazito htjelo ostaviti dobar utisak.

(...)

Nas je saslušavao neki 'Vladimir'. Izgleda da je tamo rukovodio policijskom službom i vodio istrage i saslušavao. Došao je u februaru-martu iz Njemačke. Pokazao mi je pasoš iz Njemačke. Tek letim no sam video ime Kurt. Biće da je i to lažno ime.<sup>241</sup>

Citirani pasus, u kome M. Vutuc, o igledno, izmišlja tvrdnje kojima želi da istakne svoju i Wagnerovu nepokolebljivu privrženost ustaškom pokretu, on dopunjava podacima o emu je sve bio saslušavan: *o talijanskim i njemačkim rukovodećim ljudima u Zagrebu, o brojnom stanju njemačkih, ustaških i domobranskih trupa te o organizaciji obavještajne službe u Zagrebu, o Gestapu i ustaškim špijunima u partizanskim redovima*, da bi na kraju naglasio kako su partizani »s naročitim zadovoljstvom pokazali pasoš s peatom hrvatskog poslanstva u Beogradu i uopće falsifikovane pasoše«.

Vutuc je u svom saslušanju pred Nijemcima, pored ostalog, nastojao i da isključi svaku primisao o ustaškoj odgovornosti za pogibiju dvojice rukovodilaca Njemačke narodnosne skupine u tzv. NDH. U tom sklopu treba posmatrati i sljedeću izjavu:

»Pretpostavljam da su partizani bili obaviješteni o našem nailasku. To sam kasnije saznao od 'Kurta', koji mi je rekao da, kada treba nekamo da se vozimo, ne treba noći u tome telefonski razgovarati. Stvarno, no ranije, oko 23,30 sati, gospodin Holzschuh je o putu u Lipik telefonski razgovarao s gospodinom Wagnerom. S druge strane izjavili su da su oni propustili jednu pticu (mislili su na ustašu na motorkotaču) da bi nas mogli napasti.<sup>242</sup>

U to vrijeme partizanska obavještajna služba nije

praktikovala uključivanje niti je raspolagala sredstvima i znanjem za uključivanje na međugradske i uopće neprijateljske telefonske linije. U materijalima o zasjedi u kojoj su Vutuc i Wagner zarobljeni nigdje se ni jednom jedinom riječju ne spominje nešto slično! A što se tiče propuštanja »jedne ptice«, opće je pravilo svake zasjede bilo da prethodnicu propusti i sa eka glavninu kolone. Ako je ta glavnina bila nesrazmjerne jačine, eventualno, motorizovana, trebalo je da propusti i nju i napadne za elje!

Nakon izvršene razmjene formirana je partijska komisija sa zadatkom da tačno utvrdi prošlost i držanje logoraša i zatvorenika razmijenjenih za Vutuca i Wagnera na policiji, jer, kako je napisao dr Mladen Iveković, »bilo je tu nekoliko potpuno nepoznatih lica«. Trebalo je za sve njih istragom ustanoviti kada su, zašto, gdje i kako uhapšeni, kako su se držali u toku istrage itd.

Komisiju su sa injavali Andrija Hebrang, Pavle Gregorić i Vladimir Majder Kurt, obavještajni oficir 3. operativne zone. Već samo prisustvo Vladimira Kurta u komisiji upozoravalo je na to da je jedan od njegovih glavnih zadataka bio da ne dozvoli da ustaše putem te razmjene u partijske redove ubace svog agenta.

Prema podacima Mile Milatovića, na osnovi nalaza komisije, »trojica su odmah streljani, i to dvojica zbog izdajničkog držanja na ustaškoj policiji, i jedan kao ubačeni agent UNS-a — Stipe Dasović<sup>243</sup>«.

Stipe Dasović bio je sekretar partijske elije u zagrebačkom Higijenskom zavodu na Zvijezdi.<sup>244</sup> Prvih mjeseci okupacije lan Mjesnog komiteta KPH u Zagrebu Vojo Kovačević održavao je s njim vezu preko svoje vjenčanice Božene Brle i.<sup>245</sup> Kada su Kovačević i 2. septembra 1941. godine uhapsile ustaše i kad je ne odavši nikoga, ubijen, Božena Brle i se povezala s Andrijom Hebrangom i služila mu, osim sa ostalima, kao kurirska veza i sa Stipom Dasovićem,<sup>246</sup> sve do Hebrangova hapšenja. Malo kasnije uhapšen je i Dasović.

Stipe Dasović je, najvjerovaljnije, identificiran s »partizanom Dasovićem«, za koga Tito u 3vom pismu Centralnom komitetu KPH od 10. septembra 1942. navodi da je u policijskoj istraci teretio Krunku Zastavniković, koja je bila zamijenjena u »livanjskoj razmjeni«.<sup>247</sup>

Grga Jankes je u već spomenutom razgovoru s beogradskim publicistima Dragom Markovićem i Sa-

vom Kržavcem, vodenim 13. novembra 1972. godine, re-  
kao i ovo:

»Komisiju su sa injavali Karlo Mrazovi Gašpar, komesar Treće operativne zone, zatim Vlado Kurt — obaveštajni oficir u štabu Zone, Pajo Gregori, koji nije ostao do završetka rada komisije i Andrija Hebrang.

(...)

Komisija je donela odluku da se strelja jedan drug, sekretar Sreskog komiteta KP iz Gorskog Kotara. Rekli su da se izdajni ki držao i da su ga ustaše podmetnule kao svoga špijuna. Kazali su da je izdao neke drugove i nacrtao položaj partizanske bolnice.«<sup>248</sup>

Karko Mrazovi Gašpar nije bio član komisije koja je ispitivala razmijenjene aktiviste NOP-a, a kako se zvao »sekretar Sreskog komiteta KP iz Gorskog Kotara«, o kojem govori Grga Jankes, nismo mogli da utvrdimo. Isto tako ni u jednom sa uvanom dokumentu, ustaškom ili njema kom, nismo našli na trag o tome da je pri razmjeni izvršenoj 23. septembra 1942. godine kod sela Cage u Slavoniji u partizanske redove ubačen neki agent.

U izvještaju koji je 21. oktobra 1942. u ime Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Centralnom komitetu uputio Pavle Gregori Brzi našli su se i reci:

»VI. Na sjednici Povjerenstva koja je bila održana 14. X. 42. pretresano je pitanje držanja na policiji i u konc. logorima članova Partije i SKOJ-a koji su stigli u Štab zone kao zamjena za dva ustaška bandita.«<sup>249</sup>

Umjesto teksta koji bi se mogao o ekivati i koji bi malo bolje osvijetlio rezultate i zaključke izvedene na osnovi razmatranja »držanja na policiji i u konc. logorima« zamijenjenih komunista, autor je stavio samo tri tačke.

Ni mi ne možemo u initi ništa drugo.

#### *Ponovno u Bosanskoj krajini*

Pošto je 5. septembra u Studenim Vrelima izvršena razmjena i Vrhovni štab saslušavanjem razmijenjenih pripadnika NOP-a saznao da su neki od traženih ali nerazmijenjenih komunista, suprotno ustaškim tvrdnjama da više nisu živi, ipak živi i da se nalaze u ustaškim

zatvorima i logorima, naredio je Štabu 1. proleterske NOU brigade da predloži neprijatelju razmjenu domobranksih avijatiara zarobljenih prilikom obaranja njihova aviona nad oslobođenim teritorijem kod Kupresa za pet komunista koji su se nalazili u zatvorima i logorima. Postupaju i po tom naređenju, Štab 1. proleterske NOU brigade 10. septembra 1942. poslao je Ministarstvu domobranstva u Zagrebu i Velikoj župi Hum u Mostaru dopis:

»Kao što vam je poznato nalazi se u našem zarobljeništvu posada jednog oborenog bombardera, koja se sastoji od pilota Romea Aduma zrakoplovnog bojnika, Božidara Bagnera zrakoplovnog poručnika izvaja, mehaničara enga i Franje stožernog narednika i mehaničara Džemira Kažni a stožernog narednika.

Budući da ste nedavno bili voljni da vršite izmenu zarobljenika, koja je usledila dne 5. ovog meseca, to vam predlažemo da izvršimo zamenu po imenima zarobljenih avijatiara za sledeća lica koja se nalaze u zatvoru kod vaših policijskih vlasti:

1. Hebrang Andrija, uhapšen u Zagrebu i sada se nalazi na Ustaškom redarstvu.
2. Šegvi Zlata, uhapšena u Zagrebu i sada se nalazi u logoru u Gradišći
3. Lav evi -Luci Ivan, uhapšen u Splitu
4. Paveli Ana, uhapšena u Zagrebu sada u logoru u Gradišći.
5. Novosel Ozren, uhapšen u Zagrebu, sada u logoru u Gradišći.

Prema tima obaveštenjima kojima raspolazemo sva se gore navedena lica nalaze na životu u navedenim zatvorima i logorima.

U pogledu vršenja izmene zarobljenika predlažemo da ova usledi na isti način, kao i ona od 5. o. m. O mestu i vremenu izvolite nam staviti konkretnе predloge preko našeg izaslanika.

10-IX-1942

Komandant I proleterske n. o. u. brigade

P. S. Naši izaslanici eka u 5 dana u Mostaru na pristanak vaših vlasti u načelu. Posle ovog roka oni se imaju vratiti sa konkretnim vašim predlogom. Od današnjeg dana pa do dana razmene ne sme proći više od 10 dana.<sup>250</sup>

Još u toku pregovora o razmjeni livanjskih ustaških funkcionera za pohapštene Livnjake, pristalice NOP-a, Stožer 6. pješačke divizije u Mostaru je »pokrenuo pita-

nje zamjene zarobljenih astnika u Livnu, kod mjerodavnih domobranskih vlasti«, ali je 14. avgusta »primio obaviest da priedlog stožera za pregovore sa partizanima od mjerodavnih nije odobren«.<sup>251</sup> O igledno je Ustaška nadzorna služba sve poslove oko njihove razmjene zadržala isklju ivo u svojoj nadležnosti, tako da je i dopis Štaba 1. proleterske NOU brigade od 10. septembra Ministarstvu domobranstva i Velikoj župi Hum u Mostaru sigurno završio u centrali Ustaške nadzorne službe. Me utim, odgovor te centrale na ponu enu razmjenu zarobljene posade oborenog aviona nije stigao.

U me uvremenu su proleterske i krajiske brigade 25. septembra 1942. godine osloboidle Jajce. Tada im je, osim bogatog plijena, »naoružanje i oprema dva oja ana bataljona«<sup>252</sup> palo u ruke i osoblje preduze a »Elektro-Bosna«, koje je radilo za njema ku ratnu industriju: dipl. inž. Othmar Siegelhuber (Otmar Ziglhuber), Otto Bayer (Oto Bajer), trgovac-opti ar, inž. Franz Leinschütz (Franc Lajnšic) i Theresa Reza Mehr (Tereza Mer), inovnica i sekretarica folksdoj erske organizaci-je.<sup>253</sup>

Neprijatelj je nastojao da što prije vrati Jajce. To je dovelo do šestokih borbi jedinica NOV protiv njema - kih, ustaških, domobranskih i etni kih snaga na tom prostoru. Prodiru i s dijelovima 714. pješadijske divizije od Mrkonji -Grada, a dijelova 718. divizije od Donjeg Vakufa, Nijemci su 4. oktobra ponovo zauzeli Jajce. Prije odstupanja partizanske su snage uništile tvorni ka postrojenja i elektri nu centralu, a folksdoj ere Siegelhubera, Bayera, Leinschütza i Theresu Mehr kao taoce sproveli u Glamo , odakle su ih potkraj oktobra prebaciili u Drvar, a zatim potkraj novembra u Bosanski Petrovac.<sup>254</sup>

U toku spomenutih borbi nestali su komandant 3. (sandža ke) proleterske brigade Vladimir Kneževi Volo a, zamjenik politi kog komesara te brigade, Rifat Burdžovi Trša i komandant njenog 4. bataljona Tomaš Žiži . Me utim, tek je kasnije utvr eno da su svu trojicu etnici zarobili no u izme u 2. i 3. oktobra 1942. godine u selu, Trnovu kod Mrkonji -Grada, zaklali ih i bacali u Gruji a jamu na Bara kom brdu.<sup>255</sup>

Nakon odlaska Tita i Vrhovnog štaba te Centralnog komiteta KPJ iz Glamo a na Mliništa (14. septembra 1942), Aleksandar Rankovi je ostao u Glamo u, odakle je održavao vezu i s Titom i s jedinicama, brinu i isto-

vremeno i o zarobljenim Nijemcima i o domobranskim oficirima te o pitanjima njihove razmjene.

ini se da prvi podaci o nestanku Kneževi a, Burđovi a i Žiži a nisu isključivali mogunost da su ih zarobili Nijemci. Zato je A. Ranković 9. oktobra poslao Titu kratko pismo.-

»Druže Stari,

Predlažem da se preduzmu hitne mere za razmenu: 4 Nemca, 4 avijatiara i 7 domobranskih oficira koji se nalaze ovde (u Glamoču — primj. autora) u zarobljeništvu. Pored ostalih za Nemce bi tražili još i Mošu Tomića (Momir — primj. autora), Iana P(okrajinskog) K(omiteta), bivšeg sekretara Okr(užnog) K(omite)-ta u a ku i kandidata CK KPJ koji se još od kapitulacije nalazi u nemam kom zarobljeništvu kao jugoslovenski vojnik.<sup>258</sup>«

Dan prije toga, 8. oktobra ujutro, Tito je s lanovima Vrhovnog štaba i CK KPJ napustio Mliništa i automobilom se prebacio preko Rora, Prekaje i Drvara na Oštrelj, gdje je ostao sve do 25. novembra 1942. godine.<sup>257</sup>

Sa Oštrelja je A. Ranković primio pismo (»Druže Marko«) koje je uglavnom govorilo o rasporedu brigada, borbama i situaciji na pojedinim sektorima, obezbjedenju pojedinih pravaca, evakuaciji ranjenika i materijala itd., ali u kojem se nalazio i pasus koji je bio odgovor na njegovo pismo Titu od 9. oktobra:

»Što se ti e razmjene, potrebno je da se dogovorite koga treba mijenjati. Drugi Stari (Josip Broz Tito — primj. autora) kaže da treba tražiti od Nijemaca Tršu i Volo u za Nijemce. Drugovi Hebrang, Ivezović i Lonari su zaista zamijenjeni u Slavoniji, što je potvrđeno od hrvatskog Glavnog štaba.<sup>259</sup>«

Pismo je pisano u Oštrelju oktobra 1942. bez oznake datuma, a prema istraživanjima Pere Morače, Miše Lekovića i dra Slobodana Miloševića »po nalogu Tita ovo pismo je napisao Arso Jovanović«.<sup>259</sup> S obzirom na to da je Glavni štab NOPO Hrvatske u svom »Operativnom izvještaju br. 19« od 7. oktobra izvjestio o zamjeni drugova koje Tito spominje, te da se u pismu (»Druže Marko«) navodi da je jedna eta 2. dalmatinske brigade »u Peuljama, 9. oktobra napadnuta od Talijana i etnika iz Grahova«, i ovaj je dopis Ranković u pisan poslije prijema njegova dopisa od 9. oktobra. Nakon toga pokreće se većuhodani mehanizam: Štab 1. proleterske brigade, koji je i u »livanjskoj razmjeni« bio potpisnik prijedloga za zamjenu, ponovo kreće u akciju. Ko a Popović

25. oktobra šalje Komandi njema kih vojnih snaga u Banjaluci dopis:

»U našem zarobljeništvu nalaze se etvorica gra ana njema ke narodnosti (Volksdeutsche) i tO:

1) Siegelhuber Otmar sin Geogra, rodom iz Tešnja, elektroinžiner, po zanimanju direktor fabrike 'Elektro-Bosna' u Jajcu.

2) Leinschütz Franz sin Franza, rodom iz Mari-bora, po zanimanju inžinjer u fabrici 'Elektro-Bosna' u Jajcu.

3) Bayer Otto sin Emanuela rodom iz Jajca, gdje je bio asovni ar i trgovac.

4) Mehi Terezija k i Petra rodom iz Vinkovaca, privatna inovnica u fabrici 'Elektro-Bosna' u Jajcu.

Predlažemo vam da se izvrši razmena ovih zarobljenika sa licima koja se nalaze u vašem zarobljeništvu i tO:

1) Kneževi Vladimira

2) Burdžovi Rifata, partizana III. proleterske N. O. U. brigade, koji su zarobljeni izme u Mrkonji grada i Jajca

3) Obradovi Milene

4) Rudi Milene

5) Tušti Zorke

6) Juriševi Lenke

7) Šuti Jelke, partizanki III. proleterske N. O. U. brigade zarobljene na Manja i

8) Žizi Tomaš, partizan III. proleterske N. O. U. brigade, zarobljen izme u Mrkonji grada i Jajca

9) Brat Stipe Bilana iz Jajca.

Svi se ovi zarobljenici nalaze ili u Travniku ili Banjoj Luci.

10) Tomi Momir kroja ki radnik iz Prijevora kod a ka, zarobljen je kao jugoslavenski vojnik u aprilu prošle godine i otpremljen u Njema ku u zarobljeni ki logor, otkuda se je i javljaо svojoj porodici. Izgleda da se u spisku zarobljenika vodi pod drugim imenom, te je stoga potrebno da se potraži po svim logorima i pri tome naglasi da ga se traži radi razmene.

11) Novosel Ozren, lekar iz Zagreba, nalazi se u zatvoru kod ustaške policije

12) Kokot Stjepan, kroja iz Zagreba, nalazi se u zatvoru kod ustaške policije ili u nekom logoru.

Napominjemo da njema ke vojne vlasti nisu u

celosti izvršile obvezu preuzetu prilikom prošle razmene zarobljenika kada su zamenjeni direktor Jorgo i Hans Ott. Tom prilikom predali smo ne-ma kim vojnim vlastima direktora Jorgu uz oba-vezu da nam naknadno pošalju i predaju Novo-sel-Mattes Vandu iz Zagreba, koja se nalazi kod ustaške policije u Zagrebu. Ovoj obvezi me utim nije do danas udovoljeno, pa prema tome tražimo da se ona kao trinajsta pridruži ostalima kod obavljanja ove razmene.

Po izaslaniku ing. Leinschütz Franzu predloži-te nam mesto i vreme razmene, a sama razmena neka se vrši na isti način kao i prošli put.

Za vršenje ove razmene predvideli smo rok od 10 dana, u kom se mora povratiti poslati izasla-nik.

Za komandanta<sup>290</sup>

Tu je doslovno citirana kopija dopisa upućenog Ko-mandi njemačkim vojnim snaga, koja nije potpisana, a nalazi se u Arhivu Vojnoistorijskog instituta u Beogra-du. U njemačkom prijevodu originala tog dopisa nalazi se potpis Ko e Popović i ispod njega napomena koje na ovoj kopiji nema. Riječ je o napomeni iz koje se vidi da je drugi njemački agent koji je zarobljen u Jajcu s radio-stanicom bio Otto Bayer i da...

...»Postoji mogunost da su Kneževi Vladimir, Burdžović, Rifat i Žižić Tomaš (na listi pod rednim brojevima 1, 2 i 8) pali u ruke Drenovićevim etni-cima te ih stoga treba i tamo tražiti.<sup>261</sup>

Vrhovni štab je, dakle, zauzeo stav da se razmjena obavlja po ključu 1:3! Međutim, Nijemci nisu htjeli prihvatići taj ključ (premda je Otto Bayer bio znatan agent njemačke vojnoobavještajne službe) jer se radilo o civilima, a ne o vojnim osobama, a i ustaše su bile za razmjenu 1:1.

Franz Leinschütz, kojeg Štab 1. proleterske brigade pogrešno naziva inženjerom, bio je knjigovo a u »Elektro-Bosni«. Iako rođen Maribor, rođen (1901), nije bio folksdeutsche već njemački državljanin. Bio je oženjen i imao je dvoje djece.

Po zadatku Štaba brigade Leinschütz je krenuo u Banjaluku 31. oktobra<sup>262</sup> i predao pismeni prijedlog za razmjenu Štabu 714. pješadijske divizije. U gradu na Vrbasu nije se dugo zadržavao, ali obavještajni oficir divizije ipak nije propustio da pribilježi svoja zapažanja na partizanskom teritoriju i u partizanskom zarobljeništvu. Na drugom sastanju, išao je kopiju štaba njemačke divizije 9. novembra poslao Poslanstvu Treće Reich-

ha u Zagrebu, pa je zato i sa uvana, dopunjavaju i podatke o svom razgovoru sa partizanskim funkcionerom Vladom, o igledno date ve na prvom saslušanju, Leinschütz je izjavio:

»Kada sam upitao Vladu kako treba da postupim ako neki od poimeni no navedenih partizana više nije živ, Vlado mi je odgovorio da su oni ta - no obavješteni da li je neko živ ili nije.

Marko se prema kazivanju partizana ne nalazi u Drvaru nego u Vrhovnom štabu. Njegovoj pravnici je dano pismo da ga ponese do Srnetice i tamo predaj da bi ga proslijedili Marku. Pretpostavljam da se Vrhovni štab partizana, koji se ranije nalazio 18 km od Glamo a u pravcu Mliništa, sad mora nalaziti u okolini Srnetice.

Kad sam još u Jajcu bio, u Komandi podru ja, sa mnom su u sobi bili i neki nepoznati mi domobranci oficiri. U razgovoru sam saznao da su prilikom zarobljavanja u Vincu primijetili da su partizani jako raspoloženi, a uzrok tome je bila pojava jednog njihovog kurira, koji je stigao direktno iz Zagreba. Jedan domobranci oficir je rekao da nije nikakvo udo što partizani postižu uspjehe kada u Zagrebu imaju svoje obavještajce s kojima stalno održavaju kurirske veze.

Nepoznati mi politi ki komesar izjavio je u Drvaru da oni sada imaju svoje ljude u Zagrebu u vrhovima hrvatskih nadleštava, ustaša i domobranstva.<sup>263</sup>

O Vladu i Marku Leinschütz je vjerovatno dao iscrpniye podatke u prvom saslušanju jer se radilo o Vladimiru Velebitu i Aleksandru Rankovi u, koji su u to vrijeme pripremali razmjenu folksdoj era zarobljenih u Jajcu. A tekst o partizanskom kuriru »koji je stigao direktno iz Zagreba« i bio »uzrok da su partizani jako raspoloženi«, najvjerojatnije se odnosi na Ivana Stevu Kraja i a. Naime, on je, zajedno s Ivom Lolom Ribarom i njegovim ocem Ivanom, budu im predsjednikom AVNOJ-a, došao iz Zagreba u Vrhovni štab na Mliništa posljednjih dana septembra 1942. godine i odmah zatim posjetio oslobo eno Jajce.

Od pet traženih partizanki iz 3. (sandža ke) proleteriske NOU brigade u zarobljeništvu njema ke 714. pješadijske divizije nalazile su se etiri i Štab divizije bio je spremna da ih ponudi za razmjenu. Me utim, kasnije se u dokumentima sre e samo ime Jelke Šuti , ali i nju

traže u logoru Jasenovac. Vjerovatno je Štab divizije zarođljene partizanke poslije saslušanja predao ustaškim vlastima, kao što je bilo i dotada uobi ajen.

Štab 714. pješadijske divizije je o dolasku Leinschütza s partizanskim ponudom za razmjenu jaja kih folksdoj era istog dana obavijestio generala Glaisea von Horstenaua. To potvr uje zabilješka H. Skale, inovnika Privrednog odsjeka Njema kog poslanstva, napisana za savjetnika Poslanstva dra Kreinera 9. novembra 1942. godine:

»U vezi s razmjenom pripadnika 'Elektro-Bosne' koje su partizani zarobili prilikom napada na Jajce, stupio sam u subotu, 31. prošlog mjeseca, u vezu s majorom Pottom. On mi je saop io da je ve poduzeo potrebne mjere, da divizija radi na tome, a da su se i Hrvati (pukovnik Tomljenovi ) uklju ili u taj posao, preduzeli odgovaraju e kokane i ve pronašli neke partizanke koji se traže u zamjenu. Uostalom, eka se na dolazak folksdoj era Franza Leinschiitza koji je iz Banjaluke otišao dalje i treba da stigne ovamo 2. ili 3. novembra.<sup>264</sup>«

Leinschütz je iz Banjaluke oputovao u Sarajevo i tamošnji je njema ki konzul Gördes (Gerdes) 2. novembra javio poslaniku Kascheu da se on »još nalazi u Sarajevu«, ali da Štab 718. divizije »dosada nije imao nikakve mogu nosti da uspostavi vezu s partizanima Titove grupe radi razmjene«.<sup>285</sup>

etvrtog novembra konzul Gördes je telegramom obavijestio Poslanstvo da trojica s partizanske liste koje su etnici zarobili »po svoj prilici više nisu u životu«; da su ustaše nedavno odvele Zvonka Bilana iz Sarajeva u Jasenovac; da je Ozren Novosel vjerovatno u zatvoru zagreba ke ustaške policije, a Stjepan Kokot ili u policijskom zatvoru, ili u logoru.<sup>286</sup>

Najzad je Leinschütz 5. novembra stigao iz Sarajeva u Zagreb, u ustanovu Glaisea von Horstenaua, koja ga je uputila policijskom atašeu Poslanstva Hansu Helmu s pismom:

»Donosioca ovog pisma, gospodina Franza Leinschütza, komunisti su opunomo ili da pripremi razmjenu folksdoj era zarobljenih u Jajcu za zarođljene partizane.

Molim Vas da gospodinu Leinschützu pružite podršku u radu na ovom zadatku, da bi se zarobljeni folksdoj eri mogli osloboediti.<sup>287</sup>

etiri dana prije toga, 1. novembra 1942. godine, Glaise von Horstenau obavijestio je »vrlo poštovanog

Poglavnika« da ga je »Führer i vrhovni komandant s današnjim danom postavio za 'njema kog opunomo enog generala u Hrvatskoj' (dotada je bio samo 'njema - ki general u Zagrebu' — primj. autora) u rangu komanduju eg generala i sa zadacima i punomo jima komandanta vojnog okruga«», te da e »u smislu Hitlerove direktive ubudu e (njegova) isklju iva dužnost biti da kod hrvatske vlade i hrvatskog vojnog rukovodstva zastupam) interesu njema kog Wehrmacht i potrebe cjelokupnog vodenja rata«.<sup>268</sup> Stoga i gornji dopis policijskom atašeu SS-majoru Hansu Helmu pripada medu prve akte »njema kog opunomo enog generala u Hrvatskoj! Zastupaju i na elnika Štaba, potpisao ga je major Eugen von Pott.

Istoga dana, 5 novembra, dr Kreiner je napravio ovu zabilješku:

»Danas kasno poslije podne, gospodin Leinschütz se pojavio s priloženim pismom, upu enim policijskom atašeu, a zatim preadresiranim na Politi ki odsjek Poslanstva i saop io slijede e:

Od dvanaest osoba koje su partizani tražili za razmjenu dosada su spremne za razmjenu samo etiri. Radi se o etiri komunistkinje koje se nalaze u zatvoru naše divizije u Banjaluci. Dvojica komunista treba da se nalaze u logoru Jasenovac. Brat partizanskog komandanta Bilana, koji je na listi za razmjenu naveden na prvom mjestu (Žvonko Bilan je bio deveti na listi — primj. autora), prema obavještenju ustaških policijskih vlasti u Sarajevu, preba en je 31. prošlog ili 1. ov.mj. iz Sarajeva u Jasenovac. Leinschützu su potrebni ta ni podaci o mjestu boravka ove trojice komunista, koji se navodno nalaze u Jasenovcu, i zbog toga je danas došao avionom iz Sarajeva. Iz ustanove njema kog generala (Kreiner još ne upotrebljava novu titulu Glaisea von Horstenaua — primj. autora) upu en je Poslanstvu. On moli da se ubrza postupak pošto se ve sutra ujutro vra a avionom u Sarajevo, jer se partizanima mora javiti u subotu, najkasnije u nedjelju.«<sup>269</sup> (Dana 7. ili 8. novembra — primj. autora.)

Leinschütz je Njema kom poslanstvu predao njema ki prijevod partizanskog dopisa potписанog »za komandanta« i dostavljenog Komandi njema kih vojnih snaga u Banjaluci — bio je to zapravo dopis Štaba 1. proleterske brigade — i obavijestio ga da Štab 714. divizije ima malo više od 18 zarobljenika koji bi mogli biti stavljeni na raspolaganje za razmjene, ali da bi partiza-

ni najviše etvoricu prihvatali. S obzirom na Momira Tomi a, koji je na listi traženih za razmjenu bio pod rednim brojem 10, sve njema ke vojne ustanove smatrali su da je bezizgledno bilo kakvo traganje za njim po njema kim zarobljeni kim logorima kad mu se ne zna pravo ime i prezime.<sup>270</sup>

U vezi sa zahtjevom Štaba 1. proleterske brigade da se izvrši »obaveza preuzeta prilikom prošle razmene zarobljenika kada su zamenjeni direktor Jorgo i Hans Ott«<sup>271</sup> i da se NOVJ izru i Vanda Novosel-Mates, Nijemci su 5. novembra — istoga dana kada je Leinschütz stigao u Zagreb s dopisom Štaba 1. proleterske brigade — poduzeli odgovaraju e mjere.

»Provjeravanja u Zagrebu i Banjaluci pokazala su — izvjestio je policijski ataše Hans Helm 11. januara 1943. godine dra Kreinera — »da je podoficir Harner s još jednim pripadnikom Vojne žandarmerije, po nare enju majora Knehe (Knee) iz Feldkommandanture Zagreb, 5. novembra 1942. godine odvezao Mattesovu iz Infektivne bolnice na Zelenom Brijegu i prebacio u Sarajevo u zavoj 718. pješadijske divizije.«<sup>272</sup>

O svom putovanju iz zagreba ke bolnice do partizanskog slobodnog teritorija Vanda Novosel je ispri a:

»Iz bolnice su me direktno odvezli na željezni ku stanicu i zatim vozom do Sarajeva u njema ki zavoj. Tu sam bila u istoj eliji s majkom Bilana iz Jajca. Zavoj je bio pun politi kih uhapšenika. Dvaput su me saslušavali: jednom samo formalno — generalije, a drugi put u vezi Ko i-nog pisma koje je donio neki Nijemac. Pitali su me da li poznajem Ko u Popovi a, da li želim da budem razmijenjena, gdje mi je muž itd. Ponašali su se vrlo pristojno. Pet-šest puta su me na moje traženje stražarno vodili do lije nika radi opravke zuba. Hrana je bila odli na.

U Sarajevu sam ostala najmanje petnaest dana, a zatim krenula s Nijemcem koji je došao s Ko inim pismom vozom preko Bosanskog Broda do Sanskog Mosta, odakle smo produljili pješice do štaba neke naše brigade. Tu smo dobili volovska kola i s njima se odvezli u Bosanski Petrovac, gdje sam zatekla Ko u Popovi a. Oko 12,00 sati do Ko e su stigli kolima Lola, Dedijer i Vlatko, pa sam poslije toga otišla na Oštrelj do Tita. Njih su

dvojica razmatrali plan napada na Jajce. Oko 20,00 sati vratili smo se u Bosanski Petrovac.«<sup>273</sup>

S obzirom na podatak da su Tito i Ko a Popovi »razmatrali plan napada na Jajce«, te da je Jajce oslobo eno 26. novembra, ta ni su navodi Vande Novosel da je »u Sarajevu (sam) ostala najmanje petnaest dana«.

Iako je još u avgustu postignuta saglasnost o izru enju Vande Novosel-Mates partizanima u sklopu »livanjske razmjene«, njen »nestanak« iz zagreba ke Infektivne bolnice izazvao je reakciju ustaške policije pa je Ministarstvo vanjskih poslova tzv. NDH uputilo 12. decembra Njema kom poslanstvu notu, u kojoj je, poslije uobi ajenih uvodnih fraza, stajalo:

»Prema saop enju Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost dvojica vojnika Vojne žandarmerije potražili su 5. novembra 1942. u 18,00 sati u Infektivnoj bolnici na Zelenom Briegu u Zagrebu uhapšenicu Vandu Mates, koja se tamo nalazila pod policijskom kontrolom, i automobilom ju odvezli. Navodno treba da se nalazi u Felkommandanturi u Banjaluci.

Napominjemo da se u slu aju Vande Mates radi o evidentiranoj komunistkinji koja je osu ena na šest mjeseci prisilnog boravka u logoru Stara Gradiška, a koja joj je kazna zbog njenog ponašanja u logoru morala biti produžena za još šest mjeseci.

Prethodni dogovor njema kih vojnih organa s odgovaraju im hrvatskim ustanovama mora u svakom slu aju biti stalan i MIP se ne može uzdržati a da od Njema kog poslanstva ne traži da u ovom slu aju posreduje na odgovaraju em mjestu.«<sup>274</sup>

Nakon što su policijski ataše SS-major Hans Helm i komandant mjesta major Knehe o slu aju Vande Novosel-Mates podnijeli izvještaje, Kasche je ustaškom Ministarstvu vanjskih poslova nakon mjesec i po dana, 28. januara 1943, uzvratio notom da je »Vanda Mates u toku akcije za razmjenu njema kih državljana koje su komunisti ke bande svojevremeno zarobile, bila tražena za razmjenu« i da je do te akcije došlo u saradnji s odgovaraju im ustaškim policijskim ustanovama, te da, prema tome, »nije postojala namjera da se imenovana odvede radi razmjene bez znanja tih ustanova«.<sup>275</sup>

Nakon Leinschützova dolaska u Zagreb Njema ko poslanstvo, odnosno SS-poru nik Stüwe, koji je u usta-

novi policijskog lt ISG 1 Hansa Helma bio zadužen za održavanje veze s Ustaškom nadzornom službom (UNS) i forsirao predaju uhapšenika Ozrena Novosela, Stjepana Kokota, Zvonka Bilana i Jelke Šuti, prihvatio se odmah posla. Međutim, već prvih dana »traganja« za imenovanima u Banjaluci, Sarajevu i Zagrebu, Leinschütz i Stüwe su stekli utisak da njemačke vojne ustaške nisu pokazale zainteresovanost za taj posao: bile su neodlučne i izbjegavale su ga.

Bila je to, sigurno, posljedica načinog distanciranja Vrhovne komande Wehrmacht-a od pregovora s partizanima zbog Hitlerova stavova prema tom pitanju. Nismo našli dokument kojim je taj stav prenesen štabovima njemačkih divizija u tzv. NDH, ali da su oni s takvim stavom bili upoznati, usmeno ili pismeno, može se zaključiti i iz izvještaja SS-majora dra Heinricha, šefa sarajevskog Gestapa, o pregovorima za zamjenu posade oborenog ustaškog aviona, poslanog BdS-u u Beograd 24. novembra. U njemu doslovno piše:

»Pregovori za zamjenu preduzeti su prije nekoliko nedjelja po izričitoj želji ovdašnje 718. pješadijske divizije. A sada kada su pregovori došli u odlučujući i stadij, divizija se povlači i izjavljuje da bi u daljim pregovorima trebao da se angažuje konzul Goerdes u Sarajevu, jer se radi o zamjeni civilnih lica. Obavještajni oficir divizije je izjavio meni lično, a i kapetanu Heyssu, da je zamjena stradalih hrvatskih avijata aratno i to poželjna jer su oni letjeli prilikom njemačkih akcija protiv Titove grupe na području Jajca. Osim toga navodno se radi o stvarno pouzdanim i provjerenim avijatima arima. Zašto 718. pješadijska divizija odjednom odustaje od pregovora i pokazuje svoju nezainteresovanost za njih — nije poznato.«<sup>276</sup>

A što se tiče UNS-a, s razmjenama je bilo još gore!

Stüwe je tek 9. novembra uspio da uspostavi kontakt sa zapovjednikom UNS-a Dragom Jilekom, koji je na toj dužnosti naslijedio smijenjenog Eugena Didu Kvaternika. Zamolio ga je da radi razmjene iz logora prebaciti Ozrena Novosela, Stjepana Kokota, Zvonka Bilana i Jelku Šuti.

»Zabilješka« o razgovoru s Jilekom i njegovim saradnicima, koju je Stüwe napravio 12. novembra i predao Helmu i Kascheu, vrlo reljefno ilustruje odnos ustaških policijskih funkcionera Drage Jileka, dra Aleksandra Benaka, »proletarija III« (protukomunisti koga) odjela «Ureda I» UNS-a, Dragutina Gregorića, upravitelja Zaštitnog redarstva za grad Zagreb i Veliku župu

Prigorje, dra Zvonimira Petruš aka, njegova zamjenika i drugih prema razmjenama u njema koj režiji, te njihovu ulogu u tim razmjenama, pa smo je zbog toga dati u širim izvodima:

»Po Jilekovom nare enju dr Benak me je 11. 11. 42. obavijestio da su Novosel i Kokot preba eni iz Jasenovca i da se nalaze u zatvoru UNS-a na raspolaganju ustanovi policijskog atašea. Pod rednim brojem 3) navedeni Bilan, za kojeg su u po etku javili da se nalazi u Jasenovcu, po naknadnom Benakovom obavještenju sada je također na raspolaganju i biće najkasnije do 12. 11. 42. preba en u Zagreb. Pod 4) navedena Šuti dosada nije mogla biti pronađena u Jasenovcu. Njeno sadašnje boravište je npoznato.

Po Jilekovom nare enju dr Benak me je 12. 11. 42. ponovno nazvao i saopštio mi da su ga upravo sad telegrafski obavijestili da je Zvonko Bilan, prema izvještaju uprave logora, 26. 10. 42. umro. Na moju primjedbu da mi ta stvar izgleda nekako udnovljeno, pošto je Bilanov dolazak u Zagreb već bio najavljen, dr Benak je bio istog mišljenja, ali je rekao da poduzimanje dalnjih koraka ne obećava uspjeh pošto je u telegramu izričito navedeno da je Bilan 26. 10. 42. umro.

Poslije razgovora s Benakom dogovoren je s Jilekom da se trojica drugih ustanika stave na raspolaganje za razmjenu. Radilo se o slijedećim zarobljenicima koji se sad nalaze u Jasenovcu:

1) Momi Milan, rođen 1895. u Laktašima, zemljoradnik, oženjen, otac troje djece, uhapšen 10. 8. 42. u Laktašima kao partizanski kurir;

2) Mihajlović Predrag iz Vukosavaca, rođen 1922., zemljoradnik, oženjen, izbjeglica iz Srbije. Uhapšen pred otprilike 3 mjeseca u okolini Višegrada;

3) Paprić Dorđe iz Čepina, rođen 1921., zemljoradnik, neoženjen, uhapšen pred oko 2 mjeseca, za vrijeme akcije u Bjelovaru.<sup>2</sup>

Uini se da je dr Kreiner u međuvremenu bio obavješten da se 12. novembra može očekivati prebacivanje Novosela i Kokota iz UNS-ova zatvora u zatvor zagrebačke Feldkommandanture 725, gdje će biti na raspolaganju Politikom odsjeku Poslanstva.

Što se dalje događalo, pribilježio je 13. novembra SS-poručnik Stüwe:

»12. 11. 1942. u 17 sati krenuli smo ja i tumač Nonnemacher (Nonemaher) u UNS-ov zatvor, da

bismo, kako je prethodno bilo dogovorenog s drom Benakom, od nadležnog šefa odjeljenja Gregori a preuzezeli uhapšenike. U prisustvu Gregori a, koji je trebalo da bude obavješten o našem dolasku, predmet je bio predan njegovom zamjeniku dru Petruš aku. Petruš ak je izjavio da nema nikakvo uputstvo u pogledu puštanja iz zatvora Novosela i Kokota i da ih stoga ne može ni predati. On nam je tada pokazao listu o prispje u uhapšenika i na osnovu nje tvrdio da je doti ni kroja ki pomo nik Stjepan Kokot preba en iz Jasenovca ovamo i da se, prema zabilješci, mora nalaziti u zatvoru Us- taške nadzorne službe. Raspituju i se nakon toga za Novosela u ku nom zatvoru UNS-a i u zatvoru na Savskoj cesti, dr Petruš ak je bio obaviješten da je preba eni Kokot 12. 11. 42. ujutro, po pismenom nare enju šefa odjeljenja Paver, Ravnateljstvo za javni red i sigurnost (Ured I), bio pušten na slobodu, a da uhapšenik Novosel dosada još nije preba en u Zagreb. Dr Petruš ak je tada u mom prisustvu i u prisustvu tuma a Nonnemachera pro itao nare enje koje je Paver potpisao 9. 11. 42, a koje je glasilo da se uhapšenici Novosel, Kokot, Bilan i Šuti , po prebacivanju iz logora Jasenovac u zatvor UNS-a u Zagrebu, po dolasku u Zagreb odmah puste na slobodu. Kokot je bio jedini od navedenih lica koji je dosada bio preba en u Za- greb, i prema toj naredbi navodno je bio pušten. Kokot je potpisom otpusnice potvrđio svoje pušta- nje na slobodu i naveo da e otpovijati roditelji- ma u Dugo Selo. Ja sam poslije toga odmah poku- šao da telefonski razgovaram s drom Benakom, odnosno Jilekom, ali nijednog nisam mogao dobiti. Tada sam zamolio dra Petruš aka da neodlož- no preduzme potrebne korake da se Kokot ponov- no uhapsi. To mi je obe ao. Na kraju obavijestio sam majora Helma o stanju stvari. Nakon toga su Helm i potpisani podnijeli izvještaj poslaniku. Da bi se razjasnilo kako stvari stoje gospodin posla- nik je naredio da se o predmetu raspravi s upravi- teljem UNS-a Jilekom, a u slu aju da ishod razgo- vora ne bude zadovoljavaju i, da treba razgova- rati s drom Zimpermannom (Cimperman). 13. 11. 42. dopodne nije se moglo dobiti ni Jileka ni Zim- permanna. Obojica su navodno bili pozvani na razgovor kod Paveli a. Usljed službenog puta ot- pali su daljnji pokušaji da do e do razgovora. Helm je informisao poslanika o svemu i poslanik

je zamolio da mu se pošalje pribilješka.«<sup>278</sup>

Benak je 13. 11. 1942. obavijestio Helma da je Kokot zabunom pušten i da bi ga trebalo ponovno uhapsiti i staviti na raspolaganje za razmjenu.<sup>279</sup>

Dr Kreiner je 12. 12. 1942. pribilježio da nijedan od trojice traženih za razmjenu (Bilan, Kokot, Novesel), za koje je ve javljeno da stoe na raspolaganju, prema posljednjem obavještenju stvarno nisu bili na raspolaganju i da ustaše umjesto njih nude drugu trojicu, konstataju i da je rije o sabotaži razmjene i da su o tome obaviješteni Konzulat u Sarajevu i general Glaise von Horstenau, a poslanik iscrpno. Primivši 13. 11. 1942. tu Kreinerovu zabilješku, Kasche je na njoj pribilježio:

»Helm me je 12. 11. informisao. Rekao sam mu da razgovara sa zamjenikom šefa UNS-a Jilekom, a zatim i sa šefom policije Zimpermannom. Ja u se sresti s Z(impermannom) u subotu.«<sup>280</sup>

Nismo našli pismene tragove o Kascheovu razgovoru s drom Zimpermannom, koji je poslije smjenjivanja Eugena Dide Kvaternika preuzeo jednu od njegovih funkcija — dužnost ravnatelja Ravnateljstva za javni red i sigurnost, ali ve sam povod da se njih dvojica nadu u subotu, 14. novembra 1942, jasno govori o emu su sve mogli razgovarati.

Dva dana kasnije, 16. novembra, Stüwe je razgovarao sa šefom UNS-a Jilekom i sa Benakom te skrenuo Jileku pažnju da »dr Novosel još uvijek nije stigao u Zagreb« mada mu je »bilo saop eno da je on iz Jasenovca ve preba en u Zagreb«. Šef UNS-a mu je na to odgovorio da je ve etiri puta razgovarao s Jasenovcem, ali da uprava logora s tim odugovla i i izbjegava njegovo upu ivanje u Zagreb. A da bi Stüweu dokazao svoju spremnost da izru i Novosela, on je pred Jilekom ponovno nazvao Jasenovac i naredio da Novosela odmah sprovedu u Zagreb.<sup>281</sup>

Na Stüweovo insistiranje da se ubrza prikupljanje ljudi koje partizani traže za razmjenu, a i da bi sebi obezbijedio manevarski prostor, Jilek je 16. novembra za poslove razmjene zadužio dra Aleksandra Benaka.<sup>282</sup>

Istoga dana, 16. novembra, u 19,30 sati Kokot je preba en iz ustaškog zatvora u zatvor Feldkommandanture 725 u Vilsonovoj kasarni, »kao uhapšenik policijskog atašea«, i po nare enju dra Kreinera trebalo ga je prebaciti diviziji u Sarajevo.<sup>283</sup>

Me utim, sve je to bio dio vrlo providne ustaške igre zavaravanja i otezanja, da bi se dobilo neophodno po-

trebno vrijeme i da se pokaže »dobra volja«, a slu aj Novosela definitivno skine s dnevnog reda. Me utim, kako ustaše više nisu mogle da nastave svoju »igrnu« s Ozrenom Novoselom, dr Benak je »po nare enju zapovjednika UNS-a« Drage Jileka sutradan, 17. 11, obavijestio SS-poru nika Stüwea da je od komande koncentracijskog logora Jasenovac primio dopis sljede eg sadržaja:

»U vezi s naredbom naslova da se dr Ozren Novosel odmah pusti iz logora, odnosno da se sprovede Zaštitnom redarstvu za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje, izvještavam vas da je po tom nare enju odmah postupljeno i imenovani upu en na stanicu. Prilikom sprovodenja imenovani je pokušao pobje i i da bi se to sprije ilo straža je otvorila na njega vatru i ubila ga.<sup>284</sup>

»Prema tome« — pribilježio je Stüwe — »postalo je jasno da je uprava logora Jasenovac, da li sa znanjem ili bez znanja Jileka, nasilno sprije ila izru enje Novosela. Ovu sumnju podijelio je sa mnom i dr Benak.<sup>285</sup>«

Koliko su i na koji na in ustaše bezo no lagale i izbjegavale izru iti tražene komuniste, dokazuje i Stüweova pribilješka od 25. 11, u kojoj navodi da mu je dr Benak 18. 11. saop io da ga je Uprava logora Jasenovac obavijestila da su od tri osobe koje su prije uzete u obzir za razmjenu (Novosel, Kokot, Bilan) dvije u me u vremenu umrle, ali da je Uprava logora propustila da o tome ranije obavijesti Centralnu kartoteku UNS-a u Zagrebu.<sup>286</sup>

Benak je tada napomenuo Stüweu da se može ra unati s tim da e Uprava logora javiti da je i tre i umro, te mu predložio da se umjesto navedene trojice za razmjenu uzmu Viktor Ku an, Grdiša Stjepan i Marko E im, koji se nalaze u Zagrebu u zatvoru.<sup>287</sup>

Sutradan, 19. 11. 1942, dr Benak je javio Stüweu da za razmjenu s partizanima iz Zaštitnog redarstva može preuzeti Viktora Ku ana, uhapšenog u septembru 1942. u Bjelovaru zbog veze s partizanima, Stjepana Grdišu, stolara iz Klin a-Sela (Jastrebarsko), uhapšenog tako er u septembru 1942. zbog veze s partizanima i Marka E ima (1912), zemljoradnika iz sela Dvorišta, uhapšenog u akciji na Kozaru.<sup>288</sup>

Benakova je ponuda prihva ena i 20. 11. 1942. Viktor Ku an, Stjepan Grdiša i Marko E im preba eni su iz ustaškog zatvora na Savskoj cesti u zatvor Feldkom-

mandanture 725. Helm je o tome prije toga obavijestio Feldkommandanta majora Knehea, skrenuvši mu pažnju da se »bez saglasnosti Njema kog poslanstva u Zagrebu uhapšenici ne smiju niti pustiti niti nekoj drugoj ustanovi staviti na raspolaganje«.<sup>289</sup>

Budu i da je veza s partizanima održavana preko Štaba 718. pješadijske divizije u Sarajevu, Njema ko je poslanstvo 21. 11. telegramom obavijestilo Konzulat u Sarajevu da Bilan i Novosel više nisu u životu, da se Kokot nalazi u zatvoru Feldkommandanture 725, te da su ustaše kao zamjenu za Bilana, Novosela i Šuti ku ponudili Ku ana, Grdišu i E ima te da se te etiri osobe mogu upititi u Sarajevo kada budu pozvane.<sup>290</sup>

»Ve razmjena u Livnu zarobljenih njema kih državljanu iz Hansa-Leichtmetall« — pribilježio je Stüwe 25. novembra 1942. godine — »pokazala je da ustaška policija nerado pristaje da izru i tražeće rukovodioce bandita, odnosno komunisti ke funkcionere. Ovakav stav, uslovljen policijskom borbom protiv antidržavnih elemenata, i sadašnjim stanjem ustanka, potpuno je razumljiv. Prilikom razgovora s referentom Vaškom 19. 11. 42. u vezi s jaja kom razmjenom, on je ponovno ukažao na štetne posljedice ovakvih razmjena. Za Vašku i inovnike njegovog referenta bilo je srojevremeno neshvatljivo da se tada pristalo na traženje ustanika i medu ostalima bio im izru en jedan lan CK, (Andrija Hebrang — primj. autora) te još jedan koji je tako er vrlo vjerovatno bio lan CK (dr Mladen Ivezovi — primj. autora). Njegovi ljudi, to je Vaško naglasio, nisu bili daleko od toga da dignu ruke od svog posla, odnosno da se pobune. Naro ito se mora voditi ra una o tome da esto tek nakon sitnog i mnogostrukog rada koji godinama traje tek slu ajno po e za rukom da se uhapse ljudi iz CK. A poslije toga inovnici odgovaraju eg referata imaju priliku da takve funkcionere danima i nedjeljama saslušavaju.«<sup>291</sup>

Upravo citirana Stüweova interpretacija razgovora s Tiborom Vaškom demantuje ne samo Vaškove navode date u toku poslijeratnih saslušanja pred organima OZN-e, nego i sve ono što je Vjekoslav Cen i u knjizi *Enigma Kopini*, pa i neki drugi autori napisali o njemu i, posebno o njegovoj ulozi u »slu aju Hebrang«.

Vaško je, prema Stüweovim navodima, govorio zatim i o klju u razmijene, rekavši mu da ustanici za Nijemce traže omjer 1:3, a da su u slu aju Wagner — Vu-

tue za jednoga tražili 16 svojih i da je taj njihov uslov ispunjen (»slavonska razmjena«),

»Nedavno su ustanci ponudili razmjenu dvojice ustaških zastavnika, zarobljenih kod Karlovca, za 30 poimenice navedenih bandita. S ponudom je, po izjavi dr Benaka, u zadnjoj instanci upoznat Poglavnik, koji ju je odlučno odbio. U budućim pregovorima o razmjenama, navodno po naredbi Poglavnika, može se primijeniti samo odnos 1:1.«

U ovom slučaju riječ je o dvojici ustaških potpornika — Tomislavu Stilinoviću i Božidarju Matiću — o čijoj je razmjeni (1. decembra 1942) već bilo govora.

»Za dosadašnji postupak hrvatske policije mora se reći — zabilježio je dalje Stüwe — »da je sramotan. Unatoč toga što je Jilek dao svoju riječ, proces izručivanja uhapšenika koji su prvo registrirani kao pronađena lica, ili je uprava logora Jasenovac kasnije javljala da su strijeljani, odnosno da su umrli, ili ih je upravitelj ureda Paver po kratkom postupku puštao iz zatvora (slučaj Kotok).«<sup>292</sup>

U nadležnost Njemačkog poslanstva pripadali su samo poslovi koji su se odnosili na prikupljanje uhapšenika, iju su razmjenu partizani nudili njemačkim komandama. Poslanstvo je te poslove preko ustaških policijskih vlasti obavljalo sporazumno s policijskim atašeom SS-majorom Helmom. Operativni dio tih poslova bio je povjeren Helmovu službeniku Stüweu, a sam Helm i pojedini funkcioneri Poslanstva, a ponekad i lično poslanik Kasche, angažovali su se na odgovarajućem nivou. Naravno, poslanik je snosio i odgovornost za eventualne političke reperkusije razmjena. Međutim, sama razmjena, od trenutka kada se osobe predviđene za razmjenu našle u Vilsonovoj kasarni, u zatvoru Feldkommandanture 725, pa do njihova izručenja partizanima, pripadala je u nadležnost njemačkih vojnih ustanova, odnosno njemačkog opunomočenog generala u Hrvatskoj Glaisea von Horstenaua i štabova pojedinih divizija.

I kada su na kraju jednomjesečnog natezanja, zavljenja, izbjegavanja i sabotiranja izručenja traženih komunista iz ustaških zatvora i logora partizanima, i kada su, najzad, bila obezbijedena etvorica pripadnika NOP-a za razmjenu, na sceni se, u završnoj fazi, pojavio predstavnik Njemačkog poslanstva. Bio je to savjetnik Herbert von Troll-Obergfell (fon Trol-Obergfel), nekadašnji austrijski generalni konzul koji je dobro po-

znavao prilike u Jugoslaviji i govorio srpsko-hrvatski. On je 1. decembra 1942. obavijestio generala von Horstenaua da su nadležne ustaške vlasti od osoba traženih za razmjenu dosada pronašle žive samo Stjepana Kokota, a umjesto ostalih ponudile Viktora Ku ana, Stjepana Grdišu i Marka E ima, te da su njih etvorica 19. odnosno 20. novembra preba ena u zatvor Feldkommandanture 725 u Vilsonovoj kasarni. Von Troll-Obergfell moli Glaisea da se ti uhapšenici ubrzo u odre enom vremenskom roku, u sporazumu s Politi kim odjekom Njema kog poslanstva, prebace diviziji u Sarajevo.

Istovremeno von Troll-Obergfell obavještava Glaisea von Horstenaua da je o svemu tome obaviješten Konzulat u Sarajevu, ali da do sada iz Sarajeva još nije stigao zahtjev da se ti uhapšenici upute tamo.

Von Troll-Obergfell svoj dopis završava pasusom:

»Pri iznalaženju i obezbje enju osoba traženih za razmjenu u saobra aju s nadležnim hrvatskim policijskim vlastima dolazi do velikih teško a. Da bi se ubudu e sli ne poteško e izbjegle bi e Wehrmachtu predloženo da dio svojih zarobljenika u ofanzivnim operacijama zadrži za razmjenu, a da hrvatskoj policiji obezbijedi njihovo saslušanje. Da bi se u pojedinim slu ajevima ipak sprije ilo izru enje važnih komunisti kih funkcionera, izgleda da je potrebno, a i razumno uklju ivanje Njema kog poslanstva — policijskog atašea.«<sup>294</sup>

Iako je sve bilo spremno za razmjenu navedenih pripadnika NOP-a, ona se zbila tek u martu 1943. godine!

Na pismenu ponudu Vrhovnog štaba od 10. septembra 1942. godine, posлану preko Štaba 1. proleterske brigade Ministarstvu domobranstva u Zagrebu da se zarobljena posada aviona zamijeni za uhapšene Andriju Hebranga, Zlatu Šegvi , Ivana Lav evi a Lu i a, Anu Paveli i Ozrena Novosela, odgovor nije stizao. Stoga je lanovima posade aviona sugerirano da sami intervenišu. Bojnik Romeo Adum je, »koriste i se odobrenjem vrhovnog suca istražitelja partizanske vojske da mu se ovim putem javi«, 15. oktobra pisao potpukovniku Rogulji, zapovjedniku 2. zrakoplovne luke u Rajlovcu, da »pregovori oko njihove razmjene do sada nisu urodili plodom«, pa ga moli da se zauzme za njihovu razmjenu, naglasivši mu da je »najvažnije da se u Zagrebu za razmjenu dadu osobe koje se odavde traže jer

“e ina e pregovori da se produže u beskona nost a postoji mogu nost i da se sasvim prekinu».

Istovremeno je odlu eno da se jedan od lanova posade uputi u Zagreb. Bojnik R. Adum piše potpukovniku Rogulji:

»Sutra ili prekosutra (zna i: 16. ili 17. oktobra — primj. autora) jedan od nas etvorice (vjerovatno stožerni narednik Kažini ) odlazi kao kurir u Zagreb radi nastavljanja pregovora. Dali e isti imati mogu nosti da navrati u Rajlovac ne znamo, jer nam još nije poznato put i pravac kojim e isti krenuti. Zato koristimo priliku da Vam pošaljemo ovo pismo po zrakopl(ovnom) pri uvnom natporu niku Ivanu Boži u, koji odavde odlazi u Rajlovac... Nadalje Vas molim da našem kuriru ostavite na raspolaganje zrakoplov kao prevozno sredstvo radi što bržeg obavljanja posla...«<sup>294</sup>

Osim dopisa potpukovnika Rogulje od 27. oktobra 1942, kojim je proslijedio prijepis Adumova pisma »III Domobranskom podruju u Sarajevu«,<sup>295</sup> nismo pronašli dokumente iz kojih bismo saznali je li Kažini putovao u Zagreb i koliko je ta intervencija uopće dala neki rezultat. Najvjerojatnije se sve svelo na to da kapetan Heyss povede s partizanskom komandom pregovore i o njihovo razmjeni.

Vidjeli smo da je njemački konzul Gördes u toku pregovora o razmjeni Nijemaca zarobljenih u Jajcu 2. novembra 1942. godine javio iz Sarajeva Njemačkom poslanstvu u Zagrebu da Štab 718. pješadijske divizije »dosada nije imao nikakve mogu nosti da uspostavi vezu s partizanima Titove grupe radi razmjene«.<sup>296</sup> Nedostaju podaci o tome na koji je na taj veza ipak uspostavljena, ali nije isključeno da su u tome neku ulogu mogli imati Adumovo pismo potpukovniku Rogulji, odnosno »pri uvni natporu niku Ivanu Boži«, ili stožerni narednik Kažini, ukoliko je oputovao iz Glamoča u Zagreb. Sigurnih podataka o tome nema, ali injenica je da je veza uspostavljena i da je sastanak njemačkih i partizanskih parlamentara bio zakazan za 17. novembra 1942. godine u okolini Livna, koje su neprijateljske snage u međuvremenu, 24. oktobra, ponovno zauzele.

Njemačku stranu na tom sastanku zastupali su kapetan Heyss i inž. Ott, a pridružio im se, u uniformi kapetana Wehrmacht-a i pod pseudonimom Kulich (Kulih) i SS-major dr Alfred Heinrich, šef sarajevskog Gestapa, vrlo iskusni i sposoban obavještajac. On je na-

mjeravao da upozna partizanske pregovara e i u razgovoru s njima stekne vlastite utiske i saznanja o njima, o partizanima i njihovu vojnom i politi kom rukovodstvu uop e. Partizanski su parlamentari bili dr Vladimir Velebit, koji se u kontaktu s Nijemcima služio pseudonimom dr Petrovi , i kapetan Mihovil Tartalja Mišo.

Kapetan Heyss, inž. Ott i SS-major dr Heinrich krenuli su 17. novembra automobilom iz Livna prema Glamo u i nakon nekoliko kilometara vožnje naišli na školsku zgradu koju su partizani prilikom povla enja zapalili da se neprijatelj ne bi mogao u njoj utvrditi. Producivši još nekoliko kilometara, naišli su na partizansku stražu koja ih je o ekivala i zaustavila da bi obavijestila partizansku komandu o njihovu dolasku, a zatim su prešli i posljednjih nekoliko stotina metara do mjesta ugovorenog za sastanak.

Me utim, kada su tamo stigli, partizanskog parlamentara nije bilo. Stigao je nakon pola sata i izvinio se zbog zakašnjenja, objasnivši da je još ju e bio u Biha u i da se sino , djelomi no jaše i, djelomi no pješa e i, vratio u Glamo , gdje je saznao da je za danas zakazan sastanak...

Na osnovi Velebitova opravdanja, SS-major dr Heinrich pogrešno je zaklju io da se Vrhovni štab još uvek nalazi u Glamu u, a ne u Drvaru, kako je on 13. novembra, izvijestio Schäfera i Helma, napomenuvši da ni podaci njema ke i ustaške vojske o tome nisu bili ta ni.

Ubrzo su prešli na »dnevni red«. Dr Velebit je predložio da se razgovara o razmjeni:

- etvorice avijati ara
- grupe Nijemaca zarobljenih u Jajcu
- 19 domobranksih oficira i 860 domobrana zarobljenih u Biha u i
- grupe ustaških funkcionera, tako er zarobljenih u Biha u.

Pošto se u me uvremenu saznalo da je Andrija Hebrang razmijenjen u Slavoniji, a da Ivan Lav evi Lu i , Zlata Šegvi i Ana Paveli više nisu živi, dr Velebit je u zamjenu za avijati are tražio »10 djevojaka na elu sa Olgom Naki , koje se nalaze na dobrovoljnem radu u Neukirchenu kraj Be a, Dr Ozrena Novosela i još jednog ovjeka, ako nema Dr. Novosela onda traže nekog Kokota«.<sup>297</sup>

Olga Naki , supruga Svetozara Vukmanovi a Tem-

pa, jer o igledno je o njoj rije, bila je uhapšena u velikoj provali sarajevske partijske organizacije. Kojih je devet djevojaka radilo »na dobrovoljnem radu u Neu-kirchenu kraj Be a«, nismo mogli ustanoviti.

Za Nijemce zarobljene u Jajcu pregovori o razmjeni ve su bili u toku i moglo se samo tražiti da se sav postupak ubrza i završi.

Za razmjenu ustaških funkcionera iz Biha a traženo je: za podžupana dra Saliha Hadžiali a 10 ljudi, za stožernika Rokonji a 10 ljudi, za logornika 5 ljudi i za ravnatelja redarstva i njegova zamjenika po jednog ovjeka.

Za oficire, podoficire i ostale civile iz Biha a ponu-ena je razmjena u odnosu 1:1, s tim da se iz razmjene izuzme 4—5 oficira koji su izrazili želju da ostanu u partizanskim redovima. U sluaju povoljnog ishoda pregovora i ako se razmjena obavi, dr Velebit je izjavio da su partizani spremni da puste zarobljene domobra-ne bez ikakve zamjene.<sup>298</sup>

U ime njema kih parlamentara glavnu je rije vodio kapetan Heyss. On je bio za to da se pregovori ograni na grupu avijati ara i grupu jaja kih Nijemaca o kojima su pregovori preko Leinschütza ve bili pokrenuti. Nije htio da prihvati razmjenu 1:3, objasnivši da nije rije o Nijemcima »borcima«, ve o privatnim osobama, civilima, i da je za njih prihvatljiva samo razmjena u omjeru 1:1. Velebit o tom pitanju nije mnogo raspravljaо jer je takav omjer ve bio prihva en i u pregovorima vo enim preko Leinschütza u Zagrebu. Prihvatio je Heyssov prijedlog, ali pod uslovom da Nijemci obezbi-jede razmjenu onih osoba koje partizani traže.

Tako su se i pregovori sveli na razmjenu devet za-robljenika: pet Nijemaca iz Jajca i etiri avijati ara, a budu i da je prihva en i omjer razmjene 1:1, na spisku osoba koje su partizanski parlamentari tražili za raz-mjenu moglo se na i samo devet osoba.

Kojih se devet »komunista«, odnosno »pripadnika Titove ustani ke grupe« našlo na tom spisku?

ini se da se pri razmjeni jaja kih Nijemaca ostalo u granicama razgovora vo enih preko Leinschütza u Zagrebu, a o razmjeni posade domobranskog aviona dr Heinrich je pribilježio da je »za hrvatske avijati are protivna strana tražila dvije odre ene ženske osobe koje se sada nalaze na radu u Njema koj, ukoliko su iste spremne da se dobrovoljno vrate«.<sup>299</sup>

Koje su to dvije žene bile, nismo mogli ustanoviti.

»Protivna strana« — da ponovo citiramo dra Heinricha — »vodila je pregovore u svakom po-

gledu s predusretljivoš u i stvarni dogovor, s konkretnim prijedlozima, bio je za pola sata pismeno formulisan. (Istakli autori.) udnovato je bilo kako je dr Petrovi bio dobro obavješten o držanju pojedinih hrvatskih ustanova, kako je bio mnogostruko bolje obaviješten kada su i gdje Hrvati neta no odgovorili na naša traženja odre enih osoba. On je pokazao originalna pisma hrvatskih ustanova s kojima je dokazao svoje navode. Pored ostalog on je, na primjer, prigovorio gospodinu Ottu: 'Ja sam prije osam dana li no razgovarao s ovjekom za koga ste mi vi prilikom posljednje razmjene kazali da više nije u životu. Prije nekoliko nedjelja njega su ustaše sami ponudili za razmjenu.'<sup>300</sup>

Iako dr Heinrich u svom izvještaju ne navodi ime ovjeka s kojim je dr Velebit »prije osam dana li no razgovarao«, a za kojeg mu je prilikom »livanjske razmjene« inž. Ott izjavio da »više nije u životu«, o igledno je to bio Andrija Hebrang. Pismo koje je Tito 10. novembra poslao sa Oštrelja Centralnom komitetu KPH po i-nje rije ima: »Prilikom dolaska Andrije (Hebranga)... kod nas...«<sup>301</sup> što bi odgovaralo navodu dra Velebita da se s Andrijom Hebrangom sreo »prije osam dana«. A da se zaista radilo o Andriji Hebrangu, jer se i Mladen Ivecovi u to vrijeme mogao nalaziti u Biha u, potvr uju nam još neki podaci. Naime, Mile Milatovi je o prvim pregovorima Marijana Stilinovi a u Zagrebu, napisao:

»Pod pritiskom pregovara a koji uporno doka-zuju da je Andrija Hebrang živ i da se nalazi u logoru, nema ki poslanik Kasche li no odlazi kod Paveli a da interveniše. Paveli se Kascheu izvinjava da se tu ne može ništa u initi, pošto je Hebrang mrtav.«<sup>302</sup>

A u pismu »Zapovjedni tva 6. pješa ke divizije Glavnom stožeru domobranstva« u vezi »razmjene zarobljenika«, poslanom 26. novembra 1942, »glavar stožera glavnostožerni satnik Šimokovi « koji je »po nare enju zapovjednika« potpisao taj dopis, pripisuje kapetanu Heyssu, koji ga je poslije sastanka s partizanskim parlamentarima 17. novembra u okolini Livna, posjetio u Mostaru, sljede e rije i:

»Po slu aju zadnje razmjene naših i njema kih zarobljenika kod partizana u Livnu, Poglavnik je njema kom poklisaru, preuzvišenom g(ospodinu) Kasche izjavio, da su osobe koje su partizani tražili u zamjenu za njema ke zarobljenike, streljane odnosno da ih nema. Me utim, dne 21. IX. prigo-

dom izvršenja razmjene zarobljenika, te iste oso-  
be zamijenjene su od naših vlasti za naše zarob-  
ljenike kod partizana. Pri ovome se ogra uje (ka-  
petan Heyss — primj. autora) i izti e, da je Poglav-  
nik sigurno obmanut od mjerodanih dao takvu  
izjavu njema kom poklisaru.<sup>303</sup>

Navedeni izvodi iz dokumenata pokazuju, dakle, s  
kojim je ovjekom Velebit »prije osam dana li no raz-  
govarao« i koje je dokumente pokazao kapetanu Heys-  
su, a istovremeno potvr uju injenicu da je na parti-  
zanskoj listi od 15 osoba traženih za razmjenu u avgus-  
tu 1942. godine bio i Andrija Hebrang!

Nakon što su pregovori o razmjeni završeni i parti-  
zanski prijedlozi *pismeno formulisani*, preostalo je da  
kapetan Heyss preko nadležnih ustanova, zapravo pre-  
ko njema kog poslanika i njema kog opunomo enog  
generala u Hrvatskoj prona e i prikupi osobe koje su  
partizani tražili, pa da se obavi razmjena na mjestu ko-  
je e biti naknadno sporazumno odre eno. S obzirom  
na nastale zimske prilike, bolje re i neprilike, dr Velebit  
je predložio da se mjesto za razmjenu izabere u bli-  
zini Zagreba, jer su glavni pokreti i koncentracije parti-  
zanskih snaga bili u sjevernom pravcu.<sup>304</sup>

Pregovori vodeni 17. novembra 1942. imaju poseban  
zna aj, s obzirom na to da su tjesno povezani s kasni-  
jim doga ajima, a naro ito s partizansko-njema kim  
pregovorima koji su se vodili u martu 1943. godine. Ta-  
da su se u Štabu njema ke 717. pješadijske divizije u  
Gornjem Vakufu pojavili partizanski parlamentari Mi-  
lovan Dilas, Ko a Popovi i Vladimir Velebit. Oni su bi-  
li opunomo eni da pregovaraju s Nijemcima:

»1. O razmeni zarobljenika,

2. O pitanju primene me unarodnih ratnih  
pravila u odnosu prema Narodno-Oslobodila koj  
Vojsci Jugoslavije sa strane nema kih vojnih vlas-  
ti,

3. O svim ostalim pitanjima koja e postaviti  
ova delegacija a o kojima je ve bilo re i sa gos-  
podinom Hejsom prilikom poslednje  
razmene zarobljenika u Livnu 17. novembra 1942.  
gfodine).«<sup>305</sup> (Istakli autori.)

U sastavljanju punomo i, o igledno, nije u estvovao  
dr Velebit, jer se u tom slu aju ne bi potkrrale greške u  
njenoj posljednjoj re enici. Naime, pregovori nisu vo  
eni u Livnu, jer je ono bilo u rukama ustaša, ve na oslo-  
bo enom teritoriju izme u Livna i Glamo a, i tada nije

bila izvršena nikakva razmjena. No, za pitanje koje želimo razmotriti, a sadržano je u trećoj tački punomoći, to nije ni bitno.

Mišo Leković u svojoj knjizi *Martovski pregovori 1943.* na tri se mesta osvrće na novembarske pregovore 1942. o razmjenama. Na 49. stranici piše da je 17. novembra bilo govora o 1. i 2. tački navedenoj u punomoci, pa zaključuje:

»Kako nema ki pregovara i nisu bili ovlašćeni da o tim pitanjima razgovaraju, to su im partizanski delegati uruili pismo Vrhovnog štaba za nemenu kog opunomoćenog generala u Hrvatskoj general-potpukovnika Edmunda Gleza fon Horstenaua. Pismo nije sa uvano, ali je izvesno da je u njemu, pored pitanja koja su se odnosila na razmenu zarobljenika, bilo i o zahtevu za priznanje Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije kao zarene strane. Na to pismo, međutim, od Nemačka nije stigao odgovor.« (Istakli autori.)

Njemački parlamentari kapetan Heyss i inž. Ott bili su ovlašćeni da vode pregovore o razmjenama i o tome prenose partizanske zahtjeve generalu Glaiseu von Horstenau i poslaniku Kascheu. Međutim, oni su bili i pokretači razgovora o pojedinim pitanjima što su ih inicirala dvojica članova sazvanih stav Vrhovnoga štaba o njima. Već smo vidjeli koja su pitanja u prvim razgovorima Marijana Stilinovića u Zagrebu, u Tuškancu, u vili pukovnika Schardta, pokretali njegovi sagovornici. Prema tome, »neovlašćenost« kapetana Heyssa i inž. Otte ni u kom slučaju nije mogla biti razlog za »uruivanje pisma Vrhovnog štaba za... general-potpukovnika Gleza fon Horstenaua«. No, o tom »pismu« još je bilo govora.

A kada na 83. stranici opisuje razgovore opunomoćenika Vrhovnog štaba u Štabu 717. divizije i iznosi izlaganje dra Velebita, koji je, kao najbolji znalač njemačkog jezika, govorio u ime delegacije, Miša Leković navodi da je dr Velebit »potanko upoznao generala« Dipolda, komandanta divizije, »sa pitanjima o kojima je delegacija ovlašćena da vodi razgovore«. On zatim piše da je dr Velebit, obrazlažući treću tačku punomoci, govorio

»... o političkim pitanjima o kojima je već razgovarano 17. novembra 1942. na sastanku koji su kod Livna održali partizanski i nemacki pregovori i (sva ta pitanja bila su izložena u pismu /istakli autori/ koje je sa partizanske strane bilo istog dana upućeno Nemačkom opunomoćenom

generalu u Zagrebu /treba: »u Hrvatskoj« — pri-mj. autora/ — Glezu von Horstenau).«

Još jedanput, posljednji put i najopširnije, M. Leković piše o novembarskim razgovorima na 86. stranici svoje knjige, navode i obrazloženje koje je delegacija dala u vezi s 3. ta kom punomo i. Naravno, stav delegacije iznio je dr V. Velebit:

»Delegacija je potom prešla na obrazlaganje predloga o trećem, glavnom pitanju, koje ima 'politiki karakter'. Po njenom mišljenju o tom se pitanju moglo razgovarati i ranije, tim pre što je ono bilo predmet *neobavezuju ih razgovora na sastanku* koji je, povodom pregovora o razmeni zarobljenika, održan 17. novembra 1942, kod Livna i na kome su sa nemačke strane u estvovali vojno-privredni oficiri kapetani Hejs i Kulih i već pomenuti inženjer Hans Ot. *O tom pitanju bilo je reći i u pismu koje je tada bilo upućeno nemakom generalu u Zagrebu Glezu Horstenau* (istakli autori) i na koje nije dođen odgovor.« Delegacija, obrazložio je dalje Velebit, »stavlja do znanja da Vrhovni štab ne vidi razloga da se neprijateljstva sa nemačkim oružanim snagama i dalje nastavljaju. Partizanske jedinice vode borbu protiv nemackih trupa, jer su prinecene da se brane. Narodnoslobodilački pokret predstavlja nezavisan pokret koji nikako sa strane ne potpomaže. On se, doduše, u svojoj propagandi oslanja na Sovjetski Savez, ali sa Londonom, koji podržava jugoslovensku izbegličku vladu i njenu etničku vojsku u zemlji, ne želi da ima nikakvu vezu.«

Kako vidimo, Vladimir Velebit je na sastanku u Gornjem Vakufu izložio stav partizanske delegacije, a on je i 17. novembra vodio, kako M. Leković piše, »neobavezujuće razgovore« sa spomenutim njemačkim parlamentarima. Ovdje je, vjerovatno, pri štampanju rukopisa nastala greška, pa je ispalo da je Kulih »vojnoprivredni oficir« iako autor za njega ranije navodi da ne podatke: »Alfred Hajnrich (Alfred Heinrich), specijalni referent Ajnzackomande policije i službe bezbednosti (Einsatzkommando Polizei und Sicherheitsdienst) u Sarajevu koji se prestavio kao Kulih (Kulich).«<sup>306</sup>

O partizansko-njemačkim pregovorima od 17. novembra 1942. godine poznati američki historičar jugoslavenskog porijekla Jozo Tomasevich napisao je u svoj-

joj knjizi *etnici u drugom svjetskom ratu 1941—1945*  
sljedeći tekst:

»Još prije nego je operacija Weiss (etvrtka neprijateljska ofanziva — primj. autora) otpoela, partizani i Nijemci vodili su pregovore, a 5. septembra i 17. novembra razmijenili su zarobljenike. (17. novembra nije vršena nikakva razmjena — primj. autora). Tom su prilikom partizanski predstavnici *uru ili pismo za generala Glaisa* (istakli autori), njemačkog vojnog opunomoćenika u NDH, u kojem su objašnjavali da Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije nije banda, već nezavisna oružana sila s vojnom disciplinom, i predložili su uzajamnu primjenu propisa međunarodnog ratnog prava s osobitim obzirom na zarobljenike i ranjenike, redovnu razmjenu zarobljenika i neku vrstu primirja između obiju strane za te prigode.<sup>131</sup> Ne samo Glaise nego i Kasche, njemački poslanik u Zagrebu, a i zastupnici njemačkih ekonomskih organa, bili su za takav kontakt i razmjenu zarobljenika, kako bi na taj način izvukli neke korisne obavještajne podatke. Tako će su htjeli neki modus vivendi s partizanima, jer su se na teritoriju koji su oni oslobođeni našli neki važni rudnici. Uopće, nadali su se smirenju hrvatskog teritorija južno od Save i prestanku sabotaže na vitalnoj željezničkoj pruzi Zagreb—Beograd. Međutim su Hitler i von Ribbentrop bili protiv svakog modusa vivendi. Njihovo je mišljenje, naravno, prevladalo i partizanski prijedlozi ostali su bez odgovora.«

U napomeni broj 131 J. Tomasevich je pribilježio:

»Na žalost, nisam mogao naći kopiju tog pisma, ali svoje znanje o njemu zasnovam na tekstu izjave koju su partizanski predstavnici dali 11. marta, a koja u mnogome ponavlja pismo od 17. novembra.«<sup>307</sup> (Istakli autori.)

Iz citiranih tekstova Lekovićeve knjige proizlazi sljedeće:

1) dr Velebit je 17. novembra predao kapetanu Heysu »pismo Vrhovnog štaba za nemačkog opunomoćenika generala«;

2) Pismo nije sa uvano, »ali je izvesno da je u njemu bilo govora o pitanjima »razmene zarobljenika« i »priznanja NOVJ kao zaraene strane«;

3) 17. novembra je razgovarano i »o politi kim pitanjima« i »sva ta pitanja bila su izložena u pismu«;

4) dr Velebit je 17. novembra vodio i »neobavezujuće razgovore«, ali je i o pitanjima tih »neobavezaju ih razgovora« — »bilo (je) re i i u pismu«.

M. Leković je zaista vrlo temeljito i dokumentovano obradio martovske pregovore. Međutim, iako konstatuje da »pismo« nije sa uvano, on, na osnovi razgovora vodenih u marta 1943., zaključuje što je sve sadržavalo to »pismo«, ne navode i za te tvrdnje nijedan izvor niti svjedočenje, iako je iskoristio »sve tada dostupne izvore, i pismenu izjavu Vladimira Velebita, glavnog partizanskog pregovara a, koju je za tu svrhu napisao«.<sup>308</sup> Za svoje tvrdnje -u vezi s *pismom* nigdje ne citira dra Velebita, a on je, navodno, »pismo Vrhovnog štaba za nema kog opunomočenog generala« predao kapetanu Heyssu! Istina, dr Velebit je u jednom intervjuu izjavio da se tih događaja slabo sjeća i da su mu izbligli jedjeli. Ali mora se imati na umu i sama injenica da se on toga ne sjeća. Na pisanje J. Tomasevicha ne može se posebno osvrnati jer on sam piše da nije »mogao naći kopiju tog pisma« i da svoje »znanje o njemu zasniva na tekstu izjave koju su partizanski predstavnici dali 11. marta (1943. godine — primjerice autora), a koja u mnogome ponavlja pismo od 17. novembra« (1942. godine). Bez odgovora Ostaje samo pitanje kako je J. Tomasevich mogao zaključiti da se u »izjavi koju su partizanski predstavnici dali 11. marta... u mnogome ponavlja pismo od 17. novembra« kada sam tvrdi da to pismo nije pronašao?!

Udovljeno je da je tako vrsnim, pedantnim i savjesnim historičarima kakvi su, bez sumnje, i M. Leković i J. Tomasevich ostao nezapažen podatak naveden u 3. tajnički punomočniku i koju je Vrhovni štab dao partizanskim parlamentarima, a u kojoj doslovno piše da se oni ovlašćuju da razgovaraju...

»3. O svim ostalim pitanjima koja će postaviti ova delegacija a o kojima je već bilo rečeno i sa gospodinom kapetanom Heyssom... 17. novembra 1942.« (Istakli autori.)

S obzirom na sve okolnosti koje su dovele do martovskih pregovora, a koje je M. Leković s izvanrednom sistematizovanjem u i pedanterijom obradio, Vrhovnom je štabu bilo izuzetno stalo do uspostavljanja kontakta i pregovaranja, a sigurno bi punomočnik imala mnogo veću težinu da se Vrhovni štab u njoj pozvao na svoje *pismo*.

upu eno generalu Glaiseu von Horstenau nego na »re-i sa g(ospodinom) kapetanom Heyssom«!

Ono što se sigurno može tvrditi jest ovo: *pismo* je postojalo, ali to nije bilo *pismo Vrhovnog štaba*, a pošto ga ni mi nismo pronašli, možemo samo re i da u njemu, najvjerojatnije, nije bilo ono što navode M. Leković i J. Tomasevich, ili bar ne sve to.

O razgovorima vodenim 17. novembra 1942. godine, koliko smo mogli utvrditi, sa uvana su samo etiri dokumenta: izvještaj »Zapovjedni tva 6. pješa ke pukovnije« u Mostaru od 26. novembra 1942. i tri izvještaja šefa sarajevskog Gestapa SS-majora dr Heinricha.

Za analizu događaja od 17. novembra naročito su značajni izvještaji dra Heinricha kao učesnika pregovora i razgovora. On je o tim razgovorima svojim pretpostavljenima poslao tri izvještaja:

- dva 23. novembra 1942 (broj 654/42 i broj 655/42) i
- jedan 24. novembra 1942 (broj 658/42).<sup>308</sup>

Svim trima izvještajima jedan se od autora ove knjige davno koristio (Slavko Odić, *Neostvareni planovi*, Zagreb, 1961). M. Leković je to promaklo iz vida, mada je u pregledu upotrijebljene literature naveo i tu knjigu.

U prvom izvještaju od 23. novembra (broj 654/42) dr Heinrich govori isključivo o razmjenama i konstatuje, da ga ponovno citiramo:

»Protivna strana (dr Velebit — primj. autora) vodila je pregovore u svakom pogledu s predusretljivošću i stvarni dogovor, s konkretnim prijedlozima, bio je za pola sata pisano formulisan.« (Istakli autori.)

Znači, nije se radilo o nikakvom »pismu Vrhovnoga štaba za nema kog opunomočenog generala«, već o pismenom rezimeu — zaključima u vezi s razgovorima o razmjenama zbog kojih su se obje strane i sastale.

Nešto od onoga što navode M. Leković i J. Tomasevich zaista je inilo »neobavezuće razgovore« o kojima je dr Heinrich istoga dana, 23. novembra, napisao poseban izvještaj s brojem 655/42 kao dopunu izvještaju broj 654/42.

Da politička pitanja nisu bila predmet pisma formulisanog pola sata nakon pregovora, dr Heinrich potvrđuje prvom rečnikom svog izvještaja broj 655/42:

»Poslije pregovora vo enih s Titovim opunomočenikom radi razmjene zarobljenika pružila se

prilika za jedan *dulji politi ki razgovor* s dr Petrovi em.« (Istakli autori.)

Dr Heinrich je pribilježio i svoje utiske o dru Velebitu, kao i sve što mu je on u razgovoru rekao. Vrijedno je citirati bar nešto od toga:

»Dr Petrovi govorи perfektnо njema ki i li no ostavlja najbolji utisak, samo ne utisak jednog ubije enog fanati nog komuniste. On je pravnik i bez sumnje jedan od najbližih Titovih savjetnika. Njegova politi ka shvatanja koja je iznio o sadašnjem stanju u hrvatskom prostoru, s obzirom na hrvatsko državno rukovodstvo i na njegove organe, potpuno je ispravno. Njima je poznato bankrotstvo tog rukovodstva i pozadina toga i stvar je 'partizana' da te greške propagandisti ki iskoriste i da vlastitim korektnim postupanjem dokažu da su oni, tj. 'partizani', jedini koji mogu ponovno da obuhvate Hrvate, Slovence i Srbe i da ih dovedu do ujedinjenja. Oni ne e ponavljati greške koje su pravili jugoslavenski režimi, nego e znati da otklone ono što bi dovelo do toga da se u budu oj državi s jednom od tri grupe 'drugorazredno' postupa. Ovu su grešku prvo pravili Srbi u bivšoj jugoslavenskoj državi prema Hrvatima, a djelomi - no i prema Slovencima, a sada tu istu kratkovidnu grešku prave Hrvati, tj. ustaše — to je naro ito naglasio da bi istakao razliku izme u ovih i upotrebivih ali po strani stoje ih Hrvata — u njihovojoj novoj državi. Oni, tj. partizani — ja moram da upotrebim ovaj izraz jer ga je dr Petrovi za vrijeme razgovora upotrebljavao s naro itim naglašavanjem (SS-major Heinrich opravdava upotrebu rije i partizan jer je Himmler zabranio njenu upotrebu u izvještajima — primj. autora) — mogu da budu zadovoljni sa svojim dosadašnjim uspjehima u pravcu ponovnog ujedinjavanja slavenskih elemenata. ... (Partizani) namjeravaju da uspješno napreduju i u slovenskom podru ju, a iz nagovještavanja dr Petrovi a moglo se razabratи da oni poseban zna aj pridaju upravo prodiranju prema sjevero-zapadu i sjeveru u pravcu njema - ke granice, pa i preko nje. Dobio se utisak da je dr Petrovi naro ito dobro obavješten o položaju u Zagrebu — u najmanju ruku moglo se naslutiti da je izvanredno obaviješten o stanju po ministarstvima. S tim u vezi on je predložio da se za budu e pregovore izabere neko mjesto u koje se može lakše sti i iz Zagreba.

O op em politi kom položaju dr Petrovi je rekao da Njema ka u Rusiji i dalje ima dobro opremlijenog i hrabrog protivnika i da je za Njema -ku u Rusiji najzna ajnije da ove godine nije mogla da osvoji petrolejske izvore. Poteško e koje e Njema ka zbog svoje jake mehanizacije imati upravo radi pomanjkanja goriva uskoro e se pokazati. Uslijed prodiranja Amerikanaca i Engleza u Africi, Njema ka e biti prisiljena da Afriku potpuno napusti a to e onda biti trenutak za anglo-ameriku invaziju Italije, što je ve znak približavanja sloma. U Italiji postoje jake suprotnosti izme u vojske i fašizma. Osim toga Italija — nešto što on ne razumije — ve dugo vremena sara uje sa etnicima Draže Mihailovi a koji je istovremeno ministar rata u Vladi u Londonu. Upitao je kako Njema ka može da to dopusti. Dr Petrovi je uvjeren da Njema ka ubudu e ne e mo i da iza- e na kraj s poteško ama koje se svuda pojavljuju. Njema ka nije u stanju da od bilo kuda izvu e snage da bi ih ubacila tamo gdje su joj potrebne za odlu uju i udarac, na pr. ovdje na Balkanu, ili za spre avanje raspadanja Italije.«

Ve smo govorili o tome da su opunomo eni general u Hrvatskoj Glaise von Horstenau i poslanik Kasche svoje vlastite inicijative, zbog stava OKW i Ribbentropa prema pregovorima s partizanima (a i jedan i drugi su smatrali da su ti kontakti vrlo korisni), prikazivali kao prijedloge koji su potekli od partizana. To nedvojbeno potvr uje i SS-major Heinrich na kraju tog izvještaja:

»Njema ki poslanik je predložio ing Ottu da on u li nom razgovoru s pregovara ima protivne strane sugerira protivnoj strani da ona predloži njema kim ustanovama uspostavljanje neutralne zone, da bi se u obostranom interesu otklonili sukobi s njema kim trupama.«

Dr Heinrich je svoje izvještaje dostavljao zapovjedniku policije bezbjednosti i službe bezbjednosti u Beogradu SS-pukovniku i pukovniku policije dr Schäferu ili zamjeniku i policijskom atašeu Njema kog poslanstva u Zagrebu. A budu i da se podrazumijevalo da je prepiska unutar Glavnog ureda bezbjednosti Reicha i njegovih ustanova povjerljivog karaktera, uz naznaku broja akta nikada nije stavljena neka posebna oznaka (tajno, strogo tajno itd.). Takve oznake nema ni na citirnom dopisu dra Heinricha uz broj 655/42. Me utim, taj je dopis izuzetak s kojim se prvi put sre emo. Na njego-

voj tre oj stranici, koja po inje upravo citiranom re e-nicom, dr Heinrich je crvenim mašinski otkucanim slovima napisao »Tajno«! (Geheim). Nakon primitka dopisa i SS-pukovnik Schäfer je na prvoj stranici izvještaja crvenom olovkom napisao »tajno!«, ak to crvenom olovkom još potcrtao! A kada je prvi izvještaj dra Heinricha od 23. novembra (broj 654/42) stigao SS-potpukovniku Schäferu, on je na njega crvenom olovkom priblježio: »To je nemogu e!« Taj je izvještaj, kona no stigao i u Berlin. Zamjenik Müllera, šefa Ureda IV (Gestapo) u Glavnoj upravi bezbjednosti Reicha, SS-general-lajtnant Panzinger, uputio je 21. januara 1943. godine SS-pukovniku Schäferu depešu:

»SS-major dr Heinrich se angažovao u pregovorima s ustanicima za zamjenu zarobljenika. Šef Ureda IV smatra da je nezgodno da on u estvuje u tome. Policijski ataše u Zagrebu tako er je instruiran da ne u estvuje u ovim pregovorima, pa makar to njema ko poslanstvo želi.<sup>310</sup>«

Schäfer, za kojeg je cijeli taj slu aj bio ne samo »nemogu «, nego i vrlo neprijatan jer su prigovori na adresu njegova pot injenog, dra Heinricha, bili indirektno upu eni i njemu, požurio je da se opravda i 26. januara 1943. godine poslao Panzingeru depešu:

»Do u eš a SS-majora dr Heinricha u pregovorima s predstavnicima ustnika u novembru 1942. godine došlo je bez moga znanja, ali na izri itu želju 718. pješadijske divizije. Kada me je Heinrich dopisom od 24. 11. 1942. upoznao s tim, zabranio sam odmah svako daljnje u estvovanje u pregovorima.<sup>311</sup>«

Da bi se shvatila ta reagovanja dra Schäfера i Müllera, treba imati na umu injenicu da je u Hitlerovu Glavnom stanu 18-19. 12. 1942. održan sastanak s na elnicima njema kog i talijanskog generalštaba i ministrija spoljnih poslova Njema ke i Italije, na kojem je dogovoreno izvo enje velike operacije protiv NOV i POJ. Naravno, odgovaraju i razgovori i izvještavanje na tu temu, a zatim izvjesne pripreme provedene su u Njema koj i prije, a to se i te kako odrazilo na stavove njema kih ustanova i operativnih jedinica i u tzv. NDH i u Reichu.

No, da se vratimo na *tajni* dio Heinrichova izvještaja od 23. novembra i vidimo kako je inž. Ott naveo partizanskog parlamentara dra Velebita na razgovor o temi koju mu je sugerirao poslanik Kasche.

Budu i da mu je bilo poznato da se Žunarevi (Marijan Stilinovi — primj. autora) radi važnih zadataka koji su mu povjereni nalazi u Sloveniji, on se, ne našavši prikladniji na in, o igledno, poslužio varkom. Saop io je dru Velebitu da je njemu (?) Žunarevi u Zagrebu, prilikom razgovora o »livanjskoj razmjeni« predložio »saradnju s njema kim trupama — sli nu saradnji Talijana s tzv. 'antikomunistima' ( etnicima — primj. autora) u Hercegovini« i predložio tu temu za razgovor. »Dr Petrovi je« — pribilježio je dr Heinrich — »smatrao da se i sada može razgovarati o saradnji po stanovitim pitanjima, ali je rekao da se on o tome prije svega mora informisati. U svakom sluaju oni su (partizani — primj. autora) i sada kao i ranije neprijatelji D. M. (Draže Mihailović — primj. autora) i angloameričkih plutokrata.«

U sklopu tog razgovora inž. Ott je onda naveo razgovor i na pitanje »neutralne zone«, na što ga je »dr Velebit upitao da li bi Nijemci bili spremni da partizani liferuju i oružje?« kao što rade Talijani etnicima.

»To je bilo negirano« — piše dr Heinrich — »ali mu je bilo stavljeno do znanja da bi neutralizacijom stanovitih područja partizanske snage bile oslobođene za akcije na drugim područjima, na pr. protiv 'antikomunista' i da bi tamo imale mogunost pribavljanja oružja (razoružavanjem etnika — primj. autora). Dr Petrović je na to primijetio da bi se njima (partizanima — primj. autora) moralno priznati jedno znatno područje i da on pribaviti o tome prijedlogu informacije i direktive te da će prilikom slijedeće sastanka iznijeti partizanske prijedloge.«

Iz svega izloženoga može se izvući samo jedan zaključak: Vrhovni štab nije uputio generalu Glaiseu von Horstenau nikakvo pismo i nije bio inicijator razmatranja »političkih pitanja«, što mu pripisuju M. Leković i J. Tomasevich: bio je to njemački poslanik Siegfried Rassche! Zbog toga, naravno, na napisano pismo nije ni mogao stići odgovor. A o martovskim pregovorima jošemo govoriti u eftvrtom tomu knjige *Partizanska obavještajna služba 1943—1945*.

Poslije novembarskih razgovora nije bilo novog susreta predstavnika Vrhovnog štaba s opunomoćenicima generala Glaisea von Horstenaua i poslanika Kaschea, a i pregovori o razmjeni koji su prije otprilike (oktobar—novembar 1942) nisu realizovani!

Nakon povratka u Mostar, s pregovora vodenih 17. novembra izme u Livna i Glamo a, kapetan Heyss je posjetio »Zapovjedni tvo 6. pješa ke divizije« i obavijestio ga o pregovorima i ponudi partizana da se u Biha u razmijene zarobljeni pripadnici oružanih snaga tzv. NDH, funkcioneri organa vlasti i ustaške stranke. Štab divizije je 26. novembra poslao odgovaraju i izvještaj Glavnom stožeru domobranstva, a »Ministarstvo Hrvatskog Domobranstva O Odjel« 1. decembra 1942. proslijedilo ga je Ustaškoj nadzornoj službi, Uredu I s napomenom:

»Obzirom na zapovjed Poglavnika od 1. o. m. (naš 6199/taj. od 1. o. m.) i na stanovište Glavnog Stana Poglavnika da se zamjene izvrše molim u sporazumu sa ovim odjelom poduzeti potrebne korake za izvršenje ovih zamjena.«<sup>312</sup>

Nismo naišli na dokumente iz kojih bi se vidjelo je li i što je po ovoj napomeni poduzeto u decembru 1942.

Me utim, pregovori o razmjeni partizana zarobljenih u Livnu u oktobru 1942. najvjerovatnije su vo eni neposredno izme u neke partizanske komande i ustaških vlasti u Livnu i prije njema ko-partizanskih pregovora 17. novembra. O tim pregovorima saznajemo iz izvještaja zapovjednika 5. oružni ke pukovnije pukovnika Stjepana Tome broj 2312, ali bez naznake datuma. On je, u stvari, Ustaškoj nadzornoj službi u Zagrebu i njenim Uredima I i II, »Zapovjedni tvu III. domobranskog zbara« u Sarajevu te nizu drugih komandi i nadleštava prenio izvještaj »Oružni kog voda Livno« o »zamjeni partizana za naše ljude«:

»Dana 21. studenog 1942. izvršena je zamjena zarobljenih partizana u mjestu Livno sa taocima Hrvatima koje su odveli partizani iz Livna prilikom povla enja.

Zamjenjeno je 27 osoba i to sjeverno od Priluka 1 km. a udaljeno od Livna 8 km. Predstavnik naših vlasti bio je ustaški satnik Lovrin i Krinoslav zapovjednik VII. ustaške bojne, a sa partizanske strane Karlo Leonardi Dr. prava rodom iz Trogira.

Pri razmjeni prisustvovala je sa partizanske strane jedna grupa crnogoraca.<sup>313</sup>

Nedostaju detaljniji podaci o toj razmjeni, kao i o osobama koje su tada razmijenjene.

Bila je to posljednja razmjena na terenu Bosanske krajine 1942. godine.

Pregovori o razmjeni posade domobranskog aviona i stru njaka preduze a »Elektro-Bosna« iz Jajca, me utim, zbog o igledne ustaške sabotaže njema ko-partizanskih razmjena nisu se privodili kraju. U tom smislu uop e nije koristilo ni pismo njema kog vojnoprivrednog oficira pukovnika Schardta, poslano 14. decembra 1942. godine njema kom opunomo enom generalu u Hrvatskoj Glaiseu von Horstenau, zapovjedniku njema kih trupa u Hrvatskoj generalu Rudolfu Lütersu (Liters) i Vojnoprivrednom štabu Wehrmacha na Jugostoku:

»Po povratku prokuriste firme iz Jajca (Leinschütz — primj. autora) dobiven je prvi izvještaj o novom razaranju fabrike. Iako su razaranja djelomi no jako velika, firma e nastojati da tvornicu što prije opravi i osposobi, da bi se što prije mogla ponovo staviti u pogon. Ali... preduslov je za to da se osoblje koje se nalazi u zarobljeništvu ustanka, razmjenom ponovo stavi firmi na raspolaganje.

Prilikom prvog zauzimanja Jajca u zarobljeništvu su pali ing. Otmar Siglhuber, knjigovo a Franz Leinschütz i gospo ica Resi Mehr. Prilikom napda u novembru, zarobljeni su ing Bruno Škrivani, šef elektri ne centrale i kemi ari ing Ivan Erdelji, ing. Ivan Mlakar, profesor Nebodar Škrica i majstor Franjo Konopek.

Vojnoprivredni oficir smatra da se bez povrata inžinjera i kemi ari tvornica ne može ponovo osposobiti i da se, bez sumnje, takvi stru njaci ne mo i iz Reicha staviti na raspolaganje. Stoga se moli da se Siglhuber i ostali što je mogu e brže razmijene, a razmjena 5 lica — Škrivani i ostali — što prije pokrene.<sup>314</sup>

Unato toj intervenciji na najvišim mjestima, ipak su pregovori oko razmjena zbog po etka velike etvrte neprijateljske ofanzive privremeno prekinuti.

Me utim, kako u toku priprema, tako i u toku same ofanzive, njema ki su se štabovi obilato koristili obavještajnim podacima što su im ih dostavljali do tada razmijenjeni zarobljenici i, još više, posrednici u razmjena ma.

## ZAGREBA KE ISPREEPLETENE OBAVJEŠTAJNO-DIVERZANTSKE MREŽE

*formiranje i rasformiranje Vojnog komiteta — prvi obavještajni podaci i veze — likvidacija Ljudevita Tiljka — »inženjerska obavještajna grupa« — sje anje sekretara zagreba kog Mjesnog komiteta — umjesto u Moskvu, u Španiju — diverzanti ili obavještajci — bjekstvo iz francuskog logora — nedore eni i proturje ni podaci — povratak u Zagreb — nešto nije u redu s datumima — neosnovane tvrdnje — diverzantski kursovi — ipak rad i na obavještajnom planu — Kraja i ev odlazak u Zemun i Beograd — ko je bio Ivan Srebrenjak Antonov — dva važna svjedo enja — prvi ratni dokument o Antonovu — zagonetni »Bak« — dok istraga traje, odluka se odlaže — Antonov »raspušta svoju vojsku« — V. Bakari nije bio oduševljen — hapšenje Antonova i Hebranga — Ivan Kraja i se vra a u Zagreb — Antonov nikoga nije izdao — ko je bio »šef« — još jedna Kraja i eva funkcija — Valdes i Stela u Sloveniji — Fisherov obavještajni izvještaj Moskvi — Stevan je, ipak, bio Stevo — na zahtjev »direktora« natrag u Zagreb — ko je bježao od istine »kao vrag od tamjana« — dva vremenjski pogrešno locirana doga aja — »punkt« u tvornici likera »Beker« — organizacija i rad partijske obavještajne službe u Zagrebu potkraj 1942. godine*

Po etkom 1941. u Zagrebu, koji je tada imao oko 220 000 stanovnika,<sup>1</sup> djelovalo je, pod rukovodstvom Mjesnog komiteta Komunisti ke partije Hrvatske i šest njegovih rajonskih komiteta, oko pet stotina lanova Partije.<sup>2</sup>

Prvih dana maja 1941. godine Tito je u Zagrebu organizovao savjetovanje KPJ kojem su prisustvovali delegati iz svih krajeva okupirane i raskomadane Jugoslavije, osim iz Dalmacije, iji je predstavnik bio sprije-en, te iz Makedonije, iji je »P(okrajinski) K(omitet) otkazao održavanje veza s nama i povezao se s KP Bugarske odmah u po etku okupacije Makedonije«.<sup>3</sup> Na savjetovanju je odlu eno, pored ostalog, da se, kako je to definisao Tito, »pri svim rukovodstvima KPJ formiraju vojni komiteti sa zadatkom da prikupljaju oružje, pripremaju ljudstvo za oružane formacije, organiziraju obaveštajnu službu itd.«<sup>4</sup> (Istakli autori.)

Odmah poslije majskog savjetovanja pri Centralnom komitetu KPH (Andrija Hebrang, Ivan Rukavina, Marko Simeni ) osnovan je Vojni komitet, a potkraj tog istog mjeseca Vlado Popovi i Andrija Hebrang formiraju i Vojni komitet Mjesnog komiteta KPH za grad Zagreb. Me utim, »do napada Hitlerove Njema ke na Sovjetski Savez rad Komiteta je bio dosta neorganiziran, više individualan« i »tek nakon napada na SSSR... postao je organiziraniji« — napisao je poslije rata Šime Balen, jedan od lanova tog komiteta.<sup>5</sup>

»Koncem srpnja ili po etkom kolovoza 1941. raspušten je Vojni komitet, jer se smatralo da M(jesni) K(omitet) KPH kao štab Partije mora biti, u stvari, vojni komitet koji treba da vodi sve borbe akcije« — napisao je drugi lan tog komiteta Ante Milkovi .<sup>6</sup>

Odluka o raspuštanju Vojnog komiteta MK KPH bila je, vjerovatno, nakon povratka Vlade Popovića iz Beograda (6. jula), uslovljena i formiranjem Operativnog rukovodstva, koje je zamijenilo dotadašnji Vojni komitet CK KPH, kao i općim razvojem događaja u Zagrebu. U ostalim je gradovima, kada su za to postojali uslovi, nastavljeno formiranje i aktivnost vojnih komiteta, što se pokazalo korisnim, naročito s obzirom na njihovu obavještajnu aktivnost.

Kada je Ivan Božević, član Mjesnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu od marta do kraja decembra 1941. godine, otišao u partizane, detaljnije je objasnio rad zagradskih komunista i aktivista NOP-a na obavještajnom planu:

»Partija je bila informirana o svemu što se događa u gradu, u tvornicama, školama, nadleštvinama. Nijedan važniji transport nije mogao proći kroz Hrvatsku, a da komunisti i simpatizeri zaposleni na željeznicama ne bi o tome obavijestili Partiju. Pa i u organima vlade NDH i u policiji Partija je imala svoje suradnike.«<sup>7</sup>

Nažalost, Božević nije rekao kome su iz Partije dostavljeni podaci o »važnijim transportima kroz Hrvatsku« odnosno kako su oni u to vrijeme (1941) bili korišteni. Isto tako ne imenuje nijednog saradnika Partije »u organima vlade NDH i u policiji«!

Malo konkretnije podatke o korištenju podataka o željezničkim transportima govori se u sjeti anjima grupe predratnih članova KPJ, koja je djelovala na Zagrebačkom kolodvoru:

»Karel Korošec je uspostavio telegrafsku vezu s Novskom, Capragom, Križevcima i drugim stanicama, pa su mu njegovi drugovi, dogovorenim šiframa, javljali s terena o sastavu transporta. Takođe je i on njima javljao o transportima koji su prolazili kroz Zagreb, dolazeći i iz Njemačke, a kretali su se u pravcu istoka ili u Bosnu. Neki su se transporti formirali na stanicama u Zagrebu. Korošec je svojim vezama na terenu to javljao kako bi one mogle obavijestiti partizanske jedinice da poduzimaju odgovarajuće mјere. Tada bi u akciji stupili partizanski diverzanti.«<sup>8</sup>

Jednog od saradnika Partije koji su radili u ustaškoj policiji spominje samo Ivan Denac, koji se, kao član Ravnoskog komiteta KPH na Trešnjevcima, potkraj aprila ili

po etkom maja 1942. povezao s Grgom Jankesom, španskim borcem, tada povjerenikom Biroa CK KPH u Zagrebu:<sup>9</sup>

»Odlu eno je da odem na slobodni teritorij s Jankesom. Naš odlazak je bio izведен pod posebnim okolnostima. Grga Jakes dobio je vezu s drom Vel i em, koji je bio zamjenik šefa privredne policije u Zagrebu. Pomo u njega organizirao je da mi idemo kao neka policijska inspekcija u Novi Vinodol, koji je bio pod administracijom NDH. Dr Vel i je izradio dokumente za Jankesa, a ja sam dobio legitimaciju studenta Pravnog fakulteta kao praktikant na policiji. Ja nisam znao kakva je to veza s Vel i em. Jakes mi je rekao da moramo biti oprezni, jer da on nudi usluge za NOP i da želi i i u partizane, ali da mu je sumnjiv. Krenuli smo kolima i došli do Ogulina oko kojeg je bila neka lokalna ofenziva na partizane. Organi NDH su tražili od nas da u emo u Ogulin da bi u policijskoj stanici provjerili tko smo, jer im je bilo udno kako se mi usu ujemo, kao ustaška policijska ekipa, da tako kuražno idemo kroz Gorski kotar gdje je bilo partizanskih zasjeda. U Ogulinu je policija telefonirala u Zagreb. Mi smo ekali ispred stanice, a dr Vel i je bio u stanici s policajcima. Poslije izvjesnog vremena je izišao,<sup>10</sup> pošto je sve bilo u redu, pa smo krenuli dalje...«

Navode Ivana Denca potvr uje i pismo Konspiratora (Dragutina Sailia), rukovodioca Povjerenstva CK KPH u Zagrebu, poslano Vladi Popovi u, sekretaru CK KPH, 6. maja 1942. godine. Konspirator u tom pismu, izme u ostalog, javlja da je policija saznala za boravak Grge Jakesa u Zagrebu, da je pod policijskom »pas-kom (je) Ljubljanska ulica gdje su navodno Dr i Grga bili na koštii«, te da su »zbog toga (smo) Grgu sklonili«, a njegove je poslove preuzeo Stevo Kraja i .

Redakcija druge knjige edicije *Sjeverozapadna Hrvatska u NOB ...*, u kojoj je objavljeno Konspiratorovo pismo, u napomeni objašnjava da je Dr, u stvari, u-ro Vel i.<sup>11</sup>

Mjesec dana kasnije, 6. juna 1942, Vlado Popovi piše Brki (Ivanu Kraju i u Stevi) i Konspiratoru da je »prije neki dan stigao (je i) Fric sa još jednim drugom« na oslobo eni teritorij.<sup>12</sup> Fric je bio pseudonim Grge Jakesa, a »jedan drug« s kojim je Fric stigao bio je De-nac.

» uri koji je doveo Frica« — piše dalje Vlado — »trebate platiti utrošen benzin. Radi se o 120 li-

tara. U ostalom on ima za sav utrošak pismenu potvrdu. Koristite veze s njim, ali je potrebno da budeste oprezni. Na putu s Fricom pokazao se dobar i vrlo spretan.«<sup>13</sup>

Rezervisanost prema Veli i u izražava i Ivan Kraja i u pismu Centralnom komitetu KPH od 20. juna 1942. riječima:

»... uro koji je vozio Frica tie može se za drugo ništa iskoristiti nego za takove svrhe u ostalom sve je to linija Marine (Marina Gregori — primj. autora) kojoj ja vrlo oprezno pristupam.«<sup>14</sup>

U primjedbama na rukopis Paje Gregorića, pisanim 16. 12. 1976, Bogdan Crnobrnja tako je spominje Velj i a, ali kao Velj i a. Taj dio primjedaba glasi:

»... govorиш da si sreo nas nekolicinu u Gornjem Daruvaru 15. marta (tu sam prvi put video i uočio za Velj i a). Trebalo bi nešto reći, zašto se toliki broj nas okupio t.j. o svrsi susreta. Dodajem da je bio prisutan i Karlo Mrazović, Grga Jankes i Maja Komar. Da te podsjetim, Grga i Maja su otišli sa Velj i em u Daruvar i tamo 'legalno' u hotelu prespavali i zatim produžili na bjelovarski teren. Maja je ubrzo zatim uhapšena. Taj je susret bio nešto kasnije — koncem marta. Gašpar i ja smo došli do tebe u Jamu pa smo zajedno prosljedili u Gornji Daruvar. Mi smo na sastanak bili pozvani kao komandant i politički komesar I odreda, a ostali drugovi kao partijski rukovodioci na tenu.«<sup>15</sup>

Što se kasnije dogodilo s drom Velj i em, nismo utvrdili.

U Zagrebu se, kao i u ostalim gradovima okupirane Jugoslavije, uspješna aktivnost partizanskih obavještajaca odvijala u toku ljeta 1941., ponajprije, ako ne i isključivo, na kontraobavještajnom planu. I pritom su se, kao i drugdje, nastojali prije svega zaštititi vlastiti redovi od neprijateljskih agenata. O prvoj većiti akciji te vrste piše tadašnji član Mjesnog komiteta KPH u Zagrebu Blaž Mesarić :

»U ljetu 1941. godine u Zagreb je došao policijski agent Ljudevit Tiljak, koji je nanio mnogo zla beogradskoj partijskoj organizaciji. Njegov je zadatak, o igledno, bio da se infiltrira u partijske redove, da osmatra djelatnost organizacije i da joj u pogodnom trenutku zada težak udarac. Me učim, primijetila ga je i pratila partijska organizaci-

ja da bi se ustanovilo gdje zalaži i s kim se povezuje. Budući da je ocijenjeno da njegova djelatnost postaje opasna za partijski aktiv, on je uhvaćen, saslušan i likvidiran.<sup>16</sup>

Taj je pothvat izvršen usred Zagreba po etkom jula 1941. godine. Nije utvrđeno koliko su u tome mogla biti iskorištena obavještenja što ih je Tiljak dao u toku saslušanja.

Zagreba ka željezni ka radionica, sa oko dvije hiljade zaposlenih imala je važnu ulogu u borbi zagrebačkog proletarijata za sve vrijeme postojanja Kraljevine Jugoslavije i u svim je situacijama bila snažno uporište Komunističke partije. Ona je svoju revolucionarnu tradiciju nastavila i u najtežim uslovima nastalim rasparavanjem Jugoslavije u aprilsom ratu i stvaranjem »Nezavisne Države Hrvatske«, svrstavajući se u prve redove protiv okupatora i ustaških kvislinga. U njoj je već u drugoj polovini 1941. godine djelovala specijalna obavještajna grupa poznata pod nazivom Inženjerska obavještajna grupa, o kojoj je dr Ivan Oračak, i sam lanterne grupe, 1983. godine napisao i ovo:

»Uskoro poslije formiranja grupe imali smo već i prve rezultate obavještajnog rada. Prilikom jednog dolaska ustaša uspjeli smo obavijestiti sve drugove koji su bili pod sumnjom, i oni su se sklonili sa svog radnog mesta. Ustaše su obično hapšili drugove na radnom mestu. Tom prilikom nisu našli one zbog kojih su došli. Jedan od onih koji je tada spašen bio je Mutak. On je, kad sam mu javio da idu ustaše, odmah napustio radno mjesto u odjelu i sakrio se u skladištu drva, odakle je kasnije izšao i od tog vremena je postao ilegalac i uskoro bio prebačen u partizane. Međutim, njegov sretan bijeg imao je jedan trag: an slučaj. Naime, ja sam dobio zadatku da o njegovom spasavanju obavijestim njegovu ženu koja je stanovala na Pongračevu. O tome sam rekao, kad smo išli s posla, lantu svoje elije Vjekoslavu Bergantu koji je stanovao na Pongračevu nedaleko od Mutaka. Bergant je predložio da će on prenijeti poruku Mutakovoj ženi, na što sam pristao. Kasnije smo saznavali da je Bergant u Mutakovu stanu nabasao na zasjedu, bio uhvaćen i kasnije u logoru likvidiran.

Na sljedeći dan, kao Mutak, bilo je spaseno još dosta drugova od hapšenja.<sup>17</sup>

Rije je o Vladimиру Mutaku, tada sekretaru željezni kog partijskog rukovodstva, a Inženjersku su obavještajnu grupu, osim Ivana Oaka, sa injavačima radnicima i službenicima zagreba ke Željeznike radionice Franjo Dominik, Dušan Doder, inž. Boris Prikril, inž. Petar Šegovi ...

Dr inž. Boris Prikril je o radu te obavještajne grupe napisao i ovo:

»U toku svoga rada 1941. i 1942. godine, kao i kasnije, grupa je izvršavala mnoge i raznovrsne zadatke. Nazvana 'inženjerskom obavještajnom grupom', ona je neprekidno i intenzivno prikupljala i dostavljala mnogobrojne podatke o kretanju transporta, popravcima lokomotiva i vagona, mjerama na uspostavljanju isporuka, o gradnji oklopljenih vagona i oklopljenih vlakova u radionici sa svim detaljima konstrukcije i naoružanja, o direktivama koje je željeznica dobivala u okružnicama ministarstava, detaljima s konferencija rukovodstva radionice, restrikcijama, personalnim promjenama na svim važnim mjestima, o mjerama koje su planirane protiv sabotaža, aktivnostima ustaških grupa u radionici, lozinkama, planovima rada za idući mjesec, o imenima radnika koje je uprava smatrala nepouzdanim i protiv kojih su pripremene mjere, o naprednim radnicima, na koje se moglo raunati i o mnoštvu drugih pojedinosti.

Osim toga, grupa je svakodnevno prikupljala brojne druge informacije o zbiranjima u vlasti, u ministarstvima, u Zagrebu kim komandama i drugdje, što se moglo uti u razgovorima s važnim ljudima u radionici koji su to znali službeno zbog svojeg prisustvovanja u tim ustanovama ili privatno po rođaju i liniji, jer su neki u radionici bili u uskom srodstvu s važnim političkim osobama. Tim ljudima posve ena je pažnja svakodnevnim navo enjem na razgovore.

Osim redovne obavještajne djelatnosti, grupa je imala i niz drugih zadataka.<sup>18</sup>

A inž. Petar Šegovi je napisao:

»Vjerovatno je to bilo po etkom jeseni 1941. godine kada je Ico Oak formirao jednu organizaciju u kojoj sam i ja bio zajedno s Borisom Prikrićem, Dušanom Doderom i Franjom Dominikom. (...) Da bi se uspješnije odvijala i razvijala borba protiv okupatora i kvislinga, zaduženi smo da skupljamo sve interesantne podatke za koje do-

znajemo, bilo u Željezni koj radionici ili izvan nje od poznatih ili drugih ljudi koji e biti korisni za NOP, da ih predajemo, odnosno da informiramo o svemu svoju vezu Icu O aka. Pod njegovim rukovodstvom odvijao se naš rad. Davao sam opis zna ajnijih ljudi u Zagrebu, podatke o njihovom politi kom uvjerenju i ponašanju. Zatim, sve mogu e podatke o ustaškoj žandarmeriji na Donjem Kraljevcu, kao i mnoge druge zanimljive informacije (detalja se više ne sje am). O ak je u po etku naše djelatnosti prisustvovao na nekoliko sastanaka. Ubrzo smo se sastajali sami, a najvišu funkciju u grupi imao je Boris Prikril. On je neprekidno održavao vezu s Icom O akom. Mi ostali smo samo u slu aju vrlo važnih stvari (bilo nam je, namente, objašnjeno što je to) mogli tražiti višu vezu, to jest izravan kontakt s O akom.«<sup>19</sup>

Lutvo Ahmetovi , lan Mjesnog komiteta KPH u Zagrebu, a zatim do odlaska na oslobo eni teritorij u jesen 1942. godine sekretar MK, u svojim sje anjima pri li no opširno govori i o obavještajnom radu:

»Partijska organizacija stvarala je u Zagrebu i odbore NOP-a me u pripadnicima domobranskih jedinica. Zadaci su im bili da politi ki djeluju me u domobranima, pripremaju ih za prijelaz na stranu partizana ili izravni odlazak u partizane, da skupljaju oružje i odje u, a posebno vojne podatke o snagama, naoružanju i planiranim akcijama protiv NOV-a. U davanju podataka vojnog karaktera osobito je bilo dobrih rezultata.« (Istakli autori.)<sup>20</sup>

Lutvo Ahmetovi zatim objašnjava da je najviše partizanskih obavještajaca me u domobranskim oficirima potjecalo iz redova rezervnih oficira jugoslavenske vojske, ali ne spominje nijedno ime. O konkretnim rezultatima tog obavještajnog rada kaže:

»Bilo je veoma korisnih informacija, osobito o dislociranju i snagama okupatorskih jedinica u NDH, o pokretima tih jedinica, o planovima obrane Zagreba, o vojnim transportima i o planiranim akcijama. U sje anju su mi ostali podaci koje smo dobili o planiranim akcijama na Petrovu goru i Kozaru. Ti podaci su bili to ni i dostavljeni su desetak dana prije akcije.«<sup>21</sup>

Ti poslijeratni navodi Lutve Ahmetovi a poprili no se razlikuju od onoga što je on sam napisao u izvještaju

dostavljenom 12. maja 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske u ime zagreba kog Mjesnog komiteta:

»Naše veze s vojskom nisu zadovoljavaju e.  
Svode se uglavnom na davanje nama veoma es-  
to zastarjelih podataka i informacija i po par me-  
taka i sli no.«<sup>22</sup>

Ipak, kada je rije o podacima o akciji planiranoj na Petrovu goru, odnosno na oslobo eno podru je Korduna, ako su se oni odnosili na domobransko-ustašku ofanzivu poduzetu u martu 1942. godine, onda je, sude- i po izjavama tadašnjeg komandanta 1. kordunaškog NOP-odreda anice Opa i a, Lutvo Ahmetovi , ini se, u pravu. Naime, anica Opa i o toj ofanzivi kaže:

»Martovska neprijateljska ofanziva, dobro pri-  
premljena nije nas iznenadila. Partizani po nare-  
enju Glavnog štaba mijenjaju takтику. Ne staju  
frontalno u odbranu oslobo enog teritorija, nego  
izmiruju neprijatelja neprekidnim bo nim napadima,  
zasjedama i prebacivanjem iza leda. Ustaše  
i domobrani prekrstariše cio Kordun, pa ak i  
Petrovu goru, ali ne uspješe razbiti ni jednu našu  
jedinicu.«<sup>23</sup>

Me utim, podaci o ustaško-domobranskoj ofanzivi na Petrovu goru, koja je uslijedila odmah nakon toga, po etkom maja 1942, nisu stigli do odgovaraju ih parti-  
zanskih štabova. Ponovo emo se poslužiti rije ima a-  
nice Opa i a:

»Neposredno poslije ofanzive (martovske —  
primj. autora) novi komandant ustaških snaga  
Moškov prire uje nam teško iznena enje. Naša  
obavještajna služba nije bila dorasla situaciji, pa  
ni mi komandanti i komesari odreda i Štaba gru-  
pe KNOP odreda. Nastojimo da nam se premore-  
ne jedinice odmore, a nemamo pojma šta nam se  
sprema. Ni Glavni štab Hrvatske ne zna za to. Ta-  
ko Moškov uspijeva koncentrirati do tada najve e  
snage koje je Paveli uspio upotrijebiti u jednoj  
operaciji bez u eš a okupatorskih jedinica. Oko  
3000 ustaša i domobrana svrstanih u nekoliko elit-  
nih ustaških bojni i preko 2000 vojnika iz obližnjih  
garnizonских jedinica i muslimanske milicije iz-  
nenada opasuje Petrovu goru. Na sve strane dola-  
zi do okršaja. Naše jedinice, kao za vrijeme mar-  
tovske ofanzive, postavljaju zasjede i razbijaju i-  
tave ete ustaških prethodnika. No još uvijek o us-  
taškom planu nemamo pojma. I tako se odjednom  
na osmo u obru u.\*<sup>24</sup>

Dogodilo se, najvjerovalnije, upravo ono na štoupo-

zorava i Lutvo Ahmetovi govore i o podacima do kojih su dolazili partizanski obavještajci Zagreba:

»Nekada se te obavijesti nisu mogle iskoristiti, jer su dobivene neposredno pred akciju, pa se zbog slabih veza nisu mogle proslijediti dalje.«<sup>25</sup>

Nešto se sli no dogodilo, ini se, i s podacima o majskoj neprijateljskoj ofanzivi na Petrovu goru kojima je raspolagao i Karlova ki vojni komitet: veze s Okružnim komitetom i partizanskim štabovima bile su prekinute i ti podaci nisu mogli da im budu dostavljeni!

Majska ofanziva na Petrovu goru ipak je doživjela krah: 14. maja u zoru partizani su razbili ustaško-domobranski obrub i istog je dana Petrova gora bila potpuno slobodna.<sup>26</sup>

U svom kazivanju o radu zagreba kih partizanskih obavještajaca Lutvo Ahmetovi na jednom mjestu daje veoma važan podatak:

»Sve važnije veze tog karaktera i informacije predavali smo preko Ivana Kraja i a Stevo.«<sup>27</sup>

Ivan Kraja i Stevo (1906—1986) bio je, bez sumnje, jedna od najistaknutijih linosti partizanske obavještajne službe. Zaposlio se u Željezni koj radionici u Zagrebu kao radnik, strojobravar, i tu je 1931. postao lan SKOJ-a, a 1933. lan KPJ. Ubrzo je partijski funkcioner: sekretar etvrtog rejonskog komiteta i lan Mjesnog komiteta KP u Zagrebu, a 1935. je kooptiran za lana Pokrajinskog komiteta KPJ za Hrvatsku.

Kada je u Zagrebu provaljena partijska organizacija i uhapšen Marko Belini, Marija Rauševi i Antun Mrak, Kraja i je prešao u ilegalnost, a ubrzo zatim, po etkom aprila 1936, Partija ga šalje u jednogodišnju »politi ku školu u SSSR«. Na putu za Moskvu, preko Be a, prvih dana maja stigao je u Prag. Adela Bohunić ga se sje a iz Praga:

»U maju iste godine stigao je u Prag Ivan Kraja i , kog niko nije upoznao, jer je bilo potrebno da ostane u strogoj ilegalnosti: održavao je vezu samo sa Peri em.«<sup>28</sup>

Marko Peri je po etkom 1936. godine kao emigrant došao u Prag, gdje je preuzeo partijsku tehniku, održavao vezu sa CK KPJ i radio u partijskoj organizaciji jugoslavenskih studenata, koje je kasnije otpremao u Španiju.

Nakon izbijanja fašisti ke pobune generala Franka, umjesto u Moskvu, Ivan Kraja i na vlastiti zahtjev u oktobru odlazi u Pariz, odakle se, zajedno s Karlom Mrazovi em i Matijom Vidakovi em, koji su onamo stigli iz SSSR-a, potkraj istog mjeseca, prebacio u Špa-

niju. Pod imenom Esteva Verde kao borac se priklju uje 13. internacionalnoj brigadi, bataljonu » apajev«. Kada je bataljon poslije teških borbi i gubitaka na teruelskom frontu u januaru 1937. godine povu en, Ivan Kraja i se dobrovoljno javio za »neke specijalne zadatke na jugu« i tako stigao na diverzantski kurs.

»Polovinom jula« — piše Lazar Udovi ki — »uputili su me ... u Valensiju — u sovjetski štab. Tamo su došli ruski oficiri — instruktori i jedan od njih ... je bio odre en za savetnika u gerilskim jedinicama...«

U to vreme je blizu Valensije bila škola gerilskih jedinica gde se u ilo u rukovanju eksplozivima, pravljenju, postavljanju i aktiviranju mina za rušenje železni kih pruga i puteva, mostova i drugih objekata u pozadini neprijatelja. U ono vreme to je vršeno konspirativno, tako da ni Španci o tome nisu znali, jer su te jedinice ... stajale pod rukovodstvom Komunisti ke partije. Nešto posle mog dolaska one su priznate od španske vlade kao regularne.

U školi sam bio svega jedan dan, a zatim sam otišao u selo Herensijas, blizu Talavere, gde je bilo sedište jedne gerilske grupe. Tu sam uo da je pre mene u toj grupi bio Stevo Kraja i .«<sup>29</sup>

Nakon završetka kursa Kraja i se s jednom diverzantskom grupom, pod komandom sovjetskog generala Pavlova, prebacio na jug Španije, na teritorij zaposjednut trupama generala Franka.<sup>30</sup>

General Dimitrij Pavlov bio je tenkovski oficir i kad su Frankove trupe u decembru 1936. godine ugrozile Madrid, preuzeo je komandu nad tenkovima pristiglim iz Sovjetskog Saveza i nad dvije internacionalne brigade.<sup>31</sup> Kraja i je u redovima španske republikanske armije napredovao do ina kapetana.

U razgovoru sa zagreba kim novinarom Darkom Stupari em u julu 1974. Ivan Kraja i je indirektno nalogivjestio da jednog dana namjerava da »po ne(m) skupljati sje anja«, a deset godina kasnije, u intervjuu objavljenom u »Vjesniku« 28. oktobra 1984, Darko Stupari piše da »posljednjih godina Ivan Kraja i , uz suradnju publicistkinje Dare Janečkovi , radi i na sje anjima«. U prvoj knjizi zbornika *Ratna se anja iz NOB 1941—1942*štampanom 1981. godine, objavljen je nje gov lanak *Osvrt na rukovo enje internacionalnim bri-*

*gadama u španjolskom gra anskom ratu*, u kojemu obrazuje svoj boravak u emigraciji i u eš e u španskem gra anskom ratu. U tre oj knjizi istog zbornika nalazi se njegov lanak *Ilegalni rad u Zagrebu od 1941. do avgusta 1943.* Tri godine kasnije, 1984, taj isti lanak, s manjim izmjenama i dopunama, ponovo je štampan i u *Zborniku sje anja — Zagreb 1941—1945*, a zatim i u ediciji *Veze u NOB-u 1941—1945*.

Suština onoga što je Ivan Kraja i u tom lanku, odnosno lancima, kao i u intervjuu Darku Stupari u, rekao svodi se na sljede e: nakon sloma španske republike on se 9. februara 1939. prebacio u Francusku, kao i ostali borci internacionalnih brigada. U logoru u koji su bili smješteni Jugoslaveni dolazilo je do razmirica izme u dobrovoljaca koji su u Španiju došli iz SSSR-a i onih koji su stigli iz Jugoslavije: prvi nisu htjeli da se vrate u Jugoslaviju:

»... Govorili su« — kaže Kraja i — »kako su oni lanovi SKP(b), gra ani SSSR-a i da e se vratiti u Moskvu. Kad bismo o tome raspravljali i pozivali ih da se vrate u Jugoslaviju, znali bi mi predbaciti: 'Pa što ti ne po eš prvi.' I, slu aj je htio da sam pošao prvi. Najprije u Le Havre, a poslije toga u Pariz.«<sup>32</sup>

Kraja i se u intervjuu Stupari u ne zadržava na svom »slu aju« niti objašnjava zbog ega je išao u Le Havre. Me utim, drugi izvori omogu uju djelomi nu rekonstrukciju tog perioda njegove djelatnosti.

Pomalo udni, ali su i indikativni navodi dra Gojka Nikoliša u njegovu sje anju na boravak u logoru Jugoslavena u Francuskoj nakon sloma Španske Republike:

»Ve februara, ili marta 1939., misteriozno je nestao 'Stevo Verdi'. Pošto sam ga ja zapazio po izrazitoj pasivnosti i nezainteresovanosti za nevolje logoraša, smatrao sam da je njegovo bjekstvo akt demoralisanosti. Tek kasnije sam doznao da je Stevo Verdi u stvari Ivan Kraja i , funkcijer Partije. Tek kasnije sam saznao da je njegova pasivnost bila taktika da ne upadne u o i francuskoj policiji, da mu ne osujeti bjekstvo.«<sup>33</sup>

Još dok se Kraja i nalazio u Španiji, Tito je 5. decembra 1937. godine poslao iz Pariza u Moskvu Wilhelmu Pi ku (Vilhelm Pik), lanu Sekretarijata Izvršnog komiteta Komunisti ke internationale, odgovornom za balkanske zemlje, opširno pismo u kojemu su napisane i re enice:

»Karakteristiku za Stevana šaljem zbog toga što smo odlu ili da ga pošaljemo k tebi na specija-

lizaciju njegove profesije, koju on sada kod Andrejeva vrlo dobro obavlja. Za drugog kandidata Vokšina karakteristika se nalazi kod vas.<sup>34</sup>

Stevan je bio Ivan Kraja i , Vokšin — Josip Kopini , a Andrejev (Boris Andreev) — Božidar Maslari .

U svjetlu te Titove depeše ne ini se nimalo slučnim da je Ivan Kraja i »pošao prvi« iz logora. Njemu je nekim partijskim vezama vjerovatno javljeno da pobegne. To indirektno potvrđuju događaji koji su se zbili u logoru Argeles sur la mer 14. marta 1939. godine:

»Tog dana, predveđe, stigla je poveća grupa naoružanih gardmobil, sa jednom velikom 'maricom' — piše Svetislav Dorević. — »Došli su u naš deo logora i pročitali spisak 14-torce drugova, i to: Abramović Josip-Ludek, Daprevi Petar-Peko ... Kurt Vladimir-Majder, ... Jurani Oskar ...

Pošto su nas pozivali, narediše nam da kupimo stvari i da odmah dođemo. Niko od nas nije pokušao da se sakrije ili da izbegne hapšenje. Uostalom, nismo ni znali šta misle da urade sa nama.«<sup>35</sup>

O istom događaju piše i Pavle Vukomanović Stipe:

»Dok sam boravio u bolnici, došlo je do hapšenja drugova Peke Dapreviće, Matije Ūradina, Abramovića, Juranića, Lekića, Kurta i još nekoliko drugih. Drug Kraja i je uspio pobediti. Ostali su zatvoreni u tvrđavi kod Koljura.« (Istakli autori.)<sup>36</sup>

U rukovodstvu logorske partijske organizacije osim Pavla Vukomanovića Stipe, Vlade Popovića i još nekih drugova nalazio se — suprotno tvrdnji dra Gojka Nikolića — i Ivan Kraja i . Ukoliko je to tačno, onda je jasno da je riječ o organizovanom bijegu Kraja i a — po zadatku Partije!

U luci Le Havre pristajali su sovjetski teretni i poluteretni brodovi kojima su se u SSSR prebacivali pripadnici internacionalnih brigada i Španci, borci republikanske Španije. Da li je zbog toga i Kraja i a nakonbjekstva iz logora put vodio u tom pravcu? Ili nije bilo broda kojim bi se prebacio, ili se u međuvremenu odustalo od prvobitne namjere?

Taj »slučaj« Ivana Kraja i a malo bolje osvjetljava lanak *Osvojt na rukovo enje u internacionalnim brigadama u španjolskom građanskom ratu 1936—1939:*

»U tome logoru ostao sam oko tri tjedna. Zatim sam bio pozvan od Partije da, s pasošem našeg ekonomskog iseljenika koji je iz Kanade došao da se bori i poginuo u Španjolskoj, odem iz logora u L'Havre. Tamo je trebalo da ispunim putni list za

ukrcavanje u jedan brod (više se ne sje am imena)  
što je plovio u Kanadu.

(...)

Pošto sam obavio posao u L'Havre, stigao  
sam u Pariz na javku koju sam dobio prije putova-  
nja u L'Havre.<sup>37</sup>

Citirani podaci, tako formulisani, nedore eni su i  
zbog toga protivurje ni te iziskuju objašnjenja koja ne  
možemo na i u lanku Ivana Kraja i a: ako je trebalo  
da iz Le Havrea otplovi u Kanadu, zašto se nije ukrao  
u kanadski brod koji je bio usidren u luci? Ako je treba-  
lo da otplovi u Kanadu, zašta je još u logoru dobio jav-  
ku u Parizu? Zašta je i kada nastala promjena njegove  
maršrute? Kakav je to »obavio posao u L'Havre«? Itd.

S obzirom na re eno, preostaje nam samo prepos-  
tavka da posao koji je I. Kraja i »obavio ... u L'Havre«  
nije bio neposredno vezan za njegov »slu aj«, pa se na  
njemu nije ni zadržavao niti je smatrao potrebnim da o  
njemu napiše redak više u svom lanku. A odlazak u  
Pariz, umjesto u Sovjetski Savez, upu uje na zaklju ak  
da je sovjetska obavještajna služba naknadno organi-  
zovala dopunska obuku diverzanata i u Parizu te da je  
otpala potreba da Ivan Kraja i otputuje u Sovjetski Sa-  
vez.

No, na trenutak se ponovo vratimo Titovu pismu  
Wilhelmu Pi ku od 5. decembra 1937. godine. Uz citira-  
ni pasus iz tog pisma dr Pero Damjanovi i Julijana  
Vr inac u *Sabranim djelima Josipa Broza Tita* (u tomu  
4) dali su napomenu:

»Ivan Kraja i i Josip Kopini su se u Španiji  
bavili vojnoobavještajnim poslovima i prema ra-  
nijem dogovoru trebalo je da krenu u SSSR na  
školovanje. J(osip) Kopini je u SSSR otišao sredi-  
nom 1938, dok je I(van) Kraja i ostao u Španiji,  
odnosno u logorima Francuske sve do 1939, kada  
se vratio na partijski rad u zemlju.«<sup>38</sup>

Kao što smo vidjeli, Ivan Kraja i ne spominje da se  
u Španiji bavio »vojnoobavještajnim poslovima« niti da  
je »prema ranijem dogovoru trebalo da krene u SSSR  
na školovanje«.

Kada je Kraja i krenuo u Le Havre, a zatim u Pa-  
riz, nije morao znati, a najvjerovatnije nije ni znao, što  
se s njim planira i kakav ga zadatak eka. Me utim, u  
intervjuu objavljenom u zagreba kom »Vjesniku« 4. no-  
vembra 1984. godine on pori e navode dra Pere Damja-

novi a i Julijane Vr inac i tvrdi da je u Španiji bio »obitan borac, diverzant i ništa više. Nikakav obavještajac«.

A u biografiji Božidara Maslarića, koji je iz Moskve došao u Španiju, datoju u istom prilogu toma Titovih *Sabranih djela* itamo:

»U Španiju odlazi 1936; ranjen 5. novembra iste godine; 1937. postaje komandant II bataljona 63. španske brigade, a poslije pogibije B. Parovića prelazi na rad u Bazi Interbrigada i kao predstavnik KPJ pri KP Španije. Vraća se u SSSR 1939.<sup>39</sup>

U knjizi *Narodni heroji Jugoslavije* o Božidaru Maslariću nalazimo i ove podatke:

»Posle kraćeg boravka u Madridu, u Petoj regimentu, uputeno je da organizuje gerilske grupe u Estramaduri. U borbama se isticao hrabroš u. Ranjen kod sela Vilar de Rene, 5. novembra 1936. godine. Kada je, posle lečenja, napustio bolnicu — ponovo se našao u prvim borbenim redovima. Januara 1937. godine imenovan je za komandanta bataljona Šezdeset druge španske brigade.<sup>40</sup>

O igledno, Ivan Kraja i je u pravu kada kategorizira tvrdi da on u Španiji nije bio »nikakav obavještajac«! To vrijedi i za Kopinića (Valdes Roman), i za Maslarića (Boris Andreev) te za mnoge Jugoslavene koji su pripadali gerilskim, diverzantskim grupama u Španiji, koje su kasnije bile objedinjene u pukove pa tako i u diviziju! Potrebno je još jedanput naglasiti da se ta »linija« nije bavila obavještajnim radom, već je izvodila diverzantske akcije! I mada i taj sektor aktivnosti organizaciono pripada vojnoobavještajnoj službi, njegova se djelatnost ne može nazivati »vojnoobavještajnom aktivnošću« niti njeni akteri »vojnim obavještajcima« u uobičajenom značenju tog termina! U Nijemaca je to bila Grupa II Abwehra, koja je imala tako i sekciju »K« za partizansko ratovanje (Kleinkrieg), tako i svoju, u drugom svjetskom ratu po zlu uvenu diviziju »Brandenburg«.

Kao što smo vidjeli Ivan Kraja i je iz Le Havrea oputovao na javku u Pariz. O tome što se zatim događalo, Kraja i piše u spomenutom lanku:

»... stigao sam u Pariz na javku koju sam dobio prije putovanja u L'Havre. U Parizu sam bio raspoložen na izučavanje nekih novih eksplozivnih materijala koje do tada nisam poznavao, iako sam bio u diverzantskim odredima. Radilo se o pravljenju (prema uputstvima) nekog jakog eksploziva

u što ja baš nisam mnogo vjerovao. Ali slušao sam i u io misle i da bi to možda moglo uspjeti, a onda i koristiti kad se vratim u zemlju, gdje emo se sigurno boriti protiv fašizma.

Uskoro zatim pripremio sam se za povratak u domovinu. Bio sam drugi (iza Marka Oreškovića) od Jugoslavena španjolskih boraca na putu u zemlju.<sup>41</sup>

Sredinom 1936. Ivan Srebrenjak Antonov doputovao je u Pariz, gdje radi za sovjetsku obavještajnu službu. Tri godine kasnije srećo se i s Ivanom Kraja i em Stenom, koji o tome (1984. godine) kaže:

»Izlaskom iz logora u južnoj Francuskoj, što je Partija organizirala, Antonova sam upoznao u Parizu kada mi je, na javci, rekao da e me pouiti nekim diverzantskim stvarima. Bilo je to uz suglasnost CK KPJ. Znao sam da je rat na pragu i radio sam pristao da nešto nau im i potom s takvim iskustvom poem u domovinu. Antonov se predstavio kao predstavnik Crvene armije i organizator diverzantskih grupa. Do Pariza ga nisam poznavao, niti o njemu uo.<sup>42</sup>

Stevo Kraja i je iz Pariza stigao u Zagreb 5. maja 1939. »s putnicom iskusnog ilegalca s bekih, pariških i praških ulica«!<sup>43</sup>

»Kad sam se vratio — prije a Ivan Kraja i novinaru Stupari u — »dr Štefan Budislavljević (koji je poslije mog odlaska u inozemstvo 1936. branio onu grupu komunista među kojima su bili Belinić, Raušević, Mrak pa i drugi) bio je ministar socijalne politike. Držao sam ga drugim Politeom, premda nije bio tako dobar odvjetnik kao ovaj, a i nije branio toliko komunista kao Politeo. Kod Budislavljevića me najavio August Cesarec. Ilegalno sam otpotovao u Beograd, posjetio ga i rekao mu: 'Molim Vas, sada moram obaviti dosta poslova, tek bih se u jesen prijavio policiji i odslužio mjesec dana zbog ilegalnog prelaska granice. Ako vam se ne javim ili ako me policija ne pronađe do tada, molim vas vodite računa da mi ne dodaju koji mjesec više...' Odgovorio je da će sve biti u redu, ali neka ne kažem da sam boravio u Španjolskoj. Tako je i bilo. Bez većih poteškoća ostao sam do jeseni na ilegalnom radu i onda se javio policiji i odležao mjesec dana.«<sup>44</sup>

Sve je to jasno i razumljivo, ali nešto nije u redu s datumima. Ili je Kraja i stigao u Zagreb kasnije nego što se sjeća ili je njegova posjeta Budislavljeviću u bila e-

tiri mjeseca nakon povratka iz Pariza. Naime, dr Srdan Budisavljević postao je ministar socijalne politike i narodnog zdravlja tek u vladu Četkovića -Makedonu, formiranu 26. avgusta 1939. godine!<sup>45</sup>

Svoj planak o ilegalnom radu u Zagrebu Ivan Krajić u svim edicijama po inje istovjetnim pasusom:

»Nakon povratka iz Španjolske 5. svibnja 1939., nastojao sam se zaposliti na željeznici, što sam dosta teško uspio, i to u Ložionici u Zagrebu, odakle se mogao imati pregled kretanja željezničkih kompozicija u raznim pravcima, a osobito onih što su išle prema istoku naše zemlje. U 1940. godini po eli su u tom pravcu u estali pokreti vojnih kompozicija Hitlerovih oklopnih jedinica. Iako je bio potpisani pakt o nenapadanju između Hitlerove Njemačke i SSSR-a, mi nismo sumnjali da te trupe neće biti upotrijebljene za napad i na Sovjetski Savez, pa smo o tim pokretima, prema našim mogu nostima, upozoravali i obavještavali na vrijeme, kako bi se o tome vodilo ra una u SSSR-u.«<sup>46</sup>

Drugi svjetski rat počeo je 1. septembra 1939. godine napadom nacističke Njemačke na Poljsku, a kopneni rat na Zapadu završio je 25. juna 1940. godine kapitulacijom Francuske. Poslije toga Hitlerova su ponovo po eli zaokupljati njegovi stari planovi obra una sa Sovjetskim Savezom. Već u julu 1940. on u razgovoru s najvišim vojnim rukovodiocima Trećeg Reicha otvoreno iznosi svoje ratne ciljeve na Istoku, naglasivši da nije radi samo o osvajanju teritorija, već i o temeljnomy razbijanju sovjetske države. Nakon nekoliko nedjelja ponovo se vraća na tu temu u razgovoru s najužim krugom višokih vojnih rukovodilaca.

Teško je prepostaviti da su ta Hitlerova izlaganja, mada iznesena pred najbližim saradnicima, dugo mogla ostati isključivo u tom krugu. Uz to, Vrhovna komanda Wehrmacht-a već je po etkom avgusta počela izvješćujući operativnu razradu Hitlerovih ratnih ciljeva na Istoku. U po etku se na tome radilo pod šifrom »Izgradnja Istoka« (Aufbau Ost), a zatim pod šifrom »Operacije Istok« (Ostoperationen). Petog decembra 1940. na članik Vrhovne komande vojske odnosno suvozemnih snaga (OKH) izvještava da će za prebacivanje trupa na Istok biti potrebno osam nedjelja i da se ti pokreti već »od početka ili polovine aprila više neće moći i prikriti«; 6. de-

cembra po etak »Operacije Istok« predvi a se najranije za polovicu maja 1941. godine; istog su dana date i osnovne smjernice za izradu nacrta Direktive Nr. 21, a sama operacija tada dobiva šifru »Pothvat Fritz-Operacije Istok«. Nacrt je završen 12. decembra, a 17. decembra šifra »Fritz« zamijenjena je šifrom »Barbarossa«. Sutradan, 18. decembra, Hitler potpisuje Direktivu Nr. 21 za napad na SSSR (»Plan Barbarossa«).<sup>47</sup>

U vezi s izloženim tokom zbivanja postavlja se logi - no pitanje: kako su »u 1940. godini« mogli uop e da ponu »pokreti vojnih kompozicija Hitlerovih oklopnih jedinica« prema istoku?

I još nešto: kakve su to željezni ke kompozicije »Hitlerovih oklopnih jedinica« u to vrijeme mogle da idu »prema istoku naše zemlje«?

Naime, sve do trenutka potpisivanja dokumenta o pristupanju Trojnom paktu Jugoslavija je bila neutralna i nije dozvoljavala prolaz bilo kakvih ili bilo ijih vojnih transporta preko svog teritorija!

Takav stav jugoslavenske vlade potvr uju i razgovori i pregovori koje su joj Nijemci nametnuli, a koji su poeli 4. decembra 1940. godine. Nastojanje jugoslavenske vlade da izbjegne pristupanje Trojnom paktu konano je, nakon tromjese nog natezanja, prekinuto sastankom Hitlera s princom Pavlom 4. marta 1941. u Berghofu. Svi dotadašnji nesporazumi upravo su se i kretali oko pitanja transporta njema kih trupa i materijala preko Jugoslavije. Kako je poslanik Richter (Richter) iz Ribbentropova Ministarstva vanjskih poslova izjavio 13. marta, Jugoslaveni smatraju da takav zahtjev »protivirije i mentalitetu naroda i Jugoslavija ga prema tome za sada potpuno odbija«. Tom prilikom Richter je tako er rekao da »Führer s punim poznavanjem želja vojske, odbija njen zahtjev, s obzirom na veliki politi ki zna aj pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu« i da prolazak njema kih trupa kroz Jugoslaviju ne dolazi u obzir« u slu aju da bi taj zahtjev mogao dovesti u pitanje pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu«. A poslo je jugoslavenska vlada na tome insistirala, Nijemci su pristali i na elnik Operativnog štaba Wehrmacht obavijestio je odgovaraju e komande Wehrmacha »da ne mogu ra unati s transportovanjem trupa preko jugoslavenskog podru ja«.<sup>48</sup>

I tek kada je to pitanje skinuto s dnevног reda, Krunski je savjet 17. marta odlu io da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. Odmah zatim, 25. marta, u Be u je potpisani odgovaraju i sporazum.

Istog dana, 25. marta 1941, ministar spoljnih poslova Trećeg Reicha Joachim von Ribbentrop dostavio je predsjedniku jugoslavenske kraljevske vlade Dragiši Cvetkoviću posebnu notu koja je, radi umirenja javnosti, odmah i objavljena. U njoj je stajalo:

»... da vlada sila Osovine u toku rata ne e zahtevati od Jugoslavije prolaz svojih trupa ili prevoz materijala preko njene državne teritorije.«<sup>49</sup>

U skladu s iznesenim injenicama u citiranom je tekstu Ivana Kraja i a Steve datiranje opet pogrešno: do »u estalih pokreta vojnih kompozicija Hitlerovih oklopnih jedinica«, ukoliko je toga bilo, moglo je do i samo poslije okupacije Jugoslavije, a nikako 1940. ili 1941. godine, prije 6. aprila!

Vidjeli smo da se Ivan Kraja i nakon dolaska iz Pariza u Zagreb, 5. maja 1939, zaposlio u zagrebačkoj Željezničkoj radionici. Iako je u to vrijeme, o igledno, radio i obavještajno, to ipak nije bio njegov osnovni zadatak. To je on nedvosmisleno potvrdio i u razgovoru s novinarom i publicistom Darkom Stuparićem rekavši:

»Ispunjavaju i zadatak koji sam dobio (stvarati grupe i razbijati protivnike vojne baze u danom vremenu) formirao sam nekoliko grupa... S istim je zadatkom 1940. godine iz Moskve (gdje je nakon Španjolske bio na lijeđu) došao Mato Viđaković. Mislim da su to bili zadaci dobiveni od sovjetskog generalštaba.

Sve što sam naučio u Španjolskoj i u Parizu pokušao sam prenijeti tim grupama, ali nikome nisam preporučio da prije mene iskušava tekuće za pravljenje eksploziva, jer je to bio vrlo složen posao, pa sam se bojao da netko ne strada (što se kasnije i dogodilo drugovima koji su radili u Beogradu).«<sup>50</sup>

O radu na formiranju »nekoliko grupa« i njihovu obuhavanju Ivan Kraja i ni u lancima ni u intervjuu s Darkom Stuparićem ne govori ništa, tako da o toj njegovoj djelatnosti, do odlaska u Zemun i Beograd, u avgustu 1941., znamo samo toliko da se »s po etkom borbe većina (se) drugova iz tih grupa uključila u ustank«, ali ne znamo koji su to drugovi bili. O njima samo možemo nagađati. Naime, Mladen Pavlović piše da je polovinom avgusta 1941. zagrebački student Josip Steiner došao na Viševicu, a da je...

»... prije toga ... završio diverzantski tečaj u Zagrebu. U to je vrijeme došao u Vinodol (Grižane) i

Slavko Blašković, koji je neposredno prije toga također završio diverzantski te a i u Zagrebu«.<sup>51</sup>

Jesu li Steiner i Blašković završili diverzantski te a i u grupama koje je obučao Stevo Kraja i ili neko drugi — pitanje je koje je, najvjerojatnije, ostati bez odgovora.

Ivan Muniti, koji je također u Parizu završio diverzantski te a i zatim se vratio u zemlju i vršio diverzije na brodovima u Rijeci, izjavio je...

«... da se po povratku u Jugoslaviju sastajao s drugom Stevom Kraja i em, Slavkom Blaškovićem i s drugom ... koji je isprva imao konspirativno ime Stefanović, a nakon kapitulacije Jugoslavije dobio je novo konspirativno ime Ivan i '».«<sup>52</sup>

Ivan i je bilo jedno od konspirativnih prezimena Ivana Srebrenjaka Antonova.

Prema *Zapisu o kazivanju Ivana Kraja i a Mladenu Pavloviću* u...

»Drug Ivan Kraja i Stevo je potvrđio pripadništvo I. Muniti a diverzantskoj organizaciji u Hrvatskoj tokom 1941.g.«<sup>53</sup>

I to bi bilo sve što je dosad poznato o diverzantskoj aktivnosti Ivana Kraja i a prije odlaska iz Zagreba u Zemun i Beograd!

Ivan Kraja i Stevo ni u jednom lanku ne govori o svojoj obavještajnoj djelatnosti (osim u Zagrebu koj Željezni koj radionici) prvih mjeseci okupacije, odnosno do odlaska u Zemun. Međutim, iz drugih izvora saznaćemo da je on u to vrijeme bio vrlo aktivan i kao organizator obavještajne službe u Zagrebu. Na primjer, Ljudevit Gerl, aktivni kapetan I klase, kojega je kapitulacija i proglašenje tzv. NDH zateklo u Zagrebu, o svojim prvim danima u domobranstvu piše:

»Nas nekoliko oficira i podoficira 'Protuzra ne odbrane Zagreba' počeli smo da se sastajemo i da otvoreno razgovaramo o situaciji u zemlji i svijetu. Bili smo jedinstveni u svom antifašističkom stavu, ali što dalje inititi?

Na našoj telefonskoj centrali radio je vojnik — nažalost, ne sjebam mu se ni imena ni prezimena — s kojim sam ešao razgovarao i uvjerio se da smo istomišljenici. Jednog dana, po etkom ljeta 1941. godine, on mi je rekao da u gradu postoje ljudi, civilni, koji pripremaju akcije protiv ustaša i Nijemaca i da bi me mogao s nekim od njih povezati. Pristao sam i ubrzo zatim se uključio u orga-

nizovanu ilegalnu borbu protiv ustaša i njema - ko-talijanskih okupatora naše zemlje. Sastao sam se na zakazanom mjestu s ovjekom koji mi se predstavio samo kao radnik — metalac. (...) Kada sam mu ispriao da ve imam grupu oficira, podoficira i vojnika spremnih da se uključe u borbu protiv ustaša i okupatora, bio je ugodno iznenaden.

— Mora u te povezati s drugom koji je specijalno zadužen za rad s domobranima. Ja za to nisam nadležan — rekao mi je i zakazao mi novi sastanak.

Nekoliko dana kasnije taj radnik-metalac me je upoznao sa svojim drugom 'Stevom', s kojim u ubuduće sarađivati. Tek kasnije u saznati njegovo pravo ime: Ivan Kraja i .

Stivo, koji me je intimno zvao Lujo, dao mi je pseudonim 'Petri' i kada se uvjerio u istinitost svega što sam mu ispriao, poslije izvjesnog vremena me je upoznao sa svojim bliskim saradnikom Ivicom Šnidaršem, direktorom tvornice litografije 'Badel', koji se povremeno pojavljivao u ustaškoj uniformi, Augustom Ciliem, poznatim glumcem, i izvjesnim Markovićem, to jest Josipom Kopinjem...

Postupaju i po Stevinim uputstvima, sve više sam širio svoju obaveštajnu mrežu...«<sup>54</sup>

O obaveštajnom radu Ivana Kraja i u Zagrebu u to vrijeme svjedoči i Vlado Lonarić, španski borac, predratni član KPJ, koji je iz Zagreba održavao mnogobrojne veze s drugovima na terenu:

»... Ja sam sve te zadatke i direktive — piše Lonarić — »prenosio tim našim vezama, a od njih primao izvještaje koje sam prenosio Ivanu Kraju i u.

Stalno sam održavao vezu s Ivanom Krajam i Grgom Jankesom i ostalim drugovima. Sjećam se da smo se preko Kraja i a povezali s dvjecom ustaških oficira koji su radili na nekoj školi. Mnogo su nam pomogli u ilegalnom radu. Naime, oni su bili bivši jugoslavenski oficiri, pa su kao takvi najprije služili u domobranstvu, a kasnije su bili nastavnici na nekoj vojnoj ustaškoj školi. Nosiли су ustašku uniformu, ali su bili antifašisti. Oni su takođe tražili da ih Kraja i uputi u partizanske jedinice, ali on na to nije pristao uvjeravajući ih da će mnogo više pridonijeti NOP-u ako i dalje ostanu u Zagrebu. Oni su disciplinirano ostali i da-

lje na svojim mjestima i radili za NOP sve ono što se od njih tražilo. Kraja i je, sje am se, održavao neke veze i s oficirima u avijaciji, pješadiji i ostalim rodovima vojske.<sup>55</sup>

Jedan od »ustaških oficira« koji su radili na nekoj školi bio je kapetan, odnosno satnik Sre ko Brana, princi drug Ljudevita Gerla još iz vojne akademije. On je u Topni koj vojarni u rnomercu obu avao neke ustaše emigrante. Drugog »ustaškog oficira« nismo identificovali. Možda je to bio Ljudevit Gerl, iako on nije radio u školi.

Dok je Kraja i boravio u Zagrebu, Matija (Mato) Vidaković se nakon dolaska iz SSSR-a, poslije krajeg boravka u Crnoj gori, nastanio u Beogradu, gdje je organizovao grupe koje je obu avao diverzantskim poslovima, pravljenju eksploziva i rukovanju njime po »receptu« dobivenom na obuci kod Srebrenjaka u Parizu.

Nakon njema kog napada na Sovjetski Savez Matija Vidaković je pokušao da sa svojim beogradskim saradnicima stupi u akciju. Međutim, stradao je već na prvom koraku 4. jula 1941. prave i specijalni eksploziv u Dragovskoj ulici broj 17a, gdje je pod imenom Mitar Dobanović stanovao kod Danice Maglajlić, sekretara Upravnog suda. U iznenadnoj eksploziji izgubio je obje ruke, uhapsila ga je Specijalna policija i ubrzo je, ne odavši nikoga, strijeljan.<sup>56</sup>

»Ostavši bez obje ruke« — piše Stevo Kraja i — »prevezen je u beogradsku bolnicu. Drugovi su htjeli organizirati otmicu i izvući Matu iz bolnice, ali je on to odbio poručivši da više nikome ne može biti od koristi, a najmanje Partiji. Tako je ostao u bolnici gdje ga je neprijatelj likvidirao.«<sup>57</sup>

O tome svjedoči i Spasenija Cana Babović, tada lan PK KPJ za Srbiju:

»Tada su u Beogradu postojale mnogobrojne i dobro organizovane desetine, tj. naoružane grupe koje su vršile razne akcije sabotaže. (...)«

Baš tokom jula imali smo formiranu jednu takvu grupu od dvadesetak odabranih drugova. Naime, bila je pripremana akcija spasavanja Matije Vidakovića iz opštete državne bolnice. Bilo je nekoliko pokušaja da se Vidaković oslobodi, pa je ak u nekoliko mahova bilo zakazano i vreme za akciju. Postojali su povoljni uslovi da se uspe, no, koliko se se am, najveća otežavajuća okolnost za izvršenje napada je bila Vidakovićeva pasivnost u

odnosu na ono što je on sam u ovakvim situacijama mogao da uđe. Zbog toga se ova akcija nije mogla ostvariti.<sup>58</sup>

Tada je 29. jula 1941. ta grupa angažovana za oslobođenje Aleksandra Rankovića, lana Politbiroa CK KPJ, koji je uhapšen dva dana prije toga, i smješten u pritvorjeni ko odjeljenje beogradske Očne klinike. Akcija je potpuno uspjela.

Potkraj jula i po etkom avgusta 1941. ista se nesreća pri pravljenju eksploziva dogodila i Vidakovićevim saradnicima — bivšem španskom borcu, inženjeru Lazaru Simiću, i njegovoj supruzi Raheli Baruh, te inž. Ivanu Perišiću.<sup>59</sup>

O prvom događaju Tito je iz Beograda, preko Kopinice, u prvoj polovini jula 1941. poslao Djedu (Izvršnom komitetu Kominterne) radiogram:

»Za Manija.

U Beogradu je 5. jula teško ranjen Zanjan Kovski (Vidaković) — kod eksperimentisanja njemu je otrglo obje ruke. On je sada u rukama Gestapo-a i u bolnici. Valter.<sup>60</sup>

Mani je bio Dimitrije Manuilski, sekretar Prezidijuma Izvršnog komiteta KI, a Zanjan Kovski (Vidaković) — Matija Vidaković.

Uslijedila je Titova intervencija. U opširnom pismu »Za Brku (Radu Končara) i Vladu (Vladimira Popovića), potpisanim sa Šešićem (CK KPJ) i poslanom iz Beograda u Zagreb 4. septembra 1941. našle su se i rečenice:

»Stevo neka dođe, jer je potrebno, pošto je Vidakovićev drugi saradnik isto tako kod eksplozije) nastradao prije par dana i sada je u rukama Gestapo-a. Ovi ljudi strašno nespretno barataju eksplozivom, a stalno govore da znaju svoj posao.<sup>61</sup>

Ivan Kraja i Stevo tvrdi da je on tada već bio u Zemunu:

»U kolovozu 1941. pošao sam u Zemun i Beograd pod imenom inžinjera Jovana Kokanovića iz Hrvatske Kostajnice, da radim u Organizaciji Todt na obnovi i popravku bombardiranog savskog mosta. Dakako, to je bio zaklon za pravi posao: na zemunskom aerodromu ostalo je vrlo mnogo avionskih bombi na otvorenom skladištu i trebalo ih je uništiti. Kako sam imao u Zemunu drugove koji su radili u tvornici 'Ikarus', nastojao sam da neki od njih ostanu i dalje tamo raditi, a druge sam spremao da mi pomognu u diverziji na aerodromu. Budući da sam službeno radio u Or-

ganizaciji Todt, iznajmio sam sobu sa štednjakom u hotelu gdje su stanovali gestapovci i oni koji su radili u Organizaciji Todt.<sup>62</sup>

Ivan Kraja i je u Zemunu pokušao da primjeni znanje ste eno u »specijalnoj grupi« kod Antonova u Parizu, ali rezultati su bili mršavi. Nešto nije bilo u redu s eksplozivnom smjesom koju je pravio pa je na zemunskom aerodromu »u zrak (je) odletjela samo ku ica koja je stajala uz poslagane bombe«.<sup>63</sup>

Sredinom septembra 1941. Kraja i se preko veze obratio Titu, koji se upravo spremao za odlazak iz Beograda na oslobođeni teritorij zapadne Srbije, što je i u inio 16. septembra.

»On mi je« — piše Kraja i — »ceduljicom odgovorio da ide na teren i da e mi javiti što da radim«<sup>64</sup>

Tako ni tog puta nije došlo do njegova susreta s Tatom.

U petoj knjizi Titovih *Sabranih djela*, u hronologiji koju je izradio dr Pero Damjanović, nalazimo podatak da se Tito u drugoj polovini maja 1940. godine »u pratnji Branke Savi ... u ljetnjoj bašti na Savi kod starog mosta sastaje s Ivanom Kraja i em-Stevom«.<sup>65</sup>

Me utim, ini se da taj podatak nije ta an. Naime, prema Kraja i evu sje anju, on je prvi put vidio Tita i s njim razgovarao tek u septembru 1942. godine u Bosanskoj krajini, na Mliništu, kamo je, zajedno s Ivom Lolum Ribarom, iz Zagreba doveo dra Ivana Ribara.

»Bio je to vrlo simpatičan susret« — ispriao je Kraja i . — »Jedan od onih koje ovjek može ubrojiti u najdraže. Drug Tito me nije iznenadio. Takvog sam ga po slici i zamišljao. Nisam mislio da bi mogao biti druk iji.«<sup>66</sup>

Kraja i se potkraj septembra 1941. »preselio« iz Zemuna u Beograd i smjestio u ku icu na južnoj periferiji grada. Pokušao je da po neznatno izmijenjenom receputu, dobijenom još u Parizu, napravi snažniju eksplozivnu smjesu i njome, preko svojih saradnika, minira veliki riječni brod koji je Dunavom prevozio njemačke rafinerike s isto nog fronta. Me utim, i tog je puta njegov eksploziv samo neznatno oštetio brodsku strojarnicu.<sup>67</sup>

Ko je bio Antonov koji je Ivana Kraja i a Stevu i Matu Vidakovića poučio u Parizu »nekim diverzantskim stvarima«?

Najiscrpnije podatke o njemu nalazimo u drugoj knjizi toma II *Zbornika dokumenata i podataka o narodnooslobodila kom ratu naroda Jugoslavije* (objavljenoj 1954. godine), u napomeni Redakcije uz Titovo pismo poslano Radi Konaru i Vladi Popovi u 17. avgusta 1941. godine iz Beograda u Zagreb. Napomena glasi:

»Odnosi se na Ivana Srebrenjaka, obu arskog radnika iz Slavonskog Broda. On je 1929. god. napustio Jugoslaviju i u Francuskoj se povezao sa Alešom Beblerom, koji se po partijskom zadatku tada nalazio u Parizu. Posle izvesnog vremena Srebrenjak je upu en u SSSR, gdje je studirao na Komunisti kom univerzitetu nacionalnih manjina Zapada (KUNMZ), u jugoslovenskoj sekciji. Za vreme studija upoznao se sa Francikom Kline, koja je 1930. god. došla u Moskvu kao politemigrant.

Godine 1934 Srebrenjak je zavrbovan od NKVD i upu en na kurs obaveštajne službe. Sa svojom prijateljicom Kline, bio je upu en u Irkutsk, gdje je pripreman za odlazak u inostranstvo. Ponovo su vra eni u Moskvu na studije. Zatim je Srebrenjak poslan u Francusku i Španiju. U Parizu, 1936. god., on je organizovao sovjetski obavještajni centar za zapadne zemlje. Francika je završila radiotelegrafski kurs, pa je i ona upu ena u Francusku. Godine 1939 Srebrenjaku je nare eno da napusti Pariz i po e za šefa obavještajne službe za Balkan. Došao je u Jugoslaviju sa Francikom, kao svojom ženom. Srebrenjak je živio ilegalno, a Francika se prijavila sudu i bila deset dana u zatvoru.

Po kapitulaciji bivše Jugoslavije Srebrenjak je iz Beograda presao u Zagreb. U to vreme zadatak mu je bio da organizuje diverzantske akcije, a održavao je vezu i sa CK KPJ...«<sup>88</sup>

Podaci o Srebrenjaku dati u napomenama Titovih *Sabranih djela* nepotpuni su od upravo citiranih i mada su oboga eni izvjesnim detaljima, u nekim su slu ajevima djelomi no i neta ni. Tako se u hronologiji etvrtoj toma Titovih *Sabranih djela* (Beograd, 1977), koju su sastavili dr Pero Damjanovi i Julija Vr inac, nalazi podatak da se Tito potkraj februara 1939. godine u Parizu sastao »s Ivanom Srebrenjakom, koji je u to vrijeme radio na specijalnim zadacima Kominterne«.<sup>99</sup> A u registru imena istih autora data je i Srebrenjakova (uz taman oblik njegova prezimena!) kratka biografija:

»... radio je u aparatu Kominterne do 1940. Tada se vratio u Jugoslaviju. Ubile su ga ustaše u Zagrebu.«<sup>70</sup>

Me utim, u hronologiji uz peti tom Titovih *Sabranih djela* (Beograd, 1978) dr Pero Damjanovi piše da u »drugoj polovini maja« 1940. godine...

... »Tito, zajedno s J. Kopini em, dolazi u stan bra nog para Branke i dr Pavla Savi a (u Ma vanskoj ulici br 22), koje je upoznao još u Parizu 1938... Tom prilikom P. Savi informiše Tita da Ivan Srebrnjak (Antonov) ima namjeru da ga angažuje na nekim specijalnim zadacima, ali da on to nije mogao prihvatići prije nego što se ne posavjetuje sa sekretarom Partije. Tito odobrava 5a vi ev stav i saopštava mu da je za njega predvidio druge zadatke...«<sup>71</sup>

Branka Savi, supruga dra Pavla Savi a, pri a kako se odmah nakon izbijanja rata, dakle septembra 1939, vratila s djetetom iz Pariza u Beograd i dodaje:

»Posle etiri meseca vratio se i Pavle. Njega je Boris Kidri, još dok je bio u Parizu, upoznao s Antonovom Srebrnjakom, rukovodiocem sovjetske obavještajne službe za Balkan, što ja onda nisam znala. Srebrnjak je htio da angažuje Pavla za svoj rad, ali mu je Pavle rekao da za to mora pitati Starog, koji e uskoro do i.

Sakrij me u drugu sobu kad Stari do e — rekao je Srebrnjak.

— U mojoj ku i se nikad nije prisluškivalo odgovorio mu je Pavle.

Ubrzo zatim došao je Tito u naš stan u Beogradu, u Ma vanskiju ulicu broj 19, zajedno sa Josipom Kopini em Valdesom i Pavle mu je rekao za Srebrnjaka. Ne bih znala da citiram Titov odgovor, ali je smisao bio taj da Srebrnjak ne može da uzima gotove ljude iz Partije, ve treba da ih sam traži i izgra uje.

Pavle je ostao na li noj Titovoju vezi.<sup>72</sup>

U registru imena petog toma Titovih *Sabranih djela* dr Pero Damjanovi daje i opširniju biografiju Srebrnjaka:

»Srebrnjak Ivan (Antonov), obu arski radnik iz Slavonije. Poslije zavo enja šestojanuarske dikture emigrirao; više godina živio u SSSR-u i završio vojno-obavještajnu školu. Od 1939. nalazi se u Jugoslaviji kao šef sovjetske obavještajne službe za Balkan. Poslije kapitulacije Jugoslavije prešao iz Beograda u Zagreb, gdje je u februaru 1942. pao

u ruke ustaške policije. U zatvoru imao slabo držanje; strijeljale su ga ustaše.«<sup>73</sup>

Dalja traganja za podacima o Ivanu Srebrenjaku Antonovu potvrdila su uglavnom ta nast podataka te biografije, osim onoga da je »u zatvoru imao slabo držanje« i uz napomenu da se radilo o diverzantsko-sabotažnoj grani obaveštajne službe, pa prema tome i o njemu kao šefu sovjetske diverzantske službe na Balkanu! (To više iznena uje injenica da u sedmom, devetom /Beograd, 1979/ i desetom /Beograd, 1980/ tomu Titovih *Sabranih djela* ponovo nalazimo njegovu *neta-nu* biografiju objavljenu u etvrtom tomu!?)

Za vrijeme boravka u Moskvi Srebrenjak se upoznao i oženio s Fran iškom Kline, bivšom ženom sekretara CK SKOJ-a Pere Popovića i Age, koji je 1930. poginuo u Zagrebu u borbi s policijom. Fran iška je tada, pobjegavši iz Jugoslavije, studirala na Komunisti kom univerzitetu nacionalnih manjina Zapada (KUNMZ).

Braňi par Srebrenjak 1939. ili 1940. dolazi u Beograd, a ubrzo je, po nekim podacima prije, a po drugima odmah poslije aprilskog rata i kapitulacije Kraljevske jugoslavenske vojske, prešao u Zagreb. Međutim, s obzirom na izjavu Ivana Muniti a da se u Zagrebu sastajao s drugom »koji je isprva imao konspirativno ime Stefanović, a nakon kapitulacije Jugoslavije dobio (je) novo konspirativno ime Ivan i «,<sup>74</sup> a bili su to pseudoniimi Ivana Srebrenjaka, o igledno je da je Srebrenjak napustio Beograd i doputovalo u Zagreb prije aprilskog rata. (Istakli autori.) Potvrdu za to nalazimo i u pismenoj izjavi Andrije Hebranga, datoju potkraj jula 1941. godine Komisiji ČK KPJ, koja je vodila istragu o sukobu Kopini - ČK KPH.

Na osnovi prilično šturih podataka o Srebrenjakovu radu u Parizu, Beogradu i Zagrebu, može se zaključiti, kao što smo već rekli, da njegova aktivnost nije obuhvatila obaveštajno područje već da je, po zadacima sovjetske obaveštajne službe, radio na formiranju i obuci diverzantskih grupa iji su pripadnici krenuti u akciju »u danom vremenu«, kako je to precizirao Ivan Krajan i Stevo. A tada je, naravno, s rukovodiocima diverzantskih grupa trebao da održava vezu, usmjerava njihovu aktivnost i o svemu preko radio-stanice izvještava svoj rukovode i centar u Moskvi.

Bez obzira na ono što je u knjizi *Enigma Kopini* o Ivanu Srebrenjaku Antonovu i njegovoženi Fran iški napisao Vjenceslav Čenik, pa i veoma ubjedljivu repliku Milenka Dodera (*Kopini bez enigme*), zadržatiemo se uglavnom na do sada objavljenim dokumentima i

svjedo enjima u kojima je rije o Srebrenjakovim aktivnostima u Zagrebu.

Prema izjavi Ivana Muniti a, on je 1938. u Parizu po-ha ao 15-todnevni diverzantski kurs s kojega je donio i pismena uputstva o tome kako se prave zapaljive i ek-splozivne naprave. Sve je to bilo napisano nevidljivim mastilom. Pošto se u Zagrebu povezao sa Srebrenjakom, Muniti ga je »povremeno, pismima 'šifriranog' sadržaja, izvještavao o svojoj djelatnosti«, a njegova supruga Ljubica »sje a se, da je njen suprug još u doratno vrijeme primao iz Zagreba zlatnike 'napoleondore' za potrebe diverzantskog djelovanja«.<sup>75</sup>

O Srebrenjakovoj djelatnosti u susjednim zemljama nema nikakvih podataka. Da je i u njima radio na formiranju diverzantskih grupa, pa nešto i uradio, potvr uje depeša koju je Ivan Kraja i Stevo 4. oktobra 1942, za vrijeme boravka na Mliništu u Vrhovnom štabu poslao Direktoru:

»Antonov je imao nešto u Italiji preko Budoka koji je prošle godine strijeljan, ali ja nemam nikakve veze s tim ljudima. On je tako er rekao da ima nešto u Bugarskoj ali ni s njima nemam veze.«<sup>76</sup>

Bivši robijaš iz Sremske Mitrovice i lan zagreba - kog Vojnog komiteta, formiranog ve potkraj maja 1941, Šime Balen u svojim sje anjima pisanim 1961. i dopunjениm 1981. godine piše o doga ajima koji su se zbirali u junu, a zatim i u julu 1941. godine:

»... Rade Kon ar me uputio na diverzantski kurs kod nekog meni nepoznatog ovjeka, koji je stanovao u Klai evoj ulici, a koga smo nazivali Kemi arem. (Kasnije sam, ve u partizanima, doznao da se taj ovjek zvao Ivan Srebrnjak-Antonov, i da je bio jedan od povjerenika Kominterne, dok su drugi tvrdili da je radio za sovjetsku vojno-obavještajnu službu.) Kod njega sam nau io, među ostalim, kako se korda na eksplozivu pali pomo u sumporne kiseline i mješavine še era i kalijeva klorida (ili klorata) — više se ne sje am. On mi je dao zadatak da nabavim što više mogu toga klorida (ili klorata), s time da jedan dio zadržim za zagreba ki Vojni komitet a drugi da dadem njemu. Uspio sam nabaviti ve e koli ine toga materijala preko jedne ljekarne u tadašnjoj Trenkovoj ulici (danasa Ulica 8. maja), u kojoj je radio kao farmaceut Viktor Tomi i , brat moga robijaškog druga Dinka Tomi i a, koji me je i uputio na nj. Znatne sam koli ine dobio i od Milana Stani a

koji je radio u Bartoli evoj ljekarni na Dolcu. (Po velikim koli inama koje je Kemi ar tražio za se, smatrao sam da on podu ava i neke druge ljudi; i, zaista, u partizanima mi je pripovijedao Pero Grubor, da je on prošao diverzantski kurs kod 'Kemi ara'.)

Svoje novoste eno iskustvo prenio sam na sastanku održanom u svom stanu na ostale lanove Vojnog komiteta. Tada smo odlučili da po nemoj akcije. Prva je trebala biti na Radio-stanicu, a trebali su je izvršiti ešnjak (Anton) i Mato (Šnerberger). Akcija je samo djelomično izvršena, vjerovatno zbog nedovoljnog iskustva drugova. Mislim da im se bio zapalio samo dio trolila. Drugu akciju trebao je izvršiti Ante Milković na Glavnem kolodvoru, odnosno na željezni koj pruzi. Za akciju na Kolodvoru ne znam kako je uspjela, ali se sjejam da je s uspjehom izvršio akciju na željezni koj pruzi negdje kod Podsuseda, i, ako se ne varam, jednu na pruzi prema Sisku.

Kratko vrijeme po svršetku diverzantskog kursa, Rade Konar mi je 9. ili 10. srpnja — sjeam se zbog plakata o strijeljanju Price, Adžije, Keršovanića i dr. — dao zadatku da odem uzduž pruge Zagreb—Rijeka i da osnujem diverzantske grupe u usputnim mjestima. On me osobno povezao sa Zdenkom Petrovićem, drugaricom inž. Bartolom Petrovićem iz Karlovca, koja me je odvela u svoj stan u Karlovcu. Tu sam se povezao s Krašom, koji mi je dao grupu ljudi da ih uputim u rukovanje trolilom (koji sam, kao i sav ostali materijal donio iz Zagreba). Poduka se održavala u jednoj kući na periferiji Karlovca... (Kasnije mi je, u partizanima, drugarica Fanika Milašin i rekla da je to bilo u njezinoj kući.)«

Šime Balen zatim govori o nezgodi koja se dogodila prilikom prve probe u rukovanju trolilom, koja se završila bez posljedica, i o tome kako je toj probi prisustvovao i sam Kraš. Zatim kaže:

»Ostavio sam mu nešto trolila i ostalog materijala, a ja sam s Ivom Marinkovićem i Bartolom Petrovićem, u njegovu autu, otišao za Ogulin. Tu sam tamošnje drugove, od kojih se sjeam jednoga imenom — Mladinić, naučio paljenje trolila bez šibica... U Srpskim Moravicama, kamo sam otpotovao sam (jer su Petrović i Marinković morali otići na drugi zadatku), nisam uspio pronaći javku... Ni u Delnicama nisam našao nikoga. U Fuži-

nama sam se, pomo u Jože Brn i a, uspio povezati s drugovima Markom Šimcem (ili Štimcem) i Dragonom Manceom, na koje sam prenio svoje znanje i dao im u zadatku da osnuju diverzantsku grupu. I njima sam ostavio nešto eksploziva i ostalog materijala... U Zagreb sam se vratio za nekih sedam-osam dana.«

Prema navodima Šime Balena, u vrijeme, uo i i odmah nakon njema kog napada na Sovjetski Savez Antonov nije sjedio u Zagrebu skrštenih ruku — bar ne što se diverzantske djelatnosti ti e. A o bilo kakvom iskljuivo obavještajnom radu nema nikakvih podataka, a nije mu radila ni radio-stanica za vezu s Moskvom.

Drugo svjedo enje o radu Antonova u Zagrebu 1941. daje Neda Rukavina-Prohaska, koja je 1941. bila student zagreba kog Tehni kog fakulteta (kemijski smjer). Ve prvih dana okupacije ona je, prema vlastitom kazivanju, sa svojim kolegama Brankom Semeli em, Zoranom Vu ilovskim »i nekim drugim«, pored ostalog, krala kemikalije iz fakultetskog laboratorija, a zatim:

»Postepeno sve više sura ujem s Brankom Semeli em, koji me upoznaje s Ivom Srebrnjakom, Ivanom Kraja i em Stevom i nekim drugim. Pomo prestajem raditi s ostalom omladinom, a s Brankom intenzivno eksperimentiram izradu kapsla, upalja a, detonatora i zapaljive smjese. Nabavlala sam kemikalije u prodavaonicama boja i u apotekama, a kod ku e i u nekim stanovima (Maksimirskoj ulici, Baboni evoj itd.) radili smo upalja e od staklenih epruveta, zavarenih staklenih kapalica i punili razne kutije pripremljenim zapaljivim smjesama ('Frank' cikorije, i si.). Sve dovršene upalja e i kutije odnosio je Branko. Jednom smo radili pokuse s nekom smjesom, koja je ve u vrlo malim koli inama i na najmanji dodir bila vrlo eksplozivna. Unato svim nastojanjima, nismo je mogli tempirati, pa smo nakon jedne detonacije u mojoj kuhinji napustili tu smjesu i jedva se riješili 'sirovina' za nju. Pravili smo i upalja e od žica i elektri nih zvonaca, specijalno pripremane za podmetanje eksploziva ispod željeznih tra nica itd., itd.

U to doba dobivala sam intenzivnu poduku o konspiraciji i metodama obavještajnog rada od Srebrnjaka. Sje am se da sam esto upravo streljila od sastanaka s njim, jer me je uvijek 'saslušavao' da li sam zapamtila što me je ve podu io, da li to primjenjujem u svom radu. Uvijek me iznena-

divao ne im novim, kao i instrukcijama o ponašanju, izoštravanju opažanja, zbumjivao me iznenadnim promjenama tema pri mimoilaženju s prolaznicima, na inom sastajanju i dogovaranju, trikovima pri izbjegavanju agenata. Iako prilično zbumjena i prestrašena svim tim uputama i zahtjevima, nisam prestajala s aktivnostima, već obrotno, svakim sam se danom osjećala sve sigurnija. To je bila veoma dobra škola za sav moj kasniji rad.«<sup>78</sup>

Datumski prvi dokument u kome se u tom periodu spominje Srebrenjak Antonov jest pismo potpisano sa a a (CK KPJ), pisano u Beogradu 17. jula 1941. i poslano po »drugu N. Špancu« (Blagoju Neškoviću) »hrvatskom a i«, tj. Centralnom komitetu KP Hrvatske. Blagoje Nešković je tada putovao u Zagreb kao »povjerenik CK KPJ« sa zadatkom da, zajedno s Vladimirom Popovićem, koji se već nalazio u Zagrebu, ispita i podnese izvještaj o sukobu do koga je bilo došlo između CK KPH, s jedne, te rukovodjoca tamošnjeg centra Kominterne Josipa Kopinića i Mjesnog komiteta KPH za Zagreb, s druge strane. Posljednji pasus pisma koje je nosio Blagoje Nešković glasio je:

»uli smo da tamo harangira neki Antonov, Stipe i Grub... Te tipove treba strogo pritegnuti i onemoguiti da dalje rovare. Oni su se pokazali nesposobnim da vrše svoje poslove za koje su bili određeni i sada krive za to Partiju i vode borbu protiv pojedinih ljudi. Danas se više ne može trpjeti takva šteto inska rabota i treba radikalno postupati protiv takvih sabotera. a a.«<sup>79</sup>

U sedmom tomu Titovih *Sabranih djela*, u tekstu citiranog pisma, Redakcija je dala tumačenje da je Stipe bio Stipe Ugarković, što nije tačno. Bio je to saradnik Antonova Stipe Aković, najstariji sin Dure Akovića, jugoslavenskog revolucionara ubijenog 1929. godine, a Grub... je bio Petar Grubor, takođe saradnik Antonova. I Ugarković i Grubor su, kako se kasnije dokazalo, tada bili nevinji optuženi.

Premda je to pismo uvršteno u *Sabrana djela* Josipa Broza Tita, neke pojedinosti navode na pitanje je li ga pisao li je Tito ili neko od lanova CK po njegovim uputstvima. Naime, Tito je dobro poznavao Ivana Srebrenjaka Antonova i ne vidimo razloga zašto bi napisao »uli smo da tamo harangira neki Antonov...« Nadalje, u tom se istom pismu nalazi i rečenica »Drug Tito ne

može do i tamo iz više krupnih razloga...«! No, sve te pojedinosti ne isključuju Titovo autorstvo, jer je Redakcija Titovih *Sabranih djela*, najvjerovaljnije, o tome konzultovala Tita.

Radomir Vujošević, koji je za taj tom Titovih *Sabranih djela* obavio »naučna istraživanja, napomene, hronologiju, registre i celokupnu pripremu za štampu«, u napomeni broj 111 uz tekst tog pisma kaže i ovo:

»Tito je, na osnovu informacija što ih je dobio iz različitih izvora iz Zagreba, sazvao sjednicu Politbiroa 16. jula u Beogradu na kojoj je donesena odluka da se formira istražna komisija (Blagoje Nešković i Vlado Popović) koja će ispitati slučaj i Politbirom podnijeti iscrpan, dokumentovan izvještaj.«<sup>80</sup>

A Radomir Vujošević u hronologiji piše:

»Sredinom jula. Neko iz hrvatskog partiskog rukovodstva informirao je Tita o problemima nastalim u CK KPH, u njegovim odnosima sa MK KPJ za Zagreb...«<sup>81</sup> (Istakli autori.)

S pravom se može postaviti pitanje ko je iz Zagreba informisao Tita o zbivanjima u CK KPH. Redakcija Titovih *Sabranih djela* ne daje nikakav odgovor na to pitanje, premda se odgovor, djelomično, nalazi u samom pismu, u rečenici kojom po inje drugi pasus:

»Pretrazajući i itav ovaj slučaj 16. jula, tj. poslijе dolaska druga Bak., mi smo zauzeli sljedeći stav koji smatramo jedino mogući u ovoj situaciji...«<sup>82</sup>

O igledno je drug Bak. upoznao Tita ili nekog od ljudi u Politbiroa CK KPJ sa zbivanjima u Zagrebu, poslije čega je 16. jula sazvana sjednica Politbiroa.

U citiranom tomu Titovih *Sabranih djela* uz taj tekst nema nikakva objašnjenja kratice »Bak.«, a u prvoj knjizi edicije *Dokumenti centralnih organa KPJ...*, koju je za štampu takođe priredio Radomir Vujošević, uz kraticu Bak. ispod teksta dokumenta stoji napomena, ali ne Radomira Vujoševića a već Redakcije:

»Vjerovatno se odnosi na Mitra Bakića, koji je stigao iz Crne Gore u Beograd.«<sup>83</sup>

Na osnovu tihina pisma (CK KPJ) od 17. jula hrvatskom jezikom (CK KPH) i napomene Radomira Vujoševića, tvrdnja Redakcije prve knjige *Dokumentata centralnih organa KPJ...* da je Mitar Bakić obavijestio Tita, odnosno CK KPJ, o zbivanjima u Zagrebu, teško bi mogla izdržati istorijsku verifikaciju jer je događaj tih dana u

Zagrebu mogao poznavati samo onaj ko je tih dana bio u Zagrebu, a ne Mitar Bakij »koji je stigao iz Crne Gore u Beograd«!

Poredenjem a ina pisma (CK KPJ) od 17. jula s dokumentima nastalim poslije tog datuma u vezi s njim, name e se pretpostavka da je drug Bak. mogao biti Vladimir Bakari . Na takvu pretpostavku upu uju dokumenti koji se odnose na rad »istražne komisije« (Blagoje Neškovi i Vladimir Popovi ), koju je CK KPJ formirao da »ispita(ti) slu aj i Politbirou CK KPJ« podnese »iscrpan dokumentovan izvještaj«.

A u tim dokumentima nalazimo sljede e podatke:

— u »Zapisniku sa sastanka Ianova Centralnog komiteta KPH i Komisije CK KPJ«, održanog 26. jula 1941. Bakari je citiran etiri puta, ali uvijek s kraticom »Ba«;<sup>84</sup>

— u »Bilješci Komisije CK KPJ sa sastanka s lano-vima Mjesnog komiteta KPH Zagreb«, tako er od 26. jula, Vladimir Bakari se spominje tri puta: dva puta s kraticom Ba i jedanput s kraticom Bak(!);<sup>85</sup>

— u »Bilješci sa sastanka Komisije CK KPJ i Operativnog rukovodstva Hrvatske« od 27. jula Bakari se spominje samo jednom kraticom — Ba;<sup>86</sup>

— u pismenoj izjavi Antuna Roba, sekretara MK KPH za Zagreb, predatoj Komisiji CK KPJ »krajem jula 1941.« Bakari se spominje jedanput — s kraticom Ba;<sup>87</sup>

— u saslušanju Lea Matesa i Vande Novosel »krajem jula 1941.« Bakari se spominje 15 puta — uvijek s kraticom Ba;<sup>88</sup>

— Brko (Rade Kon ar) u pismenoj izjavi datoj Komisiji CK KPJ krajem jula samo jedanput spominje Bakari a, i to kao »Vlada Bak«;<sup>89</sup>

— u »Odluci Politbiroa CK KPJ o kaznama u KPH«, Beograd, 10. avgusta 1941. o Vladimиру Bakari u piše: »4. Bak(ari ) Vladimir): ukor zbog kolebljivosti i nedovoljne partijske budnosti prema elementima grupaš-tva«.<sup>90</sup>

— u izvještaju Centralnom komitetu KPJ od 16. avgusta 1941. Brko (Rade Kon ar) i Vlado (Vladimir Popovi ), javljaju i da su upoznali drugove s kaznama koje im je izrekao CK KPJ, pišu:

»4. Bak(ari ) prima kaznu«,<sup>91</sup>

— na kraju, u izvještaju koji su Brko (Rade Kon ar) i Vlado (Vladimir Popovi ) poslali Centralnom komitetu KPJ iz Banjaluke potkraj avgusta 1941. godine, nala-zimo re enicu:

»Mi smo zaklju ili da Bak(ari ) radi uglavnom sa skojevcima...«<sup>92</sup>

S obzirom na to da je u svim citiranim dokumentima rije o rukovode im ljudima KPH, a me u njima, bar u sklopu razmatranog slu aja, osim Bakari a nije postojao nijedan ije bi prezime po injalo sa »Ba« ili »Bak«, logi no je pretpostaviti da je drug Bak., koji se spominje u pismu a e (CK KPJ) od 17. jula hrvatskom a i (CK KPH) bio Vladimir Bakari !

Josip Kopini Vazduh, ija je uloga u zagreba kim doga ajima poslije njema kog napada na Sovjetski Savez dovoljno objasnjeni u našoj historiografiji, naro i to u knjizi Ive Jeli a *Tragedija u Kerestincu*, dao je, potkraj jula 1941. godine izjavu Komisiji CK KPJ, u kojoj je stajalo i ovo:

»XI. Br(ko) i Š(ilja) vezali Šof(era) sa Ant(onovom), And(rija) se povezao na ul(ici) sa Ant(onovom) i povezao ga sa CK (KPH) — Ant(onov) <sup>93</sup>po vez(an) sa Gest(apom).«

Brko je bio Rade Kon ar, politi ki sekretar CK KPH i lan CK KPJ, Šilja — Pavle Pap, kandidat za lana CK KPJ, Šofer — Branko Maleševi , lan MK KPH za Zagreb i šofer CK KPJ u Zagrebu, Andrija — Andrija Hebrang, lan CK KPH, a Antonov — Ivan Srebrenjak.

U pismenoj izjavi Andrije Hebranga, tada lana najužeg rukovodstva CK KPH, datoj Komisiji CK KPJ, stajalo je:

»Antonova poznajem od prije 16 godina. Kad sam se prije nekoliko mjeseci vratio u Zagreb (Hebrang je izišao s robije 15. februara 1941 — pri-  
mj. autora), slu ajno sam ga jednog dana sreo... Kasnije sam ga vi ao s vremena na vrijeme. Jednom zgodom u razgovoru, kad je od mene tražio neke savjete, vidjeo sam da se njegov rad i interesovanje kre u po specijalnoj liniji. U njegovom društvu vi ao sam par puta neke naše ljude. Krntija mi je jednom zgodom govorio da ga zna izvana i da je 'dobar de ko'...«

2. Poslije poruke Tita da s Antonovim trebamo sara ivati, ja sam ga, u cilju te saradnje, povezao s Brkom, koji ga do sada nije poznavao. Iz razgovora, koje sam poslije Titine poruke imao s Antonovim, ja i ostali drugovi, smatrao sam u prvi mah da bi naša saradnja mnogo koristila našoj stvari. Kasnije sam uvidjeo da sam se prebacio u ocjeni, jer kada je došlo do konkretiziranja stvari, pokazalo se da je njegov aparat, ukoliko ga ima,

nespreman i nesposoban za stvari koje su ovaj  
as aktuelne.

3. Poslije napada na S(ovjetsku) U(niju), kad  
smo ve s Antonovim održavali službenu vezu u  
cilju saradnje, zamolio me jednom zgodom, da  
mu dadem jednog stru njaka za goluba, jer je nje-  
gov golub zatajio, zbog ega je ostao bez veze sa  
svojim šefovima gore.(...)

4. Na sjednici od 13. VII, kojoj je prisustvovao  
onaj iz vazduha (Josip Kopini ) prvi put sam uo-  
da Antonov ima veze sa GESTAPO-om. Kad je to  
onaj iz vazduha ustvrdio, naveo je za dokaz da je  
Antonov bio zatvoren u glavnja i i pokazao neki  
prsten, koji je Antonov navodno (neznam u koju  
svrhu) poslao iz glavnja e nekome. Tada sam ja  
na sjednici ispriao otkad poznajem Antonova,  
kao i to, pod kojim je on okolnostima pušten iz ov-  
dašnjeg zatvora poslije dolaska u zemlju. To o  
puštanju iz zatvora ispriao sam onako, kako mi  
je jednom prikazao Antonov. Napominjem, da  
onaj iz vazduha nije znao te stvari do one sjedni-  
ce, na kojoj sam to ispriao poslije njegove optuž-  
be Antonova. Poslije te sjednice navodi on moju  
pri u kao neki dokaz za svoju optužbu.

5. Ja nisam povjerovao u osnovanost i istini-  
stost optužbe protiv Antonova prvo zbog toga što  
argumenti onog iz vazduha niti su mi izgledali  
dovoljni, niti pak provjereni i ozbiljni, a zatim  
zbog toga što je on kao provokatore osumnjiio i  
neke ovdašnje funkcionere, o emu se po elo pri-  
ati okolo ('U CKH ima provokatora') ...»<sup>94</sup>

Dakle, Hebrang je poznavao Ivana Srebrenjaka An-  
tonova prije njegova odlaska u SSSR, a Marko Oreško-  
vi Krntija, tada lan CK KPJ, upoznao ga je kao »do-  
brog de ka« u Parizu, prilikom odlaska ili povratka iz  
Španije. No za našu je temu najzna ajnija Hebrangova  
tvrdnja da je saradivao s Antonovim i povezao ga s Ra-  
dom Kon arom »poslije poruke Tita« da s njim treba  
saradivati, koju je primio prije njema kog napada na  
Sovjetski Savez. »Golub« o kojem je riječ bila je Sreb-  
renjakova radio-stanica za vezu s obavještajnim cen-  
trom Generalštaba Crvene armije u Moskvi, odnosno s  
Direktorom.

Opovgavaju i ni im opravdana sumnji enja Josipa  
Kopini a Vazduha, Rade Kon ar je u svojoj pismenoj  
izjavi, predatoj Komisiji CK KPJ u drugoj polovini jula  
1941. godine, napisao:

»... Sumnji i me se i zato da sam se povezao s

nekakvim Antonovom i da sam pod njegovim utjecajem. Iz zajedni kog pisma vidi se da ga ja uopće nisam poznavao, već da me je Fati s njim povezao. On je, taj Antonov, napadao Starog i partiju da se ga je sabotiralo, pa sam rekao Vladi Šp(ancu) kad je pošao u Beograd da to javi Starom, što je Vlada i u inio.<sup>95</sup>

Fati je bio Andrija Hebrang, a Vlada Šp(anc) — Vladimir Popović, koji se 6. jula 1941. vratio iz Beograda u Zagreb i prenio Centralnom komitetu KPH odluke Politbiroa CK KPJ od 4. jula o dizanju ustanka.

Potvrdu Hebrangovih navoda u vezi s Antonovim, pa i više od toga, nalazimo i u pismu CK KPH Centralnom komitetu od avgusta 1942. godine:

»Centralni voj(ni) kom(itet) je smatrao poslije napada na S(ovjetsku) U(niju), da bi se trebalo povezati a Antonovim radi zajedničke saradnje o pitanjima diverzije, obavještavanja itd. Nekako u isto vrijeme tražio je i on vezu s nama zbog iste stvari. Dva lana tog komiteta razgovarali su s njime. Ti razgovori nisu dali pozitivnih rezultata. Jedina pomoć, koju nam je stvarno pružio, bila je u tome, što nam je podućio devet ljudi za diverziju. Dogovorili smo se da njegovi ljudi poduću na određene pruge kao organizatori diverzantskih grupa. On se nije držao našeg dogovora. Koliko mi znademo, on nema ljudi za takav rad na terenu, osim sebe i još jednog ovdje a niti ima potreban materijal. Brko uopće nije poznavao Antonova. Poslije poruke Tita da treba s njima saradivati, Fatty je povezao Brku s Antonovim u cilju saradnje.<sup>96</sup>

I dalje:

»Nama nije poznato da Stipe (Daković) i Grub(or Petar) harangiraju. Za Antonova znademo što je o Titu i 'sabotaži' govorio nekim rukovodiocima.

Da li je Antonov to govorio i nekome okolo, to nam nije poznato.<sup>97</sup>

Desetog avgusta 1941. uslijedila je odluka Politbiroa CK KPJ o kaznama, donijetim na osnovi partijske istrage što ju je provela Komisija (B. Nešković i V. Popović). U njoj se na dva mesta govori i o Ivanu Srebrenjaku Antonovu:

»5 — Fati: skreće se pažnja da bude budniji prema ljudima na koje se sumnja (Antonov).

9 — Antonov: da se obrazuje komisija nad njim i da se utvrdi: a) zašto je zatajio njegov aparat, b) grupaštvo i harangiranje protiv pojedinih

part(ijskih) funkcionera) i c) njegovo finansijsko poslovanje (160.000 din).«<sup>98</sup>

Istovremeno s tom odlukom Tito je 10. avgusta 1941. Centralnom komitetu KPH dostavio popratno pismo u kojemu stoji:

»Nad Antonovim stavljamo istragu jer ima dosta sumnjivih stvari, a osim toga zašto je u po etku napada na SSSR njegov aparat potpuno zatajio, iako je taj ovjek dobijao ogromne sume novca za pripreme. Ja sam javio gore da nemam u njega povjerenja i tražio njegovo smjenjivanje jer, ako ništa drugo, on je kao organizator potpuno nesposoban, a sve akcije i onako organizuje i vodi naša Partija.«<sup>99</sup>

Poslije samo šest dana, 16. avgusta, Rade Kon ar i Vladimir Popovi potvr uju prijem odluke CK KPJ o kaznama i Titovo popratno pismo te kažu:

»9) Komisija je obrazovana da ispita Antonova po postavljenim pitanjima, ve se razgovaralo s njim, izveštaj komisije slede i put.«<sup>100</sup>

Još prije nego što je primio upravo citirano pismo, Tito je iz Beograda (17. avgusta) Radi Kon aru i Vladi Popovi u, daju i im opširna uputstva za rad, skrenuo pažnju i na sljede e:

»U vezi sa Antonovim saslušajte sve ljude, a u prvom redu Stipu, Grubora i druge.«<sup>101</sup>

Kona no, u vezi s Ivanom Srebrenjakom Antonovim Tito ( a a — CK KPJ) 4. septembra piše Radi Kon aru i Vladi Popovi u:

»Po istrazi nad Antonovim ne emo još donositi nikakvu odluku dok se ne vidimo tamo. O tome da je naša Part(ija) pravila smetnje njemu nema govora. Ja sam morao zabraniti da on uzima ljudе iz Partije koji su u rukovodstvu i važni za nas, a to i on vrlo dobro zna što mu je gore zabranjeno. Radi se o njegovoj nesposobnosti da na e ljudе izvan Partije, pa je zato htio da pretvori Partiju u svoj aparat i zbog toga je vodio harangu protiv rukovodstva. Elementi moga nepovjerenja su sasvim druge prirode. O tome se mora govoriti opširno i ja ne mogu Djedi ukratko objasniti. Njemu treba dati pomo ako ju treba dok se ta stvar gore ne raš isti.

Ako smatraste da je Stipe obi an haranger i ne prijateljski elemenat, onda ga možete isklju iti, jer je on još uvijek lan naše familije (Partije), i spada pod disciplinu i kontrolu naše Partije.«<sup>102</sup>

To je datumski posljednji dokument u kojemu je ri-

je o istrazi nad Antonovim. »Dok se ne vidimo tamo«, napisao je u njemu Tito misle i na ve zakazano savjetovanje koje će se održati 26. septembra u Stolicama, na oslobođenom teritoriju zapadne Srbije, kojemu je prisustvovao i Konar i Popović.

Titov oštar stav o uzimanju »ljudi iz Partije koji su u rukovodstvu i važni za nas«, rezultirao je iz predratne odluke Kominterne da sovjetska obavještajna služba u stranim zemljama ne smije za sebe angažovati partiskske kadrove bez odobrenja njihovih najviših partijskih foruma. A u takvim slučajevima ti su kadrovi isključeni iz partijskog rada da u slučaju hapšenja ne bi kompromitovali Partiju.

Na kraju citiranog teksta Tito napominje da se Stipe (Daković) može isključiti iz KPJ jer je, bez obzira na to što je saradnik Antonovljeve diverzantske grupe, »još uvijek lan naše familije«. (U finansijskim obraćanima Mjesnog i Okružnog komiteta KPH za Zagreb nalazimo podatke da je u septembru Stipi za »izd(ržavanje)« dato 1 000, a u oktobru 1941. 1 500 kuna. Zna i, bilo je i slučajeva da su pojedini pripadnici sovjetskih diverzantskih grupa, ipak, ostajali lanovi KPJ.<sup>103</sup>

Međutim, u načelu mnogo više pažnje zaslužuje izjavica da CK KPJ, odnosno Tito, s punim autoritetom poziva na odgovornost, pred partijsku komisiju, šefu sovjetske diverzantske službe za Balkan, kao što je, uostalom, u inicijativi sa šefom centra za vezu Kominterne u Zagrebu — Josipom Kopinićem!

U uslovima partizanskog rata koji se već u julu 1941. rasplamsavao širom Jugoslavije, obuhvaćajući i sve oblike djelovanja, nije bilo razloga za postojanje i aktivnosti bilo kakvih sovjetskih diverzantskih grupa na tom prostoru. Zbog toga, i ostalog što je već rečeno o Srebrenjaku Antonovu i njegovoj diverzantskoj mreži, prvi dani avgusta 1941. Tito je odlučio intervenisati kod Djeda:

»Aparat Antonova potpuno nesposoban za akcije. U Antonova nemamo povjerenja. Sve diverzije i sabotaže rukovodi i organizuje Partija. Naredite da Antonov predala sve ljudi Partiji koja će ih iskoristiti za tu svrhu.

Isto tako tražimo da se stave pod rukovodstvo Partije i oni ljudi koje smo dali Vidakoviću, jer su sami potpuno nemo ni.« (Istakli autori)<sup>104</sup>

Tito u to vrijeme nije imao direktnu radiotelegrafsku vezu s Moskvom, mada je pokušavao da je uspostavi-

vi. U produžetku citirane depeše o Antonovu Tito je javio Djedu da nije mogao pronaći skrivene radio-stanice poginulog Matije Vidakovića.

»Drugu stanicu (Braš) smo instalirali, ali se od vas niko ne javlja. Javite se!«<sup>105</sup>

Riječ je o radio-stanici Miše Brašića (»Pavlodar«), o koju smo govorili u poglavljiju »Obavještajna saradnja s Moskvom«.

Ne uspijevši da ustavi direktну vezu s Djedom, Tito je tu nedatiranu depešu poslao Kopini u (Valdesu) da je on otpremi Djedu. Bilo je to svakako prije 8. avgusta jer je Tito istovremeno javio:

»Valdes! Molim te da od 8. VIII u 12 uvek paziš i kontrolišeš da li se dobro uje naš golub...«<sup>106</sup>

Je li riječ o teškoj ambi u održavanju veze Zagreb—Moskva ili o nekoj drugom, teškoj reči, ali sa uvanim dokumentima pokazuju da se ponekad prilično dugo ekao odgovor iz Moskve. Tako je na Titov zahtjev za »hitno smjenjivanje Valdesa... i njegovo stavljanje na raspolaganje našoj Partiji«,<sup>107</sup> poslan iz Beograda 17. septembra 1941., kada je Tito već bio na putu za oslobođeni teritorij, Kopini u Zagreb da ga otpremi Djedu, odgovoren tek 29. septembra!<sup>108</sup>

ini se da se i odgovor na Titov zahtjev u vezi s Antonovim ekao prilično dugo — skoro etiri i po mjeseca. Djed i Centar tj. Centar (Kominterna i Vojnoobavještajna služba SSSR-a) poslali su Kopini u »16—17. decembra 1941« tri depeše. Dvije je potpisao Centar. U jednoj stoji:

»Preko ranijeg veziste predajte (adresa, ranije lozinke). 1) Antonov (već predano). 2)...«<sup>109</sup>

Sadržaj depeše nerazumljiv je za onoga koji ne poznaje materiju u cijelini. Ali, ono »već predano« najverovatnije je Kopini eva primjedba kojom on, prilikom prenošenja depeše, obavještava Tita da je Antonovu predao odgovarajuće naređenje Centra.

Vladimir Popović je na tu depešu pribilježio: »Mi primili 20. XII VI(adimir).«<sup>110</sup>

S obzirom na kasnije događaje, nije isključeno da je Centar tek tom depešom reagovao na Titov zahtjev da Antonov »preda sve ljudi Partiji« i javio Antonovu da postupi u tom smislu, jer je Ivo Lola Ribar odmah nakon dolaska s Romanijskim, preko Sarajeva u Zagreb, 12. januara 1942. u pismu CK-u KPJ javio i ovo:

»... Antonov je raspustio svoju 'vojsku' i poslao ih u partizane. I on sam govoriti da bi otišao tamo. Javite kuda da ga šaljemo u tom slučaju...«<sup>111</sup>

Srebrenjak je, vjerovatno, brzo postupio po nare-  
nju posланом »16—17. decembra 1941«. Na takav zaklju-  
ak upu uje i izvještaj komesara Glavnog štaba NOP-  
-odreda Hrvatske Vladimira Bakari a Centralnom ko-  
mitetu KP Hrvatske od 2. januara 1942. godine, u koje-  
mu piše o dolasku Antonovljevih ljudi na oslobo eni  
teritorij. On kaže:

«... Troje sam ja uputio u P(etrovu) Goru, pa još  
ne znam do kuda su došli (onaj kemi ar — stu-  
dent Antonovljev, Stipe Dugog sestra i njen  
drug).»<sup>112</sup>

Kemi ar — student bio je Branko Simeli , student  
Kemijskog odsjeka zagreba kog Tehni kog fakulteta, a  
Stipe Dugi — Stipe Dakovi . Ime njegove sestre i nje-  
nog muža nismo ustanovili.

Bakari u svom izvještaju daje niz primjedaba o  
Srebrenjakovim ljudima koji su na oslobo eni teritorij,  
u selo Zbjeg, gdje se nalazio Glavni štab NOP-odreda  
Hrvatske, stigli u zadnjoj tre ini decembra 1941. godi-  
ne, i to preko ilegalnog punkta za vezu u Plaškom, na  
željezni koj pruzi Zagreb — Ogulin — Split. Prilikom  
polaska iz Zagreba spremili su se kao da idu na izlet, a  
ne u partizane. »Prtljag« im je brzo otežao pa su usput  
ostavljali stvari da se pošalju za njima. U štabu su se  
po eli bahato ponašati, kao zasebna grupa, suprotno  
ve ustaljenom partizanskom na inu života i ponaša-  
nja, na što su ih morali upozoriti, a izvjesni postupci i  
kratko, vojni ki zabraniti.

»Ne svi aju mi se ovi Antonovljevi ljudi« — pi-  
sao je Bakari . — »Vrlo hohšaplerski izgledaju, a  
dolaze i po porodi noj liniji (na pr. Stipina sestra i  
njen suprug). (...)

... Danas saznajem u selu kako se onaj suprug  
Stipine sestre hvalisao, da e on biti komandant,  
a nešto je sli no radio i B. Popovi . On se raspri-  
ao kako je bio u Srbiji i to dosta spretno, da bi  
ovjek mogao pomisliti kako je neka zvijerka. Tim  
više, što je donio sobom ogroman pištolj, što ga  
upotrebljavaju tankisti. Stipu smo odlu ili poslati  
u Drežnicu, jer je ipak ponešto politi ki iskusani...  
Me u njegovima je bilo i takvih, koji su tvrdili ka-  
ko su došli po specijalnoj liniji i da im je naloženo  
da njega ekaku. Mi smo ih me utim odmah ek-  
spedirali s napomenom štabovima, da nikakve  
spec(ijalne) linije nema, nego da idu u partizane  
gdje ih treba provjeriti.»<sup>13</sup>

Nismo našli podatke ni o poimeni nom sastavu  
Srebrenjakove »vojske« koja je otišla u partizane, ni o

daljoj sudbini ve ine njih. Zna se da je Glavni štab NOP-odreda Hrvatske uputio Stjepana Stipu akovi a u Primorsko-goranski NOP-odred. Prema poslijeratnoj izjavi Ivana Kraja i a Steve, on je »otisao zajedno sa ženom Ivicom Švarc u partizane i stradao«,<sup>114</sup> a prema napomeni Redakcije *Zbornika*, Dakovi je »upao u žandarmerijsku zasjedu na putu za Kapelu kod Ogulina i bio ranjen, a kasnije ubijen od ustaša«.

Prema Bakari evu izvještaju, moglo bi se zaklju iti da je i Bogdan Popovi pripadao Srebrenjakovo »vojski«. Me utim, prema drugim izvorima, bio je to stari predratni komunist, grafi ki radnik, robijaš, koji je »nakon ulaska okupatora i ustaša u Zagreb ... otisao u Beograd«, odakle se kasnije »ilegalno (se) vratio u Zagreb« i pošto je »uspostavio u Zagrebu vezu za odlazak na oslobojeni teritorij, krajem studenog 1941. godine«, iskoristivši »ilegalnu željeznu ku propusnicu s putnim nalogom... i radno odijelo«, prebacio se u partizane, gdje je kasnije organizovao štampariju Glavnog štaba NOP-odreda Hrvatske i u njoj radio.<sup>115</sup>

Antonov je ostao u Zagrebu, iako je, prema depeši Ive Lole Ribara Titu od 12. januara 1942, »i on sam govorio(o) da bi otisao tamo« — to jest u partizane.

Zašto?

Dok je Tito u Kopini evu slu aju tražio od Djeda ne samo »hitno smjenjivanje«, ve »i njegovo stavljanje na raspolaganje našoj Partiji«, u slu aju Antonova tražio je samo da mu se naredi da »preda sve ljude Partiji«! Tito je pritom svakako mislio na lanove KPJ koji su bili dodijeljeni Antonovu za rad. A budu i da se njegova djelatnost protezala i izvan granica Jugoslavije, njegovo ukljuivanje u NOP nije dolazilo u obzir. Prema tome, iako ne znamo što je Centr njemu li no naredio, logi no je pretpostaviti da sam Antonov nije mogao odlučivati o svom dalnjem radu i postupcima te da je njegov ostanak u Zagrebu bio posljedica odgovaraju eg stava i nare enja Centra tj. obavještajnog odjeljenja Crvene armije.

Srebrenjak je, dakle, ostao u Zagrebu i nastavio svoju aktivnost. O tome se u pismu Ive Lole Ribara i Edvarda Kardelja, poslatom Titu iz Zagreba 1. marta 1942. godine, našla re enica:

»... kod njega je bila neka provala skoro.- on je tvrdio da ga ne može ugroziti.«<sup>116</sup>

Me utim, upravo ga je ta provala, sude i po svemu, koštala slobode, a kona no i života.

O emu se radilo?

Prema poslijeratnoj izjavi Tibora Vaška, nadstojnika Protukomunista kog odsjeka (IIa), ustaškog »Zaštitnog redarstva za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje«, isljudniku UDB-e za Hrvatsku, provala Ivana Srebrenjaka potekla je iz pod torturom iznenađenog priznanja njegova saradnika Slavka Dukija, bivšeg jugoslavenskog oficira, uhapšenog u Rumi pri izvođenju jedne sabotažne akcije. On je, naime, izjavio da njegov šef živi u Zagrebu, da nosi nadimak Doktor, da ima direktnu vezu s Moskvom i uz njegov li ni opisao podatak da zalaže u jednu kuću u Palmotićevoj ulici...

Kada je dopis s Dukijem priznanjem stigao iz Rueme u Zagreb, za službu se zainteresovao upravitelj ustaškog Zaštitnog redarstva Joso Rukavina, koji je vodio istragu nad sekretarom Mjesnog komiteta KPH u Zagrebu i lanom Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku, Jocom odnosno Josipom Dakovićem, najmlađim sinom Dure Dakovića, uhapšenim 11. novembra 1941. Nažalost, prema sauvanom ustaškom dokumentu, Josip Daković se od prvog trenutka veoma loše držao pred policijom i odao mnogo drugova.<sup>7</sup> Saznavao je od Rukavine da ustaška policija traga za Doktorom (bio je to, zaista, jedan od Srebrenjakovih nadimaka), Daković je priznao da ga poznaje i dodao da on skoro svakodnevno dolazi u Zagreb preko mitnice u Stenjevcu (rnomercu). Sljedeći egzili jednog od narednih dana Daković je na mitnici prepoznao Doktora i pokazao ga policijskim s kojima se nalazio »u zasjedi«.<sup>8</sup> Tako je 25. februara 1942. Doktor pao ustašama u ruke. Budući da je kod njega pronađena lična karta na ime Ivana Srebrenjaka s adresom stanovanja, uslijedio je redovan postupak, ukratko opisan u izvještaju Općinskog poglavarstva Stenjevec, dostavljenom 26. februara 1942. Kotarskoj oblasti Zagreb:

»Izvješćuje se, da su juče dne 25. veljače o. g. došli u ured ovog poglavarstva od Ustaškog redarstva iz Zagreba, nadzornik detektiva Ivan Birki sa još 5 drugova i tražili podatke o Srebrenjaku Ivanu, koji navodno stana u Perjavici u kući Grabarić Ernesta broj 4. Kada su se legitimirali podaci su istima dani, kao i općinski stražar, koji ih je do navedene kuće vodio. Nakon jednog sata povratio se je Ivan Birki nadzornik detektiva ranjen u desnu nogu izjavio, da treba brzu pomoć, jer da će mu drugovi svi poginuti, pošto je iz te kuće prema njima nastala paljba, a njega je njihov samovoz odpremio u bolnicu. Nakon pola sata

došla su još 3 samovoza, redarstvenih službenika na elu upravitelja Ustaškog redarstva Josipa Rukavine, koji su otišli do navedene kuće, da mogu uspješnije provesti određeni zadatak.<sup>119</sup>

U daljem tekstu tog izvještaja opisano je hapšenje Andrije Hebranga, tada sekretara CK KP Hrvatske, koji se tih dana krio u Srebrenjakovu stanu, i Srebrenjake žene Franiske Kline.

»Ne zna se još tačno kako je do svega došlo« —javili su Titu Ivo Lola Ribar i Edvard Kardelj 1. marta — ali je verovatno da je policija naišla na Fatia tražeći Antonova.<sup>120</sup>

U tom pismu Titu Ivo Lola Ribar i Edvard Kardelj javili su i OVO:

»5.) Sada nas je... Zadesio nov i najteži udar. Pre tri dana pao je Fati. Uhvatili su ga u stanu Antonova, gde je živio zadnjih dana (a i ranije još jednom u decembru) otkada su mu drugi stanovi bili ugroženi.«

I dalje:

»6.) Slućaj s Antonovom ugrozio je i Vazduha, jer su ovaj i njegova žena znali (lepa konspiracija!) za stan V(azduha). Sada ga selimo što brže u novu kuću. Istu smo morali kupiti (pošto je Vazduhu tako bilo otkazano) i platili 500.000 kuna!... Ukoliko, naravno, položaj Vazduha bude ozbiljno ugrožen, moraemo ga poslati tebi iako bi bilo šteta jer bi umesto dve veze (s Moskvom — primjerice autora) ostala — jedna...«<sup>121</sup>

Na to pismo Tito je već 6. marta odgovorio iz oslobođene Foće:

»Strašno nas je pogodila vijest da su pali Fati, Antonov i drugi. Preduzmite hitne mjere da se provala ne širi. Vazduha odmah sklonite. Njegova nekonspirativnost je za najveću u osudu. (...) Ako se Vazduh ne može održati tamu, onda ga treba poslati negdje na oslobođenu teritoriju ili ovamo. Preduzmite mjere da se očuva moja porodica, jer nije isključeno da mogu sada doći i do nje. Isto tako uvajte i sebe, jer ne znam kako će se držati Ant(oni)ovljeva žena. Budite oprezni!! Preduzmite mjere da se prekine s malograđanskim, familijarnim posjetama i sastancima, kao što je to slučaj kod Vazduha.«<sup>122</sup>

Tri dana kasnije, 9. marta, iz Foće je odaslan radio-gram Djedu u Moskvu:

»Iz Zagreba nam javlja drugi Birk da je tamo ovih dana uhapšen Antonov sa ženom. U njego-

vom stanu takođe je uhapšen ian CK KPH drug Hebrang. Opasnost prijeti takođe i Valdesu, jer su Antonov i žena znali njegov stan, gdje se nalazi muzika. Preduzmite mjere predostrožnosti.«<sup>123</sup>

Birk je bio pseudonim Edvarda Kardelja u prepisci s Moskvom, a pod »muzikom« se razumijevala radio-stаница.

Prije hapšenja Ivana Srebrenjaka Antonova Ivan Kraja i Stevo nalazio se u Beogradu, gdje je pokušavao, manje-više bezuspješno, da pomoći u smjese koju je naučio da pravi na televiziji kod Antonova u Parizu izvede neke diverzantske akcije... O daljem toku događaja on sam kaže:

»Kad sam se napokon uvjerio da tu ipak nešto nije u redu, tražio sam da idem na prijašnji raspoloženi i dobio sam obavijest od CK KPH da se javim u Zagreb na jednu adresu u vili kraj Stenjevca.  
( )<sup>124</sup>

Zapravo, Kraja i je od dra Blagoja Neškovića, sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju, s kojim je održavao vezu u Beogradu, tražio da se vrati u Zagreb i Nešković je njegov zahtjev prenio Ivi Loli Ribaru i Edvardu Kardelju, koji su se od prve polovine januara 1942. godine nalazili u Zagrebu. Je li to bilo 7, 14. ili 19. februara, ne može se utvrditi jer ta pisma nisu sa uvađena, a Kardelj i Lola Ribar su u pismu od 22. februara javili Neškoviću:

»Primili smo tvoja pisma od 7, 14. i 19. o. m. za jedno sa dva pisamceta za F(ishe)ra.«<sup>125</sup>

U jednom od ta tri pisma bilo je preneseno traženje Ivana Kraja i da se vrati u Zagreb i u vezi s tim Kardelj i Lola Ribar su u istom pismu odgovorili Neškoviću:

»7.) Po tvom pitanju u vezi sa Stevom Špencem uredi smo s Hrvatima pa smo ti idući put javiti.«<sup>126</sup>

Sedam dana kasnije, 1. marta 1942, Ivo Lola Ribar i Edvard Kardelj javili su Titu u Foju:

»2.) U vezi sa ranijim direktivama Vrh(ovnog) štaba Hrvatskog štaba, a i sa narastanjem partizana, mi smo reorganizirali štab Slavonsko-Sremske operacione zone, u koji su ušli: Steva Španac (koji je radio za Antonova) kao komandant...«<sup>127</sup>

Tog istog dana i Vlado Popović je, takođe, iz Zagreba, u izvještaju posланом Centralnom komitetu KPJ napisao:

»... Slavonski štab u kom je Ortega *te kad do e Stevo (Anton/ovijeva/linija)* mo i e uzeti na sebe odgovornost povezivanja i organizacije i u vrš e-nja odreda u III operativnoj) zoni koja se po vašoj naredbi ima protezati sve do B(eo)g(ra)da.«<sup>128</sup> (Istakli autori.)

Ortega je bio Karlo Mrazovi , a Stevo — Ivan Kraja i .

Tri dana kasnije, 3. marta 1942. godine, I. L. Ribar i Kardelj ponovo pišu Blagoju Neškovi u:

»3.) Ovde je pao Antonov, provalom po svojoj liniji. Preduzmite mere opreza ako je potrebno. Uz njega pao je — slu ajno — i naš Fati.

(...)

8.) *Steva Španac (javi mu da mu je šef pao!)* treba da dode *odmah*. Neka se ravna po priloženoj cedulji od VI.<sup>129</sup>

VI. je bio Vladimir Popovi .

Kada je to pismo stiglo Blagoju Neškovi u, Stevo Španac se više nije nalazio u Beogradu. Zašto nije e-kao odgovor na svoj zahtjev, objašnjava dr Blagoje Neškovi u pismu a i (Centralnom komitetu KPJ odnosno Loli Ribaru i E. Kardelju) od 7. marta 1942. godine:

»Jako mi je žao zbog pada Fatija. Na žalost, St(evo) Šp(anac) je ve otputovalo k vama još pre 3—4 dana. *Nije mogao da eka vaš odgovor, jer ga je zvao Antonov.* Nadam se da mu se ne e desiti ništa, jer sam mu obratio pažnju na provale koje su kod vas, pa, mada nije znao o padu Antonova, možda ne e nasesti. Javite mi, molim vas, ako do-de do vas ili ako što sazname. Ja sam mu rekao da tamo traže i odgovorne drugove (mislio sam da e tako do i do vas) kaže da ga ja šaljem (Mihajlo).«<sup>130</sup> (Istakli autori.)

Budu i da je Edvard Kardelj Bevc u me uvremenu otputovalo u Ljubljano, Ivo Lola Ribar 20. marta iz Zagreba sam javlja Blagoju Neškovi u u Beograd:

»... U Slavoniji i Zagorju, gdje je partiz(anski) pokret još znatno mla i, po inju tako er zna aj-nije akcije. Za novog komandanta ove zone postavljen je Steva Šp(anac), koji je ovde sretno stigao i — stari konspirator nije odlazio svome šefu dok se nije video s nama. On ovih dana ide na teren i mnogo te pozdravlja.«<sup>131</sup>

Ivan Kraja i Stevo, »stari konspirator«, svoj dolazak iz Beograda u Zagreb opisuje ovim rije ima:

»U Zagreb sam stigao po etkom velja e 1942. godine, ali po obi aju i pravilu opreznosti, navra-

tio sam kod svojih nekompromitiranih znanaca, gdje sam ostao nekoliko dana da ispitam je li kuka slobodna i da uhvatim vezu s Partijom. Prvo sto sam doznao bilo je to da su prije kratkog vremena policija i ustaše blokirali taj kraj, pa ak i pucali prilikom hapšenja 'nekih nepoznatih ljudi'.

Za nekoliko dana uhvatio sam vezu s Vladom Popovićem koji je bio vrlo zadovoljan što nisam išao na vezu, kako je tražio u obavijesti. Naime, on je bio poslao i drugu obavijest koju nisam primio, a u kojoj je pisalo da se javim na drugu javeku, tj. adresu.<sup>132</sup>

Na osnovi citiranog pisma dra Blagoja Neškovića, Ivan Kraja i Steva o igledno je iz Beograda oputovao po etkom marta, a ne februara, kako mu je ostalo u sjećanju.

Iz citiranih dokumenata jasno se vidi da je Ivan Srebrenjak Antonov, rukovodilac sovjetske diverzantske službe u Jugoslaviji i nekim susjednim zemljama, bio šef Ivanu Kraju i u Stevi, premda on svoj odnos prema Srebrenjaku poslije rata nije tako prikazao. Tačko je u većem citiranom intervjuu objavljenom u zagrebačkom »Vjesniku« rekao:

»... Znam da je neke grupe formirao Srebrenjak, da je obučao za diverzantske akcije...«

Zapravo, tu je nešto, po toj osnovi, petljao u Zagrebu, ali mnogo o tome ne znam. Smatrao sam da su naši zadaci slični i nisam razmišljao je li i njemu CK KPJ nadređen kao što je meni bio. Djelovali smo protiv istog neprijatelja, i to je bila boja raspoznavanja.<sup>133</sup>

Kako su se držali Ivan Srebrenjak Antonov i njegova žena Francka (Frančka ili Frančka) Kincl na ustaškoj policiji?

Prošle su tri nedelje od njihova hapšenja kada je Ivo Lola Ribar o tome, u pismu od 17. marta, obavijestio Tita u Foči:

»6. Ovdašnja provala još traje. Fati je na Savskoj cesti, Antonov i njegova žena na ustaškom redarstvu. Kod Fatija nisu našli ništa, jer je u toku borbe uspio sve da spali. Po Antonovojoj liniji još nema ništa što bi ukazivalo da govori. No, uprkos tome, mi još držimo sve mjere predostrožnosti, kako sa Vazduhom tako i sa drugaricom Starog itd. Ovo utoliko više što prema pismu koje je iz zatvora poslao jedan naš (inače se držao izdajnički,

možda i prodao) 'Antonov sve pri a'. Ovo prima-  
mo s rezervom, jer ga injenice još ne potvr uju,  
ali vodimo strogog ra una.<sup>134</sup>

Fati — Andrija Hebrang — tada je bio u zatvoru na Savskoj cesti u Zagrebu. Vazduh je pseudonim Josipa Kopini a, a »jedan naš« koji je poslao pismo iz zatvora bio je Milan Hupert, do hapšenja, 21. 12. 1941, rukovodi-  
lac ilegalne tehnike CK KPH. On se u zatvoru zaista držao izdajni ki i prodao se ustašama, o emu je Ivo Lola Ribar, kao što vidimo, bio obaviješten.

Me utim, kao da baš nije funkcionala veza izme-  
u Ive Lole Ribara i Ivana Kraja i a Steve, koji se na-  
kon dolaska iz Beograda ve desetak dana nalazio u Zagrebu. Naime, dok Ivo Lola Ribar u pismu Titu od 17. marta kaže: « »mi još držimo sve mјere predostrožnosti  
kako sa Vazduhom tako i sa drugaricom Starog«, Ivan Kraja i Stevo samo je dan kasnije, 18. marta, preko Kopini eve radio-stanice i preko Moskve poslao svoju prvu dosada registrovanu radio-depešu Centralnom komitetu KPJ u Fo u:

»Nedavno je u Zagrebu uhapšena Herta pod imenom i prezimenom Marija Šari . Ona je na-  
pravila neuspeli pokušaj samoubistva. Preduzi-  
mamo mјere za njeno oslobo anje. Miško je van opasnosti.<sup>135</sup>

Herta je bila Titova supruga Herta Has, a Miško njihov sin star nekoliko mjeseci. Je li Hertino hapšenje bilo u vezi s držanjem Ivana Srebrenjaka i Francike Kincl na policiji, to nismo mogli utvrditi.

Sljede i dokument na koji nailazimo u vezi sa Srebrenjak—Antonovim jest pismo Ivana Kraja i a Steve Centralnom komitetu KPJ od 11. maja 1942. godine:

»Nešto novo, ali vrlo interesantno. Tridesetog aprila je puštena na slobodu Antonova žena, koja mu sada nosi hranu. Ona je nakon mjesec dana preba ena na Sav(sku) cestu u žensku kaznionu te odande puštena. On je rekao za novac gde ga je imao sakrit. Oni su 42 zlatnika zadržali za sebe a 900 dolara dali njoj, vrlo zagonetna stvar? Nasto-  
ja u da sve potanko doznam, pa u vam javiti, jer je tamo na eno pol 'goluba' brz. itd. (...)«<sup>136</sup>

Prema Redakciji edicije *Sjeverozapadna Hrvatska u NOB i socijalisti koj revoluciji*, Ivan Stevo Kraja i obavijestio je CK KPJ da je policija u Srebrenjakovu stanu našla »pol(ovinu) 'Goluba' brz(ojav) i td.«. Prema Redakciji edicije *Dokumenti centralnih organa KPJ NOR i revolucija 1941—1945*, policija je našla »por(uku) 'Goluba'  
brz(ojav) itd.«. S obzirom na Kraja i evu depešu Direk-

toru od 4. oktobra 1942, kao i na ostale dokumente o kojima smo još govoriti, nije rije o »poruci« ve o »polovini Goluba«! To istovremeno potvr uje i injenicu da Srebrenjak nije imao radio-stanicu za održavanje direktnе veze s Moskvom, odnosno s Direktorom, što zna i da je ustaška policija uz pola radio-stanice pronašla i neku depešu koju je on primio iz Moskve od Centra.

Što je Ivan Kraja i Stevo naknadno »potanko doznao« o Srebrenjakovoј ženi Fran iški, njenom držanju na policiji i uslovima pod kojim je puštena iz zatvora?

Iz depeše koju je Kraja i 4. oktobra 1942. godine preko radio-stanice Vrhovnoga štaba, u kojem se nalazio od 29. septembra, poslao Direktoru vidi se da je on i prije tog datuma pomo u Kopini eve radio-stanice izvještavao Direktora o hapšenju Srebrenjaka i njegove žene i primao od Direktora odgovore, direktive i sli no. S obzirom na to da je to posljednji dokument o sluaju Srebrenjaka, a uz ve citirani izvještaj poslan Centralnom komitetu KPJ 11. maja 1942. godine, i jedini do sada poznati, da smo ga u širem izvodu:

»5 marta u 13 sati Antonov je uhapšen na gradskoj mitnici u ernomeru. Tog istog dana u 16 sati policijski agenti su opkolili stan Antonova, gdje su se u to vrijeme nalazili Andrija Hebrang i Antonovljeva žena — Klimova (tako su je u Moskvi zvali — primj. autora).

Hebrang je pružio otpor, ali je poslije tro asovne borbe bio ranjen i uhapšen zajedno sa ženom Antonova. U stanu je policija našla nedovršenu radio-stanicu, vojnu uniformu, radiogram direktora na ruskom i t.d. Poslije 14 dana Antonov je odao policiji mjesto gdje je bio sakriven novac — zlato i dolari. Prema izjavi Klimove agenti su je izveli pred službenika policije Vaška, kod koga se ve nalazio Antonov, koji je pred njom objasnio policajcu gdje se nalazi skriveni novac. Nakon toga je službenik policije automobilom poslao agente i Klimovu i oni su donijeli novac. Poslije dva mjeseca Klimova je bila puštena kao nevina i službenik Vaško joj je vratio 700 dolara s rije ima: 'Uzmite, novac vam je potreban', a osim toga dobila je dozvolu da Antonovu donosi hranu u zatvor. Nakon osloboanja Klimova se srela sa mnom.

Tražio sam od nje da napiše izvještaj o tome šta su je pitali na policiji. Ona je odgovorila da nema šta da piše, jer je nisu mnogo ispitivali. Rekla je, tobože, policiji da se s Antonovom upoznala u Francuskoj i da uopće nije znala šta Antonov radi

iako je s njim svo vrijeme živjela. Za Hebranga, kada su je pitali zašto nije prijavljen, kazala je da je on obeao da će se sam prijaviti gdje stanuje. Za vojnu uniformu je rekla da je to uniforma njenog roaka Frangeša. Više mi ništa nije htjela reći, a isto tako ništa nije htjela da napiše. Mjesec dana poslije hapšenja Antonova uhapšen je i željezni ki radnik Lazić, koji je radio s nama, a odmah poslije njega feldbebel Frangeš, koji je također radio s nama. Lazić nije nikoga izdao. Nije poznato ko je izdao Frangeša. Antonov je javio iz policije da je on tobže uspio da pridobije za sebe službenika policije Vaška. Ali to nije tačno, jer je taj službenik zabranio da se Antonovu nosi hrana i po eo je da ga mu i da bi priznao vezu sa direktorom. Nije nam poznato kako se držao. Ja sam predlagao Klimovoju da ode u partizane ali je ona odbila i otišla je rođacima Antonova da reguliše pitanje svoje djece. Na osnovu svega ovoga ja sam vam predlagao da se ona likvidira jer je sumnjava.<sup>137</sup>

Dok se za Frangeša kaže da »nije poznato ko ga je provalio«, o provali i hapšenju Lazića i Ivan Kraja i u citiranom izvještaju uopće ne govori. Vidimo tako da su ustaše muile Srebrenjaka da bi priznalo »vezu sa direktorom«, ali da nije uspio saznati »kako se držao«.

Ustaška je policija imala ne samo dijelove radio-stанице i depešu na ruskome primljenu iz Moskve, već i Dukića koji je radio u njegovoј diverzantskoj organizaciji, provalio ga i teretio, te akovit, koji ga je dobro poznavao. Prema tome, Srebrenjak se našao u najnepovoljnijem položaju u kojem se ilegalac može naći. U takvoj situaciji i ne postavlja se pitanje je li »propjevao« ili ne, to jest je li policiji priznao izvjesne stvari ili nije, već samo pitanje je li svojim priznanjima omogućio policiji da proširi provalu organizacije i pohapsi ostale njene lanove. Oigledno je da je i za istragu i za Srebrenjaka ključno pitanje bila pronađena Direktorova depeša. Budući da nije raspolažao radio-stanicom, mogao se braniti da nije održavao vezu s Moskvom, ali se svakako postavljalo pitanje ko mu je onda prenio pronađenu depešu. S obzirom na citirani tekst o tome da ga Vaško »mu i da bi priznao vezu sa direktorom«, nameće se zaključak da se Srebrenjak dobro držao, a inženjera da policija nikada nije dolazila u Kopinjev stan potvrđuje da je njegovo držanje ostalo do kraja dobro i da ga je na kraju platilo životom.

Za Srebrenjaka je karakteristično i Titova depeša

Kardelju i I. Loli Ribaru od 6. marta 1942. godine, u kojoj im, saznavši za hapšenje Srebrenjaka i Hebranga, skreće pažnju na budnost, »jer« — kako jejavlja — »ne znam kako e se držati Ant(onovljeva) žena«. U držanje Srebrenjaka o igledno nijednog trenutka nije sumnjao jer ga je dobro poznavao.<sup>138</sup>

Da Tito nije pogriješio u ocjeni Srebrenjaka, potvrđuje i sa uvana, prilično oskudna, ustaška arhiva, iz koje saznajemo da je Srebrenjak prihvatio da je bio...

»...po predlogu Trebinjca upućen u politiku školu u Moskvu i to u godini 1934., gdje je... svršio politički kurs, te je godine 1935. od Kominterne preko Milana Gorki a, lana CK KPJ, upućen u Pariz radi nabavljanja oružja za španjolski komitet u Parizu.«<sup>139</sup>

Upravo se da je Srebrenjak za vrijeme boravka u Moskvi i počeo anga predavanja na Komunisti kom univerzitetu nacionalnih manjina zapada (KUNMZ) upoznao Tita (ukoliko ga nije otprije poznavao) i o njemu u toku istrage u ustaškom zatvoru dao djelomično netačne podatke. Naime, u jednom njemačkom dokumentu, u stvari prijevodu ustaškog originala, za Tita se kaže da je po etkom 1935. godine na KUNMZ-i držao predavanja o sindikatima, uz napomenu da ti podaci potiču od »osobe, koja je prisustvovala tim predavanjima«.<sup>140</sup>

Iako su se Tito i Srebrenjak dobro poznavali, ipak je Srebrenjak za Tita rekao da se zove Ivan Brozović, a ne Josip Broz. Tako se u jednom ustaškom dokumentu Srebrenjaku pripisuju sljedeće riječi:

»Nakon raspada revolucije kaže da se je zabiljevio sa KPJ, tj. Titom ili Brozovićem, pa je jednom preko izaslanika Kominterne Čehovskog bio upućen natrag u Pariz, gdje je ostao sve do 1940. godine, kada se je vratio u Beograd.«<sup>141</sup>

Pod »raspadom revolucije« ustaški je zapisni arhivumijevao poraz španske republikanske armije u građanskom ratu.

Na drugom mjestu Srebrenjak ponovo daje iste podatke o Titu, navodeći da su...

»...sadašnji članovi CK KPJ Tito, tj. navodni Brozović Ivan, Popović, dr Vlado, Hebrang Andrija, Pijade Moša, Konar Rade...«<sup>142</sup> i drugi.

Poslije rata Uprava državne bezbjednosti (UDB) Hrvatske vodila je istragu protiv Tibora Vaška, pa, između ostalog, rasvjetljavala i slučaj Srebrenjaka i njegove žene u ustaškom zatvoru, jer je Vaško jedno vrijeme vodio istragu protiv njega. A tada, i godinama kas-

nije, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske bio je Ivan Kraja i Stevo. On je, dakle, i li no bio zainteresovan da se i taj, kao i mnogi drugi slučajevi iz perioda okupacije, raščisti, a mogao je da ima uvid i u sve sa uvane dokumente. U intervjuu s novinarom i publicistom Darkom Stuparićem on je o Srebrenjakovu držanju na ustaškoj policiji izjavio:

»Je li Antonov odavao? Ne znam. Ali tvrdim da nitko nije pao poslije njegova hapšenja od onih kod kojih je zalažio. Na primjer i danas je živ August Frangeš-Plavi kome je u kući u dolazio. Nije ga provalio. Nije bio provaljen ni Dometrović koji je umro iza rata, a i njemu je Srebrenjak dolazio u kući. Naposljetku nisam provaljen ni ja, a i mene je mogao odati... ja ne mogu tvrditi ni jedno ni drugo. Kolale su o tome raznorazne verzije, ali niko nema pouzdane podatke o tome kako se držao. Uostalom Kopinići evi i Srebrenjakovi su se dobro znali. O tome piše i Lola Ribar Titu 1. ožujka 1942. (...) I kad je pao Srebrenjak, Kopinići evi su boje i se ak napustili Zagreb. Koliko znam, njihov stan nije bio provaljen. A u njihovoju kući i izvjesno vrijeme stanovao je dr Ivan Ribar, sve dok ga nismo Lola i ja poveli na oslobođeni teritorij. I sada kada piše Kopinići o Srebrenjakovim izdajama, bez vrstih dokaza, to je onda ipak pitanje za istraživanje historiara.<sup>143</sup>«

Raspoloživi dokumenti i sve anja Ivana Kraja i a Steve ne daju dovoljno elemenata za konkluziju i siguran zaključak. Za temeljitiju analizu posebna je teško a u nekoliko slučajeva već ilustrirana nesigurnost Kraja i evih sve anja o datovanju pojedinih događaja. To se ponavlja i u slučaju Srebrenjaka. On, na primjer, depešu poslanu Direktoru iz Vrhovnog štaba 4. oktobra počinje rečenicom: »Petog marta u 13 sati Antonov je uhapšen«. A iz sa uvanog smo ustaškog dokumenta vidjeli da je Antonov uhapšen 25. februara! U istom izvještaju on piše da je »poslije dva mjeseca Klimova (je) bila puštena«, da je »dobila (je) dozvolu da Antonovu nosi hrana u zatvor«, da se sreo »s njom pošto je izšla iz zatvora«, da je Vaško poslije »zabranio da se Antonovu nosi hrana i pošto da ga mu i da bi priznao vezu sa direktorom«, a u izvještaju CK KPJ od 11. maja 1942. piše: »Tridesetog aprila je puštena na slobodu Antonova žena«!<sup>144</sup>

Međutim, u jednom ustaškom dokumentu o Srebrenjaku nalazimo podatak...

»...da je saradivao na specijalnoj liniji komu-

nisti kih partija i *održavanju izravnih veza sa SSSR*, te da je odre ivao izvršavanje vojne sabotaže«,<sup>145</sup> te da je strijeljan 17. aprila 1942. godine!

Podatak da su ga ustaše teretile za »izravne veze sa SSSR-om« sam za sebe govori da nije odao Kopini a! Me utim, iz njega vidimo i to da je Srebrenjak u ustaškom zatvoru bio od 25. februara do 17. aprila 1942. godine, dakle — ukupno 51 dan(!), te da mu, prema tome, Klimova, izišavši iz zatvora 30. aprila, nije mogla nositi hranu, odnosno da je ona ili puštena ranije, još za Srebrenjakova života, ili je sve bila nekakva ustaška »igra«!

No u svemu tome mnogo je zna ajnija injenica o brzoj likvidaciji Srebrenjaka. Taj podatak name e zaklju ak, ili barem pretpostavku, da je on, najvjerovatnije, upornim odbijanjem, davanja podataka o organizaciji i poznatim ljudima, podlegao mu enju u ustaškom zatvoru. Naime, nijedna policija, svjesna zna enja uhapšenika kakav je bio Srebrenjak, a ustaše su dobro znale koga imaju u rukama, ne bi strijeljala takvog uhapšenika nakon 51 dan!

Osim toga, pri e Klimove o odnosu ustaške policije prema njoj, zatim o tome da je »nisu mnogo ispitivali«, te injenica da je relativno brzo puštena iz zatvora, kod najneupu enijega bi morala izazvati u najmanju ruku podozrenje i sumnji avost, tako da su ocjene i stav Ivana Kraja i a Steve prema njoj potpuno razumljivi.

Me utim, o držanju Klimove u ustaškom zatvoru nije sa uvan nijedan dokument, a svjedo enje, izuzmemeli istražni materijal Tibora Vaška, na koji se namjerno nismo nigdje pozvali, samo je jedno. A i ono ne ide u prilog njenim tvrdnjama. Prema jednom izvoru, Vlado Sirovatka, ustaški policijski agent, inovnik koji je is-tovremeno obavještajno radio i za Nijemce, jednoga je dana izveo Klimovu zajedno s jednim njema kim obavještajnim rukovodiocem iz ustaškog zatvora i odveo je u kancelariju tog Nijemca, gdje su je dulje saslušavali i zatim ponovo vratili u ustaški zatvor.<sup>146</sup>

S hapšenjem i ubistvom Ivana Srebrenjaka prestala je ne samo da djeluje, nego i da postoji sovjetska diverzantska organizacija na tlu Jugoslavije. O tome je Ivan Kraja i u ve citiranoj depeši od 4. oktobra 1942. godine javio Direktoru:

»Vi ste u jednom vašem telegramu predlagali meni da na em ljude koji su radili u našoj grupi. Koliko ja znam kod nas više nije ni jedan ovjek ostao na slobodi, jedan dio je uhapšen, drugi dio strijeljan, a neki se nalaze u partizanskim odredi-

ma. Antonov je imao nešto u Italiji... nešto u Bugarskoj ali ni s njima nemam veze.

Po mom mišljenju KPJ, koja je od po etka rata organizovala ne samo partizanske odrede ve i diverzantske grupe, i u ovoj stvari ima ogromne uspjehe. Ja sam Antonovu predlagao da radi zajedno s KPJ i da po e na teren, ali on se nije složio. injenice govore da su partizani, osim vojnih, postigli ogromne uspjehe i u diverzantskom radu, najve e u itavoj kapitalisti koj Evropi.

Nalazim se pri Vrhovnom štabu i ako bude potrebno javljajte mi se preko Tita.<sup>47</sup>

Nakon povratka iz Beograda u Zagreb po etkom marta 1942. Ivan Kraja i nije odmah produžio na teren i preuzeo dužnost komandanta slavonskih i zagorskih partizana.

»Po odluci CK KPJ« — napisao je — »ostao sam u Zagrebu da pripremam i organiziram slanje uglednih gra ana na oslobo eni teritorij. Osim toga, preuzeo sam i našu ilegalnu vojnu obavještajnu službu u Zagrebu, koju sam stvarao prije odlaska u Beograd.<sup>148</sup>

Kako je izgledala partizanska »ilegalna vojna obavještajna služba u Zagrebu« koju je Kraja i stvarao još prije odlaska u Beograd u avgustu 1941. i kako se dalje razvijala?

Sve do februara 1942. Tito nije bio zadovoljan aktivnoš u na tom sektoru. To se vidi iz njegova pisma poslanog 6. marta 1942. iz Fo e Edvardu Kardelju (Bevcu) i Ivi Loli Ribaru (Fišeru) u Zagreb:

»Prava je sramota za naše drugove u Hrvatskoj da u vojsci tako slabo stoje, a postoje tako sjajni uslovi. Pritisnite na njih da svu pažnju posvette vojsci, odnosno glavnu pažnju.<sup>149</sup>

Stvari su se mijenjale nabolje i I. L. Ribar je 17. marta iste godine u pismu Titu mogao da napiše i ove retke:

»... S druge strane, pohvatane su i neke veze koje e nam biti vrlo zna ajne u pogledu informacija. Jednu od tih informacija — precizan plan dislokacije njema kih trupa u NDH — vam šaljem, a posla u vam i dislokaciju domobranksih i ustaških jedinica, kao i druge stvari koje budemo dobijali i koje e baš vama biti od koristi.<sup>150</sup>

I Lutvo Ahmetovi , sekretar Mjesnog komiteta KPH u Zagrebu u toku 1942, zapisao je:

»Više kontakata izme u MK i predstavnika Centralnog komiteta KPH bilo je od ožujka kada se u Zagreb vratio Ivan Kraja i koji je uz svoj

specijalni posao, održavao i eš e radne kontakte sa sekretarom Mjesnog komiteta.<sup>151</sup>

Najzad, o Kraja i evoj obavještajnoj aktivnosti govori i poznati zagrebački glumac August Cilić, koji je u toku 1942. postao jedan od njegovih najvažnijih saradnika.

Interesantno je napomenuti da je Stevo Kraja i osim intenzivnog partijskog i obavještajnog rada u Zagrebu povremeno odlazio i »na teren« (Kalinik), među partizane. Tada je pod pseudonimom Brko obavljao dužnost komandanta II operativne zone Hrvatske. S koliko uspjeha, vidi se i iz pisma Iana Povjerenstva CK KPH za Zagreba kuču oblast Dragutina Sailija Konspiratora, posланог 27. aprila 1942. godine Centralnom komitetu KPH:

»Prema informacijama koje smo dobili iz policije) svi uljnijac (policijski agenti koji su bili zaduženi za kontrolu pojedinih ulica — primj. autora) imadu slike Vlade (Popovića), Konspiratora, Bakarića, i sada od Frica (Grge Jankesa) kojeg tereti jedan nedavno uhapšeni a koji ga poznaće od prije po njegovom pravom imenu. Zbog toga smo ga uputili u III. op(erativnu) zonu, da uspostavi kontakt kojeg nismo imali već dva mjeseca. Tamo je sretno stigao i javio se. Po povratku ne možemo i vršiti one funkcije koje je do sada vršio zbog opasnosti hapšenja. Taj posao za sada vrši Stevo jer je on jedini koji se može kretati po vani. Mnogo bi koristilo kad bi Stevo (Ivan Kraja i ) ostao ovdje i ostao na položaju komandanta IV. (treba II — primj. autora) op(erativne) zone jer je već dosadašnjim kratkim prisustvom imao vidnog uspjeha a ujedno predlažem da bi bilo plodonosno kad bi on preuzeo komandu i III. op(erativne) z(one), jer iako se ove terenski dodiruju, krivnjom tamošnjih odgovornih drugova (Brzi — Pavle Gregorić — i Ortega — Karlo Mrazović) skoro dva mjeseca (su) bile prekinute veze! Videći i rad druga Steve držim da bi on savladao za sada taj posao i da bi uspio disciplinirati partizanske redove što bi nema sumnje u najskorije vrijeme imalo vidnih rezultata.<sup>152</sup>«

Prijedlozi Dragutina Sailija Konspiratora nisu mogli biti usvojeni, bar ne odmah.

Zašto?

Prilično zagonetan odgovor na to pitanje nalazimo u pismu koje s oslobođenog teritorija I operativne zone (Lika, Kordun, Banija) 6. juna 1942. Vlado (Vladimir Po-

povi ) šalje Brki (Ivanu Kraja i u) i Konspiratoru (Dragutinu Sailiju) u Zagreb:

»(S) obzirom na nemogu nost dužeg održanja Frica (Grge Jankesa) u Zagrebu, odlu ili smo da ga pošaljemo na rad u Slavoniju. On e tamo preuzeti komandu (3. operativne) zone, a drug Gašpar (Karlo Mrazovi ) e biti polit(i ki) komesar. U Zagreb smo na njegovo mjesto poslati druga Slavka (Ivu Marinkovi a) im se ukaže prva mogu nost. Do dolaska druga Slavka, neophodno je potrebno da drug Brko (Ivan Kraja i ) obavlja sve poslove koje je vršio Fric. Prema našem ranijem zaklju ku, trebalo je (da) drug Brko ide za komandanta u Slavoniju. Za svaku je osudu alkavost tamošnjih drugova, koji nisu našli na ina da tu odluku sprovedu u život. Me utim kada nas je Friz obavijestio, da Brka traži šef, to otpada za sada (mi smo nastojati da on ostane kod nas), jer ne znamo kako bi dugo mogao obavljati tu dužnost. Ukoliko se šef saglasi da Brko ostane kod nas, u tom slu aju e preuzeti komandu III i II operativne zone, ve prema prilikama. Ako u tom pogledu dobijete kakvo riješenje, hitno nas obavijestite. U svakom slu aju Brko ostaje u Zagrebu do dolaska druga Slavka, a ako bi šef u me uvremenu ponovo postavio pitanje Brka — mi smo snositi odgovornost.«<sup>153</sup>

Ko je bio šef koji je tražio Brku (Ivana Kraja i a), oemu je Fric (Grga Jankes) obavijestio CK KPH?

Redakcija zbornika *Dokumenti centralnih organa...* daje objašnjenje da je rije o Titu. Me utim, jedan od dokumenata koje nalazimo u tom zborniku to izri ito opovrgava. Rije je o pismu što ga je dvadesetak dana kasnije, oko 25. juna, Ivan Kraja i iz Zagreba poslao »Titu ili Fišeru« (Ivi Loli Ribaru), a u kojemu se nalazi i re enica:

»Ja se nalazim još za sada ovdje, pošto je Fric morao oti i a nitko nije došao još do sada ovamo. Šef je tražio izvještaj kojeg sam predao te obrazložio da vidi kakvo je stanje ovdje. Napisa u Vam o tome potanje ukoliko je potrebno, javite.«<sup>154</sup>

O igledno je da je »šef« bio neko iz Moskve, najverovatnije Direktor, tj. rukovodstvo Obavještajnog (etvrtog) odjeljenja Generalštaba Crvene armije.

Najzad, to potvr uje i Dragutin Saili, rukovodilac Povjerenstva CK KPH u Zagrebu u izvještaju poslanom Centralnom komitetu KPH 1. jula 1942. godine:

»Pošto je sada kako ste nam javili, drug Friz

(Grga Jankes) definitivno dodijeljen na rad u Slavoniju, to njegovu funkciju vrši drug Brko (Ivan Kraja i ) koji osim toga ima i *drugih dužnosti koje od njega traži Šef tako, da tek djelomi no može koristiti partizanima.*«<sup>155</sup>

Tridesetog juna 1942. u selu Gornja Prosenica kod Trnova održana je sjednica CK KPJ. Zapisnik te sjednice vodio je Ivo Lola Ribar i bio je veoma kratak:

»Prisutni: Walter (Josip Broz Tito), Marko (Aleksandar Ranković), Beli (Sreten Žujović), Milutin (Ivan Milutinović), Veljko (Milovan Dilas), Fisher (Ivo Lola Ribar).

Posle diskusije u kojoj su uzeli u eš a svi prisutni, odlučno je:

(...)

d) Za odgovornog rukovodioca organizaciono-tehn(i kog) punkta CK — Steva Španca(Ivana Kraja i a)«<sup>156</sup> (istakli autori).

Tako je Ivan Kraja i Stevo, alias Brko, dobio još jednu funkciju!

Potkraj juna 1942. dogodilo se još nešto: Valdes (Kopinić) je sa ženom Stelom napustio Zagreb i otišao u Sloveniju. O tome je Krištof (Edvard Kardelj) obavijestio Luku (Franca Leskošeka), sekretara CK KP Slovenije 17. juna:

»Narednih dana do i e sam Vazduh (Josip Kopinić) iz Z(agreba). Do i e partizanskim putem i odmah e se javiti najpre vama. Ja u ostati ovde dok ne do e da se dogovorimo o kravi, a zatim idem za tobom. Zato neka se Valdes (Josip Kopinić) ne zadržava tamo. Odmah ga pošaljite, a zatim e se ina e vratiti sa mnom k vama da opširnije razgovaramo.«<sup>157</sup> (Istakli autori.)

Nakon odlaska Vazduha i Stele zagreba ka je radio-stanica Kominterne prestala raditi, a zamjenila ju je »Krava« odnosno radio-stanica na oslobođenom teritoriju Slovenije, preko koje je nastavljeno održavanje veze s Moskvom, a preko nje i s Vrhovnim štabom NOV i POJ, odnosno CK KPJ.

Braća ni par Kopinić — Vazduh i Stela — ostali su u Sloveniji do druge polovine avgusta, kada su se preko Zumberka vratili u Zagreb i nastavili raditi.<sup>158</sup>

Uz pomo saradnika u domobranstvu tzv. NDH — ponajprije Ljudevita Gerla, Franje Balona i Viktora Gonzia<sup>159</sup> — Ivo Lola Ribar i Ivan Kraja i su u kasno ljeto 1942. prebacili iz Zemuna, odnosno iz Beograda u Zagreb, a zatim na oslobo eni teritorij Lolina oca dra Ivana Ribara, budu eg predsjednika AVNOJ-a. Zajedno s njim stigli su u Vrhovni štab NOV i POJ, koji se naložio na Mliništu blizu Jajca.<sup>160</sup>

etvrtog oktobra 1942. Tito je dostavio Moskvi radiogram:

»N 14

29 septembra (1942) došao je u naš štab drug Stevo Španac, koji je ranije radio s Antonovim. On je bio privremeno imenovan za komandanta II operativne zone u Hrvatskoj. On e sada ostati u našem štabu jer namjeravamo da ga kooptiramo u CK KPH i CK KPJ. U Hrvatskoj su fašisti uništili sav naš viši rukovode i part(ijski) aktiv — poginuo je cito politbiro od 7 lanova i zato je potrebno uzdizati nove provjerene kadrove na rukovode a mesta. Kao lan K drug Stevo e od nas dobiti zadatak po obavještajnom radu i pomagati u radu za direktora.«<sup>161</sup>

U razgovoru s Darkom Stupari em, vo enim 1984, Ivan Kraja i je o tom izvještaju — depeši rekao:

»— Nisam siguran da je to moja depeša, ali...

Naime, sumnju mi stvara to što opisujem hapšenje Srebrenjaka i Hebranga, a kada se to dogodilo nisam bio u Zagrebu. No, i datum tog hapšenja je pogrešno naveden. Uhapšeni su u velja i. Je li do greške moglo do i u prijepisu? No, najviše me iznena uje potpis — Stevan jer sam se potpisivao Stevo. Dopuštam da je to moja depeša, možda sam ono o hapšenju pisao na osnovi ne ije pri e, znam da sam sa Srebrenjakovom ženom razgovarao, i to može biti... Znam da postoje još neke moje depeše i depeše upu ene meni... Ali sve to treba još istražiti. Ja sam slao neke depeše, ali koliko i što sve — ne sje am se.«<sup>162</sup>

Iako se Ivan Kraja i ne sje a, nepobitno smo utvrdili da je depeša potpisana »Stevan« ipak njegova. Na kraju originala maloprije citirane Titove depeše broj 14 nalazi se re enica: »Dajemo Stevin odgovor«, a zatim, na kraju odgovora koji slijedi, u produžetku, nalazimo ne samo potpis Stevan, nego i Valter!

Desetak ili malo više dana nakon što je 4. oktobra 1942. s Mliništa poslao u Moskvu, »za direktora«, upravo citirani izvještaj, sa za u uju im (hotimi no ili neho-

tice napisanim?!) nizom pogrešnih datuma, pa logi no i vremenski pogrešno datovanih doga aja, posebno u vezi »slu aja« Ivana Srebrenjaka i njegove žene Fran- iške, Ivan Kraja i Stevo je napustio Vrhovni štab NOV i DVJ, koji se u me uvremenu premjestio na Oštrelj, te oputovao nazad za Zagreb. U inio je to, po sve mu sude i, nevoljno, ali morao je da izvrši nare enje koje je stiglo iz Moskve od Direktora. O postojanju tog nare enja govorи Titova depeša poslana 30. oktobra 1942. s Oštrelja:

»Za direktora

Drug Stevo je oputovao u Zagreb *u vezi sa va- šim zahtjevom* (istakli autori) o organizovanju punktova. On e se vratiti. Valter.<sup>163</sup>

Koliko se taj Direktorov zahtjev uklapao u Titov pri jedlog da e Stevo Kraja i kao lan CK KPH i CK KPJ »raditi po obavještajnoj liniji i pomaga e u radu za direktora«, teško je re i, kao što je teško i precizno odgovoriti na pitanje o organizovanju kakvih punktova (za potrebe Direktora!) se radilo? Na ta e se pitanja mo i odgovoriti tek kada javnosti budu dostupne odgovara ju e moskovske arhive, kao i depeše koje je, iz ovih ili onih razloga, Tito i poslige rata zadržao kod sebe.

Put je Ivana Kraja i a Stevu s Oštrelja vodio preko oslobo enog teritorija Like i Korduna. Prešavši rijeku Kupu, produžio je, uz pomo veza Kotarskog komiteta KPH za Pisaradinu, u Zagreb. Prema vlastitim navodima, onamo je stigao bolestan.

» im sam prezdravio« — kaže on — »po eo sam raditi.<sup>164</sup>«

U izvještaju Centralnog komiteta KP Hrvatske poslanom 14. novembra 1942, deset dana nakon oslobo enja Biha a, Centralnom komitetu KPJ na kraju je zapisano i ovo:

»P.S. Stevo je sretno i bez poteško a stigao u Zagreb.<sup>165</sup>«

Što je sve Ivan Kraja i Stevo radio u Zagrebu u periodu novembar-decembar 1942, poslige povratka iz Vrhovnog štaba NOV i POJ, koje je i kakve punktove organizovao, koga je pridobio za rad u tim punktovima i za obavještajnu saradnju na sovjetskoj i partizanskoj liniji? Da bismo pokušali da bar djelomi no odgovorimo na ta pitanja, moramo pogledati kako se u našu javnost i historiografiju u poslijeratnom periodu probijala istina ili »istina« o njemu. To je zanimljiv, višestruko indikativan i pou an pogled.

ini nam se da se jedan od prvih lanaka o obavještajnom radu I. Kraja i a pojavio u »Komunistu« od 31. decembra 1959. iz pera beogradskog novinara Save Kržavca. U njemu nije poimenice spomenut *nijedan* Kraja i ev saradnik u tom poslu, premda su detaljno opisani i njegov op i rad i dva posebna pothvata izvršena nakon »što (je) ranije na Mliništu dobio od druga Ti-ta specijalni zadatak da radi na organizovanju ilegalnog pokreta u okupiranom Zagrebu«. Upravo o ta dva pothvata bi e još dosta govora.

Podugo poslije toga u zagreba kom se »Vjesniku« od 14. maja 1964. u povodu dvadesetogodišnjice formiranja OZNE pojavio *Razgovor s predsjednikom Sabora' SR Hrvatske Ivanom Kraja i em*, koji je vodio novinar M. Singer, ali se u tom razgovoru ništa ne govori o *konkretnom djelovanju* obavještajne službe i samog Kraja i a.

Deset godina kasnije, u julu 1974, novinar Darko Stupari u dva nedjeljna broja zagreba kog »Vjesnika«, u sklopu feljtona »Revolucionari — i bez funkcija«, objavljuje razgovor s Ivanom Kraja i em, tada ve penzionerom. U njegovim odgovorima bio je uglavnom sadržan kompletan, mjestimi no doslovan kostur, pa i više od toga, lanka koji se kasnije pojavio me u njegovim lancima u mnogim edicijama o NOR-u.<sup>166</sup> Tu se ve spominje i Kraja i eva posjeta ministru Budisavljevi u, opis obavještajnog rada na zagreba koj željezni -koj Ložionici od jeseni 1939, odlazak u Zemun i Beograd u avgustu 1941... Tek kao kroz maglu naziralo se i priznanje o radu za sovjetsku obavještajno-diverzantsku službu:

»Nastoje i ispuniti zadatok koji sam dobio u Parizu« — kaže Kraja i — »organizirao sam nekoliko specijalnih grupa, ali kad je Partija dizala ustanak, mi smo se svi priklju ili u borbu. S istim zadatkom 1940 godine iz Moskve (gdje je bio nakon Španjolske na lije enju) došao je u Jugoslaviju i Mato Vidakovi .<sup>7</sup>«

Malo iza toga I. Kraja i opisuje svoj diverzantski rad u Zemunu i Beogradu, a D. Stupari njegove sljedeće rije i isti e u antrfileu:

»Po etkom 1942. stigla je poruka da se vratim u Zagreb za komandanta III operativne zone. Ni-sam se javio na adresu u poruci, ve poslao znani-cu da vidi ima li šta novo u Stenjevcu. I bilo je. Bi-lo je pucnjave u ku i u koju sam se trebao javiti, i te su no i uhapšeni Hebrang, Srebrenjak.«<sup>168</sup>

Slijedili su opisi famozne Kraja i eve posjete ustaškom pukovniku Gali u i ministru mornarice tzv. NDH...

Prošlo je još deset godina. Zagreba ki »Vjesnik« u broju od 28. oktobra 1984. po inje da objavljuje feljton, ponovo iz pera Darka Stupari a, »Narodni heroj Ivan Kraja i Stevo« iji prvi nastavak (*Istina mora da pobijedi sve nakazne laži*) po inje rije ima koje objašnjava-ju njegovu pojavu:

»Nije *Ivan Kraja i tajanstvena linost* (neobi ne obavještajne prošlosti) kako se to u posljednje doba — od Kopini evih spornih memoara preko Dedijerovih 'Novih priloga...'<sup>18B</sup> do nebuloznih lanaka kao npr. u 'Dugi' od 7. listopada u tekstu 'Komesar za ishranu radoznaših' — nastoji pota i radoznašost u onih koji za sve traže neko drugo objašnjenje bježe i od istine kao vrag od tamjana.

A istina je, u pravilu, uvijek dostupna i o igled-  
na.<sup>10</sup>

U tom prvom nastavku feljtona nalazi se i Kraja i-eva *Skica za biografiju*, u kojoj, nažalost (ko zna koji put moramo da upotrijebimo tu rije ), itamo kako je on dospio iz Španije »u logor Algires sur de mer u Francuskoj«, a zatim:

»Tu je ostao oko tri tjedna kada po partijskoj direktivi sa tu im pasošem, napušta logor i ilegalno se vra a u domovinu na partijski rad.«<sup>171</sup>

I dalje, u istoj *Skici za biografiju*, nakon podatka o Kraja i evu odlasku na oslobo eni teritorij, zajedno s Ivom Lolom Ribarom i njegovim ocem, slijedi tekst:

»Neposredno nakon što je stigao na oslobo eni teritorij, Tito ga ponovo šalje u Zagreb, jer se pokazalo da nema pogodnije li nosti za tako složene zadatke kao što je bila obavještajna služba NOP-a u Zagrebu koja je zaslugom Kraja i a tada ve bila obuhvatila i sve rodove neprijateljske vojske.«<sup>172</sup>

Zar i ovdje — u svjetlu Titove depeše za Direktora od 30. oktobra 1942, koja je objavljena u dvanaestom tomu njegovih *Sabranih djela* — ne bismo mogli upotrijebiti Stupari evu sintagmu o bježanju od istine »kao vrag od tamjana«! A emu to kad je sam Ivan Kraja i , odgovaraju i na tvrdnju Vladimira Dedijera, ljudski i pošteno rekao upravo Darku Stupari u:

»Uostalom, podvalu da sam još od 1936. zavrovan za sovjetsku obavještajnu službu mogao je Dedijer s jednakim razlozima proširiti na cijelu KPJ, na sve njezine lanove, ne izuzimaju i ni sebe.

Notorna je, naime, istina da su svi lanovi KPJ subjektivno i objektivno bili i smatrali se sastavnim dijelom meunarodnog komunista kog pokreta i da su u SSSR i SKP(b) gledali uzor-zemlju i uzor-partiju, te da su se smatrali po aš enima raditi za svjetsku stvar komunizma koja se u ono doba nije odjeljivala od stvari prve zemlje socijalizma. Ali Dedijer gubi iz vida injenicu da smo mi, ak i u takvim okolnostima, sve svoje djelovanje izvodili uz znanje i suglasnost KPJ i njezinih rukovodstava, kao njezini lanovi, a ne kao zavorvani ili zakleti sovjetski agenti.<sup>173</sup>

Napokon, odmah nakon smrti Ivana Kraja i a »Borba« u šest nastavaka, od 15. do 20. septembra 1986, donosi feljton novinara Jozeta Petri evi a »Ilegala kao zanat«. U njemu se malo druk i jih rije ima ponavlja ono što je napisano u navedenim feljtonima i *jedinom lanku samog Kraja i a*, štampanom u edicijama *Ratna se-anja iz NOB 1941—1942*, knjiga tre a, izdanje VIZ, Beograd, 1981; Vladimir Dedijer, *Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita*, knjiga druga, izdanje Liburnija —Mladost, Rijeka—Zagreb, 1981. i *Zbornik sje anja Zagreb 1941—1945*, knjiga tre a, izdanje Školske knjige, Zagreb, 1984...

Moramo spomenuti na in na koji Petri evi prikazuje i objašnjava razlog Kraja i eva povratka s oslobođenog teritorija u Zagreb u oktobru 1942. godine. Opisavši put dra Ivana Ribara s Lolom Ribarom i Ivanom Kraja i em »od Zumberka do Mliništa«, on doslovno kaže:

» im su stigli do druga Tita, Lolo i Stevo su mu podnijeli opširan izvještaj. Tito se zadržao sa svom trojicom u veoma dugom razgovoru. Pri kraju, Tito upita Stevu:

— Kamo bi ti sada isao?  
— Tamo gdje je najteže.  
— Zna i, ponovo u okupirani Zagreb?  
— U Zagreb!

Kraja i je bio svjestan ozbiljnosti povjerenog zadatka, a prihvatio ga je u uvjerenju da će ga do kraja uspješno obaviti.

Jedan od najdelikatnijih poslova svakako je i proširenje starih i osnivanje novih vojnih komiteata i partijskih elija u kvislinskoj vojsci, na emu je Vrhovni komandant naro ito inzistirao.<sup>174</sup>

I u saopštenju Tanjuga u povodu smrti Ivana Kraja i a Steve o njegovu se obavještajnom radu kaže samo OVO:

»Po nalogu Vrhovnog štaba NOV i POJ, Politbiro(a) CK KPJ i druga Tita u Zagrebu je organizovalo specijalnu obavještajnu službu koja je tokom celog rata dostavljala vrhovnom štabu, CK KPJ, CK KPH i Glavnom štabu NOV i POJ dragocene podatke i informacije.«<sup>175</sup>

Me utim, ni u prvom ni u drugom izdanju naše *Vojne enciklopedije* pod odrednicom »Kraja i Ivan« o njegovoj obavještajnoj aktivnosti u Španiji ili Jugoslaviji nema ni jedne jedine rije i!

U jedinom lanku Ivana Kraja i a objavljenom, kao što je ve re eno, u navedenim edicijama i svim feljtonima o njemu opisana su dva doga aja iz njegova ilegalnog rada u Zagrebu koja zahtijevaju, historijske istine radi, izvjesna objašnjenja, pogotovo zato što se opis tih doga aja pojavljuje i u mnogim knjigama i lancima, u svim intervjuima vo enim s Kraja i em i u skoro svim opširnijim nekrolozima posve enim njemu.

#### *Prvi doga aj*

»Za vrijeme ilegalnog rada u Zagrebu ja sam se, osim s ostalima, sastao i s ustaškim pukovnikom Vladom Gali em, komandantom Paveli evog Tjelesnog zdruga i komandantom grada Zagreba, u njegovom stanu, u Petrovoj ulici. Taj sastanak uprili ili su moji suradnici: Ljudevit Sinko, pok. Sre ko Brana i Ljudevit Gerl.

Gali a su stalno uvala dva ustaška stražara. Sa mnom su do njegove vile došla dva naša suradnika, glumac August Cili i Ivica Šnidarši, tadašnji direktor Tvornice likera 'Becker' u Brani mirovoj ulici. Pred Gali evom rezidencijom oni su ekali ako kojim slu ajem sve ne bi bilo kako smo predvidjeli. Cili i Šnidarši bili su doista civilni stupovi u našem radu s neprijateljskim vojnim formacijama za svo vrijeme okupacije Zagreba.

Na pukovnika Vladu Gali a ja sam, ini mi se, ostavio iznena uju i utisak.

— Pa zar su partizani takvi? — rekao mi je.

Nakon nekoliko konvencionalnih re enica o vremenu i zdravlju, upoznao sam ga sa me unarodnom situacijom i uslugama koje se od njega traže. Pukovnik je, o ito, bio uznemiren, bilo mu je jasno da se upetljao u opasne poslove.

— Saznao sam — rekoh mu — da ste štampali letke o padu Staljingrada. Kako vam je to moglo pasti na pamet? Nasjedate njema kim lažima.

Znate li vi, molim vas lijepo, kakva je snaga Crvene armije? Ja vam kažem da Staljingrad ne e pasti. Zasuo sam ga nizom dokaza i argumentima da Staljingrad ne može pasti. Rekao sam mu da je to propagandni manevar Nijemaca, iako tada nisam bio obaviješten da je uistinu tako. Ali vrsto sam vjerovao u herojsku borbu Crvene armije.

— Morate svakako sprije iti da se ti leci rasture! — rekao sam mu.

— Ali kasno je — pokušao se pukovnik opravdati.

— Nije. Leci su još uvijek na skladištu u štampariji.

Na rastanku, poslije ve ere, kasno no u, Gali mi dobaci:

— udni ste vi komunisti. Govorite i nastupate tako slobodno kao da vam ne prijeti nikakva opasnost...

Kasnije su ustaše otkrili i strijeljali pukovnika Gali a kao suradnika NOP-a.<sup>79</sup>

Njema ka Vrhovna komanda naredila je *12. septembra 1942.* godine Grupi armija B i 6. armiji, ije su snage ve bile izbile na Volgu sjeverno i južno od Staljingrada i ušle u njegova predgrađa, da u snažnom naluču, uz podršku 4. vazdušne flote od oko 1000 aviona, zauzme grad.<sup>177</sup> Slijede i Göbbelsov propagandu, u kojoj je bilo sigurno da će ova naredba biti izvršena u najkrajem roku, ustaški Državni je promišljeni ured u Zagrebu ve sutradan, 13. septembra, stampao letak koji je dijeljen po Zagrebu i drugim gradovima tzv. NDH i iz aviona bacan na oslobođena partizanska područja, te relativno brzo preko Vatikana, odnosno Švajcarske i Portugala stigao i do jugoslavenske izbjeglike vlade u London. A glasio je:

»Staljingrad je pao! — odjeknulo je danas kratko i snažno posvuda. Zvuk kratak, snažan, odsječan, odrezan i bez ikakova tumača, ali baš u toj njegovoj kratkoći i leži njegova važnost. Pao je grad Staljinov, pao je sam Staljin!

Palo je najvažnije tvornice i trgovine i mjesto crvene Rusije, pala je najvažnija ruska tvrđava i najvažnije vorište ruskih puteva! Pao je ključ, kojim će se odključati i zaključati mrtvački grob boljevizma, komunizma, židovstva i masonstva!

Ogromne tvornice ratnih i priradnih strojeva (topova, bojnih kola i traktora) kao i tvornice strijeljiva ulja i nafte izmakli su iz ruku crvenoj zvjeri. Gospodstvo nad cijelim područjem između Crnog

i Kaspijskog Mora punim najbogatijih svjetskih vrela nafte i ulja, punih prirodnih i ratnih tvornica kao i punim svega drugog prirodnog bogatstva zemlje, žita i stoke sa Staljingradom palo je u ruke pobjednika — vojske Nove Evrope!

Svi putevi izme u Crnog i Kaspijskog mora, Kavkaza i Moskve i obratno isto su u rukama pobjednika i njihovih hrabrih eta; otvoren im je put na sve strane, na Kaspijsko more i u Moskvu.

Južno je krilo ruske vojske potpuno uništeno, a nepobjedive ete naroda Nove Evrope: Njema - ke, Italije, Rumunjske, Finske, Hrvatske, Slova - ke, Madžarske itd. drže sada boljševi ku neman opkoljenu sa svih strana.- odsje enu od svakoga kao bogalja bez nogu, zabivši joj u Staljingradu, nad kojim se vije pobjedni ka njema ka zastava, nož u srce.

Hrvatski narode, budi sretan, što su i Tvoji si - novi pridionieli svoj obol uništenju ovoga najvažnijeg grada — boljševi ke zvijezde, budi ponosan što sa hrabrim i nepobjedivim vojskama Nove Evrope zidaju joj temelje i Tebi i njoj osiguraju di no i dostoјno mjesto!

Neka živi Nova Evropa i njeni nepobjedivi si - novi!

Neka živi hrvatski narod i njegovi neustrašivi borci!

Neka živi ustaška Hrvatska i njen veliki Po - glavnik!«<sup>178</sup>

U toku prve faze bitke za Staljingrad (avgust-novembar 1942) Ivan Kraja i se nalazio na oslobo enom partizanskom teritoriju. Zna i da je ustaškog pukovnika Vladu Gali a mogao posjetiti tek nakon povratka s Mliništa, kamo je, zajedno s Ivom Lolum Ribarom, odveo dra Ivana Ribara, tj. u periodu novembar 1941 — kraj januara 1942, kada je Staljingradska bitka završena. A u tom periodu bitka za Staljingrad bila je ve primila za Nijemce potpuno nepovoljan obrt. O tome u knjizi *Drugi svjetski rat* piše:

»Devetnaestog novembra 1942. Crvena armija je na širem sektoru Staljingrada prešla u silovitu kontraofanzivu koja e se završiti totalnim nje - ma kim porazom i predajom njenih opkoljenih snaga (2. februara 1943) u Staljingradu i okolini na elu sa feldmaršalom fon Paulusom!«<sup>179</sup>

Prema našem mišljenju njema ki poraz kod Staljin - grada bio je težak, *do tada najteži poraz i ustaške pro - pagande* upravo zbog letka koji je štampala i rasturala

sredinom septembra 1942. godine. Nije nam jasno zašto je Ivan Kraja i , koji je » vrsto (sam) vjerovao u herojsku borbu Crvene armije« intervencijom kod pukovnika Gali a nastojao da sprije i taj poraz! Jer zadatak nijedne obavještajne službe nije da sprije i neprijatelja da poini glupost ve naprotiv, da ga na to navede. (Danas je to jedan od najvažnijih oblika specijalnog rata!). No, možda je za svoj postupak s pukovnikom Gali em Stevo Kraja i imao neke razloge u sklopu svojih širih kombinacija.

*Drugi događaj*

»Osim s pukovnikom Gali em i nekim drugima, u okupiranom sam se Zagrebu sastao i s komandantom mornarice Gatinom, u Gunduli evoj ulici. *Bilo je to 1943. godine.* Pred zgradom Ministarstva Mornarice NDH u Zagrebu zaustavio se vojni automobil i iz njega sam izišao ja kao 'privredni zrakoplovni nadsatnik', dakle, u avijatičkoj oficirskoj uniformi. vrsto kora aju i, uputio sam se ulazu Glavnog stana (štaba) mornarice NDH. Stražari su me pozdravili i propustili.

Najprije sam potražio oficira Mihu Markija, svoga suradnika i znanca, da me najavi komandantu. Nekoliko trenutaka kasnije našao sam se u njegovoj sobi. Ne obaziru i se na vojne propise, prišao sam mu, pružio ruku i kratko rekao:

— Dolazim kao izaslanik Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije i druga Tita!

Komandant Mornarice se zaprepastio, lice mu se zacrvnjelo, znoj ga oblio, ustajao je od stola pa sjedao, otvarao usta, ali nije i nisu dolazile. Takav posjet zaista nije očekivao.

Pošto smo sjeli, ja sam mu mirno predao razvoju partizanske borbe te — kao uzgred — spomenuo da je u Vrhovni štab stigla engleska vojna misija (znajući da je komandant mornarice prije rata bio poznat kao prijatelj Engleza). Usljedio je i kratak dijalog: *govorio sam mu kako ne bi trebalo dopustiti da se stare rije ne topovnja e osposobe za novu ofenzivu koja se priprema na Kozaru.*

— To je nemoguće, one su već spremne — rekao je.

— Nisu. Obavješten sam da topovske cijevi i ostali dijelovi još nisu stigli iz Njemačke u Zagreb. Kad stignu, bit će poslane u artiljerijski puk u Karlovac, a ne u Slavonski Brod, gdje se topovnja-

е требају поправљати. Док се грешка исправи, офензива је прој.

Командант се супротстављао, али је најзад по-  
пустио, схвativши да је 'грешке' на иницијативи  
симпатизери партизанске борбе.

Одлазе и, застao sam na vratima kabineta komandanta mornarice NDH i rekao mu:

— Pazite, vaši uvari na porti imaju моju fotografiju iz civila iako дode до ega, vi me ne poznajete. Nisam bio kod Vas. Nikada se nismo видeli!

Ležerno sam изишао из морнари ког штаба, ушао у кола и одвеzao se.

Zadatak je обављен и те топовњаје се нису појавиле у офензиви. За прву *офензиву на Козару биле су посу ене ма арске топовњаја* е.<sup>80</sup> (Све истакли аутори).

Сва наша истраживања покazuju да је маја рије на флотилама само два пута у ствољала на Сави у операцијама против партизана: први пут у септембру-октобру 1941, за vrijeme velike njemačke ofanzive на oslobođeni територији Маје, а други пут за vrijeme velike njemačke ко-усташке ofanzive на Козару од 10. јуна до kraja jula 1942. године. Prema tome, Ivan Kraja i je mogao posjetiti komandanta mornarice tzv. NDH Гатину само последњих дана маја или у првој декади јуна 1942, a ne, како то налазимо записано у свим едицијама, 1943. године.

Mislimo da ne treba sumnjati u *сујтину* Kraja i овih navoda ni u prvom, ni u drugom slučaju. Oni su истини, ali je pogrešno vrijeme njihovih zbivanja. A то је упрано ono на што су autora *moralе* да upozore prije svega redakcije ili urednici edicija u kojima nalazimo njegov napis, a zatim i novinari koji су га intervjuisali! Naime, Kraja i je mogao имати susret i razgovor s усташким пуковником Галием — онакав каквим га је opisao — само u avgustu 1942. (prije polaska s Lolum i drom Ivanom Ribarom u Vrhovni шtab NOV i DVJ), a razgovor с ministrom mornarice tzv. NDH само u мају или u prvoj sedmici juna 1942. godine, у око velike njemačke ко-усташке ofanzive на Козару. Зашто тако nije navedeno, pitanje je које се не поставља само у овом slučaju već у болнија та ка наше cjelokupne historiografije NOR-a.

U svom lanku o obavještajnom radu u Zagrebu osim pomenutih Augusta Cili a, Ivice Šnidarši a, Ljudevita Šinka, Ljudevita Gerla, Sre ka Brane, Mihe Markija, Ivan Kraja i kao svoje »najpouzdanije saradnike« spominje i mnoštvo drugih pojedinaca, ali o njihovu konkretnom radu govori veoma, veoma malo. Uostalom, evo što je rekao o svakome od njih:

»*Franjo Pire*, zrakoplovni dopukovnik, na elnik Štaba komande NDH, potpukovnik bivše jugoslavenske vojske, prvi koga sam poslao na oslobojeni teritorij. Prije toga s njime sam imao više razgovora o njegovu odlasku u NOB. Po odlasku u partizane, odreden je za prvog komandanta JRZ. Umro je kao penzionirani general-potpukovnik JNA u Ljubljani.

*Matija Petrović*, zrakoplovni bojnik, kapetan I klase bivše jugoslavenske vojske. Kao novinar, urednik asopisa 'Hrvatska krila', on je po svojoj službenoj dužnosti povremeno prisustvovao sastancima u Hitlerovojoj ambasadi u Zagrebu, gdje je uz vojnog atašea prisustvovao i sam ambasador Von Kasche, pa je dolazio do vijesti koje su nam bile vrlo korisne. Kod njega je neko vrijeme stanovalo Titov sin Mišo. Kao penzionirani pukovnik JNA umro je 1979. godine u Zagrebu.

*Srečko Brana*, ustaški satnik, kasnije domobranski nadsatnik (kapetan I klase bivše jugoslavenske vojske), suradnik obavještajne grupe. Zbog suradnje sa NOP-om u Karlovcu osuđen je na dugogodišnju robiju. Za vrijeme povlačenja ustaše su ga likvidirale.

*Ivan Čvenek*, bojnik, komandant aerodroma 'Borongaj', lan KPH. Suradnik NOP-a od 1941. godine. Uoči oslobođenja Zagreba prebacio je na naš partizanski teritorij kompletну avijaciju NDH, koja je tada bila u Zagrebu. Umro je kao pukovnik JNA u Zagrebu.

*Ljudevit Gerl*, domobrani satnik, artiljerijski kapetan I klase bivše jugoslavenske vojske, jedan od najistaknutijih lanova obavještajne grupe NOP-a u vojsci NDH. Nosilac Partizanske spomenice 1941. godine. Kao pukovnik JNA u mirovini, živio je u Zagrebu.

*Ivan Knežević*, oficir bivše jugoslavenske vojske, domobrani bojnik, u Karlovcu suradnik obavještajne grupe. Poticao domobrane da pružaju pomoći partizanima i da odlaze u NOV, prikup-

ljao pomo za partizane, održavao vezu s obavještajnom grupom u Zagrebu itd. Otkriven i zbog suradnje s NOP-om osuđen na smrt i strijeljan 1. srpnja 1943. u Zagrebu.

*Nikola Obuljen*, pukovnik vojnog zrakoplovstva NDH, suradnik obavještajne službe, lan KPH. Bio je direktno zadužen u Komandi zrakoplovstva kod generala Krena za Isto ni front. S njime sam se nekoliko puta dogovarao o prebacivanju aviona u SSSR. Zbog suradnje s NOP-om uhapšen i zvijerski muđen. Likvidiran od agenata UNS-a 23. prosinca 1944.

*Vlado Gali*, ustaški pukovnik, komandant Paveljeva tjelesnog zdrugra i komandant grada Zagreba, otkriven i zbog suradnje sa NOP-om strijeljan od ustaša.

*Frane Bio* i, oficir bivše jugoslavenske vojske, domobranički bojnik u Karlovcu, predsjednik tajnog Vojnog komiteta NOP-a, lan obavještajne grupe (lan KPH), glavna veza Zagreb—Karlovac — oslobođeni teritorij (i obratno). Kad je otišao u partizane, postao je vijećnik ZAVNOH-a. Kao pukovnik JNA živio u Zagrebu u mirovini.

*Nenad Stefanović*, zamjenik na elnika Operativnog odjeljenja generalštaba NDH. Od njega je Vojni komitet u Karlovcu (Bio i ) dobivao važne podatke. Umro je u Zagrebu.

*or o Novak*, profesionalni vojnik oficir bivše jugoslavenske vojske, zapovjednik svih trupa u kasarni Rnomerec, suradnik obavještajne grupe. Prebacio na oslobođeni teritorij više desetaka domobrana i već u kolima inu oružja i municije. Umro kao pukovnik JNA 13. listopada 1967. u Zagrebu.

*Miha Marki*, mornarički oficir bivše jugoslavenske vojske, suradnik obavještajne grupe, organizirao susret s komandantom mornarice u njegovu štabu u Zagrebu. Otkriven zbog suradnje sa NOP-om i strijeljan.

*Demetar Varda*, potporučnik austrougarske vojske, kapetan I klase bivše jugoslavenske vojske, domobranički bojnik u Varaždinu i komandant topničkog sklopa artiljerijskog diviziona u kasarni Jalkovac (kod Varaždina). U ožujku 1942. godine sastao se u Zagrebu s Ivom Lolom Ribarom, sa mnom i Dragutinom Sailijem. Tom prilikom dogovoren je da cijeli divizion prijeđe u NOV (to je i ostvareno 1943. godine). Poslije rata bio pomoćnik komandanta grada Zagreba. Kao

pukovnik JNA umro 20. rujna 1969. u Zagrebu, a sahranjen 23. rujna 1969. u rodnom Karlovcu.

*Prof. Anita Drobni*, medicinska sestra i horška pjevačica, lanica specijalne obavještajne grupe. Radila je i na specijalnom zadatku u Italiji za vrijeme drugoga svjetskog rata. Poslije rata bila lanica Zbora RTV Zagreb. Umrla u Zagrebu.

*Jože Kropar*, zrakoplovni bojnik, kapetan I klase bivše jugoslavenske vojske, suradnik obavještajne grupe, kasnije penzionirani potpukovnik JNA.

*Ljudevit Šinko*, domobrani stožerni nadsatnik, generalštabni kapetan I klase bivše jugoslavenske vojske, suradnik obavještajne grupe. Kasnije je živio kao umirovljenik u Opatiji.

*Franjo Balon*, domobrani natporučnik, poručnik bivše jugoslavenske vojske. Vojnim kamionetom prebacio na poluosloboeni teritorij 1942. godine dra Ivana Ribara, Lolu i mene. Suradnik NOP-a od 1941. godine. Umro 20. prosinca 1974. u Zagrebu kao potpukovnik Jugoslavenske ratne mornarice.

*Emilio Žeželi*, domobrani poručnik, radio-vezist, lan specijalne obavještajne grupe, davao Ivici Šnidarši u i meni dragocjene i vrlo povjerljive podatke. Preko svoje radio-stanice prenosio važne novosti Vrhovnom štabu NOV i POJ.

*Zvonimir Heimović*, oficir bivše jugoslavenske vojske, domobrani pukovnik, šef odsjeka u obavještajnom odjeljenju MINORS-a, davao značajne vojne i druge podatke Ivanu Čvenčeku i Ivici Šnidarši u. Tragično poginuo 1963. godine u Zagrebu.

*Josip Horvat*, podoficir u zrakoplovstvu NDH, lan specijalne obavještajne grupe. Suradnik NOP-a od 1941. godine. Sa Stjepanom Rutićem i Ivanom Jakovlićem u inio velike usluge za NOP. Kao major JNA u penziji živio u Zagrebu.<sup>181</sup>

O pojedinim obavještajnim saradnicima Ivana Kraja i njihovo aktivnosti govori se manje ili više u nekim poglavljima ovih naših knjiga. Ne mogu ulaziti u neke, uglavnom nevažne greške na koje nailazimo u citiranom tekstu, ali moramo konstatovati injenicu da neke od nabrojenih Kraja i evih »najpouzdanih saradnika« Ivan Čenčić u knjizi *Enigma Kopini* navodi kao Kopini eve obavještajne saradnike. To su Franjo Pire, Petrović Mato, Šinko Ljudevit i Žeželi Ljudevit, kojega Čenčić naziva Zdenko! Moguće je da su oni is-

tovremeno obavještajno sara ivali i s jednim i s drugim.

Govore i o svom napuštanju Zagreba i odlasku na oslobođeni teritorij u jesen 1943, Ivan Kraja i kaže:

»Naravno, prethodno sam se pobrinuo za one koji su moći i nastaviti započeti posao i obaviti sve ostale zadatke. Zamijenili su me poznati komičari, glumac Hrvatskog narodnog kazališta, August Cili i direktor Tvornice likera 'Becker' Ivan Šnidaršić.<sup>182</sup>«

Upravo je August Cili, osim Ljudevita Gerla, jedini Kraja i bio obavještajni saradnik koji je ostavio zapisana svoja sjećanja. Ona objašnjavaju neke detalje iz rada njegova zagrebačkog centra, pa ak donekle objašnjavaju i na inisprepletanja, uslovno rečeno, Kopini e ve i Kraja i sve obavještajne mreže.

U oktobru 1941. godine u gostionici Ede Vrapca u selu Senkovcu aktivistkinja NOP-a Nevenka Tepavac pozvala je poznatog zagrebačkog glumca komičara, već izrazito naprednog, antifašističkih orijentisanog, s Markom Belinićem, tada lanom Mjesnog komiteta KPH za Zagreb. Od tada Cili skuplja novane priloge za NOP i bezuspješno pokušava da organizuje grupu ljevičnika i bolničarki, Židova, te da ih prebací u partizane, među klesarima na zagrebačkoj Grobnoj cesti priprema grupu aktivista... Međutim, u ljeto 1942. Belinić povezuje Cilija s Ivanom Kraja i Stevom.

Što se zatim događalo, opisuje sam August Cili:

»Ivan Kraja i Stevo mi je rekao da su, sa obzirom na svoju popularnost glumca, morati obavljati strogo povjerljive i odgovorne zadatke. Zato su prekinuti sve svoje dotadašnje veze. Jedino sam trebao uvrstiti grupu klesara na Grobnoj cesti.<sup>183</sup>«

Kraja i je zatim dao zadatak Ciliu da pronađe »neki siguran punkt«, stan ili nešto slično, gdje bi se podanu moglo neopaženo sastajati. Cili se sjetio da bi se za to mogao koristiti uredom svoga predratnog prijatelja, simpatizera NOP-a Ivana Šnidaršića, direktora Tvornice likera »Beker« u Branimirovoj ulici i obratio mu se »u vezi s punktom«:

»Objasnio sam mu — piše Cili — »da je sa mnjom do jedan gospodin, moj učenik, koga ja pripravljam za kazalište. I tako je stvar bila perfektuirana. Poslije sastanka sa Šnidaršićem, imao sam sastanak sa Stevom, kod moga brata Viktora

u njegovoj radionici na Grobnoj cesti. Brata sam obavijestio da nam ne smeta, a mi smo gledati spomenike, kao da smo mušterije. Tu sam Stevi sve opisao i ispričao razgovor sa Šnidaršićem. Tada smo se uputili u tvornicu da se pregleđa situacija. Stevi se ona dopala, i tako je po elo na tome punktu.

Na njemu se razvilo široko polje rada, jer je kancelarija direktora Šnidaršića služila gotovo isključivo našem radu, a mušterije koje su dolazile po poslu u vezi s tvornicom u prednjoj je sobi primala inovnica jer je 'gospodin direktor' uvijek kada bi tko njega tražio imao važnu konferenciju s 'gospodinom savjetnikom' iz Ministarstva socijalne skrbi. Naime, drug Stevo je bio predstavljen, kad bi nas tko iznenadio, kao gospodin savjetnik. Ja sam imao dužnost da se svaki dan prije sastanka informiram da li je sve u redu, a onda bih sačekao Stevu na dogovorenom mjestu. Tada bismo zajedno dolazili u kancelariju Geista (jer sam Šnidaršić a prozvao Geist) zato da bude u skladu s njegovom tvornicom. Stevo je dobivao sve više povjerenja u Geista i davao mu sve odgovornije zadatke: pronalaziti ljudi iz ustaških redova koji su bili Stevi potrebni i razviti obavještajnu službu do maksimuma. Tu su dolazili razni ljudi. Neprijateljski oficiri, ustaše, domobrani itd. Poslije svakodnevнog sastanka razjurili bismo se po gradu da izvršimo dogovorene zadatke.

Punkt je poprimao sve važnije značenje jer su se tu sastajali naši najviši rukovodioci. Osim Ivana Kraja i a, dolazili su Dragutin Saili, Ivo Lola Ribar, Lepa Perović, Josip Kopinić i drugi.<sup>184</sup>

Interesantno je da A. Cili u svojim sjećanjima za Šnidaršića evakuaciju stalno upotrebljava izraz »punkt«, koji nalazimo u Titovoj depeši »za direktora«, u kojoj se govori o Stevinu odlasku u Zagreb u vezi njegova, Direktorova, zahtjeva »o organizovanju punktova«. Vjerovatno je Cili taj izraz nehotice preuzeo od Ivana Kraja i a Steve. A je li on u Zagrebu imao još punktova sličnih onome u kancelariji tvornice likera »Beker«? Vjerovatno jest, ali o tome ni on sam, ni bilo ko drugi, koliko smo mogli utvrditi, u svojim sjećanjima ne govori. Istina, postoji Titovo pismo poslano s Oštrelja 23. oktobra 1942. »drugu Mihailu«, tj. Blagoju Neškovu u, sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju. Na kraju pisma стоји:

»P. S. Ako drug Stevo pošalje nekoga ili sam

do e, nastoj da mu pomogneš što najviše možeš, jer stvar o kojoj se radi vrlo je važna. Imaj povjerenje.«<sup>185</sup>

Istraživanja, napomene i pripreme za štampu dvaestog toma Titovih *Sabranih djela*, u kojemu se nalazi to pismo, napravili su Pero Mora a, Mišo Leković i dr Slobodan Milošević, a u napomeni uz citirani tekst dopisali:

»Rije je o Ivanu Kraju i u Stevi, lalu CK KPH i komandantu II operativne zone, koji je u toku septembra i oktobra 1942. boravio u Vrhovnom štabu (u Mliništima i na Oštrelju). Njega je Tito vratio u Zagreb da bi nastavio rad na ilegalnom organizovanju obavještajne službe i na pridobijanju pripadnika kvislinške vojske za NOP. Po istom zadatku trebalo je da uskladi djelatnost s PK KPJ za Srbiju u Beogradu.«<sup>188</sup>

S obzirom na Titovu depešu Izvršnom komitetu Komunisti ke internationale od 4. oktobra, na izvještaj Stevana, tj. Steve Kraja i a »za direktora« pod istim datumom i, konačno, na Titovu depešu »za direktora« od 30. oktobra 1942. godine, ta se napomena ne bi mogla prihvati kao ta na.

Interesantno je još nešto u Cili evu kazivanju, što je, zapravo, mnogo važnije od upotrebe izraza »punkt«: to je njegova posljednja rečenica koju smo citirali, a koja upućuje na totalnu isprepletenost obavještajnih mreža koje su tada postojale u Zagrebu — i Kraja i eve, i Kopini eve, i partijske!

Otkuda Lepa Perović me u onima koje August Cili dovodi ili sreće u Šnidarši evoj kancelariji?

Zbog neslaganja u radu Povjereništva PK KPJ za Bosansku krajinu i na zahtjev Dure Pucara Starog te Osmana Karabegovića, lanaova tog Povjereništva, CK KPJ je Lepu Perović takođe lana Povjereništva PK za Bosansku krajinu, povukao i stavio na raspolažanje Centralnom komitetu KP Hrvatske, koji ju je u novembru 1942. godine, zajedno s Milutinom Baltićem i Pericom Dozetom, kao lana Povjerenstva CK KPH poslao na ilegalni rad u Zagreb. U svojim sjećanjima ona, po redostalogu, doslovno kaže i ovo:

»Prilikom našeg dolaska zatekli smo obavještajnu mrežu u priličnom rasulu uslijed hapšenja. Ali ubrzo nam je uspjelo da je ponovo uspostavimo i može se reći da nije bilo ni vojne ni civilne,

ustaške i domobranske, organizacije ili institucije, u kojoj ne bismo mogli uspostaviti naše obavještajne punktove. Teško a je bila više u nemogu - nosti da sve to organizaciono obuhvatimo, jer smo bili pod stalnim udarcima ubistava i hapšenja.

Naša obavještajna služba bila je organizovana preko normalnih partijskih veza i drugih ilegalnih organizacija. To je bilo veoma jednostavno. Svaki pripadnik neke organizacije, koji je imao nešto da dostavi rukovodstvu Partije, zapisivao bi to na malu cedulju i potpisivao nekim svojim uvek istim znakom. Te su ceduljice putovale ilegalnim kanalima i dospijevale u Mjesni komitet. Pоказало se da se ubrzo na taj način toliko proširio krug obavještajaca, da je bilo na desetine i desetine ljudi koji su nam dostavljali materijal, uglavnom veoma dragocjen. Imali smo uspostavljene i veze sa svim rodovima domobranske vojske. Na primjer, vojni dokument o odbrani Zagreba u slučaju napada partizana imali smo sutradan u svojim rukama, im je bio dat najpovjerljivijim putem odgovaraju im vojnim komandantima.

Vrlo brzo smo preko veza u domobranskoj vojsci i preko naših obavještajnih kanala, saznavali za koncentraciju neprijateljskih trupa protiv pojedinih djelova naše oslobođene teritorije u Hrvatskoj. Ali, teško a je bila u tome što nismo imali princi radio-stanicu da bismo na vrijeme mogli te poruke da javimo našoj partizanskoj komandi. Ni smo imali ni posebnu vojno-obavještajnu partizansku službu u Zagrebu.

Prilikom mog polaska u Zagreb, drugovi su mi rekli da će uskoro biti poslat jedan naš oficir sa radiostanicom, koji će preuzeti sve vojne obavještajne veze u Zagrebu, kako bi se obrazovala posebna vojno-obavještajna služba. Ona bi bila odvojena od partijskih organizacija i stanicom povezana direktno sa partizanskim komandom na slobodnoj teritoriji.<sup>187</sup>«

Neki upravo citirani navodi Lepe Perović mogu se prekomentarisati na razne načine, no injenica je da ona govori ponajprije o partijskoj obavještajnoj službi i na tom planu pruža upute atljivu sliku njene organizacije i metoda rada. Na taj način ona popunjava veliku prazninu u mozaiku zagreba kog obavještajnog centra i omogućuje da se on sagleda u cjelini.

Do uspostavljanja radiotelegrafske veze zagreba -

kog obavještajnog centra s Glavnim štabom NOV i PO Hrvatske te sa CK KP Hrvatske, kao i do izvjesne reorganizacije u njegovu radu — do i e tek 1943. godine.

## **OBAVJEŠTAJNA AKTIVNOST KARLOVA KOGA VOJNOG KOMITETA**

*osnivanje i veze s Ivanom Kraja i em — oslobo e-  
nje Tušilovi a — nekoliko verzija jednoga prethodnog  
doga aja — kako se dolazilo do obavještenja — još je-  
danput o formiranju Komiteta — zagonetni dokument  
— kako je razbijen Komitet — sudbine obavještajaca*

Karlova ki vojni komitet, koji je djelovao od proljeća 1942. do proljeća 1943. godine, bio je tjesno povezan sa Zagrebačkim obavještajnim centrom, kojim je rukovodio Ivan Kraja i Stevo (»Brko«). Niz važnih obavještajnih podataka koje je Kraja i slao Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i, preko Josipa Kopinića, Moskvi, nesumnjivo je potjecao od lanova i saradnika upravo tog komiteta.

O obavještajnom radu Karlova koga vojnog komiteta opširnije su pisali neki ratni karlovački partijski funkcioneri. Tako Vlado Novaković kaže da je »prvi tajni sastanak domobranskih oficira, simpatizera NOP iz karlovačkog garnizona, od kojih je kasnije formiran vojni komitet« održan u proljeće 1942. godine u stanu pukovskog liječnika Milana Mikanu. Bili su prisutni:

»... Frane Bioić, pješadijski bojnik, Antun Mihelić, pješadijski satnik, Drago Diebalo, inžinjerski poručnik, Ivan Frleta, inžinjerski poručnik, Štefan Brana, artiljerijski satnik, Milan Mikan, sanitetski satnik, Vitale, natporučnik-magistar, Olga Mikan, zubar, domaćica sastanka.«<sup>1</sup>

Tom je prilikom zaključeno da Štefan Brana, koji je već bio povezan s Ivanom Krajam i Števom u Zagrebu (vidi poglavlje »Zagonetni Štefan Brana«), nastavio da održava vezu s njim i u ime Karlova koga vojnog komiteta te da Diebalo i Brana u vrste veze i s Okružnim komitetom KPH za Karlovac. U Vojni komitet tada su ušli: Frane Bioić kao predsjednik, Ivan Frleta kao sekretar te Drago Diebalo i Štefan Brana kao lanovi. Kasnije su u taj komitet ušli Franjo Mudronja, narednik, Stjepan Cvjetić, vodnik i Zlatko Pintar, natporučnik. »Konkretniji i intenzivniji rad« — ističe V. Novaković — »osjetio se nakon što je Stevo Tomić Ura, kao predstavnik Mjesnog komiteta, počeo dolaziti na sas-

tanke Vojnog komiteta.« Po Novakovi evim navodima, osim Sre ka Brane u Zagreb su na sastanke sa Stevom Kraja i em odlazili i Frane Bio i , Ivan Frleta, Stevo Tomi , Desimir Ka avenda, Pavao Jurmi ... Prema nje-govu mišljenju...

... »Kraja i je radio na širem povezivanju viših domobranksih oficira, vjerovatno s namjerom da formira viši vojni komitet, koji bi radom i aktiv-noš u pokrivačitavo podru je NDH, pa i šire od toga.«<sup>2</sup>

Osim veza s Mjesnim partijskim komitetom i sa Stevom Kraja i em, preko kojih su obavještajni podaci dostavljeni partizanskim štabovima, Karlova ki je vojni komitet ubrzo uspostavio i direktnu vezu s Okružnim komitetom KPH za Karlovac, koji se nalazio na oslobođenom teritoriju Korduna. Istovremeno je nastojao i uspijevao da u okolnim domobranksim posadama organizuje mrežu saradnika radi prikupljanja obavještenja i pripremanja njihove predaje partizanima. Našavši se u ljetu 1942. godine sticajem okolnosti u domobransko-ustaškoj posadi Brezova Glava, kod Tušilovi a, na cesti Karlovac—Slunj, Sre ko Brana se povezao s domobranskim natporu nikom Franjom Molekom i pridobio ga za NOP. Premda je Brana napustio Brezovu Glavu, Molek je s grupom domobrana, simpatizera NOP-a, izvršio sve potrebne obavještajne i druge pripreme za likvidaciju tamošnje posade. O tome V. Novakovi piše:

»Napad na to uporište izveden je u jesen 1942.

Gubitaka je bilo s naše strane jer se u posadi nalazilo 107 ustaša na koje se nije moglo utjecati i pripremati ih na predaju. Me utim, s obzirom na brojno stanje i naoružanje posade (107 ustaša i 322 domobrana naoružanih s 2 topa, 4 teška mitraljeza, 13 puškomitraljeza i oko 350 pušaka) i na stratešku važnost tog uporišta ono je zahvaljuju i našim vezama kapituliralo bez naro ito velikog otpora.«<sup>3</sup>

U jednom ustaškom »izvješ u« o likvidaciji posade u Brezovoj Glavi, nalazimo sljede e podatke:

»Današnjim svojim izvješ em dostavlja Vrhovno oružni ko zapovjedni two prema podatcima oružni kog krila Karlovac, da su tokom no i od 23. na 24. o. mj. partizani jakim snagama napali našu posadu u Brezovoj Glavi, koja je brojila 600 ljudi. U Karlovac su stigla samo 23 lana posade, dok se za sudbinu ostalih ne zna. Topni kom vatrom iz Karlovca naše jedinice tuku neprijatelja.«<sup>4</sup>

A u knjizi *Oslobodila ki rat naroda Jugoslavije* načinimo tekst:

»23/24. oktobra 2. i 4. brigada su zauzele Tušilovi, u kome se nalazilo oko 500 ustaša, domobrana i žandarma i odbile neprijateljsku intervenciju iz Karlovca.«

Uz taj tekst u napomeni su dati ovi podaci:

»U Tušilovi u je ubijeno 55 a ranjeno i zarobljeno 427 domobrana, ustaša i žandarma, a zaplenjeno 17 mitraljeza, 350 pušaka, 30.000 metaka i dr.<sup>5</sup>«

Tu partizansku pobjedu, dotada jednu od najvećih na teritoriju Korduna, *Hronologija* uopće nije registrovala!

Prije likvidacije ustaško-domobranskog uporišta u Brezovoj Glavi (Tušilovi) Franjo Molek je po direktivi Okružnog komiteta KPH za Karlovac 29. avgusta 1942, uz pomoći simpatizera NOP-a u domobranskim redovima, likvidirao etničke kolove u Mili i Rakini a i Martinovićima, koji su iz Karlovca i Brezove Glave pokušavali da pronađu u svoje istomišljenike na Kordunu i povežu se s njima. (Vidi poglavlje »Partizanska obaveštajna služba i etnički pokret Draže Mihailovića«.) Kako se to odigralo i što se poslije uništenja neprijateljske posade u Brezovoj Glavi i oslobođenja Tušilovića događalo, zabilježio je Vladimir Dedijer u svom dnevniku 28. oktobra na osnovi kazivanja Franje Moleka:

»S nama ide poručnik Molek, okretan ovek, tridesetih godina, plavih očiju, meke retke bradice, krivih nogu, i još dva domobrantska oficira od kojih je jedan lekar. Svi su naši simpatizeri još od ranije. Prije aju kako su ubili Rakinića. Doktor je napisao 'partizansko' pismo, a Molek je naredio da se Rakinić odmah strelja. Molek je s pismom otišao kod Mecgera, zapovjednika Treće brigade, Švabe iz Osijeka, koji je bio instruktor u Janka Pusti. Mecger ga je pohvalio:

— Fi to topro u inili!

Nastrada je bojnik Pušić, tvorac plana za uništenje partizana na Kordunu preko etničkih. On se, po savetu Italijana, povezao s Rakinićem. Molek je u 'pismu' naznačio: 'Mi ćemo uskoro napasti Tušilovića'. Sada je Pušić odgovarati što je palo 'neosvojivo utvrđenje' i što se povezao s banditom Rakinićem.

Pošto su Molek i ostali oficiri izvedeni svezani pred domobrane koji se puštaju kuđama, Mecger

e verovati da su streljani:

— Još e me proglašiti satnikom *post mortem*,  
i dati mi titulu viteza! — veli Molek u šali.<sup>8</sup>

Postoji i druga verzija doga aja koji je opisao V. Dedijer u svom dnevniku. Dao ju je kordunaški prvoborac Zuhdija Žali pozivaju i se na navodno kazivanje Stanka anice Opa i a:

»Rakini je izgubio glavu godine 1942. u Tušilovi u. Tako svjedo i Stanko Opa i anica, koji je rješavao o Rakini evom slu aju. Komandant te bojne domobrana bio je Puši , koji je bio na bolo vanju u Zagrebu. Zamjenjivao ga je Franjo Molek, koji je u dogovoru sa Stankom Opa i em anicom, osam dana prije pada Tušilovi a, dvojicu izdajnika Rakini a i Martinovi a iz Krstinje likvidirao na taj na in što su ih bacili u bunar Steve Ga eše, kod zadružnog doma u Tušilovi u.<sup>7</sup>

Zuhdija Žali grieveši jer anica Opa i , koji je svakako bio upoznat s nastojanjima partizanske obavještajne službe da se likvidiraju Rakini i Martinovi , nije održavao vezu s F. Molekom. Ipak, u jednome je u pravu: nakon strijeljanja izdajnici Rakini i Martinovi ba eni su u isušeni bunar u Tušilovi u.<sup>8</sup>

Tadašnji obavještajni oficir Kordunaškoga vojnog podru ja Savo Bogdanovi o slu aju Rakini -Martinovi govori druk ije i od Dedijera i od Žali a. Na osnovi vlastitog sje anja, kazivanja drugih u esnika i sa uvanih dokumenata o likvidaciji poru nika Mili a Rakini a i bivšega op inskog bilježnika iz Krstinje Martinovi a (a ne Marka Mrki a, kako stoji u nekim izvorima), on opisuje kako su njih dvojicu ustaše uputile iz Karlovca u Tušilovi , odnosno na Brezovu Glavu i kako im se priklju io partizan dezerter Ljubiši , rodom iz sela Cerovca na Kordunu. Bogdanovi zatim govori o likvidaciji dezertera Ljubiši a uz pomo djevojke iz Tušilovi a u koju se Ljubiši zaljubio i o povezivanju Drage Vu ki a, obavještajnog oficira 2. partizanskog bataljona, koji je bio orijentisan prema Tušilovi u, te o povezivanju sa Franjom Molekom, i dodaje:

»Kada je Ljubiši likvidiran, Rakini je postao oprezniji i vodio je mnogo ra una o tome u kak vrom se društvu kre e. ak je prijetio partizanima da e im se osvetiti za likvidaciju Ljubiši a. Ali, on nije tada znao da se i oko njega i Martinovi a ve plete mreža koju je po ela da stvara naša mlada obavještajna služba. Samo je trebalo ekati povo

Ijan trenutak u kome e se uloviti...

Teško e su savladane onog momenta kada je dužnost komandanta posade u Brezovoj Glavi preuzeo domobranski natporu nik Franjo Molek, jer je dotadašnji komandant posade ustaški bojnik (Puši — primj. autora) otišao na odmor u Karlovac... došlo je do sastanka izme u Vuki a i Moleka. Na tom sastanku dogovorili su se da Vuki napiše pismo Martinovi u i Rakini u uime NOP-a, u kome e im savjetovati da budu još otvoreniji i agresivniji u svojoj neprijateljskoj propagandi protiv NOB-e kako bi se mogli što bolje plasirati i unjedriti u redove neprijatelja, i slati informacije o ja ini, rasporedu, broju vojnika i oružja ustaških i domobranskih jedinica. U pismu je nalaženo da su ove informacije dragocjene i da oni time svjesno vrše svoju patriotsku dužnost. Dogovoreno je da e pismo takvog sadržaja Vuki poslati po jednoj ženi, koju je opisao kako e izgledati, a koja ne e znati za sadržaj pisma. Tu ženu treba da presretne domobranska patrola, da je pretrese i da uzme od nje zatvoreno pismo s motivacijom da e ga predati Martinovi u i Rakini u, a ženu da pusti da se vrati. Prije predaje pisma ovoj dvojici, voda patrole e pismo predati natporu niku Moleku, kome e se pismo u initi sumnjivo, pa e ga otvoriti i vidjeti sadržaj, a odmah iza toga stupiti u akciju.

Kako je dogovoren, tako je i u injeno. Kada je pismo došlo u ruke Moleka i kada je, tobože, video što u njemu piše, odmah je naredio da se uhapse Martinovi i Rakini, a on je na motor-kota u otišao u Karlovac do bojnika i zapovjednika posade da ga upozna sa sadržajem pisma i da što više usmeno optuži Martinovi i Rakini a za 'partizansku' djelatnost.<sup>9</sup>

Dobivši od bojnika Puši a odobrenje da formira Vojni sud koji e suditi Rakini u i Martinovi u, Molek se, zadovoljan, vratio u Tušilovi, odnosno u Brezovu Glavu...

»Bio je sretan kada je mogao Vuki a da izvesti kako je kombinacija vrlo dobro realizirana i da je dva izdajnika manje« — kaže Savo Bogdanovi i, opisavši ukratko napad na Brezovu Glavu, dodaje:

»Odmah nakon završetka akcije i dolaska na oslobojeni teritorij, Molek mi je detaljno opisao njegovu i Vuki evu akciju u likvidaciji izdajnika Martinovi a i Rakini a,«<sup>10</sup>

Prema nekim izvorima, Karlova ki vojni komitet je uz pomo domobranskog bojnika Nenada Stefanovića, koji je službovao u Zagrebu, dobijao ak i kopije povjernih izvještaja što su ih najviši vojni komandanti tzv. NDH dostavljali »vojskovo i« Slavku Kvaterniku, a on ih zatim prosljeđavao partizanskom rukovodstvu ili partizanskim štabovima. Sa uvano je nekoliko takvih izvještaja. U jednome od njih stajalo je:

»Stanje u pogledu hrvatskih vojnih jedinica ne-izmjenjeno od prošlog izvještaja. Talijana došlo u Karlovac još 2000. Što se ti e ustaškog pukovnika Magaša iz Zagreba, za njim još nisu stigli podaci. On sa oduševljenjem govori kako primjenjuje drugu taktiku protiv partizana, naime da je naredio pod injenim zapovjedništvima ustaških bojnika da moraju po svojoj inicijativi vršiti no ne preprede i opkoljavanja neopreznih partizana.«"

A u izvještaju od 4. januara 1943. Karlova ki vojni komitet obavještava Okružni komitet KPH za Karlovac:

»Na večeri koju je pripremila špijunka Šanti - ka u Karlovcu bio je prisutan šef policije, a tu se je nalazila i Štefa Holjevac. Šef policije stalno je govorio nešto u prilog partizana, vjerovatno da bi isprovocirao Štefu Holjevac. Nakon njegovog odlaska drugi dan u Zagreb uslijedilo je hapšenje. Između ostalih uhapšena je i Štefa Holjevac i njena majka. U cilju oslobođenja ustaškog pukovnika Francetića, Šanti Elizabeta je preko jednog domobranskog oficira htjela poslati pismo K(otarskom) K(omitetu), ali je ovaj to odbio.<sup>12</sup>

U tom trenutku u rukama partizana nalazio se zloglasni ustaški pukovnik Jure Francetić. Njegov je avion oboren potkraj 1942. godine kod sela Zbjega, ali je on prilikom zarobljavanja teško ranjen i poslije nekoliko dana umro u oslobođenom Slunju.

I Slavo Kovačić, karlova ki partijski aktivista, a zatim sekretar Mjesnog komiteta KPH u Karlovcu, opisuje, ali malo drugačije od ostalih, nastanak Karlova koga vojnog komiteta. Po njemu, akcija (u tom smislu) je potekla u proljeće 1942. godine iz prijateljstva i međusobnog povjerenja poručnika Drage Dijebala i profesora Zlatka Pintara. S. Kovačić doslovno piše:

»Zlatko Pintar saznao je od pukovnika Otmara Erdeljca, tada zapovjednika Popunidbenog zapovjedništva Karlovac s kojim je bio u porodionicnom prijateljstvu, da će se izvršiti premeta ina

kod nekih domobranksih oficira. Pintar je s tim upoznao Dijebala. I kad je naišla vojna policija, zahvaljuju i pravodobnoj obavijesti, kod Dijebala nisu uspjeli na i ništa kompromitiraju eg, za im su tragali. (...)

Dijebalo i Pintar radili su u istoj kasarni i tamo povezivali rad nekolicine oficira i podoficira u 3. obkoparskoj bojni. Tu je radio i natporu nik Ivan Frleta, kasnije sekretar Vojnog komiteta, rezervni natporu nik Juraj Kuzmi , ina e u itelj u D(onjoj) Kup ini, i narednici Franjo Mudronja, Bartol Pe-  
coti i Vjekoslav Stip evi . Kasnije u drugom ka-  
sarskom krilu djeluju i nadsatnik Josip Vranji i domobran Stanko Rožman. (...)

S vremenom je obavljen popis svih kasarni, nazivi jedinica u njima, njihovo brojno stanje i na-  
oružanje, zatim popis vojnih ustanova u gradu i njegovoj okolini. Trebalo je proširiti djelatnost i na druge jedinice i razviti intenzitet sli an onom u 3. obkoparskoj bojni. Tako su se stvarali povoljni uvjeti za djelovanje organizacije u vojnim jedi-  
nicama na širem podru ju. Za kratko vrijeme raz-  
vili smo djelovanje još i u Posadnoj bojni, Do as-  
ni koj školi, Vojnoj bolnici, Popunidbenom zapov-  
jedništvu i Komandi grada. Jednom prilikom pre-  
nio sam zahtjev O(kružnog)K(omiteta) da se izradi  
detaljan plan Karlovca o fortifikacijskim objekti-  
ma i to nim podacima o rasporedu jedinica u gar-  
nizonu. Taj je zadatak besprijekorno izvršen. Ta  
se karta danas nalazi u Vojnom muzeju u Beogra-  
du.<sup>13</sup>«

Prema Kova i evim navodima, Karlova ki vojni komitet ponikao je iz jezgre koja je postojala u Tre oj ob-  
koparskoj bojni i u prvom trenutku u njega su ušli...

«... natporu nik Ivan Frleta kao sekretar, zatim poru nici Drago Dijebalo i Zlatko Pintar i stožer-  
ni narednik Franjo Mudronja kao lanovi. Zada-  
tak im je bio da se on proširi predstavnicima iz drugih kasarna i jedinica i da po nu samostalno organizirano raditi po svim zadacima koje e do-  
bivati od viših rukovodstava preko Mjesnog komi-  
teta. Jedan od prvih zadataka bio je da stupe u kontakt s bojnikom Franjom Bio i em, koman-  
dantom Posadne bojne, i da mu predlože da ude u Vojni komitet, što je s vremenom i u injeno. (...)

Koliko se sje am, u vrijeme primopredaje mo-  
jih veza s našim aktivistima u jedinicama karlo-  
va kog domobranskog garnizona, dakle koncem

studenog i po etkom prosinca 1942. godine, Vojni je komitet djelovao u sastavu: bojnik Franjo Bio-i, predsjednik, natporuник Frleta, sekretar, a lanovi su bili poruник Zlatko Pintar, stožerni narednik Franjo Mudronja i ak-vodnik dr Stjepan Cvjetić. (...)

U zapovjedništvu grada bio je Pajo Luketić, kandidat KP, tada osobni šofer zapovjednika garnizona Tomaševića. Od njega smo dobivali podatke o Tomaševiću evu kretanju i razgovorima koje je vodio u automobilu s drugima.<sup>14</sup>

U Arhivu Vojnoistorijskog instituta sa uvan je uđan, donekle i zagonetan dokumenat potpisani sa »Karlovki vojni komitet«, koji bi, da je u cijelini tačan, mogao razbiti u paramparad sve do sada izloženo o vremenu nastanka i aktivnosti Karlova koga vojnog komiteta u toku 1942. godine. Na prvoj stranici tog dokumenta netko je naknadno stavio datum »22. I. 1942« i kao adresata dodao *Karlova ki odred*.

Međutim, dopisani datum nikako ne može biti tačan jer se u dokumentu govorio o tome da su iz Zagreba po kuririma upućeni darovi hrvatskim, njemačkim i talijanskim legijama, ali:

»Sa njemačkom-(hrvatskom) legijom uopće nisu mogli uhvatiti vezu pošto je ciela opkoljena kod Staljingrada.«

Slijede detalji o tome kako je uništena hrvatska legija na isto nom frontu itd., a historijska je injenica da se to nije zbilo u posljednjoj fazi Staljingradske bitke zimi 1942/1943. godine! Prema tome, spomenuti je obaveštajni izvještaj mogao biti pisan eventualno 22. januara 1943. godine, a oznaka da je upućen »Karlovski kom odred« potpuno je deplasirana jer je taj odred formiran tri mjeseca kasnije — 17. aprila 1943!

Ipak, zabunu izazivaju prvi reci tog izvještaja:

»Primili smo Vaše pismo broj 1 kao i prepis i dopunu istog. Zadocnili smo s odgovorom iz razloga što su se prvi put od ovog novog komiteta tražili neki podaci, a za dobiti podatke trebalo je prije naći ljudi. Nešto se našlo i povezalo a nadiamo se da će slijedeće pismo biti potpunije.<sup>15</sup>

Tko je pismom »br. 1... prvi put od ovog novog (istaknuti autori) komiteta« tražio podatke, nismo mogli utvrditi. Mogao je to biti Štab Kordunaškog NOP-odreda, Štab 13. proleterske NOU brigade »Rade Končar«, koja je djelovala na Žumberku, Mjesni komitet ili, najprije,

Okružni komitet KPH za Karlovac. No, ti su podaci zaista bili veoma opširni i precizni. Prije svega, u izvještaju se daju »podaci o vojsci u Karlovcu«, a zatim slijedi karakteristika najbližih saradnika »Zapovjednika operativne zone Karlovac«, pukovnika Ivana Tomaševi a. U tekstu je za rad jednog vojnog komiteta karakteristi - na re enica: »U stožeru ima satnika Klepca (nije naš) i nadporu nika Barlovi a (radi se na tom da bude naš).« Slijede podaci za III staja i ustaški zdrug. Za njegova komandanta pukovnika Antuna Magaša, bivšega jugoslavenskog majora, kaže se da bi »svakom vragu služio ako mu konvenira«, a onda dodaje:

»Vide i da se situacija okre e proti osi poželio je vezu sa partizanima. (Kaže, ali laže da je protiv svoje volje odre en u ustaše). Dogovarao se sa ustaškim asnicima u Zagrebu: Gali em i Bakotom i u prosincu je o ekivao vezu (pismo) iz šume za vezu sa partizanima. Istu nije dobio. Pokvareno ambiciozan, veoma marljiv.«<sup>16</sup>

U tekstu o Magašovoj vezi s Gali em vjerovatno je rije o ustaškom pukovniku Vladi Gali u, komandantu Paveli eva Tjelesnog zdruga i komandantu grada Zagreba, kojega je Stevo Kraja i posjetio u Zagrebu, u njegovu stanu, i pridobio za saradnju s narodnooslobodila kim pokretom (o tome opširnije vidi u poglavljju »Zagreba ki obavještajni centar«).

U izvještaju se opširno govori o okolnim posadama, magazinima municije, hrane, prehrani štabova i ljudi, stanju odje e, naoružanju itd. Citira emo samo podatke koji, ini nam se, zaslužuju posebnu pažnju, i to redom kako su dati:

»Ustaški zdrug je imao ranije svoju rezervu u Karlovcu, ali to je bila bojna koja je u Kraši u uništena.«<sup>17</sup>

Napad na Kraši izvršile su 13. proleterska NOU brigada »Rade Kon ar« i 4. kordunaška NOU Brigada i oslobodile ga no u izme u 1. i 2. januara 1943. godine.

Slijede citati iz izvještaja:

»3) Željezni ka stražarska bojna — izvještaj o njoj poslat je prije par dana. (U Karlovcu samo stožer).

4) Prometni ustaški sat — izveštaj o njoj poslat je prije par dana.

5) 1. i 2. posadni sat oko 600 pušaka. Starija go dišta; raspore ena po Karlovcu i Jamadolu kao straže.

6) 3. pukovnija: Zapovjednik: pukovnik ubeli pomo nik: bojnik Bijo i . Slunjski sat: 77 pušaka i

3 strojno puške. Pohodni sat 80 pušaka i 1 mitraljez.  
Zapovjednici protivnici u vojarni 3 pukovnije.<sup>18</sup>

Ta ka 3) i 4) donekle su u suprotnosti s prvim citiranim pasusom ovog izvještaja. Me utim, najve u pažnju privla i injenica da njegov autor ne zna pravo prezime Frane Bio i a, ve piše »Bijo i «!?

Slijedi pasus:

»Taljanska vojska u Karlovcu. Prema brojnom stanju na hrani ima ih 4.700 (na dan 10. sije nja) ukupno u svima jedinicama; detaljno ne znamo: prema nesigurnom izvještaju imaju 24 tenka od toga 1 za bacanje plamena.<sup>19</sup>

Interesantni su i ovi podaci:

»Veza: Možemo poslati ljude za u svima pravcima, samo javite kod kojih se ljudi u obližnjim mjestima može slati materijal i ljudi za vezu. Da bi bio marljiviji rad seljaka kod kojih bi se veza sastajala itd. javite nam ako želite da nekom seljaku oslobođimo iz vojske sina ili sli no, ako služi u Karlovcu, Ozlju, Delnicama, Ogulinu, Dugoj Resi, Barilovi u i to u 3. pukovniji, jer jedan narednik radi na tome.

Jednoga — 2 — 3 — 5 — 10 — 20 lica možete u grupama slati u domobranstvo u Karlovac i gore navedena mjesta, ali samo možemo ga (ih) raspoređiti u do asni kim inovima i kao domobrane. Ovo možete odmah po eti. Neka se u Karlovcu javi kome iz komiteta, a najbolje izravno onom licu što vam je predloženo za lana antif(ašisti - kog)-vije a.

... U Karlovcu raspolaćemo za sada sa oko 15 astnika i do asnika i 60 domobrana koji su povezani, a simpatizera ima više. Ako vam trebaju imena javi emo imena, a naslov e biti 'Iskaz ljudi koji se nisu ogrešili o partizane, ali ne simpatišu partizane'.

Poslat vam je sastav Komiteta od 3 lana — ako ste ga primili.

Pokret se širi i organizuje, pažnja od strane policije, ustaša i zapovjednika Tomaševi a je pove ana, pošto znaju injeniku da ima dosta ljudi u vojsci koji su naklonjeni partizanima. Naro ito poslije Diebalova bijega.

Por(u niku) Diebalu, je bio poslat traženi materijal u Žumberak, ali pošto je bio pregled prolažnika detaljan, to je materijal uništen.

asnici u drugim garnizonima koji su naši i kojima se potpuno pouzdano možete — (otvoreno)

obratiti Dragani Slavko, bojnik — zapovjednik domobranske bojne u Sinju i njegov pobožnik.

Knika Josip satnik — u stožeru divizije (između ove i sljedeće riječi u originalu je ostavljen prazan prostor — vjerovatno za naziv divizije — primj. autora) Kostajnica

Vlada Pejašinović — poružnik IV bojne 1. puškovnije — Trbuk kod Doboja.<sup>20</sup>

Nismo mogli utvrditi tko je bio lice »predloženo za lana antifašističkog-vijeća«.

Sa zapovjednikom domobranske bojne u Sinju, odnosno u Kninu, bojnikom Slavkom Draganićem veza je već bila uspostavljena. O tome je Splitski obavještajni centar u izvještaju od 10. septembra 1942. obavještavao Pokrajinski komitet KPH za Dalmaciju:

»I). Ac^, javlja: U razgovoru sa domobranskim majorom Draganićem doznao da je po naredbi Kvaternika komandanta domobrana u Kninu izdao etnicima kninskim 100 pušaka, 6 teških i 3 laka mitraljeza. Isti Draganić želi da bude u kontaktu sa partizanima da bi ih na vrijeme obavještavao o akcijama koje bi se vodile protiv njih. Tvrdi nadalje da je više puta (jednom kod Krive i a!) naredio patrolama da mu hicima i svjetlećim raketom jave kad nai u na partizane i kad bi mu bilo javljeno da je više od sata razmještalo mitraljeze i borbene jedinice i time dao vremena partizanima da se povuku. Posla u javku za njega ukoliko bi se po provjeravanju došlo do zaključka o potrebi kontakta sa njim. On je stalno u Kninu.«<sup>21</sup>

Za satnika Josipa Knika i poružnika Vladu Pejašinoviću nismo mogli utvrditi da li su, kada i kako, zahvaljujući tom izvještaju Karlovačkoga vojnog komiteta, uspostavili vezu s narodnooslobodilačkim pokretom.

Velika etvrteta neprijateljska ofanziva na oslobođeni teritorij »Bihaćke republike«, odnosno na »Titovu državu«, kako su je Nijemci nazivali (Tito-Staat) i u svojim službenim dokumentima, počela je 20. januara 1943. godine. Nekoliko dana prije toga u Karlovcu i okolini koncentrisala se SS-divizija »Prinz Eugen«, koja je odavde i krenula u napad. Da je izvještaj o kojem smo upravo govorili pisani 22. januara te godine, onda bi on morao sadržavati i bar neke osnovne podatke o toj njemačkoj diviziji. Međutim, o tome u njemu nema ni jedne jedine riječi!

Zašto?

Na to pitanje, kao i na neke druge nedoumice o kojima smo govorili, nemamo odgovora, odnosno objašnje-

nja. Moguće su razne kombinacije. Kada je u maju 1943. provaljen Vojni komitet u Karlovcu, pohapšeni i optuženi domobranci oficiri držali su se upravo iznijete verzije o vremenu formiranja i po etka njegova rada spomenute u izvještaju o kojemu govorimo! Tako su se u obrazloženju presude Ratnog suda I domobranskog zbornog područja u vezi s natporu nikom Ivanom Frletom našli i ovi reci:

»U prosincu mjesecu 1942. god. i sjeđju mjesecu 1943. god. u Karlovcu, prisustvovao je sastancima na kojima se raspravljalo o organiziranju VK KPH u Karlovcu (Vojnog komiteta u Karlovcu — primj. autora). Jedan takav sastanak održan je i u njegovom (Frletinom) stanu, a nakon toga održani su sastanci u stanu Bio i Franje. Na sastanku održanom u stanu bojnika Bio i a 6.1. 1943. g. organiziran je VK KPH u Karlovcu. Na tom sastanku prisustvovali su osim Bio i a, satnik Brana Šrećko, narednik Mudronja Franjo i radnik Tomi Stevo, zvan 'Ura' i lan MKK (Mjesnog komiteta Karlovac — primj. autora). On je (Frleta) bio određen za sekretara VK. Taj komitet održao je nekoliko sastanaka u stanu Bio i a. U taj VK je naknadno uveden vodnik Cvjeti Stjepan, a konačno i natporuник Pinter Zlatko«.<sup>22</sup>

Vlado Novaković tvrdi da je »Gestapo u saglasnosti s ustaškom obavještajnom službom i vojnom komandom NDH«, što nije vjerovatno jer je to prije svih mogla u initiji samo domobrantska kontraobavještajna služba, u proljeće 1943. uputio u Karlovac domobranskog bojnika Lavoslava Masarinija, koji se odmah povezao s Ivanom Frletom za kojega su već sumnjali da je aktivist NOP-a. Prema Novakoviću, dalji tok događaja bio je ovakav:

»Masarini se povjerio Frleti kao simpatizer NOP-a izražavajući želju za suradnjom. Frleta mu ukazuje povjerenje i prihvata suradnju, jer je vjerojatno doznao da je Masarini već prije toga bio povezan u Zagrebu s bojnikom Ivanom Kneževićem (bliskim saradnikom Ivana Štefana Kraja i a — primj. autora). S obzirom na to Frleta nije imao razloga da mu ne iskaže povjerenje. Kroz kontakte s Frletom Masarini otkriva i ostale ljudi s kojima Frleta saobraća. Svoja zapažanja i otkrića Masarini prenosi Gestapou i ustaškoj obavještajnoj službi. Privrženost i suradnja s NOP-om

bili su samo varka da bi se što uspješnije uključio u rad Vojnog komiteta i upoznao njegov rad, lanoće i simpatizere. Kada su stvari sazrele, dolazi do hapšenja, istrage i suđenja pripadnicima Vojnog komiteta i ostalim suradnicima koji su s Vojnim komitetom bili povezani.

Ustaške vojne vlasti fingiraju hapšenje Masarinića da se ne otkrije kao agent. Među prvima je uhapšen kurir Josip Ivan i Vidak, a zatim ostali. Tom provalom zahvaćen je i Vojni komitet, a djelomično i Mjesni komitet. Na oslobođeni teritorij uspjeli su ispred hapšenja pobjeći i Frane Biočići, Stevo Tomić, Zlatko Pintar, Slavo Kovačić i Stjepan Cvjetić. Bio je to ujedno i kraj rada Vojnog komiteta kao veće, uspješne i organizirane aktivnosti lanova Partije i simpatizera NOP-a u domobranskim vojnim jedinicama.<sup>23</sup>«

Verzija Slava Kova i dr. tada sekretara MK KPH u Karlovcu o padu Karlovačkoga vojnog komiteta prilično se razlikuje od upravo prikazane verzije Vladice Novakovića. On doslovno kaže:

»I ja po svojoj liniji, a i lanovi Vojnog komiteta, saznali smo prvih dana svibnja 1943. godine da u Ustaškom stanu znaju za postojanje 'komunističke organizacije u jedinicama karlovačkog garnizona, da se u njoj nalaze viši domobranski oficiri i da su povezani s komunisti kom organizacijom u gradu, a preko nje sa NOP-om' i da pripremaju velika hapšenja. Od poznanika Viktora Paganja, purgera karlovačkog, ali vezanog za ustaški pokret, igrom slučaja saznao sam da se s tim uvezli priprema i hapšenje mene.

Informacije me nisu iznenadile. Još negdje krajem 1942. ili u siječnju 1943. godine prof. Marijan Šašek upozoravao je na nedostatak konspiracije oko djelovanja Vojnog komiteta, jer da mnogi oficiri govore između sebe o njegovu postojanju i o tome da mu je na elu bojnik Biočić. U to smo vrijeme i preko veza s oficirima u Zagrebu kom garnizonu saznali da je u karlovački domobranski garnizon premješten bojnik Lavoslav Masarini, ali da misle da je ubačen kao provokator sa zadatkom da otkrije organizaciju. Masarini je nastojao i uspio vezati se sa sekretarom Vojnog komiteta Ivanom Frletom, prikazujući se gorljivim simpatizerom NOP-a. Iako upozorenici na to da se više

nego naslu uje da je Masarini uba eni provokator, u Vojnom komitetu nisu bili na oprezu. Prof. Zlatko Pintar je upozoravao na opasnost s te strane, ali drugi lanovi nisu prihvatali njegova upozorenja, tvrde i da se u Masarinija može imati povjerenja. Takva situacija nagnala je Zlatka Pintara da o svemu obavijesti Okružni komitet mimo Vojnog komiteta i Mjesnog komiteta.

Kad je sazrelo vrijeme za provalu, sre a je bila što smo na vrijeme saznali za nju. Odluka je bila da se lanovi Mjesnog komiteta i Vojnog komiteta pod hitno prebace na oslobo eni teritorij. I svi aktivisti uže vezani uz Vojni komitet bili su upoznati s provalom, da se pripremaju hapšenja, da treba oti i iz grada i da se organizira prebacivanje u oslobo enu zonu. No, na žalost, svi nisu prešli.<sup>24</sup>

Ratni sud I domobranskog zbornog podru ja u Zagrebu izrekao je 28. juna 1943. godine presudu koja se odnosila i na neke lanove Karlova koga vojnog komiteta i njihove saradnike. U presudi je stajalo:

»... dne 1. srpnja 1943. izvršena je kazna strijeljanjem: nad domobranom Rožmanom (Stankom) u 15,00 sati, nad stož(ernim) narednikom Stip eviem (Vjekoslavom) u 15,06 sati, nad natporu nikom Kuzmi em (Jurajem) u 15,15 sati, nad satnikom Vrani em (Josipom) u 15,20 sati i nad bojni kom Kneževi em (Ivanom) u 15,25 sati.

... Miloš u Poglavnika pomilovani su ...:

a) bojnik Vi an (Ivan), kojem je smrtna kazna zamjenjena kaznom doživotne teške tamnice,  
b) nadporu nik Frleta (Ivan), kojem je smrtna kazna zamjenjena kaznom od 20 godina teške tamnice,

c) pri (uvani) domobran Gr evi Ivan, kojem je smrtna kazna zamjenjena kaznom od 20 godina teške tamnice,

d) narednik Mudronja (Franjo), kojem je smrtna kazna zamjenjena kaznom od 10 godina teške tamnice,

e) vodnik- ak Novak (Ivan), kojem je smrtna kazna zamjenjena kaznom od 10 godina teške tamnice — svima uz gubitak ina.

... Gornje valja proglašiti dnevnim zapovjedima svim pripadnicima oružanih snaga, i to momadskim osobama uz potrebnu pouku o strogosti zakonske odredbe o ratnim sudovima.«<sup>25</sup>

Ni »miloš u Poglavnika pomilovani« nisu doživjeli kraj rata: pobile su ih ustaše prilikom povla enja iz Sremske Mitrovice.<sup>28</sup>

Ostali su lanovi Karlova koga vojnog komiteta, njihovi saradnici i partijski aktivisti Karlovca, zahva eni provalom do koje je *uslijed nedovoljne budnosti* došlo u maju 1943. godine, stigavši sretno na oslobo eni teritorij Korduna ili Karlova kog NOP-odreda, raspore eni u partizanske jedinice i ustaneve. Predsjednik Komite ta bojnik Frane Bio i proveo je kratko vrijeme u Štabu Karlova kog NOP-odreda u Bosiljevu, govorio na nekoliko narodnih zborova održanih na oslobo enom teritoriju, a zatim otišao u Liku, u Glavni štab NOV i PO Hrvatske<sup>27</sup>...

## SPLITSKI OBAVJEŠTAJNI CENTAR

*Titova depeša Moskvi — prisluškivanje razgovora na jednom sastanku — dvije verzije o formiranju splitskog MOC-a — što je najviše teretilo Radu Konara — djelimi ni uspjeh Vule Deli — istina izgovorena u bunilu — MOC po injekciji funkcioniše — o partizanskim obavještajcima u Dalmaciji — sa uvani obavještajni izvještaji — hapšenje i ubistvo Ivana Lučića i Ljubomira — R. Primorac nije bio Karić — i »krležnjaci« su bili sumnjivi — je li »kurir — aktivist« stigao u Kairo — bojni je otrov upotrijebljen — posljedice pogrešnog izvještaja — detalji koji govore sami za sebe — pravila je i kretanje pojedinaca — novi šef MOC-a i novi obavještajci — i talijanska je obavještajna služba znala da djeluje efikasno — denuncijacije poslane poštom ne stižu do policije — likvidacija etnika Paje Popovića — izvještaji su stigli u Štab 4. operativne zone*

Telegramom br. 27 od 18. avgusta 1942. Tito je javio u Moskvu:

«... Mi smo vrlo dobro organizovali našu obavještajnu službu u Dalmaciji. Informacije slijede. Valter.»<sup>1</sup>

Što se, zapravo, krilo iza tog telegrama?

Osvrnuemo se prije svega na dvadesetak sa uvađenih izvještaja o radu splitskih obavještajaca koji su bili okosnica partizanske obavještajne službe u Dalmaciji. Iz tih izvještaja vide se i obim i metode njihova rada te širina podrške koju su imali — te na in i dubina njihova prodora u neprijateljske redove...

Pokrajinski komitet KPH za Dalmaciju dostavio je 10. oktobra 1941. izvještaj u kojemu se nalazi i ovaj parus:

»U posljednjem smo vam listu pisali o narodnim izdajnicima, pravoslavnom popu Urukalu, dru. Desnici i bivšem banu Bui u, koji pregovaraju s Talijanima u pitanju zajedničke borbe protiv nas. Oni se skrivaju iza toga, što navodno žele zaštiti Srbe od ustaša. Nadalje smo saznali, da je u Splitu prije nekoliko dana održan sastanak između Nike Bartulovića, Ilije Birjanina, etnika i suradnika Koste Pećanca, dra. Mimice i Grjata. Na sastanku je zaključeno, da se u prvom redu mora voditi borba protiv komunizma i u tu svrhu treba putovati u sva mesta (Grjat je već oputovao u Mostar), jer su komunisti krivi za teror, što ga okupatori provode nad narodom, jer komunisti stvaraju nemire.»<sup>2</sup>

Taj je dokumenat pao Nijemcima u ruke i oni su ga preveli, pa je ovo prijevod prijevoda. Kome je izvještaj

upu en, nije nazna eno, ali sude i po svemu, upu en je CK-u KP Hrvatske jer u njemu, pri kraju, nalazimo i re-enicu: »Pišite nam konkretno i opširno o našim zadacima...«

Pravoslavni pop Sergije Urukalo, dr Branko Desnica, bivši ban Primorske banovine dr Mirko Buić, dr Tom Mimica, Radmilo Grdić i Niko Bartulović, predratni desno orijentisani jugoslavenski nacionalisti — u naj-gorem smislu te riječi, okupljeni oko Ilike Trifunovića Biranina, djelovali su s pozicija etničkog pokreta Draže Mihailovića. Njihov sastanak, odnosno razgovor voden u kući dra T. Mimice prislушкиvala je aktivistkinja NOP-a Blaženka Mimica i o tome podnijela izvještaj Partiji.<sup>3</sup>

Poslije u eš a na savjetovanju u Stolicama 26. i 27. septembra 1941. Rade Konar Brko, sekretar CK KP Hrvatske i Ivan Politbiroa CK KPJ, vratio se u Zagreb, gdje se zadržao krajem vremena, a odmah zatim otputovao u Split, kamo je stigao sredinom oktobra. Sa uvanjem, takođe prijevod, njegova prvi izvještaj poslanog desetak dana kasnije CK-u KP Hrvatske u Zagreb. Taj izvještaj sadrži i dva pasusa bitna za organizaciju partizanske obavještajne službe.

Prvi je pasus glasio:

»7. Do sada se posvetilo vrlo malo pažnje vojnoj liniji. Bila su određena tri druga koji treba da se brinu za vezu sa talijanskim vojnicima. *Također smo odredili jednoga druga koji će biti odgovoran za obavještajnu službu.*«<sup>4</sup> (Istakli autori.)

Drugi »koji će biti odgovoran za obavještajnu službu« bio je Dalibor Jakaš Maljković, stari član KPJ, koji je neko vrijeme boravio na školovanju u SSSR-u, a tada obavljao dužnost sekretara jednog od splitskih rajonskih komiteta. Istovremeno je u samom Pokrajinskom komitetu za taj sektor rada, zapravo za davanje direkтиva, primanje i dalje slanje izvještaja bio zadužen Ivan Lučić Lavčević — Borislav, član KPJ od 1926., koji je od 1928. do 1935. godine takođe bio u SSSR-u na školovanju.<sup>5</sup>

Drugi pasus u posljednjem poglavljiju izvještaja ustvari je bio Konarov zahtjev:

»Pitajte beogradsku organizaciju za Marasovića, 4-godišnjeg robijaša, kakav je, kako se držao na policiji i u zatvoru. Fati neka nešto kaže o njemu. Drugovi su ga primili ovdje na rad u tehnicu i misle, da postane glavni tehničar.«<sup>6</sup>

Rije je bila o Anti Marasović i Mirku koji je uskoro, osim rada u partijskoj tehnici, imao i značajnu ulogu u partizanskoj obavještajnoj službi u Splitu. A Fati je bio Andrija Hebrang.

Dr Ivan Oračak i Jovo Popović tvrde da su se Rade Konar Brko i Dalibor Jakaš Maljković prvi i jedini put sreli u oktobru 1941., »onih dana kad PK odlučuje da se oformi obavještajna služba«,<sup>7</sup> a Maljković u svojoj izjavi datoju njima dvojici 8. juna 1974. kaže:

»...Ne sje am se tko mi je od drugova zakazao sastanak s njim. Sastanak je bio u jednoj od splitskih kavana. Pitao me bih li ja preuzeo obavještajnu službu, i to me zbulilo. Htio sam da se ne primim; mnogo je drugih zadatka, kažem. Brko onda kaže: to traži Ce-Ka. E, ako Ce-Ka nareče uye, to je drugo...«<sup>8</sup>

Drago Gizdi, istaknuti splitski partijski rukovodilac, međutim, malo drukči opisuje nastanak partizanske obavještajne službe u Splitu:

»Tu se već uoči rata razvija preko Dalibora Jakaše Maljkovića obavještajna služba i već 1941. formira se Mjesni obavještajni centar (MOC). MOC je s MK Splita održavao veze preko 11-godišnje Bistra Mader i omladinke Milene Ružić ...

Već god(ine) 1941. u Splitu nije bilo neprijateljske ustanove i organizacije, iz koje se ne bi preko pojedinih ljudi dobivali podaci za našu obavještajnu službu.«<sup>9</sup>

Tko je u pravu: Maljković ili Gizdi? Teško je na to pitanje odgovoriti, ali to nije ni bitno.

Nakon malo više od mjesec dana boravka u Dalmaciji Radu Konara je 17. novembra 1941. u Splitu uhapšila talijanska policija. O tome je odmah obaviješten CK KP Hrvatske, a zatim je uslijedio opširniji izvještaj Borića (Ivana Lukačevića), u kojem je riječ i o nastojanjima partizanskih obavještajaca da utvrde tamo mjesto gdje je smješten ranjeni Rade Konar te poduzmu postupke za njegovo oslobođenje:

»Sada vam, drugovi, pišemo šta je sa drugom Brkom. Uspjelo nam je doći s njim u vezu i tako no saznati gdje se nalazi, nakon što su ga prevezli u vojnu bolnicu. Drugarica, koja je dva puta išla u bolnicu, da navodno posjeti talijanske vojnike, nije ga mogla ni jednom naći. Drugarica, koja se namjerno povezala s jednim oficijerom — liječnikom — iz bolnice, da nešto sazna, navela ga je na raz-

govor o Brki, ali oficiru se to inilo sumnjivo i tako je morala razgovor skrenuti u druge vode. Danas poslije podne rekao mi je drug Jovi da mu je zagarantirano da se može za 5.000 lira oslobođiti koga god se želi iz zatvora direktno preko voće Fašija u Splitu. Zaista kod Talijana vlada velika korupcija i mi dopuštamo da se to može dogoditi. Odlu ili smo da mu odmah isplatimo 5.000 lira a nakon oslobođenja Brke želimo isplatiti još 5.000 lira. Mi ne štimo, samo ako je moguće da ga oslobođimo. Ništa drugo ga ne tereti osim falsificiranih propusnica i legitimacija. Time bi imao taj fašista formalnu motivaciju da ga pusti na slobodu. Vrlo nam je teško što vam ne možemo bolje vjesti saopštiti o Brki, ali u inili smo sve da ga oslobođimo iz ruku fašističkih krvnika.«<sup>10</sup>

I taj je dokument sa uvan u njema kom prijevodu! Jovi je bio pseudonim Vicka Krstulovića, sekretara PK KPH za Dalmaciju,<sup>11</sup> a pokušaj podmićivanja »voće Fašija« (organizacije fašista — primj. autora) nije uspio.

Podatak da Radu Konara »ništa drugo (ga) ne tereti osim falsificiranih propusnica i legitimacija«, nažalost, nije bio ta an. To se najbolje vidi iz izvještaja Kraljevske kvesture u Splitu, tj. kvestora Giuseppea de Litala (Duzepa de Lital), dostavljenog 26. februara 1942. »vojnog kraljevskom i carskom prokuratoru specijalnog suda za Dalmaciju« u Zadru, iji je »predmet: Teroristička aktivnost Komunističke partije u Splitu, atentat na nim bombama po injen protiv odjeljaka vojničke divizije 'Alpinski lovci'.«<sup>12</sup>

U tom izvještaju opširno se govori o događajima i istrazi voenoj poslije napada na talijansku Muziku u Splitu 7. novembra 1941. i u vezi s tim spominje se Ivan Rei. Zatim slijedi pasus:

»Ovaj je u mjesecu studenome prošle godine bio označen u ovoj R. Kvesturi, iz povjerljivača izvora, kao sumnjivi element, kome su 25. istoga mjeseca bili poslani agenti ove vojnicike stanice u njegov stan, kako bi se uvjerili o tome. U prisutnosti agencata ovaj je strelovitim kretnjom skočio kroz prozor i dao se u bijeg.«<sup>13</sup>

Nakon opisa ranjavanja i hvatanja Ivana Reia, tj. Rade Konara, govori se o njegovim falsifikovanim legitimacijama i propusnicama, o njegovu upornom odbijanju »da dade bilo kakva objašnjenja u pogledu različitih dokumenata«, a onda slijedi ono najgore:

»Prilikom pretrage sobe, koju je poduzeo isti inovnik — u njegovoj sobi u jednom ušivenom

džepi u, u džepi u njegove majice, prona eni su listi i popisa s napisanim bilješkama, dijelom na hrvatskom, a dijelom na talijanskom, koje se ti u brodovlja smještenog u mjesnom brodogradilištu, s grubim opisom samog brodogradilišta i smještaja nekih brodova ve e tonaže, kao i bilješkama o cisternama što postoje u blizini Be a.<sup>14</sup>

Na scenu je smješta stupila i talijanska kontraobavještajna služba. Zatvorenik je preba en u »Vojnu bolnicu (Campo 48) da se olakša mogu nost ispitivanja i da se izbjegnu mogu i vanjski kontakti«.<sup>15</sup>

Ali, tu je i splitska partizanska obavještajna služba: za spašavanje druga Brke PK KPH za Dalmaciju zadužio je njezina rukovodioca Dalibora Jakašu Malj ika. On angažuje lijepu dvadesetogodišnju studenticu, skojevku, Vulu Deli . Evo njezina djelomi no skra enog, ali veoma interesantnog sje anja:

»Malj ik kaže: ini što ho eš, ali mi moramo saznati gdje je drug Brko!... Znala sam mu nadimak (Brko) i da ima legitimaciju na ime Ivana Re-i a i da ima jedan zlatni zub. To su bili svi podaci o drugu kojega sam morala prona i. Prvi mi je problem bio moj mladi , sada moj suprug: kako da njemu objasnim druženje s talijanskim vojnici-ma i fašistima. Drugi problem: obitelj i drugovi. Starija sestra, Drina, bila je zatvorena. A mlada sestra, Marija, na sav glas me psuje: 'Bruka ku u, skita se s Talijanima!' ... Zatim: skojevci — progno-nili su me po gradu, pa me Malj ik morao zašti i-vati. Malj ik je riješio problem i s mojim mladi-em: otiašao je k njemu u trgovinu, rekao mu je da je komunist i da sam ja na partijskom zadatku i — Julije je sve to shvatio, ak nam je i pomagao, mnogo nam je pomagao... A put do Konara, do druga Brke, bio je zaista mu an. im sam primila zadatak, povezala sam se s jednom fašistkinjom, nekom Jolandom Ingravale. Ona i njezin muž Belotti, koji je znao eš e svra ati u kavanu moga oca, na obali, dok je Talijani nisu zatvorili, po-mahnitali su poslije okupacije: uselili su u novi stan, pogospodili se... Tako ja na em tu donu Jolandu i nas dvije se prijavimo za posjet bolesnici-ma i ranjenicima. Nakupovale smo kojekakvih darova i eto nas u Ospedale da campo (poljska bolnica — primj. autora). Kako sam dobro znala talijanski, lako nam se bilo sporazumjeti. Do e-

kao nas je osobno direktor te poljske bolnice, kapetan Giovanni Ferrari (Dovani Ferari). Uz njega, nekoliko lije nika. Jedan od njih, nizak, krivonog, iz Verone, zvao se Amadeo Lavagnoli (Lavanjoli), prilijepio se za me; prava uš. A ja ljubazna, po zadatku. Obilazimo sobe, smješkamo se ranjenicima, dijelimo okoladu, to imo naran adu, nutkamo ih slatkisima... A za sve to vrijeme promatram: nije li negdje drug kojega tražim, s nogom u gipsu, sa zlatnim zubom. Primijetim li takvoga, trebala sam samo šapnuti: 'Brko?' Tako je rekao Malj ik. Ali nije bilo nikoga nalikog na druga Brku, ni u jednoj sobi. Kad smo odlazile, ostavila sam boce od naran ade: razlog da opet do em. A dr Lavagnoli presretan, stalno pripitkuje ho u li još dolaziti. Ja tada njega upitah: jesmo li obišli sve sobe. Uvjeravao me da jesmo...

Kad sam 'išla po boce', sa mnom je bila jedna naša drugarica. Tada mi je dr Lavagnoli zakazao sastanak u gradu: da prošetamo. Dugo smo hodali, i stalno sam svra ala razgovor na bolnicu i ranjenike, a moj krivonogi kavaljer bi da hofira. Dosadilo mi je sve to i ja ga izravno upitam: Što je s onim koji se bacio s prozora drugoga kata? Je li i on kod njih? Lavagnolljevo lice je bilo izbezumljeno. Buljio je u mene nekoliko trenutaka, a onda promucao:

— Mama mia, zar ste i vi komunista?

Jedva sam ga smirila. Ne, kažem, nego govori se o tome u gradu, pa eto tako, zanima me koliko je u svemu tome istine. Pri tome sam mu pokazala pismo fašisti ke organizacije. (Il segretario provinciale Romolo Franceschini je pisao: '... Bitemo sretni da se upoznamo i da vam damo poneki zadatak koji biste mogli korisno obaviti...') A moje je pitanje ostalo bez odgovora. Nekoliko dana kasnije, na veeri kod done Jolande, dr Lavagnoli me ponovo pitao kada smo malo prošetati. Odbila sam. Bio je tužan. Tražio je razlog. Otvoreno sam mu rekla, poluglasno:

— A o onome koji se bacio kroz prozor ništa ne znate?

Zagrcnuo se:

— Ne govorite ovdje o tome...

Kasnije, kad smo ostali sami, rekao mi je sve o 'mom bolesniku': da je u nekom sobi ku kraj WC-a, na drugom katu, sjeveroistočni ugao bolnice, prozor prema istoku... Saznala sam da straže u

bolnici kontrolira jedan stari reaktivirani maresciallo (marešalo), neki Rovat, koji je bio komandir straža i u zatvoru kod moje sestre. Sve mi se ini da je radio za englesku obavještajnu službu. Ponekad sam s tim starim maresciallom razgovarala, jer Važna je svaka rije ', govorio je Malj ik. Jednom mi tako re e:

—Idem obi i moje karabinjere?

—Ima li mnogo opasnih zatvorenika?

— Jedan. Težak. Vrlo težak. Neki Rei , koji nije Rei ...

Odmah sam to javila Malj iku. Inzistirao je da se sve u ini kako bismo se povezali s Rei em 'koji nije Rei '. Za vezu sam izabrala mog doktora Lavagnollija. Dala sam mu olovku i papir i jednostavno zamolila:

— Predajte to ovjeku prebijene noge, onome koji je skakao s drugog kata...

Po Malj ikovom savjetu tada sam doktoru obe ala da emo zajedno pobje i iz Splita. Obe ala bih mu svašta, samo da me poveže s drugom Brkom. Otišao je zadovoljan: 'Sutra u vam donijeti pismo od vašeg bolesnika'. Ali to pismo nije nikad stiglo, kao što ni moja olovka i papir nisu predani drugu Brki. Naime, upravo te no i zapaljena je bolnica u logoru broj 48. Tko je i kako podmetnuo požar, nikad se nije saznalo. Ali ja sam uvjereni da je požar netko organizirao, jer zašto bi ina e u vatrogasne cijevi baš te no i bio uba en pjesak! Tenente Vacca (Vaka), što zna i: krava, opasan fašista, koji se iživljavao nad zatvorenicima, odmah je organizirao izvla enje druga Brke iz zapaljene bolnice. Nije brinuo o ranjenicima: mislio je samo na 'Rei a koji nije Rei '. Izvukli su ga na sporedna vrata i prebacili u zatvor Sv. Roko. Meresciallo Rovat ga je odvezao u kamionu. A meni je rekao, ljutit:

— Niste to smjeli u initi ... Sad mu ne možete pomo i!

To je sve što sam mogla u initi...»<sup>16</sup>

Veza s R. Kon arom ipak je bila uspostavljena i on je iz bolnice Pokrajinskog komitetu KPH za Dalmaciju poslao pismo pisano u tre em licu, o kojem smo ve pisali.

Podvrgnut teškim mu enjima, Kon ar je u jednom trenutku, sude i po svemu, pokušao da izvrši samoubi-

stvo: sko io je 22. novembra s drugog sprata bolnice. U talijanskom dokumentu stoji da je tom prilikom zadobio »prijevol desne tjemenja e i ostale povrede zbog kojih ... se nalazi u neposrednoj opasnosti po život.<sup>17</sup>

U ve spomenutom izvještaju kvestora De Litala od 26. februara 1942. o onome što se zatim dogodilo u vezi sa zatvorenikom Ivanom Rei em stoji:

»Kad je ponovo bio podvrgnut kirurškoj operaciji, za vrijeme grozni avog delirija spomenuti je inovnik uspio kroz nesuvisle re enice sabrati korisne elemente, koji su dopustili našim vlastima u Zagrebu, koje je ova R. Kvestura zainteresirala, da ga identificiraju kao opasnog komunisti kog vo u Kon ar Radu, sina Gece i Kon ar Stanke, ro ena 28. 10. 1911. u Kon arevu Kraju, op ina Plitvi ka Jezera, kotar Korenica.«<sup>18</sup>

Dr Jovan O ak i Stevo Popovi pronašli su interesantan dokument o kojemka kažu i ovo:

»Upravnik splitske okupatorske policije Scaminaci (Skamina i), u jednom telegramu generalnoj direkciji policije kaže da je Kon ar 'poslije pokušaja samoubojstva u grozni avom bunilu nesuvislo izgovorio rije i koje su se odnosile na veliku Jugoslaviju, slobodnu Dalmaciju i na Antu Pavelića, pobudivši time sumnje da bi mogao biti emisar doti nog Paveli a.<sup>18</sup>

Glupa teza da bi uhapšeni I. Rei »mogao biti emisar doti nog Paveli a« upu en u Split »da bi organizirao propagandu za pripajanje Dalmacije Hrvatskoj« brzo je pala u vodu.

Sudbina Rade Kon ar, uprkos daljim naporima partizanske obavještajne službe i Pokrajinskog komite ta KP Hrvatske za Dalmaciju, poduzimanih uglavnom radi njegove razmjene, bila je zape a ena. Osu en na smrt od talijanskoga vojnog suda u Šibeniku, umro je smr u heroja.

U knjigama *Dalmacija 1941 i Dalmacija 1942*, napisanim u formi dnevnika, istaknuti dalmatinski prvoborac i partijski rukovodilac Drago Gizdi (u drugoj knjizi) u »Dodatku« donosi poglavlje »Obavještajna služba u Dalmaciji«. U tom poglavljtu kaže da je na tom sektoru posebna pažnja bila pridana Splitu, gdje je, kao što smo ve rekli, u toku 1941. pomo u Dalibora Jakaše Malj i ka formiran i Mjesni obavještajni centar (MOC).<sup>20</sup>

Glavni Malj ikov pomo nik sve do njegova odlaska za Zagreb odnosno u Glavni štab NOP-odreda Hrvat-

ske u junu 1942. bio je Mirko Srdelić, koji ga je tada i zamijenio na dužnosti šefa splitskog MOC-a.

Prema Gizdi evim navodima, D. Jakaša Malj ik...

»... u po etku stoji u vezi s PK, preko njegova org. sekretara Ive Amulića, a kasnije preko Ante Marasovića i Mirka. Obavještenja o radu fašisti ke organizacije u Splitu dobivala su se preko drugarice Vule Delića, a o radu 'Srpskog odbora', odnosno etničkih (Bir aninova) 'Nacionalnog komiteta' i o stanju među bivšim jugoslavenskim oficirima davali su obavještenja Rudi Primorac, Gojko Božanić i još neki.«<sup>21</sup>

Kao uspjehe splitskog MOC-a Gizdi navodi:

— šifrirane kartoteke »o radu svih neprijateljskih funkcionera na značajnim položajima«;

— montiranje (već 1941) specijalnih naprava u podrumu, u strojarnici talijanske Prefekture, kojima su »prisluškivani svi razgovori prefekta Zerbina« kao i naprava »u Glavnoj pošti«. Uređaj »u strojarnici Prefekture« montirao je »lan Partije koji je tu bio namješten«, kaže Gizdi, ali ne spominje njegovo ime. O osobi ili osobama koje su u Glavnoj pošti postavile »naprave za prisluškivanje u korist NOP-a« ne kaže ni toliko.

O ostalim gradovima Dalmacije Drago Gizdi kaže:

»Obavještajnom službom u Šibeniku po njegovom formirajući rukovodi Lukica Belamarić-Stević. U toj službi u Šibeniku su se isticali Petar Rončević, sudac Josip Košta, Frane Friganović i drugarica Šurić.

Na terenu Primošten—Rogoznica obavještajnim radom rukovodio je Jure Perat.

Ante Šorić-Golub prvi je, koji u Zadru radi na obavještajnoj službi.

U Kninu se isti u obavještajnim radom Ivan Lala, Slavko Jelić (do odlaska u partizane), zubar Ilić i Dušanka Jelić.

U Drnišu prvi rade u obavještajnoj službi Slavko Kušpilić i Zlatko Cota.

Obavještajna služba Sinja spadala je među najbolje u Dalmaciji. Tu je od po etka NOB postojala mreža obavještajaca. Među njima su bili: Petar Pavić, koji i rukovodi tom službom do svog odlaska u partizane, Milivoj Atipović, koji zamjenjuje Pavića po etkom 1942., pa Predrag Grabovac, Ivan Boko, Grgo Maras, Zlata Vučemilo i Ivanija Matić. U Sinju je obavještajna služba redovno dobivala po jednu kopiju naređenja, koja su izdavale ustaške vlasti. Tajnik opštine Mirko Jad-

rijevi u Vrlici bio je tamo glavni obavještajac u 1941 —1942.

U Omišu su se najviše isticali obavještajci Jozo Marušić -Pjesnik i Filip Baučić. I tu je naša obavještajna služba imala svog ovjeka u svakoj neprijateljskoj ustanovi i organizaciji ('Velikoj župi' Cetina, Kotarskom na elništvu, žandarmeriji i t.d.). U Solinu su prvi koji rade na obavještajnoj službi Stipe Marušić i Zivko Drašković. Dalje su se isticali Pavao Lozo na području Imotskog, Martin Vežić i Ivan Rafaneli u Makarskoj, Jozo Martinac-Grgin i Zdenka Dilipetar u Vrgorcu, Sergije Petrović u Pločama, Ante Bartulović na Hvaru, Ivica Jerićević - Šćepo na Korčuli, a na Pelješcu Jozo Pleho i Niko Milat.<sup>22</sup>

Gizdi kaže da je »obavještajna služba u Dalmaciji zauzela (je) od prvog dana NOB vidno mjesto u toj borbi« i dodaje da »već god. 1941. u Splitu nije bilo neprijateljske ustanove i organizacije, iz koje se ne bi preko pojedinih ljudi dobivali podaci za našu obavještajnu službu«.<sup>23</sup>

Riječ je, dakle, naročito kada je u pitanju Split, bila o »svenarodnoj partizanskoj obavještajnoj službi« ije je postojanje, u specifičnom obliku, bez obzira na obrazloženja i tumačenja, morao da prizna i etnički vojvoda Ilija Trifunović. Biranin napisavši »dragom bratu« Draži Mihailoviću u 9. maja 1942. iz Splita:

»U Splitu, celoj Dalmaciji, pa i Hrvatskoj, a naročito u ovom glavnom mestu na primorju kao da je 90% komunista...«<sup>24</sup>

I Talijani su morali da priznaju to isto. U dokumentu koji nosi datum 5. maja 1942. i naslov »Razmišljanja o subverzivnom komunističkom pokretu u Splitu« stoji:

»Subverzivni elementi najveći im dijelom su ostali u sjencu. Na njihovu stranu svrstali su se skoro svi Jugoslaveni grada.

Podsjetit emo tako er i na riječi federala na jednoj drugoj zatvorenoj smotri: 'Ovdje nemate nikog osim neprijatelja: stoga morate od ovog momenta kao neprijatelje smatrati i vaše poznanike, kao i vaše prijatelje koji nisu Talijani'.<sup>25</sup>

A u izvještaju Provincijske komisije ratne cenzure od 15. juna 1942. nalazimo i pismo koje je gospoda Amilia Reberscheg-Calle (Amilija Reberšek-Kale) iz Zadra uputila potporu niku Reberschegu Arrigu iz pješadijskog puka »Bergamo«:

»(...) na svaki način budi obazriv, nemaj povjerenja ni u koga, ne upuštaj se u veze s mještani-

ma, niti primaj pozive u ku u ni kod koga jer je na taj na in nestalo nekoliko oficira, bježi od žena ti-su u kilometara daleko, sve su špijunke i u službi komunista, neka ti o i budu otvorene, a pamet budna.«<sup>26</sup>

Kada smo ve kod knjiga Drage Gizdi a — dragocjenih ne samo za historiju NBO-a u Dalmaciji nego i šire — spomenu emo slu aj koji veoma dobro ilustruje metode rada partizanske obavještajne službe u Splitu. Pod datumom »ponedjeljak 30. novembra« 1942. on piše o formiranju tzv. Gra anskog bloka u Splitu, koji je trebao da bude protuteža Gradskom NOO i s tim u vezi daje kratku, ali indikativnu napomenu:

»Miloš Jelaska ušao je u Gra anski blok' u suglasnosti s rukovodstvom NOP-a, da bi nas obavještavao o aktivnosti bloka.«<sup>27</sup>

Šesnaest godina nakon objavljivanja Gizdi evih knjiga *Dalmacija 1941* i *Dalmacija 1942* štampan je 1975. u Beogradu, u izdanju VIZ-a JNA, deseti tom edicije *1941—1942 u svedo enjima u esnika NOB* i u njemu opširni Gizdi ev lanak na više od 35 stranica (232—269) s naslovom »Razvoj narodnooslobodila ke borbe u Dalmaciji u 1942. godini«. U tom se lanku našlo i poglavljje »Obavještajna služba«, sadržajno veoma sli no, a mjestimi no i istovjetno s »*Dodatkom Obavještajna služba u Dalmaciji*«, objavljenom u njegovoj knjizi *Dalmacija 1942*, što smo ga opširno citirali. Me utim, ovaj put autor nije spomenuo ni jedno jedino ime ili prezime nekog partizanskog obavještajca, premda govori o njihovim funkcijama, zaposlenjima, pothvatima... Zašto? To je još jedno pitanje na koje nemamo odgovor.

Sa uvani su originali 13 izvještaja rukovodioca ili rukovodilaca Splitskoga obavještajnog centra iz posljednjih mjeseci 1941. i prvih mjeseci 1942. godine. Rekli smo rukovodioca ili rukovodilaca zato što su tri izvještaja (prvi, drugi i etvrti) potpisana pseudonimom Duško, ostali pseudonimom Ka i , a mogu e je, zapravo je vjerovatno rije o istoj osobi — Daliboru Jakaši Malj iku! Izvještaji su ozna eni brojevima (nedostaju »Izvještaj br 6« i »Izvještaj br. 7«), ali ni na jednome nema datuma. Ipak, približno vrijeme njihova pisanja mogu e je utvrditi na osnovi njihova sadržaja.

Da krenemo u malu avanturu i pokušamo bar djelomi no analizirati neke dijelove tih »anonimnih« izvještaja, — daju i citirane tekstove doslovno — utvrditi zna enje podataka koje su sadržavali te pomo u njih

ilustrovati metode rada partizanskih obavještajaca...

»Izvještaj br. 1«, s potpisom Duško, po injе rije ima:

»1) Ovaj je plan ta an. Cedula br. I i II. služi kao objašnjenje.—«

Nažalost, plan o kojemu je rije, kao ni spomenute »Cedule«, nismo pronašli, ali se, o ito, radilo o preciznim i provjerenim podacima.

U to kama 9) do 13) tog izvještaja stoji:

»9) Longo-Novakovi kod kojega je bio neki izaslanik Paveli a vodili su neke pregovore i tu je zagarantovano imanje Longa sa strane ustaša.

10)— B. Andelinovi se povratio iz Ljubljane i sada se nalazi u Splitu.

11)— Jevdevi se pred tri dana vratio iz Milana u Split.

12)— Major Kurajica je izjavio i najzad priznao da je sjedio na dve stolice, da je pregovarao s nama i da je bio vezan sa Longom i jedan dan pre nego je imao otpustovati u Knin bio je uhapšen. To je priznao u jednom intimnom razgovoru kad je ve bio uhapšen. Dalje je izjavio da se je razo arao ako se ikada povrati da e iskreno pre i na stranu partizana, jer da se je kona no sada uverio kuda vodi politika Longa i komp. (naime je saznao za pregovore Talj. i etnika).

13)— etnici i Talj. su vodili 8 dana pregovore u nekom selu kod Nevesinja, sa strane Taljanabili su l. obaveštajne službe, a glavni pregovaraoc etnika bio je neki Petkovi iz Beograda koji je specijalno za to doputovao, etn. su bili odjeveni u odorama etnika, ak darovali jednu etni ku monturu jednom pregovaraocu. Postignut je sporazum o stvaranju jednog zajedni kog odbora za saradnju i postignut sporazum o zajedni kom istupanju etnika i talijana protiv partizana, etnici moraju uspostaviti vezu i tobožnju saradnju sa partizanima a o svemu obaveštavati Taljane koji e po podatcima koje dadu etnici do ekivati part, i likvidirati ih.«

A sam izvještaj završava ovako:

»Za sada dosta pozdravlja Duško.

P.S. O sporazumu etnika i Talj. oprezno sa objavlјivanjem, da nebi uništilo vezu koja nam je vrlo važna i za budu i rad.«<sup>28</sup>

Dr Niko-Longo Novakovi, velikosrpski orijentisani politi ar, predratni poslanik za kninski srez, brzo je našao zajedni ki jezik i s talijanskim okupatorom i s usta-

šama kada je bila u pitanju njegova poprili no velika imovina.

Kad je rije o »objavljanju« dijelova ovog izvještaja, Duško nesumnjivo misli na glasilo PK KPH za Dalmaciju »Naše vijesti«, koje je od juna 1941. ilegalno štampano u Splitu.

»Izvještaj broj 2«, s potpisom Duško, na prvoime mjestu donosi razgovor autora s jednim majorom bivše jugoslavenske vojske ije se ime ne spominje. Doti ni mu je major dao podatke o držanju nekih oficira, a zatim:

»Izjavio mi je da se idejno slaže s nama, da nam stoji na raspoloženje, da on ne postavlja никакove zahteve nego je spreman izvršiti sve ono što budemo od njega tražili.

Ja ga mislim iskoristiti po liniji obaveštajnom a time ga i proveriti, a ako Vi smatrate da ga za nešto treba iskoristiti — samo me obavestite. Kao major-vojnik je dobar specijalista. Ti me o ovom izvesti.«

Iz ta ke broj 2 izvještaja (koja slijedi) vidi se da je partizanska obavještajna služba odli no funkcionisala i u najvišemu talijanskom splitskom štabu. Vjerovatno se radilo o prisluškivanju razgovora u kancelariji prefekta Zorbina ili o podacima dobijenim od talijanskog oficira o kojemu e biti rije i malo kasnije. Naime, tu su i re enice:

»Iz Splita ovih dana odlazi itav korpus i to u Dubr(ovnik), a zatim u borbu za likvidaciju partizana u Bosni. Ju er su bilježili u Štabu punkte na karti i ozna ili mjesta gdje se nalaze partizani (sa crvenom to kom) etnici (sa zelenom), a crvenom crtom gdje se nalaze ribeli.«

(»Ribeli« je talijanski izraz za ustanike).

Sude i po upravo citiranim podacima, taj je izvještaj pisan u martu ili po etkom aprila 1942, u toku priprema za tre u neprijateljsku ofanzivu.

U ta ki 4) stoji:

»4) Danas sam žurno izvešten da se spremi okruživanje i iš enje Solina, odmah sam izvestio i poduzeti su potrebni koraci.«

Ta ka 5) baca interesantno svjetlo na neke ponekad primjenjivane metode rada i na organizaciju partizanske obavještajne službe:

»5) Jedan talj(anski) oficir koji nas o svemu obaveštava odlazi skupa sa gener(alom) Dalmazio (treba Dalmazzo — Dalmaco — primj. autora) u Dubr(ovnik) i traži da ga se tamo poveže sa ne-

kim našim ovjekom, ali ne da figurira kao komunista nego kao anglofil, on vjeruje da i sada ima vezu i da radi sa anglofilima. On e nas povezati sa nekim oficirom koji e do i u Split na njegovo mjesto isto tako sa generalom ili njegovim a u-tantom koji e do i u Zadar, ali uvek kao anglofili. Zato u Dubrovniku treba svakako na i nekog inteligentnog ovjeka, instruktirati ga kako treba raditi i treba da zna talijanski, o tome se žurno pobrinite. Ja sa tim ovjekom moram isto biti povezan, razume se posredstvom P. K.« (Pokrajinski komitet — primj. autora.)

Možda e netko danas re i kako je bilo nepošteno obmanjivati talijanskog oficira i ostavljati ga u uvjerenju da radi za Engleze. Ali, poštenje i obavještajna služba po esto nisu išli, niti idu, ruku pod ruku! To je vjekovna istina.

Napokon, posljednja re enica upravo citiranog passusa nedvosmisleno govori da je obavještajnom službom u Dalmaciji rukovodio P. K., tj. Pokrajinski komitet KPH.

Sljede i tekst tog izvještaja ve im dijelom govori upravo o organizacionim pitanjima:

»6) Sa odlaskom profesora ostao sam ja i 'Ciko' sam jeli da tako ostane?

7) Rukovodioc intelektualaca bio je profesor sad nema koga, zato mislim da bi trebalo primiti u partiju Zunka on radi vrlo aktivno u toj grupi ve dugo vremena i trebalo bi ga ve jednom primiti u partiju, javi mi što pre, — jer trebam rukovodioca. (...)

Pozdrav Duško

II. P. S. Javi 'Ciku' da sazna kakav je ovjek E. F. radio kod Gece Kona u Beogradu kao novinar sad je u Splitu, trebaju mi podatci o tom ovjeku, zatim neka ispita tko je i što radi Dr Z. on je ovde u Splitu, kod njega zalazi esto marsallo karabini-  
era Ernest Ravot, to mi isto treba žurno znati, ali oprezno o ovom poslednjem.<sup>29</sup>

Tko je bio profesor, tko Ciko, tko Zunko, tko E. F., tko Dr Z.? Sigurno možemo odgovoriti samo na jedno od ovih pitanja: E. F. je bio Eli Finci, još prije rata poznati novinar i pozorišni kritičar.

Me utim, zabunu unose podaci koje daje Drago Gizdi, u knjizi *Dalmacija 1942*, uz datum »petak, 16. oktobra«:

»Eli Finci kao predratni lan KP morao je ljeti 1941. pobje i iz Sarajeva u Split. U Splitu je radio

po zadacima Agitpropa. Predavao je na sastancima partijskih organizacija i po odluci Partije održavao vezu s Jev evi em. U proljeće 1942. Finci je uhapšen, pa nakon puštanja iz zatvora u junu iste godine odlazi u partizane. Potom na Dinari i u Livnu radi u Agitpropu PK.<sup>30</sup>

Pitanje je kako to da rukovodilac Splitskoga obavještajnog centra nije znao tko je Eli Finci kojega je Po-krajinski komitet još u jesen 1941. zadužio da održava vezu s jednim od etničkih perjanica u Dalmaciji, Dobrosavom Jev evi em, poznanikom, vjerovatno, još iz Beograda. A ta je veza svakako imala i svoju obavještajnu komponentu. Međutim, u uslovima stroge ilegale kada svatko zna samo ono što mora znati, i to je bilo moguće.

»Izvještaj br. 3«, prvi koji nosi potpis Kačića, svojim sadržajem najpribližnije upućuje na vrijeme kada je pišan. Njegova prva rečenica glasi:

»1) Uoči sam da se u bolnici nalazi Borić, ako je to istina treba odmah poduzeti mјere za njegovo oslobođenje.«<sup>31</sup>

Borić je bio nadimak Ivana Lučića Lavevića, lana PK KPH za Dalmaciju. On je od 1928. do 1935. boravio u SSSR-u na školovanju, a zatim se vratio u Split. Borić i Maljik su se dobro poznavali, najvjerovali još iz SSSR-a, a zatim su potkraj 1940. držali predavanja na istim partijskim kursevima u Splitu.<sup>32</sup>

Već potkraj aprila 1941. odmah nakon okupacije, prije PK KPH za Dalmaciju formirana je Vojna komisija sa I. Lučićem Lavevićem na čelu, i tada je za rad po njezinoj liniji za sektor Solin, Trogir i Kaštela određen Drago Gizić.<sup>33</sup>

Dana 23. juna 1941. počeo je izlaziti najprije svakodnevno, a zatim svaki drugi dan list »Naš izvještaj«, o kojem prvoj Redakciji Drago Gizić kaže:

»Redakciju 'Našeg izvještaja' sa injavili su drugovi:«

Ivo Lučić - Lavević, Leo Geršković - Marin, Ante Marasović - Mirko i Zlata Šegvić. A. Marasović dočekao je u Split iz Sarajeva u maju 1941. g.<sup>34</sup>«

U svom prvom izvještaju upućenom nakon dolaska u Split, 22. oktobra 1941., CK-u KPH Rade Končar Brko napisao je, kao što smo već vidjeli, da je PK, osim ostalog, odredio jednog druga »koji će biti odgovoran za službu izvještavanja«.<sup>35</sup> Taj je drug, prema nekim izvorima bio Ivan Lučić Lavević. A upravo je on, pod pseudonimom Borić, ta noć mjesec dana kasnije, 22. novem-

bra 1941, dostavio CK-u KPH izvještaj o hapšenju Rade Konara Brke!<sup>36</sup>

A onda je 9. februara 1942. u 15,10 sati prefekt Splita Zerbino uputio »guvernatoru Dalmacije« u Zadar depešu:

»Predmet: Hapšenje navodnog Lu i a Iva.

Br. 01030. — No u 7/8. ovog mjeseca, agenti mjesne Kvesture, nastavljaju i poznatu djelatnost koja je u toku, iznenadili su u kući Bošnjaka Mirka Jakova nepoznatog navodnog Lu i a Nikole i Poliko Vinke Ivu, rođenog 23. 12. 1905. godine u Starome Gradu, i kod njega našli osobnu kartu na ime Bojani a pok. Ivana Petra.

Sko ivši kroz prozor stana, imenovani je nastojao izbjeg i hapšenje od strane agenata koji su, da bi ga u tome spriječili, ispalili dva metka iz pištolja — bez posljedica.

Agenti su Lu i a uhvatili i smjestili u mjesni zatvor.

Istraga se nastavlja.<sup>37</sup>

Prema tome, Drago Gizdi grijehi u datumu kada u svojoj već spomenutoj knjizi *Dalmacija 1942* pod »Subota, 7. februara« piše:

»Prošle noć i oko tri sata upali su karabinjeri u stan druga Jakova Bošnjaka u Klarinoj ul. br. 16 u Splitu. Kod Bošnjaka su se nalazili na spavanju drugovi Ivo Lučić -Lavević -Borić i Ante Jurjević -Baja te su obojica pali u ruke neprijatelja.<sup>38</sup>

Uz taj tekst D. Gizdi je dao napomenu:

»Karabinjeri su došli hapsiti J. Bošnjaka zato, što ga je pod batinama prokazao Jozo Dumani. Dumani je zapravo pokazao bunker, jer ga je sam radio. Tražeći jednog, našli su trojicu, Karabinjeri toga asa nisu znali, koga su uhapsili.<sup>39</sup>

Sredinom maja 1942, nakon neuspjelih pokušaja spasavanja R. Konara i Lučića Lavevića, više od 70 uhapšenih aktivista NOR-a, zajedno s njima dvojicom, prebačeno je iz Splita u Šibenik na suđenje.

Nekoliko dana kasnije, »21/5/42 14,50 h«, guverner Dalmacije Bastianni uputio je u Rim »za Ducea« (Ducea) šifrirani brzojav:

»Za Ducea

Obavještavam vas Duce da su poznati procesi nad splitskim teroristima, započeti su ujutru, završeni jutros u 6,30 s ukupno 28 osuda na smrt od kojih je 26 biti izvršene im pročiće 24 sata, poslijevrata presuda stupa na snagu, a 2 su ukinute u vezi kojih se uzdržavam da referiram.

Devotorica okrivljenih je razriješeno, a ostali su osu eni na razli ite kazne zatvora.  
Do sada nikakva reakcija komunista.  
(...)

Bastianni.«<sup>40</sup>

Me u 28 osu enih na smrt nalazio se i Rade Konar. Njih 26 strijeljano je 22. maja, a za ostalu dvojicu u popisu Uprave Istražnog zatvora Šibenik piše:

»27. Ugrin Andrija (Toma)... osu en na smrt vješanjem, prevezen u Šplit u istražni zatvor.

28. Krstulovi Ante (Ivan) ... osu en na smrt vješanjem, a nalazi se u istražnom zatvoru u Šibeniku.«<sup>41</sup>

Redakcija druge knjige *Narodnooslobodila ka borba u Dalmaciji 1941—1945*. stavila je uz ime Andrije Ugri na napomenu:

»Nije strijeljan jer je lažno optuživao i prokazivao svoje drugove.«<sup>42</sup>

Na kazne zatvora, prema zvani nom popisu Uprave Istražnog zatvora u Šibeniku, osu ena su i »odvedena u tamnicu Kopar« osobe od broja 29 do broja 53, dok je:

»54. Župa Desanka ..... osu ena na zatvor i odvedena u splitski zatvor.«<sup>43</sup>

U vezi s Najevim Ivanom Redakcija je dopisala na pomenu:

»Blaže kažnen jer je kao i Ugrin svjedo io protiv svojih drugova.«<sup>44</sup>

Istovremeno, za Župa Desanku Redakcija je napisala: »Špijun i provokator«, a zatim i to da je »osu ena na zatvor i odvedena u splitski istražni zatvor gdje je i dale korištena kao špijun«.<sup>45</sup>

Partizanska kontraobavještajna služba nije zapazila špijunsku aktivnost D. Župe. To se vidi iz depeše koju je kvestor Splita Scaminaci (Skamina i) 20. maja 1942. uputio »Guvernatoratu Dalmacije Glavnoj upravi policije«, u kojoj se o njoj, pored ostalog, kaže da je »stara 18 godina, doma ica, nastanjena u Splitu« i da ju je 26. oktobra 1941. uhapsilo Politi ko odjeljenje splitske kvesture. Zatim slijedi tekst:

»Ona je dala važne detaljne podatke koji su omogu ili veoma obiman i koristan razvoj vo enja istrage na podruju komunizma. Naro ito je kroz uzastopne povjerljive i spontane izjave Desanke Župa ve uspjelo da se postepeno identificira na stotine imena komunista, od kojih se nekoliko ve nalazi u zatvoru, a ve im dijelom treba na rednih dana uhapsiti.

U toku vo enja istrage protiv komunista koji-

ma se sada sudi, našlo se i ime Desanke Župe, zbog ega je ona morala biti optužena.

S obzirom da je rije o osobi koja se može još iskoristiti za ciljeve policije, moli se Vaša ekselencija da se ovo, uz rezervu, saop i Specijalnom suđu u cilju ublažavanje kazne a da se kasnije, po mogu nosti, pomiluje.<sup>48</sup>

A što se dogodilo s Jakovom Bošnjakom, Antom Jurjevi em Bajom i Ivanom Lu i em Lav evi em, koji su uhapšeni zajedno s njom? J. Bošnjak je u Šibeniku osuđen na kaznu zatvora i odveden u tamnicu Kopar, a I. L. Lav evi i A. Jurjevi , sa još osam optuženih, »osloboleni (su) zbog nedostatka dokaza i odvedeni u Split na raspolažanje Javnoj sigurnosti«, kako stoji u već citiranim popisu Uprave Istražnog zatvora u Šibeniku.

Zašto?

Na to pitanje Drago Gizdi odgovara:

»Drugovi Ivo Lu i -Lav evi i Ante Jurjevi nisu tada osuđeni i strijeljani u Šibeniku zato, što je uspjelo pomoći u nekog jugonacionalista s Hvara, kojemu je opet išao na ruku neki fašist u Zadru, uništiti njihove spise. Tako, kad su oni došli pred sud, njihovih spisa nije bilo, pa su ih ponovo s još devetoricom vratili u Split.<sup>47</sup>

Ante Jurjevi Baja uspio je poslije nekoliko mjeseci da pobegne iz zatvora, a Ivan Lu i Lav evi , iako je bilo u injeno sve da bude zamijenjen za jednoga zarobljenog talijanskog oficira, li nog Musolinijeva prijatelja, ostao je kod Talijana. Saznavši koga ima, splitska policija nije htjela da ga razmijeni, premda je iz Rima stigla saglasnost za to, već ga je podvrgla strahovitome mu enju ne bi li od njega dobila neke podatke. Međutim, Ivan Lu i Lav evi ostao je nijem pred svojim mučiteljima. U strahu da bi ga pod pritiskom vojnih vlasti ipak morali zamijeniti za zarobljene talijanske oficire, fašisti ki su ga policajci 23. decembra u šest sati uveče, izmrcvarenoga, izveli iz bolnice i ubili u baš i tvrde i da su to u inili u trenutku kada je pokušao da pobegne.<sup>48</sup> Tog je dana Ivan Lu i Lav evi upravo napunio 47. godinu.

Još za vrijeme rata, 15. decembra 1944. godine, Ivan Lu i Lav evi proglašen je narodnim herojem. Međutim, o njegovoj aktivnosti i smrti u našoj historiografiji vlada prava zbrka.

U petoj knjizi edicije *Dokumenti centralnih organa...* nalazimo, naprimjer, izvještaj Vlade (Vladimira Popovića), delegata CK KPJ u Hrvatskoj, poslan 5. maja 1942. Centralnom komitetu KPJ, u kome stoji:

»U Splitu nedavno bila provala. Pohapšeno je oko 80 partijaca i simpatizera, a nedavno je uhapšen i drug (Ivan) Lav evi -(Lu i )... Lav evi se prema pri anju druga dobro drži. PK je njegovim padom mnogo izgubio.«<sup>49</sup>

Uz taj tekst Redakcija daje podatke:

»*Ivan Lav evi -Lu i* je kao član Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju dao veliki doprinos u pripremama i dizanju ustanka 1941. godine u splitskom kraju. Usled stalnih potera okupatora i njegovih saradnika, esto je menjao stanove, a naročito posle hapšenja u Splitu Rade Konara. U novembru 1942. godine fašisti su upali u njegov ilegalni stan, ali je Lav evi uspeo da pobegne. Međutim, naleteo je na italijansku stražu koja ga je, posle dužeg svirepog mu enja, ubila 23. decembra 1942. godine.«<sup>50</sup>

U stvari, Vladimir Popović nije bio u pravu kada je 5. maja 1942. pisao da je »nedavno (je) uhapšen i drug Lav evi « jer se to dogodilo puna tri mjeseca prije toga, u noći između 6. i 7. februara. A Redakcija edicije *Dokumenti centralnih organa...* umjesto da ispravi taj propust, koji je nesumnjivo bio uslovljen sporim vezama između PK-a za Dalmaciju i operativnog rukovodstva CK KPH, pomakla je datum njegova hapšenja u novembar iste godine i dala objašnjenje prema kojemu je Ivana Lav evi a Lučića »posle dužeg svirepog mu enja« ubila »italijanska straža« na koju je naletio(?!).

No, vratimo se »Izvještaju br. 3«.

U vezi sa »sekretarom jed(inice — partijske) na željeznici«, koji je pod pritiskom najbližih članova porodice potpisao akt »da se neće politikom zanimati«, Kačić izvještava da ga je »odmah od rada u jed(inici) suspendovao«, i dodaje:

»Sad ekam vašu odluku i to što pre, imamo u subotu re-ski (rejonski — primj. autora)... odmah javi šta u s njim...«<sup>51</sup>

A u »Izvještaju br. 12« »Kačić moli da ga se »privremeno... osloboди dužnosti rejonskog sekretara«.

Znači, napomena Redakcije treće knjige zbornika dokumenata »Narodnooslobodilačka borba u Dalmaciji 1941—1945. uz rečenicu iz pisma PK KPH za Dalmaciju od 19. avgusta 1942. godine »Ako se vratio drug Kačić...« i uz ono da se taj nadimak »Vjerojatno odnosi na Rudolfa Primorca« otpada. Naime, Rudolf Primorac za vrijeme boravka u Splitu nije mogao biti partijski funkcioner jer nije bio ni član Partije.<sup>52</sup> U Vojnoj enciklopediji stoji da je u esnik NOP-a od 1941. a član KPJ od ok-

tobra 1943. godine.<sup>53</sup> Uostalom, kada je on napustio Split i izšao na oslobođeni teritorij, »Štab IV operativne zone« dostavio je »Glavnom štabu Hrvatske« 5. avgusta 1942. dopis u kojemu su se našle i ove rečenice:

»8. U štab ove zone stigao je major bivše jugoslavenske vojske Primorac, dobar borac i rodoljub. Kako nam je za vrijeme svoga boravka u Splitu služio kao obavještajac, to nam je po dolasku u ovaj Štab dao neke informacije u pogledu etnika i samog Bir anina.«<sup>54</sup>

I sama Redakcija druge knjige iste edicije, donose i obavještajni izvještaj od 15. februara 1942, upućen »Žanu« i potpisani sa Karlo, daje objašnjenja da se nadimak Žan »vjerojatno (se) odnosi na Ivana Amulija, organizacionog sekretara Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju«, a nadimak Karlo vjerovatno na Rudolfa Primorca,<sup>55</sup> dokazuju i to upravo citiranim pasusom iz pisma Štaba IV operativne zone od 5. avgusta 1942. godine!<sup>56</sup>

A kada već govorimo o Rudolfu Primorciju, istaknutom splitskom partizanskom obavještajcu i, poslije rata, general-pukovniku JNA, treba ponoviti riječi Dragi Gizdi a:

»R. Primorac jedini je od bivših oficira iz Vojnog komiteta u Splitu radio za NOP od prvog dana formiranja toga komiteta (avgusta prošle godine), dok su ostali (Povasović i Kuraica) pod utjecajem etnika Bir anina i za njega rade.

Rudi Primorac jedan je od rijetkih jugoslavenskih oficira, koji je u danima napada na Jugoslaviju — aprila prošle godine — bio voljan i spreman da se bori protiv okupatorske vojske. On je u svojstvu komandanta bataljona sa svojom jedinicom 10. aprila prošle godine vodio borbu protiv ustasha na terenu apljine, a zatim je otjerao ustase iz Mostara. On se bori i poslije sramotne kapitulacije. Po izlasku iz talijanskog zarobljeništva Primorac je došao u Split i tu se povezao s NOP-om. R. Primorac sa ženom nije prije otisao u partizane, kako mu je bila želja, zato što je bio potreban u Splitu, s obzirom na ugled, koji je uživao među bivšim oficirima, i s obzirom na političko raspoloženje među njima.«<sup>57</sup>

Vojni komitet koji spominje Drago Gizdi osnovali su u Splitu ubrzo poslije okupacije oficiri bivše jugoslavenske vojske, koji su na ovaj ili onaj način uspjeli da izbjegnu zarobljavanje.

U »Izvještaju br. 3« šefa Splitskoga obavještajnog

centra Ka i a, pisanom potkraj februara ili po etkom marta 1942. godine, nalazimo i tekst koji ilustruje ime se sve morao baviti i tko je sve još u to vrijeme smatran nedostojnjim da u estvuje u NOP-u. Uostalom, evo tog pasusa koji dovoljno govori sam za sebe u kojemu nije potreban komentar:

»2) Šaljem Ti ovu izjavu Papi a in(ovnika) na Hip(otekarnoj) B(anci) ti eš za njega znati, ja sam s njim pred 4—5 mj(eseci) razgovarao po nare e-nju P(okrajinskog) K(omiteta) t.j. Bori a, jer je on tražio da želi raditi, ali sam istovremeno saznao da se on izjasnio kao Krležjanac, ja sam s njim se sastao i ispitao ga i savjetovao ga da pro ita i izu-i Književne Sveske da bi vidio i upoznao se sa stavom partije po pitanju Krleže, a posle nek se izjasni. On mi je tada još kazao da je izmenio svoje gledište u odnosu Krleže, ali ja sam mu ipak kazao da to nije dosta, nego neka izu i i napiše izjavu. Sad mi on šalje ovu izjavu, a ja ju šaljem Tebi, a Vi donesite odluku. On veli da bi išao i u partizane.

Ja neznam kako je stvar s tim ovjekom, ti eš bolje znati, pa mi javi.«<sup>58</sup>

Augustin Papi je još kao u enik Trgova ke akademije u Banjaluci pripadao naprednom omladinskom pokretu, a pošto je i pismenom izjavom potvrdio »da je izmenio svoje gledište u odnosu na Krležu«, kasnije se našao i me u svojim drugovima u partizanskim redovima. Iz rata je izišao živ i postao jedan od istaknutih jugoslavenskih finansijskih stru njaka.

U »Izvještaju br. 4«, tako er potpisanim sa »Duško«, dominantno mjesto zauzimaju podaci o dolasku »eneralstabnog kapetana Rapoteca«, podmornicom iz Kaira u Split, o emu smo opširnije pisali u poglavlju »Misije britanske Uprave za specijalne operacije (SOE)«. Slijede zatim, pored ostalog, još tri veoma zanimljive informacije:

»6) Naš ovjek koji radi kod Jugoslavena ima priliku da otputuje u Kairo i to kao kurir da tamo radi — javite mi što Vi mislite da uredim sa njim i da ga pošaljem u Kairo? *Odmah mi to javite.*«<sup>59</sup>

Ta je informacija potekla iz izvještaja Karla (Rudija Primorca) dostavljenog 20. februara 1942. godine Žanu, a glasila je:

»3) Kurir — aktivista sklonio je Rapoteca da ga povede u Kairo. Veli da je to najlakša stvar. Zna i

da moj plan o uvla enju našeg agenta u emigrant-ske krugove u Kairu ima mogu nosti, jedino još ostaje otvoreno pitanje pristanka partije i veze Kairo-Split. O tome smo usmeno raspraviti, ali po mogu nosti što prije. (Istaknuto u originalu).

Kurir — aktivista dobio je pohvalu od Raporeca da je stvar sa Kor ulom izvršio kako treba. Da zna kako cijela stvar te e ugrizao bi se za usnu.<sup>60</sup>

Nije nam poznato je li kombinacija s »kurirom-aktivistom« realizovana.

Ostale dvije informacije u »Izvještaju br. 4« glasile su ovako:

»9) Talijani imaju namjeru da u prolje e likvidiraju s partizanima u Dalm(aci)ji i Bosni u tome cilju se spremaju upotrebiti najdrasti nje mјere, u tom broju i otrovne plinove, hemi ki odjeli za upotrebu otrovnih plinova dolaze na prolje e u Dubrovniku.

Toliko na znanje i za poduzimanje potrebnih mјera. Po Splitu izgleda ima gasmaska, treba odmah sakupiti i poslati u gore.«

»13.) Na Klisu se nalazi jedan konfident, znak prepoznavanja je: velika brazgotina na licu.<sup>61</sup>

I, napokon, jedna Duškova molba:

»Nadi te mi stan ali neki dobar buržujski — to traži karakter mog rada, ovako mi onemogu ava razvijati obaveštajni rad. Mene traži milicija po slici — to je malo gore.<sup>62</sup>

Koliko god to izgledalo nevjerovatno, *Talijani su u toku drugoga svjetskog rata upotrijebili bojni otrov samo u Dalmaciji, a partizanska je obaveštajna služba uoila njihove pripreme da to uine.*

U »Izvještaju br. 14«, vjerovatno pisanom u maju 1942, Ka i javlja:

»6) U Splitu su stigli i dalje prosljedili neke talijanske kemi ke jedinice i baca i plamena, koji su odre eni za borbu protiv partizana.<sup>63</sup>

A u »Izvještaju od 30. VI. 1942« Splitskoga obaveštajnog centra nalazimo i re enicu:

»Jedan tal(ijanski) oficir je izjavio da su njego-ve kolege mišljenja da se mora upotrebiti plinove protiv partizana.<sup>64</sup>

O istom pitanju govori se i u »Izvještaju od 2. IX 1942. g., odnosno u dijelu tog izvještaja s naslovom »III Vjes-ti iz fašisti kih krugova«:

»5. Mallardo je u Rimu predlagao da se upot-

rebi plin protiv partizana. Predlog nije primljen po njegovim vlastitim rije ima.«<sup>65</sup>

Ko je bio Mallardo, nismo mogli da utvrdimo.

A onda na elnik štaba Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija«, tj. 2. armije, 21. septembra 1942. u 20 sati dostavlja generalu Mariju Roatti (Roata) zabilješku:

»Pukovnik Simeoni — Kemijska direkcija — od strane generala Ziglia (Dzilja) — referira da je 18. kemijska eta, prema višem nare enju, upotrijebila prije 4—5 dana 250 kg iperita za kontaminiranje veoma neprohodne zone (Mosora?) blizu Splita, 18. eta je pot injena 18. armijskom korpusu.«<sup>66</sup>

Nastala je uzbuna. Svjestan kakve bi dalekosežne posljedice za Italiju mogla imati upotreba bojnog otrova, komandant Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija«, zloglasni i nemilosrdni general Mario Roatta, šifriranom depešom smjesta nare uje:

»Komandantu 18. armijskog korpusa

Br. 18880. Javljeno je da je prije etiri-pet dana Kemijska eta toga korpusa kontaminirala iperitom zonu u blizini Splita. Teško mogu da povjerujem da se to desilo. U svakom sluaju ostaje kako slijedi. Prvo: da se izvrši dekontaminacija zone. Drugo: izvestiti me zašto i po njem nare enju je upotrijebljena pomenuta eta. Treće: upotrijebi iperita i dekontaminiranju dati karakter obavijanja. O ekujem hitno obaveštenje u vezi toga.«<sup>67</sup>

Komandant 18. armijskog korpusa general Umberto Sfigo pokušava da se opravda dva dana kasnije, 22. septembra, i šifrovanom depešom odgovara Roatti da je bojni otrov iperit baš u nekoliko šipalja koje služe kao uobičajeno sklonište partizana »u cilju vježbi« i da je dekontaminacija u toku.

A najkraća definicija iperita glasi:

»Najizrazitiji predstavnik dugotrajnih bojnih otrova i plikavaca... vrlo postojan na zemljištu. Izaziva jake ozlede i plikove po koži, a para ozleđuje i organe za disanje...«<sup>68</sup>

Plikavac su prvi put upotrijebili Nijemci u prvome svjetskom ratu, u borbi za belgijski grad Ypres (Ipr) u zapadnoj Flandriji (flamanski: Iper) i po tom je gradu taj bojni otrov i dobio ime.

Nizom meunarodnih konvencija zabranjena je upotreba bojnih otrova u ratu. S tim u vezi u prvom izdanju naše Vojne enciklopedije pod odrednicom »Bojni otrovi«, nalazimo zapisano:

»Sem pojedinih me usobnih optužbi, nema

dokumentovanih podataka, da su B(ojni otrovi) primjenjeni u II S(vjetskom) r(atu), verovatno zbog toga što su obe zaraene strane od njih zazirale. Upotrebili su ih svega jednom Nemci 1942. na Keru; ali su prestali kada su Saveznici zapretili da e odgovoriti istom merom.«"

Pod istom odrednicom u drugom izdanju naše Vojne enciklopedije nalazimo malo druk iji tekst:

»U drugom S(vjetskom) R(atu) B(ojne otrove) su upotrebili jedino Nemci, i to svega jednom, 1942. na Keru, jer su saveznici zapretili da e odgovoriti istom merom.<sup>70</sup>«

Poluostrvo, grad i luka Ker nalaze se na Krimu, na jugu SSSR-a. Sude i po toku borbi, Nijemci su na tom pravcu upotrijebili bojne otrove ili po etkom januara, ili sredinom maja 1942.

U najmanju ruku za u uje injenica da podatak o upotrebi bojnog otrova od strane Talijana u okolini Splita (na Mosoru?), gdje je u septembru 1942. imala svoje baze Mosorska partizanska eta, koja je uskoro prerasla u bataljon, naša Vojna enciklopedija — pa ni ostale edicije — nije uopšte registrovala! A ve smo rekli: bio je to jedini sluaj te vrste koji su u drugome svjetskom ratu poduzeli *Talijani!*

No, kad ve govorimo o upotrebi bojnih otrova u drugome svjetskom ratu, moramo registrovati sluaj koji se zbio na jugoslavenskom ratištu potkraj 1942. Tada, poslije napada 1. slavonske brigade i oslobojenja Orahovice (20. decembar 1942) Ivan Kraja i Stevo do stavio je iz Zagreba, vjerovatno preko Moskve, Vrhovnom štabu NOV i POJ u Ostrožac kod Bihaća ovakvu depešu:

»Prošle nedjelje njemačka vojska je upotrebila otrovne gasove u borbi protiv partizana u Orahovici. Mi smo pretrpjeli znajne gubitke

Stevo

Tempo stigao u Zemun

Stevo<sup>71</sup>

Ta je depeša stigla u Vrhovni štab 16. januara 1943. Najozbiljnije shvativši dobijene podatke, Tito je ve sutradan, 17. januara, javio Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske:

»Kao što je poznato tome štabu, neprijatelj je po etkom ovog mjeseca upotrijebio bojne otrove u borbi protiv naših jedinica kod Orahovice u Slavoniji.<sup>397</sup> Tom prilikom mi smo imali osjetne žrtve.

Vjerovatno je da će neprijatelj i u budućim okrušajima s nama primjenjivati bojne otrove.<sup>398</sup>

U cilju odbrane i zaštite naših jedinica od ponovne upotrebe bojnih otrova od strane naših neprijatelja,

*Propisujem*

'Uput za zaštitu od bojnih otrova', koji se dostavlja u prilogu.<sup>399</sup>

Ovaj uput trebate dobro proučiti, razraditi i umnožiti u vašim jedinicama, tako da ga ima bar svaka eta odnosno baterija.

U duhu ovoga uputa preduzeti odmah izvođenje nastave i obuke kod svih starješina i boraca vaših jedinica.

Ovaj uput je dokumenat trajne vrijednosti i povjerljive prirode, te ne smije pasti neprijatelju u

Uz taj tekst date su, kao što se vidi, tri napomene od kojih su prve dvije važne za temu o kojoj je rije:

»<sup>397</sup>Obavještenje o upotrebi bojnih otrova protiv jedinica NOV i POJ kod sela Orahovice, u Slavoniji, dobio je Vrhovni štab 14. januara 1943. iz Zagreba. Provjeravajući ovaj podatak kroz arhivske dokumente, priređivač nije mogao ustanoviti sa sigurnošću da li je neprijatelj stvarno upotrebio tada bojne otrove protiv jedinica NOV i POJ. Obavještenje o njihovoj upotrebi nije poticalo od operativnih jedinica, pa su svi izgledi da je neprijatelj upotrebio neka specijalna artiljerijska zrna, ali ne i otrovna.

<sup>398</sup>Tito ima u vidu letak koji je januara 1943. izdao poglavnik Nezavisne Države Hrvatske Pavelić u kojem se pozivalo na opštu borbu protiv partizana i prijetilo da će u borbi protiv jedinica NOV biti upotrebljena 'sve moguće sredstva koja poznaje ratna tehnika'.«<sup>73</sup>

Međutim, na istoj stranici, u napomeni br. 401, uz Titoju depešu Moskvi, o kojoj ćemo tek pisati, nalazimo doslovan tekst:

»Podatak o upotrebi bojnih otrova kod Orahovice nije bio ta an.«<sup>74</sup>

!?

Dobivši od Ivana Kraja i Steve već citiranu depešu koju je proslijedila Titu, Moskva je sigurno tražila potvrdu navoda o upotrebi otrovnih gasova. Na taj upit Tito je 19. januara odgovorio:

»Potvrđuje se uženica da su Nijemci u Slavoniji kod Orahovice upotrijebili otrovne gasove protiv naših jedinica. To za nas predstavlja veliku

opasnost, jer nemamo sredstava za borbu protiv toga.

Molimo vladu Sovjetskog Saveza, Engleske i Amerike da nam na bilo koji način pomognu i da opomenu Nijemce na posljedice, isti u i da je Narodnooslobodila ka vojska Jugoslavije saveznica tih država. Molim da nam hitno javite vaše mišljenje.

(19. januar 1943, Ostrožac)

U ime Vrhovnog štaba NOV I POJ Tito.<sup>75</sup>

Redakcija trinaestog toma Titovih *Sabranih djela* dala je tu depešu u »Prilozima« umjesto u redovnom tekstu i iz nje izostavila dvaput potcrtanu riječ »Hitno«!, a po etak: »Potvrđuje se injenica...« prevela sa »Potvrđujemo podatak...«

Zašto je tako postupila?

Mislimo da je uz tu depešu trebalo istaći i da je Tito — bez obzira na to što su podaci koji su mu dostavljeni bili pogrešni, pokušao da iskoristi datu situaciju za afirmaciju NOV I POJ kao ravnopravne zarene strane. Bio je to dalekovidan potez državnika.

Ponovo je riječ o citiranom Ka i evu »izvještaju br. 5«, u kojemu se govori o prebacivanju narednika Stjepana Šinka i radiotelegrafista Stanislava Rapoteca sa Mljetu na Korčulu, a zatim slijedi podatak:

»5). U Splitu je osnovana grupa oficira načelnika Biranina, uži odbor te grupe sastao se je pred par dana i sastavio rezoluciju etničkim vodama u okolini Knina. Taj odbor sa injava Biranin kapetan Božović i još neki kapetan 'naš' jedan ovjek. U toj rezoluciji oni izjavljuju da bi se odmah njihovi oficiri pridružili etničkim odredima, ali samo pod uvjetom bezuslovne saradnje sa partizanima i zajedničke borbe jednih i drugih protiv svih okupatora. Ovaj naš ovjek možda će postati adutant glavnog komandanta u Kninu i on veličaće u vlastiti naše ljudi, za svaki slučaj pripremite dva sposobna ovjeka da ih uguramo, ako uspije ono što ja mislim a očemu u vam dočnije javiti.

Dalje veliče da Biranin kaže da u odredima etničkih okolo Knina ima do 20.000 ljudi u što sumnjaju.

Javite mi moguli i trebam li razgovarati sa Biraninom, razume se bez ikakovih obećanja — odmah mi javite.«<sup>76</sup>

Kakav je bio odgovor PK, nismo mogli da utvrdimo, ali, sudeći po razvoju događaja, bio je negativan.

Kao što smo ve rekli, Izvještaji br. 6 i 7 nedostaju, a Izvještaj br. 8, kao i svi ostali koji slijede, nose potpis Ka i . Taj izvještaj uglavnom govori o S. Rapotecu, ali sadrži i ovaj podatak:

»6). Neka žena koja radi u oficirskoj menzi veli, kako oficiri znaju da se u Splitu nalaze neki ranijeni partizani i da e oni pregledati ku e da ih prona u. Vodite o tome ra una — dobro bi bilo da ih se premesti ili otpravi negdje.«<sup>77</sup>

Izvještaj br. 9 i 10 uglavnom se odnose na aktivnost etnika u Splitu, Kninu i okolini. U onome koji nosi br. 10. u ta ki 4. stoji:

»4). Iz Splita je poslan u Ljubljalu u nekom naru itom poslu narednik Janez Kržišnik, ovaj isti Kržišnik vrbuje oficire za etnike i veli da je on od tuda došao dobivši dopust i da Mihajlovi Draža imat 7 pukova redovite vojske, odevena u vojnoj Jugosl. odje i. Izgleda da laže, jer u stvari etnici su me usobno nepovezani, a ak i neki zava e ni.«<sup>78</sup>

Nije se radilo o Janezu nego o Alojzu Kržišniku, koji je poslije kapitulacije Italije, koriste i se svojim vezama sa etnicima, pod pseudonimom Kreuzer (Krajcer), radio za splitski centar njema ke vojnoobavještajne službe (Meldekopf) ne samo u Splitu, ve i na terenu Sinja, Kaštela i Omiša.

»Izvještaj br. 11« po inje rije ima:

»Šaljem ti prevod mjese nog raporta od politi kog fašista Ruzziera (Rudziera).

I. Mjese ni raport od 15. II do 14. III 42. XX.«<sup>79</sup>

Posljednja oznaka XX (rimski dvadeset) ozna avala je dvadesetu godinu »fašisti ke ere« i stavljana je na sve zvani ne dokumente iz 1942. godine jer su fašisti došli na vlast dvadeset godina prije (1922).

O igledno je Splitski obavještajni centar u kancelariji organizaciji fašisti ke stranke za splitsku provinciju imao svog saradnika. Izvještaji dobijeni iz te kancelarije omogu avali su uvid u ocjenu politi kog stanja u provinciji, u rezultate djelovanja antiokupatorskih snaga i si.

Interesantna je i ta ka II tog izvještaja, koja sama za sebe dovoljno govori:

»II. Jedan istaknuti fašista funkcijer koji je povezan sa jednom 'našom' curom pri a: 'kako oni imaju namjeru, da ovih dana okupiraju Bosnu. To rade sklapaju i sa nekim Srbima paktove u kojima obe avaju Srbima, da e istrijebiti Muslimane. Tako emo mi o istiti od partizana Bosnu,

a Bugari Srbiju, da bi o istili i osigurali sebi zale-  
e kad bude napadnuta Turska.<sup>80</sup>

No bile su to ipak samo prepostavke jednoga talijanskog oficira.

Nesumnjivo na osnovi prisluškivanja pomo u aparaturre ugra ene u podrumu talijanske prefekture u Splitu, u tom su se izvještaju našli i reci:

»V. Danas u pondeljak stiže incognito s jednim 'Motoscafo' (motorni amac — primj. autora) Bastianini u 5 sati popodne prire uje kod sebe Zerbino sve anu ajanku, na kojoj e prisustvovati 50 uzvanika.<sup>81</sup>

Na kraju tog izvještaja K(a i ) je napisao:

»P. S. Moram s Tobom razgovarati javi mi gde i kada i u koji sat što pre.«

Budu i da je Ivan Lu i Lav evi Bori bio ve odavan (7/8. februara) uhapšen, pitanje je kome je »Ka i « preko kurira dostavlja svoje izvještaje. Bio je to, sigurno, isti onaj Ivan Pokrajinskog komiteta kojega molí za razgovor. Mogu e je re i samo toliko.

Posljednji sa uvani Ka i ev »Izvještaj br. 15« u cjeli- ni se odnosio na stanje u etni kim redovima i sadržavao je podatke koji su bili potpuno ta ni. Posebno su interesantna prva dva njegova pasusa:

»Rad 'nacionalnih' vo a je poprimio isto vojni karakter. Bir anin je dobio od Draže Mihajlovi a naimenovanje za vrhovnog komandanta na podruju Dalmacije, Hercegovine i Like, te je u vezi s time, formirao i svoj štab.

On e sa izvesnim brojem oficira krenuti na podruje etni ko-Dinarske Divizije, gdje namje- rava otpo eti prvi vojno operativni rad, koji e svi oficiri i ljudi oti i s njim, ne zna se još sviju, ali ovi sigurno je ve poznato: ...<sup>82</sup>«

Sude i po svemu, ubrzo nakon odašiljanja tog izvještaja Ka i je napustio Split.

Koliko je Splitski obavještajni centar uspijevalo da prati i kretanje pojedinaca, govore podaci na eni u veem broju izvještaja. Ovi koje nalazimo u »Izvještaju br. 12« nisu nikakva iznimka, ve ilustruju svakodnevna zbivanja:

»1.) U vezi sa onim ranijim opisom kretanja Krstulovi a sa Ljotici evcima sada Te mogu izvestiti da je bio u Zagrebu ovih dana i odmah poslije dva dana nego je stigao otišao je u Omiš. U Omišu je bio u audijenciju kod Lueti a zajedno sa ustaš-

kim oficijom Rogli em. Poslije dolaska iz Omiša bio je na šetnji sa Paškom Kaliternom i jednim nastavnikom zove se Boris, a bio je Ian H. S. S. i pripadao je desnicu u H. S. S. Ovaj isti Boris esto se vi a u razgovoru i šetnji sa Ivanom Duli em.<sup>83</sup>

Lueti (Ante) bio je veliki župan Velike župe Cetina, sa sjedištem u Omišu, Krstulovi (Vojko) i Paško Kaliterna desno orijentisani HSS-ovci, pristalice saradnje s ustašama...

Iz tog se izvještaja indirektno vidi da je Ka i zaista Dalibor Jakaš jer on piše:

»Doznao sam još iz jednog izvora da me je onaj gad izdao Kvesturi i ne samo to da je kazao moje ime i prezime kao i funkciju nego i gde sam bio 11 godina i sad su agenti u potragu za mnom. Radi svega ovoga mislim da bi bilo potrebno pa makar i privremeno *da me se oslobođi dužnost rejonskog s-tara* (istakli autori) i kretanje po ulicama svesti privremeno na minimum, ina e u teško izbjeg i da ne budem uhapšen, tim više što je Kvestura u posjedu moje fotografije, još kada sam legitimaciju pravio.<sup>84</sup>

O kojem je gadu — nesumnjivo bivšemu lanu Partije — rije , nismo mogli utvrditi, ali je poznato da je Dalibor Jakaš izme u dva rata više godina proveo u SSSR-u.

Nakon odlaska Dalibora Jakaše Malj ika dužnost šefa Splitskoga obavještajnog centra, po navodima Drage Gizdi a, preuzeo je Mirkо Srdeli . Sude i po nekim od dvadesetak sa uvanih obavještajnih izvještaja tog centra iz druge polovine 1942. godine — svi su bez oznake adresata — on se potpisivao sa »M« ili sa Marko, ali u tom se periodu u Splitu pojavljuje niz novih partizanskih obavještajaca s raznoraznim pseudonimima koje nije bilo mogu e dešifrovati. No, ponovo po i-mo redom, od izvještaja do izvještaja; ovog puta posao e nam olakšati injenica da svi oni nose datume kada su pisani.

Prvi od njih nosi datum 2. juna 1942, ali nema nikakva potpisa. Pod ta kom 1. nalazi se tekst u kojemu izvješta Grof dopunjuje svoje prethodne izvještaje o odlasku jugoslavenskih oficira iz Splita u etni ke štabove »Knin, Bos. Grahovo, Drvar« te daje njihova imena i prezimena. Pod ta kom 2, izme u ostalog, predlaže »da e on ot i ako treba li no« u etni ki štab Paje Popovi a. »U slu aju da bude rešeno da on ode«, stoji da-

Ije u izvještaju, Grof zahtijeva »da ga Partija prebac« zato što nema mogu nosti, kao dotad, da to sam uini jer mu » etni ki krugovi iz Splita« više ne vjeruju.

O Paji Popovi u emo kasnije više re i.

Sude i po tome i po tekstu o pogibiji majora Boška Todorovi a, koji slijedi, Grof je bio bivši jugoslavenski oficir.

U »Izvještaju od 6. VI. 1942«, pod ta kom »A etni ki sektor«, stoji:

»I.) 2.VI. Otišao je iz Splita za Knin i stigao u štab Duji a, Ilija Bir anin. Otputovao je u pratinji 2 Tal(ijanska) oficira talijanskim automobilom. Cilj njegovog odlaska: formalno preuzimanje komande nad etni kim odredima Like, Dalmacije, Hercegovine i Zapadne Bosne. Njegov štab e se do 'o iš enja' planine Dinare od partizana nalaziti u selu Strmici 20 km. daleko od Knina, na putu za Bos. Grahovo. U tom selu treba ovih dana da se izvrši zakletva svih etni kih boraca i voda na vjernost Petru i Draži Mihajlovi u.<sup>85</sup>«

To je odlomak iz izvještaja Grofa. Nakon toga slijede izvještaji »B. Kretanje parobroda«, s potpisom »Izvještaj ljudi sa obale«, i, napokon »C. Fašisti ki sektor«, u kojem Simpatizerka javlja o zbivanjima u »tvornici za konzerviranje ribe na Visu«, o posjeti nekih fašisti - kih funkcionera »otprilike prije mjesec dana« Kninu, Livnu i Drvaru te njihovu zaklju ku:

»... o krasnim mogu nostima iskoriš avanja prirodnih bogatstava Hrvatskog Splitskog zale a koje sada leži potpuno neiskoriš eno.<sup>86</sup>«

Na tom je izvještaju potpis »M«.

»Izvještaj od 30. VI. 1942« (bez potpisa) po inje pasu som:

»1. etni ki sektor

1. Jev evi je ponovo u Splitu. U subotu je bila konferencija kod Bir anina kojoj je i on prisustvovoao. U ponedjeljak je ponovo išao kod njega. Ostaje u Splitu nekoliko dana, pošto mu dolazi ženska

U poglavljju »Kretanje brodova i pošiljaka« dan je detaljan pregled, ini se, svih brodova koji su uplovili u splitsku luku u periodu od prethodnog izvještaja, uz detaljne podatke o tovarima koje su prevozili, a zatim u poglavljju »Razno« piše:

»1. 'Jack' javlja: Marinko Iva i (priložena slika) pojavio se u Trogiru 28/6 na segetskom groblju preko nekog poznatog Sege anina. Poru io da mu do u brat i otac. Kad su ovi došli došao je s njima u Fašio i denuncirao sve drugove koji su bi-

li sa njim, a koji su nenaoružani ekali na odre  
nom mjestu odakle su trebali kretati u partizane.  
Taj Iva i koji je navodno partizan Prve Primoš-  
tenske ete, odveo je fašiste na to mjesto gdje su  
poubijali oko 14, ranili 13, a oko 15 zarobili.<sup>88</sup>

Tko je bio Jack, ne znamo, a o emu se radilo, govori  
izvještaj koji je prefekt Splita Zerbino 1. jula 1942. dosta-  
vio "Guvernoratu Dalmacije i na znanje Ministarstvu  
unutrašnjih poslova":

»Br. 010944/Jav.sig. — Na dan 28. ovog mjeseca,  
oko 18.45 sati, Kr. karabinjeri, zajedno s crno-  
košuljašima bataljona skvadrista 'Toscana' i pri-  
padnicima finansijske straže, sukobili su se na  
podruju Trogira s partizanskim jedinicama.

U borbi je ubijeno 14 partizana, 3 je ranjeno i  
14 zarobljeno. Zaplijenjeno je: jedna puška 'Mau-  
zer', jedan pištolj, stotinjak metaka, nekoliko kaci-  
ga, bajoneta, razna oprema, životne namirnice i  
pet pila, o igledno namijenjenih za prepilavanje  
telefonskih stupova.

Na našoj strani nije bilo gubitaka.<sup>89</sup>

U mnogim talijanskim dokumentima nailazimo na  
podatke koji direktno ili indirektno govore o djelovanju  
njihovih agenata me u ilegalcima NOP-a na neoslobobo-  
renom teritoriju i u gradovima, kao i u partizanskim je-  
dinicama. Na primjer, Komanda karabinjera Dalmacije  
je 12. januara 1942. javlja Guvernoratu Dalmacije i  
OVO:

»Situacija na podruju Kistanja kao i namjere  
ustanika bile su, na temelju podataka primljenih  
od doušnika, ve poznate ovoj komandi...«<sup>90</sup>

Komanda trupa Zadra 25. jula 1942. javlja komandi  
XVIII armijskog korpusa:

»Zanemaruju i izvjesne nepogodnosti uslijed  
injenice da se esto moraju koristiti obavještajci  
skromnih intelektualnih mogu nosti, nesposob-  
nih da izdvoje stvarno od prividnog, korisno od  
nekorisnog, sklonih da prikupljaju i razglase ne-  
dovoljno provjerene podatke. Obavještajna aktiv-  
nost u cjelini dala je do sada dobre rezultate.

Akcija jedinica je skoro uvijek ovisila od poda-  
taka koji su ranije prikupljeni, i oni su više puta  
bili od velike koristi za ciljeve doti ne akcije.<sup>91</sup>

Komanda XVIII armijskog korpusa 9. avgusta 1942.  
izvještava Višu komandu oružanih snaga »Slovenija-  
Dalmacija« (2. armija):

»Iz neprovjerenih ali pouzdanih izvora se saz-  
naje da se jedna partizanska jedinica ja ine 450

Ijudi nalazi u rejonu Uništa...

Pouzdani dostavlja izvještava da je u rejonu Uilica (SR-EH) koncentrirano 1000—1500 partizana sa zadatkom da iz Stžišta (TI-DV) istjeraju etnike i našu posadu, zatim presjeku komunikaciju izme u Knina i Bos. Grahova, i da tako izoliraju ovo središte, kako bi ga se moglo napasti s više strana.<sup>92</sup>

Ista komanda 15. septembra 1942. obavještava spomenuto Višu komandu:

»2. — Obavještajci su javili, da ima nekoliko dana kako su 62 partizana naoružana puškama, bombama i s 3 mitraljeza, došavši iz Kolarne (PI-CM), prošli kroz zonu Dazline i pošto su preno ili na brežuljku kod Gradina (PI-CO), uputili su se ka Vodice (PN-CK).<sup>93</sup>

I dalje:

»Ta aktivnost se može dovesti u vezu s onim što obavještajci javljaju u povodu jednog skorog napada, iji je glavni cilj Bos. Grahovo, a sporedni Zrmanja-Otri .«<sup>94</sup>

Ista komanda ponovo izvještava 22. oktobra 1942. Višu komandu:

»Pouzdani izvor javlja, da bi trebalo da je u sprove enju jedna vrsta mobilizacije partizanskih snaga. Zone regрутације су uglavnom otoci koji se nalaze prema Pirovcu (ON-CO) i sav obaljski pojas izme u Vranskog jezera (NH-OI-CU/CS) i rijeke Krke južno od Skradina (QO-CO). injenice se potvr uju i bjegstvom mnogobrojnih mladića.

Isti izvor javlja „<sup>95</sup>

Itd. itd.

I u slu aju o kojem je pisao partizanski obavještajac u »Izvještaju od 30. XI 1942« i koji je prefekt Splita Zerbino opisao u svom izvještaju od 1. jula o igledno se radilo o talijanskom agentu Marinu (ne Marinku) Iva i u zvanom ankin, uba enom u partizanske redove. To potvr uje komanda Kaštelanskoga partizanskog voda »Bepo« (Babin Josip) u izvještaju upu enom 5. jula 1942. komandantu etvrte operativne zone:

»Kad pred ve er dobivam pismo od druga Dušana da ne šaljem ljude daje u Kambelovcu blokada, neka ih uputim u donji odred gdje im ne prijeti nikakva opasnost, a istu ve er su naše straže primjetile oko osam i pol sati tri kamiona fašista koji su se uputili kroz donje kaštelansko polje put našega logora. I tako dok su se drugovi misle

sklonili na sigurno mjesto, vratio se *ne dezterter nego špijun Cankin* koji je otkrio sve logore od Rogoznice do Solina. Tako da su dva druga ubijena a 3 ranjena od novih uhva ena za koje vas je sigurno trogirska organizacija ve izvijestila. *Taj isti špijun* je otkrio i dao uapsit sila drugova po okolnim mjestima, tako da vlada strah i pred našim špijunima ak i kod nas u Kaštelima jer kaže narod ali se ne može na i i kod vas špijun pa nas o itovat koji dajemo za narodnu pomo . Neznam kakva je to partijska organizacija u Trogiru daje taj špijun otkrio sve one koji (su) u mjesnim organizacijama za narodnu pomo i sli no pa ak i doktora iz Trogira.<sup>98</sup> (Sve istakli autori.)

Bio je to porazan sluaj uspješne aktivnosti talijanskog agenta kojega partizanska kontraobavještajna služba nije uspjela da uo i.

»Izvještaj od 3.7.1942«, potpisana sa Marko, sadrži manje važne podatke, koje s »fašisti kog sektora« dostavljaju obavještajni saradnici Gorka i Dijana, a Grof i Petar javljaju novosti sa »etni kog sektora«. Tu je, na primjer, podatak:

»3. Ovih dana je boravio u Zadru Dui ev a u tant potporu nik Veljko Ili . Bio je primljen kod guvernera, a cilj posjete je bila nabavka oružja.«<sup>97</sup>

Me utim, veoma je zna ajno da se u tom izvještaju prvi put pojavljuje podatak o tome da je partizanska obavještajna služba uspjela da uspostavi kontrolu nad splitskom poštom. Taj podatak, dat pod ta kom »Razno«, dovoljno govori sam za sebe. Iz njega proizlazi da Gorka prilaže denuncijaciju zaustavljenu na pošti!

U nepotpisanom »Izvještaju od 11. VII. 1942« nalazimo i ove podatke:

»a) Prije nekoliko dana boravio je u Splitu *Povij* i održao nekoliko konferencija sa *Biranim* i Komp.

b) Jedina od glavnih agenata talijanske obaveštajne službe u Kninu je nekakva Žadovi kako izvještava 'L 21'.<sup>98</sup>

A zatim, pod »Razno«, slijedi:

»b) Dostavljam vam dvije denuncijacije, zadržane na pošti.«<sup>99</sup>

I u nizu idu ih izvještaja »M«-a nailazimo na podatke o sve ve em broju »denuncijacija zaustavljenih na pošti«. U jednome (od 13. avgusta 1942.) ak doslovno piše:

»Šaljem u prilogu 16 (šesnaest) denuncijacija zadržanih na pošti.M.«<sup>100</sup>

Ipak nam se ini, iako ne znamo kona an rezultat, da je jedan od najzna ajnijih pothvata partizanskog obavještajca koji je zadržavao pisma s denuncijacijama, upu ena talijanskoj policiji, bio onaj koji »M« spominje u izvještaju od 23. jula 1942:

»Kao drugi prilog dostavljam dvije denuncijacije zadržane na pošti. Denuncijacija od dr. Ivaniševi a mogla bi biti interesantna utoliko što bi trebalo provjeriti toga doktora, pa (ga) eventualno poslati gore.«<sup>101</sup>

»Poslati gore« zna ilo je nesumnjivo, poslati u planine, tj. u partizane.

U izvještajima »M«-a, slatim svakih desetak dana osim dotadašnjih pojavljivali su se i novi saradnici s pseudonimima: Petar, Saša, Oficir, Gorka, Aca, Jack, Bepo itd. Oni su dostavljali obavještenja iz raznih izvora i relativno razli itog zna aja.

Uglavnom treba ista i da u izvještajima o prometu brodova kroz splitsku luku nalazimo npr. i ovakav podatak:

»25. VII. M.J. 'Fidex' krenuo sa 10.000,- kg. dinamita za Omiš (tehni ka direkcija) Dinamit e biti pohranjen u magazinu Sekcije povrh Omiša.«<sup>102</sup>

U izvještaju od 27. jula(?) 1942. godine stoji:

»1. 'Grof obavještava: otpo eo je odlazak biv. jug. oficira u etni ko talijanski štab Kninskog re-jona. (...)

2. U zgradi preko puta Galerije slika stanuje Bir anin. U petak ga je dva puta posjetio Jev evi . Budu i da je odbio da se prijavi paziku i, to izgleda želi da mu stan bude nepoznat ...«<sup>103</sup>

U prvi mah sitni detalji, ali detalji koji dopunjuju mozaik ukupnih zbivanja daju i mu cjelevitu sliku.

U »Izvještaju od 2. IX. 1942« Splitskoga obavještajnog centra — o igledno s prili nim zakašnjenjem — našli su se i ovi podaci:

»1. Šaljem 2 letka etni ka koja je poslao jedan biv. jug. oficir sada u etni ko-tal(ijanskom) štabu. U pismu koje piše objašnjava svome prijatelju kako je Paja ubijen od svojih ljudi 'koji su sa njim hleb jeli' i da je Tripalo bio poslat Paji s tim da ga

'špijunira', a da je sad isti operativni oficir part, odreda. To pismo ukoliko ima važnosti mogu poslati...

Kao prilog šaljem fotografiju izdajnika Paje Popovića a koja je poslata u spomenutom pismu.<sup>t04</sup> Oemu se zapravo radilo?

Prate i aktivnost proetničkih elemenata u Splitu, Splitski je obavještajni centar od prvih dana ustanka pratilo i djelovanje i razvoj etništva na prostoru tromeđe Bosanska krajina — Lika — Dalmacija, pa i na Kosovu polju, gdje je u selu Biskupiji djelovao štab etničkog odreda, kasnije puka, pod komandom mještanina Paje Popovića. I ni nam se da je njegovu najbolju karakteristiku dala Redakcija druge knjige *Zbornika dokumenta Narodnooslobodila ka borba u Dalmaciji 1941 — 1945.* napisavši:

»Voda etnika koji je svestrano surađivao s talijanskim okupatorom u borbi protiv NOP. U tom cilju pokušao je da ponekad stupi, preko kakve sitnije usluge ili obe anja, u kontakt s partizanima, pa bi to koristio za nove izdaje.«<sup>t05</sup>

Istovremeno je Paja Popović, kao sin istaknutog borca protiv Austro-Ugarske Monarhije Onisima Popovića, strijeljanog 1914. u Sinju, bio najveći suparnik drugome etničkom lideru na sektoru Knina — popu odnosno raspopu Momčilu Duji u. Zato je Pajina pogibija za njega znaila veliko olakšanje, ali to mu nije smetalo da je iskoristi u propagandnoj borbi protiv partizana.

Historiograf Dušan Plen je ovako je opisao akciju protiv etnika Paje Popovića, koja je, oigledno, s obavještajne strane bila odlično pripremljena:

»Odmah po formiranju (18. 6. 1942.) 1. dalmatinski udarni bataljon odbio je zadatku da izvrši napad na etnike Paje Popovića u s. Biskupija. U tom selu postojala je partijska elija — sekretar Mijo Bukorović. Zajedno s njim izrađen je plan razoružanja etnika i štaba Paje Popovića koga je trebalo pridobiti na saradnju sa partizanima.

Sekretar etničkog štaba, kao i Mijo Bukorović, po zadatku partije radili su među etnicima Paje Popovića. Mijo Bukorović je u ak postao vodnik (razvodnik) njegove tjelesne straže. U noći napada 18/19. juna u određeno vrijeme simpatizeri NOP-a 1. lanovi Partije preuzeli su stražarska mjesta. U 21 sat Udarni bataljon je opkolio s. Biskupiju i bez teškoća, pored stražara, ušao u selo... Paja Popović je poginuo prilikom pokušaja bjekstva, a ovom akcijom njegovi etnici su razbijeni. Već 19. 6. do-

brovoljno je stupilo u partizane oko 120 boraca s.  
Biskupije i s. Orli a.<sup>106</sup>

Prema dokumentu koji je objavio Štab 4. operativne zone, likvidacija Paje Popovića izgledala je malo drugačije:

»Dne 19. juna ove godine Prvi dalmatinski udarni bataljon dobio je zadatak da dovede u Štab Paju Popovića, komandanta nekakvog etničkog puka da bi ga saslušali povodom njegovih javnih izjava, da želi suradnju s partizanima, a s druge strane povodom sigurnih dokaza, koje je ovaj Štab posjedovao, da on surađuje s Talijanima.

Tom prilikom, kada je njegova soba bila puna naših komandira i boraca, na poziv da pođe s njima, Paja Popović je zgrabio puškomitraljez, koji mu je bio pri ruci. Zbog toga je na mjestu ubijen.

U štabu puka i njegovoј okolini našli su se slijedeći: 1. Aleksandar Jović, komandant bataljona Pajina 'puka'; 2. Bogdan Ljaković, komandant Pajina 'puka'; 3. Branko Berić, sudski pripravnik; 4. Ante Monti, posjednik; 5. Petar Bjegović, trgovac; Nenad Sinobad, profesor; 8. Davor Tripalo, ak.

Oni su skupa s arhivom dovedeni u ovaj Štab. Pregledavajući arhiv našli su se zanimljivi dokumenti, koji su pokazani gore spomenutima.

Na temelju toga materijala oni su se našli ponuknani da daju slijedeće u

#### *Javnu izjavu*

Iz svih dokumenata dobili smo vrsto i nepotrebno uvjerenje:

1. da je Paja Popović, t.zv. 'komandant etničkog puka', najobičniji talijanski agent;

2. da je imao stalne i bliske veze sa svim talijanskim funkcionarima, a narođito s talijanskim obavještajnim oficirom Lučem;

3. da je s ovim posljednjim održavao stalne veze i višemjesečno dopisivanje, gdje mu se Luč je zahvaljuje za obavještenja i usluge, iz kojih se vidi, da su oni 'rješavali' veliki broj zajedničkih poslova;

4. da je od talijanskih vlasti dobivao novac i materijalne nagrade;

5. da su se Talijani redovito brinuli za jedinstvo svih etničkih voda na bosanskoj i dalmatinskoj Trome, a narođito Paje Popovića, Momčilija Dujića i Brane Bogunovića, i uzimali

u eš e u njihovim zajedni kim savjetovanjima  
<sub>107</sub>

Medu onima koji su poslije pogibije Paje Popovi a i razbijanja njegova » etni kog puka« prišli partizanima našao se i njegov brat Dušan, koji je do kraja rata u es-tovao u NOB-u obavlјaju i odgovorne funkcije.<sup>108</sup>

Na kraju opširnoga obavještajnog izvještaja od 7. oktobra 1942, potpisano sa »M«, prvi put nalazimo napomenu: »Da je prepis veran originalu, tvrdi Na elnik štaba: Terzi .«<sup>109</sup> Bila je to potvrda da su izvještaji Splitskoga obavještajnog centra stizali do štaba etvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske, iji je na elnik tada bio Velimir Terzi , i da su otuda proslje ivani dalje...

Reorganizacija, zapravo prijelaz na jednoobraznu organizaciju partizanske obavještajne službe i u vojnim jedinicama i na terenu, provedena potkraj 1942. godine na osnovi posebnoga Titova uputstva, zahvatila je, logi no, i Splitski obavještajni centar, što je samo pospješilo njegov rad, kao i rad partizanskih obavještajaca u Dalmaciji uop e.

## **SARAJEVSKI VOJNO-OBAVJEŠTAJNI KOMITET**

*i Pokrajinski i Mjesni komitet organizuju obavještajnu službu — profesor Galeb »stupa na dužnost« — saradnici u policiji, Glavnoj pošti, Direkciji željeznica... — šta se dogodilo potkraj januara 1942 — komitet je ipak, formiran — izdaja kurira Kigija — aprilska provala i pad Vojno-oba vještajnog komiteta — kratkotrajna renesansa — Tito: »prekinite sve veze sa Sarajevom.«*

Sarajevo, grad na obalama Miljacke, izme u Ozrena i Trebevi a, imao je 1941. godine oko 80 000 stanovnika.<sup>1</sup> Nakon okupacije i stvaranja tzv. Nezavisne Države Hrvatske, tu su se osim Štaba 738. puka njema ke 718. pješadijske divizije s jednim bataljonom i jednim artiljerijskim divizionom,<sup>2</sup> njema ke feldkomandanture s prate im jedinicama, ispostava Abwehra, Tajne vojne policije i Glavnog ureda bezbjednosti Reicha, smjestili i viši štabovi novoformiranih domobranskih i ustaških jedinica i policijskih službi s pot injenim jedinicama i organima. Grad je postao i sjedište Velike župe Vrh-Bosne...

Tih prvih dana stvaranja i organizovanja nove države u Sarajevu se nalazilo oko 280 lanova Komunisti ke partije Jugoslavije i oko 500 lanova SKOJ-a. Osim mjesnih komiteta Partije i SKOJ-a tu su bila i sjedišta Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu s njegovim organima (Vojnim komitetom, Vojnim obavještajnim komitetom, Partijskom tehnikom i Finom partijskom tehnikom) i Pokrajinskog komiteta SKOJ-a.<sup>3</sup>

S legitimacijom u itelja, Muslimana, pobjeglog iz Prijepolja, po etkom jula 1941. godine iz Beograda je u Sarajevo stigao delegat CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo i Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu prenio odluku Politbiroa CK KPJ o oružanoj borbi donijetu 4. jula.<sup>4</sup> Na tom sastanku nije razgovarano o stvaranju posebnog tijela koje će se baviti obavještajnim radom već su postojeće veze te vrste s domobranskim oficirima u sarajevskom i okolnim garnizonima te u sarajevskoj policiji uglavnom ostale u rukama onih lanova Pokrajinskog komiteta koji su ih i do tada održavali: Avde Hume, Uglješe Danilović i Boriše Kovacić.

I sarajevski Mjesni komitet KPJ se od prvih dana ustanka aktivno bavio pitanjima obavještajne službe. Le-pa Perović, koja je iz Beograda došla u Sarajevo i preuzela dužnost sekretara Mjesnog komiteta KPJ, napisala je:

»Naš MK radio je poslije okupacije aktivno na svim sektorima. (...)

Bila je, me utim, jedna bitna promjena — uveden je vojni sektor u partijski rad, a njegov zadatak je bio pripremanje oružane borbe ... i veze sa ljudima iz novih kvislinških vojnih formacija itd.«<sup>5</sup>

Olga Marasović, koja je od početka ustanka bila »na specijalnim zadacima i pojedina noj li noj vezi«,<sup>6</sup> a zatim, od polovine oktobra 1941. godine,<sup>7</sup> nakon odlaska Esada Engića, nasljednika Lepe Perović, sa dužnosti sekretara Mjesnog komiteta u partizane, i sama sekretar tog komiteta,<sup>8</sup> napisala je:

»Na redovnim sastancima Mjesnog komiteta i partijskih organizacija, pod taktom dnevnog reda — politička situacija u gradu, iznosili su se podaci do kojih su drugovi raznim vezama dolazili, a odnosili su se na namjere i akcije policije i oružanih formacija okupatora. To je, takođe, bio put kojim se dolazio do dragocjenih podataka. Li ne veze i poznanstva simpatizera i pripadnika pokreta sa ljudima koji su radili u policiji i drugim ustaškim nadležtvima, bili su dosta sigurni izvori najraznovrsnijih informacija, koje su uvijek bile dobrodošle. Tako su u početku spontano, a kasnije i planski, na interesantnim punktovima stvarani za potrebe obavještajne službe NOP-a.«<sup>9</sup>

Međutim, ustanak koji se razbuktao širom Bosne i Hercegovine zahtijevao je zaista odlučne mjeru i organizovaniji pristup problemu obavještajne službe. O tome je Avdo Humo napisao ove retke:

»Mi smo odmah poslije kapitulacije stare Jugoslavije radili na tome. Imali smo neke oficire u domobranstvu, a me u njima je bio i izvjestan broj mobilisanih rezervnih oficira sa kojima smo održavali vezu. Sa nekim je vezu održavao Svetozar Vukmanović dok je bio sam u Sarajevu, takođe i Uglješa Danilović, a poslije je predao Boriši Kovačeviću. Me utim, to nije bila sasvim organizovana veza. Zbog toga se postavilo pitanje stvaranja organizacije koja bi imala redovne veze i kontakte sa oficirima. U prvom redu trebalo je pribavljati informacije o pripremama i kretanju

domobranske i ustaške vojske, kao i saznati njihove namjere.<sup>10</sup>

U, vjerovatno, prvom izvještaju posланом Titu iz Sarajeva u Beograd, bez oznake datuma, Svetozar Vukmanović Tempo napisao je i ove riječi:

»4. Drug po specijalnoj liniji vrlo je malo urađio i žali se s pravom na part(ijsku) org(anizaciju) da mu nije pružila dovoljno pomoći. Samo i do njega samoga je velika krivica.«<sup>11</sup>

Samo toliko. O kakvoj je »specijalnoj liniji« riječ, da li je to bio rad za sovjetsku obavještajnu službu ili nešto drugo i ko je za to bio zadužen — nismo mogli utvrditi.

Organizovanim obavještajnim radom s oficirima i podoficirima sarajevskog domobranskog garnizona me u prvima je bio zadužen Ivan KPJ, profesor matematike i fizike na Trgovačkoj akademiji, Branko Galeb. U opširnom pismu Esadu Engiću, pisanom 1969. godine — dvije godine prije smrti — Galeb je napisao i ovo:

»Zadaci za koje sam bio zaduživan u toku 1941. i 1942. godine u Sarajevu bili su vojne prirode: radilo se o prikupljanju materijala i podataka potrebnih za oružani narodni ustank.

Za ovo mi se, prvo, obratio Uglješa Daniloviću koji je — kako sam kasnije saznao — po zadatku Partije, izgleda sredinom 1941. godine, bio stupio u vezu s nekim višim oficirima hrvatske domobranske vojske koji su bili pouzdani i od kojih se moglo očekivati da se dobiju izvjesni potrebni vojni podaci ili druga pomoći. (...)

S pukovnikom Sulejmanom Filipovićem imao je neki kontakt — ako se ne varam — drug Uglješa Danilović, a s potpukovnikom Kazimirom Poje bio je povezan Jovo Stojanović. — Pomenuto je da treba stupiti u vezu s artiljerijskim podoficirom Faleskinijem (ime mi se da mu je bilo ime Branko), kao i nastaviti vezu s nekim mlađim avijatikim oficirima iz Rajlovca, s kojima je već bio povezan drug Branko Španac. To su bili poručnici Mustafa (»Mi o«) Radaslić, Enver Rezaković i još dvojica, i njih se imena sad ne sjećam. — Kako je izgledalo da iz razloga konspiracije ne bi trebalo ići s ovom akcijom odviše u širinu, zaključeno je da, za prvo vrijeme, ja preuzmem vezu s Faleskinijem, kao i s oficirima iz Rajlovca, a da onda poslije stupim i u vezu s K. Pojem i eventualno S. Filipovićem. Im prikupim neke korisne podatke,

treba da ih dostavljam na odre eno mjesto: treballo ih je donositi (to je dogovorenio kasnije — ini mi se) u stan ing. Veljka Vukovi a, koji je bio u prizemlju jedne zgrade blizu Tvrtkove ulice. U istoj zgradi je u mansardnom stanu stanovao drug Avdo Humo s drugaricom Olgom, i sa njima sam se povremeno vi ao.

Dva-tri put sam imao s drugom Avdom sastanke koji su se odnosili na rad s avijati arskim oficirima iz Rajlovca. Jednom smo, u vezi s tim, održali i zajedni ki sastanak — na kome je bio i drug Tempo — u stanu Envera Rezakovi a u Hajduk-Veljkovo ulici.<sup>12</sup>

Pukovnik Sulejman Filipovi , aktivni oficir bivše jugoslavenske vojske, bio je u to vrijeme komandant 7. domobranske pješa ke pukovnije sa štabom u Sarajevu,<sup>13</sup> li potpukovnik Kazimir Poje radio je u intendanturi 3. domobranskog zbora i imao uvid u brojno stanje, raspored i pokrete domobranksih jedinica na cijelom teritoriju Tre eg zpora.<sup>14</sup>

Pravo prezime Branka Španca, lana KPJ i dobrovoljca španske republikanske armije, bilo je Spasi , a sa Galebom je od vazduhoplovnih oficira u Rajlovcu osim Envera Rezakovi a i Mustafe Radasli a direktno sara ivao i Vlado Jankovi i natporu nici iz protivzra - ne artiljerije Branko Vregar i Dragutin Sop i .<sup>15</sup>

Inž. Veljko Vukovi , u iji je stan inž. Galeb donosio prikupljene obavještajne podatke, bio je predratni lan KPJ.

Obavještajne veze u domobranstvu tzv. NDH nisu bile jedine kojima je NOP u Sarajevu raspolagao.

»Imali smo veze i sa policijom« — zapisao je Avdo Humo. — »Iz policije smo dobijali i originalne propusnice. Naš najbolji saradnik bio je visoki funkcioner u policiji — pravnik Arif Balta (umro je poslije rata). Policija ga je kasnije otkrila i poslala u logor. U po etku smo mu davali i nešto novaca, a kasnije je radio dobrovoljno.

Postojala je i veza sa policijskim stražarima koji su radili po zatvorima i uvali zatvorenike. Od njih smo saznavali šta se dešava u zatvoru i kako se ko drži.<sup>16</sup>

O Arifu Balti malo druk ije svjedo i Šemsudin Šemso Dizdar »Strateg«, mla i brat Ahmeda Dizdara, vlasnika brija nice zvane »Konzulat« na sarajevskoj Baš- aršiji, koja je do sredine marta 1942. godine bila važan

punkt ilegalnih partijskih veza. On kaže da ga je u jesen 1941. godine Dane Olbina zadužio da me u policijskim inovnicima koji dolaze u Ahmedovu brija nisu pronađe nekoga ko bi mogao da nabavlja propusnice i legitimacije za ilegalce NOP-a i dodaje:

»Ocijenili smo da bi bilo najbolje kada bi za ovaj posao mogli pridobiti Arifa Baltu. Bio je pravnik, Mostarac, koji se još prije rata zaposlio u Upravi sarajevske policije kao policijski pristav. Poslije stvaranja tzv. NDH, ustaške vlasti su ga postavile za zamjenika ravnatelja Sarajevske policije, a bio je odgovoran za kriminal i poslove na izdavanju legitimacija i propusnica. Još od zaposlenja u Sarajevu, Balta je esto navraćao u »Konzulat«, pa smo se dobro upoznali, a sa Ahmedom se i sprijateljio. Odavao je utisak ovjeka koji je, osim vjerskog opredjeljenja, bio politički nezainteresovan, ali revnosan službenik. To, kao i injenjera da je opšta politika situacija, a posebno situacija na sovjetsko-njemačkom ratištu, bila u to vrijeme nepovoljna, onemoguila nam je da mu otvoreniye pridemo sa zahtjevom za saradnju. Stoga smo, u po etku, iskoristili njegovo prijateljstvo sa Ahmedom i tražili poneku legitimaciju ili propusnicu za naše prijatelje, poznanike, muhadžire i slično. Kasnije smo se osmjerili i tražili ta dokumenta 'za neke naše prijatelje Srbe i Jevreje', i opet nam je nabavio. Zapazili smo da bi rado primio novac za usluge koje nam inio. Od Partije sam, preko Dane Olbine, dobio novac da mu uručim kao nagradu za ujedjene usluge, uz obrazloženje da mu taj novac šalju naši prijatelji koji su dobili legitimacije ili propusnice. Usluge ove vrste, ali sve više za novac, u estale su i trajale sve do moga i Ahmedovog hapšenja polovinom marta 1942. godine. Na ovaj način smo dobili veliki broj legitimacija i propusnica. Baltu su, u jednoj kasnijoj provali u Sarajevu, otkrile ustaše i optužile za saradnju sa NOP-om, iako je on usluge inio, u po etku, više iz prijateljstva i poznanstva sa Ahmedom i sa mnom, a kasnije više za novac. Osumnjičen je i odveden u koncentracioni logor Jasenovac. Poslije rata držao se lojalno u odnosu na naš pokret.<sup>17</sup>«

A sam Dane Olbina, 1941 — 1942. Iznad Mjesnog komiteta KPJ u Sarajevu, potvrđujuje navode Šemsudina Dizdara i obrazlaže znaće »saradnje« s Baltom:

»Izrada legitimacija i propusnica za kurire i kadrove koji su putovali u unutrašnjost ili za par-

tiskske kadrove koji su preko Sarajeva odlazili u druge krajeve zemlje, vršena je u tzv. Finoj tehničici Pokrajinskog komiteta, a bila je povjerena Josipu Sigmundu, tehničaru. Njega je držao na vezi Avdo Hume. Sigmund je to radio u garsonijeri, u Fra-Jukiću ulici. Taj posao obavljao je veoma stručno, ali, ipak, mogla se uočiti razlika između pravih propusnica i legitimacija i onih koje je on izradio. Da nisu prave, moglo se lako utvrditi kontrolom djelovodnog protokola u policiji, jer je na izradiene propusnice i legitimacije proizvoljno stavljan datum i broj protokola. Stoga je trebalo pronaći i naći da se dobijaju originalne, blanke propusnice i legitimacije sa danom izdavanja propisno zavedenim u policijski protokol. Nakon dužeg traganja uspjeli smo i to riješiti. Takve legitimacije i propusnice dobijali smo preko Šemse Dizdara, od zamjenika šefa sarajevske policije Arifa Balte. On je, inače, za novac sve prodavao, naročito propusnice. Pošto ga je policija kasnije otkrila, bio je odveden u koncentracioni logor. Tek poslije rata, Balta je saznao da je i nama prodavao legitimacije i propusnice.<sup>18</sup>

»Imali smo veze i sa glavnom poštom u kojoj je radio dobar komunist, Krvavac« — kaže Avdo Hume. — »On je sa partiskom elijom vršio prislušnici službu i bio direktno vezan sa lanom Gradskog komiteta Vladom Perićem. Njihova prisluškivanja su esto bila vrlo dragocjena za nas. Prisluškivana je policija koja je vodila me usobne razgovore i razgovore sa raznim ustaškim institucijama. Tako smo dolazili do važnih informacija.«<sup>19</sup>

O jednom sarajevskom partizanskom obavještajnom punktu u svojim sjećanjima govori i Nikola Cvjetić, koji je došao na ilegalan rad u Sarajevo u ljeto 1941. i preko Avde Hume »Kulturnog« povezao se s lanom Mjesnog komiteta Danom Olbinom. On kaže:

»Naš obavještajni punkt nalazio se u kafani Mate Franićeviće. Kafana je bila na pogodnom mjestu u Kranjčevićevoj ulici u neposrednoj blizini vojnog logora. U kafani su dolazili njemački vojnici, ustaše, domobrani, policajci i radnici iz piro-tehnike i ciglana. Stalni gosti kafane su bili Ante Bobetić — ustaški povjerenik za špediciju i Joco Ivanović, građevinski preduzetnik. Ta dvojica su inače imali veliki utjecaj u gradu. U kafani, uz piće, svi su komentarisali mnoga pitanja i razne do-

ga aje. Mi smo te komentare i razgovore vješto koristili preko Mate i žene njegovog brata Anke, koja je stalno radila u kafani. Ona nas je upozoravala kojih se ljudi moramo uvati i obavještavala kada vrše racije i blokade pojedinih ulica i kvartova.<sup>20</sup>

A ratni sekretar sarajevskog Mjesnog komiteta KPJ Olga Marasovi napisala je poslije rata o obavještajnom radu nekih partijskih aktivaca i, posebno, o Džemalu Džemi Krvavcu:

»Na odre enim punktovima i u ustanovama gdje nije bilo partijske elije postojali su partijski aktivci, sastavljeni od lanova Partije i bliskih simpatizera. Takvi aktivci su postojali u Željezni koj direkciji, Pošti, Opštinskoj upravi, Elektrani i si. Njihovo djelovanje, osim opšteg politi kopropagandnog rada i sakupljanja materijalne pomo i, bilo je usmjereni i na druge zadatke, vezane za rad tih ustanova. Tako je aktiv Pošte obavještavao Mjesni komitet o svim interesantnim depešama koje su stizale iz Zagreba i drugih gradova NDH. Džemo Krvavac je rukovodio partijskim aktivom u Pošti. Kako je Pošta radi održavanja telefonskih vodova, morala biti snabdjevena sekcij skim kartama svog podru ja, Džemo je snabdijevao partizanske jedinice svim potrebnim sekcij skim kartama. Preko aktivca Direkcije željeznica, dobivane su informacije o transportima neprijateljskih trupa, transportima uhapšenih za logore. Preko aktivaca u Elektrani, moglo su se, u datom momentu i prema potrebi, ostaviti bez svjetla pojedine etvrti grada i si.«<sup>21</sup>

U pismu posланом Titu deset dana nakon njegova povratka s Romaniјe u Sarajevo, 24. januara 1942. godine, Svetozar Vukmanovi Tempo je napisao:

»U Zagrebu su opet neke provale. Pale su neke drugarice koje su držale vezu sa Sarajevom. Pala je i drugarica koja je bila ovdje kao kurir, pa kad je došla u Zagreb, uhvatili je na stanu kod drugarice koja je bila poslala — na zasjedi. Mi smo ovdje preduzeli sve mjere da se eventualno ta provala ne proširi i na nas.«<sup>22</sup>

Me utim, preduzete mjere ipak nisu sprije ile ono što se zbilo nekoliko dana kasnije a o emu je Svetozar Vukmanovi Tempo 2. februara iste godine pisao Titu:

»Druga stvar koja nas je strahovito pogodila jeste provala iz Zagreba. Tamo su pale drugarice koje su držale vezu sa Sarajevom (Vladova drugarica i još jedna). Neka od njih uveliko provaljuje. Provalila nam je dvije javke u Sarajevu (glavnu i rezervnu). Kako je Kulturni javke dao na onim stanovima koji su bili odre eni za stanovanje drugova iz PK i koji su samo u tu svrhu bili namijenjeni, to smo sada ostali bez stanova. Za malo pa da nijesmo popadali i ja i Kulturni. Zahvaljuju i samo gluposti policije mi smo uspjeli da izmaknemo. Iz Zagreba su nam javili da su pale te dvije drugarice i mi smo promijenili bili javke i evakuisali stanove. To je trajalo desetak dana, pa su nam iz Zagreba javili da se više ništa ne plašimo, da se drugarice dobro drže i da e nam uputiti kurira sa poštom za Vas kroz 2 dana. I zaista kroz dva dana dolazi jedan ovjek na staru glavnu javku, ali ga ovaj nije primio, pošto smo mu bili kazali da više niko ne e dolaziti. Istoga dana poslije podne dolazi isti ovjek na rezervnu staru javku i ovaj ga primi. (Ovo je u inio protivno nare enju). Taj ovjek (to je bio agent) zatražio je da ga hitno povežu sa Kulturnim jer mu mora li no predati jedno pismo. I zakažu ta no vrijeme (kroz 20 min.) kada imaju da se nadu sa Kulturnim. Kad je javka to javila Kulturnom, Kulturni naredi da svi pobegnu i tako se svi spasu. Agenti su kasnije upali u stan i pravili zasjede, a i na drugi stan gdje sam ja stanovao. Uhvatili su tako na stanu 2—3 druga a me u njima, kako izgleda, i druga koji je držao vezu sa oficirima. Na taj na in pogubili smo sve veze sa oficirima i tek ih uspostavljamo novo.«<sup>23</sup>

Ko su bile »drugarice koje su držale vezu sa Sarajevom« i šta se, zapravo, dogodilo u Zagrebu i Sarajevu potkraj januara 1942. godine?

U Zagrebu su na kraju decembra 1942. godine uhapšene Zlata Šegvi (»Vladova drugarica«, tj. supruga Vladimira Popovi a, delegata CK KPJ u Hrvatskoj) i Anka Ankica Serti »Cincipinka«, lan Mjesnog komiteta KPH u Zagrebu. Zlata Šegvi se na policiji dobro držala, ali je Cincipinka, koja je u Zagrebu radila u tehni - kom aparatu CK KPH<sup>24</sup> zajedno s profesoricom Zlatom Šegvi , Hanom Paveli i Milanom Hupertom, ubrzo nakon hapšenja »propjevala«, tj. sve priznala.

Vera Juri , kurir Centralnog komiteta KPH, pribilježila je 19. decembra 1942. godine u svoj dnevnik da se

srela s Hupertom, a tri dana kasnije, 22. decembra, zapisala je:

»Danas mi nitko nije došao na vezu. Ni Cincipinke nema. U banku mi je došla Hana Paveli. Uhapšeni su Hupert i Cincipinka i ini se da provaljuju. Treba biti oprezan...«<sup>25</sup>

A 28. decembra je zapisala:

»Danas sam došla na vezu Doktoru (Vlado Popović) biciklom. Zgodno je to kako s biciklom prolaziš lakše. Nekako te i ne primijete. Baš je vraški hladno. Doktor mi je kazao da Cincipinka i Hupert, navodno, 'pri aju'...«<sup>26</sup>

Cincipinka — u ijem policijskom kartonu piše da je »uhi ena 23. XII. 41.«(!) — ispričala je ustaškoj policiji sve što je znala, pa je, između ostaloga, odala i »dvije javke u Sarajevu« za koje je saznala dolaze i u Sarajevo kao kurir CK KP Hrvatske.<sup>27</sup> Prva i glavna javka bila je kolonijalna radnja Josipa Pajića i »Maltara«, koja se nalazila u glavnoj ulici (danas Ulica maršala Tita), nedaleko od Alipašine džamije. Osim toga što je radnja služila kao javka, i njegov stan u ulici Kranj evi a, stepenište br. 4, bio je jedan od najsigurnijih stanova za sklanjanje ilegalaca. Kod njega se nakon bjekstva iz ustaškog zatvora skrivaо Nisim Albahari, a tu su odsjeli i Ivo Lola Ribar, Edvard Kardelj i Ivan Maček kada su u januaru 1942. godine iz Vrhovnog štaba sa Romaniјe krenuli u Zagreb.

Druga, rezervna javka bio je stan inž. Veljka Vukovića na Marijin-dvoru, u Ulici Kralja Tvrtka 11c. Osim javki, Ankica Serti Cincipinka je provalila i Olgu Marasović, s kojom se služilo jednom prilikom srela u Zagrebu, u stanu sestara Ljubice, Nevenke, Dragice i Katice Filipovića, a inače su bile stare, predratne poznanice iz Bijeljine.<sup>28</sup>

Ustaše su s policijskim organima i oružnicima blokivali Marijin-dvor. Međutim, neposredno ugroženi su se, zahvaljujući i pravovremenom obavještenju CK KPH, navrijeme sklonili. Ostavši u prvi mah praznih ruku, policija je odlučila da kompromitovane adrese javki stalno kontroliše, sa eka dolazak inž. Veljka Vukovića i preko njega pokuša da dođe do »glavnog ovjeka Partije« u Sarajevu.<sup>29</sup>

I Josip Pajić je obaviješten o provali: javljeno mu je da zatvoriti radnju i prijeđe u drugi stan, a potom, zajedno s Veljkom Vukovićem, kreće u partizane.<sup>30</sup>

Prema navodima Avde Hume Kulturnog, Veljko Vuković se u drugoj polovini januara nalazio na službenom putu, pa nije mogao biti upozoren da ne prima nikoga ko mu s ugovorenom lozinkom dođe kao kurir iz Zagreba.

Istog dana kada se inž. Vuković vratio u Sarajevo u njegov je stan, rano popodne došao nepoznati ovjek i s ispravnom mu se lozinkom predstavio kao zagrebački kurir. Tražio je da ga poveže s glavnim ovjekom Partije u Sarajevu kome treba da preda poštu i prenese usmene poruke. Inž. Vuković je pristao i dogovorio se s nepoznatim da malo kasnije ponovo dođe k njemu u stan.

Kada je »zagrebački kurir« otišao »da donese poštu upu enu iz Zagreba«,<sup>31</sup> Vuković se popeo na etvrti sprat zgrade u kojoj je stanovaо i u garsonijeri u kojoj je ilegalno živjela supruga Avde Hume, Olga, našao Avdu, kome je odmah bilo jasno da je »zagrebački kurir« zapravo agent ustaške policije... Obojica su odmah napustila kuću. Nekoliko dana kasnije inž. Vuković je otišao u partizane, gdje je preuzeo dužnost lana Okružnog komiteta Partije za teritorij partizanskog odreda »Zvijezda«. (Maja 1942. godine Veljka Vuković a su ubili etnici.)<sup>32</sup>

Iste večeri kada su Avdo Humo i Veljko Vuković napustili kuću u kojoj su stanovali na vrata inž. Vuković a pozvonio je »drug koji je držao vezu sa oficirima«, profesor Branko Galeb...

Branko Galeb je bio teški plućni bolesnik, primao je obostrani pneumatoraks, ali je ipak, osim predavanja koja je kao profesor držao u Trgovačkoj akademiji, u popodnevnim asovima davao i instrukcije iz matematike keriklju Huge Gördesu (Gerdes), njemačkog generalnog konzula u Sarajevu, koji je — usput rečeno — još prije rata na području Bosne i Hercegovine obavještajno radio za Abver.<sup>33</sup>

O svom dolasku u stan Veljka Vukovića a Branko Galeb je napisao:

»Došao je kraj januara 1942. — Jedne večeri sam umoran odlazio sa instrukcije i uputio se prema Marijin-Dvoru da odnesem neke podatke (koji su bili šifrovani na ceduljici i nalazili se u mom novaniku) u stan inžinjera Veljka Vukovića. Večer sam ranije nekoliko puta svrađao u ovaj stan, pa sam i sada mirno pozvonio, ne sluteći ništa zlo. Pao sam u klopu jer su u stanu već bili agenti us-

taške policije, dok se Veljko (kako sam kasnije saznao) na vrijeme bio sklonio (ini mi se, u jedan stan na Crnom Vrhu). Uhapsili su me i odyeli u jedan zatvor kod Vije nice ('Hasan-Kula').«<sup>34</sup>

Ustaška policija nije mogla profesoru Galebu da do kaže da je nekom ilegalnom komunisti kom linijom povezan s Veljkom Vukovićem i on je desetak dana kasnije, na intervenciju njemačkog generalnog konzula Germana, pušten iz zatvora.

Zahvaljujući i pravovremenom obavještenju o zagrebačkoj provali što ga je Avdo Humo primio iz Zagreba, sarajevska je partijska organizacija slanjem na oslobođeni teritorij inž. Veljka Vukovića i Josipa Pajića, ije je adrese kao javke Cincipinka jedino znala, izbjegla teški udarac koji joj je pripremala i pokušala da nanese ustaška policija. A puštanjem iz zatvora profesora Branka Galeba policija je izgubila i posljednju mogunost da iskoristi Cincipinkinu izdaju u borbi protiv sarajevske partijske organizacije.

Uzbivanjima u Sarajevu Svetozar Vukmanović-Tempo je 12. februara 1942. godine ponovo izvjestio Titu:

»Situacija ovdje, poslije svih onih hapšenja, progona i provala, znatno se poboljšala. Iz ove hajke izašli smo relativno dosta dobro, kako smo mogli proći da je policija imala malo više iskustva. Sve je to naravno bilo moguće uslijed organizacione zbrke u pogledu održavanja veza koja je postojala ovdje u Sarajevu. Javke za Zagreb su davane na stanove za stovanje, tu (je) upletena i vojna linija (drug koji je održavao vezu sa vojskom pao je na stanu koji je služio kao javka za Zagreb a gdje je stanovaо i Kulturni i part. org. itd.) Pa ipak, zahvaljujući i nespretnosti policije, nijesmo imali težih gubitaka, upravo policija je ostala uglavnom praznih šaka. Naravno da smo sađa odmah preduzeli mјere da se sve te tehničke veze odvoje od part(ijske) org(anizacije), vojne linije i dr. i da se u vrste.«<sup>35</sup>

1 dalje, o naporima da se obavještajni rad uprkos svemu obnovi i organizaciono u vrsti:

»Uveo sam sada još jednog druga u taj rad i sada mislim da itav taj rad postavim na vrš u organizacionu osnovu i tako u kratko vrijeme ospobim to rukovodstvo za samostalan rad.

Podaci koje sam prikupio od njih dosada ne-

maju neke naro ite važnosti. (...) Ja sam ti pisao u prošlom pismu da bi trebalo da iza em iz Sarajeva i u tvojem pismu vidim da se ne slažete za sada. Ja svakako ne bih izašao dok ne uredim tu vojnu liniju i kanale, te prema tome situacija mi je nalagala da ostanem još u Sarajevu.«<sup>36</sup>

Dva dana kasnije, 14. februara, Svetozar Vukmanović Tempo ponovo piše Titu i izme u ostalog kaže:

«... sada ja i Kulturni idemo na teren Isto ne Bosne. Samo smo ostali ovdje još 3—4 dana dok konačno ne u vrstima i vojno rukovodstvo, očemu sam ti javio u prošlom pismu, ovdje je reakcija malo popustila. Zahvaljuju i vašim akcijama gore, i oficiri su se malo po malo opet počeli ohrabrivati. Obadva pukovnika obe ali su da se sastanu sa mnogim i da drže stalni kontakt sa nama. Postavio sam u zadatak da prodremo u te njihove krugove, jer svaki od njih ima po nekoliko oficira uz sebe. Sa njima sam se trebao sastati u toku juerašnjeg dana, ali zbog izvjesnih tehničkih razloga odložismo za sutradan. Za ova 3—4 dana svrši u sa njima i postaviti malo solidnije vojni komandni rukovodstvo, pa u otvoreni teren.«<sup>37</sup>

»Obadva pukovnika« o kojima Tempo piše bili su Sulejman Filipović i Kazimir Poje. A kako je tekao proces u vrijedivanja »vojne linije i kanala«, proces iz kojega je proizšao konačno formacijski uobičajeni sarajevski Vojno-obavještajni komitet, objasnio je njegov sekretar Branko Galeš u već citiranom pismu iz 1969. godine:

»Nakon desetak-petnaest dana apstinencije u obavljanju mojih obavještajnih zadataka poslijehapšenja i zatvora iz kojeg sam se nekako izvukao, zatekao sam jednoga dana, kada sam se vratilo kući (mislim da je to bilo u drugoj polovini februara 1942.), drugove Tempa i Avdu Huma koji su me ekali radi daljih dogovora. Nakon kraće razgovora o svemu što mi se desilo, drugi Tempo je izložio stav da veze na vojnoj liniji sa domobranskim oficirima koje smo dotada imali, treba još pojačati i da radi toga meni treba za pomagati još dva druga kako sve te veze ne bih sam održavao. Za to su bili određeni inženjer Julije Stipetić i sudija Ismet Milavi. — Nakon ovoga na elničkom dogovoru, održan je (mislim, krajem februara) sastanak u stanu ing. Deska Bukvića u Hajduk-Veljkovoj ulici na kome je, osim drugova Tempa, Avde i mene, bio i ing. Stipetić, koga sam

tada upoznao. Dogovoren je da Stipeti preuzme od mene veze s oficirima iz protuvavionske jedinice (sa do asnikom Faleskinijem, nadporu nikom Sop i em i nadporu nikom Vagarom), Milavi sa višim oficirima Suljom Filipovi em i Kazimirom Poje, dok bih ja zadržao vezu sa oficirima iz Rajlovca i imao bih zadatku da kao sekretar ove grupe skupljam sve podatke i dalje ih dostavljam (preko drugarice Olge Marasovi) za Vrhovni štab.<sup>38</sup>

Olanovima sarajevskog Vojno-obavještajnog komiteta: profesoru Branku Galebu, sudiji Okružnog suđa Ismetu Milavi u i direktoru sarajevske plinare inž. Juliju Stipeti u Avdo Humu je napisao da su bili »nepoznati policiji kao komunisti, a pored toga imali su smisla za taj posao. Radili su ga svesrdno i sa punom ozbiljnoš u, ulivaju i autoritet i domobranskim oficirima«.<sup>39</sup>

Dvadesetog februara 1942. Tempo je, neposredno prije odlaska na oslobojeni teritorij u selo Srednje, gdje se nalazilo sjedište Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu i Glavnog štaba NOV i DV za BiH, poslao Titu u Fo u svoj posljednji izvještaj iz Sarajeva. Obavijestivši Tita, pored ostalog, i o tome da su neki njemački oficiri, koji su »popravljali... zube kod jednog našeg simpatizera«, zatražili »da im kako bilo svrši posao« jer »odmah moraju da putuju za Beograd«, Tempo piše:

»Po vojnoj liniji rad ne ide onako kako je izgledalo da će ići. Obadva pukovnika odbila su da se sastanu sa mnjom. Prvo su kazali ovim drugovima koje sam poslao do njih da hoće i da se sastanu i odredili dane kada treba da se sastanemo. Ali prvi se pokolebao i poslao dan prije do tog našeg druga poruku da neće i da se sastane sa mnjom. Ovaj drug je odmah otišao do njega da vidi šta je sa tim. On mu je odgovorio da on hoće prvo da sazna ko sam ja i da se li ne uvjeri da sam pošten ovjek. Kada ga je ovaj upitao kako on to misli da se li ne uvjeri, on mu je odgovorio da hoće i li ne da ga poznaje. U istom smislu bilo je i sa drugim pukovnikom, samo što me je više zavlačio odgajaju i sastanke da bi mi na kraju isto odgovorio. Stvar sa mlađim oficirima veće je bolja. Samo i oni se još uvijek plaše povezivanja sa drugim oficirima koji su njihovi školski drugovi. Me utim ima u oficirskom korpu puno oficira koji su neprijateljski raspoloženi prema ustašama i jugoslavenski ori-

jentisani a koji su prili no povezani baš za ova dva pukovnika. Zato smo ovde formirali rukovodstvo za rad medu oficirima i podoficirima, u koje su ušla tri druga koji su poznati u aršiji i koji e zadovoljiti sve zahtjeve tih oficira. Njima je stavljen u dužnost da se vrsto povežu i to li no sa svim tim oficirima, da organizuju dobro obavještajnu službu, da dobiju što više municije i oružja od njih i da na svaki na in organizuju preko oficira i rez(ervnih) oficira na terenu prelazak na stranu partizana. Sekretar vojnog rukovodstva izvještava e vas direktno i redovno. Njegovo partisko ime je Omer. Osim toga stavljen je u zadatku i itavoj part(ijskoj) org(anizaciji) povezivanje sa oficirima preko svojih li nih veza i dobavljanje municije.«<sup>40</sup>

»Partijsko ime Omer« imao je Branko Galeb. O mjerama prije polaska iz Sarajeva na oslobo eni teritorij Avdo Humo je poslije rata napisao:

»Kurirske stanove i veze sa ostalim gradovima u BiH, kao i sa Zagrebom, predali smo Olgi Marasovi , sekretaru Gradskog komiteta, a veze i kanale sa okolnim partizanskim odredima Dani Olbini, lanu Gradskog komiteta. Vojno-obavještajni centar smo povezali preko profesora Galeba direktno sa dvojicom kurira Glavnog štaba i Pokrajinskog komiteta: Mustafom Dovadžijom i Avdom Hodži em, koji su stalno komunicirali sa Sarajevom. U sluaju hitnosti i izuzetne važnosti, jedan od dvojice kurira predavao bi informaciju Olgi Marasovi ukoliko Galeb ne bi bio u Sarajevu. Ovo dvoje lanova Gradskog komiteta kojima smo predali sve veze namjeravali smo da zamijenimo sa dvojicom drugova koje bismo poslali iz partizana, s tim da Olga Marasovi ostane i dalje u Sarajevu kao sekretar Gradskog komiteta.«<sup>41</sup>

Dvadeset dana nakon odlaska Svetozara Vukmanovi a Tempa i Avde Hume na oslobo eni teritorij dogodilo se ono što je Olga Marasovi u pismu Centralnom komitetu KPJ i Vrhovnom štabu u Fo i opisala rije ima:

»Kurir Kigi, napravio je strašnu izdaju. Premda smo vas u dva pisma opomenuli na njegove negativne karakteristike i poslali vam drugog druga da ga koristite za te poslove, Kigi je i dalje bio kurir i nosio svu poštu. Pošta koju ste poslali po njemu nalazi se kompletna u policiji zajedno sa nekom privatnom poštom. Izdajnika vode po

ulicama i hapse sve ljude koje je on poznavao, a znao ih je mnogo.«<sup>42</sup>

Navode Olge Marasovi potvrdio je i Svetozar Vukmanovi Tempo u pismu koje je 2. aprila 1942. godine poslao Vrhovnom štabu:

»Iz Sarajeva izašao je drug Peri, sekretar rukovodstva, i saopštio mi je da kurir koji je pao nije bio uopšte određen za tu dužnost. Štaviše, rukovodstvo je dva puta pisalo vama da se taj kurir uopšte ne upotrebljava. Ja se sjećam da, kad smo odredivali kurire, prilikom reorganizacije koju sam izvršio, (da) se nije uopšte uzimao u obzir taj kurir, jer su svi kazali da je nepovjerljiv i nepouzdan... Po izvještajima koje je drug Peri donio, svi se drugovi dobro drže i M.O. se sreće uje.«<sup>43</sup>

»Peri« kojega Tempo spominje jest Vladimir Peri Valter, koji je tada bio član sarajevskog Mjesnog komiteta KPJ, a M.O. je kratica za Mjesnu organizaciju. Podatak da se »drugovi dobro drže« i da se »M.O... sreće«, nažalost, nije bio tačan.

Padom kurira Kigija u ustaške ruke počela je velika policijska provala u redove sarajevske partijске organizacije. Pohapšeno je mnogo komunista, članova Partije i SKOJ-a i još više građana, pristaša NOP-a, koji su na razne načine sudjelovali u njegovu ilegalnom radu.

A kako je sve počelo?

Kurir Vrhovnoga štaba i CK KPJ Arsenije Jovanović Kigi uhapšen je 12. marta 1942. godine oko osam sati uveče.<sup>44</sup> Došavši iz oslobođene Fojne u Sarajevo, umjesto da odmah odnese poštu u stan Tempove supruge Olge Nakić Male,<sup>45</sup> on je pošao svojom kuću i u ulici Bistrik medresa broj 11. Na putu ga je presrela patrola, jer je počeo policijski sat, i uhapsila. Isto večer, u toku prvih saslušanja, Kigi je ispričao sve što je znao i pristao je na saradnju s ustaškom policijom. No, svojom izdajom nije otkupio glavu: kasnije su ga odvezli u logor, najprije u Njemačku, a zatim u Norvešku.

Sutradan ujutro, 13. marta, ustaški su agenti krenuli s Kigijem po aršiji da obiđu mesta gdje su se ilegalci sastajali, predavalili ili primali razne poruke, materijal i slično. Najprije su navratili u »Ambasadu« — kafanu porodice Grebo, i Kigi je od Azre, koja je vodila kafanu, zahtrešio da ga hitno poveže »sa Vladimirom Peri em Valterom ili nekim drugim«. Azra mu je rekla da sa eka i otrala do »Konzulata« — brijačke radnje Ahmeda Dizdara, gdje je zatekla Džemala Džemu Muminagića, član Mjesnog komiteta, i rekla mu da Kigi traži vezu.<sup>46</sup> Muminagić je odbio taj kontakt i napustio »Konzulat« u

koji su ubrzo upali policijski agenti. I Muminagi i Azra uspjeli su da pobegnu. Ustaše su uhapsile bra u Ahmeda i Šemsu Dizdara i kalfu Ismeta Handži a...<sup>48</sup> Pošto je oko Kigija brzo uočen veći broj policijskih agenata, njegova je izdaja bila svakom jasna i policijska akcija nije postigla željeni i očekivani efekat. Muminagi se brzo našao s ostalim članovima Mjesnog komiteta, koji su već bili saznali za Kigijevu izdaju.

Kigijevom provalom uhapšeno je 13. i 14. marta oko pedesetak Sarajlija, među kojima i jedanaest članova Partije i SKOJ-a. Unatoč tolikom broju uhapšenih, zahvaljujući i brzom reagovanju i preduzetim mjerama, te dobrom držanju uhapšene Olge Naki i člana Mjesnog komiteta Adila Grebe, provala je bila zaustavljena<sup>49</sup> i Olga Marasović je 27. marta 1942. godine mogla da javi Titu:

»Izdajnika još vodaju po gradu ali do sada nije uspio doći do novih žrtava. Preduzeli smo sve mјere da nam ljudi ne padaju. Naši drugovi u zatvoru drže se odlično. To se naročito odnosi na jednog druga iz MK i drugaricu koja je držala kurire (riječ je o Adilu Grebi i Olgici Naki — primjer autorice)... Organizacija je u toku sređivanja i nadamo se, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih događaja, da ćemo stvari potpuno kontrolisati...«<sup>50</sup>

Prilike su, ipak, za desetak dana izmakle kontrolier je došlo do neočekivanih i »nepredviđenih događaja«: do nove, još teže izdaje nego što je bila Kigijeva!

Riječ je o Savi Bogdanoviću. O njemu je Džemal Muminagi, poslije rata napisao i sljedeće retke:

»Prvog aprila 1942. godine uhapšen je u svom stanu Savo Bogdanović, radnik — bravac u Sarajevskom vodovodu, član Mjesnog komiteta KP i rukovodilac Mjesnog odbora Narodne pomoći, glavni vinovnik ove — jedne od najvećih provala i izdaja u partijskoj organizaciji Sarajeva u toku rata. U septembru 1941. godine je kandidovan, a nakon dvadeset dana i primljen u Partiju. Petog decembra 1941., na sastanku MK KP, saopštено mu je da je član tog najvišeg partijskog tijela u gradu. Tu mu je povjereni i rukovo enje Narodnom pomoći.«<sup>51</sup>

Premda je znao da ga Kigi poznaje, Savo se nije prihvatio direktive Komiteta da se povuče u ilegalnost. Naprotiv, on je došao u svoj stan u kojem je 1. aprila 1942. godine i pao u ruke ustaške policije. Za razliku od

ve ine aktivista i simpatizera NOP-a pohapšenih zbog Kigijeve izdaje, Bogdanovi se veoma brzo pokolebao i pristao na saradnju s policijom. Njegova je izdaja bila još teža nego Kigijeva: u toku aprila pohapšeno je i kasnije otpremljeno u logore oko tri stotine Sarajlija i Sarajki. Izme u ostalih, u ruke ustaške policije pala je 16. aprila, u trenutku kada se spremala da izlazi na oslobođeni teritorij, i Olga Marasović. Njeno hapšenje imalo je pogubne posljedice za sarajevski Vojno-obavještajni komitet.

Zašto?

To objašnjava sekretar komiteta Branko Galeb:

»U me uvremenu je došao zahtjev od Vrhovnog štaba (prenijela mi je drugarica Olga Marasović) da im se dostavi izvještaj o stanju naših veza s domobranskim oficirima. Napisao sam taj izvještaj, izloživši sažeto, ali potpuno stanje i karakter svih naših veza koje smo tada održavali nastoje i ujedno da pojedina imena po mogu nositi šifrujem. U tome sam mogao samo djelomično uspjeti jer za ovo nismo imali detaljniji dogovor, a stvar je bila hitna. — Izvještaj, koji sam naslovio na druga Tempa, predao sam drugarici Olgi Marasović u jednom stanu u Dobrovolja koj ulici (ili možda u Skenderiji?) iz koga se ona spremala da zajedno s Vukicom Princip izlazi na oslobođenu teritoriju i ponese sa sobom sve i svežanj pošte, a s tim i ovaj izvještaj.

U to vrijeme (prva polovina aprila 1942.) bio je uhapšen naš saradnik Julije Stipetić. Stipetić je ranije bio zadužen za skupljanje Narodne pomoci, a njega je, kao i veći broj drugih, u vezi s tim odao — ini mi se — Savu Bogdanoviću koji je, u ovo vrijeme, bio u zatvoru. Stipetić nije davao na saslušanju nikakva iskaza o našem radu sve dok ga nisu o tome podelili ispitivati. A povod za to dobili su u mome izvještaju koji su našli u svežnju pošte koja je zaplijenjena kod drugarice Olge Marasović i Vukice Princip prilikom pokušaja njihovog bijega. U tom izvještaju je bio i prilog: itav spisak odziva i lozinki za cijeli mjesec april za sve straže na prilazima Sarajeva. (Ove je podatke Stipetić bio dobio od nadporučnika Sopića.) Ubrzo, pošto je ovaj izvještaj zaplijenjen, ispitali su Juliju Stipetića, od koga su saznali dovoljno podataka tako da smo brzo bili u zatvoru i ja i Ismet Milavić, a i pojedini domobrani oficiri redom. Li na stradanju i fizičke muke na saslušanjima, koje je

kod ovoga ovjek morao podnijeti, nisu ustašama osjetno pomogle. Svi, koji smo bili zatvoreni prilikom ovih hapšenja, uskoro smo bili upu eni (mislim da je to bilo 8. V. 1942.) u logor Jasenovac.<sup>53</sup>

Šef sarajevske Djelatne komande (EK) Policije bezbjednosti i službe bezbjednosti (Sipo i SD) SS-major dr Alfred Heinrich (Hajnrih) obavijestio je 17. aprila o hapšenju Olge Marasovi<sup>54</sup> svoga šefa SS-potpukovnika dr Emanuela Schäfera (Šefer), zapovjednika Djelatne grupe Sipo i SD u Beogradu, dostavljaju i kopiju akta i novoimenovanom policijskom atašeu u Poslanstvu Trećeg Reicha u Zagrebu SS-majoru Hansu Helmu. Iako taj izvještaj nije sa uvan, iz novog izvještaja što ga je SS-major dr Heinrich 18. aprila dostavio na iste adresu vidi se da je uz njega bio priložen prijepis pisma koje je potpisao Omer i da je Omer ustvari »profesor Galeb iz Sarajeva«, koji je već uhapšen. Heinrich zatim dodaje da je Galeb vlastoru no pisao to pismo i adresirao ga na »Tempa«, Crnogorca, zamjenika poznatog, Tita», nadalje da je »Pero« koji se u pismu spominje »neki inžinjer iz Sarajeva«, da je i on uhapšen i da je priznao, te da »sekretarica organizacije, Olga Marasović, kod koje je pismo našeno, već dva dana simulira umobilnicu«.

»Profesor Galeb« — javlja je Heinrich — »priznaje da je glavni u organizaciji. On je također imenovao vojni ke (hrvatske) veze koje se u pismu više puta spominju. On tereti i vojni ko rukovodstvo u Zagrebu. Hrvatska policijska direkcija već je preduzela korake za dalju istragu i danas se očekuje da iz Zagreba avionom stigne ovjek opunomoćen za istragu.<sup>54</sup>

Dr Heinrich istovremeno obavještava svog prepostavljenog, SS-potpukovnika Schäfera, da će »i sam prisustvovati odgovaraju im dogоворима i saslušavanju, i da će stalno biti o svemu obavještavan«, završavajući svoj izvještaj riječima:

»Profesor Galeb je, uostalom, dugogodišnji kući ni u itelj kod njema kog konzula dra Gördesa, i prije dva mjeseca, kada je već bio uhapšen, bio je pušten na slobodu na osnovu konzulove intervencije.<sup>55</sup>

Tako je aprila 1942. godine razbijen Vojno-obavještajni komitet Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu. Branko Galeb i Ismet Milavić prebačeni su poslije kraćeg vremena iz logora Jasenovac u gestapovski logor na Sajmištu, odakle je Galeb odveden u zatvor Gestapa u Beograd, a Milavić u jedan od logora u Norveškoj, gdje je ubijen ili je umro. Galeb je po et-

kom avgusta 1942. godine pušten iz zatvora i kraj rata je do eka u Beogradu. Inž. Julije Stipeti , je vjerovatno, završio život u nekom logoru u Njema koj, ali nedostaju pojedinosti o njegovoj smrti.

On je saslušavan, i za vrijeme boravka u Njema koj, naro ito o svom radu za AM-aparat.<sup>56</sup>

Prema sa uvanim dokumentima Ustaške nadzorne službe (UNS), zahvaljuju i Kigijevoj i Bogdanovi evoj izdaji, ustaška je policija pohapsila oko tri stotine lanova Partije, skojevac i drugih aktivista i pristaša NOP-a. Bile su provaljene javke u Banjaluci, Mostaru, Tuzli i Zagrebu i prekinute sve veze s partijskim organizacijama u tim gradovima, kao i veze Pokrajinskog komiteta KPJ za BiH, Glavnog štaba NOPO BiH, Vrhovnog štaba i CK KPJ. Sarajevska partijска i skojevska organizacija ostale su bez svojih mjesnih komiteta i bez Odbora Narodne pomo i, a PK KPJ za BiH bez svog Vojno-obaveštajnog komiteta: lanovi tih organa bili su pohapšeni ili su, da bi izbjegli hapšenje, napustili Sarajevo i prebacili se na oslobo eni teritorij. Tako je ilegalni narodnooslobodila ki pokret Sarajeva kra e vrijeme ostao bez svojih rukovodstava!

Sredinom jula 1942, na oslobo eni teritorij isto ne Bosne, u selo Šehovi e, gdje se nalazilo sjedište Pokrajinskog komiteta KPJ za BiH i Glavni štab NOV i DVJ za BiH, došao je Muhamed Sadikovi Škrab, sekretar tuzlanskog Mjesnog komiteta, i saopšto da je u Tuzlu stigao kurir iz Sarajeva s porukom da tuzlanska partijska organizacija pošalje od pet do sedam delegata na pokrajinsko partijsko savjetovanje koje e se održati u Sarajevu za dvadesetak dana. Svi su bili zaprepaš eni. Niko u Pokrajinskom komitetu nije imao pojma o takvom savjetovanju!

Bilo je odmah jasno da je to obaveštajna igra ustaške policije i da se mora hitno intervenisati. Na sjednici Pokrajinskog komiteta odlu eno je, pored ostalog, da u Sarajevo, s nekoliko partijskih aktivista, ponovo ode Avdo Humo, utvrdi o emu je rije , poduzme odgovaraju e mjere i oživi partijski i obaveštajni rad u gradu, koji je od aprilske provale bio potpuno zamro. Zadatak te grupe bio je utoliko teži što Pokrajinski komitet od aprila nije imao vezu s gradom; to su mu onemogu a vali etni ki pu evi do kojih je došlo u partizanskim odredima oko Sarajeva i neprekidni pokreti i borbe.

S Humom su iz Šehovi a potkraj jula, u Sarajevo krenuli Zaga Blaži , Remzija Omanovi , Šahin Šahin-

paši i Mladen Kneževi Traktor. U blizini Praće podijelili su se u dvije grupe...

Stigavši u Sarajevo vozom preko Praće, obuhvati u podromanijskog seljaka — Muslimana i u pratinji Zage Blažić, Avdo Humo se uputio u stan profesora Branka Galeba! Samo je površno znao za veliku aprilsku provalu i nije mu bilo poznato je li u toku nje uhapšen i Galeb. Ako se to i dogodilo, vjerovao je, od tada je prošlo suviše vremena da bi njegov stan još uvijek bio pod policijskom paskom. Bližila se noć i »policijski as«, pa nije ni imao velik izbor.

U stanu Galebovih Humo je našao Brankove roditelje koji su ga srdačno primili.

Uporedo s obnovom Mjesnog komiteta KPJ tekaо je i rad na oživljavanju obavještajne službe NOP-a. O tome Avdo Humo piše:

»Preko Mustafe Avdića, koji je bio rezervni domobranski pukovnik, sada sam pokušavao da uspostavim veze sa domobranskom vojskom. Za rad u vojsci bila su odreda ena još dvojica drugova. Drugi ovjek koga sam uveo u obavještajni punkt bio je Agan Bostandžić, a treći, kome sam ranije rekao da će raditi na tom sektoru, bio je Ibro Kapetanović. Tako sam ponovo formirao grupu koja će raditi s vojskom. Formalno ih nisam sastavio kao grupu, nego sam sa svakim od njih držao pojedinačnu vezu. Smatrao sam da nije potrebno formirati Vojno-obavještajni komitet dok se ne razgrana rad.

Ova grupa je postepeno počela stupati u vezu sa vojskom, i to najprije preko aerodroma Rajlovac. Ostala su dva oficira leta a koji nisu bili pronađeni u aprilu. Zatim smo stupili u vezu sa još nekim oficirima, i to najprije sa onima koje je znao Avdić, a poslije preko njih sa onima koji su na odreden način radili za nas ranije, ali su se pasivizirali zato što je veza bila prekinuta.

Ja sam se sastao sa pukovnikom Sulejmanom Filipovićem, koji je bio izbačao iz zatvora. Neko je u aprilskoj provali spomenuo njegovo ime, navodno da je partizanima davao informacije obavještajne prirode, pa su ga ustaše uhapsile.<sup>57</sup> Mnoge intervencije kod vrhova ustaške države izvukle su ga iz zatvora. Osjetio sam da u tom trenutku nije bio spremna da se za bilo koga veže, ali je dao neka imena na koja možemo raunati. Prihvatio je da se nalazi sa mnom.<sup>58</sup>

Istovremeno se i novoformirani Mjesni komitet (Džemal Bijedi , Adem Bu , Mladen Kneževi , Reuf Goševi ) aktivirao na obavještajnom planu. Jedan od njegovih lanova Mladen Kneževi kaže:

»Svi lanovi komiteta bili su zaduženi da na neki način uspostave neku vezu u policiji, obavještajnim centrima neprijatelja, neprijateljskoj vojsci i raznim ustanovama, radi upoznavanja sa akcijama i namjerama neprijatelja.(...)«

Posebno smo raspravljali o situaciji u neprijateljskoj vojsci, te o načinu politi kog rada među njima, kako bi se pridobili vojnici za aktivan rad za NOP, te da bi prikupljali obavještenja o vojnim operacijama koje su planirali njihovi štabovi, oružje, municiju, odjeću, pribavljali propusnice, objave za putovanja i dostavljali podatke o lokaciji vojnih jedinica i slično. U to vrijeme smo imali vezu sa nekim oficirima u domobranstvu.

Raspravljali smo o namjerama policije i obavještajne službe, te smo nastojali da ili ubacimo naše drugove u te službe ili da neke od pripadnika te službe pridobijemo da rade za nas. U većini slučajeva vezivali smo te ljudе idejno za NOP, a ne na materijalnoj osnovi. Partijske i skojevske organizacije su se osvratile na rad neprijatelja i nastojale saznati za njegove namjere, pa o svemu su obavještavale Mjesni komitet.<sup>59</sup>«

Po etkom oktobra 1942. godine u Sarajevo je, na putu za Vrhovni štab, s Majevice svratio Svetozar Vukmanović Tempo.

»Zadivio ga je sistem veza i obavještajnih informacija« — piše Avdo Humo. — »Parcijalna obavještenja koja sam slao Pokrajinskom komitetu nisu davala sliku kakvu je sada zatekao. Rekao sam mu da mi je Vrhovni štab tražio dva puta izvještaj o njihovim borbama na Majevici i vojno-političkoj situaciji u tom kraju isto ne Bosne. Ja sam od Pokrajinskog komiteta tražio izvještaj i nisam ga dobio.

— Ali sam ga ipak poslao. A evo kako: prikupio sam materijal od domobranksih oficira naših simpatizera, koji pripadaju našem obavještajnom centru, dobio sam iz Tuzle pismo o situaciji na terenu i itao novine u kojima je pisalo o borbama na tom terenu. Iz svega toga mogao sam izvući određene analize i zaključke i poslati ih Vrhovnom štabu.

— Sada u ga ja detaljno obavijestiti — odgovorio je Tempo na to.«<sup>60</sup>

Ti navodi Avde Hume pokazuju da je partizanska obavještajna služba znala da koristi i klasi ne metode rada koje su, napokon, od pojave štampe bile i ostale na snazi: da se, prate i pisanje neprijateljskih novina, do e do korisnih informacija.

Me utim, policija je budno pratila obnovu rada Partije preko svog agenta u njenim redovima: bila je to Nada Vranković, studentica medicine, sekretar partizanske organizacije na području Kovačić-Marijin-dvor i Šiman Mjesnog odbora žena antifašistkinja! Ona je bila veoma agilna i preduzetna, tako da je trebalo da postane i Šiman Mjesnog komiteta Partije. Sredom, slučajno se saznalo da je vi ena s funkcionerom ustaške policije, rukovodiocem UNS-a, Slavkom Štimcem. Mjesni komitet je odmah preduzeo mjeru da ustanovi je li Nada Vranković bila uhapšena u aprilskoj provali. Utvrdilo se da jest i da je bila brzo puštena na slobodu. Uz saglasnost Avde Hume, koji se kao Šiman Pokrajinskog komiteta od kraja jula stalno nalazio u Sarajevu, kretao se gradom u uniformi domobranskog satnika, Šiman Mjesnog komiteta Adem Bu pozvao je Nadu na sastanak i saopštio joj da Partija zna da je ona pod batinama pristala da radi za policiju, ali da e joj oprostiti izdaju i prebaciti je u partizane ukoliko pomogne u likvidaciji Slavka Štimca ili njegovu odvojenju na oslobođeni teritorij. Priznavši da je postala policijski agent, pa i ak i Štimac Eva Ljubavnića, da je imala zadatku da se uvodi u Mjesni komitet pa, ako bude moguće, i u neki viši partijski forum, ona je pristala. Me utim, dani su prolazili i postajalo je sve o iglednije da Nada izbjegava da ispunjava svoje obeanine. Mjesni komitet je tada formirao svoj sud koji ju je osudio na smrt.<sup>81</sup> Nakon toga Adem Bu je zakazao Nadi novi sastanak. Otišli su razgovarajući i išetajući uz Koševsku ulicu do ispod bolnice. Pratili su ih Edo Ambrozić, kurir Pokrajinskog komiteta, u uniformi njemačkog vojnika, i jedan skojevac u civilu. Decembarska je noć bila pala, a bolnička je ulica bila prazna. Edo je prišao Bu i Nadi i od njih zatražio im legitimacije. Dok je Nada pružala svoju, on je izvadio pištolj i jednim je metkom ubio Bu i on odnijeli su leđa na obližnje groblje, a Bu je zatim otišao na već zakazani sastanak partijske elije iji je sekretar bila Nada. Nosio je sa sobom novac i propusnice pomoć u kojih su svi oni s kojima je ona saraivala rano ujutro napustili

Sarajevo. Idu eg je dana po gradu dijeljen letak Mjesnog komiteta KPJ o izvršenju smrtne kazne nad izdajnicom Nadom Vrankovi.

No u izme u 11. i 12. decembra u ruke ustaške policije pao je lan novog Mjesnog komiteta Reuf Gološevi, a zatim, desetak dana kasnije, i Adem Bu. Podvrgnut strašnom mu enju, Gološevi je govorio o mnogo emu što je znao, a Bu je izvršio samoubistvo skočivši kroz prozor dok su ga vodili na saslušanje. To se dogodilo nekoliko dana poslije likvidacije Nade Vrankovi ija smrt kao da je bila signal za novu seriju hapšenja koja su uslijedila. O atmosferi koja je zavladala u gradu na Miljacki talijanski generalni konzul Alberto Rossi (Rosi) javio je depešom svom ministarstvu spoljnih poslova 5. decembra 1942. godine i ovo:

»... No, gospodarenje nad živcima nije pokazano odmah poslije kad je za osvetu nad ubojstvom jedne žene, obavještajke ustaškog redarstva, redarstvo smatralo svojom dužnošću upotrijebiti mjere velikog stila koje toliko uzinemiruju ovo stanovništvo i pove avaju njegovu odvratnost prema režimu. Zaista je uhi eno u no i preko 300 muškaraca i žena, osumnji enih da su sudjelovali kod ubojstva ove žene.«<sup>62</sup>

U situaciji koja je nastala decembarskom provalom i nakon nje nije moglo biti ni govora o zna ajnijoj aktivnosti sarajevskih komunista i drugih pripadnika NOP-a ni na političko-propagandnom ni na obavještajnom planu. Ak je i Tito li no smatrao potrebnim da 17. januara 1943. godine iz Ostrošca kod Bihaća pismeno upozori Oblasni komitet KPJ za Hercegovinu: »Prekinite sve veze sa Sarajevom dok Vam se drug Kulturni ne javi.«<sup>63</sup>

Renesansa, u punom smislu riječi, sarajevskog Vojno-obavještajnog komiteta započela je tek u septembru 1943. godine, kada je na njegovo čelo, u novim uslovima, došao Vladimir Perić Valter, koji je postao legendarni partizanski obavještajac.

## **POGOVOR AUTORA**

*Uglavnom o onome što nije i o tome zašto nije re-  
no na stranicama prethodnih triju knjiga i još pone e-  
mu što nije na odmet da bude spomenuto kada je rije  
o uslovima u kojima je nastajala i u prvom periodu  
(1941—1942) djelovala partizanska obavještajna služba  
kao i o uslovima u kojima smo o tome pisali*

Tek u toku rada na temi »Partizanska obavještajna služba 1941 — 1942« postali smo svjesni da ne možemo do i do svih dokumenata, bez obzira na njihovu prove-nijenciju, pa ni do mnogih sje anja — svjedo enja koja u cjelini ili parcijalno govore o toj temi. Razlog je jednostavan: naši arhivski fondovi koji se odnose na ratni period još uvijek nisu sre eni, a rasuti su »diljem« Jugoslavije. Isto smo tako tek u toku rada postali svjesni i injenice da nailazimo na podatke koji bacaju novo svjetlo na poneko svjedo enje (sje anje) koje smo, po-stupaju i — ne baš dosljedno — po principu »Testis unus, testis nullus« (Svjedok jedan kao nijedan), ili zbog nekog drugog razloga ve bili odbacili. Konkretni pri-mjer e to, vjerovatno, najbolje objasniti.

U Zborniku dokumenata *Narodnooslobodila ka borba u Dalmaciji 1941—1945* naišli smo na izvod iz gla-sila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju »Naš iz-vještaj« od 9. avgusta 1941. godine.

»...U jednom selu kod Sinja župnik je njuškao i ispitivao odakle seljacima vijesti, ali svi su šutjeli kao ribe. Me utim, na umoru je bila jedna djevoj-ka. Ogavnom inkvizitoru sinula je lukava ideja. Otišavši do bolesnice da je ispovijedi, rekao je: 'Draga erko, ne smiješ stupiti pred lice onoga, koga ja ovdje zastupam, s nijednim grijehom ni tajnom. Kaži dijete od koga vi u selu primate vi-jesti?' Pošto se jadna djevojka ustru avala, on upotrebi svoje zadnje oružje: 'Ne odrešujem te i muke paklene te ekaju.' Prestrašena djevojka je ipak na koncu priznala da im vijesti saopštava u itelj, koga ustaše uhapsiše i sprovedoše u Sinj. Seljaci su ogor eni i uvjeravaju da župnik ne e imati više nikada prilike da ih 'odrešuje'.«<sup>1</sup>

Znaju i što u rimokatoli koj crkvi zna i »tajna svete isповijedi«, nismo povjerovali u mogunost da jedan župnik, ma koliko bio indoktriniran mržnjom protiv NOP-a, može po initi »svetog e« kakvo je opisano i za to smo podatak o takvom njegovu postupku izbacili iz arsenala metoda rada neprijateljskih obavještajnih službi. Me utim, prevarili smo se! U »Drvars kom dnevniku« našeg poznatog pisca Ervina Šinka, koji se, bježeći pred ustaškim terorom, u ljeto 1941. sklonio u jednu talijansku bolnicu u Šibeniku, namijenjenu uglavnom zarobljenim, bolesnim oficirima i vojnicima kraljevske jugoslavenske vojske, naišli smo i na ovaj tekst:

»... Jedan od zna ajnijih lanova našeg društva, jedini osim mene koji nije bio zarobljenik, koji je zaista bio slobodan i veseo ovjek, jeste Don Žarko, bolni ki sveštenik...

Don Žarko je voleo svakome da pomogne... Ina e, osim veselih znao je i druga ije pri e.

Jednom je ispriao slede e: 'U nekom selu blizu Splita pronašli su komunisti ke letke, a ju e su uhvatili oveka koji ih je delio. Uhvatili su ga zbog toga, što je tamošnji župnik rekao jednoj teško bolesnoj devojci da je ne e razrešiti grehova ako ne prizna ko je delio letke po selu. Devojka je progovorila, a župnik je otišao pravo na policiju.<sup>2</sup>

Bez obzira na razli it opis i razli itu lokaciju događaja (»kod Sinja« odnosno »kod Splita«), Šinkovo nas je svjedo enje uvjerilo da se partizanska kontraobavještajna služba ipak morala nositi i s perfidnom metodom opisanom u dva citirana, razli ita izvora.

italac e i sam primijetiti da u knjigama o partizanskoj obavještajnoj službi 1941 — 1942. godine nedostaju neki aspekti njene djelatnosti, kao i neki aspekti neprijateljskog djelovanja protiv kojih se ona morala boriti.

Ponajprije rije je o za aranom krugu obavještajna služba — propaganda — obavještajna služba. Pisac predgovora za knjigu Kurta Riessa (Ris) *Totalna špijunacija* D. Zaslavski pripisao je šefu propagande nacisti - ke Njema ke Josephu Göbbelsu tvrdnju da je »nemoguće odrediti gdje završava propaganda i gdje po inje špijunaza<sup>3</sup> i, bar s obzirom na njenu suštinu, bio je u pravu. Sli na je situacija i s temama o ulozi, zna aju i organizaciji veza u partizanskoj obavještajnoj službi, o šiframa kojima se ona služila, o veoma osjetljivom problemu koriš enja zarobljenika kao izvora obavještenja, o dezinformacijama neprijatelja proturanjem lažnih vesti, o neprijateljskim saznanjima i ocjenama rada par-

tizanske obavještajne službe itd. Svakako smo u knjigama koje je obuhvatiti period 1943—1945. neka od tih pitanja obraditi u njihovu totalitetu (1941 — 1945) jer se upravo u tom periodu ona i pojavljuju u obliku i omjeru koji to zahtijeva,

Zašto smo knjizi dali podnaslov *Šta se stvarno događalo?* Svjesni smo da zvu i pretenciozno, ali nismo mogli da pronađemo drugi i kraći način kojim bismo se ogradili od izmišljotina, olako donesenih ocjena događaja i ljudi te pogrešnih i brzopletih zaključaka na koje se, po nekom nepisanom pravilu, nailazi — ne samo u nas — upravo u napisima o obavještajnoj službi.

Napomenuli smo već u predgovoru da smo sve citate iz dokumenata, poglavito izvještaje pojedinaca, štabova i ustanova, kao i one iz svjedočenja (sjećanja), donosili doslovno, sa svim greškama koliko one rogovalo zvu ale i ma koliko ponekad otežavale shvatanje sadržaja. Sada na kraju moramo istaknuti da smo to inili zato što takva autentičnost dokumenata i sjećanja sama za sebe mnogo govori, kako o osobi koja ih je pisala, tako i o uslovima i vremenu u kojima su nastali. Međutim, po esto nismo ni raspolagali originalima ili fotokopijama dokumenata, već smo se morali služiti tumačenjima prijevodima ili interpretacijama — na što smo redovno upozoravali u napomenama — pa prema tome nikako ne isključujemo mogućnost da i među tim »naučnim« citatima ima netačnosti.

Što se tiče pojedinaca koji su, prema dokumentima i sjećanjima kojima smo raspolagali, zasluživali da budu posebno istaknuti kao partizanski obavještajci pritom, najvjerovaljnije, nismo do kraja bili ni pravedni ni dosljedni. Spomenuto smo slučaj Ferdinand Andreace, zubotehničar iz Mladenovca, zvanog Italijan, što je zapravo i bio. Poznati beogradski novinar — publicist Milivoj Marić, opisujući njegov obavještajni rad za partizane, kao njegov najveći i podvig opisuje kako je on, »dobro se se am« — kaže Andreaca — 7. avgusta 1941. »posle večere« za vrijeme kartanja s ortskomandantom kapetanom Riterom saznao da je »Kosmaj (e) biti u klopcu, opkoljen sa svih strana«. *Sutradan ujutro*, 8. avgusta, F. Andreaca je preko Milene Borić, seljanke iz obližnjeg sela Male Vrbice, koja mu je »svako drugo jutro donosila sveža jaja, mleko, sir i druge namirnice« i služila kao kurir, obavijestio komandanta Kosmajskog partizanskog odreda Milutina Todorovića a što Nijemci spremaju.

»Kosmajski odred ... nije brojao tada više od sedamdeset boraca« kaže M. Marić, i dodaje: «...

štab Kosmajskog odreda preuzeo je mere, pa se sutradan u obru u nema kih snaga našla samo jedna eta, mladenova ka, sa svojih 27 boraca. Toj eti nije bilo mogu e javiti da se i ona povu e, jer je bila razbijena po petorkama, a samo dan ranije upu ena na teren.<sup>4</sup>

Tri godine prije toga, 1973, Sreten Žujovi , koji je 1941. bio komandant Glavnog štaba NOP-odreda Srbije, u razgovoru s Mihailom Mari em rekao je: »Bio sam upoznat s tim da imamo obaveštajca kod Nemaca u Mladenovcu.<sup>5</sup>

Tragali smo dalje po dokumentima i sje anjima — svjedo enjima ljudi sa sektora Kosmaja — i našli smo ih poprili no — ali, nažalost, nigdje nismo naišli ni na ime Ferdinanda Andreace ni na nadimak Italijan. Me-utim, utvrdili smo da su *blokada i pro ešljavanje Kosmaja zapo eli 8. a ne 9. avgusta!* Isto tako, iz niza izvora proizlazi da se Kosmajko-posavski NOP-odred nikada nije ni nalazio na Kosmaju u punom sastavu.

U našoj *Vojnoj enciklopediji* pod odrednicom »Kosmajko-posavski NOP odred« stoji zapisano:

»No u 7/8 avgusta (1941) ja e nema ke snage opkolile su Kosmaj sa svih strana i u toku 8—9. avgusta u strelja kom stroju prokrstarile planinom. Na Kosmaju se tada nalazila samo Mladenova ka eta sa još nekoliko boraca iz drugih eta — ukupno 27 partizana. U neravnoj borbi protiv Nemaca pогинуло je 13 boraca, a 14 se uspelo probiti iz obru a. Me u izginulima nalazio se i lan GŠ NOPO Srbije Branko Krsmanovi .<sup>6</sup>

U *Hronologiji* pod datumom »8. avgust 1941.« itamo:

»Na pl(anini) Kosmaju ja e nema ke snage uništile jednu desetinu Kosmajskog NOP odreda. Me u poginulim bio je i lan GŠ NOP odreda Srbije Branko Krsmanovi , narodni heroj.<sup>7</sup>

A u prvoj knjizi *Oslobodila ki rat naroda Jugoslavije* piše:

»... oko 1.500 nema kih vojnika preduzelo je 8. avgusta koncentri an napad na Kosmaj, predpostavljuju i da se na njemu nalaze glavne snage odreda: me utim, tamo je bilo samo 14 partizana i oni su, u borbi sa mnogo nadmo nijim neprijateljem svi izginuli.<sup>8</sup>

U situaciji u kojoj smo se našli nismo imali drugog izlaza nego da pretpostavku o presudnoj ulozi obavještenja Ferdinanda Andreace u spasavanju glavnine Kosmajskog NOP-odreda iz njema ke blokade — odba-

cimo. To, me utim, nikako ne zna i da on nije i obavještajno radio za NOP i u inio mu velike usluge u nekim drugim slu ajevima.

No, kad smo ve kod pogibije Branka Krsmanovi a, moramo spomenuti da Moma Markovi , tadašnji instruktor PK KPJ za Srbiju, u svojoj knjizi *Rat i revolucija u Srbiji (Se anja 1941—1945)*, u jednoj napomeni kaže da je on »poginuo u borbi s etnicima avgusta 1914«. Oznaka godine je o igledna štamparska greška, ali podatak da je *Branko Krsmanovi* poginuo u borbi s etnicima potpuno je neta an jer nikakve kvislinske jedinice, pa ni etnici Koste Pe anca ili Draže Mihailovi a, nisu uop e u estvovali u blokadi Kosmaja! To se, uostalom, vidi i iz svih ostalih citiranih izvora.

Nešto sli no kao s F. Andreacom dogodilo nam se i s Predragom Udickim Denebom. Uz Titovu depešu Moskvi od 13. septembra 1941, u kojoj se, izme u ostalog, doslovno citira izvještaj dra Haralda Turnera, Redakcija *Dokumenata centralnih organa...*" stavila je napomenu:

»Politbiro CKKPJ i PKKPJ za Srbiju dolazili su, preko novinara Predraga Udickog, do nekih izvještaja koje su Nijemci iz Beograda slali za Berlin. Udicki je radio u njema koj telegrafskoj agenciji (DNB) u Beogradu i bio ilegalno povezan s KPJ. Štab njema kog komandanta Srbije se, ponekad, koristio teleprinterom te agencije za slanje nešifrovanih izvještaja u Berlin. P. Udicki je uspijevao da do e do kopija nekih izvještaja i da ih dostavi partijskom rukovodstvu Srbije. Vjerovatno je (istakli autori) tim putem do Tita došao i Turnerov izvještaj iji dio Tito citira u ovoj depeši Kominterni.«

Premda nas je ono »vjerovatno« u toj napomeni malo pokolebalо, ipak smo nastavili traganje za podacima o eventualnom obaveštajnom radu P. Udickog.

U dnevniku Vladimira Dedijera našli smo podatak:

»Sreda, 11. juni (1941)

...U poverljivim biltenima koje mi predaje drug Udicki,<sup>24</sup> mnogo se govori o napadu Nema ke na SSSR.«

U objašnjenu br. 24 Vladimir Dedijer je napisao i ovo:

»Predrag Udicki radio je poverljivi nema ki bilten u agenciji DNB u Beogradu. Ranije je bio zaposlen u agenciji Avala'. On je svakog dana donosio poverljivi bilten DNB koji je ra en u svega sedam primeraka.«<sup>10</sup>

Pošto je saznao da će biti uhapšen, V. Dedijer je napustio svoj stan i ilegalno boravio kod rodbine. S tim u vezi on pod datumom »etvrtak, 26. juni (1941)« zapisuje i ovo:

»U krevetu, u jastu nici, nalazio se jedan povrljivi nema ki bilten. *Olga je primila taj materijal u sredu od Udickog s tim da mi danas preda, ali je zaboravila da to ranije sakrije*, pa ga je prilikom pretresa gurnula u jastuk. Gestapovci su preturali po jastuku, ali hartiju nisu primetili.«<sup>11</sup>  
(Istakli autori.)

To bi, uglavnom, bilo sve što je upuivalo na izvjetan obavještajni rad Predraga Udickog. Međutim, i to je stajalo na labavim nogama. Prije svega, teško je prihvatići podatak da se u »povrljivim biltenima« jedne novinske agencije — a DNB je upravo bila to i ništa više — pa makar oni bili raeni »u svega sedam primjera-ka«, nalaze povrljivi podaci, naroito oni koji su se odnosili na »napad Njema ke na SSSR«! Bila je to, na primjer, tajna za koju je Adolf Hitler naredio da može biti saoprena njegovom najbližem saradniku Benitu Mussoliniju tek u zoru 22. juna 1941, kada su njema ke trupe već bile prešle sovjetsku granicu. Uostalom, upravo se o tome opširnije govori u treoj knjizi ove edicije, u poglavljiju *Zagreba ke isprepletene obavještajno-diverzantske mreže*.

Naša *Vojna enciklopedija* ni u prvom ni u dingom izdanju nema odrednicu »Udicki Predrag«. U dokumentaciji Radio-Beograda našli smo sljedeće podatke:

»Udicki Predrag Deneba ( — Darosava, Šumadija, 1943), novinar. Iban KPJ od 1941. god(ine). Do okupacije radio u agenciji Avala a potom u nem(a koj) telegrafskoj) agenciji DNB na povrljivom biltenu i informacije slao PK KPJ za Srbiju. Od marta 1943. u Kosmajskom NOP-u. U s. Darosavi, u sedištu tehnike OK KPJ za Kragujevac, da ne bi pao živ u ruke nepr(ijatelja), 25. sept(embra) (1943) izvršio samoubistvo.«<sup>12</sup>

Dakle, ni u tom tekstu ne nalazimo ništa novo o obavještajnom radu Predraga Udickog. Podaci su ta ni, umro je smr u heroja izvršivši samoubistvo da ne bi živao u ruke etnika, ali ne u sjedištu tehnike Okružnog komiteta KPJ za Kragujevac, već u jednoj zemunici u selu Darosavi kod Arandelovca, koje danas nosi naziv Partizani. Tehnika o kojoj je riječ nalazila se u kući školskog poslužitelja Mihaila Stanića i nije neprijatelj je nikad nije pronašao.<sup>13</sup>

Kada je riječ o ženama partizanskim obavještajci-

ma, izdvojili smo ih nekoliko, ne po zna aju njihova doprinosu NOP-u na tom polju, ve jednostavno zato što smo u njihovu radu našli više podataka. A tih divnih žena — bez obzira na godine — bilo je širom zemlje sigurno stotine, samo što da u inimo npr. s podatkom koji nalazimo u spomenutoj knjizi Mome Marković. Pišu i o situaciji u srežu Petrovac (na Mlavi) potkraj 1941, on kaže:

»Pamtim porodicu Stevanović, doma icu Staniju i njenog muža Jovu iz zaseoka Krška reka, selo Melnica, kod kojih smo bili smešteni. U vreme krvavih etničkih odmazdi nad svima koji su na bilo koji način pomagali partizanima, ovi divni ljudi pokazali su veliku hrabrost i poverenje u naš pokret. *Bili smo zadivljeni na inom na koji je Stanija Stevanović, nepismena seljanka, prikupljala obaveštenja o neprijatelju i prenosila ih nama...*«<sup>4</sup> (Istakli autori).

Sigurno bi se neusporedivo više moglo i trebalo reći o ženi Staniji, ali to je prelazilo naše mogunosti... Isto se dogodilo i u mnoštvu drugih slučajeva.

Pisali smo i o obavještajnom radu nekoliko vojnih komiteta koji su djelovali u neprijateljskim garnizonima 1941 — 1942. godine. Nismo ih, jasno, mogli sve obuhvatiti, premda smo saznali i sakupili neke podatke o njima (Slavonska Požega, Osijek, Prijedor itd.). Razlog zbog kojeg im nismo posvetili posebna poglavlja u jednoj od triju knjiga koje obuhvataju taj period tako er je vrlo jednostavan: istraživanja koja je još trebalo preduzeti da bi se koliko-toliko zaokružila slika o njihovu radu prelazila su naše mogunosti. No, nadamo se da ćemo, opisujući obavještajnu pozadinu partizanskih potuhvata ili širih vojnih operacija koje će se u sljedećim godinama odigravati oko tih gradova imati priliku da se u kraju pogledu unazad osvrnemo i na njihov doprinos NOP-u u cijelini.

Koliko je pažnje bilo potrebno da bi se izbjegle zamke olakih i brzopletih zaključaka redakcija nekih naših edicija, pokazuje slučaj pisma koje je sredinom, zapravo 17. novembra, Edvard Kardelj iz još uvijek slobodnog Užica, u ime CK KPJ, poslao je Glavnom štabu NOP-odreda Slovenije. U tom pismu nalazi se pasus:

»...Šaljite dopise i lanke za 'Borbu'. Pošaljite nam detaljne vesti o palim borcima. Dostavljajte nam tako i eventualne političke vesti koje će u Ljubljani primati od Italijana,<sup>5</sup> narođeno ito o odnosima Italijana i Nemaca u vezi s rasprostra-

njenim vestima o mogu nosti jednog separatnog mira izme u Italije i Engleske itd.«<sup>15</sup>

Uz taj pasus Redakcija prve knjige šestog toma *Zbornika* stavila je napomenu:

»Obaveštajna služba OF imala je informatore u talijanskim krugovima i uspešno je prikupljala podatke za OF i Glavni štab.«<sup>16</sup> (Istakli autori.)

U redakcijskom naslovu tog dokumenta stoji da je rije o pismu Edvarda Kardelja »od po etka decembra 1941«, što njegov tekst — ne samo dio koji smo upravo citirali, nego i ostali dijelovi — veoma jednostavno pobija. Naime, poslije povla enja Vrhovnog štaba iz Užica 29. 11. 1941. »Borba« je prestala izlaziti (idu i broj izšao je tek u oktobru 1942. u selu Drini ima u Bosanskoj krajini), pa nije bilo razloga da Kardelj, kao njen glavni urednik, »po etkom decembra« iste godine od CK KP Slovenije traži »dopise i lanke za 'Borbu'«.... Me utim, to nije ono najbitnije: nas je ponajprije interesovalo je li zaista »obaveštajna služba OF imala (je) informatore u talijanskim krugovima«? Odgovor na to pitanje našli smo u pismu — o igledno odgovoru na citirano Kardeljevo pismo — koje je Tone Tomši, organizacioni sekretar CK KP Slovenije, 5. decembra 1941. godine poslao iz Ljubljane Centralnom komitetu KPJ. Taj je odgovor, na našu veliku žalost, bio jasan i nedvosmislen:

»O Nemcima nemamo nikakvih obaveštenja.  
O Talijanima još manje<sup>390</sup>«<sup>17</sup>

Pa otkud onda Redakciji *Zbornika* podatak koji je dala u svojoj napomeni br. 5?

Redakcija drugog toma edicije *Dokumenti centralnih organa...* objavljenog 1985. godine iz zaista neshvatljivih razloga, u pogledu datuma Kardeljeva pisma (poruke), ini istu grešku kao i Redakcija prve knjige šestog toma *Zbornika*. U napomeni br. 390 ona kaže:

»Poslednje dve re enice odnose se na poruku Edvarda Kardelja, koju je dao u pismu Glavnog štabu Slovenije po etkom decembra 1941. godine traže i da se iz Slovenije šalju politi ke vesti koje bi OF morala dobiti od Italijana u Ljubljani, posebno o odnosima izme u Italijana i Nemaca u vezi s proširenim glasinama o mogu nosti separatnog mira izme u Italije i Engleske.« (Istakli autori.)<sup>18</sup>

Udno je da obra iva tog dokumenta nije uo io da Tone Tomši nije mogao 5. decembra iz Ljubljane odgovoriti Edvardu Kardelju koji se nalazio negdje u Srbiji, odnosno u Sandžaku, na njegovu poruku iz pisma pisano »po etkom decembra 1941«, kao ni to da se u pismu

T. Tomši a o kome je rije nalazi i re enica: »Primili smo vaše pismo (od 17. novembra)«!<sup>19</sup>

Zbog niza izvještaja što ih je E. Kardelj od sredine januara 1942, nakon odlaska iz isto ne Bosne u Zagreb, slao Titu, a koji su sadržavali obavještajne podatke, morali smo da pratimo njegovo dalje kretanje.

U prvoj knjizi *ORNJ* naišli smo na podatak da je Edvard Kardelj, tada Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba došao »u Ljubljani januara 1942. godine«. U *Hronologiji* stoji da su 3 marta 1942... »Edvard Kardelj i Ivo Lola Ribar uputili iz Zagreba pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju«, i, napokon, u našoj *VE*, u odrednici »Kardelj Edvard (Krištof, Bevc)« da on iz Zagreba »u martu odlazi u Ljubljano«.<sup>20</sup>

Na sli ne »teško e« nailazili smo i pri pra enju kretanja nekih drugih visokih rukovodilaca NOP-a, pa i pri utvrivanju vremena Kardeljeva odlaska iz Ljubljane na oslobojeni teritorij. No, o tome smo, ini nam se, ve dovoljno govorili.

U predgovoru svojoj knjizi *Obavještajna služba u NOR 1941—1945* Milovan Dželebdžić piše:

»Obaveštajna služba u NOR-u sve vreme je bila jedinstvena organizacija kojom je neposredno rukovodio Vrhovni štab odnosno Povereništvo za narodnu odbranu NKOJ-a s maršalom Josipom Brozom na elu.«<sup>21</sup>

Zaista lijepo re eno, šteta što tako nije i bilo.

O prvim koracima prema stvaranju jedinstvene ili, bolje re eno, jednoobrazne partizanske obavještajne službe govorilo se na savjetovanju u Stolicama (26. septembra 1941) i o tome smo pisali u poglavlju prve knjige *Naredbe i uputstva*. Idu e savjetovanje, na kome je, prema našim ocjenama, moralno biti rije i o tom istom problemu, održano je u Ivan i ima (Romanija) 7. i 8. januara 1942. Bilo je to, zapravo »savjetovanje CKKPJ i PKKPJ za Bosnu i Hercegovinu«, odnosno, »dvodnevno pokrajinsko savjetovanje KPJ za Bosnu i Hercegovinu, kome su prisustvovali sekretar KPJ Josip Broz Tito i nekoliko tadašnjih CK KPJ«.<sup>22</sup> O tom savjetovanju pisali smo u ve spomenutom poglavlju prve knjige. Me učim, ono što nas je u toku daljih traganja za podacima o razvoju partizanske obavještajne službe iznenadilo bila je injenica da se ni u prvom ni u drugom izdanju *VE*, ni u *Pregledu istorije Saveza komunista Jugoslavije*, ni u najnovijoj *Povijesti SKJ*« savjetovanje u Ivan i ima uop e ne spominje!

Zašto?

Da li je zaboravljeni nepobitna istina: da bismo

shvatili sadašnjost, moramo objektivno sagledati prošlost!?

Tek u idu oj, etvrtoj knjizi *POS 1943—1945*« govoritemo o neprijateljskim pripremama za veliku etvrtu ofanzivu, odnosno o saznanjima partizanske obavještajne službe za te pripreme. Podaci o toj ofanzivi po elisu, istina, da pristižu u partizanske štabove još u toku novembra i decembra 1942, ali smo smatrali da obavještajni aspekt priprema i toka te ofanzive, koja je poela 20. januara 1943, moramo posmatrati *u cjelini* i zato o njemu u prve tri knjige uopće nismo govorili.

U toku rada na knjigama koje su sad pred itaocima izbila je afera oko bivšeg generalnog sekretara OUN Kurta Waldheima (Valdhajma) zbog ratnih zloina pojenih dok se kao poručnik nacisti kog Wermachta nalazio na teritoriju Jugoslavije, u estvujući, između ostalog, i u ofanzivi na Kozaru (10. juna-kraj jula 1942). Na njegovo ime nismo naišli — uostalom nismo posebno ni tragali za ratnim zloincima — ni kao pripadnika odjeljenja Ic (obavještajne službe), ni kao pripadnika odjeljenja Ib (intendanture) Grupe »Zapadna Bosna«, koja je izvodila tu ofanzivu. Međutim, zapazili smo nešto drugo na što moramo upozoriti.

O čemu je riječ?

O sudbini civilnog stanovništva Kozare i Potkozarja u ORNJ smo našli zapisano:

»... neprijatelj je popalio nekoliko desetina selaca pohvatao oko 50.000 stanovnika, većinom žene, decu i starce. Od njih je jedan deo na zverski način pobijen, a ostatak oteran u zloglasni ustaški logor u Jasenovcu, iz koga se skoro nikao nije vratilo.<sup>23</sup>

U prvom izdanju naše VE pod odrednicom »Kozarska ofanziva« stoji zapisano:

»Neprijatelj je pohvatao narod u zbegovima, pa je oko 60.000 ljudi, žena i dece oterano u koncentracione logore ili na prisilni rad u Nemačku odakle se mnogi nisu vratili.«<sup>24</sup>

Drugo je izdanje naše VE u tekstu o sudbini civilnog stanovništva Kozare mnogo preciznije:

»Neprijatelj je pohvatao narod u zbegovima i pobio pri tome većinu broja ljudi, žena i dece. Prema podacima odgovaraju ih službi NDH 68.600 ljudi, žena i dece prikupljeno je u sabirnim logorima. U njima je izvršena podela u tri osnovne grupe: za koncentracione logore Jasenovac, Stara Gradiška i one u Nemačkoj i Norveškoj — izrazitije eksplorirane pripadnike NOP; za prisilan rad u Nemačku -

*ko i, uglavnom, ostali radno sposobni muškarci i za raseljavanje — ostali, najve i deo stanovništva.«"*

Me utim, tragaju i za materijalima za temu »Za a-rani krug: obavještajna služba — propaganda — obavještajna služba«, koja e, kako smo ve rekli, biti obraena za cijeli period rata u jednoj od idu ih knjiga, naišli smo na podatke koji zbog nema neshvatljivih razloga nisu unijeti ni u jedno od citiranih klju nih djela naše historiografije. Naprimjer:

U izvještaju politi kog komesara »Štaba III operativne zone u vojnoj i politi koj situaciji u Slavoniji od 12. avgusta do 1. septembra« itamo:

»Na zborovima, mitinzima, suzbijale su se izvjesne kapitulantske tendencije, koje su se tu i tamo pojavljivale u narodu, a koje su djelomi no donosili pojedinci izme u ono mnogo bosanaca koji su preseljeni u naša sela pretežno iz Kozare i okolice. Mora se naglasiti da medu tim bosancima ima i mnogo pozitivnog elementa.«<sup>26</sup>

Uz taj pasus Redakcija edicije *Gra a za historiju NOP u Slavoniji* dala je napomenu:

»Poslije ofanzive na Kozaru u junu 1942. neprijatelj je preselio mnogo naroda s tog teritorija na podru je Slavonije, Moslavine i Bilo-gore. Time je htio stvoriti utisak da su partizanske snage na Kozari uništene, kako bi unio demoralizaciju me u narod i partizane Slavonije i Moslavine.«<sup>27</sup>

U izvještaju »Štaba III operativne zone NOPO Hrvatske Glavnem štabu od 23. septembra 1942. godine« piše:

»Poslije mitinga su partizani pjevali pjesme, a narodu su djelili stvari iz jedne državne trgovine, što je narod tako er sa oduševljenjem pozdravio. Bilo je prisutno mnogo bosanskog naroda dotjeranog sa Kozare. Žene s Kozare koje žive u jako teškim prilikama stalno traže da budu primljene u partizane. Nekoliko ih je primljeno u odred.«<sup>28</sup>

U naredbi »Štaba III operativne zone NOPO Hrvatske štabu III odreda od 3. oktobra 1942. godine«:

»Ovih dana je uba eno na naše podru je neko liko hiljada bosanskih žena i djece sa podru ja Kozare. Sa njima je neprijatelj mislio da zaplaši narod i nas, ali se je u tome ljuto prevario. Borbu produžavamo još ja e i oštiri do kona ne pobede.«<sup>29</sup>

Sigurno nije posrijedi manifestacija nekog ustaškog humanizma prema srpskom življu Kozare, ve ti zlo inci u datom vremenu iz tehni kih i drugih razloga jed-

nostavno nisu mogli da izvrše njihovo totalno fizi ko istrebljenje. Potvrdu o tome, i još pone emu, nalazimo u pismu koje je ministar vanjskih poslova Mladen Lorkovi baš u to vrijeme uputio jednom diplomatskom predstavniku tzv. NDH:

»Kao naš poslanik u inozemstvu Vi trebate biti informirani o planovima naše politike, koju naša vlada sprovodi. Stoga vam kažem ovo: hrvatska država ne može postojati ako u njoj živi 1,800.000 Srba i ako mi za le ima imademo snažnu srpsku državu, koja bi uvijek zasizala u naša podru ja i predstavljalala vje nu opasnost za nas. Oba ta pitanja bilo bi nemogu e riješiti u normalna vremena u kojima bi se moralno postupati zakonito i voditi ra una o gra anskim obzirima. Stoga je sre a za nas što je do uspostave NDH došlo u ovakovim vremenima, jer samo sada možemo riješiti taj problem: mi stoga nastojimo da nestane Srba iz naših zemalja i u tom pravcu je ve mnogo u inje- no. Evo ja sam se ovih dana vratio s podru ja Ko- zare; šezdeset kilometara dugo i gotovo isto toliko široko podru je, koje je bilo nastanjeno isklju ivo Srbima, danas je prazno zgarište... A sad prelazi- mo na Grme i tamo e u tom gra anskom ratu biti riješeno najbolnije pitanje, a hrvatske zemlje o iš ene. No mi mislimo i na pitanje srpske drža- ve preko Drine. Ni ta ne može ostati. I stoga sam ja još prošle godine stupio u službene pregovore s predstavnicima Reicha kod kojih sam naišao na puno razumijevanje pa je odlu eno da e nakon pobjede Srbi biti iseljeni u Sibiriju...«<sup>30</sup>

A o Kurtu Valdhajmu, ije u eš e u ofanzivi na Ko- zaru u svojstvu intendantskog (lb) oficira grupe »Za- padna Bosna« uop e nije sporno, zaista je, u datim us- lovima, opisanim u citiranim partizanskim izvještajima, bilo bezumno izmišljati dokumente kao što je onaj koji je podmetnut zapadnonjemom kom nedjeljniku »Spigel« (Spigl), a koji mu imputira sau esništvo u odre- ivanju subbine oko 4000 kozarskih »zarobljenika«.

Na kraju, ali to ne zna i i na posljednjem mjestu, moramo da izrazimo zahvalnost i priznanje Sr anu Odi u i Darji Vukovi na zalaganju i upornosti koje su pokazali pomažu i nam u pronalaženju, izdvajaju i sre ivanju podataka o temama obuhva enim ovim knjigama. Upravo se u njihovu radu pokazalo koliko je osnovana postavka, naro ito u obavještajnoj službi, da ponekad na prvi pogled malen, bezna ajan podatak

može da osvijetli pozornicu zbivanja koja je do tada de facto bila u tami.

Odnos recenzenti — autori ponekad je manje, a ponekad više napregnut. Mi smo imali sreću u da naidemo na dva ne samo vrsna stručnjaka, već i ovjeka puna razumijevanja za teškoće na koje smo nailazili. Professor dr Vladimir Milanović nije veliki poznavalac problema obavještajne službe, ali kao sociolog — osjetili smo to kroz njegovu recenziju — ima profinjen osjećaj da uoči locira širu ulogu i značaj zbivanja iz tog domena u ratnim, a vjerovatno i u mirnodopskim uslovima. Uz to, pukovnik JNA Vojislav Nikolić ne samo da se u toku rata »na licu mjesta« susretao s problematikom što je obraduju knjige koje je recenzirao, nego se poslije rata, kao pomoćnik glavnog urednika *Vojne enciklopedije*, za *istoriju*, i sam bavio historijom NOR-a, što mu je olakšavalo zadatku da nas upozori na izvjesne nedostatke koji su se mogli ispraviti. Njima dvojici dugujemo veliku zahvalnost, premda smo se ponekad u mišljenjima i stavovima razilazili. No tragali smo i nalazili rješenja.

Kad autori osim vlastitog predgovora pišu i pogовор svojoj knjizi, onda je to neka vrsta posmrtnog slova još nerođenom djetetu. Jer, to je dijete po eti da živi tek onda kad dospije u ruke italaca koji će imati volje i strpljenja da se s njim pozabave. Pri tome će oni morati da budu i veoma strpljivi. Jer, kao što smo u predgovoru rekli, ovo nije povijest naše partizanske obavještajne službe nego zbirka, ponekad možda i ne najsjajnije izabranih dokumenata i svjedočenja, uz komentare kojima smo pokušali objasniti njen značaj, mjesto i ulogu u epopeji naroda jugoslavenskih prostora, obuhvaćenoj kraticom NOB, koja će zauvijek ostati dio njihova postojanja. A zaključimo, zapravo sinteze — u bilo kom smislu — izbjegavali smo, istina ponekad bezuspješno, i ostavljali itaocima da na prethodnim stranicama, možda, pronađu dovoljno elemenata za to.

## IZVORI I LITERATURA

### Obaveštajna saradnja s Moskvom

- <sup>1</sup>Vladimir Dedijer, *Novi prilozi*, 1/621  
<sup>2</sup>Rober Gilen, *Obaveštajci koji su spasli Moskvu*, Beograd, 1984, str. 193.  
<sup>3</sup>Leopold Trepper, *Velika igra*, Zagreb, 1976, 1/121  
<sup>4</sup>Šandor Rado, *Dora javlja...*, str. 124  
<sup>5</sup>Gojko Beri, »Svjedo enja«, Oslobo enje od 19. 12. 1984.  
"Isto  
<sup>7</sup>DCO 1/115  
<sup>8</sup>DCO 1/138  
<sup>9</sup>DCO 1/155  
<sup>10</sup>DCO 1/320  
"Dr Ivan O ak-Jovo Popović, *Kon ar sekretar Partije*, Zagreb, 1976, str. 503  
"Tito, SD 4/326  
"Tito, SD 4/345, 349  
"Tito, SD 5/267  
<sup>15</sup>Dedijer, *Novi prilozi* 1/551  
"Start, br. 262 od 7. 2. 1979.  
"S. Koslav, *Tragom nasilnika*, Beograd, 1954, str. 237  
"KTB OKW11/1208  
"Trepper Leopold, n. dj. 1/150  
"Trepper 1/151  
<sup>21</sup>William L. Shirer, *Aufstieg und Fall des Dritten Reichs*, S. 768  
<sup>22</sup>IstO, 768.  
"Kazivanje Satvi Lutvi Tozana Slavku Komarici u Zürichu 1947. godine  
""Odnosi se na Satvi Lutvi Tozana  
"Winston Churchill, *Drugi svjetski rat*, Beograd, 3/332.  
<sup>2</sup>Isto 334-335  
"Shirer, str. 769  
<sup>28</sup>Trepper 1/151  
<sup>29</sup>G. K. Žukov, *Uspomene i razmišljanja*, Beograd, 1969, str. 30  
"Isto str. 272

- <sup>31</sup>Isto str. 276  
<sup>32</sup>Isto  
<sup>33</sup>Isto  
<sup>34</sup>Isto, str. 277  
<sup>35</sup>Isto, str. 268  
<sup>36</sup>Trepper, 1/152  
<sup>37</sup>Inž. Pavao Kopor i , *Radio sam za Partiju, Zbornik sje anja—Zagreb 1941—1945* (u daljem tekstu: Zagreb), 2/174  
<sup>38</sup>Josip Broz Tito, *Tako smo se organizovali i borili do pobjede, Ratna sje anja, Veze u NOB-u 1941—1945*, Beograd, 1981, str. 11 — 12 (u daljem tekstu: VUN)  
<sup>39</sup>etrdeset godina, *Zbornik sje anja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radni kog pokreta*, Beograd, 1961, V/6 (u daljem tekstu: etrdeset godina)  
<sup>40</sup>Tito, SD 7/41  
"DCO 1/18-27 i napomena broj 16 na str. 435  
<sup>42</sup>V. Dedijer, *Novi Prilozi* 1/273  
<sup>43</sup>KTBOKW11/1213  
<sup>44</sup>KTB OKW 11/183  
"KTB OKW 11/398  
"Slavko Odi , *Okupacija Bosne u aprilskom ratu 1941. godine, Srednja Bosna u NOB* 1/175  
<sup>47</sup>V. Dedijer, *Novi prilozi* 2/283; DCO 1/117  
"Vjekoslav Cen i , *Enigma Kopini* , 1/139-140  
<sup>49</sup>DCO 1/117  
<sup>50</sup>Vojna enciklopedija 9/388 d  
<sup>51</sup>Tito, SD 6/209  
<sup>52</sup>V. Dedijer, *Prilozi za biografiju Josipa Broza Tita* 2/45  
"Isto  
<sup>54</sup>Tito, SD 7/49; DCO 1/67  
"Tito, SD 7/212  
"DCO 1/67, 446  
"Tito, SD 7/93  
<sup>58</sup>Tito, SD 7/228  
"DCO 1/476  
<sup>80</sup>DCO 3/151-152  
<sup>91</sup>Zbornik II/2-209  
<sup>92</sup>Tito, SD 9/20; DCO 3/360  
"Tito, SD 9/42; DCO 3/409  
<sup>64</sup>DCO 3/252/253  
<sup>65</sup>Zbornik IV/3/210  
"DCO 3/327-328  
"Tito, SD 9/240  
<sup>68</sup>DCO 3/488  
<sup>89</sup>Tito, SD 9/42  
<sup>70</sup>Arhiv CK SKJ, fond CK KPJ 1942/133  
<sup>71</sup>DCO 4/225  
"DCO 4/468  
"Start br. 262 od 7. februara 1979.  
<sup>74</sup>DCO 4/314  
<sup>75</sup>Isto  
<sup>77</sup>"DCO 4/322  
<sup>77</sup>Tito, SD 10/89

"Tito, SD 10/186  
'Tito, SD 10/278  
<sup>o</sup>"DCO 5/282  
<sup>8</sup>Tito, SD 10/190  
"Tito, SD 10/280  
"Tito, SD 11/121  
"Tito, SD 11/286  
"Tito, SD 11/194  
"Tito, SD 11/210  
<sup>87</sup>Arhiv CK SKJ, 15570; CK KPJ-Kominterna 1942/164  
"Tito, SD 11/181  
"Tito, SD 11/211  
""DOS 2/118, 119  
"Tito, SD 11/152  
<sup>92</sup>Arhiv CK SKJ, CK KPJ - KI 194 (15712)  
"Tito, SD 12/60  
"Tito, SD 12/284  
<sup>95</sup>DOS 2/56  
<sup>96</sup>DOS 2/158  
<sup>97</sup>DOS 2/186-187  
"Tito, SD 12/109  
"Tito, SD 12/135-136  
<sup>100</sup>Tito, SD 12/141  
""Tito, SD 12/158  
<sup>102</sup>Tito, SD 12/293  
<sup>10</sup>WAWT-315, Roll 1553, F 226-228  
""MAWT-315, Roll 2154, F 56-515  
'>WAWT-501, Roll 248, F 001185  
""Tito, SD 12/168  
""Tito, SD 13/77  
""Tito, SD 13/279  
<sup>109</sup>Tito, SD 13/280  
"<sup>o</sup>DCO 1/419-420  
"<sup>o</sup>DCO 1/499  
"Tito, SD 7/116  
"Tito, SD 7/131  
"Tito, SD 7/241  
""DCO 2/24  
""Drugi svjetski rat, izdanje VII, Beograd, 1961, 2/239  
""Tajna prepiska Churchii-Staljin 1941—1945, Zagreb, 1965,  
str. 30  
<sup>118</sup>Zbornik II/2/113-114; DCO 2/238  
"<sup>o</sup>DCO 3/57  
<sup>20</sup>DCO 3/166-167  
"<sup>o</sup>DCO 3/228; Tito, SD 8/140  
<sup>122</sup>Tito, SD 8/258  
<sup>123</sup>Zbornik II/2/276  
"<sup>o</sup>Zbornik V/3/123  
"<sup>o</sup>Tito, SD 9/26  
"<sup>o</sup>Tito, SD 9/235  
<sup>127</sup>DCO 3/441  
"<sup>o</sup>iDCO 4/78  
<sup>129</sup>DCO 4/126

- <sup>130</sup>*Zbornik* II/3/181  
"<sup>32</sup>*DCO* 4/239  
<sup>32</sup>Arhiv CK SKJ, fond CK KPJ 1942/96  
<sup>133</sup>*Zbornik* IV/4/254  
<sup>134</sup>Tito, *SD* 10/186  
<sup>135</sup>Isto  
<sup>138</sup>CK SKJ Arhiv br. 1526  
<sup>37</sup>V. Cen i , n. dj. 1/159, 160  
<sup>38</sup>V. Cen i , n. dj. 1/161  
<sup>13</sup>Bosilj i Slobodan, *Timo ka krajina*, str. 53  
"<sup>4</sup>V. Dedijer, *Prilozi* 2/45  
<sup>41</sup>Milomir Mari , *Deca komunizma*, Beograd, 1987, str. 81  
<sup>142</sup>*DCO* 1/235  
"<sup>4</sup>Tito, *SD* 7/269  
<sup>144</sup>TitO, *SD* 7/270-271  
<sup>14</sup>"*DCO* 1/474  
"<sup>4</sup>NIN, 5. maja 1985; iz bilješke povodom izlaska iz štampe kratke biografije Mustafe Golubi a napisane i objavljene u privatnom izdanju Borivoja Neškovi a  
<sup>47</sup>NIN, 26. 5. 1985 — *Novo o Mustafi Golubi u*  
"<sup>4</sup>Borba od 12. 6. 1976.  
"<sup>4</sup>Oslobo enje, Sarajevo, 18. 6. 1976.  
'•"<sup>4</sup>Oslobo enje, 5. 7. 1976.  
'•Politika, 10. 7. 1976.  
"<sup>4</sup>Oslobo enje, 9. 7. 1976.  
"<sup>4</sup>Borba, 26. 10. 1976.  
'<sup>4</sup>V. Dedijer, *Novi prilozi* 2/716  
'•<sup>4</sup>V. Dedijer, *Novi prilozi*, fotografija izme u 2/944 i 2/945  
'•<sup>4</sup>V. Dedijer, *Novi prilozi*, 2/733, 734  
"<sup>4</sup>Okrugli sto borbe, Julija Vr inac, *Najblaže re eno: zlou-potreba*, str. 12, 13, 14.  
<sup>158</sup>*DCO* 1/212-213  
'•"Milomir Mari , n. dj. str. 82  
"<sup>4</sup>Isto, str. 82  
"<sup>4</sup>NIN, 5. 5. 1985.  
<sup>182</sup>NIN, 26. 5. 1985.  
<sup>83</sup>NIN, 15. 9. 1985.  
<sup>84</sup>NIN, 8. 9. 1985.  
<sup>85</sup>NIN, 15. 9. 1985.  
"<sup>4</sup>NIN, 15. 9. 1985; Oslobo enje, 21. 12. 1984.  
<sup>167</sup>NIN, 15. 9. 1985.  
"<sup>4</sup>NIN, 5. 5. 1985.  
"<sup>4</sup>NIN, 6. 10. 1985.  
<sup>170</sup>Isto  
<sup>m</sup>M. Mari , *Deca komunizma*, str. 67  
<sup>72</sup>Isto, str. 78  
<sup>173</sup>*DCO* 2/235  
'•<sup>4</sup>Milomir Mari , n. dj. str. 86, 87  
<sup>175</sup>Isto, str. 84, 85  
<sup>7e</sup>Isto, str. 85  
<sup>177</sup>Isto, str. 85, 86  
"<sup>4</sup>Isto str. 95  
<sup>179</sup>*DCO* 1/334, 335

- <sup>187</sup>"Arhiv CK SKJ, Zbirka Hrvatska, II/6; *DCO* 1/379, 381, 382  
<sup>188</sup>Milomir Marić, n. dj. str. 86  
<sup>189</sup>Arhiv SSUP  
<sup>190</sup>*DCO* 1/198  
"DCO 1/198  
<sup>191</sup>V. Dedijer, *Novi prilozi* 1/289  
<sup>192</sup>Vasko Ivanović, *Ilegalni kurir CK KPJ Kristina Dor evi*,  
VUN 2/224  
<sup>193</sup>Isto  
<sup>194</sup>Isto, str. 218  
<sup>195</sup>Dr Blagoje A. Nešković, *Španija sa trideset godina u daljnosti, »Španija 1936—1939»*, *Zbornik seanja jugoslovenskih dobrovoljaca u španskom ratu*, Beograd, 1971, V/19  
"Tito, SD 7/132  
""DCO 1/325  
""Tito, SD 7/132  
<sup>196</sup>Šandor Rado, n. dj. str. 110  
"Aleksandar Foote, prevod, str. 42  
"DCO 1/324  
""Isto  
"Veernje novosti, 16. 7. 1988.  
"Arhiv CK SKJ, fond CK KPJ 1941/89  
"DCO 1/325  
""•DCO 2/28  
<sup>197</sup>DCO 2/233-234  
<sup>198</sup>IstO  
<sup>199</sup>Arhiv CK SKJ, MG 2957  
<sup>200</sup>Darko Stuparić, *Revolucionari i bez funkcija*, Zagreb,  
1975, str. 159  
<sup>201</sup>Branka Savić, *Rad šifranata u Vrhovnom štabu*, VUN,  
1/333, 334  
<sup>202</sup>Eftim Ristovski, *Sedek Kostovski radiotelegrafista Vr-*  
*hovnog štaba*, VUN 2/196  
<sup>203</sup>Vidi napomenu broj 203, str. 335  
<sup>204</sup>Ratko Šibinac, *Po cenu života*, VUN 1/277, 278  
<sup>205</sup>Branka Savić, n. l. 1/335  
<sup>206</sup>Isto, 1/337  
<sup>207</sup>Isto, 1/338  
<sup>208</sup>Branka Savić, *Rad šifranata u Vrhovnom štabu — usposo-*  
*tavljanje veze sa Kominternom i naše prve šifre*, VUN 2/246  
<sup>209</sup>Tito, SD 9/31  
<sup>210</sup>Miloje Tomić, *Iz slavnih dana 1941*, VUN 1/281  
<sup>211</sup>Eftim Ristovski, n. l. 2/199  
<sup>212</sup>Milomir Marić, n.d.j.  
<sup>213</sup>Arhiv CK SKJ, MG (Brašničev materijal)  
<sup>214</sup>DCO 3/426  
<sup>215</sup>DCO 3/489  
<sup>216</sup>Arhiv CK SKJ, KPJ-KI 1942-191: stara oznaka 15712  
<sup>217</sup>Arhiv CK SKJ 15732  
<sup>218</sup>Vojna enciklopedija, drugo izdanje, 5/208  
<sup>219</sup>NO BUD 3/62  
\*\*DOS 2/73  
<sup>220</sup>Tito, SD 6/213

- <sup>226</sup>AVII, a lZl-40-53, 275; Jovan Marjanović, *Draža Mihailović između Britanaca i Nemaca*, str. 268  
<sup>227</sup>Politika ekspres, 13. januara 1972, str. 15  
<sup>228</sup>J. Marjanović, *Draža između...*, str. 71 i 344  
<sup>229</sup>V. Dedijer, *Novi prilozi* 1/33  
<sup>230</sup>Isto  
<sup>231</sup>Svetozar Kovačević, *Povezivanje s Fjodorom Mahinom*, VUN  
<sup>2</sup>  
<sup>232</sup>Tito, SD 10/204  
<sup>233</sup>TitO, SD 10/285, 286  
<sup>234</sup>Branka Savić, n. l. VUN 2/255  
<sup>235</sup>Atilio Duplan i, *Radiotelegrafista Vrhovnog štaba i korpusa*, VUN 2/235  
<sup>236</sup>Hronologija, str. 351

### Misije britanske Uprave za specijalne operacije (SOE)

- F.V.D. Dikin, *Bojovna planina*, Beograd, 1973, str. 153  
<sup>2</sup>Isto, str. 156.  
<sup>3</sup>Veljko P. Dragičević, *Kako sam došao u partizane, Ratna se anja, Veze u NOB-u 1941—1945*, Beograd, 1981, 2/193—194.  
<sup>4</sup>Isto, str. 194..  
<sup>5</sup>Dikin, n. dj. str. 161 — 162.  
 "Jovan Marjanović, *Draža Mihailović između Britanaca i Nemaca*, Zagreb—Beograd, 1979, str. 102—103. (u daljem tekstu: *DM-između...*)  
<sup>7</sup>V. Dragičević, n. l. str. 194.  
 "Branka Savić, *Rad šifranata u Vrhovnom štabu, Veze u NOB-u*, 1/340-341.  
 "J. Marjanović, n. dj. str. 224.  
 "Drago Gizić, *Dalmacija 1942*, Zagreb, 1959, str. 63—64.  
 "Vidi napomenu broj 9  
<sup>2</sup>J. Marjanović, n. dj. str. 82.  
<sup>13</sup>Jovan Donović, *Veze s Dražom Mihailovićem sa srednjeg bliskog istoka i severne Afrike*, Glasnik Srpskog istorijsko-kulturnog društva »Njegoš« u Americi, sveska prva — juli 1958, str. 43.  
 "Slavko Odić-Slavko Komarica, *No i magla*, Zagreb, 1977, 2/251.  
 "Elisabeth Barker, *Britanska politika na Balkanu u II svjetskom ratu*, Zagreb, 1978, str. 157.  
 "D. Gizić, n. dj. str. 63.  
 "Filmski arhiv Vojnoistorijskog instituta — CKH-2/589.  
 "Isto, CKH-2/588-589.  
 "Isto, CKH-2/590-591.  
<sup>2</sup>"Isto, CKH-2/592-593.  
<sup>2</sup>Isto, CKH-2/594-596.  
<sup>22</sup>Isto, CKH-2/601-603.  
<sup>23</sup>Isto, CKH-2/604.  
<sup>24</sup>D. Gizić, n. dj. str. 63—64.  
<sup>25</sup>Josip Broz Tito, *Sabranja djela* (u daljem tekstu: Tito SD), knjiga 9, str. 84

- <sup>26</sup>Dokumenti centralnih organa... (u daljem tekstu: DCO), knjiga 4, str. 127-128.
- <sup>27</sup>DCO 4/146.  
"Zbornik V/5/181.
- <sup>29</sup>J. Marjanović, n. dj. str. 225.
- <sup>30</sup>S. Odi — S. Komarica, n. dj. str. 251.
- <sup>31</sup>Isto, str. 251-252.  
"Tito, SD 9/43.
- <sup>33</sup>Tito, SD 9/45.  
"Tito, SD 9/44.
- "Tito, SD 9/241.  
"Tito, SD 9/80.  
<sup>37</sup>Tito, SD 9/84.  
<sup>38</sup>DCO 4/51-52.  
"Tito, SD 9/104-105.  
<sup>39</sup>DCO 4/104—105.  
"DCO 4/116—117.  
"Tito, SD 9/126.  
"Tito, SD 9/131.  
"Tito, SD 9/321.
- "Mišo Leković, » injenice o misiji majora Terensa Atertona«, feljton, nast. 3, Politika od 23. maja 1986.  
"Tito, SD 9/207—208.  
"Tito, SD 9/287.  
"Tito, SD 9/287.  
"J. Marjanović, n. dj. str. 266.  
"Tito, SD 9/184.  
<sup>51</sup>Tito, SD 9/201.  
<sup>52</sup>Luka Božović, *Fo a u prvoj polovini 1942, 41—42 USU*, 10/509, 510  
<sup>53</sup>Tito, SD 9/219.  
<sup>54</sup>DCO 4/441.  
"Isto.  
"Tito, SD 10/42.  
<sup>57</sup>DCO 4/449.  
"Vidi napomenu broj 52.  
"Vladimir Dedijer, *Dnevnik*, Beograd, 1970, I) 141.  
"Isto, str. 125.  
"DCO 4/489.  
<sup>12</sup>J. Marjanović, n. dj. str. 226.  
"Isto, str. 227.  
"Dikin, n. dj. str. 89.  
"Isto, str. 89—90.  
"Isto, str. 205.  
<sup>e7</sup>Isto, str. 205.  
<sup>68</sup>J. Marjanović, n. dj. str. 227.  
"Tito, SD 10/64.  
<sup>10</sup>DCO 5/38.  
<sup>71</sup>DCO 5/388—389.  
<sup>7</sup>\*DCO 5/397, 398.  
<sup>73</sup>DCO 5/589.  
<sup>74</sup>Dikin, str. 205—206.  
"Isto, str. 206.

"Isto.  
"Isto.  
"Isto, str. 207.  
"Tito, SD 14/39.

### Razmjene — ma sa dvije oštice

- 'Vojna enciklopedija, drugo izdanje, Beograd, 1974, tom 8, str. 40.
- <sup>2</sup>Basil Davidson, »S. O. E. izme u etnika i partizana« str. 78—80;
- Bianca Ceva, *5 anni di storia italiana 1940—1945*, Milano, 1964, p. 161.
- <sup>3</sup>Ljubo Boban, *Hrvatska u arhivima izbjegli ke vlade 1941—1943*, Zagreb, 1985, str. 281.
- "Bogdan Krizman, *Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu 1941 — 1943*, str. 166.
- <sup>4</sup>Isto, str. 206.
- "Rodoljub olaković, *Zapisi iz oslobođila kog rata*, Beograd, 1956, 1/72, 88, 129.
- <sup>5</sup>a anski kraj u NOB, Istorijski arhiv a ak, a ak, 1968, str. 65.
- "Hronologija, str. 88.
- Istorijsko odjeljenje CK SK BiH*, broj dok. 191, reg. br. spiska 73.
- "Mladen Colić, *Takozvana NDH*, Beograd, 1973, str. 372.
- " "oko Jovanić, *Ratna sjećanja*, Beograd, 1988, str. 111.
- "Isto.
- "Ervin Šinko, *Drvarski dnevnik*, Beograd, 1987, str. 227.
- "Narodnooslobodilačka borba u Dalmaciji 1941—1945, Zbornik dokumenata, (u daljem tekstu: NOBUD), 1/86.
- "Hronologija, str. 90
- "Kika Damnjanović-Marković, *Ja i moji ratni drugovi*, Beograd, 1978, 1/91.
- "Todor Vučasinović, *Ozrenski partizanski odred*, Sarajevo, 1950, str. 61—62.
- "Isto.
- "Isto, str. 62.
- <sup>20</sup>Isto, str. 338.
- <sup>21</sup>Grga Milašinović, *Jurišna desetina odreda »Debelo Kosa«, 41—42 USU*, 9/381-382;
- Ignjatić Perić, *Razvoj i akcije partizanskog odreda »Debelo Kosa«, UNJ 1941*, Beograd, 1963, 11/356.
- <sup>22</sup>Grga Milašinović, n. l. str. 382.
- <sup>23</sup>Isto.
- "*Borbe u Srbiji 1941. godine*, Beograd, 1949, str. 118—9.
- <sup>25</sup>Zbornik 1/1/129-130.
- "Moma Marković, *Rat i revolucija (Sećanja 1941—1945)*, Beograd, 1987, Str. 48.
- <sup>27</sup>Svetislav Savković, *Borbe Topli kog partizanskog odreda protiv etnika Koste Pećanca 1941. godine*, UNJ 1941, V/282;

- Stojan Nikoli , *Leskova ki okrug 1941. godine*, UNJ 1941,  
111/281.  
<sup>28</sup>*Zbornik*, III/1/72.
- "Vukota Radovi , *Prva razmjena zarobljenika u Crnoj Gori*, 41—42 USU, 4/29—38;
- Durica Labovi -Milan Basta, *Partizani za pregovara kim stolom 1941—1945*, Zagreb, 1986, str. 14—16.
- <sup>30</sup>Rajko Gligorevi , *Prva partizanska razmjena zarobljenika*, Narodna armija, 4. april 1957, str. 6.
- <sup>31</sup>Vujadin Ble i , *Oko Leskovca 1941. godine*, UNJ 1941, V-  
/821.  
<sup>32</sup> . Labovi — M. Basta, n. dj. str. 20.
- "Dr Ivan O ak — Jovo Popovi , *Kon ar sekretar Partije*, Zagreb, 1976, str. 509—510.
- <sup>34</sup>NOBUD, 1/316.
- <sup>35</sup>*Zbornik*, V/2/162.
- <sup>31</sup>*Zbornik* V/2/251; Slavonija 1/420-421.
- "Milan Beki , Ivo Butkovi , Slavko Goldstein, *Okrug Karlovac 1941*, Zagreb, 1965, str. 274—275.
- <sup>38</sup>Isto.
- "Zbornik, V/3/85.
- "Milan Majstorovi — Mi o Medi , *Doljani u narodnom ustanku*, UNJ 1941, V/460-461.
- <sup>41</sup>Kascheova depeša Nr 133, upu ena Ribbentropu 30. 3. 1943, D — 589-009.
- "Arhiv SSUP.
- <sup>43</sup>*Zbornik*, IV/2/208, 211.
- "Zbornik, IV/3/23.
- "Stevo Kova evi , *Borbe hercegova kih i crnogorskih partizana na sektoru Trebinje—Bile a januara 1942. godine*, 41—42 USU, 25/174; vidi i lanak istog autora »Borbe na sektoru Dubrovnik—Trebinje—Bile e i Hercegovine u NOB\*
- 3/741-742.
- "Vojo Erceg-Lazo alija, *Istakli smo crvenu zastavu, Hercegovina u NOB* (u daljem tekstu: HUNOB), 4/176.
- "Skendervakufska konferencija '42, Banjaluka, 1982, str. 48.
- "DCO 4/52.
- "Hronologija, str. 172.
- <sup>5</sup>"D. Labovi -M. Basta, n. dj. str. 23—26.
- <sup>51</sup>*Zbornik*, V/3/220, 222.
- <sup>52</sup>Isto
- <sup>53</sup>NOBUD 2/41.
- <sup>54</sup>Dr. I. O ak — J. Popovi , n. dj. str. 531.
- "Zbornik VI/2/56.
- "Simo Lon ar, *Doga aji u glamo kom kraju po etkom 1942. godine*, 41—42 USU, 16/164-165.
- <sup>57</sup>S. Ogrizovi , *Razmena zarobljenika* (prema se anju majora Jovana Kokotovi a), »Crvena zvezda« broj 297 od 1. januara 1958, str. 4.
- "Ko a Popovi , *Beleške uz ratovanje*, Beograd, 1988, str. 31.
- "Ismet Dilberovi , *etni ka izdaja u selu Bijeloj*, HUNOB 4/440.

- ""Šimo Radi , *Neprijatelj o porazu na Badrlja ama*, HUNOB 4/140-146.
- ""Simo Radi , *Ljubinje izme u dva ratna juna*, HUNOB 3/717-718. Petar Milićević , *Nepredvi eni okršaj*, 41-42 USU, 16/411-412.
- ""Todor Vučasinovi , n. dj. str. 337—338.
- <sup>63</sup>IstO, Str. 340, 341.
- "Isto, str. 339.
- <sup>85</sup>DCO 4/433.
- ""Ranko Miti , *Neka sje anja s Banije*, Prva godina..., Zbornik 3, Karlovac, 1971, str. 583.
- <sup>87</sup>NOBUD 2/172-174.
- ""Dušan Plen a , *Partizanski odredi naroda Dalmacije 1941—1942c*, Beograd, 1960, str. 223.
- ""Nikola Rub i , *Zapisi i sje anja*, Prva godina..., Zbornik 3, str. 736—737.
- <sup>70</sup>David Mandić , *U italijanskom logoru — Knin*, Bosansko Grahovo u NOR-u, Bosansko Grahovo, 1971, str. 339.
- <sup>71</sup>Niko Duri , *Razmjena zarobljenika*, Bosansko Grahovo u NOR-u, str. 366-367.
- "Arhiv Vojnoistorijskog instituta JNA, Arhiv NOR-a, k. 1494, reg. br. 4-1/3.
- <sup>73</sup>AVII, k. 1494, reg. br. 4-3/3, 4-4/3, 4-5/3.
- <sup>74</sup>AVII, k. 1494, reg. br. 4-2/3.
- ""Drago Gizić , »Dalmacija 1942\**, str. 664.*
- "Isto.
- <sup>77</sup>Zbornik IV/8/111.
- <sup>78</sup>Zbornik IV/8/111.
- <sup>79</sup>Slavonija, III/342, 343.
- ""Zvonko Ivanković -Vonta, *Hebrang*, Zagreb, 1988, str. 110.
- ""Arhiv SSUP-a.
- <sup>82</sup>Slavko Odi , *Neostvareni planovi*, Zagreb, 1961, faksimil izme u 80. i 81. stranice.
- ""Arhiv SSUP-a.
- "Isto.
- ""Zvonko Ivanković -Vonta, n. dj. str. 145.
- <sup>88</sup>Isto, str. 109.
- ""Tgnjatiće Peri , *Prva razmena ratnih zarobljenika na Korđunu*, 41-42 USU, 23/290-297.
- ""Isto, str. 294—295.
- ""Hronologija, str. 371; D Labović — M. Basta, n. dj. str. 125.
- ""Mile Davidović , *Napad 2. bataljona 6. krajiske udarne brigade na Suha u i Veliki a brdo*, Podgrme u NOB, Beograd, 1972, 2/555-556.
- ""Zbornik IV/8/98.
- <sup>92</sup>D. Labović -M. Basta, n. dj. str. 125—126.
- <sup>93</sup>VII, Arhiv NDH, k. 75, br. reg. 12/10-1.
- <sup>94</sup>VII, Arhiv NOR-a, k. 406, br. reg. 5/1-11.
- <sup>95</sup>VII, Arhiv NDH, k. 62, br. reg. 2/4.
- <sup>96</sup>VII, Arhiv NDH, k. 62, br. reg. 3/4.
- <sup>97</sup>Isto.
- <sup>98</sup>Labović -M. Basta, n. dj. str. 127.
- "VII, Arhiv, fond NDH, k. 151a, br. reg. 46/14-1.

- ""Vil, Arhiv, fond NDH, k. 151 a, br. reg. 46/14-2.  
""VII, Arhiv, fond NDH, k. 151a, br. reg. 46/14-1.  
<sup>102</sup>Zbornik IV/9/68.  
""Paško Romac, *U ustani koj Bosni*, Sarajevo, 1963, str. 200—210.  
"Slavko Odi, *Neostvareni planovi*, Zagreb, 1961, str. 29—31.  
""Start, br. 262 od 7. 2. 1979.  
""Arhiv Vojnoistorijskog instituta (u daljem tekstu: AVII), fond NDH, k. 190, reg. br. 2/1-2.  
<sup>107</sup>Ko a Popovi, *Beieške uz ratovanje*, Beograd, 1988, str. 57.  
Slavko Odi je u knjizi »*Neostvareni planovi*« kao datum Ottovog odlaska, rekonstrukcijom njegovog puta do dolaska u Zagreb (13. avgusta), na osnovi njegovog kazivanja, pogrešno naveo 11. avgusta kao datum njegovog polaska iz Livna (str. 35).  
<sup>108</sup>AVII, fond NDH, k. 190, reg. br. 2/1-2.  
<sup>109</sup>S. Odi, n. dj. str. 34—35.  
"<sup>110</sup>AVII, k. 190, reg. br. 2/1-1.  
"<sup>111</sup>AVII, k. 114, br. reg. 1/9a-1.  
<sup>112</sup>AVII, k. 106, br. reg. 35/2-1.  
<sup>113</sup>AVII, k. 190, br. reg. 2/1-5; k. 106, br. reg. 36/2-1, 36/2-2.  
""Deutsche Gesandtschaft Agram, FS Nr. 120 an Auswärtig Berlin von 14. 8. — 17,05 Uhr.  
""WO Agram Gr. II Nr. 1348/42 g, 14. 8. 42.-20,30 Uhr.  
<sup>116</sup>WO Agram Gr. II Nr. 1412/42 g, Funkspruch an Hauptmann Heyss, Mostar, 21. 8. 42.  
<sup>117</sup>AVII, njema ka arhiva, mikroteka, London, rolna 19, str. H 310864-310871 (u daljem tekstu samo: *London*, oznaka rolne i stranice mikrofilma)  
""Tito, SD 12/40  
""Tito, SD 12/281  
<sup>20</sup>Rafael Br i -Mile Bogovac, *Livanjski kraj u revolucionarnom radni kom pokretu i narodnooslobodila koj borbi*, Livno, 1978, Str. 88, 159, 193, 240.  
<sup>21</sup>S. Odi, n. dj. str. 69;  
FS OT Mostar, Hptm. Heyss an W. O. Agram, 17. 8. 42 — 21,00 Uhr.  
""Deutsche Gesandtschaft G-WR 3 B - 164/42, Zagreb, den 17. August 1942, Funkspruch für Hauptmann Heyss.  
<sup>23</sup>WO Agram, Gr II Nr. 1393/42 g, FS an Hptm Heyss, Mostar, 20. 8. 42. *London* 16/311 794; 16/311 791.  
<sup>24</sup>AVII, fond NDH, k. 190, reg. br. 5/1.  
<sup>25</sup>R. Br i -M. Bogovac, n. dj. str. 229.  
<sup>126</sup>S. Odi, n. dj. str. 71; vidi i R. Br i -M. Bogovac str. 389.  
<sup>127</sup>AVII, fond NDH, k. 191, br. reg. 53/8-1, 53/8-3.  
<sup>128</sup>Ustaška nadzorna služba — Zagreb, službena brzjavka Br. U. Z. 53994, Arhiv SSUP.  
<sup>129</sup>Vidi napomenu broj 116.  
""Vermerk, *Rücksprache mit Oberst von Funck — Livno*, Zagreb, dem 20. August 1942.  
<sup>130</sup>AVII, *London* 19/311 340  
<sup>132</sup>AVII, *London*, 19/311-341

- ""AVII, London, 19/310 870-871  
<sup>134</sup>AVII, London, 19/310 865  
<sup>135</sup>Vidi napomenu broj 132  
 ""Anda uriši , Ivula Luki i Draga Luki , *Posušje na ras-krš u*, HUNOB 3/674.  
 ""Marijan Stilinovi , *Bune i otpori*, Zagreb, 1969, str. 218.  
 ""Isto, str. 217.  
 ""Milinko Okiljevi , *Od Sutjeske do Kupresa s I. bataljonom Hercegova kog odreda jula i avgusta*, 41-42 USU, 21/210.  
<sup>140</sup>AVII, fond NDH, k. 65, br. reg. 19/31.  
 ""Vidi napomenu broj 137, str. 221.  
<sup>142</sup>Isto, str. 218.  
<sup>143</sup>Isto, Str. 221—222.  
<sup>144</sup>AVII, fond NOR-a, k. br. reg.  
<sup>145</sup>Tito, SD 12/90  
<sup>146</sup>Isto.  
<sup>147</sup>Tito, SD 12/116  
 ""The national archives of the United States, a microfilm publication, Washington, (u daljem tekstu: NAW), T-501, Roll 264, F 620-623.  
<sup>148</sup>AVII, fond NDH, k. 65, reg. br. 43/5-7  
 ""Arhiv SSUP, Saslušanje Hansa Otta, str. 108  
 ""NAWT-501, Roll 264, F 000 486  
<sup>149</sup>Zapisni ko saslušanje Hansa Otta, Arhiv SSUP  
<sup>150</sup>Abt. Wi., Zagreb, den 27. August 1942, VERMERK für Polizeiattaché  
<sup>151</sup>R. Br i -M. Bogovac, n. dj. str. 193.  
<sup>152</sup>Mile Milatovi , *Slu aj Andrije Hebranga*, Beograd, 1952, str. 26.  
 ""Zvonko Ivankovi -Vonta, *Hebrang*, Zagreb, 1988, str. 100—102.  
<sup>153</sup>AVII, London 19/310 856-860  
 ""Vidi napomenu broj 152.  
 ""Emma Szedressy, *Jablanica, 10. IX 1942*, Bericht über 28-täglich Partisanen Paradies  
 ""Vladimir Dedijer, *Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita*, Rijeka—Zagreb, 1981 2/841  
 ""Izvještaj dr Heinricha od 10. 9. 42. Nr. 436/42  
<sup>154</sup>Vidi napomenu broj 160  
<sup>155</sup>Vidi napomenu broj 159  
 ""Vladimir Velebit, *Razmjena zarobljenika kod Posušja*, HUNOB 1/375-376  
<sup>156</sup>AVII, fond NDH, k. 191, reg. br. 53/8-2  
<sup>157</sup>AVII, fond NDH, k. 215, br. reg. 11/1-7.  
 Zarobljenici iz Livna bili su Jozo Kolumbus, trgovac, Stipe Džal, opinski blagajnik, Luka Slip evi , trgovac, Tade Kai , hotelijer, Ivo evra, gostoni ar, Milka Jurki , doma ica, Doli Mijo, obrtnik, Martin Rimac, težak (zemljoradnik) i Jureta Matić, težak; iz Glamo a: Stipo Jakumetovi , trgovac, Hamid Rađašli , poreski izvršilac, Jusuf Zlatarovi , težak i Ibrahim Dušan Hodžić , lugar.  
 "Tvica Kranželi , *Novi Mjesni komitet SKOJ-a, Zbornik sje-anja — Zagreb 1941—1945*, Zagreb, 1984, 3/252.

- "Tito, SD 12/33-35
- ""Tito, SD 12/280
- <sup>170</sup>R. Br i -M. Bogovac, n. dj. str. 236, 240
- <sup>171</sup>Mladen Ivezović, n. dj. str. 122—123.
- <sup>172</sup>Z. Ivanković-Vonta, n. dj. str. 75
- <sup>173</sup>Tito, SD 12/35
- "NAW T-501, Roll 265, F 974-975
- "NAVY'r-501, R 265, F 1032-1035
- <sup>174</sup>Der Deutsche Wehrwirtschaftsoffizier Agram, 20. August 1942, FM 270 II 1397/42 g, Militärische Lage westl. v. Mostar, an Der Deutsche General in Agram.
- <sup>175</sup>Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, Einsatzkommando Sarajevo, Nr. 476/42, Sarajevo, den 10. 9. 1942, Partisanen im Räume Prozor-Glamoč-Ključ, Anbau, Organisation, Bewaffnung und Stärke
- <sup>176</sup>BdS und des SD, EK Sarajevo, den 10. 9. 1942, Ueberfall der Partisanen auf Livno
- <sup>177</sup>Vojna enciklopedija (u daljem tekstu: VE), drugo izdanje, 7/26
- <sup>178</sup>Isto
- <sup>179</sup>Ibro ili, *Razvoj radni kog pokreta i KPJ prije rata i u toku NOB 1941. u Jablanici, 41-42 USU, 1/452.*
- <sup>180</sup>Vidi napomenu broj 159
- <sup>181</sup>Stephan Sonns, *Jablanica, 11. IX 1942*, Anhang zum Bericht Emma Szedressy über ein 28-tägliches Partisanenparadies
- <sup>182</sup>Austausch von Deutschen aus der Gefangenheit bei den Partisanen, Sarajevo, 15. IX. 1942, EK Sarajevo
- <sup>183</sup>Vidi napomenu broj 159
- <sup>184</sup>Vidi napomenu broj 183
- <sup>185</sup>Vidi napomenu broj 184
- <sup>186</sup>Emma Szedressy, *Jablanica, 12. IX. 1942*, Eindrücke von Partisanentun
- <sup>187</sup>Aufzeichnung, Zagreb, den 12. September 1942., Kreiner
- <sup>188</sup>Vidi napomenu broj 184
- <sup>189</sup>Tito, SD 12/115-116
- <sup>190</sup>Milovan Šeković, *Prvi put u Jajcu, Druga proleterска, VIZ, Beograd, 1965, 11/71*
- <sup>191</sup>AVII, London, H 311 693
- <sup>192</sup>Slavonija 11/423-424
- <sup>193</sup>AW, fond NOR-a, k. 103 A, br. reg. 6—4, 5, 6, 7, 8, 9/11
- <sup>194</sup>""Mladen Colić, *Takozvana NDH 1941*, Beograd, 1973, str. 53
- <sup>195</sup>Vidi napomenu broj 195
- <sup>196</sup>Isto
- <sup>197</sup>AW, fond NOR-a, k. 103 A, br. reg. 6-1, 2,3/11
- <sup>198</sup>Isto
- <sup>199</sup>Isto
- <sup>200</sup>Isto
- <sup>201</sup>Isto
- <sup>202</sup>Isto
- <sup>203</sup>Slavonija 111/84-90
- <sup>204</sup>Z. Ivanković-Vonta, n. dj. 98
- <sup>205</sup>Vidi napomenu broj 203
- <sup>206</sup>S. Odić, n. dj. faksimil između 264 i 265. stranice.
- <sup>207</sup>Slavonija 111/84-90

- <sup>208</sup>VE, drugo izdanje, 2/289  
<sup>208</sup>Vidi napomenu broj 207  
<sup>210</sup>*Slavonija*, 11/415, 417  
<sup>211</sup>*Slavonija* III/140, 142  
<sup>212</sup>*Slavonija* 11/423-424  
<sup>213</sup>Mile Milatović, *Slučaj Andrije Hebranga*, Beograd, 1952, str. 210.  
<sup>214</sup>SSUP Arhiv  
<sup>215</sup>*Slavonija* 111/84-90  
<sup>2,8</sup>M. Milatović, n. dj. str. 211  
<sup>217</sup>AIHRP NG k. 310/13;  
Z. Ivanković-Vonta, n. dj. str. 99  
<sup>218</sup>Isto  
<sup>219</sup>Milenko Doder, *Kopini bez enigme*, Zagreb, 1986, str. 140  
<sup>220</sup>*Slavonija* III/6, 7, 8  
<sup>22</sup>Arhiv SSUP  
<sup>222</sup>Mladen Ivecović, *Nepokorena zemlja*, Zagreb, 1945, str. 21, 22  
<sup>223</sup>M. Milatović, n. dj. str. 216 (faksimil)  
<sup>224</sup>SSUP Arhiv  
<sup>225</sup>Pavle Gregorić, *Sjeverozapadna Hrvatska* 1942, str. 200  
—<sup>201</sup>  
<sup>226</sup>Isto, str. 251  
<sup>227</sup>Duga, intervju od 13. 11. 1972, str. 71  
<sup>228</sup>Antun Biber, *Partijska organizacija IV rajona, Zbornik sjećanja — Zagreb 1941—1945*. (u daljem tekstu: Zagreb), 1/137.  
"Zbornik, IX/2/172  
<sup>230</sup>*Slavonija*, 1/44  
<sup>231</sup>Isto  
<sup>232</sup>M. Ivecović, n. dj. str. 23-25  
<sup>233</sup>*Slavonija*, 111/85-90  
<sup>234</sup>Vidi napomenu 231, str. 122—123  
<sup>235</sup>Zagreb, 1/46; 2/214, 314  
<sup>236</sup>Dr Pavle Gregorić, *Sjeveroisto na Hrvatska* 1942, str. 199  
—<sup>200</sup>  
<sup>237</sup>Zagreb, 4/362; P. Gregorić, n. dj. str. 231.  
<sup>238</sup>AVII, fond NDH, k. 204, br. reg. 34/5; Zvonko Ivanković-Vonta, *Hebrang*, str. 122 (faksimil)  
<sup>231</sup>Vidi napomenu broj 232  
<sup>240</sup>AVII, fond NOR-a, k. 103 A, br. reg. 6-4/11; 6-3/11: *Zbornik V/8/74-75*  
<sup>241</sup>Isto.  
<sup>242</sup>Mile Milatović, *Slučaj Andrije Hebranga*, str. 227, napomena 1.  
<sup>243</sup>Zagreb, 1/133  
<sup>244</sup>Zagreb, 2/365  
<sup>245</sup>Zagreb, 1/367  
<sup>248</sup>Tito, SD 12/34  
<sup>247</sup>Duga, str. 71  
<sup>248</sup>P. Gregorić, *NOB u SZH*, str. 249.  
<sup>248</sup>AVII, NOR, k. 701, f. 5, reg. br. 8—1  
<sup>249</sup>AVII, k. 190, br. reg. 2/1-5  
<sup>250</sup>*Hronologija*, str. 338

- <sup>251</sup>NAW, T-314, Roll 2271, F 001450-001460  
<sup>252</sup>IstO  
<sup>253</sup>*Hronologija*, str. 453  
<sup>254</sup>AVII, k. 3A, br. reg. 16, f.3: Zbornik II/6 dok. br. 75  
<sup>255</sup>Mehmedalija Bojić, Selim Karović, Mišo Leković, Arsen Soldo, »Partizanske staze — Titov ratni put 141—1945, Sarajevo, 1980, str. 129, 139.  
<sup>256</sup>Tito, SD 12/257  
<sup>257</sup>Tito, SD 12/299  
<sup>258</sup>AVII, NOR, k. 701, f.3, br. reg. 9/1  
<sup>259</sup>Arhiv VII, mikrofilm London 20, snimak 311 691-692 (u dalmjem tekstu; London 20/311 691-692)  
<sup>260</sup>London, 20/311693  
<sup>261</sup>London, 20/311680  
<sup>262</sup>London, 20/311681  
<sup>263</sup>London, 20/311693  
<sup>264</sup>London, 20/311683  
<sup>265</sup>London, 20/311687  
<sup>266</sup>Slavko Odić, *Neostvareni planovi*, Zagreb, 1961, str. 100  
<sup>267</sup>London, 20/311688  
<sup>268</sup>London, 20/311689  
<sup>269</sup>Vidi napomenu broj 258  
<sup>270</sup>London, 19/310853, 310855  
<sup>271</sup>Pribilješka o kazivanju Vande Novosel-Baće, 18. novembra 1988. godine.  
<sup>272</sup>London, 19/310853  
<sup>273</sup>London, 19/310851, 310852  
<sup>274</sup>Izvještaj dr Heinricha Zapovjedniku policije bezbjednosti i službe bezbjednosti SS-pukovniku dr Schafetu od 24. 11. 1942, Arhiv SSUP.  
<sup>275</sup>London, 20/311675, 311676  
<sup>276</sup>London, 20/311675-678  
<sup>277</sup>London, 20/311673  
<sup>278</sup>London, 20/311674  
<sup>279</sup>London, 20/311661  
<sup>280</sup>Isto  
<sup>281</sup>London, 20/311665  
<sup>282</sup>London, 20/311666  
<sup>283</sup>London, 20/311662  
<sup>284</sup>Isto  
<sup>285</sup>Isto  
<sup>286</sup>London, 20/311667-668  
<sup>287</sup>London, 20/311668  
<sup>288</sup>London, 20/311668-670  
<sup>289</sup>London, 20/311663  
<sup>290</sup>London, 20/311663-664  
<sup>291</sup>London, 20/311659  
<sup>292</sup>AVII, fond NDH, k. 65, br. reg. 52/6-2  
<sup>293</sup>AVII, fond NDH, k. 65. br. reg. 52/6-3  
<sup>294</sup>London, 20/311 693  
<sup>295</sup>AVII, fond NDH, k. 62, br. reg. 1/4-2.  
<sup>296</sup>Isto.  
<sup>297</sup>Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD,

Aussendienststelle Sarajevo, 654/42, Sarajevo, d. 23. 11. 1942,  
Verhandlung mit Aufständischen-Titogruppe — wegen Austausch von Gefangenen (u daljem tekstu: Heinrich 654/42)

- <sup>298</sup>Isto. •  
<sup>299</sup>TitO, SD 12/226.  
<sup>300</sup>M. Milatović, n.dj. str. 204.  
'''Vidi napomenu broj 295.  
<sup>302</sup>Heinrich 654/42  
<sup>303</sup>Mišo Leković, *Martovski pregovori 1943*, Beograd, 1985,  
str. 70.  
<sup>304</sup>M. Leković, n. dj. str. 48.  
<sup>305</sup>Jozo Tomasevich, *etnici u drugom svjetskom ratu 1941—1945*, Zagreb, 1979, str. 221.  
<sup>306</sup>M. Leković, n. dj. str. 7.  
'''Izvještaj dr Heinricha pod brojem 655/42 imao je slijedeće zaglavlje:  
»Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, Aussendienststelle Sarajevo, 655/43, 23. 11. 1942., Aufständischen-Gruppe unter Tito:  
Izvještaj broj 658/42 od 24. 11. 42, imao je isto zaglavlje ali s predmetnom natuknicom »Austauschverhandlungen mit der Titogruppe. Sva tri se ova dokumenta nalaze u Arhivu SSUP.  
<sup>308</sup>Slavko Odić, *Neostvareni planovi*, str. 81.  
<sup>309</sup>Isto, str. 82.  
<sup>310</sup>AVII, fond NDH, k. 62, br. reg. 1/4-1.  
<sup>311</sup>AVII, fond NDH, k. 62, br. reg. 5/4.  
<sup>312</sup>London, 20/311 657 — 311 658.

### Zagreba ke isprepletene obavještajno-diverzantske mreže

'Prema popisu od 1931. Zagreb je imao 185.581 stanovnika. Redakcija »Naše domovine, Zagreb, 1943, piše: sada više od 300.000. Navedena brojka izrađena uz procjenu priraštaja od 2%.

Zeljko Krušelj, *Kopini eva upotreba Tita*, »Danas« broj 316, 8. marta 1988, strana 22: »... Zagreb do eka rat kao grad od 260.000 stanovnika...«

- <sup>2</sup>Ivan Jelić, *Tragedija u Kerestincu*, Zagreb, 1986, str. 16  
'DCO 1/289  
"I. Jelić, n. dj. str. 50  
"Šime Balen, *Vojni komitet MK*, Zagreb, 1/288-229.  
"Ante Milković, *Oružane akcije zagrebačkih diverzanata*, Zagreb 2/8.  
'Ivan Božićević, *Djelovanje Partije u Zagrebu 1941*, Zagreb 1/94  
"Stjepan Švec, Stanko Šok, Mijo Požun, Viktor Voljanšek, Franjo Briski, Josip Ribić, Ivan Petermanec, Bohinec, Karla Korošec, Katica Požun, »Djelatnost elije na zapadnom kolodvoru«, Zagreb 2/151.  
•SZH 11/178  
'''Ivan Denac, *Udarna grupa s Trešnjevke*, Zagreb 2/62

<sup>16</sup>"SZH 11/294-295

<sup>17</sup>"SZH 11/396

<sup>18</sup>"SZH 11/398

<sup>19</sup>"SZH 11/448

<sup>20</sup>Iz pisma Bogdana Crnobrnje Paji Gregori u od 16. decembra 1976. Pismo autor ustupio na korištenje.

"Blaž Mesari , Akcija II Rajonskog komiteta, Zagreb 1/125  
"Dr Ivan O ak, Moj rad u željezni koj radionici, Zagreb,

2/160.

<sup>21</sup>Dr inž. Boris Prikril, Inženjerska obavještajna grupa na željeznici, Zagreb 3/167-168.

"Ing Petar Šegovi , Nalozi za službena putovanja ilegalaca, Zagreb 3/184-185

<sup>22</sup>Lutvo Ahmetovi , »Zagreb 1942.", Zagreb 3/15

<sup>23</sup>Isto, Zagreb 3/16

<sup>24</sup>SZH 11/318

"Stanko Opa i anica, Neki neosvijetljeni doga aji iz NOB-a na Kordunu, Druga godina NOR-a..., str. 301-302, knjiga 2

<sup>25</sup>Isto, str. 302

<sup>26</sup>Lutvo Ahmetovi , n. l. Zagreb, 3/15

"Stanko Opa i anica, n. l. 2/303

<sup>27</sup>L. Ahmetovi , n. l. Zagreb 3/16

<sup>28</sup>Dr Adela Bohunicki, Španska poznanstva u Pragu, Španija 1936—1939, Beograd, 1971, 1/416 (u daljem tekstu: Spanija...)

<sup>29</sup>Lazar Udovi ki, U gerilskim jedinicama, Španija 3/150

"Darko Stupari , Revolucionari i bez funkcija, Rijeka, 1975, str. 255

<sup>30</sup>Hugh Thomas, Španjolski gra anski rat, Rijeka, 1980, 2/26

<sup>31</sup>D. Stupari , n. dj. str. 257

"Gojko Nikoliš, Memoari, Korijen, stablo, pavetina, drugo izdanje, Liber, Zagreb 1981, str. 247.

<sup>32</sup>Tito, SD 4/4

"Svetislav Dor evi , Tvr ava Koljur, Španija 4/125

"Pavle Vukomanovi Stipo, U borbi za opstanak, Španija 4/101

<sup>33</sup>Ivan Kraja i , Osvrt na rukovo enje u internacionalnim brigadama u španjolskom gra anskom ratu 1936—1939, Ratna se anja, Veze u NOB-u 1941—1945, Beograd, 1981, 1/155 (VUN 1/155)

"Tito, SD 4/240

<sup>34</sup>Tito, SD 4/360

"Narodni heroji Jugoslavije 1/510

"I. Kraja i , n. l. VUN 1/155

"Vjesnik, intervju Darka Stupari a sa I. Kraja i em, nastavak 2, Zagreb, 7. 11. 1984.

<sup>35</sup>D. Stupari , n. dj. str. 257

"Isto, str. 258

"Njema ka obavještajna služba, 11/671

"Ivan Kraja i Stevo, Ilegalni rad u Zagrebu, Zagreb 3/27

"Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 1940—1941, Teilband I, (u daljem tekstu: KTB OKW I), str. 88E, 5, 43, 120, 205, 208, 209, 211, 226, 230, 231, 233

- <sup>48</sup>KTB O KW I, Str. 200, 260, 344, 353-357, 360, 364, 365  
"Velimir Terzi , Jugoslavija u aprilskom ratu 1941, Titograd, 1963, str. 112  
<sup>50</sup>D. Stupari , n. dj. str. 258—259  
<sup>51</sup>Mladen Pavlovi , Diverzantska djelatnost na primorsko-goranskom podruju 1941, Historija radni kog pokreta, NOR-a i socijalisti ke revolucije u Istri, Hrv. Primorju i Gorskom kotaru, Rijeka 1979, 2/1979, str. 55-77  
<sup>52</sup>Isto, str. 59  
"Isto, str. 59  
"Ljudevit Gerl, Tri i po godine ilegalnog rada, neobjavljen lanak, pripremljen za ediciju Srednja Bosna u NOB.  
"Vlado Lonari , Ponovo u Zagrebu, Zagreb 3/51  
"Tito, SD 7/212  
"I. S. Kraja i , VUN 1/155  
"Spasenija Cana Babovi , lanak objavljen u Godišnjaku muzeja grada Beograda, knjiga VIII, 1961, str. 37, 47, 48.  
"Tito, SD 7/236, Istorija Beograda, Prosveta, Beograd 1974, 3/519  
"Tito, SD 7/50  
"Tito, SD 7/112-113  
<sup>82</sup>D. Stupari , n. dj. 259  
"Isto, str. 260  
"I. Kraja i , Ilegalni rad u Zagrebu, Zagreb 3/29  
"Tito, SD 5/272  
"D. Stupari , n. dj. 261  
<sup>67</sup>I. Kraja i , n. l. Zagreb 3/29  
<sup>88</sup>Zbornik II/2/42, dok. 9, bilješka 3  
"Tito, SD 4/329  
<sup>70</sup>Tito, SD 4/370  
<sup>71</sup>TitO, SD 5/272  
<sup>72</sup>Branka Savi , Rad šifranata u Vrhovnom štabu, VUN I-322-333  
<sup>73</sup>Tito, SD 5/319  
"Mladen Pavlovi , n. l. str. 59  
"Isto, str. 69  
<sup>76</sup>Arhiv CK SKJ, fond CK KPJ-KI, br. 1942/234  
<sup>77</sup>Sime Balen, Vojni komitet MK, Zagreb 1/230-231  
<sup>78</sup>Neda Rukavina-Prohaska, Moja kurirska djelatnost, Zagreb 3/174-175  
<sup>79</sup>TitO, SD 7/57  
"Tito, SD 7/214  
"Tito, SD 7/267  
"Tito, SD 7/55  
<sup>83</sup>DCO 1/82  
<sup>84</sup>DCO 1/122  
"DCO 1/125, 127  
<sup>85</sup>DCO 1/132  
<sup>87</sup>DCO 1/143  
"DCO 1/147-151  
<sup>89</sup>DCO 1/159  
"<sup>90</sup>DCO 1/202  
<sup>91</sup>DCO 1/231

- <sup>92</sup>*DCO* 1/262  
<sup>93</sup>*DCO* 1/139  
<sup>94</sup>*DCO* 1/155-156  
<sup>95</sup>*DCO* 1/1-62; *SZH* 1/138  
<sup>96</sup>*DCO* 1/167-168  
<sup>97</sup>*DCO* 1/69  
<sup>98</sup>*SZH* 1/175; *DCO* 1/202  
" *SZH* 1/174; Tito, *SD* 7/65; *DCO* 1/205  
.00 *SZH* 1/178  
<sup>101</sup>*SZH* 1/180; Tito, *SD* 7/80; *DCO* 1/240  
<sup>102</sup>Tito, *SD* 7/112; *DCO* 1/294  
<sup>103</sup>*SZH* 1/276, 344  
""*DCO* 1/198  
<sup>10</sup>Tito  
""Isto  
<sup>107</sup>Tito, *SD* 7/79; *DCO* 1/238  
<sup>108</sup>*DCO* 2/30  
""*DCO* 2/233  
<sup>1,0</sup>*DCO* 2/234  
""*SZH* 11/24; *Zbornik* II/2/213; *DCO* 3/153  
"*Zbornik* V/3/23  
<sup>1,3</sup>*Zbornik* V/3/27  
""Intervju Steve Kraja i a, »Vjesnik«, tre i nastavak  
"<sup>5</sup>Antun Šimunović, *U vezi s Glavnim štabom Hrvatske, Zagreb* 3/215-223  
""*SZH* 11/100; *DCO* 4/15  
""*SZH* 1/332—334  
"<sup>8</sup>*SZH* 11/440; Milenko Doder, *Kopini bez enigme*, Beograd, 1986, str. 72-74  
""*SZH* 11/84  
<sup>120</sup>*DCO* 4/15  
<sup>121</sup>*SZH* 11/100—101; *DCO* 4/15  
.22 Tito, *SD* 9/85; *SZH* 11/107; *DCO* 4/43-44  
<sup>123</sup>Tito, *SD* 9/93; *DCO* 4/69  
<sup>124</sup>Ivan Kraja i , n. l. Zagreb 3/29  
<sup>125</sup>*DCO* 3/378  
<sup>126</sup>*SZH* 11/77; *DCO* 3/381  
.27 *SZH* 11/100; *DCO* 4/14  
<sup>128</sup>*Zbornik* V/3/208—209; *DCO* 4/18  
""*Zbornik* II/3/26; *DCO* 4/30-31  
<sup>130</sup>*DCO* 4/56  
<sup>131</sup>*Zbornik* II/3/181; *DCO* 4/146  
<sup>32</sup>L Kraja i , n. l. Zagreb 3/29  
"<sup>132</sup>I. Kraja i Stevo, intervju, »Vjesnik«, nastavak 2  
<sup>134</sup>*SZH* 11/127; *Zbornik* II/3/167; *DCO* 4/131  
<sup>135</sup>*SZH* 11/131; *DCO* 4/139  
""*SZH* 11/313-314; *DCO* 5/102  
<sup>137</sup>Arhiv CK SKJ, fond CK KPJ-Kominterna, 1942/234  
<sup>138</sup>Tito, *SD* 9/85  
""Slavko Odić, *Dosije bez imena*, Zagreb, 1961, str. 59  
.40 Isto  
""Isto, str. 60  
<sup>1,2</sup>Isto

- "Vidi napomenu broj 133  
<sup>1,4</sup>*DCO* 5/102  
<sup>45</sup>S. Odi , n. dj. str. 61  
<sup>46</sup>S. Odi , *Neostvareni planovi*, Zagreb, 1961, str. 264  
<sup>47</sup>Arhiv CK SKJ, fond KPJ-KI, 1942/234  
<sup>48</sup>I. Kraja i , n. l. Zagreb 3/29  
<sup>49</sup>*Zbornik* II/3/57; Tito, *SD* 9/84  
<sup>50</sup>*Zbornik* II/3/161; *DCO* 4/126  
<sup>51</sup>"L. Ahmetovi , n. l. Zagreb 3/7  
<sup>52</sup>*Zbornik* V/4/127; *SZH* 11/233  
<sup>53</sup>*DCO* 5/390-391  
<sup>54</sup>*DCO* 5/495  
<sup>55</sup>*SZH* 11/514  
<sup>56</sup>*DCO* 5/511  
<sup>57</sup>*DCO* 5/454  
<sup>58</sup>*Zbornik* VI/3/295  
<sup>59</sup>*Zbornik* DOS 11/118—119  
<sup>60</sup>I. Kraja i , n. l. Zagreb 3/33  
<sup>61</sup>Tito, *SD* 12/254  
<sup>62</sup>T. Kraja i , intervju, »Vjesnik«, tre i nastavak

### **Obavještajna aktivnost Karlova kog vojnog komiteta**

- 'Vlado Novakovi , *Razvoj narodnooslobodila kog pokreta u Karlovcu 1942. godine, Prva godina...*, *Zbornik* 3, str. 200  
 Tsto  
 Tsto, str. 200—201  
<sup>4</sup>AVII, fond NDH, k. 172a, br. reg. 56/7-1  
<sup>5</sup>"ORNJ 1/289  
<sup>6</sup>V. Dedijer, *Dnevnik*, Beograd, 1970, str. 344  
<sup>7</sup>Zuhdija Žali , *U oslobo enoj Kladuši, 41—42 USU*, 13/541  
 "Sje anje Slavka Komarice, koji je pod pseudonimom Mar-ko bio pomo nik komandanta Kordunaškog podru ja Milana Košari a i e.  
 "Savo Bogdanovi , *Obavještajna služba na Kordunu, 41—42 USU*, 22/531—532  
<sup>10</sup>Isto, str. 532  
 "V. Novakovi , n. l. str. 204  
 Tsto  
 "Slavo Kova i , *Neki vidovi djelovanja Mjesnog komiteta KPH Karlovac i vojnog komiteta u jedinicama karlova kog garnizona 1942—1943, Druga godina...*, *Zbornik* 6, str. 25—26  
 Tsto, str. 21, 29, 32  
 "AVII, fond NOR-a, k. 1613, reg. br. 13/1-5  
 "Isto  
 "Tsto  
 "Isto  
 "Isto  
<sup>20</sup>Isto  
 "DOS 2/177  
<sup>22</sup>Proces protiv grupe domobranksih oficira, Arhiv IHRPH, fond NG, inv. br. 33603

- <sup>23</sup>V. Novaković, n. l. str. 206  
<sup>24</sup>Slavo Kovačić, n. l. 25, 26, 29, 31, 32, 34—37  
<sup>25</sup>V. Novaković, n. l. str. 206  
<sup>28</sup>Slavo Kovačić, n. l. str. 39  
"Sjećanje Slavka Komarice

### Splitski obavještajni centar

- <sup>1</sup>Tito, SA 11/210  
<sup>2</sup>Drago Gizić, *Dalmacija 1941*, Zagreb, 1959, str. 337. (u daljem tekstu: D. Gizić, *Dalmacija* 1/337)  
<sup>3</sup>D. Gizić, *Dalmacija* 1/337.  
"Dr. Ivan Orač-Jovo Popović, *Konarak Sekretar Partije*, Zagreb, 1976, str. 466 (u daljem tekstu: Orač-Popović, n. dj.)  
<sup>4</sup>D. Gizić, *Dalmacija* 2/752  
<sup>5</sup>Orač-Popović, n. dj. str. 469.  
<sup>6</sup>Orač-Popović, n. dj. str. 505.  
"Orač-Popović, n. dj. str. 505—506.  
"D. Gizić, *Dalmacija* 2/546.  
""Zbornik dokumenata o obaveštajnoj službi i službe bezbednosti u narodnooslobodila kom ratu, Beograd, 1961, 1/76—77 (u daljem tekstu DOS...)  
"D. Gizić, *Dalmacija* 1/198.  
<sup>12</sup>*Narodnooslobodila ka borba u Dalmaciji 1941—1945*, Zbornik dokumenata, knjiga 2, str. 573. (u daljem tekstu NOBUD)  
"NOBUD 2/575.  
"NOBUD 2/575.  
<sup>15</sup>NOBUD 2/576.  
"Orač-Popović, n. dj. 506—508.  
"NOBUD 2/576.  
<sup>18</sup>NOBUD 2/576.  
"Orač-Popović, n. dj. str. 512.  
<sup>20</sup>D. Gizić, *Dalmacija* 2/546.  
<sup>21</sup>D. Gizić, *Dalmacija* 2/547.  
<sup>22</sup>D. Gizić, *Dalmacija* 2/547—548.  
<sup>23</sup>D. Gizić, *Dalmacija* 2/545, 546.  
"D. Gizić, *Dalmacija* 2/218.  
<sup>25</sup>NOBUD 2/637, 639.  
<sup>28</sup>NOBUD 2/740-741.  
<sup>27</sup>NOBUD 2/700.  
<sup>28</sup>Filmski arhiv V. I. Inst. — CKH — 2/580—581.  
"Filmski arhiv V. I. Inst. — CKH - 2/582-583.  
<sup>30</sup>D. Gizić, *Dalmacija* 2/624.  
"Filmski arhiv V. I. Inst. — CKH — 2/584-585.  
<sup>32</sup>D. Gizić, *Dalmacija* 2/94.  
<sup>33</sup>D. Gizić, *Dalmacija* 2/136.  
<sup>34</sup>D. Gizić, *Dalmacija* 1/184.  
<sup>35</sup>D. Gizić, *Dalmacija* 1/365.  
<sup>36</sup>Orač-Popović, n. dj. str. 466; D. Gizić, *Dalmacija* 1/365,

- <sup>37</sup>"NOBUD, 2/530.  
<sup>38</sup>D. Gizdi , *Dalmacija* 2/71—72.  
<sup>39</sup>D. Gizdi , *Dalmacija* 2/71.  
<sup>40</sup>"NOBUD 2/675, 676.  
"NOBUD 2/692.  
"NOBUD 2/692.  
<sup>43</sup>"NOBUD 2/693.  
"NOBUD 2/693.  
<sup>45</sup>"NOBUD 2/693, 674.  
<sup>46</sup>"NOBUD 2/674.  
"NOBUD 2/250, 252.  
<sup>48</sup>"NOBUD 4/608.  
"Dokumenti centralnih organa... (u daljem tekstu: *DCO*)  
5/56, 57.  
<sup>TM</sup>"DCO 5/541.  
"Filmski arhiv V. I. Inst. — CKH — 2/584—585.  
<sup>52</sup>"NOBUD 3/138.  
"Vojna enciklopedija, drugo izdanje, 7/321; prvo izdanje  
7/448.  
<sup>54</sup>"Zbornik, V/6/61.  
'-'-NOBUD 2/68, 69.  
"Zbornik, V/6/61.  
<sup>57</sup>D. Gizdi , *Dalmacija* 2/387.  
"Filmski arhiv V. I. Inst. — CKH — 2/584—585.  
"Isto, 2/586, 589.  
"•NOBUD 2/79.  
"Filmski arhiv CKH-2/586—589.  
<sup>62</sup>Isto  
<sup>63</sup>Isto, 2/604.  
"DOS 2/56.  
"DOS 2/158.  
"NOBUD 3/549.  
<sup>8</sup>"NOBUD 3/550.  
"Mala enciklopedija Prosvete, Beograd, 1978, 1/719—720.  
"Vojna enciklopedija, prvo izdanje, 1/720.  
<sup>70</sup>"Vojna enciklopedija 1/670.  
<sup>71</sup>CK SKJ Arhiv, 16969  
<sup>72</sup>TitO, SD/13/255.  
<sup>73</sup>Tito, SD/13/310.  
<sup>74</sup>Isto.  
<sup>75</sup>CK SKJ Arhiv 16981; CKKPJ — KI 1943/35.  
"Filmski arhiv V. I. Inst. - CKH — 2/588—599.  
<sup>77</sup>Isto, 2/590—591.  
"Isto, 2/594—596.  
"Isto, 2/597—598.  
"Isto  
"Isto  
<sup>80</sup>TstO, 2/599—600.  
"Isto.  
<sup>84</sup>DOS 2/36.  
<sup>85</sup>DOS 2/38.  
"DOS 2/55.  
"DOS 2/56.

"NOBUD 2/780.  
"NOBUD 2/483.  
<sup>90</sup>NOBUD 2/835—836.  
<sup>91</sup>NOBUD 3/391.  
<sup>92</sup>NOBUD 3/530.  
<sup>93</sup>NOBUD 3/531.  
<sup>94</sup>NOBUD 4/438.  
<sup>95</sup>NOBUD 2/385.  
"DOS 2/57.  
<sup>97</sup>DOS 2/62.  
"DOS 2/62.  
"DOS 2/103.  
<sup>100</sup>DOS 2/72-73.  
""DOS 2/77.  
<sup>98</sup>DOS 2/76.  
<sup>99</sup>DOS 2/156, 158.  
<sup>101</sup>NOBUD 2/113.  
""Dušan Plen a, *Partizanski odredi naroda Dalmacije 1941—1942*, Beograd, 1960, str. 301—302.  
<sup>102</sup>D. Gizdi, *Dalmacija 2/329*, 331, 332.  
<sup>103</sup>D. Gizdi, *Dalmacija 2/334*.  
""DOS 2/198.

### Sarajevski vojno-obavještajni komitet

'Sarajevo u revoluciji, Sarajevo, 1979, (u daljem tekstu: SuR), knjiga 3, str. 18.  
<sup>2</sup>Mladen Coli, *Takozvana NDH*, Beograd, 1973, str. 133.  
<sup>3</sup>SuR 2/66  
"Svetozar Vukmanović Tempo, *Revolucija koja te e*, Memoari, Beograd, 1971, knjiga 1, str. 24—25.  
<sup>5</sup>Lepa Perović, *Od Beograda, preko Sarajeva, do Mostara, Ustanak naroda Jugoslavije 1941*. (u daljem tekstu: UNJ), VIZ, Beograd, 1964, knjiga peta, str. 107.  
"SuR 2/64  
<sup>7</sup>SuR 2/727  
"SuR 2/478, 453, 727  
"Olga Marasović, *Narodnooslobodilački pokret u gradu u prvoj godini ustanka*, SuR 2/505.  
"Avdo Humo, *Moja generacija*, Sarajevo, 1984, str. 631.  
"Vladimir Dedijer, *Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita*, 1/278.  
"Branko Galeb, *Pismo Esadu engi u o radu na obavještajnoj službi*, SuR 2/667—668.  
"Mladen Coli, n. dj. str. 213.  
"Zvonko Grbac, *O vojnoobavještajnom radu za NOP u neprijateljskim vojnim i drugim institucijama*, SuR 4/341; Mladen Coli, n. dj. str. 213, 238.  
"Zvonko Grbac, n. l. str. 341.  
"Avdo Humo, n. dj. str. 640.  
"Šemsudin Dizdar, »Konzulat« u Velikom ur iluku, SuR 2/628—629.

- "Dane Olbina, *Partijska tehnička Mjesnog komiteta*, SuR 2/699.
- "Avdo Humo, n. dj. str. 640.
- "Nikola Cvjetić, *Illegalne veze u Sarajevu 1941—1942*, VUN 2/69
- <sup>2</sup>Olga Marasović, n. l. SuR 2/476.
- <sup>22</sup>Zbornik IV/3/87.
- <sup>23</sup>Zbornik IV/3/142-143.
- "Lutvo Ahmetović, *Zagreb 1942, Zbornik sjećanja, Zagreb 1941—1945*, Zagreb, 1983. knjiga treća, str. 4—5.
- "Vera Jurić, *U okupiranom Zagrebu 1941, Zagreb 1941—1945*, knjiga druga, str. 74.
- <sup>26</sup>Isto.
- "Ankica Serti Cincipinka je poslije rata osuđena na smrt i strijeljana.
- "Olga Marasović, n. l. SuR 2/510.
- <sup>28</sup>Josip Broz Tito, *Sabrana djela*, 8/326; SuR knjige 2, 3 i 4.
- "Avdo Humo, n. dj. str. 116.
- <sup>31</sup>Isto.
- "Isto, str. 694.
- "Nema ka obaveštajna služba, knjiga 1, SSUP.
- "Branko Galeb, n. l. SuR 2/669.
- <sup>35</sup>Zbornik IV/3/181.
- <sup>36</sup>Zbornik IV/3/182, 183.
- <sup>37</sup>Zbornik IV/3/193.
- "Branko Galeb, n. l. SuR 2/670.
- "Avdo Humo, n. dj. str. 672—673.
- <sup>10</sup>Zbornik IV/3/210—211.
- <sup>4</sup>Avdo Humo, n. dj. str. 681—682.
- "Olga Marasović, n. l. SuR 2/512; Džemal Muminagi, *Na partiskom zadatku iz Sarajeva kod Vrhovnog komandanta*, SuR 2/611.
- <sup>43</sup>Zbornik IV/4/127.
- "Džemal Muminagi, *Hapšenja brojnih aktivista Partije i SKOJ-a u proljeće 1942. godine*, SuR 2/656—657.
- <sup>45</sup>Zbornik IV/4/113.
- "Tito, SD 9/268.
- "Azra Grebo-Džubur, »Ambasada« u izmeđiluku, SuR 2/623.
- "Šemsudin Dizdar, n. l. SuR 2/623.
- "Džemal Muminagi, n. l. SuR 2/659.
- "Isto.
- <sup>51</sup>Isto, SuR 2/660.
- <sup>52</sup>Olga Marasović, n. l. SuR 2/514.
- "Branko Galeb, n. l. SuR 2/670—671.
- "Olga Marasović je bila uhapšena 16. aprila 1942. godine.
- "Arhiv SSUP-a
- "Radilo se o izvještaju Branka Galeba koji je Olga Marasović trebalo da odnese Vrhovnom štabu.
- <sup>57</sup>Avdo Humo, n. dj. str. 774.
- "Mladen Knežević, *Organizacija i rad obnovljenog mjesnog komiteta KPJ u Sarajevu u ljeto 1942. godine*, SuR 3/418.
- "Avdo Humo, n. dj. str. 796.

"Akcija kidnapovanja i prebacivanja Slavka Štimca iz Sarajeva na oslobođenu teritoriju (u Jajce) biće uspješno izvedena nepunu godinu dana kasnije (Avdo Humo, n. dj. str. 765).

"Mehmed Džini, *Velika hapšenja komunista i drugih pri-padnika NOP-a od proljeća 1942. do ljeta 1943. godine*, SuR 3/554.

"Tito, SD/13/205.

### Pogovor autora

<sup>1</sup>NOBUD 1/53

<sup>2</sup>Ervin Šinko, *Drvarski dnevnik*, str. 196

<sup>3</sup>Kurt Ries, *Totalna špijunaža*, 1948, str. 8

<sup>4</sup>Duga, br. 52, 21. 2. 1976, str. 51

<sup>5</sup>Večernje novosti od 6. 11. 1973, Mihailo Marić, *Obaveštajni rat 1941 u Srbiji*, nastavak 5

"Vojna enciklopedija, drugo izdanje, 4/641

<sup>7</sup>Hronologija, str. 86

<sup>8</sup>ORNJ 1/59

<sup>9</sup>DCO 1/490—491

"V. Dedijer, *Dnevnik*, Beograd, 1970, 1/23

"Isto, str. 24

<sup>12</sup>Radio-Beograd, Dokumentacija

"Kazivanje Vladete Čirića, rođenog u Darosavi 1927, skojevac i partizan od 1943, Slavku Komarici u oktobru 1987.

"Moma Marković, *Rat i revolucija (se anđa 1941—1945)*, BIGZ, Beograd, 1987. str. 67

"Zbornik, VI/I/155

"Isto

<sup>10</sup>DCO 2/188

<sup>11</sup>DCO 2/470

<sup>13</sup>DCO 2/175

<sup>20</sup>Hronologija, str. 223

<sup>21</sup>Milovan Đželebdžić, *Obaveštajna služba u NOR 1941—1945*, Beograd, 1987.

<sup>22</sup>Hronologija, str. 191

<sup>23</sup>ORNJ 1/242

"Vojna enciklopedija, prvo izdanje, 4/795

"Vojna enciklopedija, drugo izdanje, /676

<sup>25</sup>Slavonija III/9

<sup>27</sup>Isto

<sup>28</sup>Slavonija 111/77

<sup>29</sup>Slavonija III/137

"Srednja Bosna u NOB, 1/269

## POPIS IMENA\*

- Abid - 1/133  
Abramović Josip Ludek — 1/230; 3/320  
Abromeit Franz — 1/197  
Abvelj Viktor — 2/381  
Aca - 3/395, 436  
Acev Vera — 1/90, 436  
Aimović Milan — 1/31, 35, 36, 84, 85, 155, 270; 2/65, 226, 228, 270, 403, 409—411, 416, 452, 472  
Adamik Augustin — 2/369, 372  
Adum Romeo - 3/272, 289, 290  
Adžija Božidar — 2/320, 321; 3/336  
Afrički Vjeko - 2/36-38, 493  
Aga — v. Popović Pero  
Ahmetaševi Omer — 2/456, 457  
Ahmetović Lutvo — 2/168, 501; 3/59, 315—317, 360, 499, 502, 506  
Alaber Anton — 3/213, 216  
Alagić Abdulah — 2/55  
Alagić Adil — 2/430  
Alagić Safet — 2/54, 494; 3/227  
Alamo — 3/8  
Albahari Nisim — 2/65, 66, 103, 397, 495, 497, 512; 3/451  
Aleksandar — v. Kopinić Josip  
Aleksić Petar — 2/294, 304  
Aleksić Svetko — 2/304  
Aleksić Zdravko — 2/478  
Alibabić Meša - 2/373, 374  
Alibegović Muhamrem — 2/427, 428, 457  
Alihodžić Asim — 2/450  
Alija — 2/456  
Alikalfi Fazlija - 3/218  
Alikalpi Faslo — v. Alikalfi Fazlija  
Aljoša — 1/388  
Amadeo od Aoste — 3/140  
Ambrosio Vittorio — 2/78, 153  
Ambrozi Edo — 3/464  
Amulić Ivan, Ivo — 1/77; 3/411, 422  
Amzo — 1/387, 388  
Anderssen dr — 3/203  
Andreaca Ferdinando — 3/471-473  
Andreev (Andrejević) Boris — v.  
Maslarić Božidar  
Andrejević Srba — 3/147  
Andrić Dušan Solid — 2/477  
Andrić Ivo — 3/140  
Andrijić Branko — 3/217  
Andelinović B. — 3/414  
Anđelović Danko, Dane — 3/108, 112  
Angelo — 2/431  
Ankica — 2/458  
Annacker — 2/458  
Antić Vicko Pepe — 1/123; 2/32, 199, 201, 203, 204, 493, 503  
Antonić dr Zdravko — 1/446; 2/267, 492, 507; 3/19, 90, 92  
Antonić Zorka — 1/125  
Antonini — 2/72  
Antonov — v. Srebrenjak Ivan  
Anzulović Jerko — 2/425, 460, 461  
Apis — v. Dimitrijević Dragutin  
Apold Lorenz — 2/162  
Arafagić Mehmed — 2/281  
Aradelinović — 3/114  
Arandelović Dobrivoje — 1/147, 439; 2/78, 79, 495, 596  
Arbutina Jovo — 1/93

\* Popis imena izradio: ing. arh. Srdan Odić.  
Brojke ispred crte označavaju redni broj knjige, a iza nje stranice.

- Arežina Boja — 2/394  
 Arežina Dragica — 2/394  
 Arežina Dušan Suco — 2/394  
 Arežina Milka — 2/393, 394  
 Arežina Stevo — 2/394  
 Arežina Zora — 2/393  
 Ameri (Arneri) dr Jure —  
     3/108-110, 114  
 Arseni Cvetko — 3/163  
 Arsenijevi — 2/79  
 Artukovi Andrija — 2/105;  
     3/184, 185, 249  
 Arvaj Lili — 3/253, 259  
 Atherton Terence — 1/190;  
     3/106, 113, 114, 117-121,  
     123, 125-127, 129-135, 489  
 Avdi Mustafa — 3/462  
 Avši Jakob Jaka, Branko Hrast  
     - 2/28, 338, 339  
 Azari Mi o — 2/293
- Ba — v. Bakari Vladimir  
 Babi Branko Slovenac —  
     1/367; 2/165, 349, 501  
 Babi A im — 2/144, 260, 262,  
     263  
 Babi Asim — 2/262  
 Babi Dragica — 2/441  
 Babi Ljubo - 1/66, 67, 247;  
     2/82, 87, 353, 496  
 Babi Milan — 2/144  
 Babi R. — 3/228  
 Babi ing Simo — 2/493  
 Babin Josip Bepo — 3/434  
 Babovi Ibrahim — 1/205  
 Babovi Marika — 2/467  
 Babovi Spasenija Cana — 1/68,  
     219; 2/466-469, 472, 473,  
     516; 3/329, 500  
 Babovi Vladimir — 2/467  
 Ba ak Branko — 2/58  
 Ba evi Maksim — 2/288  
 Ba e Maks, Mili — 1/231, 233,  
     417  
 Bader Paul — 1/223, 224; 2/135,  
     146, 147, 153, 156, 161-163,  
     169  
 Bagner Božidar — 3/272  
 Bahun Tomislav — 3/253, 259  
 Baja — v. Bajalica Dimitrije —  
     v. Jurjevi Ante  
 Bajalica Dimitrije Baja — 3/177  
 Bajalica Mila — 2/400  
 Baj evi Vladislav — 1/153  
 Baješ — v. Kosti Velimir  
 Baji Slobodan Paja — 1/157,  
     162, 200  
 Bajkanovi Jovo — 3/165
- Bajloni Gordana — 2/265  
 Bajloni Gradimir — 2/265  
 Bajloni Ljiljana — 2/265  
 Bajloni Mihailo-Mika — 2/265  
 Bajloni Radmila — 2/265, 266  
 Bajovi Vojin Vuk — 3/149  
 Bajt Micika — 1/125  
 Bak. — v. Bakari Vladimir  
 Bakarac Jovan — 3/172  
 Bakar i Eugen - 3/253, 257,  
     258, 267  
 Bakar i Katica — 3/267  
 Bakari Vladimir, Ba, Bak, Vla-  
     do Kati - 1/279, 289; 2/28,  
     313-315; 3/150, 214, 307,  
     339-341, 347, 361  
 Baki Laslo — 1/44  
 Baki Danilo — 2/400  
 Baki Mitar — 1/181, 182, 209;  
     2/245; 3/103, 339, 340  
 Bakota - 3/393  
 Bakovi Jerko — 3/175  
 Bakula — v. Slobodan Popovi  
 Bakula Šimenko — 3/193  
 Balaban Mirko — 2/294  
 Balen Šime - 3/309, 335—337,  
     498, 500  
 Bali S. - 3/211  
 Balon Franjo — 3/364, 376  
 Balorda Janko — 2/396, 397  
 Balorda Momir — 2/398  
 Balorda Ranko — 2/398  
 Balta Arif - 3/446—448  
 Baltic Milutin — 2/10; 3/379  
 Balti Nikola - 2/10  
 Balti Stanka Živko — 2/10  
 Baljski — v. Gerdijan Blagoje  
 Bamjadžidos Štela Kisa — 2/115  
     (v. i Kopini Stela)  
 Ban Rudolf — 1/124  
 Banjac Mile — 2/89, 90  
 Banjac Velimir — 3/178  
 Barany Bela — 2/34  
 Barani (Baranu) Koloman —  
     1/105; 2/34  
 Bari Jozo — 3/187, 188, 192  
 Bariši — 3/112, 113  
 Barjaktarevi Salem — 2/281  
 Barker Elizabeth — 2/217, 218,  
     504; 3/107, 488  
 Barlovi — 3/393  
 Baron — v. Divi Stojan  
 Bart Ella — 3/299  
 Barteleo — 3/162, 163  
 Bartoli — 3/336  
 Bartulovi Ante — 3/412  
 Bartulovi Niko — 3/108, 403,  
     404  
 Baruh Bora — 1/265  
 Baruh Rahela — 3/330

Basic Nikola — 3/260  
Basta Milan - 2/493; 3/177,  
178, 491, 492  
Bastaji Jandre — 1/57  
Bastaji Joco — 1/57  
Bastaji Pavle — 3/70  
Bastianini Giuseppe — 2/33;  
3/418, 419, 430  
Bata — v. Uvali Radivoje  
Batanovi Milovan — 1/158  
Bau i Filip — 3/412  
Baudek Franc — 2/379  
Bäumer - 3/249, 250  
Bayer Otto — 3/237, 273, 275,  
276  
Bazer - 2/399  
Bebler Aleš — 1/246; 2/7;  
3/332  
Beck Heinrich — 2/31  
Beck Johan — 2/31  
Be arevi Boško — 2/467, 474,  
480-482, 484, 486, 488  
Bedenko dr - 2/342, 343  
Begenuš Blažo — 2/286  
Begovi uro — 2/325  
Begovi Hasan — 3/217  
Begovi Joso — 3/239  
Behmen — 2/209  
Behmen Mujo — 2/280, 281  
Beissner Wilhelm — 3/71  
Beki Milan - 2/56; 3/491  
Bela Josip — 2/328  
Belamari Lukica Stevo 3/411  
Belan Cvetko — 2/349  
Beli — v. Žujovi Sreten  
Belini Marko - 3/317, 325, 377  
Belobrk Zora - 1/125  
Beloševi Ljudevit — 3/174  
Benak Aleksandar — 3/173, 186,  
253  
Benak dr Aleksandar — 2/30;  
3/253, 267, 282-286, 288  
Bender Ostap — 2/350, 354  
Bendo - 1/145  
Berberot Taki — 1/130  
Berberovi Esad — 2/373  
Bergant Vjekoslav — 3/313  
Beribak Ahmet Ma ek — 2/64  
Beribak Salko — 3/217  
Beri Branko — 3/438  
Beri Gojko — 3/483  
Berlingeri Giulio — 3/169  
Bertolovi Ivan — 3/246, 247  
Beševi Mile — 2/478  
Beširevi Mali — 2/369, 372  
Bešli Akif - 2/281  
Bevandi Stevo — 1/377  
Bevc — v. Kardelj Edvard  
Biber Antun Tehek - 1/55, 127,  
433; 3/262, 496  
Bibi Miro - 3/51  
Bi ani Jela — 2/83  
Biga Jovo — 2/295  
Biga Stevo - 2/8  
Bijedi Džemal — 3/463  
Bijedi Šukrija — 1/96  
Bijelac Mile — 2/97  
Bijeli — v. Vukmirovi Mi o  
Bilan Stipe — 3/275, 279  
Bilan Zvonko — 3/278—280,  
282-287  
Bili - 3/144  
Bili Mirko - 2/64  
Bili Pero - 2/64; 3/162  
Biljanovski Angel — 1/129  
Biljanovski Zlatko — 1/130, 438  
Biljeg Ivan — 2/61  
Bio i Frane, Franjo — 2/462;  
3/375, 385, 386, 391-394,  
396-398  
Bir anin — v. Trifunovi Ilija  
Birk — v. Kardelj Edvard  
Birki Ivan — 3/349  
Biukovi Nikola — 2/60, 494  
Bjaževi Luka — 1/89, 90  
Bjegovi Petar — 3/438  
Bjelac Nikola — 2/58, 327  
Bjelajac Stanko ane — 1/92,  
93, 112, 298, 436, 437; 2/58,  
494  
Bjelina Nikola — 3/108  
Bjuming — 3/235  
Blagojevi Jela Jelica — 3/128,  
132  
Blagojevi Milan — 2/245, 251,  
252  
Blagojevi Radovan — 3/128,  
132  
Blagojevi Vlado — 3/127, 128,  
132  
Blaški Giuseppe — 3/145, 146  
Blaškovi Slavko — 3/327  
Blaškovi Vladimir — 2/435  
Blaževi Jakov — 1/65, 282;  
2/321, 322, 356, 509; 3/161,  
167  
Blaževi Jure - 3/167, 168  
Blaži Zaga — 3/461, 462  
Ble i Vujadin — 3/149, 491  
Boban Ljubo - 2/512; 3/490  
Bobeti Ante — 3/448  
Bobi — v. Štetner  
Bocak dr Jurica — 3/204,  
216-218, 265  
Bocevski Trajko Bote — 1/91  
Bodlovi Jozo — 3/172  
Bogavac Dragoslav — 1/190  
Bogdanov Cene — 1/122  
Bogdanovi Dara — 2/400

Bogdanovi Gedeon Geco — 1/127; 3/268  
Bogdanovi Savo — 1/37, 184, 370, 432; 2/57, 494; 3/388, 389, 458, 459, 461, 502  
Bogi evi Mihailo — 1/265  
Bogojevski Nikola — 2/427, 438  
Bogovac Mile — 2/53, 54, 494; 3/190, 203, 215, 493-495  
Bogunovi Brane — 3/438  
Bogunovi Jola — 2/76  
Bogunovi Katina — 2/76  
Bohinec — 3/498  
Böhme Franz - 2/111-114, 125, 128, 131, 133, 135, 250, 251, 265  
Bohunicki dr Adela — 3/317, 499  
Bojani Duško — 2/297  
Bojani Ivana Petar — 3/418  
Bojani Nela — 2/456  
Bojanovi Nikola — 2/64  
Boji Mehmedalija Alija — 1/413, 434; 3/43, 497  
Boji Milosav — 1/85, 87, 151, 158, 435, 439  
Bokan Branko — 1/435; 2/352, 511  
Boko Ivan — 3/411  
Bora — v. Markovi Bora  
Boras Vinko - 2/55  
Borce — v. Naumovski Naum  
Borian Ana — 3/72  
Bori — v. Lav evi -Luci Ivan  
Bori -Gavrilovi Zaga — 1/147  
Bori Kasim — 3/190  
Bori Milena — 3/471  
Bori Petar — 2/287  
Boris — 3/431  
Borjan Bude — 1/312  
Borkovi dr Milan — 1/95, 165, 432, 436  
Boro — v. Jošt Boro  
Boro - 2/34  
Borov anin Drago — 1/90, 436; 2/398, 399, 512  
Borovski ing — 3/233  
Bosanac (Branko?) — 1/339, 342  
Bosanac Krsto — 1/370  
Bosilj i Slobodan — 1/27, 34, 431, 432, 436; 3/486  
Bosjer i Svetozar — 3/174  
Bosni Milan -- 2/295, 296  
Bostandži Agan — 3/462  
Boškovi Dobrivoje — 2/467  
Bošnjak — v. Stamboli Petar  
Bošnjak Danilo — 1/253, 254, 444  
Bošnjak Mileta — 2/279  
Bošnjak Mirka Jakov — 3/418, 420  
Bote — v. Bocevski Trajko  
Bothmer, Carl von — 2/411  
Božani Gojko — 3/411  
Božani Vicko — 1/89  
Boži evi Ivan — 1/55, 107-110, 433, 437; 3/310, 498  
Boži Ivan — 3/290  
Boži Miloš — 2/67, 121  
Božinovski Peco — 1/121-123, 437  
Božo — 2/36, 224  
Božovi — 3/428  
Božovi Dolores — 3/148  
Božovi Luka — 1/191, 192, 440, 441; 3/126, 128, 489  
Božovi dr Saša — 3/148  
Brado — v. Kranj evi Jakob  
Bradonja — v. Jovanovi Radi-voje  
Brajinik Edi Štefan — 2/380  
Brana Alojz — 2/515  
Brana Lidija — 2/454, 455, 460  
Brana Marija — 2/454  
Brana Mario — 2/454, 515  
Brana Mate — 2/454  
Brana Sre ko — 2/425, 430, 447, 454-464; 3/329, 369, 374, 385, 386, 398  
Brani a — 2/462  
Branko B. — 1/163  
Branko Španac — v. Spasi  
Branko  
Brankovi Dragan — 1/377  
Brankovi Milan — 2/293, 432  
Braš. — v. Braši Miloš  
Braši Miloš, Braši, Miša, Džin — 1/104, 191; 3/72, 73, 75, 76, 78-81, 84, 88, 89, 346, 487  
Br i Rafael - 2/53, 54, 494; 3/190, 203, 215, 493-495  
Bregar — v. Marin ek Tone  
Brejc Tomo - 2/12, 492  
Brezovi Nikola Prebeg — 1/119, 120; 2/90, 497  
Brico — 3/168  
Briški Franjo — 3/498  
Brki Duško - 1/127, 227  
Brki Esad — 2/73-75, 496  
Brki Hasan - 2/283, 397  
Brki Maksim — 1/85  
Brki Nazif Zifo — 3/190  
Brki Tripko — 3/156  
Brki Zvonko — 2/203  
Brklja i -Rub i Kata — 3/167, 168  
Brklja i Ruža - 3/167, 168  
Brko — v. Kon ar Rade — v.  
Kraja i Ivan

Brkovi Branko — 2/10, 491  
Brle i Božana — 3/270  
Brn i Josip Joža — 3/337  
Brn i Nada — 3/214  
Brodar - 2/342, 343  
Broz Branko — 2/30  
Broz Josip Tito, Stari, Valter,  
Mekas Spiridon, Novak, Tom-  
i Tihomir, Brozovi Ivan, T.  
T. - 1/7, 8, 11-14, 22, 23, 47,  
52, 53, 59, 68-72, 99, 149, 169,  
172, 172, 176, 187, 191, 196,  
197, 204, 205, 208—210, 219,  
223, 233, 239, 242, 248, 250,  
251, 255, 257, 265, 267, 268,  
273, 278, 282, 286-291, 293,  
294, 296, 300, 303, 310, 311,  
313, 314, 323, 353, 354, 357,  
395, 404, 409, 411, 413, 417,  
418, 421, 424, 426, 431, 434,  
435, 440-451;  
2/5, 8, 9, 12, 15, 16, 20-22, 24,  
29, 30, 43, 49, 52, 69, 105, 106,  
109, 115-117, 119, 120, 122,  
123, 125-128, 130-133,  
135-139, 141-145, 147, 148,  
152, 154-156, 159, 172-174,  
181-184, 191, 197, 205, 207,  
209, 210, 213, 224, 227-229,  
232-236, 243—247, 249, 251,  
253-258, 264, 268-272, 296,  
310, 340, 374, 375, 382, 385,  
389, 390, 425, 461, 464,  
491-495, 498-506, 508, 509,  
512, 514, 515;  
3/5, 7, 10-13, 18-45, 47-52,  
54, 57-60, 62-65, 68, 72, 73,  
75-79, 81, 82, 85, 86, 88—92,  
94, 96, 99, 101, 103-105, 114,  
115, 118-131, 133-135, 137,  
149, 160, 165, 183, 184, 188,  
193, 197-199, 201, 202,  
207-209, 211, 212, 214-216,  
218, 223, 224, 230, 234, 236,  
252, 265, 270, 273, 274, 278,  
280, 281, 290, 293, 299, 300,  
309, 320-322, 330-334, 338,  
339, 341, 343—346, 348, 350,  
351, 353, 356-358, 360,  
362—369, 372, 374, 378, 379,  
395, 401, 403, 426-428, 439,  
441, 445, 449, 453—455, 458,  
460, 465, 473, 477, 483-489,  
493-507  
Broz Mišo, Miško — 354, 374  
Broz Vlado — 2/30  
Brozovi — 2/440, 441  
Brozovi Ivan — v. Broz Josip  
Tito  
Brunovi Milan — 1/98, 436,  
437; 2/42, 493, 494  
Brz — v. Gregori Pavle  
Bruck Leo - 3/227, 231  
Buämer — v. Bäumer  
Buba — v. Jan i Ljubica  
Bubalo - 2/365  
Bubani Stjepan — 3/212  
Bu Adem - 3/463-465  
Budisavljevi Josip — 3/237,  
242  
Budisavljevi dr Sr an — 1/204:  
3/323, 324, 266  
Budni - 2/415  
Budok - 3/335  
Bugarin — v. Mikuli Toma  
Bugarski Bata — 3/81  
Buha Mitar — 1/63, 434  
Buha Vasilije Jova, Mom —  
2/408, 411, 413, 447, 486, 487  
Bui dr Mirko — 3/403, 404  
Buji Ilija - 1/89  
Bujoševi Dragan — 2/516  
Bukorovi Mijo — 3/437  
Bukovac Mirko — 3/251, 260,  
261, 265  
Bukvi ing Desimir Desko —  
1/62-64; 3/454  
Bulatovi Veselin — 2/26, 493  
Bulovi Ana — 2/482  
Bulovi Mirko Zet — 1/322  
Buluk V. - 1/303  
Buljan Franjo — 2/430, 431  
Bumbulovi - 1/202, 203, 214,  
441  
Bundalo Ljubo — 2/290  
Bundalo Veljko - 2/61  
Burdžovi Rifat Trša — 3/272,  
274-276  
Buri Blažo — 2/67, 495  
Burija Ivan — 3/213  
Bušatlija Mahmut Buš — 2/450  
Bušatlija Sabahudin Budo —  
3/436, 441  
Butkovi Ivo — 2/56; 3/491  
Butorac Jozo — 3/97  
Butorac Vjekoslav Vjeko —  
2/424  
Bužimki Hašim — 2/170  
Bzik Mijo - 3/238  
  
Campbell, sir Ronald — 2/222;  
3/140  
Cana — v. Babovi Spasenija  
Canaris Wilhelm 1/26  
Cankar Ivan — 2/20  
Cankin — v. Iva i Marin  
Capo — v. Jani Vlado

Cari Mehmed — 2/210  
Casertano Raffael — 3/187  
Cavallero Ugo — 1/42  
eki Dobrivoje — 1/73  
eki Dragoslav — 1/219  
Cen i Vjenceslav — 3/21—23,  
52, 53, 287, 334, 376, 484, 486  
Centar - 3/12, 21, 23, 76,  
79-81  
Centr. - 3/79  
Centrala — 3/76, 79  
Cerovi Jovan — 2/69  
Cerovski Božo — 1/214  
Cesarec August — 3/323  
Cetuši Mileva Šoška — 1/145  
Ceva Bianca — 3/490  
Chapman Robert — 3/106  
Che Gevara Ernesto — 1/22,  
432  
Churchill Winston — 2/213,  
222, 254, 506; 3/5, 15, 16, 18,  
46, 101, 107, 483, 485  
Ciano Galleazzo — 2/107, 108,  
498  
Ciemil Obrad - 3/30  
Cigan e — v. Kundak Mita  
Cihovski — 3/357  
Cijan Vida - 2/424  
Cile Gerhard — 1/34  
Cili August - 3/328, 361, 369,  
374, 377, 379  
Cili Viktor - 3/377  
Cimirati Sulejman — 2/433  
Cincipinka — v. Serti Ankica  
Cividini - 3/254  
Coli Mladen — 2/497, 515;  
3/490, 495, 505  
Cota Zlatko - 3/411  
Cripps, ser Stafford — 3/15, 16  
Crljenica uro — 2/327  
Crljenko — v. Skopljak Fehim  
Crni — v. Hodži Mujo  
Crni — v. Mini Miloš  
Crni — v. Selman Jusuf  
Crni — v. Žujovi Sreten  
Crnko Marica — 1/125  
Crnobrnja Bogdan Tolja —  
1/123; 2/199, 200, 202-204,  
503; 3/312, 499  
Crnobrnja Ljuban — 2/164, 501  
Crnogorac Stjepan — 3/181  
Crnjak Cvetko — 2/447, 464,  
484-486, 488  
Crnjak Jovo - 2/485  
Crnjak Stana — 2/485  
Crnjanski Pavle — 3/106  
Crni Gvido Istranin — 2/369  
Cukavac — 2/219  
Cven ek Ivan — 3/374, 376  
Cvetko Ve eslav Flores — 1/233  
Cvetkovi Dragiša — 3/16, 18,  
324, 325  
Cvetkovi Vita - 1/80, 81, 84,  
85, 146, 155, 435, 438, 444  
Cvetojevi Milan Princ — 2/325,  
326  
Cvjeti dr Stjepan — 3/385, 392,  
396  
Cvija Zvonimir — 2/36  
Cvijeti Nikola — 3/448, 506  
Cvijeti Stjepan — 2/462; 3/397  
Cvikaš — v. Radulovi (Radu-  
novi) Blažo  
Cvitani Ante — 3/166  
Cvitaš Nikola - 3/212, 213, 216  
Cvitkovi Miljenko — 2/355  
Cvizek Franjo — 3/237, 242  
ajavec Dragutin — 2/440  
ajavec Rudi - 2/173, 174, 421,  
434-444, 524  
ali Dušan — 2/86, 496  
alija Lazo - 2/508; 3/156, 491  
anak Jovan - 3/253, 258, 267  
Capajev - 1/292; 3/318  
auševi Mujaga — 2/361—363  
avaljuga Milivoje — 1/253,  
444  
avi Marijan—Grga, Drži  
Zvonko — 3/150, 151  
avi Miloš - 2/325—327  
eak Katica - 1/125  
edo — v. Rakita Mile  
edo Makedonac — v. Kostov-  
ski edo  
efo Arif - 3/187, 192  
engi Esad — 3/444, 445, 505  
engi Franjo — 3/272  
engi Ibrahim Ibro — 1/193;  
2/398, 399; 3/148  
engi Sulejman-Suljbeg —  
1/104, 191  
eni Dušica — 1/114  
etka, etkar — v. Damjanovi  
Žika  
ešnjak Antun — 3/261, 262,  
336  
etoje — 1/111  
iber Mustafa — 3/227  
i a — v. Ili Milan  
i a — v. Ili Slobodan  
i a — v. Jovi Desimir  
i a — v. Pijade Moša  
i a Romanijski — v. Vajner  
Slaviša  
i a - v. Vasi Dragiša  
i mi Alko — 3/187  
ika Janko — v. Pijade Moša

iklovan Živa — 3/147  
iko - 3/416  
Ciko — v. Gregori Pavle  
Cili Ibro - 3/225, 495  
iši Husref - 3/97  
izmek uro - 2/198-200,  
202  
izmi Alija - 3/192, 203  
izmi Bodir — 3/192  
ižinski Josip, Milan Go^ri —  
3/357  
Cižski Nada - 2/427, 428  
o e — v. Vujovi Ratk'  
olakovi Rodoljub, Ro^ko,  
Gojko - 1/156, 257, 258, 439,  
445; 2/105, 143-145,  
263-267, 283, 500, 505, 507;  
3/64, 490  
Coli Boško — 2/128  
oli Ljuboje — 1/89  
olovi Dušan — 2/144  
omi Alid - 1/254  
ompo — v. Jeri evi Ivica  
ovi Jovanka Žuta — 1/54,  
433; 2/427, 428, 457, 459, 515  
u De - 1/22  
ubeli — 3/393  
ubelj — v. Vukadin Stn<sup>nko</sup>  
ubranovi Milovan — 3/214  
u kovi Božo — 2/495  
udnovski Leonid — 1/27  
ur ijev — 1/315  
uturilo Stevo — 1/318, 319,  
321  
vorak — v. Milutinovi^ Ivan  
  
amo Edhem — 2/279, <sup>2</sup>80  
ane — v. Bjelajac Stanko  
anica v. Opa i Stanke  
atipovi Milivoje — 3/<sup>4</sup>"  
e a — v. Stefanovi Svetislav  
efo Arif — 3/191  
efo Mehmed ebo - 3/190  
ejvan - 2/460  
emalovi Enver 1/150, 431,  
. 438, 439; 2/288  
erimagi Alija — 2/28<sup>6</sup>  
erimi Munib — 2/425, 430,  
434  
eti Risto — 2/53  
etkovi Jelena — 2/480  
etkovi Vlado — 1/74, 76, 286;  
2/322  
evra Ivo — 3/494  
iber Mustafa — 2/64  
i ko — v. Pavlovi Ratko  
ili Suljo — 2/64  
iri Vladeta — 3/507  
  
irjakovi Petar — 2/121  
opi Branko - 1/23; 2/5, 44,  
353, 494  
opi Vladimir — 3/12  
Cora — v. Markovi Moma  
osovi Božo Javorac, Javorski  
- 1/94; 2/116  
ukovi — 2/267, 270  
ulibrk Dragan — 2/327  
  
Dabi Radomir — 1/265  
Daji Mirjana — 2/470  
Daki Mile - 2/39, 493, 509  
Daki Nikica — 2/325  
Daki Spasoje — 3/131, 134  
Dalmazzo Renzo — 3/414, 415  
Damjanovi Jela — 2/393  
Damjanovi -Markovi Kika, Božidarka — 1/439; 2/495;  
3/144, 490  
Damjanovi dr Pero — 3/321,  
322, 331-333  
Damjanovi Stevo, kapetan Le-  
ko - 2/273-275  
Damjanovi Žika etka, etkar  
- 1/84, 85  
Damjanovi Pavle — 2/130  
Damnjanovi Borivoje Bora, Mi-  
lisav — 2/406, 407, 412—415,  
419, 420  
Damnjanovi Živka Mala —  
1/147  
Dangi Jezdimir — 2/137.233,  
260—265, 267, 270-272, 323;  
3/164  
Danilovi Uglješa — 2/102, 156,  
268, 269, 274, 497, 498, 501,  
507; 3/443-445  
Dankelmann Heinrich — 2/155,  
156  
Danon Oskar — 2/279, 280  
Dap evi Peko Petar — 1/230,  
297; 3/148, 320  
Darja — v. Oman Sonja  
Daskijevi Pavao — 3/212, 213,  
216  
Dasovi Kata — 3/266  
Dasovi Petar — 3/266  
Dasovi Stjepan Stipe — 3/214,  
253, 257, 258, 263, 266, 270  
Daši Mila - 1/125  
Davi o Haim — 2/477  
Davi o Oskar - 1/8  
David — 1/45  
Davidovi Duro — 2/59  
Davidovi Mile — 3/492  
Davidovi Živorad — 1/263  
Davidson Basil - 3/139, 490

- Deacon Richard** — 1/9, 431  
**Deakin F. W. D.** - 3/102,  
 129-131, 133, 134, 488, 489  
**Deanovi Dušan** — v. Dejanovi  
 Dušan  
**Debeli** — v. Petrovi (Žika) Ni-  
 kola  
**Dedi Ferid Feda** — 2/373  
**Dedi Fahret** — 2/434  
**Dedi Fikret** - 2/434; 3/165  
**Dedi Muhamed** — 2/434  
**Dedi Muhamet** — 2/432  
**Dedi Omer** — 1/133  
**Dedijer dr Olga** - 3/205, 206,  
 211, 212, 216, 218, 474  
**Dedijer Vladimir, Rangaper Bo-**  
 ra - 1/74, 104, 169, 191, 192,  
 205, 209, 266, 435, 436,  
 440-443; 2/119, 122, 124,  
 126, 130, 137, 142, 256, 327,  
 328, 493; 3/5, 20, 21, 23, 24,  
 44, 54, 57-63, 94-96, 128,  
 134, 207, 208, 211, 254, 280,  
 367, 368, 387, 388, 473, 474,  
 483, 484, 486-489, 494, 502,  
 505, 507  
**Dejanac Niko** — 2/82, 83  
**Dejanovi Dušan** — 3/253,  
 257—259, 267  
**Dejanovi Bara** — 3/267  
**Dejanovi Mili** — 3/176  
**Dejanovi Rade** — 3/267  
**Dejovi Aleksa** — 1/219  
**Delali Sabit** — 3/228  
**Deli Ahmet** - 2/361-363,372  
**Deli Batanovi Ljubica** —  
 2/391, 399, 400, 513  
**Deli Drina** — 3/407  
**Deli Ibuki Mujaga** — 2/360  
**Deli Ljuban** — 2/8  
**Deli Marija** — 3/407  
**Deli Mujo** — 2/25, 492  
**Deli Rasim** — 2/361  
**Deli Stevo** — 2/8  
**Deli Vuli** — 3/401, 407, 411  
**De Litala** — 3/410  
**Demirovi Ismeta** — 2/428, 429  
**Demirovi Salih** — 2/427—429  
**Demonja** — 2/199  
**Denac Ivan** — 3/310, 311, 498  
**Deneba** — v. Udicki Predrag  
**Denovski Dimko** — 2/80  
**Denovski Vera** — 2/80  
**Dereti Gojka Božo** — 2/286  
**Dermastija dr Marjan** — 1/290;  
 2/380  
**Desnica dr Branko** — 3/403,404  
**Despotovi Mitar** — 3/69  
**Despotovski Blagoje Šovelj** —  
 1/91, 92, 123  
**Desput Milan** — 2/94, 95  
**Dev i Ivan Pivac** — 3/168  
**Devi** - 2/337  
**Devoši Frane** — 3/150  
**Deyerler Adolf** - 3/68  
**Diebalo Drago** — 3/385, 390,  
 391, 394  
**Dietz Franz** — 1/182  
**Dijana** — 3/435  
**Dikin** — v. Deakin  
**Dikli Vasilije** - 2/242  
**Dikovi Milomir** — 1/265  
**Dilberovi Ismet** — 3/161, 491  
**Dilipetar Zdenka** — 3/412  
**Dimitrijevi Dragutin Apis** —  
 3/55  
**Dimitrijevi Dušan Dule** —  
 2/217, 220  
**Dimitrijevi Herman Vera** —  
 3/88  
**Dimitrijevi Pero Vrndak** —  
 1/144  
**Dimitrijevi dr Sergije** — 1/229,  
 442  
**Dimitrov Georgi** — 3/20, 22, 93  
**Dimov Cvetan** — 1/123  
**Dippold Benignus** — 3/295  
**Direktor** - 3/5, 12, 14, 23, 24,  
 35, 75, 76, 78, 80, 81, 88, 307,  
 335, 342, 354-356, 358, 359,  
 362, 364, 365, 367, 378, 379  
**Direktor** — v. Ribnikar Vladislav  
 lav  
**Dinges Benno Carl** — 1/182  
**Ditzce (Ditec)** — 1/179,  
 181-184, 188, 189  
**Divi Stojan Baron** — 1/370,  
 393  
**Dizdar Ahmet** — 3/446, 447,  
 457, 458  
**Dizdar Šemsudin Šemso, Strateg**  
 — 3/446-448, 458, 505, 506  
**Dizdar mr Zdravko** — 2/511  
**Dizdarevi Midhat** — 2/287  
**Dizl** - 1/80  
**Dju-Karello Duzepo** — 1/121  
**Dmitrani** — 2/89  
**Dobanovi Mitar** — v. Vidako-  
 vi Matija  
**Dobrosavljevi Rade** — 2/316  
**Doder Dušan** — 3/314  
**Doder Milenko** — 3/334, 496,  
 501  
**Doj i** - 2/34  
**Doktor** — v. Neškovi Blagoje  
**Doktor** — v. Popovi Vladimir  
**Doktor** — v. Srebrenjak Ivan  
**Doles Franc** — 1/167  
**Dolgan Tine, Mazovec Jože** —  
 1/330

Doli Mijo — 3/494  
Dolin i Vjekoslav — 3/212, 213  
Domany Robert, Vlada Ivani — 1/231; 2/318, 319, 321  
Domanji Rudolf — 3/260  
Domazet Milan — 3/163  
Domazetovi Jovan — 2/67  
Dometrovi — 3/358  
Dominik Franjo — 3/314  
Domjani Drago — v. Steinberger Adolf  
Don Žarko — 3/470  
Dosti i Petar — 3/253, 259  
Dougan (Dolgan) Ervin Janez — 1/10, 431; 2/72  
Dovadžija Mustafa — 3/456  
Dozet Perica — 1/55, 56, 433; 3/379  
Doži Lazar, Sotir Sotirovi — 2/447, 480, 481, 489  
Dragani Slavko — 3/395  
Dragi evi Stevo — 2/356  
Dragi evi Veljko - 2/128, 129, 243; 3/85-87, 97, 102-105, 488  
Dragi Sirnica — 2/60  
Dragi Vlado - 2/280, 281  
Dragovi Jovo — 2/87, 496  
Dragovi Miloš — 3/149  
Drakuli Milan - 1/71, 72, 86, 435; 2/247, 506  
Drapšin Ili Petar — 1/226, 371, 411, 414; 2/285; 3/155  
Draškovi Živko — 3/412  
Draža — v. Mihailovi Dragoljub  
Draženovi Dragutin — 3/246, 247, 250, 251, 256  
Draži Božo — 2/434, 440—444  
Draži Pero — 2/58, 494  
Dreksler - 1/231  
Dreni Mileta — 2/322, 323  
Dreni Stevo — 2/323  
Drenovi Uroš — 1/378; 2/296, 297; 3/276  
Drezga Branko — 2/58  
Drndi Ljubo — 2/75, 496  
Drobni prof Anita — 3/376  
Drobni Jože — 1/167  
Drong Jang — 2/61  
Dronja — v. Trifunovi Miroslav  
Dropulji iril - 1/229, 442  
Druker Erih — 3/260  
Druzetti — 2/329  
Družica — v. Fijan Jakob  
Drži Zvonko — v. Marijan av Grga  
Duce — v. Mussolini Benito  
Dudi Dragojlo — 1/87; 2/124, 227  
Dugandžija Stevo — 3/161  
Duganhodži Ibrahim — 3/494  
Duj — v. uji Mom ilo  
Duji Miloš — 2/307  
Dule — v. Mati Petar  
Duli Ivan — 3/431  
Duman Jozo — 3/418  
Duplan i Atilio — 3/97, 488  
Dušan — 3/434  
Duško — 1/57, 58, 127  
Duško (Jakaša Dalibor?) — 3/108, 110, 114, 116, 413, 414-416, 423, 424  
Džadžinka — v. Golubi Mustafa  
Džal Stipe — 3/190, 494  
Džaldo Luka - 2/53, 494  
Džaldo Perica — 3/190  
Džaldo Tomica — 3/190  
Dželebdži Milovan — 1/7, 431, 432; 2/492; 3/477, 507  
Džin - 1/104, 191  
Džin — v. Braši Miloš  
Džina — v. Gligorijevi Jovan  
Džindo amil — 1/132  
Džini Mehmed — 3/507  
Džoro Mom ilo — 2/478  
Džubo Ahmed 2/41, 207, 208, 210, 493, 503  
Džubo Mustafa Mujo — 2/41  
akovi Dragan — 2/97, 98  
Dakovi uro - 3/75, 338, 349  
Dakovi Josip Joco — 3/349, 356  
akovi Savka — 1/447; 2/492  
akovi Stjepan Stipe, Stipe Duđi - 3/338, 343-345, 347, 348  
eri Luka — v. Golubi Mustafa  
erki Muhamed — 2/287  
ido — v. ilas Milovan  
ilas Milovan Veljko — 1/8, 14, 160, 164, 173, 175, 190, 206, 208, 209, 219, 297, 440, 441; 3/65, 103, 127, 193, 294  
ilas Mitra — 1/219  
indo amil — 2/281  
irlo Isak - 3/190  
oji or o — 2/272  
okanovi Milovan — 3/236, 495  
oki - 2/400  
oki Vojislav — 2/69; 3/51

onlagi A. — 2/507  
Donovi Jovan — 2/238—240;  
3/93, 107, 488  
or evi — v. Golubi Mustafa  
ordevi Bosiljka Bosa —  
2/466, 467, 472, 473, 480, 482,  
483  
ordevi dr urica — 3/74  
ordevi Krista Kristina —  
3/73-75, 487  
or evi Pavle — 2/466, 483  
ordevi -Prpina Nada — 1/147  
or evi Radovan — 1/86, 87  
ordevi Svetislav — 1/230;  
3/320, 499  
uji Momilo — 1/41; 2/395,  
396; 3/96, 114, 432, 435, 437,  
438  
ukanovi Pero — 2/260, 263,  
272  
uki Jovan — 1/82  
uki Slavko - 3/349, 356  
Dura — v. Strugar uro  
uraškovi Milutin — 2/66, 495  
ur e - 1/219  
uri kovi Boško — 2/12, 492  
uri Dušan — 2/280  
uri uro — 1/198  
uri Ljubodrag — 1/219, 221,  
442  
uri Miloš — 2/171  
uri Niko - 2/70, 393-395,  
495; 3/169, 171, 492  
uri P. Ljubomir —  
2/324-327, 510  
uri Radoslav — 2/236, 242,  
257  
uri Žarko — 2/171  
uriši Anda — 3/192, 494  
uriši Pavle — 3/126  
uro — 1/94  
urovi Milinko — 1/297

Ecker Julius v. Eker Julijus  
E edin - 2/458  
E im Marko — 3/286-289  
Edgar Andre — 1/443  
Eftim Miša — 1/130  
Efto — v. On evski Borko  
Egi Dušan — 2/165, 501  
Eker Julijus, 3/251, 260, 265  
Eles Stana — v. Crnjak Stana  
Elez Vaso Engels — 1/194  
Eliot Cavan — 3/106, 113  
Enco Parma — 3/166  
Engels — v. Elez Vaso  
Engels Fridrih — 1/207  
Erceg Jelica — 3/177-180

Erceg Stevo — 2/325—327  
Erceg Vojo - 2/508; 3/156, 491  
Ercegovac Bogdan — 2/323  
Erdeljac Otmar — 3/390  
Erdelji Ivan — 3/305  
Ernst Petar — 2/31  
Essposito Giovanni — 2/32, 33;  
3/149  
Esteva Verde — v. Kraja i Ivan  
Ev evi Aleksa — 3/163  
Evi Bosiljka Beba — v. Kraja-  
i -Evi Beba

Fabijan Franjo — 1/96  
Fabris Anto — 2/425, 455, 456,  
460, 515  
Fajfar Tone, Jernej Gašpar —  
2/28

Faleskini Branko — 3/445, 455  
Farkaš dr — 2/477  
Faty, Fati — v. Hebrang Andrija  
Fazlagi Safet — 2/398  
Feji Salko - 3/227, 228  
Fejzi Safet Medo — 2/456  
Feiner Hans — 2/57  
Feiner Paul — 2/57  
Feiner Sep — 2/57

Ferrari Giovanni — 3/408  
Fertig Hajnrih — 2/66  
Fi o — v. Kljaji Filip  
Fijan Jakob Družica — 1/370  
Fiket Katica — 1/125  
Filipovi Dragica — 3/451  
Filipovi Dušan — 2/485  
Filipovi Katica — 3/451  
Filipovi Ljubica — 3/451  
Filipovi Mirko — 2/453  
Filipovi Nevenka — 3/451  
Filipovi Stjepan — 1/73  
Filipovi Sulejman Suljo —  
3/445, 446, 454, 455, 462  
Finci Eli - 3/416, 417

Fischer-Wagner Marija — 3/240  
Fisher — v. Ribar Ivo Lola  
Fišer — v. Ribar Ivo Lola  
Fišer dr - 2/477  
Fliker Moric Mita — 3/148  
Flores — v. Ve eslav Cvetko  
Foot Alexander — 3/14, 76, 487  
Forkapa Nikola — 2/290  
Forte Karlo, Selin Marko —  
1/433, 434, 438, 444, 451;  
2/491, 492, 512  
Fra-Juki - 3/448  
Fraissman Zlatko — 3/238  
Franceschini Romolo — 3/408  
Franceti Jure — 3/390

Franceti Nikola — 3/253, 259  
Franeš August Plavi — 3/356, 358  
Frani evi Anka — 3/449  
Frani evi Mate — 3/448, 449  
Frani Josip — 1/166, 167  
Franko Francisco — 1/67, 229; 3/317, 318  
Fresl Ivan — 3/259  
Frgec Ivan-Pilot — 1/106, 437  
Fric — v. Jankes Grga  
Friganovi Frane — 3/411  
Frkovi Lulo - 2/66; 3/148  
Frleta Ivan — 2/462; 3/385, 386, 391, 392, 396-398  
Fuchs Wilhelm - 1/30, 31, 33; 2/472  
Führer — v. Hitler Adolf  
Fukarek Pavle — 2/103, 497  
Fulanovi Miroslav — 3/189  
Funari Stjepan — 3/260  
Funck, von — 3/195, 493-  
Furlan Franc — 2/72  
Furman — v. Stranisavljevi Dimitrije  
Furtula — v. Nikitovi Milivoje

Gabrieli Miloje - 3/253, 259  
Ga i Mihailo — 2/295  
Ga inovi Vladimir — 3/55  
Ga eša Stevo — 3/388  
Ga eša Vasilj - 2/196; 3/166  
Gagi Safet - 3/192  
Gagi Spaho - 3/192  
Gaji Gojko — 2/293  
Gaji Savo — 2/323—327  
Galeb Branko Omer — 3/441, 445, 446, 452—456, 459, 460, 462, 505, 506  
Galekovi Josip Stari — 1/107, 437  
Gali Ale — 1/64  
Gali Milojka - 2/393/  
Gali Muhamet — 2/361—363  
Gali Vlado - 2/462; 3/367, 369, 371—373, 375, 393  
Galjer Nada — 1/119, 120  
Galjer Viljem - 1/120  
Gandini — 2/153  
Ganibegovi Mustafa — 2/281  
Gardovski Branko — 2/287  
Garibovi Kojo — 2/400  
Garsija — v. Majder Vladimir Kurt  
Gasparini dr — 3/204, 216  
Gašpar — v. Mrazovi Karlo  
Gašper — v. Tomši Tone  
Gatin - 3/372, 373

Gavranefendi Ismet — 2/105  
Gavri Milan — 1/201, 207, 441  
Gavri Zora — 3/9  
Gebni - 3/254  
Geist — v. Šnidarši Ivan  
Gerdijan Blagoje Baljski — 1/322  
Gerl Ljudevit Lujo, Petri — 2/454, 515; 3/52, 53, 327, 329, 364, 369, 374, 377, 500  
Gerovac Anka Ana — 3/253, 257, 258, 266, 267  
Gerovac Dušanka — 3/257  
Gerovac Mile — 3/267  
Gerškovi Leo Marin — 3/417  
Gilen Robert — 3/483  
Gizdi Drago - 3/107, 172, 405, 410, 411, 413, 416-418, 420, 422, 431, 488, 492, 503-505  
Glaise-Horstenau, Edmund von - 2/98, 162; 3/137, 138, 153, 186, 195, 198, 199, 201, 202, 219, 221, 242, 244, 245, 278, 279, 285, 288, 289, 294-297, 299, 301, 303, 305  
Glavini — 3/111  
Gligorevi Rajko — 3/491  
Gligorijevi Ivan-Džina — 1/297, 447; 2/10, 491  
Gliši Mile — 1/264  
Gliši Venceslav — 1/177, 440; 2/466, 489  
Glogovac Novica — 2/287  
Glogovac yaso — 2/287  
Glogovac Žarko — 1/254  
Gnjati Vasko - 1/150, 439  
Godec Antun — 2/463  
Godina Ante — 3/238  
Göbbels Josef — 3/370, 470  
Gördes Hugo - 3/278, 282, 290, 452, 453, 460  
Göring Herman — 2/244; 3/234  
Gojko — v. olakovi Rodoljub  
Gojko — v. Jakovi Gojko Svajcak  
Goldstein Slavko — 2/56; 3/491  
Golijat — 1/45  
Golikov F. I. — 3/14, 16, 17  
Gološevi Reuf — 3/463, 465  
Golubi Mustafa, Mujka, Muja, Mujaga, Džadžinka, Ismet, Popovi, or evi, Ivan Ivanovi, Gojko Tomindži, Nikola Nenadovi, Luka eri, Luka Samardži — 3/5, 9, 54, 55-59, 63-70, 72, 486  
Golubovi Jela — 1/114  
Golubovi Milan — 1/84, 85  
Gonzi Viktor — 3/364  
Gorak Salih — 2/369

Gori ki Miško - 1/236  
Gorka - 3/435, 436  
Gorki Milan v. — ižinski Josip  
Gorunovi Budimir Bude — 3/58, 59, 62  
Gospo ica Doktor — 2/391  
Gošnjak Ivan — 1/230-232, 373, 443  
Gottlich Miroslav — 3/253, 259  
Grabar Josip — 2/51, 52  
Grabari Ersnest — 3/349  
Grabovac Predrag — 3/411  
Gracijan Karmila — 1/125  
Grahomac Kerelj ur a — 2/26, 27  
Grani Fi o — 2/434  
Grbac Zvonko — 3/505  
Grbeni — 3/254  
Grbeni Ana — 3/267  
Grbeni Vilko — 3/267  
Grbeni Vinko — 3/258  
Grbeni Stjepan — 3/267  
Grbi edo — 2/86  
Grbini — 3/254  
Grbni (Grbeni) Vilko (Vinko) — 3/253  
Grazioli Emilio — 2/180, 342, 343  
Grba — 2/315  
Grbec Ivica — 2/83  
Grbi Milenko — 2/488  
Grci Smajo — 3/228  
Gr a Andrej — 2/72  
Gr evi Ivan — 3/398  
Grdeni — 3/254  
Grđiša Stjepan — 3/286, 287, 289  
Gr i Radmilo — 3/403, 404  
Grebnii — 3/254  
Grebo Adil — 3/458  
Grebo-Džubur Azra — 3/457, 458, 506  
Grebo Hama — 1/196; 2/284, 285  
Gregori Dragutin — 3/282, 284  
Gregori Marina — 3/214, 312  
Gregori dr Pavle Pajo, Brzi, i-ko — 1/98, 99, 225, 226, 436, 438, 442, 447; 2/63, 204, 495, 503; 3/259, 260, 262, 265, 266, 270, 271, 312, 361, 496, 499  
Grgi Ernest — 1/231  
Grgi Ivan — 3/238, 239  
Grgi Spaho — 3/187  
Grguri Olga — 2/238  
Grisogono Prvislav — 3/113, 140.  
Grk Dušan — 3/97, 156, 194  
Grmuša — 2/336

Grof - 3/431, 432, 435, 436  
Grom — v. Popara Uroš  
Grošman Rudolf — 1/34  
Grško — 1/292  
Gruba Dušan — 2/475  
Gruba Lazar — 2/286  
Gruba Novak — 2/286  
Gruba Novica — 2/286  
Grubi Stojan — 1/92, 93  
Grubor Pero — 2/320; 3/158, 159, 262, 336, 338, 343, 344  
Grubiša Ivan — 1/322, 355  
Gruev Damjan — 1/121  
Grujica — v. Mihajlovi Kiril  
Gruji i — 2/451  
Gruji Danilo — 1/248  
Gržeti Joso — 1/358  
Gržina Matija — 1/231  
Gubec Matija — 2/20, 80, 81, 92, 93, 107, 108  
Gunduli — 3/233  
Gunsberger dr — 2/477  
Guti Blaž — 2/442  
Guti Viktor — 2/434  
Gvariljo Vito — 1/41

Hadelan Josip — 3/167, 168  
Hadžiali dr Salih — 3/292  
Hadži Kasim — 1/61, 88, 434; 3/156, 157  
Hadži dr Milenko Jovo — 1/95  
Hadžihalilovi Muhamed — 2/433, 514  
Hadžipopovski Lazo — 1/315, 448  
Hadžistevi Vojin — 1/54, 433; 2/513  
Hajdaragi Lutvo — 2/441  
Hajna kei Laslo — 1/44  
Halalki Suljo Suljica — 1/24, 25  
Halapi Nurija — 3/190  
Halimi Dalko — 2/430, 431  
Hamđi Ismet — 3/458  
Hamovi Rade — 2/69; 3/131  
Hamš Anton — 3/245  
Hamur Asim — 2/207  
Hamur Hasan — 2/207  
Hamur Mujo — 2/207  
Handži Ismet — 3/458  
Hari Mata — 3/68  
Harner — 3/280  
Has-Broz Herta, Marija Šari — 3/354  
Hebrang Andrija Faty, Fati — 1/78, 225, 227, 274; 2/313; 3/10, 11, 69, 137, 165, 182, 204, 215-218, 251-253,

255-257, 259-264, 266, 267,  
270—272, 274, 287, 291, 293,  
294, 307, 309, 334, 341-343,  
350-357, 364, 366, 404, 405,  
492, 494, 496  
Hebrang Cecilija — 3/262  
He imovi Zvonimir — 3/376  
Hefer Ida - 3/226  
Hegel Georg Vilhelm Fridrih —  
1/207  
Heiligstein Nada — 3/262  
Heinrich dr Alfred Kulich —  
1/182-184, 199, 200, 204,  
210, 220, 222; 2/30; 3/208,  
209, 222, 224-233, 282,  
290—293, 296, 299-303, 460,  
494, 497, 498  
Helfinger Johan — 3/142  
Helm Hans - 1/32, 33, 179, 182,  
184, 192, 197, 210-212, 222,  
441, 442; 2/30; 3/202, 203,  
205, 222, 231, 233, 241,  
278-282, 284, 285, 287-289,  
291, 460  
Herbst Fridrich — 3/137, 153,  
154  
Herbstsommer Ferdo — 1/58,  
96, 97  
Herceg Jelica — v. Erceg Jelica  
Hercegovac Adem — 1/274  
Heren i Ivo — 3/238, 239  
Herman Günther — 3/153, 154  
Herzog Mila — 3/260  
Heyss Hans — 2/98; 3/187, 189,  
191, 192, 194—196, 210, 211,  
220, 221, 230—232, 282,  
290-299, 304, 493  
Hilda — v. Ranzinger Greta  
Himmler Heinrich — 1/33;  
3/300  
Hitler Adolf - 1/34, 45, 80, 201,  
251, 363, 2/10, 111, 123, 184,  
244, 261, 271, 343, 344, 374,  
418, 437, 472, 498; 3/13, 15,  
18, 20-22, 26, 27, 29, 45, 46,  
84, 93, 101, 122, 123, 199, 201,  
232, 235, 237, 279, 297, 309,  
324, 325, 374, 474  
Hodži Alija - 2/282  
Hodži Avdo - 3/456  
Hodži Husein — 2/361, 372  
Hodži Ibrahim — 3/190  
Hodži Mujo Crni — 1/105, 133,  
134, 438  
Hoffman Kurt — 2/112, 113,  
115, 121, 125, 126, 128, 131,  
135, 146, 147,  
Hofman - 3/242  
Hofman N. - 3/237  
Hohbajer — 2/56

Holšuk Fric — v. Holzschush  
Fritz  
Holzschuh Fritz — 3/237, 242,  
269  
Holjevac Ve eslav Veco, F. Ko-  
va - 1/416; 2/316  
Holjevac Štefa — 3/390  
Horvat — 1/34  
Horvat Josip — 3/376  
Horvat Joža - 1/59; 2/336,  
337; 3/175  
Horvat Marija — 1/124, 125  
Horvati Franjo — 1/105, 106  
Horvatin Kamilo — 3/12  
Hot Hasan — 2/433  
Hrast Branko — v. Avši Jakob  
Hribar - 2/342  
Hribar Andrej — v. Rus Jože  
Hrnavi Josip Stevo — 1/156,  
162, 315, 439  
Hrovat Anton Tone — 2/55  
Hrozník Rudolf — 3/260  
Hršák Zvonko — 2/38  
Hudson Duane Tyrell, Bill, Mar-  
ko - 2/128, 213, 243-246,  
248, 250, 256; 3/85, 101 — 106,  
113, 118, 123, 125, 130, 131  
Hugh Thomas — 3/499  
Hull Cordell - 3/15  
Humo Avdo Kulturni — 1/62,  
64, 434; 2/100, 102, 104, 106,  
139, 141-143, 283, 497, 498,  
500, 508; 3/443, 444, 446, 448,  
450, 452—456, 461-465,  
505-507  
Humo Olga - 3/446, 452  
Hupert Milan — 3/175, 268, 354,  
450, 451  
Husenik Josip — 3/253, 259  
Huski Muhamed Muharem —  
3/190

Iber Anton — 1/433  
Ibrahimpaši Hasan Hasko —  
2/361  
Ibrahimpaši Ifet — 2/459  
Ignjatović — 2/246  
Ikonija — 2/67  
Ilić — 3/411  
Ilić — v. Drapšin Petar  
Ilić Bogoljub - 2/241  
Ilić Milan Čačić — 2/144  
Ilić Petar — v. Drapšin Petar  
Ilić Slobodan Čačić — 1/127,  
142, 143, 337, 420  
Ilić Veljko — 1/147; 3/435  
Ilić Vojo - 2/482  
Ilijevski Cane — 1/90

Ilin i Milovan — 2/235  
Imamovi Fadil — 2/61  
Ingravale Beloti — 3/407  
Ingravale Jolanda — 3/407  
Isajov — 3/77  
Isijanov Zdravko — 1/44, 433  
Ismet — v. Golubi Mustafa  
Iva i Marin Cankin —  
3/432-435  
Iva i Marinko — v. Iva i Marin  
Ivan i Josip Vidak — 3/397  
Ivani Vlado — v. Domany Robert  
Ivaniš — 3/151  
Ivaniševi — 2/461  
Ivaniševi dr — 3/41, 436  
Ivankovi Zvonko Vonta —  
3/204, 492, 494-496  
Ivanovi oko — 1/83, 435  
Ivanovi Ivan — v. Golubi Mustafa  
Ivanovi Joco — 3/448  
Ivanovi Simo — 2/291  
Ivanovi Vasko — 3/73, 74, 487  
Ivevi — 1/196  
Ivekovi Bogdan — 3/267  
Ivekovi dr Mladen — 1/161,  
439; 3/204, 216-218, 251,  
254, 256, 257, 259, 260,  
263—267, 270—274, 287, 293,  
495, 496  
Ivekovi Zdenka — 3/267  
Ivkovi Braco — 2/369, 372  
Ivkovi dr — 3/108, 109  
Ivkovi Mile — 1/155; 2/449,  
450, 453  
Jack - 3/432, 433, 436  
Jadrijevi Mirko — 3/411, 412  
Jahi Fadil Španac — 1/230;  
2/272, 273, 275  
Jahi Hasan — 2/425  
Jakaša Dalibor Malj ik (Ka i ?,  
Duško?) — 3/404, 405,  
407-411, 413, 417, 431  
Jakovi Gojko Švajcak — 2/37,  
38  
Jakovi Milan — 2/38, 493  
Jakovli Ivan — 3/376  
Jakovljevi Dragosav Drag e —  
2/87, 88, 496  
Jakovljevi Stevo — v. Šinko  
Stjepan  
Jakši Ana — 1/125  
Jakši Pavle — 2/117, 499  
Jakši Rade — 2/267, 270-272  
Jakumetovi Stipo — 3/494  
Jakupovi Mevla — 2/274, 507  
Jamnik Bolje Josip — 2/72, 495  
Jan i Bogdan — 2/330

Jan i Ljubica Buba — 3/174  
Jandri Mile - 2/295, 508  
Janekovi Dara — 3/318  
Janez — v. Dougan Ervin  
Jani Tihomir — 2/489  
Jani Vjekoslav Capo — 2/198  
Jani Vlado Capo, Stari —  
1/236; 3/241  
Jani ijevi — 1/86  
Jankes Grga Fric - 1/110, 127,  
169, 224-228, 232-235, 337,  
393, 394, 443; 2/32, 36; 3/237,  
245, 251, 252, 261, 262, 264,  
266, 270, 271, 311, 312, 328,  
361-363  
Janko — v. Pijade Moša  
Janko - 1/107-109  
Jankovi Janko — 2/52, 66, 447,  
464-468, 470-478, 480, 482,  
484, 488, 489  
Jankovi Dragan — 2/471  
Jankovi Ljubo — 1/273, 446  
Jankovi Marko — 2/480  
Jankovi Milan — 1/158; 2/38  
Jankovi Milan Bata — 1/263  
Jankovi Miodrag — 3/68  
Jankovi Slobodan — 1/264, 265  
Jankovi Stojanka — 2/471  
Jankovi Vlado — 3/446  
Jarac — v. Jovanovi orde  
Jaramazovi Laj o — 3/78  
Jarec Stjepan — 3/258, 259, 267  
Jasinski Nikola - 3/238, 239  
Jasinsky — v. Jasinski Nikola  
Jašarevi Mehmed — 2/369, 372  
Javor Stipe — 1/214  
Javorac, Javorski — v. osovi Božo  
Javorski Božo — 3/105, 127  
Jazbec Mišo — 2/343, 444, 445  
Jazbinšek Viktor Rajner —  
1/230, 231  
Jazvo Marko — 3/190  
Jefti Jovan — 1/76  
Jegor — v. Lastri Zdravko  
Jelena — 2/420  
Jelaska Miloš — 3/413  
Jeli -Buti Fikreta — 2/316, 329,  
509, 510  
Jeli Dušanka — 3/411  
Jeli Ivan.— 3/341, 498  
Jeli Slavko — 1/355; 3/411  
Jelovica Jakov — 1/124  
Jelovi Petar — 2/54  
Jeremi Mi o — 1/79, 80, 144,  
159, 435, 438 439  
Jeri evi Ivica Compo — 3/412  
Jerini — 2/317  
Jerkovi Dušan — 2/125  
Jerkovi Nebojša — 2/453

Jernej Gašpar — v. Fajfar Tone  
Jesenak Pavle — 1/61, 89  
Jesenak Vlado — 1/61  
Jeszensky Narcis — 2/216  
Ješa - 1/164  
Ješi Milica — 2/79, 80  
Jev evi Dobrosav — 2/215;  
3/41, 414, 417, 432, 436  
Jeveri i Miloš — 1/264  
Jevti Kamenko — 2/137  
Jilek Drago - 3/173, 174,  
282-286, 288  
Joco — 3/228  
Jokanovi Mišo — 1/192  
Jokanovi Pero — 3/145  
Joliot-Curie Frederik — 3/81  
Joliot-Curie Irena — 3/81  
Jordan — v. Kuko Ivan  
Jorgo Anton - 3/183, 207, 220,  
221, 224, 230, 276, 280  
Josip — v. Lisjak Janko  
Josipovi Simo — 2/281  
Jošilo Živko — 3/148  
Jošt Boro, Borislav, Borivoj, Bo-  
ris - 1/47, 97, 105-111  
Jošt-Pavi Marica — 1/111  
Jotanovi Mika — 1/160, 439  
Joti Kojo — 2/305  
Jova — 2/481  
Jova — v. Hadži dr Milenko  
Jovandi — 3/169  
Jovani oko — 2/351, 355,  
356, 511; 3/142, 490  
Jovanka — 2/67  
Jovanovi — 1/80  
Jovanovi — v. Pap Pavle  
Jovanovi Aleksandar — 1/71  
Jovanovi Aleksandar — 1/71  
Jovanovi Arsenije, Aca, Mišo,  
Kigi - 1/193; 3/441,  
456-459, 461  
Jovanovi Arso — 1/219, 354;  
2/138, 269; 3/103, 274  
Jovanovi Blažo — 1/297; 3/148  
Jovanovi Branko — 3/229  
Jovanovi dr Dragan — 1/87  
Jovanovi Dragi — 2/471, 477  
Jovanovi Dragomir — 1/270  
Jovanovi Dragutin — 2/247  
Jovanovi Dušan Žu a — 2/484,  
485, 488  
Jovanovi or e Doka, »Jarac«  
- 3/144  
Jovanovi Josip — 2/279, 280  
Jovanovi Milenko Popaja —  
1/263  
Jovanovi Milivoje — 1/263  
Jovanovi dr Miodrag — 2/66,  
227  
Jovanovi Olga — 2/467

Jovanovi Radivoje Bradonja —  
1/71, 87.; 2/124, 125, 231, 247,  
256  
Jovanovi Radovan — 2/242  
Jovanovi Slobodan — 2/238,  
239, 265; 3/32, 116, 134  
Jovanovi Žika — 2/408  
Jovanovski Metodije Pišman —  
1/90  
Jovi i Mile — 1/73  
Jovi — v. Krstulovi Vicko  
Jovi Aleksandar — 3/438  
Jovi Desimir i a —  
1/101-103, 152, 153, 436,  
439; 2/25, 492  
Jovo - 2/67  
Jozevšek — 2/325  
Joža — v. Visarionovi Josif Sta-  
jin  
Jože - 2/72  
Juganjac — 2/399  
Jugovi Andrija — 3/172  
Juki Draga — 3/192  
Juki Ivula — 3/192  
Julije — v. Mosettig Julije  
Jurani Oskar — 1/230, 232  
Jur evi Jozo — 2/99  
Jureta Mate — 3/494  
Jurica — v. Ribar Jurica  
Juri Nikica — 2/55  
Juri Vera — 3/450, 506  
Jurin i Nino — 2/300  
Jurini Pavao — 3/386  
Juriševi Lenka — 3/275  
Jurjevi Ante Baja — 3/418, 420  
Jurki Milka - 3/494

Kabanjero — v. Miri Aca  
Ka arevi Slavoljub — 2/516  
Ka avenda Desimir — 3/386  
Ka i - 1/58; 3/108, 110, 113,  
114, 116, 401, 413, 417, 421,  
423, 424, 428-431  
Ka a - 1/95  
Kadi — v. Kopini Josip  
Kadri Suljo — 1/90  
Kahn Fritz - 1/57, 58, 433  
Kai Jakov - 3/184-186,  
191-194  
Kai Tade — 3/494  
Kajin Adolfina - 3/253, 259  
Kajzenberg, von — 2/471  
Kalafati Grga - 1/116  
Kalafati Milan - 1/230  
Kalan Petar — v. Kidri Boris  
Kaleni Ilija Licider — 1/439  
Kaliterna Paško — 3/431  
Kälmän - 1/105, 106; 2/36

Kaljanac Emin — 1/192  
Kaljanac Nusret Nino — 1/169,  
171, 177-198, 222-224, 441  
Kaljanac Zahida — 1/192  
Kaljevi — 2/248  
Kamenica — 2/253  
Kameradin — 1/216  
Kante dr Vladimir Lia — 2/378  
Kapetan Leka — v. Damjanovi  
Stevo  
Kapetanovi Adem — 3/68  
Kapetanovi ing Esad — 2/515  
Kapetanovi Hajro — 1/365,  
449  
Kapetanovi Hivzija — 1/196  
Kapetanovi Ibro — 3/462  
Kapetanovi Ismet —  
2/278-280  
Kapi i Kemal — 1/254  
Kapor edo - 3/210  
Kapusta Marija — 1/145  
Karabaji Salvatore — 2/167  
Karabegovi Mubera Berka —  
3/177-180  
Karabegovi Osman — 1/317;  
2/288, 294, 357; 3/379  
Karadorde — 2/260  
Karadordevi Aleksandar —  
2/217, 271; 3/238, 239  
Karadordevi princ Pavle —  
3/325  
Karadordevi Petar II — 1/104;  
2/240, 261; 3/101, 432  
Karamatijevi Pivo — 1/265  
Karari Rifat - 2/247  
Karaula — v. Miljanovi Nikola  
Kardelj Edvard Bevc, Birk, Kriš-  
tof - 1/7, 8, 12, 23, 47, 72, 73,  
99, 149, 169, 173, 174, 176, 205,  
206, 219, 246; 2/7, 28, 29, 128,  
133, 136, 139, 141-143, 145,  
147, 153, 155, 156, 177,  
181-187, 191, 269, 338, 340,  
341, 343, 344, 375, 382,  
384-387, 389, 390; 3/27-30,  
38, 47, 50-52, 58, 86, 114, 119,  
348, 350-352, 357, 360, 363,  
451, 475-477  
Kardelj Pepca — 1/99, 100, 149;  
2/385, 386  
Karli Ivan — 3/214  
Karlo - 3/422  
Karlovci — 1/98  
Karovi Selim — 1/434; 3/497  
Kasche Siegfried — 3/137, 153,  
154, 186-188, 191, 192, 195,  
199, 201, 205, 219, 242, 244,  
245, 278, 281, 282, 285, 288,  
293, 295, 297, 301-303, 374,  
491  
Katana Ferid — 2/425  
Katani Žarko — 2/482  
Kati — v. Bakari Vladimir  
Kati Milivoje - 1/67, 68, 72,  
434, 435  
Kati Miloje - 1/72  
Kazaz Muhamed Pisar — 2/28,  
292, 293, 432, 458  
Kazazovi amil — 2/279—282,  
507  
Kaž(i)ni Džemil Džemir —  
3/272, 290  
Kecman Vlado - 2/40, 493  
Keitel Wilhelm — 1/34; 3/70,  
202  
Kemi ar — v. Srebrenjak Ivan  
Kemi ar-student — v. Simeli  
Branko  
Kelja — v. Mija  
Kendelj Stjepan Sedi — 1/110  
Kent — v. Sierra Vincent  
Kerelj-Grahovac ur a —  
2/26, 27  
Kerep Stjepan Stipo — 1/236  
Kerovi Radivoje — 2/273, 274;  
3/164  
Keršovani Otokar — 1/205;  
3/336  
Kesar Savo — 2/497  
Keser Marko — 1/386  
Keserovi Dragutin — 2/219  
Kesi Ljubica — 2/393  
Kesi Mira — 2/428  
Kevrešan Emil — 1/94, 436  
Kezan Tešo — 2/86  
Kfnoti — 3/173  
Kidri Boris Peter, Petar Kalan  
- 1/23, 275; 2/16, 28, 379;  
3/69, 333  
Kidri Zdenka Marija, Marijeta  
- 2/377, 379, 381, 382, 384,  
386, 387, 512  
Kieszel dr Georg — 2/228  
Kigi — v. Jovanovi Arsenije  
Kiki Hasan Slobodan — 1/23,  
143; 2/27  
Killer — v. Mazalica Nikola  
Kiltz Josef — 3/227, 229  
Kinder Vinko — 1/96  
Kisa — v. Bamjadžidos Stela  
Kiti Jovo — 2/290  
Kladarin uro - 1/325, 373  
Klasser Konrad, Kurt Koppel —  
3/72  
Kleist, Ewald von — 3/20  
Kiemen Ivan — 1/214  
Kleut Perica — 3/161  
Klepac - 3/393  
Kline Fran iška Francika, Kli-  
mova — 3/332, 334, 350,

353-356, 358, 359, 365  
Kliška uro Br anin — 2/319, 321  
Klišani Vjekoslav — 3/32, 184, 185  
Klobu ar Zora — 1/125  
Kluz Franjo - 2/173, 439, 444  
Kljaji Filip Fi o - 1/85, 426; 2/137, 139, 143, 148, 154, 269, 468,  
Kljaji Radmilo — 2/477, 482, 515, 516  
Knebl Franjo - 2/325  
Knehe — 3/280, 281, 287  
Knez — 3/173  
Knez Arsen — 3/178  
Kneževi Anda — 2/94, 95, 497  
Kneževi Ivan — 3/374, 396, 398  
Kneževi Mladen Traktor — 3/148, 462, 463, 506  
Kneževi Rade Tihi — 1/322  
Kneževi Radoje — 2/240  
Kneževi Vladimir Voloda — 3/273-276  
Kneževi Živan — 2/237  
Knika Josip — 3/395  
Kobac Dušan — 1/132  
Kocbek Edvard, Pavle Tratar — 2/28  
Kocmur Alojz, Vojnovi Košta — 1/169, 171, 183, 184, 198—200, 202-224, 442  
Kogard Rudolf - 2/250, 251  
Kohl Hans — 2/271; 3/164, 165  
Kohn Marko — 3/267  
Kohn Olga - 3/252, 255-257, 259, 260, 263, 266, 267  
Kojakovi Baldo — 2/398  
Koji Slavko — 2/265  
Kokanovi Jovan — v. Kraja i Ivan  
Kokoruš Marko — 2/398  
Kokot Stjepan - 3/275, 278, 282-289, 291  
Kokotovi Jovan — 3/161, 491  
Kolarevi Drago — 2/369, 372  
Koli dr Ivo — v. Kohl Hans  
Koluder Aziz - 2/73, 74; 3/227  
Kolumbus Jozo — 3/494  
Komadina Grgo — 2/64  
Komar Alojz — 3/266  
Komar Ivanka — 3/251, 253, 254, 257, 258, 260, 266  
Komar Maja - 3/263, 312  
Komar Marija — 3/266  
Komar evi — 2/233  
Komarica Slavko, Koslav — 1/16, 432, 433; 2/316, 493, 498, 499, 504, 509, 514, 516; 3/483, 488, 489, 502, 503, 507  
Kon ar Geco — 3/410  
Kon ar Latinka — 2/8  
Kon ar Rade Brko, Rei Ivan 1/47, 73, 76-78, 257, 274, 435; 2/9, 30, 136, 313; 3/5, 10-12, 23, 137, 149, 150, 159, 175, 262, 330, 332, 335, 336, 340, 341, 343-345, 357, 401, 404-410, 417-419, 421, 483, 491  
Kon ar Stanka — 3/410  
Kon Geca — 3/416  
König - 3/149  
Konopatzky — 2/162  
Konopek Franjo — 3/305  
Konspirator — v. Saili Dragutin  
Konta Vinko — 2/53, 494  
Kopila - 1/75  
Kopini Josip, Vazduh, Valdes, Markovi , Aleksandar, Kadi , »No. 19«, Vokšin — 1/99; 2/115, 136; 3/10-13, 19, 21-26, 30, 35, 49, 51-54, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 85, 86, 88, 93, 94, 287, 307, 320-322, 328, 330, 333, 334, 338, 341, 342, 345, 346, 348, 350, 351, 353-356, 358, 359, 363, 367, 370, 377—379, 385, 484, 496, 498, 501  
Kopini Stela Roza — 3/13, 35, 36, 51, 72, 307, 363  
Kopor i ing Pavao Pavle — 3/18, 23, 484  
Koppel Kurt — v. Klasser Kon rad  
Kora Dušan - 1/57, 433; 2/97, 497  
Kora Veljko - 1/204, 441  
Kordi Zdenka — 1/198  
Koreja - 1/219  
Korla — v. Saili Dragutin  
Korošec Anton — 1/204  
Korošec Karel — 3/310  
Korošec Karla — 3/498  
Kos - 2/341  
Kos Drago — 2/34  
Kosan i — v. Pe arski Žika  
Kosanovi Milan — 2/318  
Kosanovi Sava — 2/215  
Koslav Slavko — v. Komarica Slavko  
Kosmajac Dorde — 2/480  
Koso Sa ir — 2/399  
Kosori Pero — 2/261  
Kostanjšek Vjekoslav — 2/369  
Kostelac Tomo — 1/96; 3/239  
Kosti Mi a — 2/467  
Kosti Velimir Baješ — 1/95, 111, 436, 437; 2/78, 496

Kosti Žika — 3/188  
Kostja — v. Mažar Drago  
Kostovski Sedak, edo Makedo-nac — 3/81, 82, 84, 85, 87, 105, 487  
Košari Milan i a — 3/502  
Košta Josip — 3/411  
Kotle Nikola - 1/74-76; 2/83, 495, 496; 3/169  
Kova F. — v. Holjevac Ve es-lav  
Kova Savo - 3/96  
Kova evi — 1/105  
Kova evi Boris — 3/443, 444  
Kova evi oko — 3/75  
Kova evi G. Svetlo — 3/155  
Kova evi Jozo — 1/236, 443  
Kova evi Ljubo — 3/97  
Kova evi Mil. — 2/452  
Kova evi Sava — 1/195; 2/285; 3/155, 228  
Kova evi Stevo — 3/97, 491  
Kova evi Stjepan — 3/254  
Kova evi Svetlo — 3/96, 488  
Kova evi Veljko - 1/286, 358; 2/78  
Kova evi Vi entije — 1/265  
Kova evi Vlado — 2/485  
Kova evi Vojo — 3/270  
Kova i Ivan Goran — 1/56, 161  
Kova i Olga — 3/212, 214, 216  
Kova i Oskar Muha — 1/100  
Kova i Slavko - 2/316, 462, 509, 515  
Kova i Slavo - 3/390, 391, 397, 502, 503  
Kozomora — 2/359, 367  
Kraigher Dušan — 2/187  
Kraja i - 1/119, 120  
Kraja i -Evi Bosiljka, Beba — 3/204, 212, 214, 216, 218  
Kraja i Ivan Stevo, Stevan, Brko, Esteva Verde, Stevo Ver-di, Jovan Kokanovi , Stevo Španac - 1/230; 2/454, 455, 461, 462, 515; 3/52, 277, 307, 311, 312, 317-324, 326-331, 334, 335, 337, 348, 351-356, 358-374, 376—379, 383, 385 386, 393, 396, 426, 427, 499-502  
Kraja i Josip Prika — 1/144; 2/200, 201  
Kraja i Marijan — 3/251, 252, 260, 265  
Krajcer — v. KUišnik Alojz  
Kralj iril - 3/245  
Kranželi Ivica — 3/212, 213, 216, 494  
Kranjc Katarina — 2/435, 514  
Kranj evi Jakob Brado — 2/38, 493  
Kraš Josip Papa — 1/258, 265; 3/336  
Kraus Karl - 2/229  
Krbeni Vinko - 3/258, 259  
Krcun — v. Penezi Slobodan  
Krdžali Rifat - 2/360  
Krea i Otmar — 1/231—233, 443  
Kreco Vojo — 1/247  
Kreiner dr Erwin — 3/189, 195-197, 205, 221, 233, 278-280, 283, 285, 495  
Krek dr Miha - 2/182, 265, 388  
Kremi Vera — 2/467  
Kren — 3/375  
Kreso Remzija — 1/134  
Kreuzer — v. Kržišnik Alojz  
Krezo Ante — 3/184, 190  
Krezo Jufo Juko, Jure — 3/190  
Krezovi Gojko — 1/297, 313  
Kriger Petar, »tajno vojno lice« — 2/297-299, 301-303  
Krištof — v. Kardelj Edvard  
Krivic Vladimir Matevž — 2/187  
Krivokapi Boro — 1/442  
Krivokapi Milov Boško — 1/142  
Krizman Bogdan — 2/498, 504, 507; 3/490  
Krizmani Josip — 3/150, 151  
Križanec — 3/215  
Krka — v. Stanisavljevi Dimit-rije  
Krkelješ Simo - 2/281  
Krklijuš Slavko - 1/231  
Krlježa Miroslav — 3/423  
Krndelj Ivan - 2/51; 3/55  
Krneti Milan — 2/96, 97  
Krndija — v. Oreškovi Marko  
Krnjaji Braco — 2/325, 326  
Krnjaji Milan — 3/246  
Krog, von — 2/131  
Kropar Jože — 3/376  
Kros Krume — 1/91, 123  
Krsmanovi Branko — 2/468; 3/472, 473  
Krstulovi Ante (Ivan) — 3/419, 430  
Krstulovi Vicko Jovi — 3/92, 406  
Krstulovi Vojko — 3/430, 431  
Krušelj Željko - 3/498  
Kruševac edomir — 3/58—63, 66, 67  
Kršulj Ivica — 2/501  
Kruni Branko — 2/73, 495

Krvavac Džemal Džemo — 3/448, 449  
Krupa — 2/209  
Kržavac Sava — 1/226, 229; 3/261, 271, 366  
Kržišnik Alojz »Kreuzer« — 1/58; 3/429  
Kržišnik Janez — v. Kržišnik Alojz  
Kübler Ludwig — 2/146  
Ku an Viktor - 3/286, 287, 289  
Kuja i Branko - 2/270, 271  
Kuki Milorad — 2/31  
Kuko Ivan Jordan — 1/419  
Kulenovi Rifat — 2/434  
Kulenovi Skender — 1/8, 23  
Kulich — v. Heinrich dr Alfred  
Kulhanek Pepi — 2/77  
Kulin ban - 2/301  
Kulturni — v. Humo Avdo  
Kundak Mita Cigan e — 1/95  
Kundrovi Muhamed — 2/167  
Kunecki Ignac — 2/61  
Kunov i Petar — 2/65  
Kuntze Walter — 1/34; 2/153  
Kuprešanin Janja — 3/167, 168  
Kurajica - 3/414, 422  
Kurt — v. Majder Vladimir  
Kurt Huso - 3/227  
Kurt Muhamed — 2/56  
Kurtovi Adem — 2/90  
Kuschel - 2/30  
Kušec Kruno — 2/398  
Kušec Vera - 2/391, 396—399; 3/148  
Kuši Milinko - 1/219; 3/177  
Kušpili Slavko — 3/411  
Kuzmi Juraj — 3/391, 398  
Kvarto — v. Martini Rigoletto  
Kvaternik Eugen Dido — 3/191, 196, 203, 238, 239, 241, 242, 247-249, 282, 285  
Kvaternik Ozren — 2/434, 435  
Kvaternik Slavko — 2/155; 156, 162; 3/186, 390, 395  
Kveder Dušan, Tomaž Poljanec - 1/60, 136, 231-233, 421, 422; 2/22; 3/255

»L 21« - 3/435  
Lab evi Stojan — 3/253, 259  
Labovi urica — 1/171, 222, 442; 2/493  
La a Ivan — 3/411  
La arevi Idriz — 2/425, 514  
Lagator Špiro — 2/145, 500  
Lakatoš Suzana — 1/150, 151

Laki Jovo — 2/280  
Lakiš Enver — 1/198  
Lalatovi Mirko — 2/243; 3/85, 102-105, 123, 125  
Lali i Ljubo — 1/93  
Lali Lazar — 2/118  
Lali Mihailo — 2/260  
Lalovi Raša — 2/478  
Lanski — v. Mitrovi Ratko  
Lastri Slavko — 2/430, 431  
Lastri Zdravko Jegor — 2/28, 304  
Lastri Žarko — 2/304, 442, 444, 508, 514  
Latas Branko — 2/318, 319, 321  
Latas Dane — 2/313  
Latifi Šefik - 3/187, 188, 192  
Lavagnolli Amadeo — 3/408, 409  
Lav evi -Luci Ivan, Bori — 3/215, 218, 272, 289, 291, 401, 417, 418, 420, 421, 423, 430  
Laxa Vladimir - 2/153, 156  
Lazarevi Dragica — 1/205  
Lazarevi Luka — 3/144  
Lazarevi Risto — 2/71, 495  
Lazi — 3/236, 356  
Lazi Boško — 3/236  
Lazi Branko — 3/236  
Lazi Dušan — 2/71, 495  
Lazi Laza — 1/263  
Leinschütz Franz — 3/273, 275-282, 292, 305  
Leja — v. Milosavljevi Aleksandar  
Leka — Rankovi Aleksandar  
Leki Danilo — 1/230, 231, 233; 3/320  
Lekovi Mišo — 1/176, 434; 2/46, 48, 123, 138, 173, 174, 494, 507; 3/27, 29, 33-35, 39, 42, 48, 49, 76, 96, 124, 125, 188, 274, 295-299, 303, 379, 489, 497, 498  
Lekovi Vlastimir — 2/129, 499  
Lelekovi — 1/94  
Lenac Vladimir — 2/232, 234  
Lenardi Dušan — 1/61, 89  
Lenka - 2/287  
Lenka — v. Tomši Vida  
Lenjin — 3/56  
Leonardi dr Karlo — 3/304  
Leskošek Franc Luka, Strugar Peter - 1/330; 2/183, 389; 3/363  
Levi dr Moni - 1/66, 67, 74, 75, 434  
Levi Moric — 2/358, 359, 366, 511  
Levnai Joco — 3/161

Lia — v. Kante dr Vladimir  
Licider — v. Kaleni Ilija  
Li ina Anka — 3/174  
Li ina Milan — 1/76; 2/294,  
295  
Lijan — 2/44  
Lili Stevan — 3/60  
Lisak Erik — 3/238, 239  
Lisjak Janko Josip — 2/486  
List Wilhelmi — 2/513; 3/24, 25  
Litalo, Giuseppe dr — 3/406,  
410  
Livada Dane — 1/370  
Livada Dušan — 2/314, 318, 509  
Logaršek — 2/19  
Loger — 3/173  
Lohr Aleksander — 3/198, 199,  
201  
Lonar Simo — 2/88, 496;  
3/160, 491  
Lonar Vlado — v. Lonari Vladimiro Vlado  
Lonari Katarina — 3/266  
Lonari Nikola — 3/266  
Lonari Vladimir, Vlado, Nos,  
- 1/107, 108, 110; 3/204, 214,  
216, 218, 252-254, 257, 258,  
260, 263, 266, 274, 328, 500  
Loni Ešref — 2/361  
Lopai Ivica — 2/90  
Lorković Mladen — 2/438;  
3/480  
Lovrić — 3/166  
Lovrin i Krinoslav — 3/304  
Lozenac Duro — 1/86  
Lozo Pavao — 3/412  
Luburić Maks — 3/254  
Luburić Mirko — 3/249  
Lucich Guido Rochi — 2/312  
Lučić — 3/438  
Lučić Leo — 2/66  
Lučić Nikola — 3/418  
Ludek — v. Abramović Josip  
Lihters Rudolf — 1/223, 224;  
3/305  
Lueti Ante — 3/430, 431  
Lujo — v. Gerl Ljudevit  
Luka — v. Leskošek Franc  
Lukač dr Dušan — 1/434;  
2/163, 501, 514  
Luketić Pajo — 3/392  
Lukić Cvijan — 2/273, 275  
Lukić Draga — 3/494  
Lukić Ivula — 3/494  
Lukić Koja — 1/158  
Lukić Mihajlo — 3/184, 185  
Lukić Simo — 2/278  
Lune — v. Milovanović Miodrag  
Ljaković Bogdan — 3/438

Ljotić Dimitrije — 1/34, 36, 270;  
2/232  
Ljubetić Juraj — 3/257—259,  
267  
Ljubibrati Jovo — 3/97  
Ljubić — 1/219  
Ljubić Nikola — 1/164, 219;  
2/114, 498  
Ljubić Ivan — 3/253, 259  
Ljubin i Muhamed — 3/230  
Ljubin i Rabija — 3/230  
Ljubinović or e — 2/403, 412  
Ljubinović Zlata — 2/412  
Ljubišić — 3/388  
Ljubomir — 3/76, 77, 79  
Ljujić Vojo — 2/397

M. — Srdelić Mirko  
Makovec Ivan, Matija, Posavec  
Jernej — 1/154, 175, 200, 202,  
207-209, 219, 330, 440, 441;  
2/28, 139, 142, 143, 187, 188,  
192, 502; 3/451  
Makovec dr Vlatko — 2/218:3/16,  
18, 27—29, 324  
Makovac Mane — 1/91, 92, 123  
Makovac Ljubica — 2/430  
Mademoiselle Doktor — 1/340  
Madarić Vlado, Vladi — 1/105  
Mader Bistra — 3/405  
Magić Antun — 3/390, 393  
Maglajlić Danica — 3/329  
Maglajlić Ekrem — 3/253, 254,  
259, 263  
Maglajlić Šefket, Mirko Novaković —  
1/365; 2/28, 373  
Mahić Fjodor — 3/5, 32, 39, 73,  
89-97, 488  
Majder Vladimir Kurt, Garsija  
— 1/171, 225-232, 236, 337,  
414, 415; 2/337; 3/240, 246,  
269-271, 320  
Majetić Franjo — 2/397  
Majheni Lojze — 1/88  
Majnari Kata — 1/124  
Majski — 1/127  
Majstorović — 3/254  
Majstorović Milan — 3/152, 491  
Majzec Franjo — 2/34  
Makedonac edo — v. Kostovski  
Makić Stojan — 1/23; 2/353  
Maksimović — 1/127  
Maksimović Živko — 1/159  
Mala — v. Damnjanović Živka  
— Nakić Olga  
— Umićević Žaga  
Maleš Ilija — 3/177

Maleš Tomo — 2/53, 54  
Maleševi Branko Šofer — 3/341  
Maleševi Milan — 1/90  
Maleti Veljko — 3/260  
Mali Rudi — 2/282  
Malinska Veselinka — 1/68—72, 434  
Mallardo — 3/40, 424, 425  
Malnar Fanika — 1/124  
Malovac Ludmila — 3/72  
Malovi Be ir — 2/64  
Malter Savo — 1/115  
Malter Š epo — 1/115  
Malj ik — v. Jakaša Dalibor  
Mamula Bogdan — 2/331  
Mamula Jovo — 2/330  
Mamula Rade — 1/117  
Mamula Stevo — 2/331  
Mance Dragan — 3/337  
Mandi — 2/366  
Mandi David - 3/168, 169, 171, 492  
Mandi fra Dominik — 2/388  
Mandi Ferdo — 3/212  
Mandi Radenko — 1/263, 264, 445; 2/242, 506  
Mani — v. Manuilski Dimitrije  
Manini Karlo — 2/73  
Manojlovi Pajo — 1/151, 439  
Manola Ivan Sre ko — 1/231-233, 280, 325; 2/316; 3/150, 151  
Manuilski Dimitrije Mani — 3/330  
Marakovi Nina — 2/198, 202  
Maras Grgo — 3/411  
Marasovi Ante Mirko — 3/404, 405, 411, 417  
Marasovi Olga Okrugla — 2/102, 159, 167, 168, 497; 3/444, 449, 451, 455-460, 505, 506  
Mari Mihajlo - 2/513; 3/471, 472, 507  
Mari Mile — 2/70  
Mari Milomir — 1/439; 3/54, 67—71, 88, 486, 487  
Mari Miodrag — 1/154  
Mari Stana — 2/391, 393—396, 512  
Marija — v. Kidri Zdenka  
Marijan Dušan Zuco — 2/86  
Marijeta — v. Kidri Zdenka  
Marin Dragan — 2/497  
Marin Mlado - 2/368, 511  
Marin ek Tone Bregar — 1/301  
Marin i Mato — 2/463, 464  
Marinko Miha - 2/385, 386  
Marinkovi — 2/120  
Marinkovi Ivo Slavko — 1/356; 2/56, 174; 3/336, 362  
Marinkovi Nikola — 1/89  
Marinkovi Marinko — v. Trinki Albert  
Marinkovi M. Radovan — 1/436, 445; 2/117, 495, 498  
Marinkovi Radovan — 2/65  
Marinkovi Venijamin — 1/264; 2/121  
Marinovi Jovan — 2/467  
Marjanovac Vita — 2/88  
Marjanovi Bogosav — 1/435  
Marjanovi dr Jovan — 1/432; 2/218, 220, 226, 474, 504-506; 3/99, 103, 115, 116, 129, 488, 489  
Marjanovi Matija — 2/97  
Marjanovi Mirko Puljko — 2/292, 508  
Marki Miha - 3/372, 374, 375  
Marki Andrija — 2/76  
Marko — v. Popovski Jelisije  
— v. Rankovi Aleksandar  
— v. Srdeli Mirko  
— v. Vukmanovi Svetozar  
Markoti Vinko — 2/436—441, 514  
Markovi — v. Kopini Josip  
Markovi Boro — 1/73, 243; 2/125  
Markovi Dragan — 1/226, 228; 3/261, 270  
Markovi Draža — 3/144  
Markovi Ivan Irac — 2/272-274  
Markovi Mihajlo — 1/9, 431  
Markovi Moma ora — 2/465-467, 473, 481, 515, 516; 3/146, 147, 473, 475, 490, 507  
Markovi Nedeljko — 1/217, 221, 222  
Markovi Nemanja — 2/465, 483  
Markovi Ružica — 3/204, 216  
Markovi dr Sima — 3/80  
Markovi Stevan, Singer Stevo — 1/72, 87  
Markovi Veljko Grga — 3/248  
Markovi Vojislav — 1/86  
Marks Karl - 1/9, 207  
Marovi — 3/111  
Mars - 3/89, 90, 92, 93, 97  
Marti Andre — 1/229  
Martin — 2/67  
Martinac Grgin Jozo — 3/412  
Martini Rigoleto Kvarto — 1/23  
Martini Alojz — 2/71, 495  
Martinovi - 2/98; 3/387-389

Martinovi Darinka — 2/302,  
303  
Martinovi Mihajlo — 3/262  
Martinovi-Pruner Dobrila —  
2/302, 303, 508  
Martinovi Ratko — 2/222, 223,  
232, 234, 302, 303, 504, 505,  
513  
Martinovi Vasilije — 2/302,  
303  
Marussi Vincenzo (Maruši Vi-  
co) - 2/312; 3/92, 169  
Maruši Ivana — 2/454  
Maruši Ivica Ratko  
2/95-97  
Maruši Jozo Pjesnik — 3/412  
Maruši Stipe — 3/42  
Maruši Vice — v. Marussi Vin-  
cenzo  
Masarini Lavoslav —  
3/396-398  
Maslari Božidar — 3/320, 322  
Masleša Veselin — 1/357, 449  
Masli Omer — 2/281  
Maslo Idriz — 2/305  
Maslov — 3/80  
Mata Hari — 2/391  
Matak Manu — 1/130  
Matanovi Vlado — 1/105  
Materi Ilija — 1/74, 435  
Mates Leo — 3/340  
Mates Vanda — 3/204, 215, 216  
Matevž — v. Krivic Vladimir  
Mati Boško — 1/171, 177, 184,  
189, 265, 440, 445  
Mati Božidar — 3/175, 288  
Mati Ivana — 3/411  
Mati Petar Dule — 1/200, 441;  
2/78, 496  
Mati Stojan - 2/350—354, 356  
Matijevi — 3/254  
Matijevi Miloš Mrša — 2/475,  
480  
Matkar Mirko - 3/253, 259  
Matkovi — 3/254, 255  
Mati dr Josef - 2/213, 243, 245,  
251, 267, 270-272; 3/165  
Mato — v. Vidakovi Matija  
Mato - 1/127  
Matroz — v. Stepanovi Milan  
Matšek — 2/91  
Mazalica Nikola Killer —  
2/336; 3/268  
Mazovec Jože — v. Dolgan Tine  
Mazzolini Quinto — 1/42  
Mažar Drago Kostja — 1/321;  
2/28, 300  
Mažar Josip Šoša — 1/164;  
2/164; 3/177  
Maži Stjepan — 3/258, 259, 267  
Mecger — 3/387  
Medari Jure — 1/236  
Medi Mi o — 3/152, 491  
Medo — v. Fejzi Safet  
Meduni Aco — 2/273  
Mehi Alija — 2/434  
Mehmedovi azim — 1/152,  
153, 439; 2/25, 492  
Mehmedovi Milka — 1/152  
Mehr Theresa Reza — 3/273,  
275, 305  
Meja - 2/342  
Mekas Spiridon — v. Broz Josip  
Tito  
Menart Vinko — 2/301—303,  
508  
Mendaš Leopold — 1/231  
Mesari Blaž — 3/499 •  
Mesari Ivan — 3/253, 258, 267,  
312  
Mesarovi Brana — 3/69  
Mešinovi Huso — 2/430  
Mešinovi Medo — 2/430  
Meškovi Enver — 2/77  
Metiljevi Avdo — 1/133  
Meysner August — 1/33  
Micev (Micevski) Božin —  
1/129, 130  
Michelli Leonardo — 1/120  
Mi anovi Slavko — 2/77,  
273-275, 496, 507  
Mi i Borivoje — 2/120  
Mi i Milenko — 2/99  
Midži Fahro - 2/360-363  
Midži Izudin Izo —  
2/360-363  
Miha Marinko Polde — 1/99,  
100, 257  
Mihailovi Cvetin — 3/60  
Mihailovi Dragoljub Draža —  
1/34-36, 87, 174, 318, 336;  
2/113, 116, 128, 181, 182, 213,  
215, 218-246, 248-258,  
261-264, 266, 267, 290, 296,  
309, 310, 323, 335, 338-341,  
344, 345, 378, 383, 384, 450,  
451, 453, 498, 504-506; 3/5,  
25, 26, 32, 85, 90, 91, 93-96,  
99, 101, 103 — 109, 111 — 113,  
115-117, 121, 122, 124-127,  
129-131, 133-136, 154, 165,  
188, 201, 223, 234, 301, 303,  
404, 412, 429, 430, 432, 473,  
488  
Mihailovi Mihailo — 2/218  
Mihailovi Sergije — 2/263, 268  
Mihajlo — v. Neškovi Blagoje  
Mihajlovi Predrag — 3/283  
Mihajlovi Živorad Šilja —  
1/171, 177, 178, 181, 182, 198,

203, 211, 265, 440, 441, 445  
Mihajlovski Kiril Grujica —  
1/22, 431; 2/84, 85, 496  
Mihaljvi Niko — 2/445; 3/55,  
56, 187, 188, 192  
Mihec Antun — 3/385  
Mihi Gojko — 3/156  
Mihi Ljubica — 1/151  
Mija Kelja - 1/102  
Mijakovac Nikica — 2/87  
Mijatović Milorad — 2/373  
Mika — v. Mladenović Sreten  
Mikan Milan — 3/385  
Mikan Olga - 3/385  
Mikanović Hrastko — 1/82, 83  
Mikši Franjo — 2/59  
Mikši Janko — 2/59, 76  
Mikulić Franjo — 1/96, 97  
Mikulić Franjo — 1/436  
Mikulić Toma Bugarin — 1/57  
Mikuljan — 2/359  
Milanović — 3/120  
Milanović Luka — 3/190  
Milanović dr Vladimir — 3/481  
Milašin i Fanika — 3/336  
Milanšin i Grga — 1/325;  
3/145, 490  
Milat Niko - 3/412  
Milatović Mile - 3/204, 216,  
270, 293, 494, 496, 498  
Milavić Ismet — 3/454, 455, 459,  
460  
Mil i - 2/266  
Mile - 1/187  
Mile — v. Orešković Marko  
Mileta — 1/219  
Miletić Ivan — 3/267  
Miletić Jana — 3/267  
Miletić Stjepan — 3/258, 259,  
267  
Miletić Vera Mira —  
2/482—484, 487  
Milevski Dime — 1/121 — 123,  
437  
Miličević Risto — 3/97  
Milić — v. Baće Maks  
Milić Puniša — 2/67  
Miliđarović Petar — 2/99, 497;  
3/492  
Milinković Branko — 2/279  
Milivoj Marjan, Miško List —  
1/105  
Milivojević Rade — 2/478  
Milivojević Radivoje — 2/219  
Milković Ante - 3/309, 336, 498  
Milobratović Joco — 2/58  
Milojević Miloje — 2/88  
Milosavljević Aleksandar Leja  
- 2/130, 499  
Milosavljević Dule — 1/264

Milosavljević Ljubinka — 2/467  
Milosavljević Milorad — 1/257  
Milosavljević Milosav — 1/68,  
434, 445  
Miloš — 2/67  
Miloš Ljubo — 3/254  
Milošević — 3/91  
Milošević Dragan — 2/318  
Milošević dr Slobodan — 2/173,  
174; 3/35, 39, 42, 188, 215,  
274, 379  
Milošević Šreko — 1/162  
Milošević Stojan — 1/119  
Milovanović Miodrag Lune —  
1/219; 2/408  
Milovanović Nikola — 2/505  
Milovanović Rodoljub Šanga —  
3/78  
Milutin — v. Milutinović Ivan  
Milutinović — 2/270  
Milutinović Dragoljub —  
1/68-70  
Milutinović Ivan, Milutin, vo-  
rak - 1/68, 69, 270-272;  
3/54, 119-121, 129, 157, 193,  
363  
Milutinović dr Radomir Rade —  
2/403, 406-408, 413,  
417—420  
Miljanović Nikola Karaula —  
2/332  
Miljković Huška — 2/55  
Miljković Petar — 3/106  
Mimica Blaženka — 3/404  
Mimica dr Toma — 3/112, 403,  
403  
Minda — v. Rekota or e  
Minić Milka — 2/467  
Minić Miloš Crni — 1/72;  
2/227, 234  
Miočević Bosiljko — 3/190  
Miočević Dane — 3/190  
Miočević Tone - 2/54  
Mioković — 1/127  
Mira — v. Miletić Vera  
Miletić Dragoljub — 2/18, 407,  
408, 492, 513  
Mirić Aca Kabanjero — 1/230  
Mirko - 1/219  
Mirko — v. Zidanšek Miloš  
Mirković - 2/209  
Mirković — 2/56  
Mirt Zvonko — 2/165  
Misiraca Duško — 2/165  
Misitac — 2/451, 452  
Miskin Vaso - 1/192, 193;  
2/284; 3/194  
Miša — 3/82  
Mišić — 2/359  
Mišić Aleksandar Aca —  
2/224—226, 235, 248, 249

Miši Jovo — 2/292  
Miši Lujza — 2/224  
Miši Milena — 2/224, 226, 504  
Miši Radovan — 2/224  
Miši Vojislav - 2/213, 224,  
247-249, 504  
Miži Živojin — 2/213, 224, 225,  
234, 247  
Miško List — v. Milivoj Marjan  
Miškovi Gojko — 2/288  
Mišo — v. Jovanovi Arsenije  
Kigi  
Mišovi dr Dragiša — 2/116,  
498, 506  
Mita — v. Fliker Moric  
Mitar - 1/190; 2/222, 223  
Miti Dragan — 2/324, 327  
Miti Milorad - 2/242, 250  
Miti Ranko — 2/322-325, 327,  
510; 3/166, 492  
Mitrinovi Vlajko — 2/77  
Mitrofan — 2/452  
Mitrov Danko — 1/76, 230;  
2/289, 291, 297, 307, 349-356  
Mitrov Vojin — 2/91, 92  
Mitrovi — 2/233; 3/183  
Mitrovi Doj ilo — 3/78, 81  
Mitrovi Golub - 2/279-282  
Mitrovi Mika — 1/84, 85  
Mitrovi Milivoje — 2/253  
Mitrovi Mitra — 2/44  
Mitrovi Ratko Lanski — 1/263;  
2/116, 118, 467, 468, 474, 475;  
3/71, 81-85, 87  
Mitrovi Stefan — 3/37  
Mitrovi Vojislav — 1/87  
Mitrovi Vukica — 2/475  
Mladen — v. Pijade Moša  
Mladenovi Milena — 1/88  
Mladenovi Sreten Mika —  
2/407, 411:3/66  
Mladenovi Stanko —  
2/466-469, 515  
Mladini — 3/336  
Mladen Petra — 2/40, 62  
Mladen Stanica — 2/40, 62  
Mladenovi Veljko — 2/299  
Mlakar Drago — 1/231  
Mlakar Ivan — 3/305  
Mle nik Pepi — 2/71  
Mlinar Stane — v. Rozman  
Franc  
Mochi — v. Smokvi  
Modi Vasilije Vaško — 2/60,  
61, 495  
Mogus — v. Mokus Franjo  
Moguš Franjo — v. Mokus Franjo  
Mohorovi i Milan — 1/124  
Mojsije — 1/19

Mokus Stjepan — v. Mokus Franjo  
Mokus uro — 3/267  
Mokus Franjo — 3/253, 254,  
258, 259, 267  
Mokus Kata — 3/267  
Molek Franjo - 2/317, 461;  
3/386-389  
Molotov Vja eslav — 3/10, 15,  
16  
Moma — v. Buha Vasilije  
Mom ilo — 1/127  
Mom ilovi orde — 1/377  
Mom ilovi Raja Marko — 1/91  
Mom inovi Ela — 2/65, 66  
Momi Draginja — 2/393  
Momi Milan — 3/283  
Montani Vje eslav — 2/56  
Montesquie Charles — 3/7  
Monti Ante — 3/438  
Mora a Milutin — 1/66, 74, 75,  
434; 2/83, 496  
Mora a Pero — 2/173, 174;  
3/35, 39, 42, 188, 215, 274, 378  
Morovi Šime Dragutin —  
3/184, 185, 190  
Moša — v. Tomi Momir  
Moškov Anton — 3/238, 239,  
316  
Mosettig Julije — 3/407  
Možek Anton — 2/379  
Mrak Antun - 3/317, 323  
Mrak Franjo — 3/166  
Mrazovi Karlo, Gašpar, Ortega  
- 1/127, 225, 226, 337, 391;  
2/32, 63, 333; 3/237, 245, 246,  
248,- 251, 269, 271, 312, 317,  
352, 361, 362  
Mrdi Mitar - 2/286, 508  
Mrgud — v. Radonji uro  
Mrkaji Trifko — 2/55  
Mrki Marko — 2/316; 3/388  
Mrkonji Petar — 2/217  
Mrkši Luka - 1/61, 62, 434;  
2/478, 479, 516  
Mrkši Stevan — 2/327  
Mrša — v. Matijevi Miloš  
Mrvoš Rade — 2/81  
Mudronja Franjo — 2/462;  
3/385, 391, 392, 396, 398  
Müller Heinrich — 1/30—32;  
2/472; 3/204, 302  
Muha — v. Kova i Oskar  
Mujbegovi Mustafa — 2/56  
Mujezinovi Hasan — 2/369,  
372  
Mujezinovi Raif — 2/76, 496  
Muji dr Safet — 3/96  
Mujki Asim — 2/57, 494  
Mulini - 3/93

Muminagi Džemal Džemo — 3/457, 458, 506  
Muniti Ivan — 3/327, 334, 335  
Muniti Ljubica — 3/335  
Munižaba Milan — 1/373  
Mussolini Benito Duce — 1/40, 363; 2/73, 179, 311, 498; 3/45, 156, 232, 418, 420, 474  
Muštovi Fejzo — 1/254  
Mutak Vladimir - 3/313, 314  
Muzulo ordi — 1/121, 122

Nad Košta, Španac, Nedi — 1/76, 231, 233, 317, 424, 443; 2/43-45, 47, 48, 207, 209, 288, 289, 291, 293, 294, 296, 298, 306, 347, 357, 358, 371, 373, 494, 508, 511; 3/179  
Nad Pavle — 2/434  
Nada G. - 1/120  
Najev Ivan — 3/419  
Naki Olga Mala - 3/204, 216, 291, 457, 458  
Napijalo Mišan — 2/316  
Narandži — 1/95  
Nassenstein Alfred — 2/266  
Nastasi Mita — 2/93  
Natla en Marko — 2/182, 375, 378, 387, 388  
Naumovski Naum Bor e — 1/130  
Naumov Stiv — 1/315  
Nazor Vladimir — 1/8, 56  
Nedeljkovi Dušan — 1/219  
Nedeljkovi Radisav — 2/117, 499  
Nedeljkovi Radoje — 3/106, 119-123, 127, 129, 131, 132, 134, 135  
Nedi Košta — v. Nad Košta  
Nedi Milan — 1/36, 94, 95, 173, 268-270, 318; 2/79, 116, 119, 155, 228, 230, 231, 249, 258, 261, 262, 267, 270, 333, 407, 409, 410; 3/26, 27, 29, 106, 121, 149, 201  
Nedi Nedo - 3/180  
Negovanovi Milan — 1/202  
Nemeć Martin — 3/238  
Nemet Vladimir Braco — 2/456, 457  
Nenadi Aleksa — 2/393, 394, 512  
Nenadovi — 2/464  
Nenadovi Nikola — v. Golubi Mustafa  
Neškovi Blagoje Doktor, Mihajlo, N. Španac — 1/68, 148, 230, 443; 2/227, 474, 481-484, 486—489; 3/10, 37, 47, 50, 54, 67, 75, 115, 338-340, 343, 351, 352, 378, 487  
Neškovi Borivoje — 3/55, 63, 66, 69, 486  
Neubacher Hermann — 3/202  
Neuhausen Franz — 2/244; 3/53  
Nik evi — 3/144  
Niki Augustin Gusti — 2/427, 514  
Nikitovi Milivoje Furtula — 1/264  
Nikola - 3/76, 77  
Nikoli Ljubo — 1/265  
Nikoli Stojan — 3/491  
Nikoli Voja, Student — 2/227  
Nikoli Vojislav — 3/481  
Nikolič dr Gojko — 3/197, 319, 320, 499  
Nikolov (Nikolovski) Pande — 1/129, 130  
Nikši Janko — 2/494  
Nikši Milenko — 2/242  
Nikši Mirko — 2/321  
Nikši Tomo — 1/447  
Nikši Vladimir — 1/436, 445; 2/65, 117, 495, 498  
N N — v. Kopini Josip  
Niševi Dmitar — 2/326, 327  
Nonnemacher — 3/283, 284  
Nora — v. Šegvi Zlata  
Nos — v. Lon ari Vladimir  
Novak — v. Broz Josip Tito  
Novak or o — 3/375  
Novak Franc — 2/284, 285; 3/162  
Novak Ivan — 3/398  
Novak Karei Karlo - 2/182, 338, 339, 379; 3/116  
Novak Vera — v. Pataki Marica  
Novakovi — 2/408  
Novakovi Grujo 2/399, 512  
Novakovi Jakša — 3/133  
Novakovi Ljubo — 1/190; 2/227; 3/126-129, 131-133, 135, 144  
Novakovi Mirko — v. Maglajli Šefket  
Novakovi Nikica — 1/79, 435  
Novakovi dr Niko Longo — 3/414  
Novakovi Ostoja — 2/273  
Novakovi Vlado - 2/317, 461, 509, 515; 3/385, 386, 396, 397, 502, 503  
Novosel—Brn i Nada — 3/212, 214, 216

Novosel Marijana — 3/212, 214, 216  
Novosel Ozren — 3/212, 215, 217, 218, 272, 275, 278, 282-287, 289, 291  
Novosel Vanda (Mates, Bace) — 3/205, 210, 216-218, 276, 280, 281, 285, 287, 289, 340, 497

Njegoš — 2/505  
Njegovan — 1/86

Obradović Milan — 1/256; 2/511  
Obradović Milena — 3/275  
Obuljen Nikola — 3/375  
O ak dr Ivan Ico - 3/313-315, 405, 410, 483, 491, 499, 503  
Odi Slavko - 1/16, 432, 433; 2/299, 360, 458, 459, 493, 498, 499, 511, 514-516; 3/299, 484, 488, 489, 492, 493, 495, 497, 498, 501, 502  
Odi Srdan — 3/480  
Odi Tihomir — 2/431  
Odi Zvonko — 1/142, 438  
O'Donovan Patrick — 3/106, 119, 131-135

Pacak Franjo — 3/186  
Padolo - 2/315  
Paga Viktor — 3/397  
Paja — v. Bajić Slobodan  
Pajević Ljubivoje — 2/247, 506  
Pajić Josip Maltar — 3/451, 453  
Pajić Lujza — 2/139  
Pajović Ljubivoje — 2/116, 124, 498, 499; 3/82  
Palenta — v. Ugarković Stipo  
Palošević Miodrag — 2/223, 224  
Pandurović Mirko Laza — 2/66  
Panić Todor — 3/164  
Pantelić Milojica — 1/436, 445; 2/65, 117, 495, 498  
Pantelić Vojislav — 2/233, 236, 237, 505  
Pantić Branislav — 2/227  
Panzinger — 3/302  
Pap Pavle Šilja — 3/10, 18, 341  
Papa — v. Kraš Josip  
Papić Augustin — 3/423  
Papo Moris — 2/57  
Paprić Orde — 3/283

Parezanović Miroslav — 2/481, 482, 487  
Parezanović Olivera — 2/481, 482, 487  
Parma Enzo — 3/166  
Parodi Eglio - 1/121  
Parović Blagoje — 3/55, 322  
Pašajlić Žoko — 2/26, 493  
Pašalić Viktor — 2/430  
Patakić Marica, Novak Vera — 3/150, 151  
Paternoster Mladen — 2/426  
Paternoster Neda — 2/426  
Paternoster Ratko — 2/421, 426-429  
Patrik — v. O'Donovan Patrik  
Patrović Olga — 3/83  
Patrović Vujo — 3/83  
Pauković Marko — 3/260  
Paulus, Friedrich von — 3/371  
Paunović Davorjanka Zdenka — 1/68, 69, 173  
Paunović Stanko Veljko — 1/200, 315  
Pauš Vilko - 2/455  
Paut Mira - 3/213, 216  
Pavić Slavko — 2/430  
Pavelić Ante — 1/194, 2/53, 55, 106, 107, 153, 155, 162, 216, 309, 314, 374, 438, 498, 504; 3/27, 29, 158, 159, 201, 235, 238, 247, 249, 261, 284, 288, 289, 293, 294, 316, 369, 375, 393, 410, 414  
Pavelić Hanna Ana — 3/174, 204, 215, 216, 218, 272, 289, 291, 304, 450, 451  
Paver Vjekoslav — 2/443; 3/189, 191, 284, 288  
Pavić Branko — 1/115  
Pavić Dobrosav — 1/263  
Pavić Marica — v. Jošt Pavić Marica  
Pavić Petar — 3/411  
Pavišić Mira — 1/125  
Pavković — 2/98  
Pavletić dr — 3/260  
Pavlić Nikica — 1/23  
Pavlin - 2/343  
Pavlov Dimitrij — 3/318  
Pavlović — 2/487  
Pavlović Aca — 1/209  
Pavlović Dragan — 2/144, 146  
Pavlović Dragoslav — 2/230, 237, 240  
Pavlović Dušanka — 3/257-259, 267  
Pavlović Ljuban — 1/386  
Pavlović Milica — 2/478

Pavlovi Mladen — 3/326, 327, 500  
Pavlovi Petra — 2/399  
Pavlovi Rade Stric - 1/370  
Pavlovi Ratko i ko — 1/22; 2/85; 3/58, 61, 62  
Pavlovi Tiosav — 2/79  
Pavlovi Živojin — 1/190  
Pecoti Bartol — 3/391  
Pe arski Žika, Kosan i — 1/213  
Pe enica Rifat — 2/459, 515  
Pe anac Milovanovi Košta — 1/35, 36, 68, 69, 270; 2/84, 85, 116, 155, 213, 217, 219, 222, 223, 227-229, 235, 264, 289, 290, 331, 405, 416; 3/126, 127, 144, 147, 151, 403, 473, 490  
Pejašinovi Vlado — 3/395  
Pej inovi -Radman Ljubica — 2/428, 429, 514  
Peji - 2/265  
Pej(i)novi Janko — 1/201, 202  
Pekiš Vuksan — 1/74  
Pelagi Vaso — 2/210, 295  
Peleš Mom ilo - 1/39, 432  
Peligre Raffaello — 3/167  
Pelzl Elizabeta — 3/260  
Penezi Slobodan Krcun — 1/169, 171, 172, 180, 184, 186-191, 264, 265, 440, 445; 3/88 128  
Peni Čaleksa — 2/293, 459, 508, 515  
Pera — v. Posavski Pera  
Perajica — 3/215  
Perat Jure — 3/411  
Perica — v. Petar Kriger, »tajno vojno lice«  
Peri - 2/280  
Peri Ignjatije Gnjaco — 3/175, 176, 490, 492  
Peri Marko — 3/317  
Peri Slavko — v. Pipan Slavko  
Peri Vlado Valter — 2/279, 282; 3/117, 448, 457, 465  
Perinovi Stevo — 2/70  
Periši ing. Ivan — 3/330  
Perli Pavao — 1/89, 99  
Perovi Brana — 2/473, 474, 516  
Perovi Lepa Seka — 1/45, 433; 2/289, 303, 304; 3/45, 378—380, 444, 505  
Perovi Miloš — 1/111  
Perovi Novica — 2/407, 408  
Perovi Puniša — 1/366  
Perši Petar — 2/209  
Peruni i Mile — 3/60, 61  
Peši Milorad — 2/252, 253  
Peši Vera — 3/68  
Pešut Pero — 2/66  
Petar — 3/435, 436  
Peter — v. Kidri Boris  
Petermanec Ivan — 3/498  
Petkovi - 1/102, 196; 3/414  
Petkovi Stjepan — 2/34  
Petovar Rudi — 2/279, 280  
Petar — v. Škerlavaj Milan  
Petri evi Jozo — 3/369  
Petri — v. Gerl Ljudevit  
Petri Pile — 3/194  
Petri Šime — 1/89, 436  
Petronijevi F. Andra — 1/278  
Petrove ki Franjo — 1/96  
Petrovi — 2/67, 68  
Petrovi dr — 2/367  
Petrovi dr — v. Velebit dr Vladiimir  
Petrovi ing Bartol — 3/336  
Petrovi Boško — 2/129  
Petrovi dr Gruja — 1/231  
Petrovi Ljubo — 1/82, 83  
Petrovi Mato Matija — 3/374, 376  
Petrovi (Žika) Nikola, Debeli - 2/479  
Petrovi Razumenka — 3/66  
Petrovi Sergije — 3/412  
Petrovi Vojislav — 2/475, 476, 489  
Petrovi Zdenka — 3/336  
Petruhar Slavko — 3/178  
Petruš ak dr Zvonimir — 3/283, 284  
Pick Wilchelm — 3/319, 321  
Pijade Moša, Janko, ika-Janko, Šiki, Mladen — 1/14, 134, 323, 378, 412, 424; 2/16, 105, 145, 269; 3/30, 118-120, 126, 128, 129, 165, 252, 357  
Pilaure Zvonimir — 2/399  
Pilav Hasan — 1/134  
Pileti Velimir — 2/227  
Pilot — v. Frgec Ivan  
Pintar Miha - 1/231  
Pintar Zlatko — 2/462; 3/385, 390-392, 396-398  
Pintu Ahmet — 3/227  
Pipal Tomo — 3/144, 145, 244  
Pipal Zvonko - 3/144, 145, 244  
Pipan Slavko - 2/231, 280  
Piperski Božana — 1/222  
Pire Franjo — 3/374, 376  
Pisar — v. Kazaz Muhamed  
Pišman — v. Jovanovski Metodi-je  
Pitu Guli - 1/129, 130, 438  
Pivac — v. Dev i Ivan  
Pivaševi Novak — 2/307  
Pivljanin Bajo — 1/93  
Playfair — 3/46

Ple evi edomir — 3/186, 188, 203  
Pleho Jozo - 3/412  
Plen a Dušan — 3/437, 492, 505  
Pleteli Teufik - 3/177, 178, 180  
Pliveli Oskar — 1/34  
Po u a Mile — 2/356  
Podgornik Adolf — 2/430  
Podgornik Branko — 2/430  
Podgornik Dinko — 2/430, 431, 434, 514  
Podgornik Marijan — 2/430  
Podunavac Bogdanka Seka — 3/252, 257, 259, 260, 263, 266, 267  
Podunavac Danilo — 3/267  
Podunavac Milutin Mi o — 3/260  
Poje Kazimir — 3/445, 446, 454, 455  
Poje Rudi — 2/60  
Pold — v. Marinko Miha  
Policer Stjepan dr. — 3/260  
Poliko Vinka Iva - 3/418  
Politeo - 3/323  
Polovina Gojko — 1/65, 76, 434; 2/350-356, 381, 382, 510, 511  
Poljak Pavao — 3/253, 259  
Poljanac Branko, Stanko — 1/268, 314, 424, 445; 2/43, 246, 506  
Poljanac Tomaž — v. Kveder Dušan  
Popadi Branko — 2/286, 288, 508  
Popaja — v. Jovanovi Milenko  
Popara Miro — 3/156  
Popara Uroš Grom — 3/243  
Popit Franc — 2/381  
Popivoda Krsto — 2/467  
Popovi — 3/435  
Popovi — v. Golubi Mustafa  
Popovi Bogdan — 3/347, 348  
Popovi edomir edo — 3/68, 69, 145, 164  
Popovi Dana — 3/251, 260, 266  
Popovi Dušan — 1/84, 85; 3/439  
Popovi Jevrem — 1/219  
Popovi Jovan — 1/219  
Popovi Jovo — 3/405, 410, 483, 491, 503  
Popovi Ko a, Posavski Pera — 1/73, 243; 2/148, 154, 257, 318, 500; 3/161, 184, 185, 193, 201, 207, 234, 237, 274, 276, 280, 281, 294, 491, 493  
Popovi Miloš Durin — 2/232, 282, 447, 449—451, 453, 454  
Popovi Milovan — 2/67  
Popovi Mirko Miro — 3/186-188, 192  
Popovi R. Krsto — 2/67  
Popovi Nebojša — 3/75  
Popovi Onisim — 3/437  
Popovi Pajo — 3/401, 431, 432, 436-439  
Popovi Pero Aga — 3/334  
Popovi Slobodan Bakula — 2/121  
Popovi Stevo — 2/273, 507; 3/410  
Popovi dr Svetislav — 3/205  
Popovi Uglješa — 1/432  
Popovi Vaso — 2/304  
Popovi Vlada — 2/408  
Popovi Vladimir Vlado, Španac, Doktor — 1/73, 74, 76, 230, 233, 235, 257, 274; 2/9, 106, 108, 135, 136, 186, 313, 356; 3/10, 34, 46, 79, 309-311, 320, 330, 332, 338-340, 343-346, 351-353, 357, 361, 420, 421, 450, 451  
Popovi Y'adislav — 3/66  
Popovi Žarko — 2/226  
Popovski Jelisije Marko — 1/22  
Popovski Tošo - 2/472, 473, 486, 516  
Popržen Lucija — 2/208  
Posavec Jernej — v. Ma ek Ivan Matija  
Posavski Pera — v. Popovi Ko a  
Poslek Antun — 3/267  
Poslek Vera — 3/267  
Poslek Viktor - 3/253, 257, 258, 267  
Pošinger — 1/173  
Pošti Radisav Radiša — 3/81  
Potkonjak Aleksandar Braco — 2/427  
Poto nik Fr. Duplji — 2/343  
Pott, Eugen von — 3/195, 196, 278, 279  
Poturica — 1/117  
Povasovi — 3/422  
Pozderac Hakija — 2/373  
Požun Katica — 3/498  
Praportnik Alojz — 2/375  
Pravdin — 3/89-91, 93, 94  
Pravica Dragica — 3/186, 188, 203  
Pravica Rade - 3/97, 186, 188, 203  
Pravoslavac — v. Šinko Stjepan  
Prebeg — v. Brezovi Nikola  
Pre a Savo - 1/104, 437; 2/103, 105, 497, 498

Premrov Janez — 1/141  
Prentovi Niko — 1/93  
Preradovi Živojin Živo — 2/305  
Presi Ivan — 3/253  
Preverek Rudi — 1/151  
Pribani Ivan — 3/266  
Pribani Manda — 3/266  
Pribani Martin — 3/213, 253, 257, 258, 266  
Pri a Dane — 2/321  
Pri a Ognjen - 1/100; 2/435; 3/336  
Pri a Srdan — 2/435  
Prika — v. Kraja i Josip  
Prikril ing Boris — 3/314, 315, 499  
Primorac Rudolf Rudi — 3/401, 411, 421-423  
Princ — v. Cvetojevi Milan  
Princip Gavrilo — 1/192; 2/70, 393  
Princip Slobodan Seljo — 1/258; 2/261, 263  
Princip Vukica — 3/459  
Prodanovi Bora — 2/486, 3/97  
Prodanovi Dane — 2/309  
Prodanovi Milica — 2/486  
Prodanovi Mirko Sever — 1/81, 435  
Prodanovi Pero — 3/251, 260, 265, 266  
Prohaska — 3/175, 176  
Proki Dragomir Lola — 1/84, 85  
Proki dr Lazar — 1/84  
Propadalo (Propalo) Ljuba, Ljubica — 3/190  
Prosen Milan — 3/140  
Proši — 2/171  
Proti ing Mirko — 2/79  
Pstrocki ing. orde — 2/437-439, 441, 442, 514  
Pučar uro Stari — 1/67, 146, 365; 2/27, 293, 371, 393, 433, 456, 457; 3/379  
Pu i, kapetan — 3/143  
Puda Dušan Savo — 2/80, 408  
Puši — 3/387-389  
Puši Stjepan — 3/239  
Puži Stevan — 2/78

Rai S. Dragoslav — 2/233, 270, 451-454; 3/161  
Radakovi Jovo — 1/373  
Radakovi Mi o — 1/74  
Radakovi Mirko — 1/114, 437  
Radasli Mustafa Mi o — 3/445, 446  
Radašli Hamid — 3/494  
Rade Španac — 3/162  
Radenkovi Mile — 2/79, 80  
Radeti Luka — 2/305  
Radi Milorad Braco — 2/298, 303  
Radi Luka — 3/179  
Radi Rade — 2/294—299, 303-305, 335  
Radi Simo - 2/497; 3/163, 492  
Radi Stjepan — 1/213  
Radivoje — 2/67  
Radivojevi Dragoljub — 2/478  
Radlovi - 2/171  
Radman Milan — 2/428  
Radman Svetlana — 2/428  
Rado Alexander Šandor — 3/9, 14, 76, 483, 487  
Radoi i Timotije — 3/83, 84  
Radonji uro Mrgud — 1/81  
Radosavljevi Dobrivoje — 1/367; 2/20  
Radosavljevi Mom ilo — 2/118  
Radoš - 3/108  
Radoševi Vladimir Vlado — 3/212, 213, 216  
Radovanovi — 3/75  
Radovanovi Jovan — 2/67  
Radovanovi Milan — 1/253  
Radovanovi Milivoje — 2/120  
Radovanovi R. Jovan Jovo — 1/94, 264, 436, 445; 2/116, 117, 120, 121, 495, 498, 506  
Radovanovi Stanko Udarnik — 1/342, 343  
Radovi Mile - 3/127, 128, 131  
Radovi Vukota — 1/83, 435; 3/491  
Radulovi Blažo Cvikař — 2/447, 478-480  
Radulovi Ilij — 2/41, 494  
Radunovi Blažo — v. Radulovi Blažo  
Radenovi Stevan Stevo — 1/41, 74; 2/482  
Ra-ec — v. Rapotec Stanislav  
Rafajlovi Voja — 2/234, 235  
Rafaneli Ivan — 3/412  
Raheli Slavko - 2/81, 82  
Rainer dr Friedrich — 2/155, 342, 343  
Raja — v. Mom ilovi Marko  
Raji Franjo — 2/210  
Rajner — v. Jazbinšek Viktor  
Rajni Dragan Rajpreht — 1/59, 433  
Rajnman — 3/148  
Rajnpreht — v. Rajni Dragan

Rajter Jaša — 1/68, 69  
Rajter Milada — 1/70  
Raki Dragomir — 2/239  
Raki Mirko — 3/147  
Rakini Mili - 2/315—317;  
3/387-389  
Rakita Mile edo — 2/208  
Rakovi Moša — 2/478  
Rali uro — 2/318  
Raner Nada — 2/75  
Rangaper Bora — v. Dedijer  
Vladimir  
Ranko Ante — 2/463  
Rankovi Aleksandar Marko,  
Leka — 1/14, 67-69, 77, 162,  
175, 176, 190, 219, 278, 279,  
306, 307, 312, 313, 323, 324,  
365, 366; 2/16, 105, 128, 139,  
145, 227, 228, 269, 284, 285,  
464, 469; 3/47, 54, 58—62, 65,  
68, 69, 73, 81, 84, 184, 193, 211,  
273, 274, 277, 330, 363  
Ranzinger Greta Hilda 1/99  
Rapotec Stanislav Stanko —  
3/99, 106-118, 125, 134, 423,  
424, 428, 429  
Rašeta Boško — 1/41, 74  
Raši Josip Visoki — 1/123, 124  
Rauš Stevo — 2/368, 511  
Rauševi Marija — 3/317, 323  
Ravli Pejo — 2/221  
Ravot Ernest — 3/416  
Reberscheg Arrigo — 3/412  
Reberscheg-Calle Amilia —  
3/412  
Rebi Raco — 2/108  
Rebi Mirko — 1/236  
Reichertaler — 2/112  
Rei Ivan — v. Kon ar Rade  
Rekota orde Minda — 1/121  
Relji - 2/236  
Rendel — 3/116  
Repak Salko — 2/36, 37  
Repi Ivan — 2/73—75  
Resanovi Ljuban — 1/92, 93  
Rešak Janez — 2/379  
Rexeisen Hans — 1/34  
Rezakovi Enver — 3/445, 446  
Ribar dr Ivan — 1/56; 3/277,  
331, 358, 364, 368, 371, 373,  
376  
Ribar Ivo Lola, Fischer, Fišer —  
1/12, 68, 69, 99, 209, 219, 235;  
2/29, 116, 128, 136, 139, 145,  
147, 153-155, 184, 186, 187,  
192, 256, 344; 3/27—29, 31,  
35, 37, 38, 50, 51, 74, 86, 99,  
114, 115, 119, 128, 207, 277,  
280, 307, 331, 346, 348,  
350-354, 357, 538, 360,  
362-364, 367, 368, 371, 373,  
375, 376, 378, 451, 477  
Ribar Jurica — 1/209, 219;  
3/128  
Ribar Veljko — 1/443  
Ribbentrop Joachim von —  
3/153, 154, 297, 301, 325, 326,  
491  
Ribi Josip — 3/498  
Ribnikar Jara - 1/72, 435  
Ribnikar Vladislav, Direktor —  
1/68, 69, 72  
Richter — 3/325  
Riess Kurt - 1/44, 433; 3/470,  
507  
Riger Peter — v. Kriger Petar  
Rihtner Anton — 3/213  
Rimac Martin — 3/494  
Rimac Stanislav Stanko — 2/459  
Rintelen, Enno von — 2/153  
Ristanovi Tomo — 1/85  
Risti Marko — 2/317  
Ristovski Eftim — 3/87, 487  
Riter — 3/471  
Ritz Ludwig — 3/242  
Roatta Mario — 2/153, 156;  
3/186, 188, 191, 192, 425  
Rob Antun — 3/340  
Robotti Mario — 2/155, 156  
Rodi Slavko - 2/43  
Rodi Srđan — 1/75  
Rodi Stevo — 1/74  
Rogli — 3/431  
Rogulja - 3/289, 290  
Roje Karlo — 2/289, 303, 426  
Rokonji — 3/292  
Rolinger Braco — 2/77  
Rolovi Niko — 1/93  
Romac Paško — 1/148, 163, 200,  
207, 441; 2/104, 145, 500;  
3/183, 493  
Roman — v. Vidakovi Matija  
Ron evi Petar — 3/411  
Rösener Erwin — 2/343  
Rosí Bogdan — 1/86, 87  
Rossi Alberto — 3/465  
Roš orde — 2/229  
Rotbart Vladimir — 1/44, 433  
Rovat — 3/409  
Roza — v. Kopini Stela  
Rozman Franc, Mlinar Stane —  
3/225  
Rožman dr Gregorij — 2/182,  
398  
Rožman Stanko — 3/391, 398  
Rub i -Brkla i Kata — 3/167  
Rub i Nikola — 3/168, 492  
Rudi Mali — v. Mali Rudi  
Rudi Milena — 3/275  
Rudolf Ivan — 1/168

Rukavina Ivan Ivo, Vladi — 84-87, 97, 105, 331, 333, 487, 488, 500  
Rukavina Josip Joso — 3/349, 49, 81-87, 105, 126, 127, 333  
Rukavina Josip Joso — 3/349, 350  
Rukavina Juce — 2/46  
Rukavina-Prohaska Neda — 3/337, 500  
Rukavina Stevo — 1/236  
Rundštet — 3/235  
Rus Jože, Andrej Hribar — 2/28  
Ruso Beno — 1/121 — 123, 437  
Ruti Ivka — 2/36  
Ruti Joža — 2/36, 37  
Ruti Stjepan — 3/376  
Ruzziero — 3/429  
Ruži Milena — 3/406  
Ruži Mira — 3/13  
Ruži Zdenko — 2/439, 441, 514

Sabljak Petar — 3/181  
Sadikovi Ajša Iška — 2/361, 369, 371, 372  
Sadikovi Muhamed Škrab — 3/461  
Saili Dragutin, Konspirator, Korla - 1/226; 3/259, 260, 311, 361, 362, 375, 378  
Sale - 3/150  
Salihodžić Fehim — 3/267  
Salihodžić Hamifa — 3/267  
Salihodžić ing. Junuz, »Srp 2« - 2/347, 361-364, 369-372, 511  
Salihodžić Nijaz, »Srp 1« — 2/360, 361, 372  
Salihodžić Safet — 3/258, 259, 267  
Salihodžić Zlata — 2/372  
Samardžić Luka — v. Golubi Mustafa  
Samardžić Petar — 1/63  
Samardžija Stevo — 1/159, 439; 2/509  
Samohin — 3/80, 81  
Saraga Sima — 1/263  
Saraj i prof. Ivo — 3/252, 260, 266  
Sarajli Abdullah — 2/56, 494  
Sari - 2/67  
Sari Ethem — 1/254  
Saša - 3/436  
Sattler Bruno — 1/34  
Savanovi Petar — 2/293  
Savičevi Svetozar — 2/464  
Savič Ana — 3/82  
Savič Branka — 3/81, 82,

Savič Pavle Paja — 3/29, 30, 49, 81-87, 105, 126, 127, 333  
Savič Sreta — 2/492  
Savkovi Svetislav — 3/490  
Sažuni Milivoje — 3/246, 247  
Scaminac — 3/410, 419  
Schäfer dr Emanuel — 1/33, 210; 2/229, 484; 3/222, 231, 233, 291, 301, 302, 460  
Schäffer Erich - 3/195-198  
Schardt Josef - 3/187, 191, 192, 195, 196, 206, 220, 221, 295, 305  
Schešto Aleksandar — v. Šesto Aleksandar  
Schmidt - 3/141  
Schneider — 2/30  
Schrempf Franjo — 3/257—260, 267  
Schrempf Magda — 3/267  
Schrempf Puba — 3/263  
Schulze-Boysen Harro — 3/14  
Šedi — v. Kendelj Stjepan  
Sefer ehaji Ibrahim Ibrica — 3/190  
Seka — v. Podunavac Bogdanka  
Seka — v. Perović Lepa  
Sekulić Ilija — 2/55  
Sekulić Janko — 3/144  
Selihar Venčeslav — 1/231  
Selim - 2/427  
Selin Marko — v. Forte Karlo  
Selman Jusuf Crni — 2/424  
Seljo — v. Princip Slobodan  
Semelić Branko — 3/337, 347  
Semencata Jozef — 2/73—75  
Senka Nikola — 2/61  
Serafim Franjo — 1/230  
Serdanović Nikola — v. Sredanović Dmitar  
Sertić Anka Ankica, Cincipinka — 3/213, 214, 268, 450, 451, 453, 506  
Setin Flavio — 3/166  
Sever — v. Prodanović Mirko  
Severović Ivan — 3/177, 178, 180  
Sfigo Umberto - 3/425  
Shea, sir John — 2/218  
Shirer R. William - 3/483  
Siegelhuber Georg — 3/275  
Siegelhuber Othmar — 3/273, 275, 305  
Sierra Vincent Kent — 3/8  
Sigmund Josip - 2/142; 3/448  
Sikimić Mirko — 3/163  
Sikošek Anton — 2/79  
Simeoni — 3/425

Simeni (Suknai ) Jelka — 3/262  
Simeni Marko — 3/309  
Simi Dane — 2/61  
Simi ing. Lazar — 3/330  
Simi Slobodan - 2/79, 80  
Simovi Dušan — 1/203, 204; 2/241, 265; 3/107  
Simovi Nikola - 3/253, 267  
Singer — v. Markovi Stevan  
Singer M. — 3/366  
Singer Vladimir Vlado — 3/239  
Sinobad Nenad — 3/438  
Sirovatka Vlado — 3/359  
Sivac Derviš — 2/456, 515  
Skala H. - 3/278  
Skalar Ivan — v. Skante Petar  
Skante Petar, Ivan Skalar — 3/225  
Skopljak Fehim Crljenko — 2/369^370  
Skrigin Zorž — 2/36  
Slatinac Nikodin — 2/61  
Slari Josip — 3/253, 258  
Slip evi Luka — 3/494  
Slobodan — v. Kiki Hasan  
Slobodan — v. Žilnik Konrad  
Slokov Angelina Andelina — 2/75  
Slovenac — v. Babi Branko  
Smilkovski Aleksandar Žuhraj — 1/91, 92  
Smiljani Dmitar — 2/293  
Smiljani Marija — 3/174  
Smokovi Mochi — 2/93, 94  
Solar Branko — 1/71, 72, 86  
Solar Josip — 3/267  
Solar Marija — 3/267  
Solar Mija - 3/267  
Soldo Arsen — 1/434; 3/497  
Solid — v. Andri Dušan  
Sonns Stephan — 3/228, 229, 231, 495  
Sop i Dragutin — 3/446, 455, 459  
Sorge Richard — 3/7, 14, 16  
Sotirovi Dragan — 3/95  
Sotirovi Ratko — 3/94, 95  
Sotirovi Sotir — v. Doži Lazar  
Span — 3/108  
Spasi Branko Španac — 3/445, 446  
Spasovski Aleksandar — 1/91, 436  
Spee, von — 2/156  
Spoja Ivan — 1/116  
Spuževi dr — 3/228  
Srba - 1/73  
Srdeli Mirko Marko — 3/411, 431, 432, 435, 436, 439  
Srđi Marko - 1/75  
Sr enovi — 2/336  
Srebrenjak Ivan Antonov, Ivanovi , Kemi ar, Doktor, Stefano vi - 3/10, 11,30, 39, 79, 307, 323, 327, 329, 331-338, 341-347, 349-360, 364-366  
Sre kovi Mirko — 2/504  
Sredanovi Dmitar — 2/323-326  
Srp — v. Salihodži Junus, Nijaz  
Stahl Fritz - 2/159, 161-163, 169, 171, 443, 444; 3/38  
Staljin — v. Visarinovi Josip  
Stamboli Petar Pero, Bošnjak — 1/163; 2/466, 467, 470, 481; 3/74, 75, 146  
Stamenkovi Dragi — 2/407, 410-412, 513  
Stamenkovi Jelena Leposava, Lepa, Lenka — 2/406, 407, 413  
Stamenkovi Trajko — 1/200  
Stanarevi Teodor — 1/89  
Stane Mlinar — v. Rozman Franc  
Stani i Mihajlo — 3/474  
Stani Ivica — 2/430  
Stani Luka — 2/120  
Stani Ljubo — 2/120  
Stani Milan — 3/335  
Stanisavljevi Dimitrije, Fur man, Krka - 1/205, 206, 213, 230, 442; 3/67  
Stanisavljevi Piljo — 3/260  
Staniši — 3/141  
Staniši Bajo — 2/259; 3/125, 133  
Staniši Milija — 3/96  
Stanko — v. Paunovi Veljko  
Stanko — v. Poljanac Branko  
Stankovi orde Jole — 2/78, 79, 496  
Stankovi Milivoje — 1/220, 442  
Starac Vučadin — 1/82  
Stari — v. Broz Josip Tito  
Stari — v. Galekovi Josip  
Stari — v. Jani Vlado  
Stari — v. Pucar uro  
Stariha Janez — 2/417, 418  
Starina Novak — 1/82  
Stefanovi — 2/415  
Stefanovi — v. Srebrenjak Ivan  
Stefanovi -Karadži Vuk — 2/401  
Stefanovi dr Somborac — 2/228  
Stefanovi Milun — 2/477, 488  
Stefanovi Mladen — 3/133  
Stefanovi Nenad — 3/375, 390

Stefanov Stefan — 2/121  
Stefanovi Stojanka — v. Jankovi Stojanka  
Stefanovi Svetislav e a — 2/119  
Steinberger Adolf, Domjani Drago - 2/318, 319, 321  
Steiner Joso Josip — 2/330; 3/326, 327  
Steinhardt — 3/15  
Stela — v. Kopini Roza  
Stepanovi Milan Matroz — 2/478, 479  
Stepanovi Obrad — 2/234  
Stepanovi Petar — 3/163  
Stepinac Alojzije — 3/116, 117  
Steva Španac — v. Kraja i Ivan Stevo  
Stevan — v. Kraja i Ivan Stevo  
Stevanovi — 3/475  
Stevanovi Jovo — 3/475  
Stevanovi dr Miladin — 1/161, 437, 439, 444  
Stevanovi Stanija — 3/475  
Stevanovi Stevan, Zoran — 2/414-420, 513  
Stevo — v. Hrn evi Josip  
Stevo — v. Kraja i Ivan  
Stilinovi Marijan — 1/135, 200, 209, 219, 226, 411, 441; 2/335; 3/137, 174, 193-197, 199-202, 204, 206, 217, 234, 237, 265, 293, 295, 303, 494  
Stilinovi Tomislav — 3/175, 288  
Stipe Dugi — v. akovi Stipe  
Stip evi Vjekoslav — 3/391, 398  
Stipeti ing Julije — 1/183, 184; 3/454, 455, 459, 461  
Stišovi Obren Obrad — 2/68, 94, 164, 168, 169, 495, 497, 501  
Stjepanovi Mile — 2/331  
Stoilovi Zaga — 2/467  
Stojadinovi Dragiša — 1/84  
Stojadinovi Milan — 1/35; 2/217, 485, 504; 3/107, 140  
Stojanovi Jovo — 3/445  
Stojanovi Ljubomir — 1/85  
Stojanovi dr Mladen — 1/367; 2/291, 292, 294, 295, 297, 299, 457  
Stojanovi Ruža — 1/85  
Stojkov Trajko — 1/91, 436  
Stojkovi Slavko — 2/512  
Stojni Petar — 2/295  
Stojanovi Veljo Velimir — 1/143; 2/27, 305, 353  
Stoki Petar — 1/230

Strasser-Hebrang Cecilija — 3/262  
Stric — v. Pavlovi Rade  
Stri evi Jovo — 3/213  
Strizi Tomo — 2/75  
Strugar uro — 1/92; 2/227, 468-470  
Strugar Peter — v. Leskošek Franc  
Stuart - 3/129  
Stupar Vojo — 2/220-222, 297, 307, 504, 508  
Stupari Darko — 3/81, 318, 319, 323, 326, 358, 364, 366, 487, 499, 500  
Stüwe Heinz — 1/210-212; 3/205, 206, 241, 242, 281-283, 285-288  
Su i Drago Darko — 3/190  
Suki Mirko — 3/260  
Sukulov Viktor - 3/8  
Sulzberger C. L. — 3/134, 135  
Suljovi Zahida — 1/192  
Šušnik - 1/88  
Sute Alojz — 2/381  
Sute Jurij — 2/381  
Sveta — 3/79  
Szdressy — 3/230  
Szdressy Emma — 3/207, 209, 211, 225, 226, 229-234, 241, 494, 495  
Szdressy Fritz - 3/225, 226, 228-231

Šaban Ivan — 3/253  
Šabi Stevo — 3/252, 260, 266  
Šahinpaši Šahin — 3/461, 462  
Šaki Marko - 3/184-186, 189, 199, 201  
Šakota Slobodan — 1/445  
Šanga — v. Milovanovi Rodoljub  
Šanti - 3/41  
Šanti Elizabeta — 3/390  
Šanti Mato — 1/166, 167  
Šaponji Miodrag — 1/94  
Šarac Marko — 1/118  
Šari Marija — v. Has-Broz Herka  
Šašek Marijan — 3/397  
Šator Ibro - 1/431  
Šeki Vlado - 1/161  
Šeatori Mara — 3/174  
Šegrt Vlado - 3/155, 194  
Šegrt Krsto - 3/182  
Šegović Petar — 3/314, 499  
Šegvi Zlata Nora — 3/174, 204,

215-218, 265, 272, 289, 291,  
417, 450  
Šehi Be o — 2/349  
Šehi Nusret — 2/216, 504  
Šehtl Franjo — 2/66  
Šejatovi Joco — 3/252  
Šenk Oskar — 2/434  
Šentjurc Lidija — 2/512  
Šepak Josip — 1/109, 110  
Šercer Ljubo — 1/167  
Šeremet Ante — 2/372  
Šeremet Muhamed, Mehmed,  
Meho - 3/190  
Šesto Aleksandar — 2/162  
Šibinac Mijalko — 3/83  
Šibinac Ratko — 3/83, 487  
Šibi Ivan — 1/58, 100, 433, 436  
Šiki — v. Pijade Moša  
Šilja — v. Mihailovi Živorad  
Šilja — v. Pap Pavle  
Šiljegovi Boško — 1/105;  
2/164;, 167, 169, 174, 175  
Šimac Franjo — 2/76  
Šimac Marko — 3/337  
Šimi Neda — 2/287  
Šimi Rudolf Rudi — 3/258,  
259, 266, 267  
Šimokovi — 3/293  
Šimovi Nikola — 3/258  
Šimun Stipe — 1/112  
Šimunovi Anton — 3/501  
Šinko Ervin — 2/311, 509; •  
3/143, 470, 490, 507  
Šinko Ljudevit — 3/369, 374,  
376  
Šinko Stjepan, Pravoslavac, Ja-  
kovljevi Stevo — 3/106-108,  
110, 114-116, 428  
Šinkovac — 1/102  
Šipka - 1/75  
Širbegovi emal — 2/64  
Širini Veljko - 1/322  
Šišmanovi Stanko — 3/70  
Škarica Nebodar — 3/305  
Škari Anica - 1/143  
Škerlavaj Milan Petra —  
2/187, 379, 511  
Škondri Ljuban — 1/365  
Škopac - 3/173, 174  
Škorpik Josip — 1/417  
Škorpik Velimir - 1/418, 419  
Škrab — v. Sadikovi Muhamed  
Škrba Todor — 3/156  
Škrbi Jovica — 2/302, 303, 508  
Škrivani Bruno — 3/305  
Škuleti Milomir — 2/121  
Slander Mica — 1/99, 100  
Slander Slavko — 1/100  
Šnerberger Mato — 3/336  
Šnidarši Ivan Ivica, Geist —  
3/328, 369, 374, 376-379  
Šofer — v. Maleševi Branko  
Šojka — v. Cetuši Mileva  
Šok Stanko - 3/498  
Šolaja Simo Simela — 3/157  
Šolc Josip Puba — 2/423, 424,  
513  
Šoli Stjepan — 3/253, 259  
Šori Ante Golub — 3/411  
Šom Gusti — 2/60  
Šostark — 2/323 .  
Šoša — v. Mažar Josip  
Šoša — v. Tucovi Dušan  
Šoštari Vilma — 3/253, 257,  
258, 267  
Šotra Branko — 3/162, 163  
Šotra Mile — 3/68  
Šovelj — v. Despotovski Blagoje  
Španac — v. Nad Košta  
Španac Branko — v. Spasi  
Branko  
Španac N. — v. Neškovi Blago-  
\*  
Španac Rade — 3/162  
Špancev — 2/271  
Špiler dr Juraj — 1/95  
Špiljak Mika — 1/236, 443  
Špoljari Josip — 3/253, 258,  
259, 267  
Špoljari Ivan — 3/158, 259  
Šrempf Franjo — 3/260  
Štaka Danilo — 1/198, 441  
Štambuk Zdenko — 3/262  
Štefan — v. Brajnik Edo  
Štemberger Joža — 2/430  
Štetner Bobi — 2/268  
Štimac Marko — 3/337  
Štimac Slavko — 3/464, 507  
Štrukelj Tomo — 1/386  
Šturlan Franjo — 1/106, 107,  
437  
Šuk Franjo — 3/167, 168  
Šumadiski Dejan Major —  
2/126  
Šumak Franjo — 2/168  
Šumanovi — 3/74  
Šumenkovi Ilija — 3/140  
Šumonja Miloš — 1/354, 386  
Šunjevarevi — v. Stilinovi Ma-  
rijan  
Šunjevari — v. Stilinovi Mari-  
jan  
Šuri - 3/411  
Šušnjari uro — 1/96  
Šušnjari Janko — 3/166  
Šušnjarevi Sre ko — v. Stilino-  
vi Marjan  
Šušter i Ivan — 2/379  
Šuti Ante — 1/355

Šuti Jelka - 3/275, 277,  
282-284, 287  
Šuti Stjepan Pipo — 2/369, 372  
Švabi Mihajlo — 2/467  
Švagelj Emanuel — 2/72  
Švajcak — v. Jakovi Gokko  
Švarc Ivica — 3/348  
Švec Stjepan — 3/498  
Švob Vinko - 1/103, 436

Tabakovi Risto — 1/253  
Tadi — 1/86, 87  
Tadi Miloš — 2/65  
Tahirovi Muho — 3/226, 231  
Tankosi Milan — 1/247  
Tanovi Petko — 1/265  
Tanjga Brane — 2/395  
Tartaglia Mihovil Mišo — 1/58;  
3/291  
Tasi Dragutin — 2/476  
Tasi Milivoje — 2/476, 516  
Tasi Savka — 2/476  
Tavar Silva — 2/61  
Tehek — v. Biber Anton  
Teichmann Ludwig — 1/169,  
210  
Temenugo Mito — 1/43, 433  
Tempo — v. Vukmanovi Svetozar  
Tepavac Nevenka — 3/377  
Terzi Muharem — 2/170  
Terzi Redžo - 2/294, 295, 349,  
350, 510  
Terzi Velimir — 1/413; 2/22,  
504; 3/439, 500  
Tešanovi Lazar — 2/290—292,  
296, 297, 304  
Teši Ljubomir — 2/513  
Tibi — v. Kneževi Rade  
Tijan Roci Ivan — 2/81, 82  
Tiler Hans — 1/34  
Tiljak Ljudevit — 3/307, 312,  
313  
Timošenko Konstantinovi Sejmon — 1/149  
Tišma Vojislav Vojo — 1/54  
Tito — v. Broz Josip  
T. Kan. - 1/125  
Toccafodi - 2/72, 73  
Todi Cvjetin — 2/278  
Todorovi — 2/451, 452  
Todorovi Boško — 2/136, 262,  
264-266; 3/94, 432  
Todorovi Darinka — 2/65  
Todorovi Milutin — 3/471  
Todorovi Simo - 1/373; 2/328  
Todorovi Vojo — 2/305

Todorovi Žarko — 2/266'  
3/116, 117  
Todt Fritz - 3/143  
Tokovac Dragojla — 2/121  
Tokovac Velimir — 2/121  
Tolja — v. Crnobrnja Bogdan  
Toma Stjepan — 3/304  
Tomasevich Jozo — 2/245, 246,  
249, 253, 262, 276, 504, 506,  
507; 3/296-299, 303, 498  
Tomaševi Ivan — 3/392—394  
Tomaševi Jovan — 3/117  
Tomaž Posavec — v. Kveder Dušan

Tom i Tihomir — v. Broz Josip  
Tito  
Tomi i Dinko — 3/335  
Tomi i Stjepan — 2/45, 46  
Tomi i Viktor — 3/335  
Tomi Alija — 1/134  
Tomi Lazar — 1/378  
Tomi Mijo — 2/282  
Tomi Miloje — 3/87, 487  
Tomi Mirko — 1/152, 153  
Tomi Momir — 3/275, 280  
Tomi Moša Momir — 3/274  
Tomi Stevo Ura — 3/385, 386,  
396, 397  
Tomi Veljko — 1/94  
Tomin evi — 2/272  
Tomindži Gojko — v. Golubi  
Mustafa  
Tomislav II — v. vojvoda od  
Spoleta  
Tomljenovi — 3/278  
Tomljenovi Milan — 1/96  
Tomši Tone Gašper, Gašpar  
- 1/23, 99, 100, 127; 2/20,  
180, 383, 385, 386; 3/476, 477  
Tomši Vida Lenka — 1/100;  
2/385, 386  
Tonkovi Mate — 2/75  
Torbica Milan — 3/252, 260, 266  
Toši Jovan — 2/403, 406-413,  
417-420  
Toši Radojko — 2/68  
Toši Savo — 3/51  
Toši Zagorka Gor e — 2/411,  
413, 419, 420  
Tot Dragutin — 1/214  
Touroux Raymond — 2/249  
Tozan Satvi Lutvi — 3/15, 483  
Trajkovi Jovan — 1/200  
Traktor — v. Kneževi Mladen  
Tratar Pavle — v. Kocbek Edward  
Travori Stevo — 2/60, 494  
Trbi Dušan — 2/279  
Trbi Vasilije - 3/107  
Trbovi Marko — 1/275

Trebinjac — 3/357  
Tresiglavi — 1/100  
Trenk Slavko — 2/430  
Trepper Leopold Otto — 3/8,  
14, 16—18, 483, 484  
Trhulj Sead — 3/64—66  
Trifunović Ilija Biranin —  
2/217, 220; 3/41, 90-94,  
96-98, 107, 108, 114-116,  
403, 404, 411, 412, 422, 428,  
430, 432, 435, 436  
Trifunović Miroslav Dronja —  
3/95  
Triki Vaso — 1/66  
Trinki Albert, Marinko Marinković — 2/28  
Tripalo Davor — 3/436, 438  
Trklačko — 2/286  
Troll-Obergfell, Heribert von —  
3/288, 289  
Tronije Georg — 1/34  
Trša — v. Burdžović Rifat  
T. T. — v. Broz Josip Tito  
Tucaković Stanko — 3/253, 259  
Tucović Dušan Šoša — 1/163,  
164  
Tufegdžić Voja — 2/451  
Tuhtan Aleksandar — 3/253,  
257, 258, 266  
Tuhtan Josip — 3/266  
Tuhtan Marija — 3/266  
Tuk uro — 1/96  
Turel Štefan — 2/71, 72  
Turić Mirko — 2/55  
Turina Oskar — 2/443  
Turner Harald — 1/223, 224;  
3/473  
Tus Andrija — 2/75, 81, 92, 496,  
497  
Tusi Pavle — 2/59  
Tustović Stipe — 3/190  
Tuštić Zorka — 3/275  
Tvrtković Remzija — 2/280

Uđarnik — v. Radovanović  
Stanko  
Uđicki Predrag Deneba —  
3/473, 474  
Uđović Lazar — 3/318, 499  
Ugarković Stipe Palenta — 2/8;  
3/175, 338  
Ugrin Andrija (Toma) — 3/419  
Ukmar Stane — 2/379  
Umanski Konstantin — 3/15  
Umićević Zaga Mala — 2/427,  
428, 437, 439, 514; 3/178-180  
Umnik — 2/342, 343  
Ura — v. Tomić Stevo

Uradin Matija — 1/230; 3/320  
Urban Stjepan — 2/39, 40  
Uroi Stjepan — 1/118  
Urošević Ljubiša — 1/417  
Urukalo Sergije — 3/403, 404  
Uvalić dr Radivoje Bata —  
3/58-63, 66, 67  
Uzelac Gojko — 2/282  
Uzelac Milan — 3/57  
Uzunović — 2/396

Vacca (Vaka) — 3/409  
Vadlji Franjo — 3/167, 168  
Vagner Ana — v. Wagner Ana  
Vajner Slaviša, i a Romanijski  
- 1/54; 2/28, 103-105, 136,  
137, 139, 143-147, 261, 276,  
277; 3/148  
Vaks Paula — 3/253, 254, 259  
Valdes — v. Kopinić Josip  
Valdhajm Kurt — v. Waldheim  
Kurt  
Valter — v. Broz Josip Tito  
Valter — v. Perić Vlado  
Varda Demetar — 3/375  
Varić Milan — 2/326  
Vasić Dragiša i a, Draža br. 2  
— 2/235; 3/94, 95  
Vasić Mirko — 2/61  
Vasić Nenad — 1/151;  
2/286, 287  
Vasić Perica — 2/70  
Vasilić Milomir Ivo — 1/263  
Vasiljević Milorad Rale — 2/120  
Vaško Tibor — 3/287, 349, 355,  
357-359  
Vavra Franjo — 1/143  
Vazduh — v. Kopinić Josip  
Važnij — 3/12, 76, 77  
Vegić Sándor — 1/165, 248, 439,  
444  
Vegar Branko — 3/446, 455  
Vejvoda Ivo, Vučetić Mijo —  
2/78; 3/9, 65  
Veljović, uro dr — 3/311, 312  
Velebit Vladimir, dr Petrović —  
3/5, 13, 31, 32, 34, 183, 187,  
207, 210, 234, 277, 280,  
291-302, 494  
Velimirović Pero — 2/80  
Veljović — v. Veljović uro  
Veljko — v. ilas Milovan  
Veljko — v. Paunović Stanko  
Veljković Vladimir — 1/370  
Vensan Andre — 1/34  
Verde Esteva — v. Krajačić Ivan  
Verdić Stevo — v. Krajačić Ivan  
Veselić Beba — 2/278

Veseli Soka - 2/278  
Veselinov Jovan Žarko — 1/200,  
202, 214, 441  
Veži Martin — 3/412  
Vi an Ivan — 3/398  
Vida ak Miloš - 2/279  
Vida ak Todor — 2/281  
Vida i — v. Vidakovi Matija  
Vidakovi uro - 2/318, 319  
Vidakovi Matija Mato, Vida i ,  
Mitar Dobanovi , Zanj kov-  
ski, Roman - 1/204, 205;  
3/72, 73, 317, 326, 329-331,  
345, 346, 366  
Vi ali Danko - 3/203—206  
Vidovi Ante — 3/190  
Vidovi Bogdan - 1/82, 83, 435  
Vidovi Branko — 2/87  
Vidovi Franjo — 1/111  
Vidovi Lazo — 2/305  
Vilani Nino — 2/73  
Viličanovi Mom ilo — 2/65  
Vilko - 3/254  
Viljem car — 3/55  
Vinek Vladimir — 2/424, 434,  
435, 440—442  
Vinko — 3/254  
Vinovac Mitlo — 1/113  
Vinovrski Dragutin — 3/253,  
259  
Vinterhalter Vilko — 2/235, 505  
Vipotnik Janez — 2/379, 380,  
511  
Visarionovi Josif Staljin — 1/8,  
196:2/123,213, 253, 254, 506;  
3/5, 9, 15-19, 21, 22, 46, 64,  
65, 68, 88, 96, 370, 485  
Visarionovi Ailiujeva — 3/64  
Visoki — v. Raši Josip  
Vist — 2/56  
Višinski - 3/16  
Višnjevac — 3/69  
Višnjevac Smilja — 3/68, 69  
Višnjevac Tihomir — 3/66, 68,  
69  
Vitale - 3/385  
Vitalji Ton i — 1/89  
Vitkovi Ivica — 2/430  
Vivoda Ladislav — 2/92, 93  
Vlada Španac — v. Popovi Vla-  
dimir  
Vladi — v. Madari Vlado  
Vladi — v. Rukavina Ivan  
Vlado — 2/67  
Vlatkovi Nemanja — 3/157  
Vo ki Joco — 2/57, 494  
Vodopija — 3/215  
Vojni Žunac — 2/308, 309  
Vojnovi Košta — v. Kocmuri  
Alojz

Vojnovi Petar — 1/76; 2/353  
Vojnovi Simo — 1/90  
Vojvoda od Spoleta — 2/107  
Vojvoda Mitar — 2/222, 223  
Vokšin — v. Kopini Josip  
Vol anšek Viktor — 3/498  
Voloda — v. Vladimir Kneževi  
Volosjuk - 3/17  
Volski Marija — 2/294, 508  
Vonta — v. Ivankovi Žvonko  
Vrabac Edo — 3/377  
Vran i dr Vjekoslav — 3/233  
Vrani Dragan — 3/83  
Vrani Krešo— 1/104; 2/329  
Vrani Petar — 1/254  
Vranješevi Zdravko — 1/265  
Vranji (Vrani ) Josip — 3/391,  
398  
Vrankovi Nada — 3/464, 465  
Vr inac Julijana — 3/59, 62, 321,  
322, 332, 486  
Vrhovac Milan — 2/165, 456,  
457, 501  
Vrndak — v. Dimitrijevi Pero  
Vu emilo Zlata — 3/411  
Vu eti Ana, Anka, An a —  
3/212, 214, 216  
Vu ilovski Zoran — 3/337  
Vu kovi Božo — 2/73  
Vu kovi Marko — 1/93, 436  
Vu kovi Zvonimir — 2/237,  
239, 505  
Vu urovi Blagoje — 2/288  
Vujadinovi Stevo — 1/193  
Vujanovi Ivica — 3/187, 192  
Vujanovi Ljubica — 2/394  
Vujanovi Milan — 2/36  
Vujasinovi Todor — 2/266,  
267, 278, 447, 453, 507, 515;  
3/144, 145, 163-165,490, 492  
Vujatovi Mara — 2/393  
Vuji Žika — 1/263  
Vuji uro — 2/76  
Vujkovi Svetozar — 1/206;  
2/488  
Vujnovi Savo — 2/280  
Vujoševi Dubravka — 1/434  
Vujoševi Radomir — 3/24, 25,  
44, 45, 54, 76, 339  
Vujovi Gojko — 1/263  
Vujovi Ratko o e — 1/367,  
374  
Vukadin Stanko ubelj — 2/208  
Vukašinovi Milka — 2/373, 374  
Vuk evi Radomir — 2/516  
Vukeli Branko — 3/7, 8, 14, 80  
Vuki Drago — 3/388, 389  
Vukmanovi Svetozar Tempo —  
1/13, 14, 146, 239, 240, 254,  
255, 257, 258, 447; 2/103, 139,

- 141, 144, 154, 155, 263, 269, 277-279; 3/26, 27, 45, 86, 291, 292, 443-446, 449, 453—457, 459, 460, 463, 464, 505  
**Vukmirovi Mi o Bijeli** — 2/8  
**Vukmir Rajko** — 2/96  
**Vukojevi Stevo** — 1/76  
**Vukomanovi Pavle Stipe** — 1/443; 3/320, 499  
**Vukoni Veljko** — 2/81  
**Vukosav** — 3/239  
**Vukosavljevi Mladen** — 2/61, 509  
**Vukota** — 2/221  
**Vukoti D. Jovan** — 1/256, 444  
**Vukovi Darja** — 3/480  
**Vukovi Dragoljub** — 2/79, 80  
**Vukovi ing Veljko** — 3/446, 451-453  
**Vuleti Mijo** — 1/303  
**Vuleti Mijo** — v. **Vejvoda Ivo**  
**Vuleti »Šepo«** — 2/424  
**Vulin Nikola** — 1/247, 444  
**Vulovi Vitomir** — 3/85  
**Vušovi Ivan** — 2/40  
**Vutuc Anica** — 3/240  
**Vutuc uro** — 3/239  
**Vutuc Jagoda** — 3/248  
**Vutuc Marija** — 3/239, 240  
**Vutuc Mirko** — 3/137, 217, 237-243, 245-251, 253, 256, 258, 260-270, 287, 288  
  
**Wagner Alojzije** — 3/267  
**Wagner Ana** — 3/257-259, 267  
**Wagner Franjo** — 3/240  
**Wagner Karlo** — 3/137, 173, 217, 237, 238, 240-243, 245-251, 253, 256, 258, 260-270, 287  
**Waks Paula** — v. **Weis Paulina**  
**Waldheim Kurt** — 2/162; 3/478, 480  
**Walter** — v. **Broz Josip Tito**  
**Weber dr** — v. **Zitzelsberger Andreas**  
**Weichs, Maximillian von** — 2/223  
**Weigard** — 2/458  
**Weis Paula Paulina** — 3/253, 259  
**Weiss** — 1/211  
**Weiss Ve eslav** — 1/168  
**Welles Sumner** — 3/15  
**Wertheim dr Pavao** — 3/262  
**Wisshaupt Ernst** — 1/432; 2/500, 512, 513  
  
**Woods E. Sam** — 3/15  
  
**Zadovi** — 3/435  
**Zagorac Slavko** — 1/192  
**Zalar Franc** — 1/167  
**Zamula** — 2/171  
**Zanj kovski** — v. **Vidakovi Matija**  
**Zaslavski D.** — 3/470  
**Zastavnikovi Krunka** — 3/212, 214, 216, 270  
**Zastavnikovi Marica** — 3/212, 213, 216, 218  
**Zdenka** — v. **Paunovi Davor-janka**  
**Zderi Mihajlo** — 3/253, 259  
**Zdravko** — 1/278  
**Zeba Salko** — 3/227  
**Zebi Salko** — 2/64, 495  
**Zec Branko** — 1/119  
**Zec Luka** — 1/81  
**Zec Milan** — 2/55, 315  
**Zec Nedo** — 2/167  
**Ze evi Vlado** — 1/219; 2/116, 232, 233, 513  
**Ze o Asim** — 3/228  
**Ženik Petar** — 3/233  
**Zerbino** — 3/411, 415, 418, 430, 433, 434  
**Zet** — v. **Bulovi Mirko**  
**Zickwolff Friedrich** — 2/122  
**Zidanšek Miloš** — 1/140, 141, 143, 300; 2/14, 19  
**Zigli** — 3/425  
**Ziherl Boris** — 2/379  
**Zimpermann dr** — 3/284, 285  
**Zirk Isak** — v. **Dirlo Isak**  
**Zitzelsberger Andreas, dr Weber** — 3/236, 237  
**Zlatar** — 3/246, 247  
**Zlatar Petar Pero** — 3/186, 189  
**Zlatarovici Jusuf** — 3/494  
**Zlati Lida** — 3/260  
**Zlati Miša** — 3/84  
**Zmaji Josip** — 3/268  
**Znidariši Riko** — 3/261  
**Zons Stefan** — v. **Sonns Stephan**  
**Zorabdi M.** — 3/55  
**Zoran** — v. **Stevanovi Stevan**  
**Zoran** — v. **Damjanovi Bora**  
**Zori Josip** — 2/434  
**Zori Milan** — 2/89, 90, 496  
**Zorki Sretenije** — 2/13, 492  
**Zorko** — 1/117  
**Zuco** — v. **Marijan Dušan**  
**Zuki Zuko** — 2/5, 44, 45  
**Zuli Ibrahim** — 2/369, 370  
**Zuli Juso** — 2/210

Zunko — 3/416  
Zupan Vitomil — 1/154  
Zuzori Cvijeta — 3/74

Žaja Jure — 1/113  
Žakula Neda - 1/65, 434; 2/8,  
491  
Žali Zuhdija - 3/388, 502  
Žan - 3/422, 423  
Žarko — v. Veselinov Žarko  
Žarkovi dr Grujica — 3/268  
Žarkovi ur ije — 1/92, 93  
Žarkovi dr Stefi - 1/128  
Žeraji Bogdan — 3/55  
Žerjavova — 2/381  
Žeželi Emilio — .3/376  
Zeželi Ljudevit — 3/376  
Žigi Rade - 1/74, 76, 335; 2/8,  
— 356  
Žilnik Konrad Slobodan —  
3/66, 67  
Živanovi Mirko — 1/102;  
2/408, 413  
Živi njak Stipica — 1/64, 434  
Živko - 2/204  
Živkovi Bosa — 2/83  
Živkovi Mirko — 1/231

Živkovi dr Ljubomir — 3/69  
Živkovi Novak — 1/264  
Životi — 1/219  
Žizi Tomaš — 3/273—276  
Žnani Marijo — 1/89  
Žnidarši Heinrich —  
3/204, 216, 251, 260  
Žole uro — 2/70  
Žu a — v. Jovanovi Dušan  
Žuhina Klavdija — 3/21  
Žuhraj — v. Smilkovski Alek-  
dar  
Žujovi Sreten Crni, Beli —  
1/192, 196, 215, 219, 257, 323;  
2/16, 245, 269, 329, 468;  
3/193, 363, 472  
Žujovi Zoran — 1/196, 219  
Žukov G. K. - 3/16, 17, 483  
Žunac — 2/308, 309  
Žunarevi — v. Stilinovi Mar-  
jan  
Žuni Josip — 1/116  
Žunkovi Orest — 1/355  
Župa Desanka — 3/419, 420  
Župan Pavle Paja —  
1/103—105; 2/329  
Županski Vaso — 1/165  
Žuta — v. ovi Jovanka

## **SADRŽAJ**

Obavještajna saradnja s Moskvom . . . . .	5
Misije britanske Uprave za specijalne operacije (SOE) . . . . .	99
Razmjene — ma sa dvije oštice . . . . .	137
Zagreba ke isprepletene obavještajno-diverzantske mreže . . . . .	307
Obavještajna aktivnost Karlova kog vojnog komiteta . . . . .	383
Splitski obavještajni centar . . . . .	401
Sarajevski vojno-obavještajni komitet . . . . .	441
Pogовор autora . . . . .	467
Izvori i literatura . . . . .	483
Popis imena . . . . .	509

Izdava  
CENTAR ZA INFORMACIJE I PUBLICITET  
Zagreb

Za izdava a  
Direktor i glavni urednik  
**Bruno Amerl**

Odgovorni urednik  
**Jagoda Zeli -Rukavina**

Biblioteka »TAJNE SILE«

**PARTIZANSKA OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA**  
1941-1942.  
**Šta se stvarno doga alo**

knjiga tre a

Lektori  
**Zlata Babi**  
**Zvonimir Dikli**

Tehni ki urednik  
**Hinko Bohr**

Korektor  
**Hedviga Krvavica**

Naklada: 7.000 primjeraka

Tisak: NIŠPRO »VJESNIK«, OOUR TM - Zagreb, 1988.